

---

**UJEDINJENE  
NACIJE**



Međunarodni sud za krivično gonjenje  
osoba odgovornih za tečka kršenja  
međunarodnog humanitarnog prava  
počinjena na teritoriji bivše  
Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-95-14-T

Datum: 3. mart 2000.

Original: francuski

---

**PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I**

**U sastavu:** sudija Claude Jorda, predsjedavajući  
sudija Almiro Rodrigues  
sudija Mohamed Shahabuddeen

**Sekretar:** gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

**Presuda od:** 3. marta 2000.

**TU@ILAC**

protiv

**TIHOMIRA BLA[KI]A**

---

**PRESUDA**

---

**Tužilačko:**

g. Mark Harmon  
g. Andrew Cayley  
g. Gregory Kehoe

**Odbрана:**

g. Anto Nobile  
g. Russell Hayman

# SADR@AJ

<b>ANEKS.....</b>	<b>VIII</b>
<b>I UVOD .....</b>	<b>1</b>
A. Međunarodni sud.....	1
B. Optučnica .....	1
1. Opći kontekst i vrsta odgovornosti.....	3
2. Krivična djela za koja se optučeni tereti.....	4
a) Progon .....	4
b) Protivpravni napadi na civile i civilnu imovinu.....	5
c) Hotimi-no ličavanje života i nanošenje tečnih ozljeda .....	5
d) Uticvanje i pljačka imovine.....	5
e) Razaranje institucija namijenjenih religiji ili obrazovanju .....	6
f) Ne-ovjerno postupanje, uzimanje talaca i koričenje živih (titova .....	6
C. Glavne faze postupka .....	6
1. Pitanja vezana za sastav Vijeća .....	8
2. Pitanja vezana za pritvor optučenog.....	8
a) Zahtjevi za izmjenu uslova pritvora optučenog .....	9
b) Zahtjevi za privremeno puštanje optučenog na slobodu.....	9
3. Pitanja vezana za dokaze .....	9
a) Obaveze objelodanjivanja .....	10
b) Izuzetak od obaveze objelodanjivanja predviđen pravilom 70 Pravilnika .....	12
c) Prihvatljivost dokaza .....	14
d) Pristup povjerljivim dokumentima u srodnim predmetima vezanim za Lačvansku dolinu.....	15
e) Nalozi za dostavu dokumenata.....	17
i) Procedure koji se odnose na Republiku Hrvatsku.....	17
ii) Ostale procedure.....	19
4. Pitanja vezana za pojavljivanje i zaštita svjedoka .....	20
5. Pitanja vezana za trajanje postupka .....	22
6. Pitanje odbacivanja izvjesnih tako optučnica nakon izvođenja dokaza optučene .....	23
7. Pozivanje svjedoka Vijeća shodno pravilu 98 Pravilnika .....	23
8. Postupak odmjeravanja kazne .....	24
<b>II MJERODAVNO PRAVO.....</b>	<b>25</b>
A. Uslov postojanja oružanog sukoba .....	26
1. Definicija .....	26
2. Uloga .....	26
a) Uslov za terenje počlanovima 2 i 3 Statuta .....	26
b) Uslov nadležnosti po članu 5 Statuta .....	26

3. Neksus između zločina stavljenih na teret optučenom i oručanog sukoba .....	28
B. Član 2 statuta: tečke povrede u nevezimskih konvencija .....	29
a) Međunarodni karakter oručanog sukoba.....	30
i) Direktna intervencija .....	31
ii) Indirektna intervencija .....	36
b) Zaštićena lica i imovina .....	46
i) "Državljanstvo" u ratu .....	46
ii) Države saveznice u ratu .....	49
a. Savezničko u ratu.....	50
b. Logika člana 4 u nevezimskim konvencijama IV .....	52
iii) Ratni zarobljenici .....	53
iv) Zaštićena imovina .....	53
c) Elementi tečkih povreda.....	54
i) Hotimi-ni ličavanje u Ivota (člaka 5 optučenice) - član 2(a).....	54
ii) Ne-ovje-ni postupanje (člaka 15 i 19 optučenice) - član 2(b) .....	55
iii) Hotimi-ni nanošenje tečke patnje ili tečke povrede tjelesnog integriteta ili zdravlja (člaka 8 optučenice - član 2(c)) .....	55
iv) Razaranje imovine (irokih razmjera (člaka 11 optučenice) - član 2(d) .....	56
v) Uzimanje civila za taoce (člaka 17 optučenice) - član 2(h) .....	56
C. Član 3 statuta: kršenja zakona ili običaja rata .....	56
a) Doseg i uslovi za primjenu člana 3 Statuta .....	57
i) Međunarodno običajno pravo i pravo međunarodnih konvencija (konvencionalno pravo).....	58
ii) Individualna krivična odgovornost .....	61
iii) Zaštićena lica (zajednički član 3) .....	62
b) Elementi povreda .....	62
i) Protivzakoniti napad na civile (člaka 3 optučenice); napad na civilnu imovinu (člaka 4 optučenice).....	63
ii) Ubistvo (člaka 6 optučenice) .....	63
iii) Nasilje protiv života i tijela (člaka 9 optučenice).....	63
iv) Razaranje imovine (člaka 12 optučenice) .....	64
v) Pljačka javne i privatne imovine (člaka 13 optučenice) .....	64
vi) Razaranje ili hotimi-ni otežavanje institucija namijenjenih religiji ili obrazovanju (člaka 14 optučenice).....	64
vii) Okrutno postupanje (člaka 16 i 20 optučenice) .....	64
viii) Uzimanje talaca (člaka 18 optučenice) .....	65
D. Član 5 statuta: zločini protiv čovječnosti .....	65
1. Argumenti strana .....	66
a) Optučba .....	66
b) Odbrana .....	67
2. Diskusija i zaključci .....	68
a) Konstitutivni elementi krivičnog djela .....	69
i) Materijalni element .....	69

a. Rasprostranjeni ili sistematski napad na bilo koje civilno stanovni{tvo .....	69
i. Rasprostranjeni ili sistematski napad.....	69
ii. Bilo koje civilno stanovni{tvo .....	74
b. Potkvalifikacije.....	76
i. Ubistvo.....	76
ii. Progon.....	77
iii. Te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta, li{avanje slobode i oduzimanje imovine kao oblici progona.....	78
iv. Konstitutivni elementi oblika progona za koje se tereti u optu` nici.....	82
v. Diskriminacija.....	83
vi. Ostala ne~ovje~na djela.....	83
vii. Te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta kao "ostala ne~ovje~na djela" .....	84
viii. Konstitutivni elementi te{kih povreda tjelesnog ili du{evnog integriteta .....	85
ii) Element svijesti.....	85
a. Znanje o rasprostranjenom ili sistematskom napadu.....	86
i. Poznavanje konteksta.....	86
ii. Svjesno u~estvovanje u kontekstu .....	87
iii. Dokazi.....	89
b. Isklju~enje diskriminatorne namjere .....	90
E. ^lan 7 statuta: individualna krivi~na odgovornost.....	90
1. Individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(1) Statuta .....	91
a) Uvod .....	91
b) Argumenti strana.....	92
i) Optu` ba .....	92
ii) Odbrana .....	93
c) Diskusija i zaklju~ci .....	94
i) Planiranje, nare ivanje ili podsticanje .....	95
ii) Pomaganje i podr`avanje .....	96
2. Individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(3) Statuta .....	98
a) Uvod .....	98
b) Veza nadre enosti.....	99
i) Argumenti strana .....	99
ii) Diskusija i zaklju~ci .....	101
c) Element svijesti: "znao je ili je imao razloga da zna" .....	102
i) Argumenti strana .....	102
ii) Diskusija i zaklju~ci .....	102
a. "Efektivno znanje".....	102
b. "Imao je razloga da zna" .....	103
d) Nu~ne i razumne mjere spre~avanja ili ka`njavanja.....	111
i) Argumenti strana .....	111
ii) Diskusija i zaklju~ci .....	112

e) Kumulativna primjena ~lanova 7(1) i 7(3) Statuta.....	112
<b>III ^INJENICE I DISKUSIJA.....</b>	<b>114</b>
A. La{vanska dolina: maj 1992. - januar 1993. ....	114
1. Porast napetosti.....	114
a) Op{tina Vitez.....	114
b) Op{tina Busova~a.....	118
c) Op{tina Kiseljak.....	121
d) Zaklju~ci .....	124
2. Vance-Owenov plan i sukobi u januaru 1993. ....	125
a) Vance-Owenov plan.....	125
b) Sukobi u januaru 1993. ....	126
c) Zaklju~ci .....	128
B. Op{tina Vitez.....	129
1. Ahmi}i, [anti}i, Piri}i, Nadioci.....	129
a) Planiran napad uz kori{tenje znatnih sredstava.....	130
i) Organiziran napad .....	130
ii) Snage koje su u~estvovalle.....	133
b) Napad na muslimansko civilno stanovni{two.....	136
i) Nepostojanje vojnih ciljeva.....	136
ii) Diskriminacioni karakter napada.....	140
iii) Hap{enja.....	141
iv) Ubistva civila.....	141
v) Razaranje domova.....	143
vi) Razaranje vjerskih objekata.....	144
vii) Plja~ka .....	145
c) Zaklju~ak.....	145
d) Odgovornost generala Bla{ki}a .....	147
i) Nare enja koja je izdao optu` eni .....	148
ii) Optu` eni je naredio napad 16. aprila 1993.....	150
iii) Optu` eni je naredio napad na muslimansko stanovni{two .....	150
a. Kontrola optu` enog nad Vite{kom brigadom i gardom (domobranima)....	151
b. Kontrola optu` enog nad specijalnim jedinicama .....	153
c. Kontrola optu` enog nad vojnom policijom .....	154
iv) Rasprostranjeni i sistematski karakter zlo~ina kao dokaz da su po~injeni po nare enu.....	158
v) Sadr` aj nare enja .....	158
vi) Rizik koji je preuzeo optu` eni.....	160
vii) Optu` eni je znao da su po~injeni zlo~ini.....	162
viii) Optu` eni nije preuzeo potrebne mjere.....	166
2. Doga aji u Vitezu i Starom Vitezu .....	170
a) Napadi izvr{eni od 16. aprila 1993. nadalje.....	170
b) Rasprostranjeni i sistematski karakter napada .....	172

i) Napad 16. aprila 1993.....	172
ii) Eksplozija kamiona bombe 18. aprila 1993.....	173
iii) Napad 18. jula 1993.....	173
c) Civilni i muslimanski karakter napadnutog stanovni{tva .....	174
i) Napad 16. aprila 1993.....	174
ii) Eksplozija kamiona-bombe 18. aprila 1993.....	176
iii) Napad 18. jula 1993.....	176
d) Odgovornost generala Bla{ki}a .....	176
i) Argumenti strana .....	176
ii) Individualna krivi-na odgovornost generala Bla{ki}a .....	177
a. Nare enja ili izvje{taji optu`enog kao dokaz veze nadre enosti .....	178
b. Ostali dokazi o postojanju veze nadre enosti .....	180
c. Organizirani karakter napada.....	181
d. Zaklju~ci .....	182
3. Ostala sela u op{tini Vitez .....	182
a) Donja Ve~eriska i Ga~ice.....	182
i) Argumenti strana .....	183
ii) Odvijanje napadâ.....	184
a. Donja Ve~eriska.....	184
b. Ga~ice.....	187
b) Grbavica .....	189
i) Argumenti strana .....	189
ii) Odvijanje napada.....	190
c) Odgovornost generala Bla{ki}a.....	192
C. Op{tina Busova~a.....	193
1. Napadi na sela u op{tini Busova~a .....	193
a) Lon~ari .....	193
b) O~ehni}i .....	194
c) Zaklju~ci .....	195
i) Organizirani i rasprostranjeni karakter napada .....	195
ii) Muslimanski i civilni karakter napadnutog stanovni{tva.....	196
2. Odgovornost generala Bla{ki}a.....	197
a) Argumenti strana.....	197
b) Individualna krivi-na odgovornost generala Bla{ki}a.....	198
i) Optu`eni je bio nadre en snagama koje su u~estvovalle .....	198
ii) Optu`eni je bio odgovoran za napade na sela Lon~ari i O~ehni}i .....	199
D. Op{tina Kiseljak.....	200
1. Napadi u aprilu i junu 1993. na sela u enklavi Kiseljak .....	200
a) Napadi na sela na sjeveru op{tine Kiseljak .....	201
i) Behri}i i Gomionica .....	201
ii) Gromiljak .....	201
iii) Hercezi .....	202

iv) Polje Vi{njica i Vi{njica.....	203
v) Rotilj.....	204
vi) Svinjarevo.....	205
b) Napadi na sela na jugu op{tine Kiseljak .....	206
i) Grahovci i Han Plo~a .....	206
ii) Tulica.....	207
c) Zaklju~ci .....	208
i) Sistematski i rasprostranjeni karakter napada u aprilu i junu 1993.....	208
ii) Civilni i muslimanski karakter napadnutog stanovni{tva .....	210
2. Odgovornost generala Bla{ki}a.....	213
a) Argumenti strana.....	214
i) Optu`ba .....	214
ii) Odbrana.....	214
b) Diskusija .....	215
i) Pripremna borbena zapovijed i zapovijed za borbeno djelovanje.....	216
a. Tekst pripremne borbene zapovijedi i zapovijedi za borbeno djelovanje ..	216
b. Primaoci nare enja .....	218
c. Vojna sredstva .....	218
d. Zaklju~ci .....	219
ii) Rasprostranjeni i sistematski karakter po~injenih zlo~ina.....	219
iii) Op{ti kontekst progona muslimanskog stanovni{tva.....	221
iv) Zaklju~ci.....	222
E. Granatiranje Zenice .....	222
1. Teze optu`be.....	223
2. Teze odbrane .....	224
3. Zaklju~ci .....	225
F. Zlo~ini vezani za zato~avanje .....	226
1. Ne~ovje~no i okrutno postupanje .....	226
a) Argumenti strana.....	227
b) Zaklju~ci .....	228
i) Op{tina Busova~a.....	228
ii) Op{tina Kiseljak .....	229
iii) Op{tina Vitez.....	230
2. Uzimanje talaca.....	233
a) Argumenti strana.....	233
b) Zaklju~ci .....	234
3. Ne~ovje~no i okrutno postupanje: ` ivi {titovi.....	235
a) Argumenti strana.....	236
b) Zaklju~ci .....	236
4. Individualna krivi~na odgovornost generala Bla{ki}a .....	237
a) Argumenti strana.....	237
b) Zaklju~ci .....	238

i) Ne~ovje~no i okrutno postupanje (ta~ke 15 i 16 optu` nice) .....	238
a. Zato~eni~ki centri .....	238
i. Tihomir Bla{ki} vr{io je "efektivnu kontrolu" nad po~iniocima zlo~ina ..	239
ii. Tihomir Bla{ki} je "znao ili je imao razloga da zna" da su po~injeni zlo~ini.....	239
iii. Tihomir Bla{ki} nije preduzeo nu~ne i razumne mjere da kazni po~inioce zlo~ina.....	241
b. Kopanje rovova .....	241
ii) Uzimanje talaca (ta~ke 17 i 18).....	242
iii) Ne~ovje~no ili okrutno postupanje: ` ivi {titovi (ta~ke 19 i 20 optu` nice)..	243
<b>IV KONA^NI ZAKLJU^CI.....</b>	<b>244</b>
<b>V PRINCIPI I SVRHE KA@NJAVA^NA.....</b>	<b>246</b>
A. Mjerodavne odredbe.....	246
1. Statut.....	246
2. Pravilnik o postupku i dokazima .....	247
3. Op{ti raspon zatvorskih kazni .....	247
4. Funkcije i svrhe ka` njavanja .....	248
B. Odmjeravanje kazne.....	249
1. Optu` eni .....	249
2. Olak{avaju}e okolnosti.....	250
a) Objektivne olak{avaju}e okolnosti .....	250
b) Li~ne olak{avaju}e okolnosti.....	251
3. Ote`avaju}e okolnosti .....	255
a) Obim zlo~ina .....	255
i) Na~in po~injenja zlo~ina .....	255
ii) Posljedice zlo~ina po ~rtve .....	256
b) Stepen odgovornosti optu` enog .....	257
i) Polo`aj nadre enog .....	257
ii) Na~in u~estovanja .....	259
iii) Predumi{l}jaj .....	260
4. Ura~unavanje trajanja pritvora.....	260
5. Sama kazna.....	260
a) Pravni osnov i posljedice objektivne hijerarhizacije zlo~ina .....	261
b) Principi uspostavljeni u sudskoj praksi dvaju me unarodnih sudova .....	262
i) Principi .....	262
ii) Na~in ocjene te`ine krivi~nog djela .....	263
c) Jedinstvenost kazne.....	264
6. Zaklju~ak .....	265
<b>VI DISPOZITIV .....</b>	<b>266</b>

## ANEKS

### Kratice

ABiH	muslimanska Armija Bosne i Hercegovine
BiH	Republika Bosna i Hercegovina
BRITBAT	Britanski bataljon UNPROFOR-a
MKCK	Međunarodni komitet Crvenog krsta
PMEZ	Posmatračka misija Evropske zajednice
UNPROFOR	Zaštitne snage Ujedinjenih nacija
HDZ	Hrvatska demokratska zajednica
HOS	Hrvatske obrambene snage
HV	Hrvatska vojska
HVO	Hrvatsko vijeće obrane
HZHB	Hrvatska zajednica Herceg Bosna
JNA	Jugoslovenska narodna armija
UN	Ujedinjene nacije
SRJ	Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora)
SDA	Stranka demokratske akcije
SDS	Srpska demokratska stranka
SIS	Služba za informiranje i sigurnost HVO-a
TO	bočnjačka Teritorijalna odbrana
VJ	Vojska Jugoslavije
VRS	Vojska Republike Srpske
ZOBC	Operativna zona Srednja Bosna

## Akteri

Miro Andrić	Pukovnik HV-a, zatim "br. 2 u Zajedni-kom zapovjedničtu Oružanih snaga BiH" prije nego što se vratio u HV u Hrvatsku.
Mate Boban	Predsjednik HZHB-a i vrhovni zapovjednik oružanih snaga HZHB-a.
Janko Bobetko	General HV-a, zapovjednik Južnog bojišta.
Mario Čerkez	Zapovjednik brigade HVO-a Vitez
Filip Filipović	Pukovnik HVO-a u Travniku.
Darko Gelić	Časnik za vezu generala Blažića sa UNPROFOR-om.
Enver Hadžihasanović	Komandant 3. korpusa ABiH.
Dario Kordić	Dopredsjednik HZHB-a.
Ignac Kostroman	Glavni tajnik HZHB-a i HDZ-a BiH.
Paško Ljubić	Zapovjednik 4. bojne vojne policije.
Džemo Merdan	Namjesnik taba ABiH.
Slobodan Milošević	Predsjednik SRJ
Milivoj Petković	General HV-a, namjesnik Glavnog stočera HVO-a.
Slobodan Praljak	General HV-a, bivši zamjenik ministra obrane Hrvatske, 27. jula 1993. zamjenio Petkovića na mjestu namjesnika Glavnog stočera HVO-a 27. jula 1993.
Ivica Rajić	Zapovjednik 3. Operativne zone HVO-a (u Kiseljaku).
Ante Roso	General HV-a, nadležan za područje Livna, u oktobru 1993. zamjenio Praljka na mjestu namjesnika Glavnog stočera HVO-a.
Bruno Stojić	Namjesnik odjela odbrane HZHB-a.
Gojka Vučak	Ministar obrane Hrvatske.
Franjo Tuđman	Predsjednik Republike Hrvatske.
Anto Valenta	Predsjednik HDZ-a u Vitezu, zamjenik predsjednika HDZ-a za HZHB, dopredsjednik HVO-a (aprila 1993.).
Ivica Zeko	Pomočnik zapovjednika OZSB-a za obavještajne poslove.

Jedinice

Brigade

a) Redovne brigade HVO-a

Ban Jela~i}	Sa sjedi{tem u Kiseljaku, zapovjednik Mijo Bo~i}, a poslije Ivica Raji}.
Bobovac	Sa sjedi{tem u Vare{u, zapovjednik Emil Harah.
Frankopan	Sa sjedi{tem u Gu~a Gori, Travnik, zapovjednik Ilija Naki}.
Jure Franceti{}	Sa sjedi{tem u Zenici (najkasnije do 14. maja 1993), zapovjednik @ivko Toti}.
Kotromani{}	Sa sjedi{tem u Kaknju, zapovjednik Neven Mari}.
Kralj Tvrtko	Sa sjedi{tem u Sarajevu, zapovjednik Slavko Zeli}.
Nikola [ubi] Zrinski	Sa sjedi{tem u Busova~i, zapovjednik Du{ko Grube{i}}.
Stjepan Toma{evi}	Sa sjedi{tem u Novom Travniku, zapovjednik @eljko Sablji}.
Vite{ka	Sa sjedi{tem u Vitezu, zapovjednik Mario ^erkez.
III XP	Sa sjedi{tem u @ep-u, zapovjednik Ivo Lozan-i}.
Druga brigada Zenica	Sa sjedi{tem u Zenici (najkasnije do 14. maja 1993.), zapovjednik Vinko Bare{i}}.

b) Na~elnik {taba ABiH

3. korpus	Sa sjedi{tem u Zenici, komandant general Had` ihasanovi}. Tre}i korpus je komandovao brigadama Armije BiH u srednjoj Bosni.
7. muslimanska brigada	Brigada je bila dio hijerarhijske strukture 3. korpusa, posebno dobro opremljena i popunjena stranim vojnicima (mud` ahedinima).
325. brdska brigada	Brigada 3. korpusa u Vitezu.

### Vojna policija

^etvrta bojna	Sa sjedi{tem u Travniku. Prvi zapovjednik Zvonko Vukovi} kojeg je 18. januara 1993. zamijenio Pa{ko Ljubi~i}. Pa{ko Ljubi~i} je razrije{en du`nosti 23. jula 1993., a zamijenio ga je Marinko Palavra. U julu 1993. ^etvrta bojna je prekr{tena u Sedmu bojnu..
Sedma bojna	Vidi ^etvrta bojna

### Specijalne jedinice

Bruno Bu{i}	Sa sjedi{tem u Travniku i pod zapovjedni{tvom "na~elnika odjela obrane". Jedinica je napustila OZSB prije sukoba u aprilu 1993.
D`okeri	Antiteroristi~ka jedinica osnovana u sklopu vojne policije (^etvrte bojne). Smje{tena u bungalowu u Nadiocima (tzv. "{vicarska ku)a"). Neposredni zpaovjednik bio je Vlado [anti] -iji se sto`er nalazio u hotelu Vitez. Anto Furund`ija je imenovan za zapovjednika i bio je podre en Vladu [anti]u.
Ludvig Pavlovi}	Sa sjedi{tem u {coli u Dubravici (zajedno sa Vitezovima).
Maturice	Nastala od brigade Ban Jela~i}. Sa sjedi{tem u Kiseljaku.
Tvrtko II	Smje{tena u Novoj Biloj.
Vitezovi	Sa sjedi{tem u {coli u Dubravici. Njeni pripadnici su nekada{nji pripadnici HOS-a. Pod zapovjedni{tvom Darka Kraljevi)a i njegovog zamjenika Nike Kri`anca.
@uti	Jedinica brigade HVO-a Frankopan. Sa sjedi{tem u {coli u Gu~a Gori u Travniku (zvana @uti).

### Ostali

Domobrani	Takozvane jedinice garde osnovane u svakom selu u skladu sa odlukom Minsistarstva obrane u Mostaru od 8. februara 1993.
SIS	U OZSB-u pod zapovjedni{tvom Ante Sli{kovi}a, ured u hotelu Vitez.
HOS	U Bosni pod zapovjedni{vom Jadranka Jandri}a kojeg je zamijenio Mladen Holman prije nego {to je integriran u HVO prije 16. aprila 1993.

## I UVOD

### A. Međunarodni sud

1. Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za tečka krčenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud) osnovao je Savjet bezbjednosti<sup>1</sup> na temelju glave VII Povelje Ujedinjenih nacija.

### B. Optučnica

2. General Tihomir Blažić<sup>2</sup> prvo bitno je optučen zajedno sa još petoricom optučenih u zajedničkoj optučnici *Tučilac protiv Darija Kordića i ostalih*, koja je potvrđena 10. novembra 1995. godine<sup>3</sup> i koja sadrži 13. takočaka koje se odnose samo na generala Blažića. Nalogom sudije McDonald od 22. novembra 1996. dozvoljeno je podizanje nove optučnice *Tučilac protiv Tihomira Blažića*, koja je sadržavala sedam novih takočaka.

3. Nakon te izmjene odbrana je dostavila četiri preliminarna podneska koji su se svi odnosili na izmijenjenu optučnicu. Prvim je zatraženo odbacivanje dijelova optučnice koji su se odnosili na odgovornost zbog nekačjanja, uz obrazloženje da to ne predstavlja krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog suda.<sup>4</sup> Vijeće je odbilo zahtjev odbrane, smatrajući da nekačjanje u većini slučajeva istovremeno predstavlja krčenje obaveze da se spriječi počinjenje drugih krivičnih djela.<sup>5</sup>

4. Odbrana je dostavila i drugi preliminarni podnesak, kojim traži detaljniji prikaz kriterija za utvrđivanje namjere koja se traži za one takočake optučnice koje se

---

<sup>1</sup> Rezolucija 827 (1993), koju je Savjet bezbjednosti prihvatio 25. maja 1993. godine.

<sup>2</sup> U vrijeme događaja optučeni je bio pukovnik. Promoviran je u čin generala vojske Republike Hrvatske nakon završetka razdoblja koje pokriva optučnica. Osim toga, katkada se za njega koristilo ime "Tihofil". Kako bi se to imalo na umu, a istovremeno osigurao koherentni prikaz, optučenog je se nazivati "general Blažić", "Tihomir Blažić" ili jednostavno "optučeni".

<sup>3</sup> Optučnica je potvrđena 10. novembra 1995., predmet br. IT-95-14-I. Ta se optučnica prvo bitno odnosila na česticu optučenih, među kojima su bili *Dario Kordić*, *Tihomir Blažić*, *Mario Čerkez* i *Zlatko Aleksovski*. Nakon razdvajanja, broj predmeta IT-95-14 odnosi se samo na *Tihomira Blažića*.

<sup>4</sup> Preliminarni podnesak za odbacivanje dijelova izmijenjene optučnice koji se odnose na odgovornost zbog nekačjanja, predmet br. IT-95-14-PT, 4. decembar 1996.

<sup>5</sup> Odluka kojom se odbacuje preliminarni podnesak odbrane za odbacivanje dijelova izmijenjene optučnice koji se odnosi na odgovornost zbog nekačjanja, predmet br. IT-95-14-PT, 4. april 1997.

odnose na odgovornost nadre|enog.<sup>6</sup> Vije}e taj zahtjev nije odobrilo, s obrazlo`enjem da to pitanje treba raspraviti tokom postupka i da je ono u ovoj fazi procedure preuranjeno.<sup>7</sup>

5. Odbrana je nadalje u okviru tre}eg preliminarnog podneska od Vije}a zatra`ila da odbaci ta~ke optu`nice koje se temelje na ~lanu 2 Statuta Me|unarodnog suda zbog nedostatne argumentacije u vezi sa postojanjem me|unarodnog oru`anog sukoba.<sup>8</sup> Taj zahtjev je odba-en, budu}i da je Vije}e procijenilo da nije na tu`iocu da u ovoj fazi postupka iznosi dokaze o postojanju takvog sukoba, te da formalno va`enje optu`nice time nije ni na koji na-in naru{eno.<sup>9</sup>

6. Ova presuda odnosi se na optu`nicu *Tu`ilac protiv Tihomira Bla{ki}ja* koja je po drugi put izmijenjena 25. aprila 1997. godine, nakon odluke Vije}a po ~etvrtom i posljednjem preliminarnom podnesku odbrane kojim se tra`i odbacivanje optu`nice zbog njenih formalnih nedostataka.<sup>10</sup> Vije}e je djelomi~no prihvatiло zahtjev odbrane i nalo`ilo tu`iocu da u skladu sa kriterijima iznesenim u ~lanu 18(4) Statuta i u pravilu 47(B) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) precizira navode u vezi sa vremenom i mjestom navedenih krivi-nih djela, kao i u vezi s ulogom optu`enog i vrstom odgovornosti koja mu se stavlja na teret. Nakon {to je odbrana ulo`ila jo{ jedan zahtjev, Vije}e je ocijenilo da neke od izmjena optu`nice nisu bile u skladu sa prethodnom odlukom Vije}a.<sup>11</sup> Tu`ilac je na kraju odustao od daljih koraka u vezi sa ta~kom 2 optu`nice.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Preliminarni podnesak u vezi sa *mens rea* koja se tra`i za ta~ke optu`nice koje se odnose na odgovornost nadre|enog, predmet br. IT-95-14-PT, 4. decembar 1996.

<sup>7</sup> Odluka kojom se odbacuje preliminarni podnesak odbrane u vezi sa *mens rea* koja se tra`i za ta~ke optu`nice koje se odnose na odgovornost nadre|enog, predmet br. IT-95-14-PT, 4. april 1997.

<sup>8</sup> Preliminarni podnesak kojim se tra`i odbacivanje ta-aka optu`nice 4, 7, 10, 14, 16 i 18 zbog nedostatne argumentacije u vezi sa postojanje me|unarodnog oru`anog sukoba, predmet br. IT-95-14-PT, 16. decembar 1996.

<sup>9</sup> Odluka o odbacivanju preliminarnog podneska odbrane kojim se tra`i odbacivanje ta-aka optu`nice 4, 7, 10, 14, 16 i 18 zbog nedostatne argumentacije u vezi sa postojanjem me|unarodnog oru`anog sukoba, predmet br. IT-95-14-PT, 4. april 1997.

<sup>10</sup> Odluka o preliminarnom podnesku odbrane kojim se tra`i odbacivanje optu`nice zbog formalnih nedostataka (nepreciznost/neodgovaraju}a formulacija ta-ki optu`nice), predmet br. IT-95-14-PT, 4. april 1997.

<sup>11</sup> Odluka po zahtjevu odbrane u vezi s izvr{enjem jedne odluke Vije}a, predmet br. IT-95-14-PT, 23. maj 1997.

<sup>12</sup> Rezime zavr{nog podneska tu`ioca, 22. juli 1999. (zavedeno 30. jula 1999.) (u daljem tekstu: Rezime tu`ioca), paragraf (u daljem tekstu: para.) 8.2, str. 69.

## 1. Opći kontekst i vrsta odgovornosti

7. Optu`nica od 25. aprila 1997. godine (u daljem tekstu: optu`nica) obuhva}a dvadeset ta-aka, od kojih se {est odnosi na te{ke povrede @nevske konvencije (ta-ke 5, 8, 11, 15, 17 i 19), jedanaest na kr{enja zakona ili obi~aja rata (ta-ke 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18 i 20),<sup>13</sup> i tri na zlo~ine protiv ~ovje~nosti (ta-ke 1, 7 i 10), a sve na osnovu odgovaraju}ih ~lanova 2, 3 i 5 Statuta Me|unarodnog suda. U optu`nici se navodi da su krivi-na djela po-injena "u kontekstu te{kih kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava protiv bosanskih Muslimana", koja su oru`ane snage Hrvatskog vije}a obrane (u daljem tekstu: HVO) po-inile izme|u maja 1992. i januara 1994. godine,<sup>14</sup> i to u sljede}im op{tinama:

Vitez, Busova~a, Kiseljak, Vare{, @ep~e, Zenica, Duvno, Stolac, Mostar, Jablanica, Prozor, ^apljina, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Kre{evo i Fojnica, koje se sve nalaze na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine.<sup>15</sup>

Me|utim, iz pojedinih ta-aka optu`nice o~ito je da su se krivi-na djela za koja se optu`eni tereti dogodila konkretno u op{tinama Vitez, Busova~a, Kiseljak i Zenica.

8. U optu`nici se jasno navodi da je tokom cijelog predmetnog razdoblja u Republici Bosni i Hercegovini trajalo stanje me|unarodnog oru`anog sukoba i djelomi~ne okupacije.<sup>16</sup>

9. Tihomir Bla{ki} je 27. juna 1992. godine imenovan za zapovjednika glavnog sto`era oru`anih snaga HVO-a u srednjoj Bosni i ostao je na tom polo`aju tokom cijelog razdoblja na koje se odnosi ova optu`nica. Kao zapovjednik, optu`en je na osnovu ~lana 7(1) Statuta da je u saradnji sa pripadnicima HVO-a planirao, podsticao i nare|ivao, odnosno na drugi na~in pomagao i podr`avao planiranje, pripremu i

---

<sup>13</sup> Za ta-ke 6, 9, 16, 18 i 20 tu`ilac se poziva na ~lan 3 koji je zajedni~ki svim @nevske konvencijama od 12. augusta 1949. (u daljem tekstu: @nevske konvencije) i koji se odnosi na pobolj{anje polo`aja ranjenika i bolesnika u oru`anim snagama u ratu (u daljem tekstu: @nevska konvencija I), na pobolj{anje polo`aja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oru`anih snaga na moru (u daljem tekstu: @nevska konvencija II), na postupanje sa ratnim zarobljenicima (u daljem tekstu: @nevska konvencija III) i na za{titu gra|anskih osoba u vrijeme rata (u daljem tekstu: @nevska konvencija IV). Uz to, za ta-ke 3 i 4 tu`ilac se poziva na ~lano 51(2) i 52(1) Dopunskog protokola I @nevskim konvencijama iz 1949. od 8. juna 1977. o za{titi ~rtava me|unarodnih oru`anih sukoba (u daljem tekstu: Protokol I).

<sup>14</sup> Odnosno, izme|u najranije 1. maja 1992. i najkasnije 31. januara 1994. godine.

<sup>15</sup> Druga izmijenjena optu`nica, predmet br. IT-95-14-PT, para. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, para. 5.0.

izvr{enje svakog od navedenih krivi~nih djela; tako|e, ili alternativno, Tihomir Bla{ki} je na osnovu ~lana 7(3) Statuta optu`en da je znao ili imao razloga da zna da se njegovi podre|eni pripremaju po~initi ista djela, ili su ih ve} po~inili, a da ipak nije preduzeo potrebne i razumne mjere da sprije~i takva djela ili kazni po~inioce.

## 2. Krivi~na djela za koja se optu`eni tereti

10. Optu`nica koju je podigao tu`ilac krivi~na djela za koja se general Bla{ki} tereti organizira u {est posebnih kategorija.

### a) Progon

11. Ta-kom 1 optu`nice Tihomir Bla{ki} se tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti zbog progona<sup>17</sup> civila bosanskih Muslimana<sup>18</sup> na politi~koj, rasnoj ili vjerskoj osnovi u razdoblju od maja 1992. do januara 1994. godine, i to u op{tinama Vitez, Busova~a, Kiseljak i Zenica.<sup>19</sup> Tvrdi se da je taj progon vr{en rasprostanjem i sistematskim napadima {irokih razmjera na gradove, mjesta i sela naseljena bosanskim Muslimanima.<sup>20</sup> Navodi se da su tokom tih napada i odmah nakon njih izvr{ena ubistva i nanesene te{ke ozljede bosanskim civilima muslimanske nacionalnosti,<sup>21</sup> te da je po~injeno hotimi~no i opse~no uni{tavanje i plja~ka domova i zgrada bosanskih Muslimana, njihove li~ne imovine, stoke i poslovnih prostora, kao i njihovih vjerskih i obrazovnih objekata.<sup>22</sup> Tu`ilac osim toga navodi da je HVO na stotine civila bosanskih Muslimana sistematski hapsio, zatvarao, podvrgavao ne~ovje~nom postupanju<sup>23</sup> i zastra{ivanju, da ih je primoravao da napuste svoje domove ili ih uz upotrebu sile preseljavao na podru~ja izvan op{tina Vitez, Busova~a i Kiseljak. Prisilno preseljenje civila opisivali su "predstavnici HVO-a kao dobrovoljno ili humanitarno premje{tanje civila ...".<sup>24</sup> Navodi se da je taj progon za posljedicu imao

---

<sup>17</sup> ^lan 5(h) Statuta.

<sup>18</sup> Vije}e nagla{ava da je tu`ilac ovaj izraz svakako koristio u njegovom neutralnom obliku ("bosanski Muslimani" ili "muslimanski civili").

<sup>19</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, para. 6.1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, para. 6.2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, para. 6.3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, para. 6.4 i 6.5.

<sup>24</sup> *Ibid.*, para. 6.7.

znatno smanjenje civilnog muslimanskog stanovni{tva u tri navedene bosanske op{tine.<sup>25</sup>

b) Protivpravni napadi na civile i civilnu imovinu

12. U ta-kama 2 do 4 Tihomir Bla{ki} se tereti za tri kr{enja zakona ili obi~aja rata,<sup>26</sup> i to zbog protivpravnih napada na civile i civilne objekte, te razaranja koja nisu opravdana vojnom nu`dom, a koja su navodno po-injena u sljede}im gradovima i selima: Ahmi}i, Nadioci, Piri}i, [anti}i, O~ehni}i, Vitez, Stari Vitez, Rotilj i Zenica.<sup>27</sup>

c) Hotimi-no li{avanje `ivota i nano{enje te{kih ozljeda

13. Tihomir Bla{ki} se u ta-kama 5 do 10 tereti za hotimi-no li{avanje `ivota i nano{enje te{kih ozljeda i te{kih psihofizi-kih patnji civilima, odnosno djela za koja se navodi da su po-injena od januara 1993. do januara 1994. godine u op{tinama Vitez, Busova~a, Kiseljak i Zenica.<sup>28</sup> Ta navedena krivi~na djela terete se kao dvije te{ke povrede @nevske konvencija,<sup>29</sup> dva kr{enja zakona ili obi~aja rata<sup>30</sup> te dva zlo~ina protiv ~ovje~nosti.<sup>31</sup>

d) Uni{tavanje i plja~ka imovine

14. Ta-kama 11 do 13 Tihomir Bla{ki} se tereti za te{ku povredu @nevske konvencija<sup>32</sup> i dva kr{enja zakona ili obi~aja rata<sup>33</sup> zbog plja~ke i opse~nog uni{tavanja, u razdoblju od januara 1993. do septembra 1993. godine, domova i zgrada bosanskih Muslimana, njihovih poslovnih prostora, li~ne imovine i stoke, i to u Ahmi}ima, Nadiocima, Piri}ima, [anti}ima, O~ehni}ima, Vitezu, Starom Vitezu, Donjoj Ve~eriskoj, Ga~icama, Lon~arima, Behri}ima, Svinjarevu, Gomionici, Gromiljaku, Polju Vi{njici, Vi{njici i Rotilju (u aprilu 1993.); u Tulici i Han

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, para. 7.

<sup>26</sup> ^Ianovi 3 i 3(b) Statuta, a za ta-ke 3 i 4, ~lanovi 51(2) i 52(1) Protokola I.

<sup>27</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, para. 9.

<sup>29</sup> ^Ianovi 2(a) i 2(c) Statuta.

<sup>30</sup> ^Ian 3 Statuta i ~lan 3(1)(a) @nevske konvencije.

<sup>31</sup> ^Ianovi 5(a) i 5(i) Statuta.

<sup>32</sup> ^Ian 2(d) Statuta.

<sup>33</sup> ^Ianovi 3(b) i 3(e) Statuta.

Plo~i/Grahovici (u junu 1993.); ponovo u Starom Vitezu (u augustu 1993.); i u Grbavici (u septembru 1993.).<sup>34</sup>

e) Razaranje institucija namijenjenih religiji ili obrazovanju

15. U ta~ki 14 Tihomir Bla{ki} je optu`en za kr{enje zakona ili obi~aja rata<sup>35</sup> zbog razaranja ili hotimi~nog o{te}ivanja, u razdoblju od augusta 1992. do juna 1993. godine, objekata bosanskih Muslimana namijenjenih religiji ili obrazovanju, i to u Duhrima (u augustu 1992.); Busova~i, Starom Vitezu i Svinjarevu (1993. godine); u Ahmi}ima, Kiseljaku, Gromiljaku i Kazagi}ima (u aprilu 1993.); u Hercezima, Han Plo~i i Tulici (u junu 1993.); i u Vi{njici (u septembru 1993.).<sup>36</sup>

f) Ne~ovje~no postupanje, uzimanje talaca i kori{tenje ~ivih {titova

16. Ta~ke optu`nice 15 do 20 odnose se, sa jedne strane, na okrutno ili ne~ovje~no postupanje, od januara 1993. do januara 1994. godine, sa bosanskim Muslimanima zato~enim u zato~eni~kim objektima pod kontrolom HVO-a,<sup>37</sup> i, sa druge strane, na uzimanje talaca iz redova bosanskih civila muslimanske nacionalnosti, u razdoblju od januara 1993. do januara 1994. godine, kako bi se ishodile razmjene zarobljenika i zaustavljanje bosanskih vojnih operacija protiv HVO-a.<sup>38</sup> Re~ene ta~ke se tako|e odnose i na kori{tenje civila bosanskih Muslimana, od januara 1993. do aprila 1993. godine, kao ~ivih {titova za za{titu polo~aja HVO-a.<sup>39</sup> U tom smislu tu`ilac optu`enog tereti za tri te{ke povrede @enevskih konvencija<sup>40</sup> i tri kr{enja zakona ili obi~aja rata.<sup>41</sup>

**C. Glavne faze postupka**

17. Nakon {to je sudija McDonald 10. novembra 1995. godine potvrdila prvu optu`nicu, vlastima Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske upu}jeni su nalozi za hap{enje, zajedno sa nalogom za transfer

---

<sup>34</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 10.

<sup>35</sup> ^lan 3(d) Statuta.

<sup>36</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*, para. 13 i 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*, para. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, para. 16.

<sup>40</sup> ^lanovi 2(b) i 2(h) Statuta.

<sup>41</sup> ^lan 3 Statuta i ~lan 3(1)(a), zajedni~ki svim @enevskim konvencijama.

optu`enih.<sup>42</sup> Nakon toga su, slijedom naloga sudije Jorde, IFOR-u upu}ene kopije optu`nica i nalozi za hap{enje.<sup>43</sup> I kona~no, sudija Vohrah je 28. marta 1996. godine izdao nalog za hap{enje sa nalogom za transfer Tihomira Bla{ki}a u Kraljevinu Nizozemsku.<sup>44</sup>

18. Tihomir Bla{ki} dobrovoljno se predao Me|unarodnom sudu 1. aprila 1996. godine, a njegovo prvo pojavljivanje pred sudom, u skladu sa pravilom 62 Pravilnika, odr`ano je 3. aprila 1996. pred Pretresnom vije}jem I, u kojem su zasjedali sudije Jorda, predsjedavaju}i, Deschênes i Riad. Optu`eni je izjavio da "nije kriv" po svim ta~kama koje ga terete u prvobitnoj optu`nici. Dana 4. decembra 1996. godine Tihomir Bla{ki} je izjavio da "nije kriv" po novim ta~kama koje su protiv njega potvr|ene,<sup>45</sup> i to nakon prve izmjene optu`nice do koje je do{lo 22. novembra 1996. godine. U drugoj izmijenjenoj optu`nici od 25. aprila 1997. godine ne pojavljuju se nove ta~ke protiv optu`enog, tako da se on zbog toga nije trebao ponovo izja{njavati o krivici.

19. Postupak koji se vodio protiv Tihomira Bla{ki}a pred Me|unarodnim sudom bio je slo`en i u svim je svojim fazama potaknuo brojna pitanja, koja su ~esto bila bez presedana. Tokom pretpretresnog postupka, koji je trajao 14 mjeseci, Me|unarodni sud izdao je tako 82 odluke koje su se odnosile na taj dio procedure. Su|enje u pravom smislu rije~i zapo~elo je 24. juna 1997.<sup>46</sup> i trajalo je ne{to vi{e od dvije godine, da bi se dovr{ilo 30. jula 1999. Tokom te faze procedure izdano je 78 odluka, saslu{ano 158 svjedoka, u spis je uvr{teno vi{e od 1300 dokaznih predmeta,<sup>47</sup> a francuska verzija transkripta broji vi{e od 18300 stranica. Cilj ovog poglavlja jeste da, po temama i u glavnim crtama, podseti na faze tog dugog posupka. Me|utim, ovdje se ne}emo baviti pitanjima koja se odnose na optu`nicu, a koja su ve} obra|ena u prethodnom poglavlju, kao niti postupcima vezanim za obavezu}e naloge upu}ene dr`avama, kojima se tra`ila dostava dokumenata.

---

<sup>42</sup> Nalozi za hap{enje sa nalogom za transfer Tihomira Bla{ki}a, upu}eni Federaciji Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, predmet br. IT-95-14-I, 10. novembar 1995.

<sup>43</sup> Nalog koji je 24. decembra 1995. izdao sudija Claude Jorda, predmet br. IT-95-14-I, 24. decembar 1995.

<sup>44</sup> Nalog za hap{enje sa nalogom za transfer Tihomira Bla{ki}a, upu}en Kraljevini Nizozemskoj, predmet br. IT-95-14-I, 28. marta 1996.

<sup>45</sup> Privremeni transkript na francuskom jeziku (u daljem tekstu: T) rasprave odr`ane 4. decembra 1996., str. 5.

<sup>46</sup> Nalog za odr`avanje rasprave i utvr|ivanje datuma za po~etak postupka, predmet br. IT-95-14-PT, 17. juni 1997.

## 1. Pitanja vezana za sastav Vije}a

20. U vije}u kojem je dodijeljen ovaj predmet isprva su zasjedali sudije Jorda, predsjedavaju}i, Deschênes i Riad. Zbog sprije~enosti sudije Deschênesa predsjednik Me|unarodnog suda je u skladu sa pravilom 15(F) Pravilnika nalo`io privremeno imenovanje suca Lija.<sup>48</sup> Dana 18. aprila 1997. sudija Deschênes dao je ostavku zbog zdravstvenih razloga i 16. juna 1997. zamijenio ga je sudija Shahabuddeen. Nalogom predsjednika,<sup>49</sup> sudija Shahabuddeen je istog dana kada je imenovan preuzeo predmet kojim se ovdje bavimo.

21. Pravilo 15(F) ponovo je primijenjeno zbog otprilike tromjese~ne sprije~enosti sudije Riada iz zdravstvenih razloga. Nakon {to se konzultirao sa stranama tokom dvije statusne konferencije,<sup>50</sup> predsjedavaju}i Pretresnog vije}a, sudija Jorda, podnio je izvje{taj predsjedniku Suda i izrazio mi{ljenje da bi, s obzirom na okolnosti, sudiju Riada valjalo zamijeniti.<sup>51</sup> U pomenutom se izvje{taju podsje}a na to da tu`ilac prednost daje rje{enju koje bi omogu}ilo sudiji Riadu da se nastavi baviti predmetom, a navodi se i da je optu`eni dostavio dokument kojim potvr|uje svoj pristanak da se pod odre|enim uslovima postupak nastavi nakon imenovanja novog sudije.<sup>52</sup> S obzirom na takav razvoj situacije, predsjednik je nalo`io imenovanje sudije Almira Rodriguesa i nastavak postupka pred Vije}em u novom sastavu.<sup>53</sup>

## 2. Pitanja vezana za pritvor optu`enog

22. Vije}e smatra da u ovom slu~aju treba razlikovati zahtjeve za promjenu uslova pritvora, koji su predsjedniku Suda dostavljeni u skladu sa pravilom 64 Pravilnika, od zahtjeva za privremeno pu{tanje na slobodu optu`enog, koji su izneseni pred Pretresnim vije}em u skladu sa pravilom 65 Pravilnika. Iako su u ovom predmetu ti zahtjevi dostavljeni istovremeno i usporedno, u ovom }emo se poglavljju njima pozabaviti redom.

---

<sup>47</sup> Pojedini od tih dokaznih predmeta sadr`avali su vi{e svezaka, od kojih su neki obuhva}ali i po stotinu dokumenata.

<sup>48</sup> Nalog predsjednika u vezi sa privremenim imenovanjem sudije u Pretresno vije}e i Me|unarodnog suda, predmet br. IT-95-14-PT, 27. januar 1997.

<sup>49</sup> Nalog predsjednika za imenovanje sudije u Pretresno vije}e, predmet br. IT-95-14-T, 16. juni 1997.

<sup>50</sup> T. od 12. i 21. januara 1999.

<sup>51</sup> Izvje{taj predsjednika Pretresnog vije}a i u skladu sa pravilom 15(F) Pravilnika, predmet br. IT-95-14-T, 26. januar 1999.

a) Zahtjevi za izmjenu uslova pritvora optu` enog

23. Na sam dan predaje Tihomira Bla{ki}a, odbrana je predsjedniku Suda u skladu sa pravilom 64 Pravilnika predala zahtjev za izmjenu uslova pritvora optu` enog. Predsjednik je uz strogo odre|ene uslove odredio da optu` eni bude pritvoren izvan pritvorskog objekta Ujedinjenih nacija, i to "u okviru prebivali{ta koje su odredile nizozemske vlasti".<sup>54</sup> Kasnije su uslovi pritvora izmijenjeni, i to osobito u vezi sa kretanjem optu` enog izvan objekta u kojem je bio pritvoren i u vezi sa posjetama njegove porodice.<sup>55</sup> Me|utim, zbog ozbiljne ugro`enosti bezbjednosti generala Bla{ki}a, ti su uslovi pritvora odlukom predsjednika Suda na kraju odba~eni i optu` eni je premje{ten u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija.<sup>56</sup>

b) Zahtjevi za privremeno pu{tanje optu` enog na slobodu

24. Odbrana Tihomira Bla{ki}a u dva je navrata u skladu sa pravilom 65 Pravilnika podnijela zahtjev za privremeno pu{tanje na slobodu. Na prvi je zahtjev odgovoreno odlukom od 25. aprila 1996., a na drugi odlukom od 20. decembra 1996. U oba slu~aja, nakon {to je razmotrilo sve elemente, Vije}e je zahtjev odbacilo.<sup>57</sup>

3. Pitanja vezana za dokaze

25. Izvo|enje dokaza potaklo je brojne zahtjeve tokom postupka, koji su se odnosili kako na obavezu strana u vezi s objelodanjivanjem, tako i na prihvatljivost dokaznih predmeta. Jedna od zna~ajki ovog predmeta sastoji se u tome da su pitanja u vezi s obavezom objelodanjivanja, za koja je uobi~ajeno da se postavljaju tokom pretpretresnog postupka, ostala otvorena i tokom samog su|enja. Valja se tako|e

---

<sup>52</sup> Uslovni pristanak optu` enog za nastavak postupka nakon imenovanja novog sudije u Pretresno vije}e, predmet br. IT-95-14-T, 22. januar 1999.

<sup>53</sup> Nalog predsjednika za imenovanje suca u Pretresno vije}e, predmet br. IT-95-14-T, 29. januara 1999.

<sup>54</sup> Odluka u vezi sa podneskom odbrane dostavljenim u skladu sa pravilom 64 Pravilnika o postupku i dokazima, predmet br. IT-95-14-I, 3. april 1996., para. 24.

<sup>55</sup> Odluka u vezi sa zahtjevom odbrane kojim se za generala Bla{ki}a tra`i promjena uslova pritvora, predmet br. IT-95-14-PT, 17. april 1996.; Odluka u vezi sa zahtjevom odbrane kojim se za generala Bla{ki}a tra`i promjena uslova pritvora, predmet br. IT-95-14-PT, 9. maj 1996.; Odluka u vezi sa zahtjevom odbrane u vezi sa promjenom uslova pritvora generala Bla{ki}a, predmet br. IT-95-14-PT, 9. januar 1997.; Odluka u vezi s uslovima pritvora generala Bla{ki}a, predmet br. IT-95-14-PT, 26. maj 1997.

<sup>56</sup> Nalog u vezi sa promjenama uslova pritvora generala Bla{ki}a, predmet br. IT-95-14-PT, 20. juni 1997.; Odluka u vezi sa promjenom uslova pritvora generala Bla{ki}a, predmet br. IT-95-14-PT, 23. juni 1997.; Odluka, predmet br. IT-95-14-T, 17. juli 1997.

pozabaviti i pitanjem bez presedana u vezi sa pristupom povjerljivim dokumentima u srodnim predmetima poznatim pod nazivom "La{vanska dolina", kao i sa problemom duge procedure izdavanja obavezu}ih nalogu dr`avama za dostavu dokumenata.

a) Obaveze objelodanjivanja

26. Primiv{i zahtjev odbrane,<sup>58</sup> Vije}e je 27. januara 1997. godine donijelo odluku u kojoj ta~no navodi na koji na~in tuma~i obavezu objelodanjivanja kojoj podlije~u strane u skladu sa pravilima 66, 67 i 68 Pravilnika.<sup>59</sup>

Kao prvo, Vije}e je u smislu biv{eg pravila 66(A) Pravilnika prihvatio ekstenzivno tuma~enje pojma objelodanjivanje, zaklju~iv{i da sve prethodne izjave optu~enog koje se nalaze u spisu tu~oca, bez obzira na njihovu formu i izvor iz kojeg potje~u, moraju bez odlaganja biti objelodanjene odbrani. Sudije su osim toga naglasile da se isti kriteriji moraju *mutatis mutandis* primjenjivati na prethodne izjave svjedoka na koje se odnosi pravilo 66(A). Ipak, Vije}e je u svom tuma~enu navelo dvije ograde koje se temelje na pravilima 66(C) i 70(A) Pravilnika.

Kao drugo, u vezi s objelodanjivanjem odbrani imena svjedoka optu~be, {to je predvi|eno pravilom 67(A), Vije}e je ocijenilo da sva imena pomenutih svjedoka moraju biti objelodanjena "istovremeno u jednom zajedni~kom dokumentu, kako bi se na taj na~in odbrani omogu}ilo da stekne jasan i dosljedan uvid u strategiju optu~be i da se shodno tome za nju pripremi".<sup>60</sup>

I kao tre}e, Vije}e je razmotrilo doseg i modalitete primjene pravila 68 Pravilnika u vezi s objelodanjivanjem oslobo|aju}eg dokaznog materijala od strane Tu~ila{tva. Vije}e je podsjetilo da ta obaveza nema ograni~enja i da je za njeno izvr{enje, naravno pod nadzorom Vije}a, bez ikakve sumnje odgovoran samo tu~ilac, ako ni zbog ~ega drugoga, onda zbog ~inenice da su pomenuti oslobo|aju}i materijali upravo u njegovom posjedu. Uz to, Vije}e je uspostavilo paralelu izme|u dokaznog materijala koji se u pravilu 66(B) Pravilnika definira kao "bitan za pripremu odbrane

---

<sup>57</sup> Odluka kojom se odbacuje zahtjev za pu{tanje na privremenu slobodu, predmet br. IT-95-14-PT, 25. april 1996. Nalog kojim se odbacuje zahtjev za privremeno pu{tanje na slobodu, predmet br. IT-95-14-T, 20. decembar 1996.

<sup>58</sup> Zahtjev za prisilnu dostavu dokaza i dokumenata na koje se odnosi obaveza objelodanjivanja, predmet br. IT-95-14-PT, 26. novembar 1996.

<sup>59</sup> Odluka o prisilnoj dostavi dokaza, predmet br. IT-95-14-PT, 27. januar 1997.

<sup>60</sup> *Ibid.*, para. 22.

optu`enog" i osloba|aju}eg materijala o kojem se govori u pravilu 68. Vije}e iz toga zaklju~uje, primjenjuju}i na Pravilo 68 tuma~enje pravila 66(B) usvojeno u predmetu ^elebi}i,<sup>61</sup> da je na odbrani, u slu~aju da osporava da je tu`ilac doista izvr{io svoje obaveze, "da izvede *prima facie* dokaz koji }e jasno pokazati osloba|aju}i karakter tra`enog dokaznog materijala, kao i ~injenicu da je taj materijal prethodno bio u posjedu tu`oca".<sup>62</sup>

27. Vije}u su potom tokom samog su|enja dostavljeni dalji zahtjevi u vezi s istim pitanjem, {to je Vije}e navelo da pobli`e objasni svoju odluku od 27. januara 1997. godine.

Tako je Vije}e, u odgovoru na jedan od zahtjeva odbrane, razmotrilo pojam prethodnih izjava u svjetlu svoje prija{nje odluke po tom pitanju i ocijenilo da se topografske karte, li~ni dnevniци i zvu~ni zapisi ne mogu izjedna~iti sa prethodnim izjavama svjedoka u smislu pravila 66(A) Pravilnika, {to zna~i da ti materijali nisu morali biti objelodanjeni odbrani.<sup>63</sup> Postavilo se i pitanje u vezi sa pismenim nare|enjima Tihomira Bla{ki}a. Vije}e je zaklju~ilo da je tu rije~ o dokumentima u smislu pravila 66(B) Pravilnika i da pod pravilo 66(A) potпадaju

sve izjave optu`enog u okviru ispitivanja tokom sudskog postupka, bez obzira o kojem se postupku radi, a kojima bi mogao raspolagati tu`ilac, ali samo te izjave.<sup>64</sup>

Odrana je od Vije}a tako|e zatra`ila da joj se objelodane izjave jedne tre}e osobe o kojoj je govorio svjedok tokom rasprave. Sudije su polje primjene pravila 66(A) Pravilnika suzile na izjave samo onih svjedoka koje je tu`ilac doista imao namjeru pozvati da svjedo~e,<sup>65</sup> {to se me|utim ne odnosi na popratne materijale dostavljene sudiji koji potvr|uje optu`nicu.

---

<sup>61</sup> Odluka po zahtjevu optu`enog Zejnila Delali}a za objelodanjivanje dokaznog materijala, predmet br. IT-96-21-T, 26. septembar 1996.

<sup>62</sup> Odluka o prisilnoj dostavi dokaza, predmet br. IT-95-14-PT, 27. januar 1997.

<sup>63</sup> Odluka po zahtjevu obrane za izuze}e iskaza nekih svjedoka optu`be zbog tu`iteljevog nepo{tivanja odluke Suda o prisilnoj dostavi dokaza, predmet br. IT-95-14-T, 25. august 1997.

<sup>64</sup> Odluka po zahtjevu odbrane da se tu`ilac kazni zbog nepo{tivanja pravila 66(A) Pravilnika i odluke od 27. januara 1997. o prisilnoj dostavi svih izjava optu`enog, predmet IT-95-14-T, 15. juli 1998., str. 4.

<sup>65</sup> Odluka po zahtjevu odbrane kojim se tra`i da objelodanjivanje materijala obuhva}enih pravilima 66 i 68 Pravilnika u vezi s izjavama stanovite osobe "X" bude obavezno, predmet br. IT-95-14-T, 15. juli 1998.

28. U vezi sa primjenom pravila 67(A) Pravilnika, koje se odnosi na objelodanjivanje odbrani imena svjedoka optu`be pozvanih da svjedo~e, tu`iocu je nalo~eno da Vije}u i odbrani predo~i popis svjedoka koje ima namjeru pozvati da svjedo~e, i to najmanje dva radna dana unaprijed.<sup>66</sup> Vije}e je procijenilo da u toj fazi postupka nije prikladno rje{avati o pitanju prethodnog recipro~nog objelodanjivanja imena svjedoka odbrane.<sup>67</sup> Vije}e je tek na po~etku izvo|enja dokaza odbrane nalo~ilo, u skladu sa ~lanom 54 Pravilnika, da se tu`iocu i Vije}u najkasnije sedam dana unaprijed objelodane imena i li~ni podaci svjedoka koje odbrana ima namjeru pozvati da svjedo~e, kao i sa`eti prikaz ~injenica o kojima }e ti svjedoci govoriti, kako bi rasprava bila {to br`a i efikasnija.<sup>68</sup>

29. [to se ti~e tuma~enja pravila 68 Pravilnika, Vije}e je - nakon {to je dobilo zahtjev odbrane - dalo obja{njene svoje prvo{ne odluke, u kojem se ka`e kako je Vije}e krenulo od pretpostavke da Tu`ila{two postupa u dobroj vjeri, pri ~emu je sebi ipak zadr`alo mogu}nost da nadzire eventualne manjkavosti od slu~aja do slu~aja i da tokom postupka prosudi o dokaznoj vrijednosti odre|enih dokaza.<sup>69</sup>

b) Izuzetak od obaveze objelodanjivanja predvi|en pravilom 70 Pravilnika

30. Shodno pravilu 70(A) Pravilnika

izvje{taji, memorandumi ili drugi interni dokumenti koje je u vezi s istragom ili pripremom predmeta izradila neka strana, njezini pomo}nici ili predstavnici, ne podlije`u objelodanjivanju ili obavje{}ivanju.

Vije}e je imalo u vidu da se optu`eni prilikom pojavljivanja u svojstvu svjedoka u skladu sa pravilom 85(C) Pravilnika oslanjao na li~ne bilje{ke, sastavljene tokom pripremanja svoje odbrane na osnovu, izme|u ostalog, ratnog dnevnika koji je vodio njegov pomo}nik i vojnog protokola aktivnosti koji se dr`ao u glavnom sto`eru. Sudije su zaklju~ile da ti materijali ne predstavljaju interne dokumente u smislu pravila 70(A) Pravilnika i smatrali su da je ispravno i u interesu pravde da dobiju uvid

---

<sup>66</sup> Odluka po zahtjevu obrane za izuze}e iskaza nekih svjedoka optu`be zbog tu`iteljevog nepo{tivanja odluke Suda o prisilnoj dostavi dokaza, predmet br. IT-95-14-T, 25. august 1997.

<sup>67</sup> Odluka po zahtjevu tu`oca za obja{njene naloge kojim se tra`i prethodno objelodanjivanje imena svjedoka i po nalogu kojim se zahtijeva prethodno recipro~no objelodanjivanje, predmet br. IT-95-14-T, 29. januar 1998.

<sup>68</sup> Odluka po zahtjevu tu`oca da se imena svjedoka odbrane i njihove izjave objelodane sedam dana prije pojavljivanja doti~nih svjedoka pred sudom, predmet br. IT-95-14-T, 3. septembar 1998.

<sup>69</sup> Odluka po zahtjevu odbrane kojim se tra`e sankcije za tu`oca zbog ponovljenih kr{enja pravila 68 Pravilnika, predmet br. IT-95-14-T, 29. april 1998.

u te dokumente. Shodno tome izdali su nalog odbrani ili Federaciji Bosne i Hercegovine da ih dostave.<sup>70</sup> Odbrana je odgovorila da vi{e ne raspola`e tim materijalima.<sup>71</sup>

31. Ostali stavovi pravila 70 Pravilnika bave se izuzecima od obaveze objelodanjivanja koja je postavljena pravilima 66, 67 i 68 Pravilnika. Vije}e uvi|a da je ovdje rije~ o izuzetnom i ta-no ome|enom pravu koje *mutatis mutandis* ide u prilog optu` enom i ~ija je svrha da omogu}i kori{tenje informacija iz povjerljivog izvora, za koje bi se bez pomenute odredbe pokazalo da su neiskoristive.<sup>72</sup> Sudije su u vi{e navrata bili u prilici da, rje{avaju}i o zahtjevima tu` ioca i odbrane,<sup>73</sup> utvrde uslove za primjenu tog pravila i njegove granice u smislu pravila 70.

32. Vije}e je procijenilo da u skladu sa pravilom 70 Pravilnika informacije na koje se to pravilo odnosi moraju objedinjavati vi{e uslova, i to: moraju se nalaziti u posjedu tu` ioca; moraju biti dostavljene na povjerljiv na~in, pri ~emu samo osoba ili tijelo koje je posjednik informacija mogu procijeniti njihovu povjerljivost; nisu smjele biti kori{tene ni u kakvu drugu svrhu osim za prikupljanje novih dokaza, pri ~emu ti dokazi, za razliku od po~etnih informacija, ne u` ivaju za{titu prema pravilu 70.<sup>74</sup>

33. Objelodanjivanje informacija koje odgovaraju gorenavedenim kriterijima i njihovo kori{tenje kao dokaza zavisi, u skladu sa paragrafom B pravila 70 Pravilnika, od pristanka osobe ili tijela koje je te informacije pru`ilo. Me|utim, Vije}e je naglasilo da takva za{tita ima ograni~enja u smislu prava odbrane, istaknuv{i da ~im je osoba ili tijelo koje je posjednik informacija dalo svoj pristanak za njihovo kori{tenje kao dokaza, te se informacije moraju bez odlaganja objelodaniti odbrani. Vije}e je tako|e konstatiralo da doti~na osoba ili tijelo ne mogu odrediti ho}e li do}i do objelodanjivanja tih informacija, odnosno kada bi ih trebalo objelodaniti.<sup>75</sup> Vije}e uz to primje}uje da je upravo ta odredba Pravilnika omogu}ila da se pred Vije}em

---

<sup>70</sup> Nalog o dostavi dokumenata kori{tenih za pripremu svjedo~enja, predmet br. IT-95-14-T, 22. april 1999.

<sup>71</sup> Federacija nije odgovorila.

<sup>72</sup> Odluka po zahtjevu tu` ioca za svjedo~enje putem video-veze i za za{titne mjere, predmet br. IT-95-14-T, 11. novembar 1997., para. 10.

<sup>73</sup> Odluka po zahtjevu odbrane u smislu primjene pravila 70(F) Pravilnika, predmet br. IT-95-14-T, 12. januar 1999. (pod pe~atom) i Odluka Pretresnog vije}a I o zahtjevu da se za{titi jedan svjedok, predmet br. IT-95-14-T, 19. mart 1999.

<sup>74</sup> Gore navedena Odluka od 11. novembra 1997., para. 10-23.

<sup>75</sup> Odluka po zahtjevu tu` ioca za odgodu objelodanjivanja informacija obuhva}enih pravilom 70 Pravilnika, predmet br. IT-95-14-T, 6. maj 1998., para. 13-15.

izvedu vrlo povjerljivi dokazi, odnosno da svjedo~e neki biv{i predstavnici vlasti jedne dr`ave ~lanice Ujedinjenih nacija.

c) Prihvatljivost dokaza

34. I prihvatljivost dokaza izvedenih tokom postupka tako|e je u vi{e navrata predstavlja predmet odluka. Vije}e se prilikom odlu~ivanja po tom pitanju u svojim odlukama pridr`avalо principa ekstenzivne prihvatljivosti dokaza, pri ~emu njihova vjerodostojnost i autenti~nost odre|uju te`inu koju }e svakom od tih dokaza u odre|enom trenutku pridati sudije.

35. U tom smislu valja naglasiti da je Vije}e odobrilo na~in izvo|enja dokaza u kojem nije nu~no da se oni predo~e kroz svjedo~enje nekog svjedoka. Vije}e se pritom oslonilo na vi{e kriterija. Kao prvo, valja primijetiti da postupak vode profesionalni sudije koji imaju potrebnu sposobnost da najprije uzmu na znanje izvedeni dokaz, a zatim ga procijene kako bi se o~itovali o te`ini koju mu valja pridati, imaju}i u vidu okolnosti pod kojima je taj dokaz dobiven, njegov sadr`aj *stricto sensu* i njegovu vjerodostojnost u odnosu na sve izvedene dokaze. Osim toga, na taj na~in Vije}u se mogu predo~iti mnogobrojni dokazi, za koje bi ina~e postojala opasnost da Vije}u ostanu uskra}eni. I na koncu, takvom se procedurom ograni~ava obavezno pozivanje svjedoka ~ija je isklju~iva uloga da se preko njega uvedu dokazni predmeti. Sve u svemu, taj pristup omogu}uje da se postupak ubrza, uz po{tivanje pravi~nosti su|enja, a tako|e doprinosi i utvr|ivanju istine.

36. No, uop{teno govore}i, rasprave izme|u strana oko izvo|enja dokaza bile su ~ive i o{tre. Vije}e }e kao ilustraciju navesti neke od zahtjeva.

Odrhana je na po~etku dostavila zahtjev kojim se izra~ava trajni prigovor u vezi sa prihvatljivo}u svjedo~enja iz druge ruke, a da unaprijed nisu postavljeni uslovi u vezi sa njihovom utemeljeno}u i vjerodostojno}u. Vije}e je taj zahtjev odbilo, uz obrazlo`enje da pravilo 89(C) Pravilnika Vije}u dopu{ta da prihvati bilo koji relevantni dokaz za koji smatra da ima dokaznu vrijednost, te da je neizravni karakter

svjedo~enja pitanje koje }e se odraziti na te`inu koju }e tom svjedo~enu pridati sudije, a ne na njegovu prihvatljivost.<sup>76</sup>

Odbrana je postavila jo{ jedno sli~no pitanje u vezi s autenti~no{}u dokumenata predo~enih tokom svjedo~enja. Vije}e je smatralo da su svi dokumentarni dokazi koje je predo~ila jedna strana, a svjedok ih je identificirao, prihvatljivi, te da eventualno osporavanje autenti~nosti ne uti~e na njihovu prihvatljivost, nego na te`inu koju im valja pridati.<sup>77</sup>

Vije}e se uz to suo~ilo sa problemom prihva}anja izjave jednog preminulog svjedoka, koja je istra`iteljima Tu`ila{tva data pod zakletvom. Sudije su procijenile da ta situacija jasno sa~java jednu od iznimaka od va`e}eg principa usmenog svjedo~enja, naro~ito u svrhu unakrsnog ispitivanja, koja je prihva}ena u razli~itim pravnim sistemima, nacionalnim i me|unarodnim. Vije}e je stoga pomenuto izjavu uvrstilo u spis, pridr`av{i sebi pravo da toj izjavi u datom trenutku prida odgovaraju}u te`inu.<sup>78</sup>

I kona~no, Vije}e je odobrilo uvr{tavanje u spis izjave svjedoka koji se prethodno ve} pojavio pred Vije}em, kako bi se sudijama olak{alo utvr|ivanje istine. U~iniv{i to, Vije}e je procijenilo da u skladu sa pravilom 89 Pravilnika mo`e prihvatiti bilo koji relevantni dokument za koji smatra da ima dokaznu vrijednost, pri ~emu je sebi pridr`alo pravo da slobodno odredi te`inu koju tom dokumentu valja pridati na kraju posupka.<sup>79</sup>

d) Pristup povjerljivim dokumentima u srodnim predmetima vezanim za La{vansku dolinu

37. Dana 16. septembra 1998. godine odbrana optu`enih *Darija Kordi}a i Marija ^erkeza* (u daljem tekstu: odbrana *Kordi}a i ^erkeza*) dostavila je Vije}u u predmetu *Tu`ilac protv Tihomira Bla{ki}a* (u daljem tekstu: Vije}e u predmetu *Bla{ki}*) zahtjev kojim se tra`i uvid u povjerljive dokumente predo~ene tokom ovog postupka, i to uvid

---

<sup>76</sup> Odluka po trajnom prigovoru odbrane u vezi sa prihvatljivo{u svjedo~enja iz druge ruke bez prethodno postavljenih uslova u vezi sa njihovom utemeljeno{u i vjerodostojno{u, predmet br. IT-95-14-T, 21. januar 1998.

<sup>77</sup> Odluka po zahtjevu odbrane za ponovno razmatranje odluke u vezi sa neprihvatljivo{u autenti~nih dokumentarnih osloba|aju}ih dokaza, predmet br. IT-95-14-T, 30. januar 1998.

<sup>78</sup> Odluka po zahtjevu odbrane da se u sudske spise uvrsti preliminarna izjava svjedoka Midhata Ha{ki}a (preminuo), predmet br. IT-95-14-T, 29. april 1998.

<sup>79</sup> Odluka Raspravnog vije}a I po zahtjevu tu`itelja da se u sudske spise uvrsti izjava svjedoka odbrane g. Leyshona, predmet br. IT-95-14-T, 16. mart 1999.

u transkripte sa-injene tokom rasprava, u dokazne predmete, naloge i odluke koje se odnose na doga|aje, te ~injenice i svjedoke koji imaju veze sa njihovim predmetom.<sup>80</sup>

Dana 12. novembra 1998. godine Vije}e nadle`no za predmet *Tu`ilac protiv Darija Kordi}a i Marija ^erkeza* (u daljem tekstu: Vije}e u predmetu *Kordi}-^erkez*) istovremeno je donijelo odluku kojom od pretresnih vije}a kojih se to ti-e tra`i mi{ljenje u vezi sa postavljenim pitanjima, moli ih da se izjasne mogu li udovoljiti zahtjevu i, ukoliko je odgovor potvrđan, koji su uslovi potrebni u smislu povjerljivosti i koje su za{titne mjere nu`ne.<sup>81</sup>

38. Vije}e u predmetu *Bla{ki}* dalo je svoje mi{ljenje 16. decembra 1998. i ono je odgovaralo odluci Vije}a u predmetu *Kordi}-^erkez*.<sup>82</sup> S obzirom na ~injenicu da se na po-eku jedna jedinstvena optu`nica odnosila na oba predmeta, Vije}e je potvrdilo da je tu`ilac obavezan da odbrani *Kordi}a i ^erkeza* objelodani sve izjave ili dokaze u smislu pravila 66 i 68 Pravilnika. Sudije su, me|utim, precizirale da se za{titne mjere za svjedoke, koje je nalo`ilo Vije}e u predmetu *Bla{ki}*, *ipso facto* moraju primijeniti na strane u predmetu *Kordi}-^erkez*, te su predlo`ile niz poja~anih mjera kako bi se na najmanju mogu}u mjeru sveo dodatni rizik povrede povjerljivosti, do kojeg dolazi uslijed pove}anja broja posjednika povjerljivih informacija. Dodatne mjere uklju~ivale su, izme|u ostalog, ograni~enje uvida u povjerljive dokumente na samo jednog posjednika, koji za njih snosi odgovornost, kao i dodjelu razli~itih pseudonima u oba predmeta.

39. Kasnije je Vije}e u predmetu *Bla{ki}* donijelo je jo{ jednu odluku u vezi s objelodanjivanjem odbrani *Kordi}a i ^erkeza* dijela povjerljivog zapisnika iskaza jednog svjedoka odbrane. Vije}e u predmetu *Bla{ki}* podsjetilo je da, iako odbrana ne snosi iste obaveze objelodanjivanja kao tu`ilac, tu`ilac ipak i dalje podlje`e obvezama iz pravila 66 i 68 Pravilnika, bez obzira na to jesu li doti~ni dokumenti javni ili povjerljivi, osim kad je rije~ o dokazima koji se iznose u okviru pravila 70 Pravilnika.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Zahtjev optu`enih Darija Kordi}a i Marija ^erkeza kojim se tra`i uvid u povjerljive dokumente predo~ene tokom sada{njenog predmeta, predmet br. IT-95-14-T, 16. septembar 1998.

<sup>81</sup> Odluka po zahtjevu optu`enih kojim se tra`i uvid u povjerljive dokaze u predmetima koji se ti-u La{vanske doline i u srodnim predmetima, predmet br. IT-95-14/2T, 12. novembar 1998.

<sup>82</sup> Mi{ljenje povodom odluke Vije}a u predmetu *Tu`ilac protiv Darija Kordi}a i Marija ^erkeza* od 12. novembra 1998., predmet br. IT-95-14-T, 16. decembar 1998.

<sup>83</sup> Odluka u vezi sa zahtjevom tu`oca od 25. januara 1999. i zahtjevom odbrane od 25. marta 1999., predmet br. IT-95-14-T, 22. april 1999.

40. Dana 17. januara 2000. Vijeće u predmetu *Bla{ki}* dozvolilo je tu`iocu da, uz odgovarajuće za{titne mjere koje nalo`i Vijeće u predmetu *Kordić*-^erkez, koristi jedan povjerljivi dokazni predmet *Bla{ki}*eve odbrane, pri ~emu se *Bla{ki}*eva odbrana nije usprotivila objelodanjivanju tog dokaznog predmeta sudijama i odbrani u predmetu *Kordić*-^erkez.<sup>84</sup>

e) Nalozi za dostavu dokumenata

41. Ovo Vijeće sprovele je vi{e uporednih procedura u vezi s prisilnom dostavom dokumenata od strane odre|enih dr`ava i entiteta. Prije svega valja spomenuti da su se tim procedurama poslu`ile i optu`ba i odbrana. Osim toga treba istaknuti da Vijeće nu`no ne provjerava da li su mjere koje je nalo`ilo valjano izvr{ene: na strani je koja je postavila zahtjev da se obrati Vije}u u slu~aju da do|e do pote{ko}a, no Vijeće ne intervenira, ili to ~ini tek na marginalan na-in, prilikom dostave zatra`enih dokumenata.

i) Procedure koji se odnose na Republiku Hrvatsku

42. Pitanje naloga za dostavu dokumenata (*subpoena duces tecum*) ostalo je otvoreno u predmetu *Bla{ki}* od 10. januara 1997., odnosno dana kada je tu`ilac od jednog sudije zatra`io da Hrvatskoj uputi nalog *subpoena duces tecum*. Sudija je 15. januara 1997. izdao takvu subpoena Hrvatskoj i gospodinu [u{ku, tada{njem hrvatskom ministru odbrane].<sup>85</sup> U toj subpoena naveden je popis dokumenata koje je trebalo dostaviti najkasnije do 14. februara 1997. Hrvatska je u pismu od 10. februara 1997. izjavila da, kao prvo, ona smatra kako svi zahtjevi upu}eni ministru u njegovom svojstvu dr`avnog funkcionera nemaju osnova, budu}i da u skladu sa Statutom i Pravilnikom zahtjev za pomo} treba uputiti dr`avi i da, kao drugo, Hrvatska kao suverena dr`ava ne mo`e prihvati da se povi{uje nalogu *subpoena duces tecum*, nego da "vjerna svojim obavezama prema Me|unarodnom sudu ona ponovo izra`ava spremnost da iska`e punu i svesrdnu suradnju, pod uslovima koji va`e za sve dr`ave".<sup>86</sup> Dana 19. februara 1997. sudija McDonald je odr`ala raspravu tokom koje

---

<sup>84</sup> Odluka po zahtjevu da se povjerljivi dokazi objelodane Vije}u u predmetu *Kordić*-^erkez i zainteresiranim zastupnicima odbrane, predmet br. IT-95-14-T, 17. januar 2000.

<sup>85</sup> Obavezuju}i nalog za dostavu, upu}en Republici Hrvatskoj i ministru odbrane Gojku [u{ku, predmet br. IT-95-14-PT, sudija McDonald, 15. januar 1997. Sudija McDonald donijela je odluku o tom nalogu u svojstvu sudije koji je potvrdio optu`nicu protiv Tihomira Bla{ki}a.

<sup>86</sup> Odgovor na na obavezuju}i nalog za dostavu, Vlada Republike Hrvatske, predmet br. IT-95-14-PT, 10. februar 1997.

je predstavnik Hrvatske ponovio stav svoje vlade. Istog dana tu` ilac je u skladu sa pravilom 39 Pravilnika Republiki Hrvatskoj uputio zvani~ni zahtjev za pomo}, u kojem je zatra`io iste kategorije dokumenata.<sup>87</sup> Rasprava se nastavila tokom vi{e mjeseci, sve dok se Pretresno vije}e II nije 18. jula 1997. izjasnilo u vezi s ovla{tenjem Me|unarodnog suda da izdaje *naloge subpoena duces tecum*,<sup>88</sup> nakon ~ega je ta materija podastrta @albenom vije}u.<sup>89</sup>

43. Dana 29. oktobra 1997. @albeno vije}e je u skladu sa pravilom 108bis Pravilnika rije{ilo zahtjev Republike Hrvatske od 25. jula, kojim se izme|u ostalog tra`ilo preispitivanje odluke Pretresnog vije}a II od 18. jula, te poni{tenje i odbacivanje subpoena od 15. januara 1997.<sup>90</sup> U svojoj Odluci @albeno vije}e je zaklju~ilo da se niti dr`avi, a niti odgovornim dr`avnim funkcionerima koji djeluju u tom svojstvu ne mogu upu}ivati nalozi tipa *subpoena*, pri ~emu je preciziralo uslove u kojima se nekoj dr`avi eventualno mo`e izdati obavezuju{i nalog za predo~enje dokumenata i sl., kao i prava i obaveze doti~ne dr`ave u tom pogledu. Osim toga, @albeno vije}e je utvrdilo kriterije koje moraju ispunjavati svi zahtjevi za izdavanje naloga za dostavu dokumenata.<sup>91</sup> Ti kriteriji odnose se na: 1) precizno identificiranje zatra`enih dokumenata (za razliku od {irokih kategorija); 2) obrazlo`enje relevantnosti dokumenata za su|enje; 3) nu`nost da zahtjev ne bude pretjerano optere}uju{i i 4) potrebu da se dr`avi ostavi dovoljno vremena da zahtjevu udovolji.<sup>92</sup> Osim toga, Vije}e je utvrdilo "modalitete na osnovu kojih se eventualno mo`e udovoljiti zabrinutosti dr`ave u vezi sa njenom nacionalnom sigurnosti".<sup>93</sup>

---

<sup>87</sup> Zahtjev tu` ioca kojim se u skladu sa pravilom 39 Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda od Republike Hrvatske tra`i pomo}, predmet br. IT-95-14-PT, 19. februar 1997.

<sup>88</sup> Odluka po prigovoru Republike Hrvatske na izdavanje naloga *subpoena duces tecum*, predmet br. IT-95-14-PT, 18. juli 1997. (u daljem tekstu: Odluka u vezi sa nalogom *subpoena duces tecum*).

<sup>89</sup> Odluka @albenog vije}a po zahtjevu Republike Hrvatske za preispitivanje odluke Pretresnog vije}a II od 18. jula 1997., predmet br. IT-95-14-AR 108bis, 29. oktobar 1997. (u daljem tekstu: Odluka @albenog vije}a po zahtjevu Republike Hrvatske); u vezi sa postupkom do izdavanja Odluke @albenog vije}a, vidi Odluku @albenog vije}a, para. 2-18.

<sup>90</sup> Osim toga, Hrvatska je zatra`ila suspenziju naloga Pretresnog vije}a tokom perioda ~ekanja na odluku @albenog vije}a, kao i izdavanje naloga da se dr`avama i njihovim odgovornim slu`benicima ne izdaju nikakvi novi obavezuju{i nalozi pod prijetnjom sankcijama. @albeno vije}e prihvatio je zahtjev i suspendiralo izvr{enje obavezuju}eg naloga za dostavu (Odluka @albenog vije}a u vezi sa prihvatljivo{u zahtjeva za preispitivanje, koji je ulo`ila Republika Hrvatska u vezi s odlukom Pretresnog vije}a, i nalog o rasporedu, *Tu`ilac protiv Tihomira Bla{k}ija*, predmet br. IT-95-14-AR 108bis, @albeno vije}e, 29. juli 1997.).

<sup>91</sup> Odluka @albenog vije}a po zahtjevu Republike Hrvatske, para. 32.

<sup>92</sup> Detaljni opis ~etiri kriterija dat je u Odluci @albenog vije}a po zahtjevu Republike Hrvatske, para. 32.

<sup>93</sup> Odluka @albenog vije}a po zahtjevu Republike Hrvatske, para. 67-69.

44. Dana 12. januara 1998. tu`ilac je, oslanjaju}i se na ~ian 29 Statuta,<sup>94</sup> dostavio zahtjev "kojim se tra`i da se Republici Hrvatskoj uputi obavezuju}i nalog za dostavu dokumenata". Vije}e je tom zahtjevu udovoljilo i 30. januara 1998.<sup>95</sup> donijelo povjerljivi i *ex parte* nalog da se tra`eni dokumenti {to prije dostave Tu`ila{tvu, a najkasnije do 27. februara 1998. Dana 13. februara 1998. Republika Hrvatska je dostavila zahtjev u skladu sa pravilom 108bis Pravilnika kojim se tr`i preispitivanje i suspenzija naloga od 30. januara 1998.<sup>96</sup> Nakon toga je uslijedio duga~ak spor, tokom kojeg je Pretresno vije}e nastojalo da u okviru odluke @albenog vije}a ishodi dostavu dokumenata za koje je smatralo da su relevantni, imaju}i pritom na umu zabrinutost Republike Hrvatske u vezi sa njenom nacionalnom sigurnosti.

45. Dana 15. i 16. aprila 1999., nakon mnogobrojnih proceduralnih epizoda, Vije}e je saslu{alo zvani-nika kojeg je Republika Hrvatska ovlastila da izrazi njenu zabrinutost, i to prije svega u vezi sa nacionalnom bezbjednosti. Tokom rasprave ustanovljeno je da je Republika Hrvatska dostavila tek vrlo malen broj dokumenata. Osim toga, Republika Hrvatska je izravno Vije}u dostavila odre|eni broj dokumenata koje je tu`ilac odbio, uz obja{njenje da oni ne odgovaraju njegovim uzastopnim zahtjevima. Ti dokumenti ticali su se uglavnom humanitarne pomo}i koja je preko Republike Hrvatske bila odvo`ena u Bosnu i Hercegovinu, te skrbi koju je pru`ila izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Ma koliko da su ti dokumenti zanimljivi, ne mo`e se smatrati da odgovaraju zahtjevima tu`ica.

46. I na kraju, 16. novembra 1999., @albeno vije}e je zaklju~ilo da se mo`e odbaciti zahtjev Republike Hrvatske za preispitivanje, bez prejudiciranja prava strana da pokrenu relevantno pitanje nakon dono{enja ove presude.<sup>97</sup>

## ii) Ostale procedure

47. Pokrenute su jo{ neke procedure kojima se od dr`ava i drugih entiteta tra`ila dostava dokumenata. Ti su entiteti ispoljili duh saradnje prilikom rasprava

<sup>94</sup> ^ianom 29 Statuta, pod naslovom "Saradnja i pravna pomo}", predvi|a se izme|u ostalog da "dr`ave moraju bez nepotrebogn odlaganja udovoljiti svakom zahtjevu za pomo} ili nalogu koji je izdalo Pretresno vije}e, {to uklju~uje ali nije ograni~eno na [...] dostavu dokaza [i] uru~enje dokumenata".

<sup>95</sup> Nalog po zahtjevu tu`ica kojim se tra`i dono{enje obavezuju}eg naloga Republici Hrvatskoj za dostavu dokumentata (povjerljivo - *ex parte*), predmet br. IT-95-14-T, 30. januar 1998.

<sup>96</sup> Zahtjev Hrvatske za preispitivanje naloga po zahtjevu tu`ica kojim se tra`i dono{enje obavezuju}eg naloga Republici Hrvatskoj za dostavu dokumentata i zahtjev za odgodu izvr{enja pomenutog naloga od 30. januara 1998. (u daljem tekstu: Zahtjev Hrvatske).

<sup>97</sup> Nalog o okon~anju postupka, predmet br. IT-95-14-AR 108bis, 16. novembar 1999.

organiziranih sa ciljem da se usvoji procedura za izvr{enje odluka Vije}ja koja je ujedno uzeti u obzir opravdanu zabrinutost entiteta za povjerljivost i bezbjednost. Kada je rije~ o dr`avama, za neke od odgovora koje je dostavila hrvatska strana hrvatsko-muslimanske federacije ~inilo se da su u kontradikciji sa dokazima kojima je raspolagalo Vije}e, uklju~uju}i i izjave optu`enog.<sup>98</sup>

#### 4. Pitanja vezana za pojavljivanje i za{titu `rtava i svjedoka

48. Dana 17. juna 1996. Vije}e je donijelo prvu odluku u vezi sa za{titnim mjerama za svjedoke optu`be. Vije}e je utvrdilo da postoje izuzetne okolnosti u smislu ~lana 69(A) Pravilnika i odobrilo da se odbrani objelodani samo jedna verzija izjava svjedoka sa redigiranim imenima i drugim identifikacionim podacima, i to sve do trenutka dok ne budu stavljeni pod za{titu Me|unarodnog suda, a najkasnije do 1. septembra 1996.<sup>99</sup> Dana 18. septembra 1996. Vije}e je, nakon {to je odbilo zahtjev optu`be za odr`avanje rasprave *ex parte*,<sup>100</sup> saslu{alo strane na zatvorenoj raspravi, i to na zahtjev tu`oca koji je tra`io da ga se op{tim nalogom o neobjelodanjivanju odbrani podataka o identitetu svjedoka oslobodi obaveza iz odluke od 17. juna 1996. Odlukom od 2. oktobra 1996. Vije}e je nalo`ilo objelodanjivanje integralnog teksta svih redigiranih izjava u roku od petnaest dana, kao i objelodanjivanje deset izjava koje jo{ nisu predane do 1. decembra 1996., s tim da u protivnom optu`bi ne}e biti dozvoljeno da te svjedoke pozove na su|enu. Istovremeno je odbrani nalo`eno da ne smije objaviti podatke o identitetu, jer }e u protivnom po~initi nepo{tivanje Me|unarodnog suda.<sup>101</sup> Gorepomenuto ograni~enje nametnuto odbrani na kraju je ponovljeno u op{tem nalogu kojim se odbrani zabranjuje da

javnosti ili medijama objavi imena svjedoka koji borave na teritoriju biv{e Jugoslavije, ili bilo koji podatak koji bi omogu}io njihovu identifikaciju, uz iznimku nu`nih mjera za pripremu odbrane.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Optu`eni je izjavio da je mogao pripremiti svoje svjedo~enje na temelju arhiva za koje je zainteresirana strana nijekala da postoje.

<sup>99</sup> Odluka po zahtjevu tu`oca kojim se tra`e za{titne mjere za neke svjedoke i `rtve, predmet br. IT-95-14-PT, 17. juni 1996.

<sup>100</sup> Odluka kojom se odbija zahtjev tu`oca za odr`avanje *ex parte* rasprave, predmet br. IT-95-14-PT, 18. septembar 1996.

<sup>101</sup> Odluka po zahtjevima tu`oca od 24. juna i 30. augusta 1996. u vezi sa za{titom svjedoka, predmet br. IT-95-14-PT, 2. oktobar 1996.

<sup>102</sup> Odluka po zahtjevima tu`oca od 12. i 14. maja 1997. u vezi sa za{titom svjedoka, predmet br. IT-95-14-PT, 6. juni 1997., para. 12.

Prije po~etka izvo|enja dokaza odbrane, Vije}e je smatralo da je umjesno da se relevantne odredbe Pravilnika *mutatis mutandis* primijene na svjedoke odbrane, kojima je tako obezbije|ena istovjetna za{tit.<sup>103</sup>

49. Sveukupno su na sjednicama iza zatvorenih vrata svjedo~ila 33 svjedoka. Prilikom svjedo~enja svjedoka koji su saslu{avani na javnim zasjedanjima, Vije}e je koristilo mjere djelomi~nog zatvaranja rasprave za javnost kada god je bila nu`na dodatna za{tita svjedoka.

50. Tu`ilac je postavio pitanje anonimnog svjedo~enja u vezi sa dva svoja svjedoka. Vije}e je sa tim u vezi ustanovilo da

~rtve i svjedoci zaslju~uju za{titu, pa ~ak i u odnosu na optu`enog, tokom odvijanja pretpretresnog postupka, sve do razumnog roka prije po~etka su|enja u pravom smislu rije~i. No, u tom posljednjem trenutku na umu valja imati pravo optu`enog na pravi-no su|enje, u skladu s kojim se postavlja zahtjev da se u korist optu`enog ukloni veo anonimnosti, iako }e on i nadalje identitet svjedoka skrivati od pogleda javnosti i medija.<sup>104</sup>

Iako su prihvatali zaklju~ke Pretresnog vije}a u predmetu *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}a*,<sup>105</sup> sudije su ipak procijenile da glavna izuzetna okolnost, koja je - s obzirom na trajanje oru`anog sukoba u srednjoj Bosni - opravdavala odobrenje anonimnog statusa za jednog ili vi{e svjedoka, vi{e ne postoji.

51. Odbrana je zatra`ila da za vi{e svjedoka odbrane bude obezbije|en siguran prolaz, bez kojeg bi ti svjedoci odbili da se pojave pred sudom. Vije}e je, nastoje}i osigurati po{tivanje principa da se svjedoci trebaju li~no pojaviti pred sudom, odobrilo tu vrstu imuniteta, s tim da se on ograni~i u smislu *ratione materiae* na ~injenice relevantne za nadle`nost Me|unarodnog suda, u smislu *ratione temporis* na najvi{e sedam dana nakon zavr{etka svjedo~enja re-enih svjedoka, te u smislu *ratione loci* na teritoriju Holandije i teritorije preko kojih ti svjedoci putuju izme|u Holandije i zemlje stalnog boravka.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Odluka po zahtjevu odbrane za za{titne mjere za svjedoke odbrane, predmet br. IT-95-14-T, 30. septembar 1998.

<sup>104</sup> Odluka po zahtjevu tu`oca od 17. oktobra 1996. u vezi za{titnih mera za ~rtve i svjedoke, predmet br. IT-95-14-PT, 5. novembar 1996., para. 24.

<sup>105</sup> U daljem tekstu: Vije}e u predmetu *Tadi}a*.

<sup>106</sup> Odluka kojom se odobrava siguran prolaz za svjedoke odbrane "D/A", "D/B", "D/C", "D/E", "D/F" i "D/G", predmet br. IT-95-14-T, 7. septembar 1998.

52. I kona~no, neki su svjedoci od Vije}a zamolili odobrenje da svjedo-e putem video-veze. Tako je Vije}e dozvolilo generalu Milivoju Petkoviju<sup>107</sup> da svjedo-i putem video-veze iz Zagreba, pri ~emu je Vije}e imalo u vidu situaciju na podru~ju biv{e Jugoslavije i klju~nu komandnu poziciju na kojoj se svjedok nalazio.<sup>108</sup>

#### 5. Pitanja vezana za trajanje postupka

53. Vije}e je neprestano pazilo na to da tokom postupka, koji je ve} sam po sebi dugo trajao, ne do|e do dodatnih zastoja, kako bi se optu`enom dala garancija, na koju u skladu sa ~lanom 21.4(c) Statuta ima pravo, da mu se sudi bez nepotrebogn odlaganja. Ta zabrinutost navela je Vije}e da, nakon {to su se strane “[slo`ile] u vezi sa nu`no{}u da se ograni~i broj dana koji }e svaka od njih koristiti za izvo|enje dokaza,” odredi broj dana koji }e biti odobren svakoj od strana da izvede svoje dokaze. Optu`bi je tako odobreno sedamdeset i pet, a obrani {ezdeset dana pretresa.<sup>109</sup> [to se ti-e replika i odgovora na replike, njihovo ukupno trajanje bilo je ne{to du`e od ekvivalenta jednog dana pretresa.

54. Da bi se osiguralo brzo i efikasno su|enje, Vije}e je odlu-ilo da u skladu sa pravilom 71 Pravilnika pribjegne uzimanju vanraspravnih iskaza u situaciji izuzetne i privremene sprije~enosti jednog od ~lanova Vije}a. Stavom (A) pomenutog pravila predvi|a se da Vije}e, kad su u pitanju vanredne okolnosti, mo`e u interesu pravde i na zahtjev jedne od strana nalo`iti uzimanje vanraspravnih iskaza pred ovla{tenim predsjedavaju}im slu`benikom. Vije}e je, nakon {to je dobilo pristanak optu`enog, odobrilo zajedni~ki zahtjev strana u prilog primjene takvog postupka, te je kao predsjedavaju}e slu`benike ovlastilo druga dva ~lana Vije}a, pri ~emu je spis koji sadr`i vanraspravne iskaze na kraju predan Vije}u u njegovom punom sastavu.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Cf. *infra*, poglavlje u vezi s pojavljivanjem svjedoka Vije}a u skladu s pravilom 98 Pravilnika.

<sup>108</sup> Nalog u vezi sa svjedo~enjem generala Milivoja Petkovija, predmet br. IT-95-14-T, 17. juni 1999.

<sup>109</sup> Odluka u vezi sa trajanjem postupka i vremenom dodijeljenim stranama za izvo|enje dokaza, predmet br. IT-95-14-T, 17. decembar 1997. Jedan “dan pretresa” efektivno odgovara trajanju od pet sati i dvadeset minuta. Jedan kalendarski dan ~esto je zbog tehni~kih pitanja nedovoljan za obezbje|ivanje odr`anja jednog cijelog dana pretresa.

<sup>110</sup> Odluka po zahtjevima tu`ica i odbrane u vezi sa svjedo-enjima putem uzimanja vanraspravnih iskaza, predmet br. IT-95-14-T, 19. februar 1998.

## 6. Pitanje odbacivanja izvjesnih ta~aka optu` nice nakon izvo|jenja dokaza optu` be

55. Nakon {to je dovr{eno izvo|jenje dokaza optu` be, odbrana je na osnovu pravila 54 Pravilnika dostavila zahtjev u kojem se navodi da dokazi koje je izveo tu` ilac nisu dovoljni da bi sa~injavali pravni osnov za nastavak krivi~nog postupka protiv optu` enog. Sa tim u skladu, odbrana je zatra`ila odbacivanje petnaest ta~aka optu` nice, kao i ograni~enje opsega pet preostalih ta~aka.<sup>111</sup>

Vije}e je, na osnovu novog pravila 98bis Pravilnika i ve} ranije utvr|ene sudske prakse Me|unarodnog suda na osnovu pravila 54 Pravilnika, ograni~ilo ispitivanje tog zahtjeva samo na teoretske slu~ajeve kada se tvrdi da tu` ilac nije izveo dovoljno ~injeni-nih dokaza u prilog neke od ta~aka optu` nice, te da, sa pravnog stajali{ta, nije podastro dovoljno jake argumente u prilog svojih navoda. Pri tom su sudije konstatirale da se u toj fazi postupka ne mo`e odbaciti nijedna od ta~aka optu` nice.<sup>112</sup>

## 7. Pozivanje svjedoka Vije}a shodno pravilu 98 Pravilnika

56. Dana 25. marta 1999. Vije}e je u skladu s pravilom 98 Pravilnika *proprio motu* nalo`ilo pojavljivanje pred sudom vi{e svjedoka.<sup>113</sup> Vije}e je procijenilo da je u ovoj fazi postupka, nakon {to je saslu{alo glavne svjedo{ke optu` be i odbrane, za utvr|ivanje istine o krivi~nim djelima za koja se optu`eni tereti nu`no nalo`iti pojavljivanje pred sudom generala Philippa Morillona,<sup>114</sup> gospodina Jean-Pierre Thébaulta,<sup>115</sup> pukovnika Roberta Stewarta,<sup>116</sup> generala Envera Had`ihasanovi}a,<sup>117</sup>

---

<sup>111</sup> Zahtjev odbrane za odbacivanje odre|enih ta~aka optu` nice, predmet br. IT-95-14-T, 10. august 1998.

<sup>112</sup> Odluka Pretresnog vije}a I po zahtjevu odbrane za odbacivanje nekih ta~aka optu` nice, predmet br. IT-95-14-T, 3. septembar 1998.

<sup>113</sup> Potpunosti radi, valja upozoriti da je Vije}e isto tako nalo`ilo pojavljivanje, kao svjedoka suda, jednog svjedoka koji je ve} svjedo{io kao svjedok odbrane, profesora Jankovi}a (T., str. 12746).

<sup>114</sup> Odluka Pretresnog vije}a I u svrhu pojavljivanja generala Philippea Morillona, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

<sup>115</sup> Odluka Pretresnog vije}a I u svrhu pojavljivanja gospodina Jean-Pierre Thébaulta, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

<sup>116</sup> Odluka Pretresnog vije}a I u svrhu pojavljivanja pukovnika Roberta Stewarta, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

<sup>117</sup> Odluka Pretresnog vije}a I u svrhu pojavljivanja generala Envera Had`ihasanovi}a, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

generalisa Milivoja Petkovića,<sup>118</sup> kao i komandanata Sedme muslimanske brigade, odnosno pukovnika [erifa Patkovića, Amira Kuburu i Asima Korića].<sup>119</sup>

57. Vijeće je izdalo više uzastopnih nalogova za svakog od dotočnih svjedoka, u kojima su precizirani datumi i modaliteti njihovog svjedočenja, zahtitne mjeru koje će učiniti, kao i teme o kojima će svjedočiti. Sa tim u vezi valja primijetiti da je primijenjena procedura koja je omogućila slobodno svjedočenje svjedoka bez prethodnog redigiranja, a jednakost strana obezbijeđena je time {to im je odobreno jednako vrijeme za postavljanje pitanja, koja su bila ograničena na temu po-ekstog svjedočenja svjedoka i prethodila su pitanjima sudija.<sup>120</sup>

#### 8. Postupak odmjeravanja kazne

58. Sudije su pokazale fleksibilnost, dozvolivši svjedocima da - kada je to bilo potrebno - svjedoče o pitanjima za koje se moglo inicirati da su prije svega relevantni za utvrđivanje eventualne kazne.<sup>121</sup> To je u još većoj mjeri vrijedilo za optučenog, kojeg je u tom kontekstu odbrana pozvala da svjedoči -ak prije no {to je zapravo njegovo unakrsno ispitivanje kao svjedoka. Optučba nije pozvala ni jednog svjedoka da o tome svjedoči.

---

<sup>118</sup> Odluka Pretresnog vijeća I u svrhu pojavljivanja generala Milivoja Petkovića, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

<sup>119</sup> Odluka Pretresnog vijeća I u svrhu pojavljivanja komandanata Sedme muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine, predmet br. IT-95-14-T, 25. mart 1999.

<sup>120</sup> Odluka Pretresnog vijeća I o zahtitnim mjerama za generala Philippa Morillona, svjedoka suda, Odluka Pretresnog vijeća I o zahtitnim mjerama za gospodina Jean-Pierre Thébaulta, svjedoka suda, predmet br. IT-95-14-T, 13. maj 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva gospodina Roberta Stewarta, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 19. maj 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva generala Envera Hadžihasanovića, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 21. maj 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva generala Milivoja Petkovića, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 21. maj 1999.; Nalog u vezi sa svjedočenjem generala Milivoja Petkovića, predmet br. IT-95-14-T, 17. juni 1999.; Odluka u vezi sa zahtitnim mjerama za generala Milivoja Petkovića, predmet br. IT-95-14-T, 22. juni 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva generala [erifa Patkovića, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 21. maj 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva pukovnika Amira Kuburu, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 21. maj 1999.; Nalog Pretresnog vijeća I kojim se poziva pukovnika Asima Korića, svjedoka suda, da se pojavi pred Vijećem, predmet br. IT-95-14-T, 21. maj 1999.

<sup>121</sup> Tokom 18. plenarne sjednice sudije su odlučile da će se odmah zapravo primjenom te izmjene i dopune, koja ne utječe na prava optučenog.

## **II MJERODAVNO PRAVO**

59. Sudska praksa Međunarodnog suda kao i argumenti strana ukazuju na usku pravnu vezu između Članova 2, 3, 4 i 5 Statuta, a posebno između Članova 2 i 3. U stvari, kao {to je to zaključilo @albeno vije}e u Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*<sup>122</sup>, Član 3 Statuta funkcionira kao rezidualna odredba koja pod određenim uslovima obuhvaća sva krivnja međunarodnog humanitarnog prava koja ne potпадaju pod Član 2 ili nisu obuhvaćena Članovima 4 ili 5.

^Član 3 treba tumačiti kao da obuhvaća sva krivnja međunarodnog humanitarnog prava koja ne predstavljaju "te{ka krivnja" -etiri @enevske konvencije obuhvaćene Članom 2, te [...] na Međunarodni sud [prenosi] nadležnost nad svakim te{kim krivnjem međunarodnog humanitarnog prava koje nije obuhvaćeno Članovima 2, 4 ili 5.<sup>123</sup>

60. Uostalom, postojanje oružanog sukoba je jedan od uslova za primjenu Članova 2, 3 i 5 Statuta. On, međutim, ne djeluje jednako na pravila 2 i 3 Statuta sa jedne strane i pravilo 5 Statuta sa druge strane.

61. Konačno, tužilac pokreće krivičnu odgovornost optuženog na osnovu Člana 7(1) i 7(3) Statuta.

62. Pretresno vijeće će dakle ukratko razmotriti pitanje oružanog sukoba u odnosu na relevantne Članove Statuta, nakon čega će preispitati Članove 2 i 3 Statuta, a zasebno zlostavljanje protiv čovjeknosti i individualnu krivičnu odgovornost.

---

<sup>122</sup> Odluka po interlokutornoj `albi odbrane na nadležnost suda, *Tužilac protiv Duška Tadića*, predmet br. IT-94-1-AR72, 2. oktobar 1995. (Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadić*), para. 87.

<sup>123</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadić*, para. 91.

## **A. Uslov postojanja oru` anog sukoba**

### **1. Definicija**

63. Prema Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*):

oru`ani sukob postoji svuda gde se pribeglo oru`anoj sili izme|u dr`ava ili produ`enom oru`anom nasilju izme|u vlasti i organizovanih naoru`anih grupa, ili pak izme|u takvih grupa unutar jedne dr`ave.<sup>124</sup>

64. Taj se kriterij primjenjuje na sve sukobe, bilo da su me|unarodni ili unutra{nnji. Uostalom nije neophodno dokazati postojanje oru`anog sukoba za svaku pojedinu op{tinu. Dovoljno je pokazati postojanje sukoba u ~itavoj regiji kojoj doti~ne op{tine pripadaju. Pretresno vije}e, kao i @albeno vije}e, potvr|uje da se:

me|unarodno humanitarno pravo primjenjuje [se] od po~etka takvih oru`anih sukoba sve do posle prestanka neprijateljstava, odnosno sve do zaklju~enja mira ili, u slu~aju unutra{njih sukoba, sve dok se ne prona|e mirno re{enje. Sve do tog trenutka, me|unarodno humanitarno pravo primjenjuje se na celokupnoj teritoriji zara}enih dr`ava ili, u slu~aju unutra{njih sukoba, na celokupnoj teritoriji pod kontrolom strane u sukobu, bez obzira vode li se tamo borbe ili ne.<sup>125</sup>

### **2. Uloga**

#### **a) Uslov za tere}enje po ~lanovima 2 i 3 Statuta**

65. Zahtjev postojanja oru`anog sukoba i neksusa izme|u zlo~ina za koje se tereti i tog sukoba detaljno je iznesen u presudi u predmetu *Tu`ilac protiv Zejnila Delali}a i ostalih*,<sup>126</sup> ~ije zaklju~ke ovo Vije}e prihvata. Ni jedan od tih uslova nije u ovom predmetu sporan. Zato }e se Vije}e zadovoljiti time da ukratko iznese svoje mi{ljenje, nakon {to razjasni specifi~nost ~lana 5.

#### **b) Uslov nadle`nosti po ~lanu 5 Statuta**

66. Oru`ani sukob nije uslov za samo postojanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti, ali jeste za ka~njavanje tog krivi~nog djela od strane Me|unarodnog suda. U stvari,

---

<sup>124</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*}, para. 70.

<sup>125</sup> *Id.*

<sup>126</sup> Presuda, *Tu`ilac protiv Zejnila Delali}a i ostalih*, predmet br. IT-96-21-T, 16. novembar 1998. (u daljem tekstu: Presuda u predmetu ^elebi}i), paragrafi 182 do 185 i 193 do 195.

@albeno vije}e je na osnovu analize va`e}ih me|unarodnih pravnih instrumenata<sup>127</sup> potvrdilo<sup>128</sup> autonomnost te optu`be u odnosu na sukob, ocijeniv{i da uslov postojanja sukoba nema "nikakav logi~ki ni pravni osnov" i da nije u skladu sa me|unarodnim obi~ajnim pravom.<sup>129</sup>

67. Ni u ~lanu 3 Statuta MKSR-a, niti u ~lanu 7 Statuta stalnog Me|unarodnog krivi-nog suda, a niti *a fortiori* u sudskoj praksi Me|unarodnog suda za Ruandu, oru`ani sukob nije element definicije zlo~ina protiv ~ovje~nosti.<sup>130</sup> Tako|e je i generalni sekretar u izvje{taju koji je podnio Savjetu bezbjednosti u pogledu usvajanja Statuta Me|unarodnog suda izri~ito odbacio taj uslov kao konstitutivni element tog krivi-nog djela:

Zlo~ini protiv ~ovje~nosti usmjereni su protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva i zabranjeni su bez obzira da li su po~injeni u toku me|unarodnog ili unutra{njenog oru`anog sukoba.<sup>131</sup>

68. ^injenica je da je @albeno vije}e jasno navelo da je postojanje oru`anog sukoba, bilo da se radi o me|unarodnom ili unutra{njem sukobu, uslov potreban da bi Me|unarodni sud imao nadle`nost nad doti~nim krivi~nim djelom. U analizi ~lana 5 Statuta u Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, @albeno vije}e je zaklju~ilo da se:

~lan 5 mo`e uzeti kao osnova za nadle`nost nad zlo~inima po~injenim u okviru bilo unutra{njih, bilo me|unarodnih sukoba.<sup>132</sup>

---

<sup>127</sup> Cf. osobito ~lan II 1-c Zakona br. 10, ~lan 1 Konvencije o spre~avanju i ka`njavanju zlo~ina genocida od 9. decembra 1948., 78 *United Nations Treaty Series* (u daljem tekstu: UNTS) 277, i ~lano 1 i 2 Me|unarodne konvencije o spre~avanju i ka`njavanju zlo~ina apartheida od 30. novembra 1973., UNTS 243.

<sup>128</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, para. 140; Presuda, *Tu`ilac protiv Du{ka Tadija*, predmet br. IT-94-1-A, 15. jula 1999. (u daljem tekstu: presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}* II), para. 251.

<sup>129</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, para. 140.

<sup>130</sup> Cf. presudu, *Tu`ilac protiv Jean-Paula Akayesua*, predmet br. ICTR-96-4-T, od 2. septembra 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Akayesu*), paragrafi 563-584; presudu, *Tu`ilac protiv Clémenta Kayishema i Obeda Ruzindane*, predmet br. ICTR-95-1-T, od 21. maja 1999. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*), paragrafi 119-134.

<sup>131</sup> Izvje{taj generalnog sekretara podnesen u skladu sa paragrafom 2 Rezolucije 808 (1993.) Savjeta bezbjednosti (u daljem tekstu: Izvje{taj generalnog sekretara), para. 47 (naglasak dodan).

<sup>132</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, para. 142.

U svojoj presudi u predmetu *Tadi*, @albeno vije}e je jo{ jednom potvrdilo:

Tu`ila{two je, -ak {ta vi{e u pravu kada nagla{ava da je uslov oru`anog sukoba element *nadle`nosti*, a ne "su{tinski element *mens rea* za zlo-in protiv ~ovje-nosti" (a ne pravni element subjektivnog aspekta zlo-ina).<sup>133</sup>

### 3. Neksus izme|u zlo~ina stavljenih na teret optu`enom i oru`anog sukoba

69. Osim postojanja oru`anog sukoba, neophodno je prona}i o~itu vezu izme|u krivi-nih djela za koja se tereti i sukoba u cjelini. To ne zna~i da svi zlo~ini moraju biti po~injeni ba{ u onoj geografskoj zoni u kojoj se u odre|enom trenutku vodio oru`ani sukob. Za dokazivanje neksusa dovoljno je:

da su navodni zlo~ini bili usko povezani uz neprijateljstva koja su se de{avala u drugim delovima teritorija pod kontrolom sukobljenih strana.<sup>134</sup>

70. Iz prethodno navedenog proizlazi da za primjenu normi me|unarodnog humanitarnog prava nije nu`no da se u nekoj op{tini vode oru`ani sukobi. Tako|e treba naglasiti, kao {to je to u~injeno i u presudi Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi* i u presudi u predmetu ^elebi}i, da nije nu`no da zlo~in:

bude dio politike ili prakse koju jedna strana u sukobu zvani-no odobri ili toleri{e, ili da je djelo stvarno u funkciji politike vezane za vo|enje rata ili u stvarnom interesu strane u sukobu.<sup>135</sup>

71. Kad se radi konkretno o ~lanu 5 Statuta, iz odredbi tog ~lana<sup>136</sup>, presude @albenog vije}a u predmetu *Tadi*<sup>137</sup>, presude Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*<sup>138</sup>, kao i iz izjava predstavnika Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, Francuske, Velike Britanije i Ruske Federacije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija,<sup>139</sup> proizlazi da su zlo~ini protiv ~ovje-nosti morali biti po~injeni u oru`anom sukobu. Dakle,

---

<sup>133</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 249.

<sup>134</sup> Odluka po interlokutornoj ~albi u predmetu *Tadi*, para. 70.

<sup>135</sup> Mi{ljenje i presuda, *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi*a}, predmet br. IT-94-1-T, 7. maj 1997. (u daljem tekstu: presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*), para. 573; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 195.

<sup>136</sup> Uslov koji zahtijevaju odredbe ~lana 5 Statuta je vremenske prirode: Me|unarodni sud je ovla{ten da krivi-no goni osobe odgovorne za sljede}a krivi-na djela *kada su po~injena u oru`anom sukobu* (naglasak dodan).

<sup>137</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 251. Prema sudijama @albenog vije}a: "[u]slov oru`anog sukoba zadovoljen je dokazom da je *postojao* oru`ani sukob; to je sve {to se prema Statutu zahtijeva, a na taj na~in Statut zahtijeva vi{e od me|unarodnog obi~ajnog prava."

<sup>138</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*, paragrafi 618-660.

<sup>139</sup> Nezvani-ni zapisnik sa 3217. sjednice, doc. de l'ONU S/PV. 3217 (25. maj 1993.), str. 11 (izjava Francuske), str. 16 (izjava SAD-a), str. 19 (izjava Velike Britanije) i str. 45 (izjava Ruske Federacije).

po-inilac tih djela nije nu`no morao imati namjeru da direktno sudjeluje u oru`anom sukobu, pod uslovom da se njegovo postupanje uklapa u geografski i vremenski okvir tog sukoba.

72. ^injenica je da odbrana ne osporava da su zlo~ini bili po~injeni u toku doti~nog oru`anog sukoba; ona pori~e da se radilo o me|unarodnom sukobu i da se zlo~ine mo`e staviti optu`enom na teret.

### **B. ^lan 2 statuta: te{ke povrede @enevskih konvencija**

73. ^lan 2 Statuta pod naslovom "Te{ke povrede @enevskih konvencija iz 1949." propisuje sljede}e:

Me|unarodni sud je ovla{ten za krivi~no gonjenje osoba koje su po-inile ili naredile da se po~ine te{ke povrede @enevskih konvencija od 12. augusta 1949., odnosno sljede}a djela protiv osoba ili imovine za{ti}enih odredbama relevantne @enevske konvencije:

- (a) hotimi~no li{avanje `ivotu;
- (b) mu~enje ili ne~ovje~no postupanje, uklju~uju}i biolo{ke eksperimente;
- (c) hotimi~no nano{enje te{ke patnje ili te{ke povrede tijela ili zdravlja;
- (d) razaranje i oduzimanje imovine {irokih razmjera koje nije opravdano vojnom nu`dom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno;
- (e) prisiljavanje ratnog zarobljenika ili civila na slu~enje u snagama neprijateljske sile;
- (f) hotimi~no uskra}ivanje prava ratnom zarobljeniku ili civilu na pravi-an i redovan sudske postupak;
- (g) protivpravna deportacija ili transfer ili protivpravno zato~enje civila;
- (h) uzimanje civila za taoce.

74. Prema Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}* i presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, ^lan 2 se primjenjuje samo ako je sukob me|unarodnog karaktera. Osim toga, te{ke povrede moraju biti po~njene protiv osoba ili imovine koji u`ivaju "za{titu" jedne od @enevskih konvencija iz 1949. Nijedna strana ne osporava ta dva uslova. Odbrana me|utim tvrdi da u ovom predmetu ti uslovi nisu ispunjeni. Vije}e }e razmotriti karakter ovog oru`anog sukoba i status `rtava kao za{ti}enih osoba, oslanjaju}i se na presudu @albenog vije}a u predmetu *Tadi}* i druge izvore mjerodavnog prava.

a) Međunarodni karakter oružanog sukoba

75. U svojoj presudi u predmetu *Tadić*, @albeno vijeće je iscrpno razmotrilo pravne kriterije ne osnovu kojih se može dokazati međunarodni karakter nekog sukoba. Vijeće je se držati zaključaka iz te odluke, ali nema namjeru ponavljati iscrpnu analizu koja je tamo iznesena. Ono je radije ukazati samo na najbitnije elemente te analize koji su neophodni za rješavanje ovog predmeta.

76. Oružani sukob koji izbije na teritoriju samo jedne države i koji je time primarno unutrašnjeg karaktera, može se smatrati međunarodnim ako se jedinice neke druge države umiješaju u sukob ili ako neki udesnici unutrašnjeg oružanog sukoba djeluju u ime druge države.<sup>140</sup> Intervenciju strane države može se dokazati na ~injeni-nom planu. Analiza druge mogućnosti je kompleksnija: radi se o utvrđivanju pravnih kriterija uz pomoć kojih se oružane snage mogu dovesti u vezu sa jednom stranom silom, što daje međunarodni karakter sukobu koji je primarno bio unutrašnji.

77. Optužba tvrdi da su direktna vojna intervencija Hrvatske i u-estvovanje njenih oružanih snaga (u daljem tekstu: HV) na strani Hrvatskog vijeća obrane (u daljem tekstu: HVO) u oružanom sukobu protiv bosanskih Muslimana u-inili da taj sukob poprimi međunarodni karakter najkasnije u januaru 1993. Ona međutim napominje da se djelovanje HV-a profiliralo na srednju Bosnu ~ak i prije tog datuma, koji označava po-etak razdoblja pokrivenog optužnicom kojom se optuženom stavljuju na teret težke povrede.<sup>141</sup>

78. Teza je odbrane da je sukob između HVO-a i muslimanske komponente Armije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ABiH)<sup>142</sup> u srednjoj Bosni bio unutrašnjeg karaktera.

79. Odbrana kao prvo tvrdi da je HVO osnovan radi suprotstavljanja srpskoj agresiji u Bosni. Nakon sukoba između Hrvata i Srba u Ravnom, predsjednik Izetbegović je navodno izjavio: "Ovo nije način rat."<sup>143</sup> Bosanski Hrvati su na te riječi navodno reagirali nastojanjem da organiziraju vlastitu odbranu od prijetnje koju su

---

<sup>140</sup> Presuda @albenog vijeća u predmetu *Tadić*, para. 84.

<sup>141</sup> Rezime tužioca, str. 7, para. 1.9.

<sup>142</sup> U po-eku je HVO komponenta Armije Bosne i Hercegovine podređena vrhovnim vlastima u Sarajevu. Međutim on se od njih brzo odvaja da bi postao oružana sila bosanskih Hrvata i primao naređenja isključivo iz svog Glavnog stočera smještenog u Mostaru.

predstavljali Srbi. Tako HVO, prema rije~ima odbrane, nije nikada imao za cilj borbu protiv Muslimana.

80. Odbrana se tako|e poziva na sporazum koji su u maju 1992. pod pokroviteljstvom MKCK-a sklopile Hrvatska demokratska zajednica (u daljem tekstu: HDZ), Srpska demokratska stranka (u daljem tekstu: SDS) i muslimanska Stranka demokratske akcije (u daljem tekstu: SDA), a kojim su se, tvrdi odbrana, strane obavezale da }e po{tivati odredbe zajedni-kog ~lana 3 @enevskih konvencija koje se odnose na unutra{njie oru`ane sukobe i pridr`avati se nekih od pravila koja se primjenjuju na me|unarodne oru`ane sukobe. Odbrana smatra da taj sporazum pokazuje uvjerenje MKCK-a da se radi o unutra{njem sukobu.<sup>144</sup>

81. [to se toga ti~e, Vije}e ne smatra da navedeni sporazum jasno ukazuje na uvjerenje MKCK-a da se radi o unutra{njem uskobu. U preambuli tog sporazuma<sup>145</sup> dogovoreno je u stvari sljede}e:

Strane su se sporazumjеле да }е, bez prejudiciranja pravnog statusa bilo koje strane u sukobu ili va`e}eg me|unarodnog prava o oru`anim sukobima, primjenjivati sljede}a pravila...<sup>146</sup>

82. U svakom slu~aju, strane u sukobu ne mogu se me|usobno dogovoriti da izmijene karakter sukoba, koji se utvr|uje na osnovu ~injenica ~ije tuma~enje u ovom slu~aju zavisi od sudije. U maju 1992. na MKCK-u je svakako bilo da ispuni svoj mandat, kako bi obezbijedio najbolju mogu}u za{titu za civile i osobe stavljene *hors de combat* u sukobu koji se odvijao. Me|utim, na ovom je Vije}u da ocijeni ~injenice kojima raspola`e i utvrdi stvarni karakter sukoba.

#### i) Direktna intervencija

83. Prije svega potrebno je utvrditi da li su hrvatske jedinice iz HV-a bile umije{ane u predmetni sukob. Odbrana osporava tvrdnju tu`ioca o navodnom prisustvu HV-a na podru~ju Operativne zone Srednja Bosna (u daljem tekstu: OZSB)

---

<sup>143</sup> Zavr{na rije~ odbrane, T. str. 18058.

<sup>144</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, 22. juli 1999., str. 52.

<sup>145</sup> P786 (dokazni predmeti bi}e navedeni po broju ispred kojeg }e biti navedena slova P, D ili C, ovisno o tome da li ih je na su|enu kao dokaze ponudio tu`ilac (P), odbrana (D) ili Pretresno vije}e (C).

<sup>146</sup> Nezvani~ni prevod; original glasi: "[t]he parties agree that, without any prejudice to the legal status of the parties to the conflict or to the international law of armed conflict in force, they will apply the following rules..." (naglasak dodan).

-iji je zapovjednik bio optu`eni, a posebno u dolini rijeke La{ve. Ona se naro~ito oslanja na iskaz jednog svjedoka prema kojem su neke jedinice Hrvatske vojske bile prisutne i sudjelovale u oru`anom sukobu, ali ne u dolini rijeke La{ve, nego na drugim dijelovima bosanskog teritorija (u Hercegovini i u pograni~nim podru~jima izme|u Bosne i Hercegovine).<sup>147</sup>

84. Prisustvo vojnika ili jedinica HV-a u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) iscrpno je dokazano. Odbrana naime priznaje da je tu` ilac utvrdio prisustvo vojnika, odnosno jedinica HV-a, u BiH, ali ne i u OZSB-u.<sup>148</sup> Pretresno vije}e je potom pitanju saslu{alo nekoliko svjedoka, iz ~ijih iskaza posebno izdvaja sljede}e.

85. Jedan svjedok je rekao da je od jednog visokog funkcionera hrvatske Vlade ~uo da su vojnici HV-a 1993. godine slani u BiH da bi se borili protiv muslimanskih snaga.<sup>149</sup> Jedan drugi svjedok je govorio o vojnicima HV-a koji su smijenjeni sa du`nosti jer nisu htjeli i}i u Bosnu i o drugim vojnicima koji su morali zamijeniti oznake HV-a s oznakama HVO-a za vrijeme dok su bili u Bosni.<sup>150</sup> Admiral Domazet, svjedok odbrane, potvratio je da se u aprilu 1993. u Bosni nalazio osoblje Hrvatske vojske, kojem je i on pripadao dok je bio "na~elnik uprave" obavje{tajne slu`be HV-a.<sup>151</sup> Naveo je da general Bobetko ne bi nikada uspio odbraniti i osloboediti ju`ni dio hrvatskog teritorija da nije u{ao na teritorij Bosne i Hercegovine.<sup>152</sup> Prisustvo HV-a u BiH potvratio je jedan svjedok, koji je govorio o karakteru intervencije HV-a<sup>153</sup>, te jo{ jedan, koji je smatrao da prisustvo pripadnika Hrvatske vojske u Bosni izme|u 1992. i 1994. nije bilo u okviru zakona budu}i da Sabor (parlament Republike Hrvatske)<sup>154</sup> nije nikada donio takvu odluku. I drugi dokazni predmeti pokazuju generalno prisustvo HV-a u Bosni.<sup>155</sup>

---

<sup>147</sup> Svjedok Degan, T. str. 11932.

<sup>148</sup> Rezime odbrane, str. 53.

<sup>149</sup> Svjedok DX, T. str. 14689.

<sup>150</sup> Svjedok II, T. str. 5319- 5321.

<sup>151</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8462, str. 8468-8469.

<sup>152</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8482-8483. Cf. P406/49 (27. mart 1993): dozvola za ulazak na teritorij BiH koju je Milivoj Petkovi} izdao jednoj jedinici HV-a.

<sup>153</sup> Svjedok Degan, T. str. 11946.

<sup>154</sup> Svjedok II, T. str. 5319-5320.

<sup>155</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 6352; P406/38 (zape-a}eno); P303 (izvje{taj Promatra-ke misije Evropske zajednice (u daljem tekstu: PMEZ); vidi tako|e Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 166, para. 6.95.

86. Mjesta na kojima je primijeteno prisustvo HV-a konkretno su navedena. Hrvatska vojska je na teritorij BiH-a za{la bar do Livna<sup>156</sup> i Tomislavgrada.<sup>157</sup> U oktobru 1992. dok je bio na polo`aju zamjenika ministra odbrane Republike Hrvatske, general Praljak je vi|en u Mostaru.<sup>158</sup> I drugi svjedoci su govorili o prisustvu HV-a u okolini Mostara<sup>159</sup> i u podru~ju Prozora i Gornjeg Vakufa (od sredine januara do februara 1993.)<sup>160</sup> U julu 1993. UNPROFOR je primijetio da je HVO u Mostaru dobio pomo} "velikog broja"<sup>161</sup> vojnika HV-a. Isto tako, odre|eni dokumenti govore o "zna-ajnom prisustvu" HV-a u Bosni, odnosno u Jablanici, Prozoru i Gornjem Vakufu<sup>162</sup>, i pru`aju precizne podatke o kori{tenim jedinicama odnosno opremi i naoru`anju kojim su te jedinice raspolagale.<sup>163</sup>

87. Dana 13. maja 1993. Vlada Bosne i Hercegovine ulo`ila je pritu`bu zbog oru`ane agresije na njezin teritorij:

Vlada Bosne i Hercegovine ponovo izjavljuje da `eli sa Republikom Hrvatskom razvijati svestrane odnose i saradnju, na bazi uzajamnog povjerenja i po{tovanja. Me|utim, ukoliko se odmah i bezuslovno ne obustave napadi i ne ostvari povla-enje jedinica dr`ave Hrvatske sa teritorije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Bosne i Hercegovine [...] bi}e prisiljena da se obrati me|unarodnoj zajednici i da zatra`i za{titu od agresije.<sup>164</sup>

88. U pismu od 4. septembra 1993. upu}enom komandi UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu, predsjedni{two Bosne i Hercegovine opisuje napad HVO-a i Hrvatske vojske na neke gradove.<sup>165</sup> Drugo pismo, koje je stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama 28. januara 1994. uputio predsjedniku Savjeta bezbjednosti, u prilogu sadr`i opis vojne intervencije oru`anih snaga Republike Hrvatske protiv Bosne i Hercegovine.<sup>166</sup>

---

<sup>156</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8483. Cf. tako|e P406/89.

<sup>157</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8483. Cf. tako|e P406/94.

<sup>158</sup> Svjedok DX, T. str. 14688.

<sup>159</sup> Svjedok VV, T. str. 7106, str. 7110-7111.

<sup>160</sup> Svjedok Buffini, T. str. 4092-4094, str. 4106-4107; svjedok Short, T. str. 17626; svjedok Duncan, T. str. 6785; P601, P747.

<sup>161</sup> P406/72.

<sup>162</sup> P741, str. 3; P406/90; P406/91 (dokumenti iz novembra 1993.). Cf. tako|e svjedok Short, T. str. 17626.

<sup>163</sup> P406/20; P406/74; P406/78; P406/94.

<sup>164</sup> P556; svjedok Degan, T. str. 11904.

<sup>165</sup> P557; svjedok Degan, T. str. 11907 et seq.

<sup>166</sup> P406/95; svjedok Degan, T. str. 11910.

89. Pretresno vijeće takođe podsjeća na postojanje dokumenata Ujedinjenih nacija koji potvrđuju prisustvo HV-a u BiH. Savjet bezbjednosti je rezolucijama 752<sup>167</sup> (15. maj 1992.) i 787<sup>168</sup> (16. novembar 1992.) zahtijevao da jedinice HV-a potaju teritorijalni integritet BiH i da se povuku iz BiH.<sup>169</sup> Izvještajima od 1. i 17. februara 1994., generalni sekretar je obavijestio Savjet bezbjednosti o podršci koju Hrvatska pruža HVO-u.<sup>170</sup> Generalni sekretar UN-a napisao je Savjetu bezbjednosti 1. februara 1994. sljedeće:

Od prije nekog vremena, Hrvatska vojska direktno pružava Hrvatsko vijeće odbrane snabdijevajući ga ljudstvom, opremom i naoružanjem. U početku je ta podrška bila ograničena na pojedince i male skupine, a esto dobrovoljce. Međutim, izgleda da je s uspjehom ofenziva (to su ih snage Vlade Bosne i Hercegovine preduzele protiv Hrvatskog vijeća obrane dočelo do povećanja broja hrvatskih vojnika. Procjenjuje se da bi njihov ukupni broj u Bosni i Hercegovini mogao odgovarati snazi tri brigade redovne Hrvatske vojske, odnosno otprilike 3.000 do 5.000 ljudi (radi se o procjeni, budući da sredstvima kojima raspolaže, UNPROFOR nije u mogućnosti da prikupi podatke potrebne za tajne utvrđivanje njihovog broja).

90. U drugim izvještajima i korespondenciji UN-a govori se o istoj temi.<sup>171</sup> U pismu generalnom sekretaru od 11. februara 1994. potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Hrvatske između ostalog ističe da je njegova Vlada spremna povući određene jedinice iz pograničnih područja Bosne i Hercegovine. On istovremeno opominje vladu te republike "da smjesta naloži svojoj vojsci da prekine sva neprijateljstva i ofenzivna djelovanja protiv hrvatskih naselja, a posebno *u srednjoj Bosni*. Kada dođe do obustave neprijateljstava, zatražit ćemo od svih hrvatskih dobrovoljaca koji se nalaze u tom području da predaju oružje i da se vrate civilnom životu."<sup>172</sup>

91. [to se tiče konkretno OZSB-a, Vijeće smatra da je prisustvo HV-a u toj zoni dokazano. U tom su razdoblju, časnici HV-a, konkretno pukovnik Vidočević iz Splitske brigade u pratnji još dvojice časnika Hrvatske vojske "esto" viđani u hotelu Vitez. U aprilu 1993. predstavnici Vijeća obrane Hrvatske /sic/, Dragan Šurđić i Boško Šurđija, takođe su ondje vidjeni.<sup>173</sup> Vojnici koji su nosili oznake na kojima je pisalo

<sup>167</sup> P406/14.

<sup>168</sup> P406/29.

<sup>169</sup> Nekoliko dokumenata se odnosi na povlačenje jedinica HV-a iz BiH: cf. naročito P406/99 i P406/101-P406/104.

<sup>170</sup> P406/96 i P406/100.

<sup>171</sup> Završni podnesak tučica, knjiga I, str. 171, para. 6.106. Cf. P406/38.

<sup>172</sup> Doc. de l'ONU S/1994/117 (16. februar 1994.), P406/99 (naglasak dodan).

<sup>173</sup> Svjedok HH, T. str. 5041 do 5042.

"HV" smjestili su se u {koli u Dubravici u blizini hotela Vitez.<sup>174</sup> Vojnici iz Hrvatske tako|e su vi|eni u Busova~i za vrijeme okupljanja snaga HVO-a do kojeg je do{lo izme|u maja 1992. i januara 1993. godine<sup>175</sup> te u Domu zdravlja Vitez u januaru 1993.<sup>176</sup> U istom su razdoblju u podru~je Kiseljaka stigli vojnici koji su nosili oznake HV-a.<sup>177</sup> Muslimani, koji su bili ~rtve napada na sela u op{tinama Vitez i Busova~, izjavili su da su vidjeli da su u tim napadima sudjelovali pripadnici jedinica HV-a.<sup>178</sup>

92. U pogledu prisustva HV-a, posebno je zna-ajan sljede}i primjer. Ministar odbrane Republike Hrvatske, Gojko [u{ak, poslao je pukovnika Miru Andri}a i pripadnike 101. brigade Zbora narodne garde predsjednika Republike Hrvatske *sic* na ju`ni front u BiH.<sup>179</sup> Oni su 1993. godine nastavili djelovati u srednjoj Bosni.<sup>180</sup> Miro Andri} je zajedno sa Tihomirom Bla{ki}em i Milivojem Petkovi}em predstavljao HVO na pregovorima o osnivanju zajedni~ke komande<sup>181</sup> koji su vo|eni sa PMEZ-om i ABiH 28. i 29. aprila 1993. u Vitezu. Bla{ki} je izjavio da je "Andri} bio [...] broj 2 u zajedni~koj komandi oru`anih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Govorio je u ime HVO-a."<sup>182</sup> Kasnije se Andri} vratio u HV u Hrvatsku.

93. U OZSB-u, pripadnici HV-a koji su slu`ili u HVO-u nekoliko su puta dobili nare|enje da skinu oznake HV-a kako posmatra-i ne bi otkrili njihovo prisustvo u BiH.<sup>183</sup> Osim toga, jedan helikopter iz Hrvatske je tokom ljeta 1993.<sup>184</sup> "~-esto" slijetao u kamenolom koji se nalazi otprilike dva kilometra ju`no od baze Britanskog bataljona UNPROFOR-a (u daljem tekstu: BRITBAT), po svoj prilici zato da bi odr`avao direktnu komunikaciju iz Hrvatske, naro~ito s enklavom HVO-a u srednjoj Bosni.

---

<sup>174</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3474-3475; Svjedok HH, T str. 5068.

<sup>175</sup> Svjedok FF, T. str. 4576.

<sup>176</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. str. 1104.

<sup>177</sup> P406/45. Jedan svjedok je izjavio da je optu`enom, kada bi boravio u Kiseljaku, obezbje|enje pru`ao ~ovjek koji je nosio oznaku sa grbom Hrvatske. (Svjedok HH, T. str. 5058; ta tvrdnja ipak nije potvr|ena.)

<sup>178</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, knjiga 1, str. 172, para. 6.111.

<sup>179</sup> P406/17. Tim su nare|enjem od 10. juna 1992. doti~ni "privremeno" premje{teni pri ~emu je navedeno da }e nastaviti u`ivati ste-ena prava i da se imaju javiti generalu Bobetku, zapovjedniku Ju`nog sektora – Plo~e. Osim druge opreme doti-ni su trebali zadu`iti 4 UKV stanice i mobitel.

<sup>180</sup> P604.

<sup>181</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13997.

<sup>182</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14109.

<sup>183</sup> P406/7, P406/26, P406/31, P406/36, P 406/55

<sup>184</sup> Svjedok Hunter, T. str. 3755.

94. Najzad, postoje i dokazi koji ukazuju na to da su se vojnici HV-a uglavnom nalazili u podru~ju Mostara, Prozora, Gornjeg Vakufa i isto~no od ^apljine<sup>185</sup>, kao i dokazi o prisustvu HV-a u La{vanskoj dolini. Pretresno vije}e dodaje da je prisustvo HV-a u zonama izvan OZSB-a tako|e neizbjje`no uticalo na odvijanje sukoba u samoj toj zoni: vezuju}i jedinice ABiH u borbama izvan OZSB, HV je slabio sposobnost ABiH u borbi protiv HVO-a u srednjoj Bosni. Vi{e smatra da postoje vi{e nego dovoljni dokazi da se sukob okvalificira kao me|unarodni na osnovu direktne intervencije Hrvatske u BiH.

## ii) Indirektna intervencija

95. Osim direktne intervencije snaga HV-a, Pretresno vije}e konstatira da je Hrvatska vr{ila indirektnu kontrolu nad HVO-om i HZHB-om.

96. Da bi utvrdilo da li su neki u-esnici unutra{njenje oru`anog sukoba djelovali u ime neke druge dr`ave, @albeno vije}e je u svojoj presudi u predmetu *Tadi}* kao polaznu ta~ku uzelo ~lan 4 @enevske konvencije III, kojim se definiraju situacije u kojima milicije i paravojne jedinice mogu biti izjedan-ene sa legitimnim borcima. @albeno vije}e je ocijenilo da uslov pripadnosti jednoj strani u sukobu propisan tim pravilom implicitno upu}uje na kriterij kontrole.<sup>186</sup> Stoga je za pokretanje krivi-ne odgovornosti po~inilaca<sup>187</sup> na osnovu ~lana 2 Statuta nu`no da strana u sukobu ima odre|eni stepen kontrole nad po~iniocima kr{enja. Dakle, postavlja se pitanje utvr|ivanja potrebnog stepena kontrole.

97. Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}* daje iscrpnu analizu pojma kontrole. Nakon preispitivanja obrazlo`enja i kriterija kontrole koje je Me|unarodni sud pravde iznio u predmetu *Nikaragua*,<sup>188</sup> ve}ina ~lanova @albenog vije}a je na kraju odbacila stav Me|unarodnog suda pravde zbog toga {to ti kriteriji nisu bili u skladu ni sa "logikom prava o odgovornosti dr`ava niti sa sudskom i dr`avnom praksom."<sup>189</sup> Odbrana smatra da je presudom @albenog vije}a u predmetu *Tadi}* pogre{no odba-en kriterij "efektivne kontrole" koji je Me|unarodni sud pravde

---

<sup>185</sup> Kako je naveo svjedok DX, T. str. 14710.

<sup>186</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 95.

<sup>187</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 96.

<sup>188</sup> Affaire des activit{es militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (*Nicaragua c. les {Etats Unis d'Am{rique}*), fond, Arr{et du 27. juin 1986, Recueil CIJ 1986 (u daljem tekstu: Presuda u predmetu Nikaragua).

<sup>189</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 99-145.

postavio u predmetu *Nikaragva*.<sup>190</sup> Za odbranu, upravo bi taj kriterij valjalo primijeniti u ovom predmetu, usprkos zaklju~ima u Presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*. Me|utim, Pretresno vije}e smatra da je ispravno slijediti obrazlo`enje @albenog vije}a.

98. @albeno vije}e je zaklju~ilo da }e, premda se sudska i dr`avna praksa pridr`ava kriterija iz predmeta *Nikaragva* u pogledu neorganiziranih grupa i pojedinaca koji djeluju u ime dr`ave, ono primjenjivati jedan drugi kriterij kada se radi o vojnim ili paravojnim grupama.<sup>191</sup> Tako,

kod utvr|ivanja da li se pojedinac koji po nacionalnim zakonima nema status dr`avnog funkcionera mo`e smatrati *de facto* organom dr`ave, me|unarodna pravila ne zahtijevaju uvijek isti stepen kontrole. Potreban stepen kontrole nad naoru`anim grupama ili privatnim licima varira.<sup>192</sup>

99. @albeno vije}e je jasno iznijelo tri kriterija kontrole koji omogu}uju da se djela pojedinaca ili grupe pripisu stranoj dr`avi, {to sukob koji je prvo bio unutra{jni preobra`ava u me|unarodni oru`ani sukob. Prvi kriterij je primjenjiv na pojedince ili neorganizirane grupe, a zahtijeva izdavanje konkretnih uputstva za izvr{enje doti~nih djela ili, ako to nije mogu}e, dokaze da je strana dr`ava *a posteriori* odobrila ta djela.<sup>193</sup> Drugi kriterij se pak odnosi na situaciju kada u nedostatku uputstava koje je dala dr`ava mo`emo izjedna~iti pojedince sa dr`avnim organima na osnovu njihovog stvarnog pona{anja unutar struktura doti~ne dr`ave.<sup>194</sup> Nijedan od ta dva kriterija nije u ovom slu~aju relevantan i zbog toga ih ovdje ne}emo analizirati.

100. Ovdje se radi o eventualnom pripisivanju djela HVO-a Republici Hrvatskoj, {to bi sukobu koji se odvijao u La{vanskoj dolini dalo me|unarodni karakter. Na ovaj slu~aj se primjenjuje tre}i kriterij.<sup>195</sup> Taj kriterij omogu}uje da se utvrdi stepen dr`avne kontrole koji me|unarodno pravo zahtijeva da bi se stranoj dr`avi mogla pripisati djela oru`anih snaga, milicija ili paravojnih jedinica (organiziranih grupa). @albeno vije}e ga je okarakteriziralo kao kriterij globalne kontrole. Ono smatra da:

kontrola dr`ave nad podre|enim vojnim snagama, milicijama ili paravojnim jedinicama mo`e imati op{ti karakter (i mora obuhvatati vi{e od pukog pru`anja finansijske pomo}i, vojne opreme ili obuke). Taj uslov, me|utim, ne ide tako

<sup>190</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 79-83.

<sup>191</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 124.

<sup>192</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 137.

<sup>193</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 137.

<sup>194</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 141.

<sup>195</sup> Radi se u stvari o drugom kriteriju koji je iznesen u Presudi u predmetu *Tadi* II.

daleko da zahtijeva izdavanje konkretnih nare|enja ili rukovo|enje svakom pojedinom operacijom od strane dr`ave. Prema me|unarodnom pravu, nije nipo{to potrebno da vlasti koje vr{e kontrolu tako|e i planiraju sve operacije jedinica koje od njih zavise, da biraju ciljeve ili daju konkretna uputstva za vo|enje vojnih operacija i eventualnih kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava za koja se tvrdi da su se dogodila. Mo`e se smatrati da postoji kontrola kakvu tra`i me|unarodno pravo kad dr`ava (odnosno, u kontekstu oru`anog sukoba, strana u sukobu) *igra ulogu u organizovanju, koordinisanju ili planiranju vojnih akcija* vojne grupe, uz to {to grupu jo{ i finansira, obu-ava i oprema ili joj pru`a operativnu podr{ku.<sup>196</sup>

101. Kako dakle utvrditi da li neka dr`ava vr{i globalnu kontrolu nad nekom organiziranom vojnom grupom? @albeno vije}e je navelo brojne faktore koji uzeti zajedno ukazuju na to da je Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) (u daljem tekstu: SRJ) ostvarivala globalnu kontrolu nad Vojskom Republike Srpske (u daljem tekstu: VRS): prebacivanje u BiH nekada{njih oficira biv{e Jugoslovenske narodne armije (u daljem tekstu: JNA) koji porijeklom nisu bili bosanski Srbi; isplata vojni-kih plata bosanskih Srba od strane vlasti SRJ; ~inenica da reorganizacija i promjena naziva JNA nije ni najmanje izmijenila vojne i strate{ke ciljeve; ~inenica da su struktura i ~inovi u VRS-u bili isti kao i u vojscu SRJ (u daljem tekstu: VJ) i da je VJ nastavila rukovoditi i nadzirati VRS ({to je i{lo dalje od pru`anja velikodu{ne financijske, logisti-ke i druge pomo}i); i ustrajnost VJ<sup>197</sup>u direktnoj intervenciji. Me|utim, @albeno vije}e smatra da ti faktori ne definiraju globalnu kontrolu ve} da se prije radi o indikacijama. Tako faktori koji omogu}uju dokazivanje postojanja globalne kontrole mogu varirati zavisno od okolnosti.

102. U predmetnom slu~aju ve} i gorenavedenom pokazuje da se radi o direktnoj intervenciji HV-a u Bosni i u OZSB-u. Mogu}e je navesti jo{ nekoliko elemenata koji ukazuju na umije{anost Hrvatske u sukob, a koji pobijaju argumente odbrane da je HV rukovodio opercijama HVO-a samo u razdoblju izme|u marta i juna 1992. prije nego {to se HVO organizirao i prije izbijanja sukoba izme|u hrvatskih i muslimanskih snaga u srednjoj Bosni.<sup>198</sup> Vije}e se sla`e da se uplitanje HV-a i Hrvatske mo`e ~initi o~itijim na po~etku doti~nog razdoblja, ali ocjenjuje da se ono nastavilo za ~itavo vrijeme sukoba.

103. Ne ~ini se da je to uplitanje isklju~ivo rezultat okolnosti koje su vladale u tom razdoblju. U stvari, prema rije~ima jednog svjedoka odbrane, Hrvatska je ve} 150

---

<sup>196</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}, para. 137.*

<sup>197</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}, paragrafi 150-151.*

<sup>198</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga III, str. 76.

godina gajila pretenzije prema hrvatskim teritorijima u Bosni i Hercegovini.<sup>199</sup> Predsjednik Tuđman imao je aspiracije prema podjeli te susjedne zemlje. U svojoj knjizi pod naslovom "Nacionalizam i suvremena Europa", Franjo Tuđman tvrdi da bi Bosna i Hercegovina trebala biti dio hrvatske federalne jedinice jer je povijesno vezana za Hrvatsku. Osim toga, Franjo Tuđman konstatira da su većina Muslimana, u etni-kom i jezičnom pogledu, porijeklom Hrvati.<sup>200</sup> O podjeli Bosne i Hercegovine, Franjo Tuđman piše:

Turci su jedan veliki dio teritorija Hrvatske inkorporirali u Bosnu. Osim toga, Bosna i Hercegovina je, povijesno gledano, vezana za Hrvatsku i one zajedno tvore nedjeljivu geografsku i ekonomsku cjelinu. Bosna i Hercegovina zauzimaju sredi{nji dio te cjeline odvajajući gornju Panoniju od doljnje Panonije. Stvaranje Bosne i Hercegovine kao zasebnog entiteta -ini da se Hrvatska, teritorijalno i zemljopisno nalazi u izuzetno teškoj situaciji u gospodarskom pogledu, i stoga u političkom pogledu u {irem smislu, veoma nepovoljnoj za život i razvoj, a u administrativnom pogledu, neprilagođenoj i nepovoljnoj. Ti -imbenici u velikoj mjeri objavljaju za{to je sporazum koji je 1939. g. sklopljen između Beograda i Zagreba (Banovina) predviđo inkorporiranje sljedećih regija Bosne u Banovinu Hrvatsku: -itave Hercegovine, Mostara i onih kotara Bosne u kojima Hrvati -ine većinu.<sup>201</sup>

104. Nacionalizam Franje Tuđmana i njegova želja da anektira jedan dio BiH bili su očiti lordu Owenu, pred kojim je predsjednik Tuđman zahtijevao 17,5% teritorija Bosne koji je trebao pripasti republici sa hrvatskom većinom.<sup>202</sup> Svjedok P je takođe potvrdio da je Franjo Tuđman težio podjeli BiH.<sup>203</sup>

105. Uostalom, te su se težnje za podjelom očitovali u povjerljivim razgovorima o podjeli Bosne i Hercegovine koje su Franjo Tuđman i Slobodan Milošević vodili 30. marta 1991.<sup>204</sup> u Karađorđevu. Nijedan predstavnik Muslimana nije prisustvovao tim bilateralnim razgovorima između Srba i Hrvata.<sup>205</sup> Nakon Karađorđeva Franjo Tuđman je izrazio mišljenje da Bosna veoma težko može opstati i da će se Hrvatska vratiti na granice Banovine i obuhvatati uz to Cazin, Kladušu i Bihać.<sup>206</sup> Održani su tajni preliminarni pregovori na kojima su korištene geografske karte za sklapanje sporazuma sa Srbima o podjeli Bosne.<sup>207</sup> Intervju koji je svjedok odbrane Bilandžić

<sup>199</sup> Svjedok Bilandžić, T. str 8316.

<sup>200</sup> Svjedok Bilandžić, T. str. 8330; P18, Franjo Tuđman, Nationalism in Contemporary Europe (1981) /prevod sa francuskog/.

<sup>201</sup> P18; svjedok Donia, T. str. 90-91.

<sup>202</sup> P19; svjedok Donia, T. str. 95.

<sup>203</sup> Svjedok P, T. str. 3404.

<sup>204</sup> Svjedok II, T. str. 5295.

<sup>205</sup> Svjedok Bilandžić, T. str. 8314.

<sup>206</sup> Svjedok II, T. str. 5296.

<sup>207</sup> Svjedok II, T. str. 5378, str. 5380.

25. oktobra 1996. dao hrvatskom tjedniku Nacional potvrđuje da je nakon pregovora sa Slobodanom Miloševićem "dogovoreno da bi se dvije komisije trebale sastati da razgovaraju o podjeli Bosne i Hercegovine."<sup>208</sup> Sporazum između Srba i Hrvata o podjeli Bosne navodno je bio potvrđen 6. maja 1992. u Gracu u Austriji na sastanku političkih vođa bosanskih Srba i Hrvata, Radovana Karadžića i Mate Bobana. Oni su se navodno dogovorili da se za određena područja arbitražom utvrdi da li trebaju pripasti srpskom ili hrvatskom "konstitutivnom entitetu".<sup>209</sup>

106. Težnje Franje Tuđmana za pripajanjem "hrvatskih" područja Bosne nastavile su se oživotijevati za vrijeme sukoba. Dana 6. maja 1995. predsjednik Tuđman je na jednoj vežbi, na kojoj je sjedio do Paddyja Ashdowna, predsjednika Liberalne demokratske stranke Velike Britanije, kojeg je tužilac pozvao kao svjedoka, jasno potvrdio da Hrvatska ima teritorijalne pretenzije prema Bosni. Nakon što je na poleđini jelovnika<sup>210</sup> ugrubo nacrtao kartu bivše Jugoslavije koja je prikazivala situaciju za deset godina, Franjo Tuđman je objasnio g. Ashdownu da je jedan dio Bosne pripasti Hrvatskoj, a drugi Srbiji. On je takođe rekao da tada više nije biti muslimanske oblasti u bivšoj Jugoslaviji, te da je ona biti samo jedan "minorni element ... hrvatske države". Franjo Tuđman je bio uvjeren da je Srbi na kraju mijenjati Banja Luku za Tuzlu.<sup>211</sup> Predsjednik Tuđman je takođe rekao da ima namjeru povratiti Knin i područje Krajine<sup>212</sup> (to je Hrvatska poslije doista i užinila). Prema riječima ovog svjedoka, želi se da je između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića dođlo do sporazuma u pogledu nekih teritorija.<sup>213</sup>

107. Odbrana, međutim, tvrdi da je predsjednik Tuđman izrazio isključivo svoje osobne stavove i da oni ne odražavaju službeni stav Republike Hrvatske.<sup>214</sup> Razlika između osobnih stavova predsjednika Tuđmana i službene politike Hrvatske naelno je svakako opravdana. Međutim, Pretresno vijeće napominje da je predsjednik Tuđman do te mjere dominirao Vladom Hrvatske da su njegovi osobni stavovi u stvari

<sup>208</sup> P464. Svjedok je djelomično demantirao intervju, ali ne konkretno i tu žinjenicu.

<sup>209</sup> Završni podnesak tužioca, knjiga 1, str. 68, para. 5.76.

<sup>210</sup> P275; svjedok Ashdown, T. str. 5440.

<sup>211</sup> Svjedok Ashdown, T. str. 5441.

<sup>212</sup> Svjedok Ashdown, T. str. 5442.

<sup>213</sup> Svjedok Ashdown, T. str. 5453, str. 5455. Iako je odbrana Tuđmanove riječi upućene svjedoku pokusala prikazati kao razgovor uz pitanje, Vijeće smatra da je svjedočenje svjedoka u svakom pogledu koherentno i usprkos prigovoru odbrane potpuno vjerodostojno. Isto tako nema nikakve sumnje u pogledu podjele teritorija između Hrvatske i Srbije koju predstavlja skica karte koja je autor predsjednik Tuđman.

<sup>214</sup> Završna rječ odbrane, T. str. 18282.

predstavljali stav slu`benih vlasti. Prema rije~ima svjedoka P, predsjednik Tu|man je obavljao svoje du`nosti u okviru jednog autoritarnog re`ima u kojem je jedino on imao vlast.<sup>215</sup> Zbog toga se pomenuta razlika ne mo`e primijeniti na ovaj slu~aj.

108. Osim toga, izgleda da je HVO imao iste ciljeve kao i Hrvatska. HVO i paravojne jedinice ili jedinice koje su sa njima izjedna~ene borile su se za Hrvatsku, branile "hrvatski" narod i teritorij, ~ele}i da taj teritorij koji su smatrali hrvatskim bude pripojen Republici Hrvatskoj.<sup>216</sup> Pripadnici tih oru~anih snaga su Franju Tu|mana smatrali za svog predsjednika.<sup>217</sup> Mate Boban, predsjednik Herceg-Bosne nije priznavao Ustav Bosne i Hercegovine za koji je smatrao da {titi jedino prava Muslimana u Bosni. Prema mi{ljenju Mate Bobana, Herceg-Bosna je kulturno, duhovno i ekonomski je dio Hrvatske, a razlozi zbog kojih je od nje odvojena vrijedni su ~aljenja.<sup>218</sup> Za njega je HDZ bio bosanski ogrank stranke koju je osnovao Franjo Tu|man.<sup>219</sup>

109. Zapisnik sa sastanka odr`anog 12. novembra 1991. u Grudama izme|u predstavnika regionalnih zajednica HDZ-a Hercegovine i Travnika naro~ito je indikativan: te dvije zajednice izjavljuju da su "jednoglasno odlu~ile da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora kona~no povesti aktivnu i odlu~nu politiku koja treba dovesti do realizacije [njegovog] vjekovnog sna – zajedni~ke hrvatske dr`ave" i da moraju "pokazati [...] koji su to hrvatski prostori u Bosni i Hercegovini [...i da njihov] narod ni pod kakvim uvjetima ne}e prihvatiti bilo kakvo drugo rje{enje osim u granicama slobodne Hrvatske."<sup>220</sup>

110. Ti su zajedni~ki ciljevi imali zna~ajan uticaj na mehanizam dono{enja odluka o Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna (u daljem tekstu: HZHB). Hrvatska je mogla kontrolirati odluke preko hrvatskih ~asnika koji su iz HV-a deta{irani u HVO, ili preko bosanskih Hrvata koji su imali iste ciljeve kao Hrvatska, te su doista i slijedili uputstva hrvatske Vlade.

---

<sup>215</sup> Svjedok P, T. str. 3431.

<sup>216</sup> Svjedok HH, T. str. 5105-5106.

<sup>217</sup> Svjedok HH, T. str. 5020.

<sup>218</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 6292.

<sup>219</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 5763. Odbrana prihva}a da odre|eni funkcioneri iz Hrvatske i Herceg-Bosne imaju zajedni~ke aspiracije. Vidi Zavr{ni podnesak odbrane, str. 53.

<sup>220</sup> P406/2 (naglasak u originalnom dokumentu); dokument potpisali: Jozo Mari}, Dario Kordi} i Mate Boban.

111. Doista, dana 21. marta 1992., Pa{ko Ljubi~i}, zapovjednik "obrane HB" zatra`io je da ga primi Gojko [u{ak, ministar odbrane Republike Hrvatske, prije svega "zbog primanja *uputstava za vo/enje dopunskih akcija* [u srednjoj Bosni] ".<sup>221</sup> Hrvatsko priznanje samostalnosti BiH slu`beno je proglašio predsjednik Tu|man 7. aprila 1992.<sup>222</sup> Posljedi~no, svako uplitanje Hrvatske u uspostavljanje HVO-a nakon tog datuma predstavlja mijenjanje u unutra{nje poslove BiH. Vije}e, me|utim, konstatira da nakon tog datuma, premda je postalo manje vidljivo, djelovanje Hrvatske u BiH ipak nije prestalo.

112. Dakle, Hrvatska se neposredno umije{ala u kontroliranje snaga HVO-a, koji je Predsjedni{two HZHB-a osnovalo ve} 8. aprila.<sup>223</sup> Dana 10. aprila 1992. predsjednik Tu|man je generala Bobetka iz HV-a imenovao za zapovjednika "ju`nog sektora".<sup>224</sup> Njegove su du`nosti obuhvatale zapovijedanje jedinicama HV-a i HVO-a u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Du`nost zapovijedanja jedinicama HVO-a su poslije preuzezela tri ~asnika HV-a, koji su bili pot~injeni generalu Bobetku. Dana 21. aprila 1992. general Bobetko je naredio generalu Anti Rosi da preuzme odgovornost nad podru~jem Livna u BiH.<sup>225</sup> Dana 19. maja 1992. general Bobetko je ve} uspostavio jedno istureno komandno mjesto u Gornjem Vakufu u BiH.<sup>226</sup> Dana 14. juna 1992. naredio je po~etak ofenzivnih djelovanja i premje{tanje snaga HVO-a u odre|enom smjeru, te preduzimanje konkretnih dejstava u sklopu jedne vojne operacije.<sup>227</sup> Dana 27. juna 1992. Ante Roso, tada jo{ uvijek general HV-a, unaprijedio je Tihomira Bla{ki}a u ~in pukovnika HVO-a i postavio ga u zapovjedni{two OZSB-a.<sup>228</sup> Generala Petkovi}a je na mjestu na~elnika sto`era zamijenio general Praljak, nekada{nji pomo}nik ministra odbrane Hrvatske u Zagrebu.<sup>229</sup> U oktobru 1993. generala Praljka

---

<sup>221</sup> P406/4 (naglasak dodan); me|u predlo`enim sudionicima tog sastanka nalazi se i "Dario Kordi}, predsjednik kriznog {taba srednje Bosne, dopredsjednik Hrvatske zajednice (HZ) Herceg Bosna".

<sup>222</sup> P406/5. U ovom dokumentu koji je predsjednik Tu|man potpisao 7. aprila 1992., Republika Hrvatska "priznaje samostalnost i suverenost Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegovine, kao zajednice triju konstitutivnih naroda" (naglasak dodan).

<sup>223</sup> P457; P38/1.

<sup>224</sup> P406/6.

<sup>225</sup> P406/11.

<sup>226</sup> P406/16.

<sup>227</sup> P406/20; svjedok Degan, T. str. 11932.

<sup>228</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13176.

<sup>229</sup> P406/79; P406/80.

je zamijenio general Roso. Te odluke o imenovanjima donijela je hrvatska Vlada,<sup>230</sup> a odnosile su se na vojsku koja je u na~elu pripadala jednoj drugoj suverenoj dr`avi.

113. Kontrola koju je HDZ Hrvatske ostvarivao nad HDZ-om Bosne i Hercegovine bila je globalna:

U teoriji su Hrvatska demokratska zajednica Hrvatske i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine dvije zasebne stranke. To je u teoriji, moram to re}i zbog po{tivanja istine. Me|utim, u stvarnosti, sve se odluke donose u Zagrebu i nema nikakve sumnje u to da HDZ Bosne i Hercegovine nije ni na koji na-in samostalna stranka. U teoriji da, ali u stvarnosti je apsolutno sigurno da to nije tako.<sup>231</sup>

114. Odbrana se uostalom sla`e sa ~injenicom da su HVO i HV imali zajedni~ke kadrove, koji su ~esto bili porijeklom iz BiH. ^asnici vojske Republike Hrvatske su, prema rije~ima admirala Domazeta, dobrovoljno izlazili iz HV-a da bi slu`ili u Bosni i Hercegovini. Ti su ~asnici morali za to imati slu`benu dozvolu i smatralo ih se privremeno deta{iranim ~asnicima. Zapravo, izgleda da su platu nastavili primati od Hrvatske.<sup>232</sup> Oni koji su se `eljeli vratiti u redove Hrvatske vojske mogli su to u~initi uz slu`beno odobrenje vlasti HV-a, {to je, s obzirom na tuma~enje koje je Vije}e dalo ~injenicama iznesenim u ovom predmetu, predstavljalo puku formalnost.

115. Vije}u su predo~eni dokazi koji ukazuju na to da su Milivoj Petkovi}, Ante Roso, Slobodan Praljak i general Tolj, sve visoki ~asnici Hrvatske vojske, oti{li privremeno slu`iti u HVO prije nego {to su se vratili u Hrvatsku vojsku.<sup>233</sup> General Milivoj Petkovi} je bio visoki ~asnik vojske Republike Hrvatske prije nego {to je postao na~elnik Glavnog sto`era HVO-a. Slobodan Praljak je napustio vojsku Republike Hrvatske da bi postao general HVO-a, a zatim se vratio u oru`ane snage Republike Hrvatske gdje je unapre|en u ~in generala i penzioniran.<sup>234</sup> General Roso je napustio HV tek 15. oktobra 1993. da bi "oti{ao u Bosnu i Hercegovinu" i postao na~elnik Glavnog sto`era HVO-a. Dana 23. februara 1995. zatra`io je da bude ponovo

---

<sup>230</sup> Svjedok DX, T. str. 14648: "HVO je uglavnom bio pod nadzorom, ili bolje re~eno, pod kontrolom Zagreba, a politi~ki vo|e iz Zagreba imenovali su vo|e, visoke funkcionere HVO-a". Cf. tako|e T. str. 14707.

<sup>231</sup> Svjedok II, T. str. 5276.

<sup>232</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8495-8496.

<sup>233</sup> Svjedok II, T. str. 5322. Taj je svjedok naveo da je Ivan Tolj, zastupnik u hrvatskom Saboru, "bio general obiju vojski" i da su on i drugi "zastupnici hrvatskog Sabora [koji su oti{li] u Bosnu i Hercegovinu, [...] u Herceg-Bosnu, tamo fotografirani u uniformama HVO-a, iako su i on i oni istovremeno bili ~lanovi hrvatskog Sabora. Te iste osobe [...] su do najekstremnije granice demonizirali Muslimane i njihovo pravo da brane teritorij Bosne i Hercegovine." (T. str. 5406).

<sup>234</sup> Svjedok Domazet, T. str. 8475.

primljen u HV, {to mu je i odobreno.<sup>235</sup> Ivan Tolj je bio zastupnik u Saboru, general i na-elnik Politi-ke uprave Hrvatske vojske, a istovremeno i pripadnik HVO-a.<sup>236</sup> Gorepomenuti pukovnik HV-a Miro Andri} tako|e je pripadao HVO-u. ^ak i na ni`em nivou HVO su dijelom ~inili Hrvati koji su se vratili iz Hrvatske nakon {to su se borili u Hrvatskoj vojsci.<sup>237</sup>

116. Osim toga, predsjednik Tu|man je naredio smjene onih bosanskih Hrvata koji se nisu sa njim slagali. Stjepan Kljuji} je bio predsjednik HDZ-a u Bosni, ali je bio smijenjen jer se borio za cjelevitu Bosnu. Na kraju je Mate Boban imenovan za predsjednika Herceg-Bosne. Prije nego {to bi donio neku va`nu odluku koja se ti-e Herceg-Bosne, Mate Boban se uvijek konzultirao sa Franjom Tu|manom,<sup>238</sup> ~ija je uputstva doista i izvr{avao. Delegacije HDZ-a Bosne redovito su dolazile na konzultacije sa predsjednikom Tu|manom.<sup>239</sup>

117. General Bla{ki} je i sam imenovan u skladu sa procedurom koja je nu`no zahtijevala odabir ljudi od povjerenja, spremnih da sprovode politiku koju je diktirao Zagreb. Na sastanku u Grudama kojim je predsjedavao Mate Boban,<sup>240</sup> odlu-eno je da se u cilju sprovo|enja strana-ke politike HDZ-a Bosne i Hercegovine "pove}a broj ~lanova i [da] se odaberu ljudi koji su sposobni izvr{iti te zadatke" te da se "bolje vojno pripremi za borbu protiv svih snaga koje poku{avaju sprije-iti neizbjje`ni proces stvaranja slobodne hrvatske dr`ave."<sup>241</sup> General Bla{ki} ne bi mogao biti imenovan na funkciju na kojoj je bio da nije u potpunosti podr`avao tu politiku.

118. Vo|e bosanskih Hrvata su slijedile smjernice koje im je davao Zagreb ili su, u najmanju ruku, usagla{avali svoje odluke sa hrvatskom Vladom.<sup>242</sup> Saradnja je bila o-ita na razli-itim nivoima. Dan nakon osnivanja Teritorijalne odbrane (TO) kao legitimne vojne organizacije Bosne i Hercegovine, 9. aprila 1992., Mate Boban je izdao zapovijed kojom se ukida TO na teritoriju HZHB-a.<sup>243</sup> Ta je zapovijed

---

<sup>235</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 159, para. 6.70; P586, P587.

<sup>236</sup> Svjedok II, T. str. 5314.

<sup>237</sup> Svjedok DX, T. str. 14635. Cf. tako|e P406/61: Armija BiH udovoljava zahtjevu MKCK-a da vrati jednog zarobljenog vojnika HVO-u kako bi isti bio predan HV-u.

<sup>238</sup> Svjedok II, T. str. 5279, str. 5418.

<sup>239</sup> Svjedok II, T. str. 5277, str. 5279.

<sup>240</sup> Vidi *supra* para. 110.

<sup>241</sup> P406/2; naglasak u originalu.

<sup>242</sup> " ^esto su akcije Hrvatske vojske bile uskla|ene s akcijama HVO-a", svjedok II, T. str. 5417-5418. Vidi tako|e dozvolu za objavljivanje zajedni-ke knjige pod naslovom "Ofenzive i operacije HV-a i HVO-a" na kojoj je i Tihomir Bla{ki} sara|ivao, P406/12.

<sup>243</sup> P583; Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 160, para. 6.75.

potvr|ena jednom sli~nom zapovijedi koju je general Roso izdao 8. maja 1992.<sup>244</sup> Dana 11. maja 1992. Tihomir Bla{ki} u op{tini Kiseljak izdaje zapovijed<sup>245</sup> kojom se sprovodi zapovijed Ante Rose na osnovu koje HVO postaje jedina legalna vojna organizacija, a TO se progla{ava nezakonitim. Dario Kordi} je navodno izdao sli~nu zapovijed u op{tini Busova-a.<sup>246</sup> Dakle zapovijed generala HV-a Ante Rose brzo je sprovedena. Predsjednik Tu|man i Tihomir Bla{ki} primijenili su istu politiku ~ak i u pogledu kontrole nad tvornicom municije u Vitezu, prijete}i da }e je dignuti u zrak ako je ABiH napadne.<sup>247</sup>

119. Dakle, dokazi ukazuju na to da je bilo redovitih sastanaka sa predsjednikom Tu|manom, te da su vo|e bosanskih Hrvata, koje je imenovala Hrvatska, ili su imenovani u saglasnosti sa Hrvatskom, nastavili upravljati HZHB-om i HVO-om i nakon juna 1992.

120. Osim kadrovske pomo}i, Hrvatska je HVO-u tako|e pru`ala finansijsku i logisti~ku podr{ku,<sup>248</sup> te zna~ajnu materijalnu pomo}. Osoba nadle`na za sve obavje{tajne slu`be u Hrvatskoj javno je izjavila da je Hrvatska dnevno tro{ila milion njema~kih maraka za pomo} svim strukturama Herceg-Bosne, uklju~uju}i i HVO.<sup>249</sup> Hrvatska je opskrbljivala HVO zna~ajnim koli~inama oru`ja i opreme 1992., 1993. i 1994. godine.<sup>250</sup> Pred Viye}em je, izme|u ostalog, pominjano prisustvo tenkova T-55 i haubica s oznakama HV-a. Svjedok DX je u septembru 1993. u podru~ju Gornjeg Vakufa primijetio hrvatske tenkove T-55 kojima su upravljale posade HV-a, kako se ~ini, sa ciljem da u~estvuju u neprijateljstvima izme|u HVO-a i ABiH.<sup>251</sup> Oprema je tako|e dostavljana ABiH, ali je to snabdijevanje prekinuto 1993. za vrijeme sukoba izme|u HVO-a i ABiH.<sup>252</sup> Jedinice HVO-a su obu~avane u Hrvatskoj.<sup>253</sup>

---

<sup>244</sup> P584.

<sup>245</sup> P502b (*bis*).

<sup>246</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 160, para. 6.76.

<sup>247</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 163, para. 6.85.

<sup>248</sup> P741, str. 1.

<sup>249</sup> Svjedok II, T. str. 5318. Na primjer, rukovodstvo HDZ-a op{tine Bugojno je za nabavu opreme potrebne za odbranu iskoristilo 540.000 DM koje mu je Ministarstvo financija Republike Hrvatske stavilo na raspolaganje u jednoj banci u Be~u (P406/3; dokument nosi datum 3. mart 1992.)

<sup>250</sup> P406/110: opskrba gorivom; P406/89: vozila; P406/25: zapovijed optu`enog od 19. septembra 1992. u vezi sa prometom oru`ja, municije i vojne opreme iz i u Hrvatsku.

<sup>251</sup> Svjedok DX, T. str. 14688-14690.

<sup>252</sup> P558 (zape-a}eno), Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 170, para. 6.104.

<sup>253</sup> P406/23: zapovijed optu`enog od 24. jula 1992. da izvi|a~ke jedinice idu na desetodnevnu obuku u Hrvatsku jer “specijalni zadaci [moraju biti] izvr{eni”.

121. Naposljetu, u svojoj presudi u predmetu *Tadi*, @albeno vije}e je tako|e primijetilo sljede}e:

Prag se mo`e lak{e ustanoviti ako je dr`ava koja vr{i kontrolu ujedno susjedna dr`ava sa teritorijalnim pretenzijama prema dr`avi u kojoj se odvija sukob, pri~emu dr`ava koja vr{i kontrolu poku{ava ostvariti teritorijalno pove}anje putem oru`anih snaga koje kontroli{e.<sup>254</sup>

122. U svjetlu svega {to je prethodno navedeno, a naro~ito hrvatskih teritorijalnih pretenzija na Bosnu i Hercegovinu, Vije}e ocjenjuje da je Hrvatska, naro~ito u osobi biv{eg predsjednika Tu|mana, gajila nadu o podjeli Bosne i nad Hrvatima u Bosni, a naro~ito nad HVO-om, ostvarivala takvu kontrolu da se mo`e govoriti o globalnoj kontroli. Suprotno onome {to tvrdi odbrana, Vije}e zaklju~uje da osnivanjem HVO-a bliske veze izme|u Hrvatske i Hrvata u Bosni nisu prekinute.

123. I indirektna intervencija Hrvatske omogu}uje nam, dakle, da zaklju~imo da se radi o sukobu me|unarodnog karaktera.

b) Za{ti}ena lica i imovina

124. ^im je utvr|eno da se radi o sukobu me|unarodnog karaktera, potrebno je preispitati posljednji uslov primjenjivosti ~lana 2 Statuta, odnosno utvrditi da li su `rtve i imovina u`ivali za{titu u smislu @enevskih konvencija.

i) "Dr`avljanstvo" `rtava

125. ^lan 4(1) @enevske konvencije IV propisuje:

Ova konvencija {titi lica koja se, u slu~aju sukoba ili okupacije, u bilo kojem trenutku i na bilo koji na|u u vlasti strane u sukobu ili okupacijske sile ~iji nisu dr`avljeni.

126. Odbrana tvrdi da su bosanski Muslimani i bosanski Hrvati dr`avljeni iste dr`ave, te da stoga nemaju status za{ti}enih lica u smislu ~lana 4(1). Odbrana smatra da je u svojoj presudi u predmetu *Tadi*, @albeno vije}e pogre{no zaklju~ilo da kriterij dr`avljanstva nije odsudan za primjenu tog ~lana. Me|utim, Vije}e ipak slijedi zaklju~ak @albenog vije}a. Ono je odabralo "pravni pristup [...] koji vi{e pola`e na

---

<sup>254</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 140.

stvarne odnose nego na formalne veze",<sup>255</sup> a koji pristup smatra primjerenijim suvremenim međunarodnim oružanim sukobima:

Dok su se u ranijim vremenima ratovi uglavnom vodili među etabliranim državama, u modernim međuetničkim oružanim sukobima kao {to je onaj u biv{oj Jugoslaviji, nove države nerijetko nastaju za vrijeme oružanog sukoba, a kriterijum lojalnosti postaje etnička pripadnost a ne državljanstvo. Drugim riječima, lojalnost državi može biti zadana etničkom pripadno{ju}. U takvoj situaciji, uslov državljanstva postaje još neprimjereniji za definisanje za{ti}enih lica. U takvim sukobima, ne samo tekst i historija sastavljanja Konvencije nego, još važnije, sam cilj i svrha Konvencije govore u prilog tome da ključnim testom valja smatrati lojalnost strani u sukobu, a koju odgovara kontrola te strane nad licima na datoj teritoriji.<sup>256</sup>

127. Argument odbrane u vezi tog konkretnog pitanja se dakle odbacuje, a princip koji je iznijela optužba<sup>257</sup> prihvata. U međuetničkom oružanom sukobu, etnička pripadnost se može uzeti kao faktor koji određuje lojalnost nacija i može dakle služiti za utvrđivanje statusa "rtava" kao za{ti}enih lica. Pretresno vijeće smatra da je ovdje posrijedi takav slučaj.

128. Viđeće je ovdje ponoviti nekoliko već navedenih tumačenja koja se odnose na međunarodni karakter sukoba. Do raspada Jugoslavije dobio je na "etničkoj" osnovi. Etnička pripadnost postala je važnija od državljanstva kod utvrđivanja lojalnosti ili obaveza. Jedan svjedok odbrane, historičar, izjavio je da je Jugoslavija bila multietnička država koja je okupila narode koji su imali različite "ideologije": pravoslavnu, katoličku i muslimansku.<sup>258</sup> Taj je svjedok naveo etnički i povijesni princip prema kojem Srbija i Hrvatska već 150 godina smatraju da imaju pravo na Bosnu. Bosanski Muslimani sebe pak smatraju posebnim narodom.<sup>259</sup>

129. Te su se tenuje ispoljile 1990. godine na prvim viđestranačkim izborima održanim u Jugoslaviji. Stranke sa nacionalističkim temnjama pobijedile su u svim

---

<sup>255</sup> Presuda @albenog vijeće u predmetu *Tadić*, para. 166.

<sup>256</sup> Presuda @albenog vijeće u predmetu *Tadić*, para. 166. Cf. takođe presudu u predmetu *Elebić*, u kojem je Pretresno viđeće zaključilo sljedeće: "Odredbe nacionalnog zakonodavstva o državljanstvu u situaciji nasilne sukcesije države ne mogu da budu mjerodavne za određivanje za{ti}enog statusa lica za{ti}enih sukobima koji proisteknu iz takvih događaja" (para. 263). Viđeće je nadalje zaključilo da budući da su "rtve navodnih djela bile uhapšene i zato-ene uglavnom na osnovu njihove nacionalne pripadnosti, iste se moraju smatrati za{ti}enim licima u smislu @uneske konvencije IV "s obzirom da su bosanske vlasti očito smatralе da one pripadaju suprotstavljenoj strani u oružanom sukobu i [...] da predstavljaju opasnost po bosansku državu" (para. 265).

<sup>257</sup> Završni podnesak tužioca, knjiga I, str. 151-154, paragrafi 6.48-6.60.

<sup>258</sup> Svjedok Bilandić, T str. 8255.

<sup>259</sup> Svjedok Bilandić, T str. 8380-8382.

konstitutivnim republikama. U Bosni i Hercegovini dominantne su stranke bile SDS, SDA i HDZ.<sup>260</sup>

130. Politika Hrvatske prema bosanskim Hrvatima vi{e je stavila naglasak na etni~ku pripadnost nego na dr` avljanstvo. Republika Hrvatska je donijela odredbu prema kojoj svi pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na njeno dr` avljanstvo.<sup>261</sup> General Bla{ki} je zatra`io da iskoristi taj propis.<sup>262</sup> Jednim drugim zakonom dozvoljeno je svim Hrvatima da glasaju na izborima u Hrvatskoj, {to je omogu}ilo bosanskim Hrvatima, ina~e bosanskim dr` avljanima, da glasaju na parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj. Sporazumom o prijateljstvu i saradnji izme|u Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske predvi|eno je da }e te dvije republike recipro~no dozvoljavati svojim dr` avljanima sticanje dvojnog dr` avljanstva.<sup>263</sup> Vije}e smatra da je Hrvatska iskoristila ~itavu tu zakonsku regulativu da bi Hrvate u Bosni i Hercegovini usmjerila prema Hrvatskoj<sup>264</sup> i da je ta regulativa pridonijela tome da su ljudi u svrhu iskazivanja svoje lojalnosti ve}u va`nost pripisivali etni~koj pripadnosti nego formalnom dr` avljanstvu. Otprilike 10% zastupnika u Saboru bili su iz dijaspore. Dva pripadnika HVO-a, bosanski Hrvati, izabrana su u hrvatski parlament: Vice Vukojevi} i Ivan Tolj.<sup>265</sup> UNPROFOR je za vrijeme sukoba s ABiH u osnovi percipirao HVO i HV kao istu stranu i za njih je koristio zajedni~ku oznaku "HV/HVO".<sup>266</sup> PMEZ je govorio o nu`nosti vr{enja jakog pritiska na Hrvatsku i Hrvate u Bosni.<sup>267</sup>

131. Sam predsjednik Tu|man smatrao je da BiH tvore razli~iti narodi:

Me|unarodno priznanje Bosne i Hercegovine podrazumijeva *jam-enje suverenog prava hrvatskog naroda kao jednog od triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini*,<sup>268</sup>

a rukovodstvo bosanskih Hrvata je bosanske Muslimane i bosanske Srbe smatralo pripadnicima druge nacionalnosti ili drugog naroda:

---

<sup>260</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 8, para. 3.10.

<sup>261</sup> P406/5.

<sup>262</sup> P765.

<sup>263</sup> Sporazum od 21. jula 1992., para. 7 (D572).

<sup>264</sup> Svjedok II, T. str. 5310-5311.

<sup>265</sup> Svjedok II, T. str. 5310-5313.

<sup>266</sup> P406/66, P406/72, P406/75, P406/80, P406/82.

<sup>267</sup> P741, str. 6

<sup>268</sup> P406/5 (naglasak dodan).

Hrvatsko vije}e obrane i Hrvatska zajednica Herceg-Bosna po{tivat }e nadle` nosti i vlasti u provincijama s dominacijom drugih drugih naroda.<sup>269</sup>

U aprilu 1993., Anto Valenta, dopredsjednik HVO-a, tra` i po jednu "proviniciju za svaki od ta tri naroda".<sup>270</sup>

132. U dolini rijeke La{ve, jedan je posmatra~ vidio zastave koje su simbolizirale razli~ite etni~ke grupe.<sup>271</sup> Sam general Bla{ki} je izjavio da vlasti BiH u Sarajevu nemaju u Kiseljaku nikakav legitimitet i da }e Kiseljak pripasti hrvatskom kantonu, te se orijentirati vi{e prema zapadu nego prema istoku.<sup>272</sup> Jedan izvje{taj koji je predo~en Vije}u pokazuje da su "postojale posebne {kole za Hrvate [...] sa novim {kolskim knjigama iz Zagreba u kojima se upotrebljava 'tradicionalni hrvatski jezik'".<sup>273</sup>

133. Pristalice HVO-a nisu ni najmanje sumnjale da je Hrvatska njihov saveznik, a da su bosanski Muslimani njihovi protivnici. Oni su tretirali Muslimane kao strance na hrvatskoj teritoriji. ^esto je upotrebljavan izraz "balija", pogrdni naziv za Muslimane. Vije}e smatra, uzimaju}i u obzir smisao u kojem je pojам dr`avljanstva kori{ten u biv{oj Jugoslaviji, osobito u srednjoj Bosni, da bosanske Muslimane `rtve u vlasti HVO-a treba smatrati za{ti}enim licima u smislu @nevske konvencija.<sup>274</sup>

#### ii) Dr`ave saveznice u ratu

134. Optu`ba smatra da su civili, bosanski Muslimani, bili za{ti}ena lica u smislu @nevske konvencije IV zato {to Hrvatska i BiH nisu bile dr`ave saveznice u ratu niti su imale normalne diplomatske odnose u trenutku kada su po~njene te{ke povrede.<sup>275</sup>

135. Odbrana sa svoje strane tvrdi da ~ak i pod pretpostavkom sukoba me|unarodnog karaktera, bosanski Muslimani - `rtve djela koja se pripisuju HVO-u - ne bi ipak imali status "za{ti}enih" lica jer su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile dr`ave saveznice u ratu protiv agresije bosanskih Srba. Ona taj argument izvla-i iz ~lana 4(2) @nevske konvencije IV, koji propisuje sljede}e:

---

<sup>269</sup> P24 (naglasak dodan).

<sup>270</sup> P741, str. 5.

<sup>271</sup> Svjedok DX, T. str. 14650. Vidi tako|e P741.

<sup>272</sup> P545.

<sup>273</sup> P741, str. 3.

<sup>274</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 151-152, fusnota na strani 75.

<sup>275</sup> Rezime tu` ioca, str. 8, para 1.10.

Dr`avljeni dr`ave saveznice u ratu ne smatraju se za{ti}enim licima dokle god dr`ava ~iji su dr`avljeni ima redovito diplomatsko predstavni{tvo u dr`avi u ~ijoj se vlasti nalaze.

136. Tezu odbrane mo`e se provjeriti iz tri ugla: po pitanju savezni{tva, postojanja normalnih diplomatskih odnosa, te s obzirom na logiku ~lana 4 @enevske konvencije IV.

#### a. Savezni{tvo u ratu

137. Prije svega, argumentaciju odbrane mogu}e je prihvatiti jedino ako su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile dr`ave saveznice u ratu ili saveznici u smislu ~lana 4. Odbrana navodi kao prvo da izme|u tih dr`ava nije bilo objave rata. Ona zatim sugerira da se o statusu saveznika u ratu mo`e donijeti zaklju~ak ako se preispitaju me|udr`avni ugovori koje su dvije dr`ave sklopile i eventualno postojanje diplomatskih odnosa me|u njima. Vije}e nagla{ava da je va`no ne ograni~iti se na formalne ili povr{ne elemente, te da je potrebno ispitati stvarne odnose izme|u tih dr`ava u razdoblju i na podru~ju koji su predmet razmatranja. Dakle, pitanje se sastoji u tome da li su Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska bile saveznice i da li su se tako pona{ale tokom izvo|enja operacija u OZSB-u.

138. Svakako da su sporazumi izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine postojali za vrijeme sukoba. Sporazumom od 14. aprila 1992. dogovoren je da }e diplomatska i konzularna predstavni{tva Hrvatske i Bosne i Hercegovine u inozemstvu recipro~no {tititi interes dr`avljana obiju dr`ava u situaciji kada samo jedna od njih ima svoje predstavni{tvo na teritoriji tre}e dr`ave.<sup>276</sup> Dana 21. jula 1992. potpisani je sporazum o prijateljstvu i saradnji,<sup>277</sup> a 25. jula dvije su dr`ave sklopile sporazum o uspostavi me|usobnih diplomatskih odnosa.

139. Me|utim, stvarna situacija je bila bitno razli~ita od one kakva se sugerira ovim sporazumima. Bosna i Hercegovina je Hrvatsku smatrala za saveznicu u onoj mjeri u kojoj su se zajedno borile protiv Srba. Ali, o~ito je da Bosna nije u Hrvatskoj vidjela saveznicu u onoj mjeri u kojoj je Hrvatska pomagala HVO-u u borbi protiv ABiH u relevantnom razdoblju.<sup>278</sup>

---

<sup>276</sup> Svjedok Degan, T. str. 11918.

<sup>277</sup> Svjedok Degan, T. str. 11894; D572.

<sup>278</sup> Vidi supra P556.

140. Politika Hrvata prema Bosni i Hercegovini bila je ambivalentna. Sa jedne strane, hrvatski su nacionalisti iskoristili srpsku agresiju u Bosni da pro{ire teritorij Hrvatske na neka podru~ja odnedavno samostalne Bosne. Sa druge strane, srpska je agresija prisilila Hrvate i Muslimane da makar privremeno sklope savezni{tvo.<sup>279</sup> U stvari, bili su saveznici samo onda kada je to odgovaralo interesima Hrvata, kao primjerice u biha}kom d`epu.<sup>280</sup> Nakon pritiska me|unarodne zajednice, slu`bene izjave vlade Hrvatske svakako su imale za cilj da stvore dojam da Hrvatska po{tuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine<sup>281</sup> i da Hrvati i Muslimani sara|uju. Hrvatska je tako uvijek negirala prisustvo svojih snaga na teritoriji Bosne i Hercegovine, premda je to Savjet bezbjednosti sa `aljenjem konstatirao. Istovremeno, ona je usprkos tome podr`avala okupljanje bosanskih Hrvata u sklopu zasebne zajednice koja je bila paralelna u odnosu na legitimnu vladu. U tu je svrhu 1993. godine za vrijeme sukoba izm|u HVO-a i ABiH Hrvatska prekinula snabdijevanje bosanskih Muslimana,<sup>282</sup> {to predstavlja pona{anje suprotno pona{anju saveznika.

141. Na strani Bosne i Hercegovine ne postoji nikakva sumnja u pogledu onoga {to se doga|alo u Bosni. Arif Pa{ali}, komandant u ABiH, je o sukobu izme|u ABiH i HVO rekao: "To nije mali lokalni sukob, tu se uistinu radi o sprovo|enu jednog plana i politike koji poti~u iz Gruda i od Mate Bobana."<sup>283</sup> Ta podjela i sukob izme|u bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana pro{irili su se na Vitez, Novi Travnik i druga mjesta u srednjoj Bosni.<sup>284</sup> Jedan svjedok odbrane je intervenciju HV-a protiv ABiH okarakterizirao kao "nezakonitu oru`anu intervenciju".<sup>285</sup> Dana 8. maja 1992. general Roso je izdao zapovijed kojom su legitimne oru`ane snage ABiH progla{ene nelegalnim,<sup>286</sup> {to ne predstavlja ~in saveznika. Bosanski Hrvati koji su `eljeli sara|ivati sa ABiH suo{eni su s unutarnjim otporom. Na primjer, u jesen 1992. lokalni HVO poku{ao je u Vare{u sara|ivati sa muslimanskom vojskom, ali je Ivica Raji} (nasljednik Tihomira Bla{ki)a na ~elu HVO-a u Kiseljaku) poslao jedinice da sprije~e hrvatsko rukovodstvo da sara|uje sa Muslimanima.<sup>287</sup> U slu~aju Travnika,

---

<sup>279</sup> Svjedok Donia, T. str. 107.

<sup>280</sup> Svjedok DT, T. str. 12086-12088.

<sup>281</sup> Svjedok II, T. str. 5406.

<sup>282</sup> P588 (zape-a}eno), Zavr{ni podnesak tu`oca, knjiga I, str. 170, para. 6.104.

<sup>283</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 5760.

<sup>284</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 5762.

<sup>285</sup> Svjedoik Degan, T. str. 11933.

<sup>286</sup> P584.

<sup>287</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 6329.

pukovnik HVO-a Filipović izjavio je da su Mate Boban i Tihomir Blažić na njega vratile znatan pritisak da se ne udruže i sa Muslimanima.<sup>288</sup>

142. U svakom slučaju, čini se očitno, ako ni počemu drugom ono po broju i ravnateljice koje su jedni drugima nanijeli, da se ABiH i HVO nisu u OZSB-u ponosili onako kako bi se trebale ponosili države saveznice u ratu.<sup>289</sup>

143. U zaključku, Vijeće smatra da je dokazano da, u pogledu sukoba u srednjoj Bosni, Hrvatska i Bosna i Hercegovina nisu bile države saveznice u ratu u smislu Čarnevske konvencije IV.

#### b. Logika slanja 4 Čarnevske konvencije IV

144. Napisljeku, Pretresno vijeće država za korisno da iznese još jednu opasku. Komentar uz Čarnevsku konvenciju IV još jednom potvrđuje da se državljani država saveznica u ratu ne smatraju začinjenim licima sve dok država čiji su državljani imaju normalno diplomatsko predstavništvo u drugoj državi saveznici u ratu.<sup>290</sup> Logika na kojoj se temelji ova iznimka indikativna je: "[...] tom smo odredbom prepostavili da državljani država saveznica u ratu, dakle saveznicima, nije potrebna zaštita Konvencijom".<sup>291</sup>

145. U slučajevima gdje se ta logika ne primjenjuje, ispravno je zapitati se da li se iznimka ipak mora strogo počiniti. U tom pogledu, može biti od koristi pozvati se na analizu statusa "začinjenih lica" danu u presudi @albenog vijeća u predmetu *Tadić*. @albenog vijeće je napomenulo da u slučajevima koje predviđa član 4(2) dotične Konvencije

ti državljani nisu "začinjena lica" dok god učivaju uobičajenu diplomatsku začinjenost svoje države; kad tu začinjenost izgubi ili je u stvarnosti ne učivaju, Konvencija im automatski daje status "začinjenih lica".<sup>292</sup>

Zato bi u slučajevima kada ne učivaju normalnu diplomatsku začinjenost svoje države, civilni trebali imati status začinjenih osoba.

---

<sup>288</sup> Svjedok Vulliamy, T. str. 5777, str. 6316-6318.

<sup>289</sup> D345, P462.

<sup>290</sup> Komentar, str. 55.

<sup>291</sup> Komentar, str. 55.

<sup>292</sup> Presuda @albenog vijeća u predmetu *Tadić*, para. 165.

146. Pravni pristup koji je u presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi*} usvojen po pitanju dr`avljanstva temelji se vi{e na stvarnim odnosima nego na formalnim vezama. Ako imamo na umu duh, predmet i cilj Konvencije, bosanske Muslimane treba smatrati za{ti}enim licima u smislu ~lana 4 Konvencije jer oni u praksi nisu u`ivali nikakvu diplomatsku za{titu}.

iii) Ratni zarobljenici

147. @enevska konvencija III {titi lica definirana ~lanom 4 "~-im padnu pod vlast neprijatelja pa sve do njihovog kona-nog oslobo|enja i repatrijacije."<sup>293</sup> Optu` ba tvrdi da su svi borci, bosanski Muslimani koji su u zato-eni{tvu HVO-a podvrgavani ne-ovje-nom postupanju i kori{teni kao `ivi {titovi kao {to je navedeno u ta-kama 15 i 19 optu` nice, imali status za{ti}enih lica u smislu @enevske konvencije III.<sup>294</sup> Vije}e smatra da su sva lica identificirana kao ratni zarobljenici u`ivala za{titu} u skladu s odredbama @enevske konvencije III, te nagla{ava da su oni koji tu za{titu} nisu u`ivali bili civili; te kao takvi za{ti}eni u skladu sa @nevskom konvencijom IV. Me|utim, Vije}e ipak smatra da se u pogledu ta-ke 19 optu` nice @enevska konvencija III ne mo`e primijeniti, budu}i da se optu`nica odnosi samo na muslimanske *civile*,<sup>295</sup> a da su odredbe @enevske konvencije IV i dalje mjerodavne.

iv) Za{ti}ena imovina

148. ^lan 53 @enevske konvencije IV zabranjuje okupacijskoj sili uni{tavanje imovine velikih razmjera ako to ne opravdava vojna nu`da. Prema Komentaru uz @nevsku konvenciju IV, ta je za{tita ograni~ena na imovinu koja se nalazi na okupiranim teritorijama:

Opravdano se mo`e primijetiti, kako bi se izbjegao svaki nesporazum u vezi dosega tog ~lana, da isti ne predvi|a op{tu za{titu ciljane imovine, budu}i da se Konvencija ovdje ograni~ila na to da organizira za{titu na okupiranoj teritoriji.<sup>296</sup>

149. Optu` ba tvrdi da je imovina bosanskih Muslimana bila za{ti}ena jer se nalazila u vlasti okupacijske sile.<sup>297</sup> Okupirana teritorija je bila dio teritorije BiH, smje{tena u enklavama pod kontrolom HVO-a, odnosno Vitez, Busova-a i Kiseljak. U slu~aju tih

---

<sup>293</sup> @enevska konvencija III, ~lan 5.

<sup>294</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga I, str. 156, para. 6.66.

<sup>295</sup> Izmijenjena optu`nica, para. 16.

<sup>296</sup> Komentar, str. 324.

<sup>297</sup> Rezime tu` ioca, str. 8, para. 1.9.

enklava Hrvatska je imala ulogu okupacijske sile, i to zbog globalne kontrole koju je imala nad HVO-om, podr{ke koju mu je pru`ala i bliskih veza koje je sa njim odr`avala. Dakle, slu`e}i se istom logikom kao i pri utvr|ivanju me|unarodnog karaktera sukoba, zbog globalne kontrole koju je Hrvatska vr{ila nad HVO-om, imovina bosanskih Muslimana je u trenutku njenog razaranja bila pod kontrolom Hrvatske i nalazila se na okupiranoj teritoriji. Odbrana se nije posebno osvrnula na to pitanje.

150. Vije}e, dr`e}i se u velikoj mjeri obrazlo`enja koje je iznijelo Pretresno vije}e u odluci u predmetu *Raji}a*,<sup>298</sup> usvaja argumentaciju tu`oca.

c) Elementi te{kih povreda

151. Budu}i da je utvr|eno da je ~lan 2 Statuta generalno primjenjiv, potrebno je dokazati konstitutivne elemente razli~itih zlo~ina koji se stavljuju na teret. Optu`nica obuhvata {est ta~aka te{kih povreda @enevskih konvencija, koje se odnose na pet razli~itih stavova ~lana 2 Statuta.

152. Po mi{ljenju odbrane, nije dovoljno dokazati da su povredu prouzorkovala djela po~njena iz grubog nehata (*reckless acts*). Suprotno tome, Vije}e smatra da element svijesti, koji je sastavni dio svih kr{enja ~lana 2 Statuta, obuhva}a jednako umi{ljaj kao i grubi nehat (*recklessness*) koji odgovara te{kom kriminalnom nehatu. Elementi povreda su navedni dalje u tekstu.

i) Hotimi~no li{avanje `ivota (ta~ka 5 optu`nice) - ~lan 2(a)

153. Pretresno vije}e koje je rje{avalо predmet ^elebi}i<sup>299</sup>je navedenu povedu u presudi u tom predmetu definiralo kao hotimi~no li{avanje `ivota. Kad je posrijedi materijalni element kr{enja, potrebno je dokazati da je smrt `rtve bila posljedica djela koje je optu`eni po~nio u svojstvu hijerarhijski nadre|ene osobe. Namjera, odnosno element svijesti neophodan pri utvr|ivanju hotimi-nog li{avanja `ivota postoji ako se poka`e da je optu`eni imao namjeru li{iti `ivota ili nanijeti te{ke tjelesne ozljede za koje je morao razumno prepostaviti da bi mogle prouzro~iti smrt.

---

<sup>298</sup> Pregled optu`nice u skladu sa pravilom 61 Pravilnika o postupku i dokazima, *Tu`ilac protiv Ivice Raji}a*, predmet br. IT-95-12-R61, 13. septembar 1996., para. 42.

<sup>299</sup> U daljem tekstu: Vije}e u predmetu ^elebi}i

ii) Ne~ovje~no postupanje (ta~ke 15 i 19 optu` nice) - ~lan 2(b)

154. ~lan 27 @nevske konvencije IV propisuje da }e se sa za{ti}enim osobama "u svakom trenutku ~ovje~no postupati." Presuda u predmetu *^elebi}i* daje iscrpnu analizu krivi~nog djela "ne~ovje~nog postupanja."<sup>300</sup> Pretresno vije}e koje je sudilo u tom predmetu na sljede}i je na~in sa~elo svoje zaklju~ke:

ne~ovje~no postupanje je namjerna radnja ili propust, tj. radnja koja je, objektivno gledana, smi{ljena a ne slu~ajna, koja nanosi te{ku du{evnu ili tjelesnu patnju ili povredu ili predstavlja ozbiljan nasrtaj na ljudsko dostojanstvo. [...] Tako je ne~ovje~no postupanje namjerno postupanje koje nije u skladu sa fundamentalnim principom ~ovje~nosti, i sa~injava ki{obran pod koji potпадaju preostala te{ka kr{enja sadr`ana u Konvencijama. Zato, djela koja su u Konvencijama i komentarima okarakterisana kao ne~ovje~na ili koja su nespojiva sa principom ~ovje~nosti predstavljaju primjere djela koja se mogu okarakterisati kao ne~ovje~no postupanje.<sup>301</sup>

155. Osim toga, Pretresno vije}e je zaklju~ilo da kategorija ne~ovje~nog postupanja ne obuhvata samo djela kao {to su mu~enje ili hotimi~no nano{enje te{ke patnje ili te{ke povrede tjelesnog i du{evnog integriteta ili zdravlja, nego obuhvata i druga djela koja nisu u skladu s osnovnim principom ~ovje~nog postupanja, a posebno ona kojima se nanosi povreda osobnog dostojanstva. U krajnjoj liniji, pitanje da li neko djelo predstavlja ne~ovje~no postupanje, ~jeni~no je pitanje koje treba ocijeniti u svjetlu zbira svih okolnosti u konkretnom predmetu.<sup>302</sup>

iii) Hotimi~no nano{enje te{ke patnje ili te{ke povrede tjelesnog integriteta ili zdravlja (ta~ka 8 optu` nice - ~lan 2(c))

156. Ovu povredu ~ini namjerno djelo ili propust koji se sastoji u nano{enju te{kih patnji, te{kih tjelesnih ozljeda ili naru{avanja zdravlja, uklju~uju}i i du{evno zdravlje. U tu kategoriju povreda spadaju krivi~na djela koja ne ispunjavaju uslove na osnovu kojih bi mogla biti kvalificirana kao mu~enje, premda bi se postoje}a definicija isto tako mogla primijeniti na djela mu~enja.<sup>303</sup> Analiza izraza "hotimi~no nano{enje te{ke patnje ili te{ke povrede tjelesnog integriteta ili zdravlja" ukazuje na to da se radi o jednoj povredi, ~iji su elementi alternativno formulirani.<sup>304</sup>

---

<sup>300</sup> Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 512-544.

<sup>301</sup> Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 543.

<sup>302</sup> Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 544.

<sup>303</sup> Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 511.

<sup>304</sup> Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 506.

iv) Razaranje imovine {irokih razmjera (ta-ka 11 optu`nice) - ~lan 2(d)

157. Okupacijskoj sili je zabranjeno razaranje pokretne i nepokretne imovine osim u slu~aju kada su takva razaranja apsolutno nu`na zbog vojnih operacija. Da bi predstavljala te{ku povredu, razaranja koja nisu opravdana vojnom nu`dom moraju biti {irokih razmjera i po-injena na protivzakonit i samovoljan na-in. Pojam “{irokih razmjera” utvr|uje se na osnovu ~jenica u konkretnom predmetu, pa tako jedna ~jenica, kao na primjer razaranje bolnice, mo`e biti dovoljna da bi bila kvalificirana kao povreda iz ove ta-ke.<sup>305</sup>

v) Uzimanje civila za taoce (ta-ka 17 optu` nice) - ~lan 2(h)

158. U smislu ~lana 2 Statuta, civili uzeti za taoce su lica koja su protivzakonito li{ena slobode, ~esto samovoljno, a ponekad pod prijetnjom smr}u.<sup>306</sup> Me|utim, kao {to tvrdi odbrana,<sup>307</sup> zato-avanje mo`e biti zakonito u odre|enim okolnostima, konkretno kada se radi o za{titi civila ili kada to name}u razlozi bezbjednosti. Optu`ba mora pokazati da je u trenutku navodnog zato-anja, ~in za koji se tvrdi da je ka`njiv, po-injen da bi se ishodio neki ustupak ili ostvarila korist. Elementi te povrede sli-ni su onima iz ~lana 3(b) @enevskih konvencija koji su obuhva}eni ~lanom 3 Statuta.

### **C. ~lan 3 statuta: kr{enja zakona ili obi~aja rata**

159. ~lan 3 Statuta propisuje da je:

Me|unarodni sud ovla{ten za krivi-no gonjenje lica koja su prekr{ila zakone ili obi~aje rata. Ta kr{enja uklju-uju ali nisu ograni-ena na:

- a) kori{tenje otrovnih oru`ja ili drugih oru`ja smi{ljenih za nano{enje nepotrebnih patnji;
- b) bezobzirno razaranje gradova, sela ili naselja, ili pusto{enje koje nije opravданo vojnom nu`dom;
- c) napad, ili bombardiranje, bilo kojim sredstvima, nebranjenih gradova, sela, nastambi ili zgrada;

---

<sup>305</sup> Komentar, str. 644.

<sup>306</sup> Komentar, str. 643.

<sup>307</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 91-92.

d) zauzimanje, razaranje ili hotimi-no o{te}ivanje institucija namijenjenih religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umjetnosti i znanosti, povijesnih spomenika i umjetni-kih i znanstvenih djela;

e) plja~kanje javne ili privatne imovine.

160. Obje strane u postupku priznaju da postojanje oru`anog sukoba i neksusa izme|u tog oru`anog sukoba i krivi-nih djela ili propusta koji se stavlju na teret povla-i za sobom primjenu ~lana 3 Statuta. Vije}e se ve} izjasnilo o tom pitanju.<sup>308</sup> Me|utim, strane se ne sla`u ni po pitanju karaktera sukoba niti dosega ~lana 3 Statuta. Dakle, Vije}e mora prvo rije{iti po tim pitanjima da bi moglo preispitati elemente kr{enj{a u okviru tog ~lana Statuta.<sup>309</sup>

a) Doseg i uslovi za primjenu ~lana 3 Statuta

161. Prije svega, potrebno je napomenuti da se ~lan 3 Statuta jednako primjenjuje na unutra{nje i me|unarodne sukobe. To je zaklju-ak iz Odluke po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}* koji strane ne osporavaju:

Imaju}i u vidu nameru Saveta bezbednosti i logi-no i sistematsko tuma~enje ~lana 3, kao i me|unarodnog obi-ajnog prava, @albeno ve}e zaklju-uje da, na osnovu ~lana 3, Me|unarodni sud ima nadle`nost nad krivi-nim delima navedenim u optu`nici, *bilo da su ona po-injena u okviru unutra{njenog ili me|unarodnog oru`anog sukoba*.<sup>310</sup>

162. Optu`ba, sa svoje strane, tvrdi da nabranjanje zakona ili obi-aja rata u ~lanu 3 Statuta nije iscrpno ve} samo ilustrativno.<sup>311</sup> Ona tako|e tvrdi da Dopunski protokol I obavezuje strane na primjenu niza posebnih sporazuma koje su potpisale pod pokroviteljstvom MKCK-a i me|unarodnog obi-ajnog prava koje sankcionira protivzakonite napade na civile i njihovu imovinu, bez obzira o kakvoj se vrsti sukoba radi.<sup>312</sup>

---

<sup>308</sup> Cf. supra II, A.

<sup>309</sup> Vije}e podsje}a da je optu`ba izri-ito odbacila ta-ku 2 optu`nice u onoj mjeri u kojoj se u ta-ki 12 optu`nice ponovo iznose optu`be iz te ta-ke. (Rezime tu` ioca, para. 8.2., str. 69).

<sup>310</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, para. 137 (naglasak dodan). Cf. tako|e presuda, *Tu`ilac protiv Ante Furund`ije*, predmet br. IT-95-17/1-T, 10. decembar 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Furund`ija*), para. 132.

<sup>311</sup> Potvr|eno u Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi}*, para. 87; Presuda u predmetu *^elebi}i*, para. 278; Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 133.

<sup>312</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, str. 188-189, para. 7.7-7.12.

163. Odbrana pak tvrdi da -lan 3 predstavlja ograni~eni korpus obi~ajnog i konvencionog prava. Ona naro~ito osporava to da su njime obuhva}ene odredbe Ha{ke konvencije iz 1907 godine:<sup>313</sup> karakter te Konvencije bi po mi{ljenju odbrane samo u slu~aju me|unarodnog oru`anog sukoba postao obi~ajan. Odbrana smatra da Dopunski protokol I nije primjenjiv na ta-ke optu`nice 3 i 4 zato jer ne spada u postoje}e me|unarodno obi~ajno pravo.<sup>314</sup> Ona tako|e osporava primjenjivost Dopunskog protokola II na ta-ku 3 optu`nice jer HVO i HZHB nisu nikada formalno prihvatali primjenu Dopunskog protokola II u smislu konvencionog prava u cijelosti, te ih stoga navodna saglasnost hrvatskih ili bosanskih vlasti sa tim protokolom ne obavezuje.<sup>315</sup>

i) Me|unarodno obi~ajno pravo i pravo me|unarodnih konvencija (konvenciono pravo)

164. Za tuma~enje -lana 3 uputno je pozvati se na *Izvje{taj generalnog sekretara*.<sup>316</sup> Prema tom Izvje{taju, Statutom Me|unarodnog suda trebala bi se primjenjivati pravila me|unarodnog humanitarnog prava koja spadaju u obi~ajno pravo kako bi se uva`io princip *nullum crimen sine lege*.<sup>317</sup> U Izvje{taju se govori o onom konvencionom dijelu me|unarodnog humanitarnog prava koje je "bez ikakve sumnje" postalo dio me|unarondog obi~ajnog prava, i to kao:

pravo primjenjivo na oru`ane sukobe koje je predmet sljede}ih instrumenata: @nevske konvencije o za{titit `rtava rata od 12. augusta 1949, Ha{ke konvencije IV o zakonima i obi~ajima ratovanja na kopnu i njoj dodanim propisima od 18. oktobra 1907., Konvencije o spre~avanju i ka`njavanju zlo~ina genocida od 9. decembra 1948. i Povelje o Me|unarodnom vojnem sudu od 8. augusta 1945.<sup>318</sup>

165. Savjet bezbjednosti je na kraju usvojio Izvje{taj, pa tako i izraz koji generalni sekretar upotrebljava da bi definirao ona pravila koja tvore obi~ajno me|unarodno humanitarno pravo, {to omogu}uje krivi~no gonjenje prekr{ilaca tih pravila bez ikakvog rizika povrede principa *nullum crimen sine lege*.

---

<sup>313</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 93.

<sup>314</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 101.

<sup>315</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 96-98.

<sup>316</sup> S/25704, 3. maj 1993.

<sup>317</sup> Izvje{taj generalnog sekretara, para. 34.

<sup>318</sup> Izvje{taj generalnog sekretara, para. 35.

166. Zajedni-ki ~lan 3 @nevske konvencije iz 1949. godine treba smatrati pravilom me|unarodnog obi~ajnog prava.<sup>319</sup> Presuda u predmetu *Akayesu* to jasno nazna-ava, te izme|u ostalog navodi:

Premda se uvr{tenje odredbe o unutra{njim oru`anim sukobima u @nevske konvencije iz godine 1949. moglo smatrati novinom, nema nikakve sumnje da su za{tite i zabrane sadr`ane u toj odredbi postale dio me|unarodnog obi~ajnog prava.<sup>320</sup>

U presudi u predmetu *Akayesu*, Me|unarodni krivi-ni sud za Ruandu izra`ava isto stajali{te:

Danas je jasno da je zajedni-ki ~lan 3 stekao status pravila obi~ajnog prava u smislu da ve}ina dr`ava svojim krivi-nim zakonima ka`njava djela koja bi, da su po-injena u unutra{njem oru`anom sukobu, predstavljala kr{enja zajedni-kog ~lana 3.<sup>321</sup>

167. Va`no je napomenuti da zajedni-ki ~lan 3 iznosi minimalne kriterijume koje su strane obavezne primjenjivati u oru`anom sukobu, pri ~emu izra`ava "samu bit ~etiri @nevske konvencije", odnosno ~ovje~nog postupanja.<sup>322</sup>

168. Osim toga, Vije}e mora konstatirati da su odredbe ~lana 3 Statuta vrlo eksplisitne: nabranjanje kr{enja zakona ili obi~aja rata u ~lanu 3 nipo{to nije ograni~eno. Vije}e smatra da je osnov ~lana 3 Statuta Ha{ka konvencija IV iz 1907. koja se odnosi na zakone ili obi~aje ratovanja na kopnu (u daljem tekstu: Ha{ki pravilnik), onakva kakvu je Nirnber{ki sud tuma~io i primijenio.<sup>323</sup> Prema tome, ako ~lan 3 Statuta obuhvata zajedni-ki ~lan 3,<sup>324</sup> on ipak predstavlja {iru odredbu u onoj mjeri u kojoj se temelji i na Ha{kom pravilniku, za koji Vije}e smatra da, bez ikakve sumnje, tako|e spada u me|unarodno obi~ajno pravo. Kao {to je generalni sekretar napomenuo u svom Izvje{taju:

ha{ka pravila obuhvataju iste one aspekte me|unarodnog humanitarnog prava koje obuhvataju i @nevske konvencije iz 1949. Me|utim, ha{ka pravila tako|e

<sup>319</sup> Izvje{taj generalnog sekretara; paragrafi 98, 102 i 134 Odluke po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*; paragrafi 609-611 Presude @albenog vije}a u predmetu *Tadi* i para. 218 u predmetu *Nikaragva*.

<sup>320</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 301.

<sup>321</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 608.

<sup>322</sup> Komentar, str. 43: "[ako zajedni-ki ~lan 3] predstavlja minimum koji se mora primjenjivati na sukobe u naj{irem smislu, to smo ga vi{e obavezni primjenjivati na me|unarodne sukobe u pravom smislu te rije~i, koji za sobom povla-e integralnu primjenu Konvencije". Cf. tako|e: Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 601; Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*, para. 102; predmet *Nikaragva*, para. 218.

<sup>323</sup> Izvje{taj generalanog sekretara, paragrafi 41-44; Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*, para. 86.

<sup>324</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*, para. 87; Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 298.

priznaju da pravo zara}enih strana da ratuju nije neograni~eno i da je pribjegavanje odre|enim metodama vo|enja rata zabranjeno po pravilima ratovanja na kopnu.<sup>325</sup>

169. U Izvje{taju generalnog sekretara tako|e se jasno ka`e da pravo koje Me|unarodni sud treba da primjenjuje mora biti dio me|unarodnog obi~ajnog prava, kako bi se izbjegao "problem koji bi mogao nastati u slu~aju da su odre|enim konvencijama pristupile samo neke dr`ave, a ne sve".<sup>326</sup> U skladu sa tom logikom, Vije}e je tako|e ovla{teno da primjenjuje svaki sporazum koji je neosporno obavezivao strane u sukobu na dan kada je zlo~in po~inen; tako ne dolazimo u opasnost da prekr{imo princip *nullum crimen sine lege*, u slu~aju da neka od strana u sukobu nije prihvatile odre|eni sporazum.<sup>327</sup>

170. Imaju}i na umu u-inak primjene osnovnih principa ~lana 3 Statuta na ovaj predmet, Vije}e smatra da nije nu`no potrebno da se izjasni o primjenjivosti Protokola I. Posebne odredbe ~lana 3 Statuta na zadovoljavaju}i na-in obuhvataju odredbu tog Protokola koja se odnosi na protivzakonite napade na civilne objekte. Posebne odredbe zajedni~kog ~lana 3 tako|e na zadovoljavaju}i na-in obuhvataju zabranu napada na civile predvi|enu Protokolima I i II.

171. No, s obzirom na argumente strana po tom pitanju, a naro~ito odbrane, Vije}e }e ipak ukratko razmotriti pitanje Dopunskih protokola.

172. Vije}e smatra da ~lan 3 obuhvata kr{enja onih sporazuma koji obavezuju strane u sukobu, a koji se smatraju dijelom konvencionog prava, odnosno nisu nu`no dio me|unarodnog obi~ajnog prava.<sup>328</sup> Vije}e smatra da se to u ovom slu~aju odnosi na Dopunske protokole. Postoje najmanje dva argumenta u prilog tome. S jedne strane, Hrvatska je 11. maja 1992. ratificirala ta dva protokola (kao i ~etiri @enevske konvencije). Bosna i Hercegovina ih je ratificirala 31. decembra 1992. Prema tome, nakon 1. januara 1993. dvije su strane imale obavezu po{tivanja odredbi tih dvaju Protokola bez obzira na njihov status u me|unarodnom obi~ajnom pravu. S druge strane, dvije su se strane izri~ito dogovorile sporazumom od 22. maja 1992.,

---

<sup>325</sup> Izvje{taj generalnog sekretara, para. 43.

<sup>326</sup> Izvje{taj generalnog sekretara, para. 34.

<sup>327</sup> Odluka po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*, para. 143.

<sup>328</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, str. 187, para. 7.4.

potpisanim pod pokroviteljstvom MKCK-a, da }e za vrijeme sukoba po{tivati odredbe 51 i 52 Dopunskog protokola I.<sup>329</sup>

173. Argument odbrane da Dopunski protokol I ne spada u me|unarodno obi~ajno pravo nije dakle relevantan. Najzad, ~im je utvr|eno da se Protokol I primjenjuje, primjena Dopunskog protokola II je isklju~ena u skladu sa ~lanom 1 tog Protokola.<sup>330</sup>

174. Kona~no, kr{enje zakona ili obi~aja rata u smislu ~lana 3 Statuta predstavlja te{ku povredu me|unarodnog humanitarnog prava u smislu Statuta za ~ije je krivi~no gonjenje i ka`njavanje Me|unarodni sud *ipso facto* utemeljen. Ostaje da se provjeri da li povreda o kojoj se radi za sobom povla~i individualnu krivi~nu odgovornost i da li su, kada je rije~ o ta~kama optu`nice koje se temelje na zajedni~kom ~lanu 3, kr{enja po~injena nad licima za{ti}enim tim ~lanom.

## ii) Individualna krivi~na odgovornost

175. Optu`ba tvrdi da odredbe Pravilnika uz Ha{ku konvenciju IV iz 1907. predstavljaju pravila me|unarodnog obi~ajnog prava preuzeta ~lanom 6(b) Nirnber{kog statuta. Kr{enja tih odredbi povla~e za sobom individualnu krivi~nu odgovornost lica koje kr{i pravilo.<sup>331</sup> Nasuprot tome, odbrana ne priznaje da su kr{enja zakona ili obi~aja rata u smislu zajedni~kog ~lana 3 @nevske konvencije ikada bila uzeta kao osnov za izricanje krivi~nih sankcija pojedincima.<sup>332</sup>

176. Vije}e podsje}a da kr{enja iz ~lana 3 Statuta, koja obuhvataju kr{enja ha{kih pravila i zajedni~kog ~lana 3, po definiciji predstavljaju te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava u smislu Statuta. Ona dakle povla~e za sobom individualnu krivi~nu odgovornost u skladu sa ~lanom 7 Statuta. Vije}e uostalom primje}uje da odredbe krivi~nog zakona SFRJ<sup>333</sup>, koji je Bosna i Hercegovina preuzela<sup>334</sup> u aprilu 1992., predvi|aju pokretanje individualne krivi~ne odgovornosti za ratne zlo~ine po~injene u unutra{nijim ili me|unarodnim sukobima.<sup>335</sup> Vije}e smatra, kao {to je

---

<sup>329</sup> P786, para. 2.5.

<sup>330</sup> "Ovaj se protokol [...] primjenjuje na sve oru`ane sukobe koji nisu obuhva}eni ~lanom 1 Dopunskog protokola @nevske konvencijama od 12. augusta 1949. o za{titi ~rtava me|unarodnih oru`anih sukoba (Protokol I) [...]."

<sup>331</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, str. 192-194, paragrafi 7.24-7.32.

<sup>332</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 95.

<sup>333</sup> Izdanje 1990., ~lanovi 142 i 143.

<sup>334</sup> Uz odre|ene izmjene.

<sup>335</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 312.

zaklju~eno u Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*}, da me|unarodno obi~ajno pravo nala`e krivi~nu odgovornost za te{ka kr{enja zajedni~kog ~lana 3.<sup>336</sup>

iii) Za{ti}ena lica (zajedni~ki ~lan 3)

177. Kada se radi o ta~kama optu`nice koje po~ivaju konkretno na zajedni~kom ~lanu 3,<sup>337</sup> potrebno je dokazati da su kr{enja po~injena nad osobama koje nisu aktivno sudjelovale u neprijateljstvima.<sup>338</sup> Kriterij primijenjen u presudi Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*} sastoji se u tome da se utvrdi :

da li je, u vrijeme navodnog krivi~nog djela, navodna `rtva zabranjenih djela direktno u~estvovala u neprijateljstvima, naime onim neprijateljstvima u kontekstu kojih se ka`e da su navedena krivi~na djela po~injena. Ukoliko je odgovor na to pitanje negativan, `rtva }e u~ivati za{titu zabrana sadr`anih u zajedni~kom ~lanu 3.<sup>339</sup>

178. Zaklju~ci koji se zasnivaju na tom kriteriju vi{e }e ovisiti o analizi ~inenica nego o analizi prava.

b) Elementi povreda

179. Nakon {to je utvr|eno da je ~lan 3 primjenjiv, ostaje da se doka`e da je po~injena jedna od konkretnih povreda koja je njime predvi|ena. Optu`nicom se tereti za devet povreda u smislu ~lana 3 uvr{tenih u deset ta~aka optu`nice. Tu`ilac tvrdi da je element svijesti koji karakterizira sva kr{enja ~lana 3 Statuta, kao i ~lana 2 Statuta, namjerni karakter krivi~nih djela ili propusta, koncept koji obuhvata u jednakoj mjeri umi{l}aj kao i grubi nehat (*recklessness*) ravan te{kom kriminalnom nehatu.<sup>340</sup> Elementi povreda koje je potrebno dokazati navedeni su u tekstu koji slijedi:

---

<sup>336</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*}, para. 134. Taj stav podr`ava optu`ba u ovom predmetu (Zavr{ni podnesak tu` ioca, str. 190, para. 7.17).

<sup>337</sup> Izmijenjena i dopunjena optu`nica, ta~ke 6, 9, 16, 18 i 20.

<sup>338</sup> Nakon {to je prethodno izjavljeno da su kr{enja morala biti po~injena u kontekstu oru`anog sukoba i da moraju biti usko povezana sa tim sukobom.

<sup>339</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*}, para. 615.

<sup>340</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, str. 41-42, para. 4.33-4.46.

i) Protivzakoniti napad na civile (ta~ka 3 optu` nice); napad na civilnu imovinu (ta~ka 4 optu` nice)

180. Vije}e smatra da je, kao {to to optu` ba sugerira,<sup>341</sup> napad morao prouzro~iti smrt i/ili nanijeti te{ke tjelesne ozljede civilnom stanovni{tvu ili {tetu civilnoj imovini. Strane u sukobu obavezne su nastojati praviti razliku izme|u vojnih ciljeva s jedne strane, i civila i civilne imovine s druge strane. Ga|anje civila i civilnih objekata, ukoliko nije opravdano vojnom nu` dom, predstavlja povredu. U smislu ~lana 3, civili su lica koja ne pripadaju, ili vi{e ne pripadaju, oru` anim snagama. Civilni objekti obuhva}aju sve objekte koji legitimno ne mogu biti smatrani vojnim ciljem. Takav je napad morao biti preduzet namjerno i uz znanje (ili je pak bilo nemogu}e ne pretpostaviti) da }e civili ili civilni objekti biti ga|ani bez vojne nu` de.

ii) Ubistvo (ta~ka 6 optu` nice)

181. Sadr`aj krivi~nog djela ubistva u skladu sa ~lanom 3 je isti kao i sadr`aj hotimi~nog li{avanja `ivota u skladu sa ~lanom 2.<sup>342</sup>

iii) Nasilje protiv `ivota i tijela (ta~ka 9 optu` nice)

182. To je krivi~no djelo iz zajedni~kog ~lana 3(1)(a) @enevskih konvencija. Radi se o te{koj povredi koja, kao {to se to na prvi pogled mo`e vidjeti, obuhvata ubistvo, saka}enje, okrutno postupanje i mu~enje i koja se dakle definira akumulacijom elemenata tih konkretnih krivi~nih djela. Ta se povreda podudara sa kr{enjima iz ~lana 2(a) (hotimi~no li{avanje `ivota), 2(b) (ne~ovje~no postupanje) i 2(c) (nano{enje te{kih povreda tjelesnog integriteta) Statuta. Odbrana tvrdi da je potrebno dokazati postojanje konkretne namjere da se po~ini nasilje protiv `ivota i tijela. Vije}e smatra da element svijesti postaje karakteristika djela ~im se utvrdi da je kod optu`enog postojala namjera da se po~ini nasilje protiv `ivota ili tijela `rtava, kao rezultat njegove volje ili grubog nehata.

---

<sup>341</sup> Rezime tu` ioca, aneks I, str. 74.

<sup>342</sup> Kao {to je odlu~ilo Pretresno vije}e u presudi ^elebi}i, para. 422.

iv) Razaranje imovine (ta-ka 12 optu` nice)

183. Sli~no te{koj povredi iz ~lana 2(d) Statuta, razaranje imovine je zabranjeno osim ukoliko ga se mo`e opravdati vojnom nu` dom. Da bi bilo ka` njivo, razaranje je moralo biti namjerno ili je moralo biti predvidljiva posljedica djela optu` enog.

v) Plja~ka javne i privatne imovine (ta-ka 13 optu` nice)

184. Zabrana proizvoljnog prisvajanja javne ili privatne imovine istovremeno se odnosi na izolirana djela plja~ke u privatne svrhe kao i na "organiziranu zapljenu imovine, sprovo|enu u okviru sistematske privredne eksploatacije okupiranog teritorija." Plja~ku (*plunder*) "treba razumjeti tako da obuhvata sve oblike protivzakonitog prisvajanja imovine u oru`anom sukobu uslijed kojeg nastaje individualna krivi~na odgovornost shodno me|unarodnom pravu, uklju~uju}i i ona djela koja se tradicionalno opisuju kao 'otima~ina' (*pillage*)".<sup>343</sup>

vi) Razaranje ili hotimi~no o{te}ivanje institucija namijenjenih religiji ili obrazovanju (ta-ka 14 optu` nice)

185. O{te}ivanje ili razaranje moralo je biti po-injeno na hotimi~an na~in nad institucijama za koje se jasno mo`e utvrditi da su namijenjene religiji ili obrazovanju i koje, u trenutku doga|aja, nisu bile kori{tene u vojne svrhe. Takve se institucije tako|e ne smiju nalaziti u neposrednoj blizini vojnih objekata.

vii) Okrutno postupanje (ta-ka 16 i 20 optu` nice)

186. Odbrana tvrdi da kori{tenje `ivih {titova i kopanje rovova ne predstavljaju okrutno postupanje, osim u slu~aju kada su `rtve stranci na neprijateljskom teritoriju, stanovnici okupiranog teritorija ili zato~enici.<sup>344</sup> Pretresno vije}e smatra da postupanje mo`e biti okrutno, bez obzira na status `rtve. Viye se u potpunosti sla`e sa zaklju~kom Pretresnog vije}a u predmetu ^elebi}i da okrutno postupanje predstavlja namjerno ~inenje ili ne~inenje "kojim se nanosi te{ka tjelesna ozljeda ili du{evna patnja i koja predstavlja ozbiljan nasrtaj na ljudsko dostojanstvo. Kao takvo ono ima isto zna~enje i stoga vr{i istu funkciju tj. uklju~uje sve ostale nespecificirane

---

<sup>343</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 590-591.

<sup>344</sup> T. zavr{na rije~, str. 18314-18315; Zavr{ni podnesak odbrane, str. 107.

elemente, za potrebe ~lana 3 Statuta, kao {to ima ne~ovje~no postupanje u smislu te{ke povrede @enevskih konvencija.”<sup>345</sup>

viii) Uzimanje talaca (ta-ka 18 optu` nice)

187. Uzimanje talaca zabranjeno je zajedni~kim ~lanom 3(b) @enevskih konvencija koji je obuhva}en ~lanom 3 Statuta. U Komentaru uz Konvencije taoci se definiraju na sljede}i na~in:

Taoci su dr`avljeni jedne od zara}enih dr`ava koji se milom ili silom nalaze u vlasti neprijatelja i slobodom i `ivotom odgovaraju za izvr{avanje njegovih nare|enja i bezbjednost njegovih oru`anih snaga.<sup>346</sup>

U Komentaru se ka`e da izraz “taoci” treba, u skladu sa duhom @enevske konvencije IV, shvatiti u naj{irem smislu rije~i.<sup>347</sup> Definiciju talaca treba shvatiti u smislu te{kih povreda iz ~lana 2 Statuta, odnosno kao lica koja su protivzakonito li{ena slobode, ~esto na samovoljan na~in, a ponekad i pod prijetnjom smr}u. Strane u postupku ne osporavaju da zato~enici, da bi bili smatrani taocima, moraju biti upotrebljeni u svrhu stjecanja neke koristi ili postizanja odre|enog anga`mana jedne od zara}enih strana, neke druge osobe ili grupe osoba. Vije}e }e u tom smislu pregledati dokaze o tome da li su hrvatske snage (HVO-a ili neke druge) zato~avale i na drugi na~in `rtve li{avale slobode.

**D. ^lan 5 statuta: zlo~ini protiv ~ovje~nosti**

188. Odredbe ~lana 5 Statuta, pod naslovom "Zlo~ini protiv ~ovje~nosti", daju Me|unarodnom sudu nadle`nost

da krivi~no goni osobe odgovorne za sljede}a krivi~na djela kada su po~injena u oru`anom sukobu, bilo me|unarodnog bilo unutra{njeg karaktera, i usmjerena protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva:

- (a) ubistvo;
- (b) istrebljivanje;
- (c) porobljavanje;

---

<sup>345</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 552.

<sup>346</sup> Komentar, str. 247-248.

<sup>347</sup> Komentar, str. 248.

- (d) deportacija;
- (e) zatvaranje;
- (f) mu-enje;
- (g) silovanje;
- (h) progoni na politi-koj, rasnoj i vjerskoj osnovi;
- (i) druga ne-ovje-na djela.

Ovaj tekst je uglavnom inspiriran ~lanom 6-c Statuta Nirnber{kog tribunal-a od 8. augusta 1945.,<sup>348</sup> koji daje definiciju zlo-inja protiv ~ovje-nosti i na kojem se tako|e temelje odredbe ~lana 3 Statuta Me|unarodnog suda za Ruandu i ~lana 7 Statuta stalnog Me|unarodnog krivi-nog suda.

### 1. Argumenti strana

189. Vije}e }e ukratko izlo`iti pravne argumente Tu`ila{tva i odbrane koji su sadr`ani u njihovim zavr{nim podnescima.

#### a) Optu`ba

190. Tu`ilac smatra, kao prvo, da zlo-in protiv ~ovje-nosti mora biti po-injen u kontekstu rasprostranjenih ili sistematskih kr{enja.<sup>349</sup> Da bi se to krivi-no djelo moglo pripisati optu`enom, dr` i dalje tu`ilac, optu`eni mora biti svjestan tog konteksta.<sup>350</sup> Tako|e, tu`ilac tvrdi da zlo-in mora biti po-injen u sklopu oru`anog sukoba.<sup>351</sup>

191. Kad je rije~ o "rasprostranjenom ili sistematskom napadu na civilno stanovni{tvo", tu`ilac tvrdi da dva svojstva, "rasprostranjenost" i "sistemati-nost", nisu kumulativna.<sup>352</sup> On primje}uje da se prvo svojstvo odnosi na obim kriminalnih radnji i broj `rtava.<sup>353</sup> Drugo se pak svojstvo, nagla{ava tu`ilac, odnosi na plan ili

---

<sup>348</sup> Aneks Sporazumu o gonjenju i ka`njavanju glavnih ratnih zlo-inaca evropske Osovine, potpisani u Londonu 8. augusta 1945., 85 "Recueil des trait{es des Nations Unies", str. 251.

<sup>349</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, knjiga I, para. 5.10-5.20.

<sup>350</sup> *Ibid.*, para. 5.4.

<sup>351</sup> *Ibid.*, para. 5.6-5.9.

<sup>352</sup> *Ibid.*, para. 5.10-5.11.

<sup>353</sup> *Ibid.*, para. 5.13-5.16.

politiku u skladu s kojima su zlo~ini po~injeni,<sup>354</sup> a koji ne moraju biti izri~ito formulirani i mogu se izvesti iz ~injeni~nog stanja u svakom pojedinom predmetu.<sup>355</sup>

195. Tu` ilac uostalom smatra da se pojam "civilnog stanovni{tva" mora {iroko definirati, tako da uklju~uje osobe koje direktno ne u~estvuju u sukobu<sup>356</sup> ili koje nisu u stanju da se bore.<sup>357</sup> On s tim u vezi primje}uje da prisustvo pripadnika pokreta otpora ili vojnika unutar stanovni{tva ne mijenja civilni karakter tog stanovni{tva.<sup>358</sup>

193. [to se ti~e elementa svijesti, tu` ilac smatra da je dovoljno pokazati da je po~inilac zlo~ina protiv ~ovje~nosti u trenutku po~injenja zlo~ina bio svjestan op{teg konteksta u koji se uklapa po~injena radnja.<sup>359</sup> Osim toga, nije nu~no dokazati da je po~inilac zlo~ina imao diskriminatornu namjeru, izuzev u slu~aju krivi~nog djela progona.<sup>360</sup> Da bi ga se progasilo krivim za ovo potonje djelo, optu~eni je doista morao znati da je njegovo djelo dio diskriminatornog napada usmjerenog protiv civilnog stanovni{tva.<sup>361</sup> Tu` ilac s tim u vezi primje}uje da progon mo`e tako|e obuhvatati i djela pobrojana u ~lanovima 2, 3 i 5 Statuta, kao i bilo koje drugo kr{enje temeljnih ljudskih prava.<sup>362</sup>

b) Odbrana

194. Odbrana nije usvojila isto tuma~enje materijalnog/objektivnog elementa i elementa svijesti/subjektivnog elementa zlo~ina protiv ~ovje~nosti.

195. [to se ti~e "rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovni{tvo", odbrana smatra da su ova dva kriterija kumulativna.<sup>363</sup> Ona tako|e dr`i da zlo~in protiv ~ovje~nosti mora biti po~inen u ime zvani~ne politike neke dr`ave ili organizacije.<sup>364</sup>

---

<sup>354</sup> *Ibid.*, para. 5.13-5.16.

<sup>355</sup> *Ibid.*, para. 5.14.

<sup>356</sup> *Ibid.*, para. 5.269.

<sup>357</sup> *Ibid.*, para. 5.267.

<sup>358</sup> *Ibid.*, para. 5.267.

<sup>359</sup> *Ibid.*, para. 5.4 i para. 5.278-5.282.

<sup>360</sup> *Ibid.*, para. 5.283-5.284.

<sup>361</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga III, para. 2.16.

<sup>362</sup> *Ibid.*, para. 2.2-2.13.

<sup>363</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga II, E, str. 116-118.

<sup>364</sup> *Ibid.*, str. 118-120.

196. Odbrana osim toga tvrdi da stanovni{tvo na koje cilja po~inilac zlo~ina mora biti civilno.<sup>365</sup> S tim u vezi ona primje}uje da kriterij koji omogu}ava razlikovanje civilnog stanovni{tva od "organizirane odbrane" nije broj civila u toj odbrani, nego ciljevi kojima ona te`i.<sup>366</sup>

197. U pogledu elementa svijesti, odbrana tvrdi da po~inilac zlo~ina mora imati namjeru ostvarivanja zvani~ne politike doti~ne dr`ave ili organizacije.<sup>367</sup> Ona u tom kontekstu nagla{ava da se specifi~no za progon zahtijeva kvalificirani element svijesti, tj. namjera da se u~estvuje u diskriminatornoj dr`avnoj politici.<sup>368</sup> Kad je konkretno rije~ o tom krivi~nom djelu, odbrana tvrdi da se optu`enog ne mo`e progla{iti krivim za progon ako su u pitanju kriminalne radnje kao {to su prisilno preseljenje civila ili plja~ka imovine.<sup>369</sup>

## 2. Diskusija i zaklju~ci

198. Prije nego {to pre|emo na razmatranje konstitutivnih elemenata zlo~ina protiv ~ovje~nosti prema definiciji koja je va~ila u me|unarodnom obi~ajnom pravu u trenutku kada su po~injena krivi~na djela za koja se optu`eni tereti,<sup>370</sup> odnosno konkretnije u pravnim instrumentima i me|unarodnoj i nacionalnoj sudskoj praksi, valja iznijeti jednu preliminarnu primjedbu. Potkvalifikacije kojima se u optu`nici tereti general Bla{ki} - ubistva, progoni i druga ne~ovje~na djela - razmatara}e se u odjeljku koji se bavi konstitutivnim elementima zlo~ina protiv ~ovje~nosti. No, da bi se ta krivi~na djela u osnovi, od kojih svako ima svoj zasebni karakter, mogla podvesti pod kvalifikaciju zlo~ina protiv ~ovje~nosti, potrebno je da se uklapaju u isti obrazac, tj. obrazac rasprostranjenih ili sistematskih napada usmjerenih protiv civilnog stanovni{tva, koji tom kr{enju daje njegov specifi~ni karakter i po ~emu se ono su{tinski razlikuje od ostalih kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava koja su

---

<sup>365</sup> *Ibid.*, str. 114-115.

<sup>366</sup> *Ibid.*, str. 115.

<sup>367</sup> *Ibid.*, str. 121.

<sup>368</sup> *Ibid.*, str. 124.

<sup>369</sup> *Ibid.*, str. 128.

<sup>370</sup> Obi~jni karakter odredbi -lana 5 Statuta i individualne krivi~ne odgovornosti po~inilaca zlo~ina protiv ~ovje~nosti prznali su sudije Pretresnog vije}a u presudi u predmetu *Tadi}* (para. 623), kao i sudije @albenog vije}a u presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi}* (para. 141). Prema mi{ljenju sudija @albenog vije}a, "sasvim je jasno . . . da je definicija zlo~ina protiv ~ovje~nosti koju je usvojio Savjet bezbjednosti u ~lanu 5 u saglasnosti sa principom *nullum crimen sine lege*." A Pretresno je vije}e izjavilo da "[...] od Nirnber{kog statuta obi~jni status zabrane zlo~ina protiv ~ovje~nosti i [...] nisu ozbiljno dovo|eni u pitanje."

definirana Statutom.<sup>371</sup> Kao {to navodi Komisija za me|unarodno pravo (u daljem tekstu: KMP):

konkretni oblici protivpravnog -injenja (ubistvo, porobljavanje, deportacija, silovanje, zatvaranje itd.) u manjoj mjeri odre|uju definiciju nego faktori obima i smisla{jenog djelovanja, te -injenica da su djelimi~no ili u cijelosti upereni protiv civilnog stanovni{tva.<sup>372</sup>

a) Konstitutivni elementi krivi-nog djela

199. Iz definicije zlo~ina protiv ~ovje~nosti mogu se i{~itati dva su{tinska elementa: prvi je materijalni kriterij, odnosno samo po~inenje jednog od nabrojanih krivi-nih djela u sklopu rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv nekog civilnog stanovni{tva, a drugi je kriterij svijesti, odnosno spoznaje o u~estvovanju u tom napadu.

i) Materijalni element

200. Nakon {to je iznijelo op{te uslove inkriminacije, Vije}e }e definirati tri potkvalifikacije za koje se tereti general Bla{ki}.

a. Rasprostranjeni ili sistematski napad na bilo koje civilno stanovni{two

201. Zlo~in protiv ~ovje~nosti specifi~an je po sredstvima sprove|enja (rasprostranjenost), po kontekstu u koji se ta sredstva uklapaju (sistematski karakter), kao i po statusu ~rtava (*bilo koje* civilno stanovni{two).

i. Rasprostranjeni ili sistematski napad

202. "Rasprostranjeni ili sistematski" karakter inkriminacije ne pominje se u odredbama ~lana 5 Statuta, koje govore samo o djelima "usmjerenim protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva". Valja, me|utim, primjetiti da te rije-i "usmjereni protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva",<sup>373</sup> kao i neke potkvalifikacije nabrojane u tekstu Statuta

<sup>371</sup> Prema izvje{taju Komisije za me|unarodno pravo o radu 43. sjednice Komisije, "svaku alineju koja se odnosi na djela inkriminirana nacrtom ~lana treba [...] ~itati zajedno sa naslovom ~lana, koji ta djela inkriminira samo ako predstavljaju sistematsko ili rasprostranjeno kr{enje ljudskih prava" (naglasak dodan) (*Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante troisième session*, 29. april-19. juli 1991., *supplément n° 10* (A/46/10) (u daljem tekstu: Izvje{taj KMP-a iz 1991."), str. 290).

<sup>372</sup> *Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante-sixième session*, 2. maj-22. juli 1994., *supplément n° 10* (A/49/10) (u daljem tekstu: Izvje{taj KMP-a iz 1994.), str. 82).

<sup>373</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 248. Sudije u `albenom postupku utvrdili su da se "iz rije-i "usmjereni protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva" u ~lanu 5 Statuta mo`e izvesti zaklju~ak

podrazumijevaju element masovnosti ili organizacije, koji se mo`e odnositi na djela ili na `rtve. "Istrebljenje", "porobljavanje" i "progon" zapravo ne ozna~avaju pojedina~na djela.

Osim toga, potvrda da je "rasprostranjeni ili sistematski karakter" sastavni element zlo~ina protiv ~ovje~nosti sadr`ana je u ~lanu 3 Statuta Me|unarodnog krivi~nog suda za Ruandu<sup>374</sup> i ~lanu 7 Statuta stavnog Me|unarodnog krivi~nog suda.<sup>375</sup> @albeno vije}e u svojoj presudi u predmetu *Tadi}*, rje{avaju}i po `albi na presudu Pretresnog vije}a II MKSJ-a od 7. maja 1997.,<sup>376</sup> kao i Pretresna vije}a I i II MKSR-a u presudama od 2. septembra 1998. i 21. maja 1999. u predmetima *Tu`ilac protiv Jeana Paula Akayesua*<sup>377</sup> i *Tu`ilac protiv Clémenta Kayisheme i Obeda Ruzindane*,<sup>378</sup> utvrdili su da je rasprostranjeni ili sistematski karakter su{tinski element inkriminacije. Stoga nema nikakve sumnje da se ne~ovje~na djela koja tvore zlo~in protiv ~ovje~nosti moraju uklapati u okvir sistematskog ili rasprostranjenog napada usmjerenu protiv civila.

203. Sistematski karakter odnosi se na ~etiri elementa koji se za potrebe ovog predmeta mogu formulirati na sljede}i na~in:

- postojanje politi~kog cilja, odnosno plana u skladu s kojim se izvodi napad, ili ideologije u {irem smislu te rije~i, koji ide za tim da se uni{ti, progoni ili oslabi neka zajednica;<sup>379</sup>

---

da djela optu`enog moraju biti dio obrasca rasprostranjenih ili sistematskih zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva i da je optu`eni morao znati da se njegova djela uklapaju u taj obrazac."

<sup>374</sup> ^lan 3 Statuta MKSR-a kao zlo~ine protiv ~ovje~nosti kvalificira ne~ovje~na djela "po-injena u sklopu op{teg i sistematskog napada usmjerenu protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva" (naglasak dodan).

<sup>375</sup> Prema odredbama ~lana 7 Statuta stavnog Me|unarodnog krivi~nog suda (PCMICC/1999/INF/3), zlo~in protiv ~ovje~nosti obuhvata "bilo koje od doljepomenutih djela kada je po-injeno u sklopu op{teg i sistematskog napada usmjerenu protiv bilo kojeg civilnog stanovni{tva i uz svijest o tom napadu" (naglasak dodan).

<sup>376</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 648. Prema toj presudi, ``elja da se isklju~e izolovana ili nasumi~na djela iz pojma zlo~ina protiv ~ovje~nosti dovela [je] do uklju~ivanja uslova da djela moraju biti usmjerena protiv civilnog "stanovni{tva", a ovaj uslov se ispunjava utvr|ivanjem ili rasprostranjenosti, koja se odnosi na broj `rtava, ili sistemati~nosti, koja ukazuje na o~igledno postojanje odre|enog obrasca ili metodi~nog plana."

<sup>377</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 579-581. Paragraf 579 po-inje sljede}om tvrdnjom: "za Vije}e je to uslov sine qua non: djelo se mora uklapati u okvir op{teg ili sistematskog napada i ne mo`e biti izolirani ~in nasilja. Ipak, ne tra`i se postojanje tog dvostrukog karaktera" (naglasak dodan).

<sup>378</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 123.

<sup>379</sup> Plan ili politika uzima se kao osnov za definiciju elementa "sistemati~nosti" u sudskoj praksi Me|unarodnog suda, u presudi Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}* (para. 648), kao i u sudskoj praksi

- po-injenje krivi-nog djela {irokih razmjera protiv neke grupe civila ili opetovano i stalno ~injenje me|usobno povezanih ne~ovje~nih djela;<sup>380</sup>
- priprema i kori{tenje znatnih javnih ili privatnih resursa, bilo vojnih ili drugih;<sup>381</sup>
- umije{anost visokih politi-kih i/ili vojnih vlasti u definiranje i formuliranje osmi{ljenog plana.

204. Taj plan, me|utim, ne mora nu`no biti izri-ito deklariran niti jasno i precizno iznesen.<sup>382</sup> On se mo`e izvesti iz postojanja skupa ~injenica,<sup>383</sup> izme|u ostalog iz:

- op{tih historijskih okolnosti i globalnog politi-kog okvira u koji se uklapaju krivi-na djela;
- uspostave i djelovanja na odre|enoj teritoriji autonomnih politi-kih struktura, bez obzira o kojoj je razini vlasti rije~;
- op{teg sadr`aja politi-kog programa, koji se mo`e izvesti iz napisa njegovih autora i njihovih govora;
- propagande u medijima;

MKSR-a, u presudama u predmetu *Akayesu* (para. 580) i u predmetu *Kayishema i Ruzindana* (para. 123).

U predmetu *Tu`ilac protiv Mentena*, Vrhovni sud Holandije pozvao se na uslov "sistematicnosti" govore}i o politici koja je svjesno usmjereni protiv neke grupe osoba (75, *International Law Reports* (u daljem tekstu: ILR), 1987., str. 362-363): "Koncept zlo~ina protiv ~ovje~nosti zahtijeva tako|e - mada to nije tako jasno izra`eno u definiciji koja je gore citirana [~lan 6-c Statuta Nirnber{kog tribunalala] - da se doti-ni zlo~ini uklapaju u re`im terora ili su povezani sa smi{ljenom politikom usmjerrenom protiv odre|enih grupa osoba."

<sup>380</sup> Prema izvje{taju KMP-a o radu 48. sjednice, termin "sistematski" ozna-ava "primjenu unaprijed smi{ljenog plana ili politike, ~ije sprovo|enje se sastoji u opetovanom ili stalnom ~injenju ne~ovje~nih djela" (naglasak dodan). (Izvje{taj KMP-a o radu 48. sjednice, 6. maja-26. jula 1996., supplément n° 10 (A/51/10) (u daljem tekstu: Izvje{taj KMP-a iz 1996.), str. 115.)

Ova definicija se uklapa u prethodne radove KMP-a, a naro-ito radove sa 43. sjednice, gdje se u ~lanu 21 inkriminiraju "sistemska ili rasprostranjena kr{enja ljudskih prava" i precizira se da se sistematski karakter odnosi na "ustaljenu praksu ili osmi{ljeni plan da se po-ine kr{enja ljudskih prava]." (naglasak dodan) (Izvje{taj KMP-a iz 1991., str. 289-290).

<sup>381</sup> U presudi u predmetu *Akayesu*, sudije su se pri utvr|ivanju sistematskog karaktera oslonili na uskla|enu politiku i na kori{tenje "znatnih javnih ili privatnih sredstava" (para. 580).

<sup>382</sup> Cf. npr. Presudu Pretresnog vije}a u predmetu *Tadij*, para. 653.

<sup>383</sup> Pregled optu`nica shodno pravilu 61 Pravilnika o postupku i dokazima, *Tu`ilac protiv Radovana Karad`ija i Ratka Mladi}a*, predmet br. IT-95-5-R61, 11. juli 1996., (u daljem tekstu: postupak po pravilu 61 u predmetu *Karad`ija i Mladij*), para. 43; Pregled optu`nice shodno pravilu 61 Pravilnika o postupku i dokazima, *Tu`ilac protiv Dragana Nikoli}a*, predmet br. IT-94-2-R61, 20. oktobar 1995. (u daljem tekstu: postupak po pravilu 61 u predmetu *Nikolij*), para. 27; Pregled optu`nice shodno pravilu 61 Pravilnika o postupku i dokazima, *Tu`ilac protiv Milana Marti}a*, predmet br. IT-95-11-R61, 8. mart 1996., para. 27.

- formiranja i organizacije autonomnih vojnih struktura;
- mobilizacije oružanih snaga;
- opetovanih vojnih ofenziva koje su vremenski i geografski koordinirane;
- veza između vojne hijerarhije i političke strukture i njenog programa;
- promjena u "etničkom" sastavu stanovništva;
- administrativnih i drugih mjera diskriminacije (bankovnih ograničenja, dozvola za slobodan prolaz ...);
- {irokih razmjera po-injenog nasilja a naročito iz ubistava i drugog fizičkog nasilja, silovanja, samovoljnog zatočavanja, deportacija i protjerivanja, te iz ujetavanja imovine koja nije vojnog karaktera, naročito vjerskih objekata}.

205. Nije nučno da plan bude smislen na najvišem nivou državnog aparata. Pretresna vijeća I i II ovog Međunarodnog suda,<sup>384</sup> kao i vijeća MKSR-a,<sup>385</sup> stalno su odbijala da zločin protiv čovječnosti definiraju kao "zločinački čini suverenosti".<sup>386</sup> U prilog tom argumentu, vijeća su se između ostalog oslanjala na mišljenje KMP-a u radovima sa 43. sjednice, prema kojem pojedinci "koji imaju *de facto* vlast ili su organizirani u bandu" nisu ničta manje od {efova država u mogućnosti da sprovode politiku terora {irokih razmjera i da poine masovna zlodjela}.<sup>387</sup> Kao {to je primjetio tučilac Dantenwill u zaključku svog obraćanja francuskom Kasacionom sudu u predmetu *Nacionalni savez deportiraca i interniraca iz pokreta otpora, patriota i drugih protiv Barbića* (u daljem tekstu: predmet *Barbić*):

---

<sup>384</sup> Postupak počlanu 61 u predmetu *Nikolić*, para. 26 i presuda Pretresnog vijeća u predmetu *Tadić*, para. 654. Kako je rečeno u toj presudi, "kao prvi međunarodni sud koji razmatra optužbe za zločine protiv čovječnosti za koje se navodi da se dogodili poslije Drugog svjetskog rata, Međunarodni sud nije obavezan ranijom doktrinom već mora primjenjivati običajno međunarodno pravo kakvo je bilo u vrijeme po-injavljivanja krivičnih djela. U ovom pogledu se *pravo u vezi sa zločinima protiv čovječnosti razvilo tako da uzima u obzir snage koje, iako nisu snage legitimne vlade, imaju de facto kontrolu nad određenom teritorijom, ili su u mogućnosti da se kreću slobodno unutar nje.*" (naglasak dodan).

<sup>385</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 126 i Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 580. Kako je rečeno u Presudi u predmetu *Akayesu*, "nije nipočto nučno da ta politika bude zvanično usvojena kao državna politika".

<sup>386</sup> J. Graven, "Les crimes contre l'humanité", *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1950, str. 566.

<sup>387</sup> Izvještaj KMP-a iz 1991., str. 290.

Ne postoje li snage i organizacije ~ija mo} mo`e biti jo{ ve}ja i ~ije djelovanje mo`e imati ve}i doseg nego {to je djelovanje dr`ave ~lanice Ujedinjenih nacija? Valja biti oprezan, jer bi se i druge metode koje odra`avaju potpuni prezir prema Ijudskom bi}u mogle u svojoj strahoti - premda u razli~itim aspektima - mjeriti s onima koje smo upravo pomenuli.<sup>388</sup>

Uostalom, ~ian 18 Nacrta zakona KMP-a, definira zlo~in protiv ~ovje~nosti kao ~injenje krivi~nih djela "na sistematski na~in ili u {irokim razmjerima i na poticaj ili pod rukovodstvom neke vlade, organizacije ili grupe".<sup>389</sup>

Ovo tuma~enje potvr|uju i odredbe Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda, koji je usvojilo 120 dr`ava me|unarodne zajednice. Te odredbe predvi|aju da krivi~na djela moraju biti po~injena "u sklopu primjene ili sprovo|enja politike neke dr`ave ili organizacije [...]."<sup>390</sup>

206. Rasprostranjenost se pak odnosi na {iroki razmjer po~injenih djela i na broj ~rtava. Prema Nacrtu zakona KMP-a, na koji se izri~ito poziva Pretresno vije}e II u predmetu *Tadi},*

ne~ovje~na djela moraju biti *{irokih razmjera*, odnosno moraju biti usmjerena<sup>391</sup> protiv velikog broja ~rtava. To isklju~uje jedno izolirano ne~ovje~no djelo ~iji bi po~inilac djelovao na vlastitu inicijativu i koje bi bilo usmjereno protiv jedne jedine ~rtve.<sup>392</sup>

Jedan zlo~in mo`e biti rasprostranjen ili *{irokih razmjera* "zbog kumulativnog efekta ~itavog niza ne~ovje~nih djela ili zbog jedinstvenog efekta jednog jedinog djela *{irokih razmjera*."<sup>393</sup>

207. Uslovi *{irokih razmjera* i "sistematicnosti" nisu nu`no kumulativni. Kao {to su potvrdila Pretresna vije}a I i II MKSJ-a i MKSR-a u predmetima *Tu`ilac protiv Mileteta Mrk{i}a, Miroslava Radi}a i Veselina [Ijivan~anina,<sup>394</sup> Tadi},<sup>395</sup> Akayesu<sup>396</sup> i Kayishema i Ruzindana,<sup>397</sup> te kao {to je o~ito iz Izvje{taja generalnog sekretara,<sup>398</sup>*

<sup>388</sup> Sv. 78, *ILR*, 1988., str. 147.

<sup>389</sup> Izvje{taj KMP-a iz 1996., str. 114. (naglasak dodan).

<sup>390</sup> ^ian 7(1)(a) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda (naglasak dodan).

<sup>391</sup> ^ini se da se termin "usmjerena" odnosi vi{e na namjeru po~inioca zlo~ina da po~ini masovni zlo~in, odnosno zlo~in *{irokih razmjera*, a manje na konkretni rezultat njegovih postupaka.

<sup>392</sup> Izvje{taj KMP-a iz 1996., str. 116.

<sup>393</sup> *Ibid.*

<sup>394</sup> Pregled optu`nice shodno pravilu 61 Pravilnika o postupku i dokazima, *Tu`ilac protiv Mileteta Mrk{i}a, Miroslava Radi}a i Veselina [Ijivan~anina*, predmet br. IT-95-13-R61, 3. april 1996. (u daljem tekstu: postupak po pravilu 61 u predmetu *Mrk{i}, Radi} i [Ijivan~anin*), para. 30.

<sup>395</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 646-647.

<sup>396</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 579.

<sup>397</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 123.

Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda<sup>399</sup> i radova KMP-a,<sup>400</sup> da bi se ne-ovještana djela mogla okvalificirati kao zlo-in protiv -ovje-nosti, dovoljno je da bude ispunjen jedan od tih uslova. Ostaje ipak da je u praksi -esto težko razdvojiti ta dva kriterija: napad {irokih razmjera koji je usmjeren protiv velikog broja `rtava zasniva se uglavnom na nekom obliku planiranja ili organizacije. Doista, kvantitativni kriterij ne može se objektivno definirati: ni međunarodne odredbe ni sudska praksa, međunarodna kao ni nacionalna, ne propisuju prag od kojeg po-inje zlo-in protiv -ovje-nosti.

### ii. Bilo koje civilno stanovni{tvo

208. Tvrđnja da se rasprostranjena ili sistematska zlodjela nad nekim stanovni{tvom ne mogu okvalificirati kao zlo-in protiv -ovje-nosti samo zato {to su `rtve imale status vojnika, i to nezavisno od njihovog stvarnog polo`aja neboraca u trenutku po-injenja zlo-ina, nije u skladu ni sa slovom ni sa duhom -lana 5 Statuta. Tekst te odredbe nije ni na koji način restriktivan u tom pogledu: zlo-in protiv -ovje-nosti označava djela "usmjerena"<sup>401</sup> protiv *bilo kojeg* civilnog stanovni{tva". Vijeće smatra da je smisao odredbe taj da specifičnost zlo-ina protiv -ovje-nosti ne zavisi u prvom redu od svojstva `rtve nego od razmjera zlo-ina i organizacije u koju se uklapa.

209. S tim u vezi valja precizirati da zajednički -lan 3 @enevskih konvencija, -iju je običajnu prirodu priznalo, između ostalih, @albeno vijeće u Odluci po interlokutornoj `albi u predmetu *Tadi*}, {titi ne samo osobe koje direktno ne u-estvuju u neprijateljstvima nego takođe i pripadnike oružanih snaga koji su polo`ili oru`je i osobe onesposobljene za borbu uslijed bolesti, rane, lijenja slobode ili bilo kog drugog uzroka. Pretresno vijeće i MKSR-a je u predmetu *Akayesu*<sup>402</sup> na osnovu te

---

<sup>398</sup> Izvještaj generalnog sekretara, para. 48.

<sup>399</sup> ^lan 7(1) Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda.

<sup>400</sup> Cf. Izvještaj KMP-a iz 1996., str. 115-116: "Uvodna definicija [zlo-ina protiv -ovje-nosti] [...] ukazuje na to da moraju biti ispunjena dva uslova da bi se jedno od nabrojanih djela [...] moglo okvalificirati kao zlo-in protiv -ovje-nosti u smislu ovog zakona. Prvi je uslov taj da djelo mora biti "{irokih razmjera ili po-injeno na sistematski način". Taj prvi uslov dat je kao *alternativa* [...] djelo može predstavljati zlo-in protiv -ovje-nosti ako je konstatirano postojanje jednog ili drugog od ova dva kriterija." (naglasak dodan).

<sup>401</sup> Termin "usmjereni" ukazuje na to da su sastavlja-i statuta, -ini se, dali veću težinu namjeri agenta odgovornog za rasprostranjeni ili sistematski napad, nego konkretnom rezultatu napada. Drugim riječima, ako je pokazano da je po-injac zlodjela imao kao glavnu namjeru da načudi civilnom stanovni{tu, moglo bi ga se proglašiti krivim za zlo-in protiv -ovje-nosti, -ak i ako `rtve nisu bile samo civilni nego i vojnici.

<sup>402</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 582.

odredbe smatralo civilima u smislu ~lana 3 Statuta MKSR-a sve osobe koje iz ovog ili onog razloga vi{e nisu direktno u~estvovali u borbi.

210. Sudska praksa ovog Me|unarodnog suda tako|e je, u predmetu *Mrk{i}, Radi} i [Ijivan-anin*,<sup>403</sup> kao i u predmetu *Tadi}*,<sup>404</sup> usvojila {iroko tuma~enje pojma civilnog stanovni{tva, smatraju}i da on mora obuhvatiti i osobe koje u~estvuju u pokretu otpora.<sup>405</sup>

211. Osim toga, vrativ{i se ponovo na odredbe stava 3 ~lana 50 Protokola I, Pretresno vije}e II Me|unarodnog suda<sup>406</sup> i Pretresna vije}a<sup>407</sup> i II<sup>408</sup> MKSR-a naglasili su da "prisustvo, unutar civilnog stanovni{tva, izoliranih osoba koje ne odgovaraju definiciji civila to stanovni{tvo ne li{ava njegovog civilnog karaktera." Nedavno je Pretresno vije}e II u predmetu *Kupre{kij}* tako|e zaklju~ilo da:

prisustvo onih koji su aktivno uklju~eni u sukob ne bi trebalo sprije~iti da se stanovni{tvo karakterizira kao civilno, te da se oni koji su aktivno uklju~eni u pokret otpora mogu kvalificirati kao `rtve zlo~ina protiv ~ovje~nosti.<sup>409</sup>

212. I Krivi~no vije}e francuskog Kasacionog suda zauzelo je stav, u predmetu *Barbie*, da pripadnici pokreta otpora mogu u`ivati za{titu pravnog re`ima vezanog za zlo~in protiv ~ovje~nosti.<sup>410</sup> Prema toj koncepciji, francuski zakonodavac je nedavno to krivi~no djelo definirao kao ne~ovje~na djela po~injena u sklopu sprovo|enja plana usmjerena protiv onih koji se bore protiv sistema u ~ije ime su po~injena.<sup>411</sup>

213. Naposljetu, Komisija eksperata osnovana na osnovu Rezolucije 780 Savjeta bezbjednosti (u daljem tekstu: Komisija eksperata) zauzela je stav da se civilima

---

<sup>403</sup> Posupak po pravilu 61 u predmetu *Mrk{i}, Radi} i [Ijivan-anin*, para. 29-32.

<sup>404</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 636-647.

<sup>405</sup> Vrhovni sud za Britansku zonu {iroko je protuma~io Zakon br. 10 i priznao da se kvalifikacija zlo~ina protiv ~ovje~nosti mo`e primijeniti na djela ~ije su `rtve bili vojnici (cf. izme|u ostalog predmet *P. et al.*, 7. dec. 1948. (S. StS 111/148), O.G.H. br. Z. I, str. 228 i predmet *H*, 10. okt. 1949., (S. StS 309/49) O.G.H. br. Z. II, str. 223-238). Kao {to je @albeno vije}e naglasilo u svojoj presudi u predmetu *Tadi*: "U odluci od 7. decembra 1948. godine (S. StS 111/48), u predmetu *P. et al.*, [...] sud je dao vrlo slobodno tuma~enje pojma zlo~ina protiv ~ovje~nosti kako je iznesen u Zakonu broj 10 Kontrolnog savjeta, pro{iriv{i ga na, izme|u ostalog, ne~ovje~na djela po~injena protiv pripadnika vojske." (Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, fusnota 351).

<sup>406</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 639.

<sup>407</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 582.

<sup>408</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 128.

<sup>409</sup> Presuda, *Tu`ilac protiv Kupre{kij}a*, predmet br. IT-95-16-T, 14. januar 2000. (u daljem tekstu: Presuda u predmetu *Kupre{kij}*), para. 549. (engleski tekst glasi: "[...] the presence of those actively involved in the conflict should not prevent the characterization of a population as civilian and those actively involved in a resistance movement can qualify as victims of crimes against humanity.")

<sup>410</sup> Predmet *Barbie*, Cass. crim., 20. dec. 1985.

<sup>411</sup> ^lan 212-2 Kaznenog zakona Francuske.

mogu smatrati osobe koje, iako su nosile oru`je, nisu u-estvovali u vojnim aktivnostima u pravom smislu rije-i:

^ini se o-itim da se odredba [-ian 5] primjenjuje prije svega na civile, tj. na neborce. No iz toga ne valja izvoditi preuranjene zaklju~ke kad su u pitanju osobe koje su u jednom trenutku u stvari nosile oru`je. Glava porodice koji u takvim uslovima poku{a da za{titi porodicu s oru`jem u ruci ne gubi zbog toga svoj status civila. Sli-no va`i i za osamljenog policajca ili pak lokalnog pripadnika teritorijalne odbrane, ako tako postupi, ~ak i ako se udru`e kako bi poku{ali da sprije~e katastrofu.<sup>412</sup>

214. Zlo-in protiv ~ovje~nosti ne odnosi se, dakle, samo na djela po-injena protiv civila u strogom smislu te rije-i, nego obuhvata tako|e i zlodjela po-injena protiv dvije kategorije osoba: onih koje pripadaju nekom pokretu otpora i onih koje su bile borci, bez obzira jesu li ili nisu nosile uniformu, ali u trenutku po-injenja zlo-ini vi{e ne u-estvuju u neprijateljstvima, bilo zato {to su napustile vojsku, {to vi{e ne nose oru`je ili pak zato {to su onesposobljene za borbu, izme|u ostalog zbog rana ili li{avanja slobode. Iz toga tako|e slijedi da za utvr|ivanje polo`aja `rtve kao civila valja uzeti u obzir prije njenu konkretnu situaciju u trenutku po-injenja zlo-ini, nego njen status. Iz toga najzad proizilazi da prisustvo vojnika u stanovni{tvu protiv kojeg je usmjeren smi{ljeni napad ne mijenja civilni karakter tog stanovni{tva.

### b. Potkvalifikacije

215. Potkvalifikacije za koje se tereti optu`eni, tj. ubistva, progoni i druga ne~ovje~na djela,<sup>413</sup> moraju se definirati svaka zasebno budu}i da, osim njihove eventualne zajedni-ke veze sa rasprostranjenim ili sistematskim napadom, svaka od njih ima vlastiti karakter i specifi-nost.

#### i. Ubistvo

216. Valja najprije uo-iti da se u francuskom prevodu Statuta koristi termin *assassinat*,<sup>414</sup> koji ima veoma precizno zna~enje u nacionalnom pravu, dok se u engleskoj verziji javlja rije~ *murder* koja odgovara francuskoj rije-i *meurtre*. /Sve tri rije-i se na bosanski prevode sa "ubistvo", op. prev./ Oslanjaju}i se na odredbe ~iana

<sup>412</sup> Zavr{ni izvje{taj Komisije eksperata osnovane shodno Rezoluciji 780 Savjeta bezbjednosti (1992.), S/1994/674, (u daljem tekstu: Zavr{ni izvje{taj Komisije eksperata), para. 78.

<sup>413</sup> Druga izmijenjena optu`nica, ta-ke optu`nice 1, 7 i 10.

<sup>414</sup> Prema ~ianu 221-3 francuskog Kaznenog zakona, *assassinat* ozna~ava ubistvo sa predumi{ljajem.

7, stav 1(a) Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda i člana 18 Kodeksa zločina protiv mira i bezbjednosti čovječanstva KMP-a,<sup>415</sup> kao i na zaključke Pretresnog vijeće I MKSR-a u predmetu *Akayesu*,<sup>416</sup> koji se svi odnose na ubistvo *meurtre*. Vijeće smatra da djelo počinjeno u osnovi, odnosno potkvalifikacija, ovdje treba biti *meurtre* a ne *assassinat*.

217. Kad je riječ o definiciji ubistva, Vijeće je preuzeti, kako to sugeriraju radovi KMP-a,<sup>417</sup> konstitutivne elemente tog krivičnog djela koji su opte prihvati eni u nacionalnim zakonodavstvima, i to:

- smrt `rtve
- koja je posljedica ~injenja ili ne~injenja optučenog ili njegovog podređenog,
- pri čemu je optučeni ili njegov podređeni imao namjeru da `rtvu ličičivota ili da nanese tečku povredu njenom fizičkom integritetu, a za koju je razumno mogao pretpostaviti da će izazvati smrt.<sup>418</sup>

## ii. Progon

218. Za razliku od potkvalifikacije "ubistva", koja označava jedno jedino krivično djelo, potkvalifikacija "progona" može obuhvatati više različitih kriminalnih radnji. Optučnica u tom pogledu tereti generala Blažkića za povredu tjelesnog i duževnog integriteta (ubistva i nanošenje tečkih ozljeda,<sup>419</sup> uključujući korištenje civila za čiviti  
tit<sup>420</sup> i prisiljavanje civila da kopaju rovove<sup>421</sup>), za likovanje slobode (samovoljno hapšenje i zatočavanje,<sup>422</sup> kao i prisilno preseljavanje civila<sup>423</sup>) i oteivanje imovine

---

<sup>415</sup> Izvještaj KMP-a iz 1996., str. 114.

<sup>416</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 588.

<sup>417</sup> Prema mišljenju KMP-a, "ubistvo je zločin koji u nacionalnom pravu svih država ima jasno i precizno definirano značenje. To zabranjeno djelo nije potrebno dalje objavljati" (Izvještaj KMP-a iz 1996., str. 117).

<sup>418</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 589.

<sup>419</sup> Druga izmijenjena optučnica, para. 6.2, 6.5 i 6.7.

<sup>420</sup> *Ibid.*, para. 6.5.

<sup>421</sup> *Ibid.*, para. 6.5.

<sup>422</sup> *Ibid.*, para. 6.4-6.5.

<sup>423</sup> *Ibid.*, para. 6.6 i 6.7.

(uni{tavanje i plja-ka imovine<sup>424</sup>) "bosanskog muslimanskog civilnog stanovni{tva".<sup>425</sup>

219. No, premda i Statut Nirnber{kog tribunala i statuti MKSJ-a i MKSR-a inkriminiraju kao zlo-in protiv -ovje-nosti progona politi-koj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nijedan od njih ne daje definiciju te potkvalifikacije niti precizira oblike u kojima se mo`e javiti. Stoga }e se Vije}e osloniti na me|unarodno obi-ajno pravo kako bi utvrdilo da li kr{enja koja se terete u optu` nici mogu predstavljati progon i pod kojim uslovima se mogu tako okvalificirati.

iii. Te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta, li{avanje slobode i oduzimanje imovine kao oblici progona

220. Nema nikakve sumnje da se te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta i li{avanje slobode mogu okvalificirati kao progon, ako su, kao {to se nagla{ava kasnije u tekstu, usmjerene protiv pripadnika neke grupe zbog njihove pripadnosti odre|enoj zajednici. Doista, Vije}e smatra da se povrede temeljnih i neotu|ivih ljudskih prava, i to "prava na `ivot, slobodu i li-nu bezbjednost", pravo da ne bude "dr`an u ropstvu ili kmetstvu", pravo da ne bude podvrgnut "mu-enju niti okrutnom, ne-ovje-nom ili poni`avaju}em ka`njavanju ili postupanju" kao i pravo da ne bude "samovoljno uhap{en, zato-en ili protjeran", koja su potvr|ena u -lanovima 3, 4, 5 i 9 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima,<sup>426</sup> mogu samom svojom su{tinom predstavljati progon, kad su po-injene iz diskriminatornih pobuda.

221. Ovo tuma-enje potvr|uje sudska praksa Nirnber{kog tribunala, zatim praksa tribunala koji su djelovali shodno Zakonu br. 10 koji je 20. decembra 1945. usvojio Savezni-ki kontrolni savjet za Njema~ku (u daljem tekstu: Zakon br. 10),<sup>427</sup> Vrhovnog suda Izraela i ovog Me|unarodnog suda, kao i izvje{taji KMP-a.

222. U onom dijelu presude glavnim ratnim zlo-incima koji se odnosi na progona Jevreja, Nirnber{ki tribunal je potvrdio da su ubistva Jevreja, okrutnosti kojima su bili

---

<sup>424</sup> *Ibid.*, para. 6.3.

<sup>425</sup> *Ibid.*, para. 5.2.

<sup>426</sup> Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima usvojila je 10. decembra 1948. Generalna skup{tina Ujedinjenih nacija.

<sup>427</sup> *Law Reports of Trials of War Criminals*, London, H.M.S.O., 1946.-1949., (u daljem tekstu: LRTWC), sv. XV, str. 41.

izlo`eni, njihovo zatvaranje u getu i kori{tenje za prisilni rad oblici progona.<sup>428</sup> Tribunal je izme|u ostalog naglasio sljede}e:

Koliko god bio brutalan *progon Jevreja* u nacisti-koj Njema~koj prije rata, ne mo`e se porediti sa politikom koja je sprove|ena u okupiranim zemljama za vrijeme rata.<sup>429</sup> [...]

Tokom ljeta 1941., sa-injeni su planovi za "kona-no rje{enje" jvrejskog pitanja u Evropi. To "kona-no rje{enje" zna~ilo je *istrebljenje Jevreja*.<sup>430</sup> [...]

*Udarci, re`im izgladnijanja, mu~enja i pogubljenja bili su svakodnevna pojava.* Zato~enici su bili podvrgnuti okrutnim eksperimentima.<sup>431</sup>

U paragrafima koji govore o ulozi jedinica SS-a u progonu Jevreja, Tribunal je tako|e istakao da su te jedinice u~estvovali u njihovoj evakuaciji i istrebljenju.<sup>432</sup> Osim toga, u svojoj analizi individualne odgovornosti optu`enog Franka, Tribunal je konstatirao:

Progoni Jevreja po~eli su odmah. Prvobitno je na teritoriji ~ivjelo izme|u dva i po miliona i tri i po miliona Jevreja. Oni su svi prisiljeni da `ive u getima, podvrgnuti posebnim zakonima, *li{eni hrane nu`ne za pre`ivljavanje* i na kraju *sistematski i brutalno istrebljeni*.<sup>433</sup>

[to se ti-e optu`enog Bormanna, Nirnber{ki tribunal je tako|e precizirao sljede}e]:

On je odigrao aktivnu ulogu u progonu Jevreja, i u Njema~koj i u okupiranim zemljama. *U~estvoao je u diskusijama koje su imale za posljedicu prebacivanje {ezdeset hiljada Jevreja iz Be~a u Poljsku uz pomo} SS-a i Gestapoa. On je potpisao dekret od 31. maja 1941. kojim se primjena nirnber{kih zakona prote`e na anektirane teritorije na istoku. U nare|enu od 9. oktobra 1942., izjavio je da stalnu eliminaciju Jevreja sa teritorija Velike Njema~ke nije vi{e mogu}e posti}i emigracijom, nego samo upotrebom "nemilosrdne sile" u posebnim logorima na istoku. Dana 1. jula 1943., potpisao je nalog kojim su Jevreji izuzeti od za{tite redovnih sudova i stavljeni pod isklju~ivu nadle`nost Himmlerovog Gestapoa.*<sup>434</sup>

223. Poput Nirnber{kog tribunalala, Vrhovni sud Poljske<sup>435</sup> i Posebni sud u Amsterdamu,<sup>436</sup> koji su primjenjivali Zakon br. 10, identificirali su te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta, li{avanje slobode, a posebno ubistva, tjelesne ozljede i deportacije, kao progon.

---

<sup>428</sup> *Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de Nuremberg*, 14. nov. 1945.-1. okt. 1946., Jugement, 1947. (u daljem tekstu: Nirnber{ka presuda), str. 262-265.

<sup>429</sup> *Ibid.*, str. 262 (naglasak dodan).

<sup>430</sup> *Ibid.*, str. 263.

<sup>431</sup> *Ibid.*, str. 265 (naglasak dodan).

<sup>432</sup> *Ibid.*, str. 287.

<sup>433</sup> *Ibid.*, str. 317 (naglasak dodan).

<sup>434</sup> *Ibid.*, str. 366 (naglasak dodan).

<sup>435</sup> LRTWC, sv. XIII, 1949., str. 105.

<sup>436</sup> LRTWC, sv. XIV, 1949., str. 141.

224. Vrhovni sud Izraela je pak Eichmanna proglašio krivim za progon, među ostalim za "ubistvo, istrebljenje, porobljavanje, rečim izglađnjivanja i deportaciju jevrejskog stanovništva."<sup>437</sup>

225. Najzad, izvještaj KMP-a o radu 48. sjednice izričito predviđa da "[...] progon može poprimiti brojne oblike, a njihov je zajednički nazivnik *odbijanje da se priznaju temeljna ljudska prava i slobode na koje svako bez razlike ima pravo [...]*,"<sup>438</sup> {to po prirodi stvari uključuje pravo na život i na poštovanje tjelesnog i duževnog integriteta.

226. Vijeće u predmetu *Kupreski* dočlo je do sličnog zaključka i konstatiralo da zločin progona može obuhvatiti napade na ljudsku osobu poput ubistva, istrebljenja ili mučenja.<sup>439</sup>

227. No progon se može manifestirati i na drugi način osim napadom na ljudsku osobu, između ostalog radnjama -ija tečina ne proizilazi iz njihove okruglosti, nego iz pokušaja uvođenja diskriminacije u ljudski rod. Kao što navodi tučilac u optužnici protiv optuženog, konfiskacija ili uništavanje stambenih objekata ili privatnih preduzeća, zgrada od simbolične vrijednosti ili sredstava za život koji su pripadali muslimanskom stanovništvu u Bosni i Hercegovini mogu se okvalificirati kao djela progona.<sup>440</sup>

228. Međunarodni tribunal u Nurnbergu prihvatio je da je progon Jevreja od jeseni 1938. imao za cilj njihovo isključivanje iz života Njemačke, što se između ostalog odvijalo u organizaciji "pogroma koji su se sastojali u uništavanju sinagoga, pljačke izraelskih radnji i hapšenja poslovnih ljudi Jevreja"<sup>441</sup> i u nametanju kolektivne globe od jedne milijarde maraka.<sup>442</sup> Nurnberški tribunal je, osim toga, Göringa proglašio odgovornim za zločin protiv čovječnosti, između ostalog i zato što je "odigrao aktivnu ulogu u pljački osvojenih teritorija"<sup>443</sup> i zato što je Jevrejima nametnuo tu globu od jedne milijarde reichsmaraka.<sup>444</sup> U presudi dalje stoji:

---

<sup>437</sup> Predmet *Eichmann*, 29. maj 1962., 36, ILR, 1968., tačka optužnice 5, str. 277.

<sup>438</sup> Izvještaj KMP-a iz 1996., str. 120 (naglasak dodan).

<sup>439</sup> Presuda u predmetu *Kupreski*, para. 600 i 615.

<sup>440</sup> Druga izmijenjena optužnica, para. 6.3.

<sup>441</sup> Nurnberška presuda, str. 191.

<sup>442</sup> *Ibid.*, str. 191.

<sup>443</sup> *Ibid.*, str. 298.

<sup>444</sup> *Ibid.*, str. 299.

On [...] je progonio [Jevreje] ne samo u Njema~koj, nego i na osvojenim teritorijama. Izjave koje je dao u to vrijeme, kao i njegovo svjedo~enje pred sudom, pokazuju da ga je prije svega interesiralo kako *izbaciti Jevreje iz privrednog `ivota Evrope i do~epati se njihove imovine.*<sup>445</sup>

I Rosenberg je bio osu|en za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti zbog " [...] sistematske plja~ke javne i privatne imovine koja se sprovodila u svim zauzetim zemljama Evrope." O njemu u presudi dalje stoji:

Djelujuji po Hitlerovim nare|enjima, on je u januaru 1940., u cilju osnivanja "Hohe Schule", organizirao i vodio "Einsatzstab Rosenberg" koji je plja~ka muzeje i biblioteke, konfiscirao umjetni~ka djela i zbirke i pusto{io privatne stanove.<sup>446</sup>

Nirnber{ki tribunal je optu`enog Streichera proglašio krivim i za zlo~in protiv ~ovje~nosti zbog, izme|u ostalog, bojkota jevrejskih preduze}a i pale`a sinagoge u Nirnbergu.<sup>447</sup>

229. Premda tribunali koji su primjenjivali Zakon br. 10 nisu zauzeli tako ~vrsto stanovi{te o tom pitanju,<sup>448</sup> oni su izri~ito konstatirali da je kolektivna globa od jedne milijarde maraka "tipi~an primjer progona kojem su bili izlo~eni njema~ki Jevreji."<sup>449</sup> Oni su tako|e naglasili da je konfiskacija i likvidacija za ra-un Reicha imovine koja je pripadala njema~kim Jevrejima bila dio programa progona Jevreja u Njema~koj.<sup>450</sup>

230. Okru`ni sud u Jeruzalemu potvrdio je to tuma~enje: u predmetu *Eichmann* sud je naglasio da se, od dolaska Hitlera na vlast,<sup>451</sup> progon Jevreja o~itovao u sistematskom uni{tavanju sinagoga<sup>452</sup> i bojkotiranju njihovih preduze}a i radnji.<sup>453</sup>

---

<sup>445</sup> *Ibid.*, str. 299.

<sup>446</sup> *Ibid.*, str. 314.

<sup>447</sup> *Ibid.*, str. 322.

<sup>448</sup> U predmetima *Flick* (*Trials of war criminals* (u daljem tekstu: TWC)), sv. VI, str. 1215-1216) i *Farben* (TWC, sv. VIII, dio 2, str. 1129-1130), u presudama ameri~kih vojnih tribunala krivi~na djela protiv imovine nisu okvalificirana kao zlo~ini protiv ~ovje~nosti.

<sup>449</sup> *Ibid.*, str. 676.

<sup>450</sup> *Ibid.*, str. 678.

<sup>451</sup> Prema mi{ljenju Okru`nog suda u Jeruzalemu, "sa dolaskom Hitlera na vlast progon Jevreja postao je zvani~na politika i poprimio je *kvazi-legalni oblik usvajanjem zakona i propisa od strane vlade* Reicha u skladu sa zakonodavnim ovlastima koje je na nju prenio Reichstag 24. marta 1933., a *o~itovao se i u direktnim djelima nasilja protiv osoba i imovine Jevreja u organizaciji re~ima*. Svrha tih djela koja su po~njena u prvoj fazi bila je da se Jevreji li{e gra|anskih prava, da se ponize i zastra{e, da ih se odvoji od ostatka stanovni{tva, da ih se istisne iz privrednog i kulturnog `ivota dr`ave i da im se oduzmu sredstva za `ivot" (naglasak dodan) (*District Court Judgment*, predmet *Eichmann*, 36 ILR, 1968., para. 56).

<sup>452</sup> *Ibid.*, para. 57.

<sup>453</sup> *Ibid.*, para. 57.

231. Izvje{taji KMP-a iz 1991. i 1996. tako|e potvr|uju da "progon mo`e poprimiti brojne oblike",<sup>454</sup> pri ~emu se u prvom izvje{taju izri~ito navodi kao primjer "sistemska uni{tavanje spomenika ili zgrada koje su tipi~ne za odre|enu dru{tvenu, vjersku, kulturnu ili drugu grupu."<sup>455</sup>

232. Najzad, Pretresno vije}e u predmetu *Kupre{ki}* presudilo je da progon uklju~uje ~itav niz diskriminatornih djela, uklju~uju}i atake na politi~ka, dru{tvena i ekonomска prava.<sup>456</sup>

233. Vi{je}e iz ove analize zaklju~uje da krivi~no djelo "progona" obuhvata, kako povrede tjelesnog i du{evnog integriteta i li{avanje slobode, tako i djela koja su naizgled manje te{ka, npr. djela protiv imovine, ako su osobe koje su `rtve takvih djela bile posebno odabrane iz razloga njihove pripadnosti nekoj odre|enoj zajednici.

#### iv. Konstitutivni elementi oblika progona za koje se tereti u optu`nici

234. Vi{je}e }e se u ovom dijelu pozabaviti konstitutivnim elementima pojedinih oblika progona za koje se tereti u optu`nici: uni{tavanje i plja~ka imovine, protivpravno zato~avanje i prisilno preseljenje civila, izuzev ubistva i povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta, {to je definirano u paragrafima 224 i 250 ove presude.

- Uni{tavanje i plja~ka imovine. U kontekstu zlo~ina progona, pod uni{tavanjem imovine podrazumijeva se uni{tavanje gradova i sela i druge javne ili privatne imovine koja pripada odre|enom civilnom stanovni{tvu, odnosno pusto{enje koje nije opravdano vojnom nu`dom a koje se sprovodi u velikim razmjerima na protivpravan, samovoljan i diskriminiraju}i na~in.<sup>457</sup> Plja~ka imovine definira se, u tom istom kontekstu, kao nezakonito, masovno i samovoljno prisvajanje imovine<sup>458</sup> odre|enog stanovni{tva, bila to imovina privatnih osoba ili javnih kolektiva, dr`avnih ili "paradr`avnih".<sup>459</sup>

---

<sup>454</sup> Izvje{taj KMP-a iz 1996., str. 120.

<sup>455</sup> Izvje{taj KMP-a iz 1991., str. 292.

<sup>456</sup> Presuda u predmetu *Kupre{ki}*, para. 615.

<sup>457</sup> Cf. izme|u ostalog ~lan 2(d) Statuta, 6-b Statuta Nirnber{kog tribunala, 21-b Zakona br. 10, 50 Protokola I i 51 Protokola II, kao i ~lan 147 @nevske konvencije I i presudu u predmetu ^elebi}i, para. 584-592.

<sup>458</sup> Cf. izme|u ostalog ~lan 50 Protokola I i -I. 51 Protokola II, kao i -I. 147 @nevske konvencije IV.

<sup>459</sup> *Ibid.*

- Protivpravno zato~avanje civila. Protivpravno zato~avanje civilnih osoba, kao pojavnii oblik krivi~nog djela progona, ozna~ava protivpravno li{avanje slobode odre|ene grupe diskriminiranih civila.
- Deportacija ili prisilno preseljenje civila. Deportacija ili prisilno preseljenje civila ozna~avaju "premje{tanje osoba, istjerivanjem ili drugim prisilnim sredstvima, iz podru~ja gdje se legalno nalaze, i to iz pobuda koje nisu dozvoljene prema me|unarodnom pravu."<sup>460</sup>

#### v. Diskriminacija

235. "Progon" kao krivi~no djelo u osnovi tra`i se postojanje elementa namjere iz kojeg i proizilazi specifi~nost tog djela. Kako je predvi|eno ~lanom 5 Statuta, djelo mora biti po~injeno iz posebnih razloga, vezanih za npr. politi~ka mi{ljenja, rasnu pripadnost ili vjerska uvjerenja. U stvari, upravo ta posebna namjera da se na{kodi Ijudskoj osobi kao pripadniku odre|ene zajednice ili grupe<sup>461</sup> i daje tom krivi~nom djelu njegov vlastiti karakter i te`inu, vi{e nego {to to ~ine sredstva kori{tena da se taj cilj postigne, te opravdava mogu}nost da to krivi~no djelo uklju~uje i kriminalne radnje za koje se ~ini da same po sebi direktno ne zadiru u najtemeljnija prava Ijudskog bi}a (npr. napad na imovinu).<sup>462</sup> Drugim rije~ima, po~inilac progona svoje djelo nije usmjerio prvenstveno protiv pojedinca nego protiv rasne, vjerske ili politi~ke pripadnosti.

236. S tim u vezi Vije}e podsje}a na negativnu definiciju grupe koja je `rtva progona koju je dalo Vije}e u predmetu *Tadi} :*<sup>463</sup> posrijedi je grupa kojoj ne pripada po~inilac zlodjela.

#### vi. Ostala ne~ovje~na djela

237. Poput potkvalifikacije "progona", potkvalifikacija "ostala ne~ovje~na djela" predvi|ena ~lanom 5(i) Statuta predstavlja generi~ku inkriminaciju koja obuhvata ~itav skup kriminalnih radnji koje nisu takšativno nabrojene. U stvari, kako nagla{ava

---

<sup>460</sup> ^lan 7(2) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda (cf. izme|u ostalog Izvje{taj KMP-a iz 1996., str. 122).

<sup>461</sup> Kao {to je potvrđilo Pretresno vije}e I u predmetu *Kupre{ki} i ostali*, upravo se po tom diskriminatornom karakteru progon i razlikuje od drugih krivi~nih djela (presuda u predmetu *Kupre{ki}*, para. 607).

<sup>462</sup> Cf. (b) "Element svijesti".

Komentar uz zajedni~ki ~lan 3 @enevskih konvencija govore}i o pojmu "humanog postupanja",

Uvijek je opasno htjeti biti previ{e precizan, pogotovo u ovom domenu. Sa koliko god pa` nje da se sastavlja spisak svih razli~itih oblika zlostavljanja, nemogu}e je predvidjeti {ta mogu zamisliti budu}i mu~itelji koji `ele da i`ive svoje `ivotinjske instinkte; i {to konkretniji i potpuniji spisak nastoji da bude, to postaje sve restriktivniji.<sup>464</sup>

238. Optu`nica u sklopu zlo~ina protiv ~ovje~nosti kao ne~ovje~na djela kvalificira "povrede integriteta" (osim ubistva), ~ija je `rtva muslimansko stanovni{two Bosne i Hercegovine; u ovom slu~aju posrijedi je "namjerno [nano{enje] te{kih ozljeda i te{kih psihofizi~kih patnji civilima".<sup>465</sup>

vii. Te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta kao "ostala ne~ovje~na djela"

239. Kao {to proizilazi iz sudske prakse MKSR-a, odredbi ~lana 7 Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda i Nacrta kodeksa zlo~ina protiv mira i bezbjednosti ~ovje~anstva KMP-a, te{ke povrede tjelesnog ili du{evnog integriteta nesumnjivo predstavljaju "ne~ovje~na djela" u smislu ~lana 5 Statuta i kao takve se mogu, ako se uklapaju u kontekst rasprostranjenih ili sistematskih kr{enja, okvalificirati kao zlo~ini protiv ~ovje~nosti.

240. U predmetu *Kayishema i Ruzindana*, Pretresno vije}e II MKSR-a je doista izri~ito potvrđilo da su ne~ovje~na djela, izme|u ostalog, ~injenja ili ne~injenja ~ija je svrha namjerno nano{enje te{kih psihi~kih ili fizi~kih patnji pojedincu.<sup>466</sup>

241. Prema ~lanu 7 Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda, "ostala ne~ovje~na djela" su ona "analognog karaktera kojima se namjerno nanose te{ke patnje ili te{ke povrede tjelesnog integriteta ili tjelesnog ili du{evnog zdravlja."<sup>467</sup>

242. To tuma~enje tako|e proizilazi i iz ~lana 18 stav (k) Nacrta kodeksa zlo~ina protiv mira i bezbjednosti ~ovje~anstva KMP-a, koji kao "zlo~ine protiv ~ovje~nosti" inkriminira "ostala ne~ovje~na djela koja predstavljaju te{ku povedu tjelesnog ili

---

<sup>463</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*

<sup>464</sup> Jean Pictet, *Commentaire de la 1<sup>ère</sup> Convention de Genève du 12 août 1949.*, @eneva, 1952., str. 58.

<sup>465</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 9.

<sup>466</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 151.

<sup>467</sup> Naglasak dodan.

*du{evnog integriteta, zdravlja ili ljudskog dostojanstva, kao {to su saka}enja i te{ka zlostavljanja.<sup>468</sup>* KMP u svom komentaru dodaje sljede}e:

Na taj pojam primjenjuju se dva kriterija: s jedne strane, on bi trebao pokrivati samo djela koja nisu nabrojana u prethodnim alinejama, ali su jednake te`ine; s druge strane, potrebno je da je doti~nim djelom nanesena {teta ljudskom bi}u, i to njegovom tjelesnom ili du{evnom integritetu, zdravlju ili dostojanstvu.<sup>469</sup>

O~ito je da nano{enje te{kih povreda tjelesnom ili du{evnom integritetu, koje ne predstavlja ubistvo, ispunjava ove uslove.

#### viii. Konstitutivni elementi te{kih povreda tjelesnog ili du{evnog integriteta

243. U pogledu definicije te{kih povreda tjelesnog i du{evnog integriteta, Vije}e }e se pozvati na konstitutivne elemente tog krivi~nog djela koji su dati u nacionalnom pravu, a to su:

- ~rtvi mora, u okolnostima datog slu~aja, biti nanesena te{ka povreda tjelesnog ili du{evnog integriteta, pri ~emu se te`ina procjenjuje od slu~aja do slu~aja;
- ta povreda mora biti rezultat ~injenja optu`enog ili njegovog podre|enog;
- optu`eni ili njegov podre|eni moraju prilikom po~injenja djela imati namjeru da nanesu te{ku povedu tjelesnom ili du{evnom integritetu ~rtve, i to voljno ili uz grubi nehat.

##### ii) Element svijesti

244. Uz kriminalnu namjeru koja se tra`i za po~injenje krivi~nih djela obuhva}enih ovom potkvalifikacijom, mora postojati i element svijesti koji je specifi~an za zlo~in protiv ~ovje~nosti. Po~inilac tog zlo~ina mora svjesno sudjelovati u rasprostranjenom ili sistematskom napadu na civilno stanovni{tvo. Me|utim, izuzev kad je u pitanju progon, po~inilac ne mora imati namjeru da ~rtve odabire po kriteriju rase ili vjerskog ili politi~kog uvjerenja da bi ga se proglašilo krivim za zlo~in protiv ~ovje~nosti.

---

<sup>468</sup> Naglasak dodan.

<sup>469</sup> Izvje{taj KMP-a iz 1996., str. 125.

### a. Znanje o rasprostranjenom ili sistematskom napadu

245. Odredbe ~lana 3 Statuta Me|unarodnog suda za Ruandu, odnosno ~lana 5 Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju ne definiraju precizno prirodu subjektivnog elementa zlo~ina protiv ~ovje~nosti. Jedino ~lan 7 Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda predvi|a da krivi-na djela moraju biti po~injena "sa znanjem" o rasprostranjenom ili sistematskom napadu.<sup>470</sup>

246. Tako|er, u svrhu ovog predmeta, valja razmotriti tri aspekta subjektivnog elementa koji proizilaze iz me|unarodne i nacionalne sudske prakse.

#### i. Poznavanje konteksta

247. Optu`eni mora, kao prvo, poznavati op{ti kontekst u koji se uklapaju njegova djela i, drugo, biti svjestan neksusa izme|u svog djela i tog konteksta.

248. Ova tvrdnja oslanja se na presudu Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*, u kojoj se nagla{ava da "po~inilac mora biti upoznat sa {irim kontekstom u kome se njegovo djelo doga|a",<sup>471</sup> a koja izme|u ostalog po~iva na presudi kanadskog Vrhovnog suda u predmetu *Kraljica protiv Finte*.<sup>472</sup>

249. Navedena tvrdnja se tako|e temelji i na odluci vije}a MKSR-a u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, koje je zauzelo stav da subjektivni element ima dva aspekta, odnosno znanje o napadu i njegovoj rasprostranjenosti odnosno sistemati~nosti, kao i svijest o tome da se kriminalna aktivnost uklapa u kontekst tog napada:

Da bi bio kriv za zlo~ine protiv ~ovje~nosti, po~iniocu mora biti poznato postojanje napada na civilno stanovni{tvo, kao i ~injenica da se njegovo djelo uklapa u taj napad.<sup>473</sup>

Vije}e je stoga naglasilo sljede}e:

Ono {to djelo jednog pojedinca pretvara u zlo~in protiv ~ovje~nosti upravo je ~injenica da je to djelo klasificirano u ~itavu kategoriju krivi~nih djela koja ispoljavaju ve}i stepen te`ine. Stoga je optu`eni morao biti *svjestan tog stepena te`ine* da bi mu se mogla pripisati odgovornost za ta krivi-na djela. Iz toga

<sup>470</sup> Prema Presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, "§lan 7(1) Statuta Me|unarodnog krivi~nog suda [...] zasniva definiciju zlo~ina protiv ~ovje~nosti samo na uzajamnom dejstvu *mens rea* optu`enog i postojanja rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovni{tvo." (fusnota 354)

<sup>471</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 656.

<sup>472</sup> Predmet *Regina c. Finta*, (1994) 1, *Recueil de la Cour Suprême*, 701, str. 819.

<sup>473</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 133.

proizilazi da je *objektivno ili izvedeno poznavanje* {ireg konteksta u koji se uklapa napad} nu`no da bi se konstatirala tra`ena *mens rea*. Drugim rije~ima, optu`eni mora znati da je njegovo djelo sastavni dio rasprostranjenog i sistematskog napada na civilno stanovni{tvo i da je izvr{eno kako bi se sprovedla odre|ena politika ili plan.<sup>474</sup>

250. Ta tvrdnja temelji se, najzad, na Presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi* u kojem se izri~ito tvrdi da:

djela optu`enog moraju biti dio obrasca rasprostranjenih ili sistematskih zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva i da je optu`eni morao *znati* da se njegova djela uklapaju u taj obrazac.<sup>475</sup>

### ii. Svjesno u~estvovanje u kontekstu

251. Nije potrebno da je optu`eni htio sve elemente konteksta unutar kojeg su po-injena njegova djela; dovoljno je da je, samim funkcijama koje je dobrovoljno preuzeo, svjesno prihvatio rizik u~estvovanja u realizaciji tog konteksta.

252. To je ono {to se i{-itava iz duha Statuta i sudske prakse ovog Me|unarodnog suda i MKSR-a, kao i iz presude francuskog Kasacionog suda kojom je odba~ena ~alba Mauricea Papona na odluku Optu`nog vije}a @albenog suda u Bordeauxu (predmet *Papon*).<sup>476</sup>

253. Vije}e smatra da je, u duhu odredbi Statuta, optu`eni koji u svojstvu nadre|enog u~estvuje u po-injenju masovnog zlo~ina, du~an da se zapita o zlim namjerama onih koji kreiraju ideologiju, politiku ili plan u ime kojeg je zlo~in po-injen.

254. Osim toga, za institucionalni ili *de facto* neksus sa re`imom na osnovu kojeg je optu`eni djelovao i za znanje o tom neksusu, {to zahtijeva gorepomenuta sudska praksa ovog Me|unarodnog suda i MKSR-a, ne tra`i se dokaz da je kod agenta postojala volja da podr`i re`im ili puna namjera da bude njegov posrednik. Potrebno

---

<sup>474</sup> *Ibid.*, para. 134 (naglasak dodan). Engleski tekst glasi: "[p]art of what transforms an individual's act into a crime against humanity is the inclusion of the act within a greater dimension of criminal conduct; therefore an accused should be aware of this greater dimension in order to be culpable thereof. Accordingly, actual or constructive knowledge of the broader context of the attack, meaning that the accused must know that his act is part of a widespread or systematic attack on a civilian population and pursuant to some kind of policy or plan, is necessary to satisfy the requisite mens rea element of the accused."

<sup>475</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 248 (naglasak dodan).

<sup>476</sup> Predmet *Papon*, Cass. crim., 23. januar 1997.

je, me|utim, dokazati postojanje direktnog, indirektnog ili eventualnog *dolusa*. Doista, pretresna vije}a ovog Me|unarodnog suda<sup>477</sup> i MKSR-a<sup>478</sup> te @albeno vije}e<sup>479</sup> tra`ila su od optu`enog samo "znanje" o kriminalnoj politici odnosno planu. To "znanje" nu`no ne zahtijeva smi{ljeni volju optu`enog niti direkti *dolus* ("[...] agent *nastoji* ostvariti inkriminirano djelo koje za njega predstavlja *cilj* ili barem sredstvo za postizanje cilja").<sup>480</sup> Mogu}e je tako|e da je posrijedi bio indirektni *dolus* (agent nije izri~ito htio rezultat, ali zna da }e do njega do}i<sup>481</sup>) ili eventualni *dolus* ("rezultat je tek vjerojatna ili mogu}a posljedica koju po~inilac predvi|a"<sup>482</sup>). Drugim rije~ima, znanje tako|e pokriva pona{anje "osobe koja smi{ljeni preuzima rizik, ali se pri tom nada da rizik ne}e dovesti ni do kakve {tete."<sup>483</sup>

255. Stoga "znanje" o planu, politici ili organizaciji u koju se uklapaju krivi-na djela ima ne samo onaj koji ih u potpunosti podr`ava, nego i onaj koji je, zbog svojih politi~kih ili vojnih funkcija koje je dobrovoljno vr{io i u sklopu kojih povremeno sara|uje sa tvorcima tog plana, politike ili organizacije i u~estvuje u njegovom ostvarenju, implicitno prihvatio kontekst u koji se vjerojatno uklapaju njegove funkcije, saradnja i u~estvovanje.

256. U predmetu *Papon*, francuski Kasacioni sud je potvrdio ovaj pristup, ustvrdiv{i da ~lan 6 Nirnber{kog statuta nu`no ne tra`i da je sau~esnik u zlo~inu protiv ~ovje~nosti podr`avao politiku koju su zacrtali glavni izvr{oci. Doista, prema mi{ljenju Krivi~nog vije}a tog suda,

posljednja alineja ~lana 6 Statuta Me|unarodnog vojnog tribunalala [...] ne tra`i da je sau~esnik u zlo~inu protiv ~ovje~nosti podr`avao politiku ideolo{ke hegemonije glavnih izvr{ilaca [...].<sup>484</sup>

257. Iz toga proizilazi da se za subjektivni element zlo~ina protiv ~ovje~nosti ne zahtijeva da se optu`eni identificirao s ideologijom, politikom ili planom u ime kojeg su po~jeni masovni zlo~ini, pa ~ak niti da ih je podr`avao. Dovoljno je da je svjesno preuzeo rizik da u~estvuje u sprovo|enu te ideologije, te politike ili tog plana, {to konkretno zna~i da je potrebno dokazati, primjerice, sljede}e:

---

<sup>477</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 65.

<sup>478</sup> Presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 133.

<sup>479</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 248.

<sup>480</sup> C. Hennau, J. Verhaegen, *Droit pénal général*, Bruxelles, 1991., str. 270).

<sup>481</sup> *Ibid.*, str. 271.

<sup>482</sup> J. Pradel, *Droit pénal général*, 11. izd., 1997., br. 471.

- da je optu`eni dobrovoljno prihvatio funkcije koje vr{i};
- da je shodno tim funkcijama sara|ivao sa politi~kim, vojnim ili civilnim vlastima koje definiraju ideologiju, politiku ili plan na kojima se temelje zlo~ini;
- da je od tih vlasti dobio nare|enja vezana za tu ideologiju, politiku ili plan; i najzad
- da je doprinio njegovoj realizaciji smi{ljenim djelima ili pukom ~injenicom {to je svojevoljno odbio da preduzme mjere nu`ne da bi se sprije~ilo po~injenje zlo~ina.

### iii. Dokazi

258. Sudije }e dokaze za element svijesti koji se tra`i ovom optu`om potra`iti u okolnostima predmeta.

259. Kao {to su vije}a ovog Me|unarodnog suda i MKSR-a ve} utvrdila u vezi sa subjektivnim elementom zlo~ina genocida, u postupku po pravilu 61 u predmetu *Karad`i} i Mladi},<sup>485</sup> odnosno u presudi u predmetu *Akayesu*,<sup>486</sup> te kao {to je Pretresno vije}e II naglasilo u predmetu *Tadi}*<sup>487</sup> govore}i o subjektivnom elementu zlo~ina protiv ~ovje~nosti, znanje o politi~kom okviru u koji se uklapa krivi~no djelo mo`e se izvesti iz istovremenog postojanja odre|enog broja konkretnih ~injenica, i to prije svega:*

- historijskih i politi~kih okolnosti u kojima je do{lo do nedjela;
- funkcija optu`enog u trenutku po~injenja krivi~nih djela;
- njegovih zadu`enja u politi~koj i vojnoj hijerarhiji;

<sup>483</sup> F. Desportes, F. le Gunehec, *Le nouveau droit pénal*, Pariz, 1996., str. 384.

<sup>484</sup> Predmet *Papon*, Cass. Crim, 23. januar 1997.

<sup>485</sup> Postupak po pravilu 61 u predmetu *Karad`i} i Mladi}, para. 94. Prema mi{ljenju Vije}a, konkretna namjera zlo~ina genocida mo`e se "izvesti iz odre|enog broja elemenata, kao {to je op{ta doktrina o politi~kom projektu koji inspirira djela koja bi mogla potpadati pod definiciju ~lana 4 ili ponavljanje diskriminatorskih djela uni{tenja. Namjera se tako|e mo`e izvesti iz po~injenja djela koja ciljaju u samu bit grupe ili ono {to po~inioci takvim smatraju, a koja sama po sebi mo`da nisu nabrojana u stavu 2 ~lana 4, ali koja su po~injena u sklopu istog obrasca pona{anja."*

<sup>486</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 523-524.

<sup>487</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 657. Prema mi{ljenju Vije}a, "mada je, dakle, potrebno znanje, ono se ispituje na objektivnom nivou i fakti~ki se mo`e zaklju~iti na osnovu okolnosti" (naglasak dodan). (Cf. tako|e predmet br. 38, *Annual Digest and Reports of Public International Law Cases for the Year 1947*, London, 1951., str. 100-101).

- posrednih i neposrednih veza između političke i vojne hijerarhije;
- opsega i tečine po-injenih djela;
- prirode krivičnih djela i njihove notornosti.

#### b. Isključenje diskriminatorne namjere

260. Iz Presude @albenog vijeća u predmetu *Tadić* proizilazi da rasprostranjeni ili sistematski napad i krivična djela koja su posljedica tog napada (ubistva, istrebljenja, porobljavanje, istjerivanje, zatvaranje, mučenja, silovanja i druga neovježna djela osim progona), da bi se okvalificirala kao zločin protiv čovječnosti, ne moraju nučno biti po-injena sa smislimenom namjerom da se načudi nekom civilnom stanovništvu koje je identificirano na osnovu svojih specifičnih karakteristika.<sup>488</sup> Drugim riječima, da bi ih se proglašilo krivima za takvo krivično djelo, osim kad je u pitanju progon, odgovorni za napad nisu nučno morali djelovati sa posebnom namjerom rasne, nacionalne, vjerske ili političke prirode.

#### E. Član 7 statuta: individualna krivična odgovornost

261. Optuženi Tihomir Blažki krivično se goni na osnovu člana 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda. Vijeće je redom razmotrili te odredbe i njihovu primjenu na predmet koji je pred njim, uzimajući pri tom u obzir položaj nadređenog koji je optuženi imao u predmetno vrijeme. Vijeće konstatira da je u pitanju krivična odgovornost vojnog komandanta. S tim u vezi valja istaći razliku između takođe optužnice koje se temelje na članu 7(1) Statuta i onih koje optuženi kumulativno tereti shodno članu 7(3). Dok se član 7(1) odnosi na učestvovanje komandanta u po-injenju zločina, član 7(3) utemeljuje princip odgovornosti nadređenog *stricto sensu*, prema kojem se komandantu pripisuje individualna krivična odgovornost ako nije spriječio da njegovi podređeni poine zločine ili ih po potrebi kaznio.

---

<sup>488</sup> Presuda @albenog vijeća u predmetu *Tadić*, para. 273-305.

## 1. Individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(1) Statuta

### a) Uvod

262. Za sva krivi~na djela koja se terete u optu~nici, tu`ilac smatra da se optu~nom pripisuje individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(1) Statuta. Taj ~lan glasi:

Osoba koja je planirala, podsticala, naredila, po~inila ili na drugi na~in pomogla i podr~ala planiranje, pripremu ili izvr{enje krivi~nog djela navedenog u ~lanovima 2 do 5 ovoga Statuta smatra se individualno odgovornom za to krivi~no djelo.

263. S tim u vezi Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i zaklju~ilo je sljede}e:

Princip pojedina~ne krivi~ne odgovornosti utemeljeni u ~lanu 7(1) Statuta odra~avaju osnovno shvatanje da se pojedina~na krivi~na odgovornost za krivi~na djela iz nadle~nosti Me|unarodnog suda ne ograni~ava na lica koja su neposredni izvr{oci predmetnih zlo~ina.<sup>489</sup>

264. Vije}e se pridru~uje stavu na kojem se temelji sudska praksa Me|unarodnog suda, a prema kojem se pojedinci mogu smatrati krivi~no odgovornima zato {to su u~estvovali u po~injenju zlo~ina na osnovu jednog od dva oblika individualne krivi~ne odgovornosti predvi|enih ~lanom 7(1) Statuta. Taj je pristup u skladu s op{tim principima krivi~nog prava<sup>490</sup> i me|unarodnog obi~ajnog prava.<sup>491</sup>

265. U ovom predmetu, optu~enog se ne tereti da je li~no po~inio ijedno od krivi~nih djela navedenih u optu~nici, tj. da je doista po~inio materijalni element (*actus reus*) nekog od tih krivi~nih djela. Naprotiv, on se smatra krivi~no odgovornim za zlo~ine koje su po~inili drugi, zato {to je "naredio, planirao, podsticao ili na drugi na~in pomagao i podr~avao planiranje, pripremu ili izvr{enje re~enih zlo~ina."<sup>492</sup>

266. Pretresno vije}e }e stoga ograni~iti svoju analizu ~lana 7(1) Statuta na definiciju pravnih elemenata koji sa~injavaju te specifi~ne modalitete u~e{}a.

---

<sup>489</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 319.

<sup>490</sup> *Ibid.*, para. 321.

<sup>491</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}, para. 669; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 321.*

<sup>492</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, poglavljje XI, para. 1.1.

b) Argumenti strana

i) Optu` ba

267. Da bi se pokazalo da je optu`eni "naredio", "planirao" ili "podsticao" na krivi-na djela u smislu -lana 7(1) Statuta, optu`ba smatra da valja dokazati sljede}e elemente: kao prvo, materijalni element (*actus reus*) krivi-nog djela po-inila je osoba razli-ita od optu`enog; zatim, ta druga osoba izvr{avala je nare|enje ili zamisao koja je potekla od optu`enog ili na koju je optu`eni podsticao; te najzad, optu`eni je imao kriminalnu namjeru (*mens rea*). Da bi se utvrdila *mens rea* nadre|enog koji nala`e, planira ili podsti-e na krivi-no djelo, nu`no je dokazati njegovu direktnu ili indirektnu namjeru, pri ~emu ova potonja odgovara pojmu *recklessness* (grubi nehat) u sistemima *common law-a*, odnosno pojmu *dolus eventualis* (eventualni *dolus*) u sistemima kontinentalnog prava.<sup>493</sup>

268. Optu`ba smatra da "nare|ivanje" prepostavlja postojanje odnosa podre|enosti izme|u naredbodavca i izvr{iocu. Drugim rije-ima, osoba na polo`aju vlasti koristi tu vlast da bi ishodila to da neka tre}a osoba po-ini zlo-in, {to se mo`e pokazati posredno izvedenim ili direktnim dokazima. Nare|enje ne mora biti u nekom posebnom obliku i mo`e biti implicitno ili eksplisitno. Osim toga, nije nu`no da je optu`eni to nare|enje direktno izdao osobi ili osobama koje su po-inile objektivni element krivi-nog djela. Tako|e nije nu`no da se nare|enjem izri~ito zahtijevalo po-injenje krivi-nog djela.<sup>494</sup>

269. "Planiranje" prepostavlja da jedna ili vi{e osoba planiraju, smi{l}jaju ili organiziraju po-injenje materijalnog elementa krivi-nog djela. To se mo`e dokazati posredno izvedenim dokazima. Nije nu`no da oni koji su planirali krivi-no djelo u~estvuju u njegovom sprovo|enu.<sup>495</sup>

270. "Podsticanje" se u su{tini definira kao nagovaranje, od strane optu`enog, neke druge osobe da po-ini krivi-no djelo. Iako je nu`no dokazati da je podsticanje o~igledno doprinijelo po-injenju krivi-nog djela, to nije uslov *sine qua non*.

---

<sup>493</sup> *Ibid.*, para. 1.3-1.14.

<sup>494</sup> *Ibid.*, para. 1.15-1.19.

<sup>495</sup> *Ibid.*, para. 1.20-1.25.

Podsticanje se mo`e javiti u raznim oblicima, mo`e biti izri~ito ili pre{utno, a obuhvata i ~injenje i ne-injenje.<sup>496</sup>

271. Tu`ila{two smatra da i pomaganje i podr`avanje predstavljaju djela sau~esni{tva ali da se radi o dva razli~ita pojma. "Pomaganje" zna~i pru`anje pomo}i a "podr`avanje" prepostavlja olak{avanje po-injenja nezakonitog djela. Pona{anje osobe koja poma`e i podr`ava (u daljem tekstu: sau~esnik<sup>497</sup>) mora imati "direktni i zna~ajni" u~inak na po-injenje nezakonitog djela, iako u ovom slu~aju kvalifikacija "direktni" ne doprinosi mnogo ovoj definiciji. Nije nu`no da pomaganje i podr`avanje bude uslov *sine qua non* za po-injenje nezakonitog djela. Tako|e se ne tra`i postojanje unaprijed zacrtanog plana izme|u sau~esnika i glavnog izvr{ioca. Pomo} sau~esnika mo`e biti pru`ena prije, za vrijeme ili nakon (-ak i u odsustvu prethodnog dogovora) po-injenja zlo~ina. Nije nu`no dokazati da je sau~esnik doista u~estvovao u materijalnom po-injenju krivi~nog djela ili da je pri tome pomagao. I ~injenje i ne-injenje mo`e predstavljati oblik sau~esni{tva, barem u slu~aju kad ne-injenje predstavlja neizvr{enje obaveze djelovanja. Sau~esni{two nu`no ne prepostavlja opipljivu ili prakti~nu pomo}, nego mo`e poprimiti oblik ohrabrvanja ili moralne ili psiholo{ke podr{ke izvr{iocu zlo~ina, {to se mo`e izraziti rije~ima ili stavovima, pa~ak i samim prisustvom na mjestu zlo~ina.<sup>498</sup>

272. [to se ti~e elementa svijesti koji se tra`i za sau~esni{two, optu`ba smatra da je dovoljno da je sau~esnik znao da }e njegovo pona{anje doprinijeti po-injenju nezakonitog djela od strane glavnog izvr{ioca. To se mo`e izvesti iz okolnosti. Nije nu`no da je sau~esnik znao ta~no koji zlo~in se planira i koji je doista i po-injen].<sup>499</sup>

## ii) Odbrana

273. Odbrana smatra da je za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti optu`enog u smislu ~lana 7(1) Statuta potrebno dokazati da je optu`eni postupao "smi{ljeno", tj. da je planirao, podsticao, naredio ili na drugi na~in pomagao i podr`avao planiranje, pripremu ili izvr{enje nekog krivi~nog djela; da je optu`eni imao specifi~nu namjeru da po~ini smi{ljenu radnju koja }e olak{ati po-injenje krivi~nog djela; te, najzad, da

<sup>496</sup> *Ibid.*, para. 1.26-1.28.

<sup>497</sup> Koristi}e se i izvedenica "sau~esni{two".

<sup>498</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavlje XI, para. 1.29-1.44.

<sup>499</sup> *Ibid.*, para. 1.45-1.49.

postoji uzro~no-posljedi~na veza izme|u smi{ljene radnje i po-injenog krivi~nog djela.<sup>500</sup>

274. Odbrana osim toga smatra da se prema Presudi @albenog vije}a u predmetu *Tadi}, individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(1) Statuta mo`e utvrditi na osnovu aktivnog u~e{}a u zajedni~kom projektu. Mogu se razlu~iti tri situacije: a) svi u~esnici u zajedni~kom projektu dijele istu zlo~ina~ku namjeru da po~ine krivi~no djelo; b) tra~eni element svijesti uklju~uje znanje o prirodi sistema zlostavljanja i namjeru da se podr`i zajedni~ki projekt zlostavljanja i c) optu~eni ima namjeru da u~estvuje u zajedni~kom zlo~ina~kom poduhvatu i da individualno i kolektivno podr`i zlo~ina~ke ciljeve tog poduhvata, a krivi~na djela, koja dodu{e nisu cilj zajedni~kog zlo~ina~kog poduhvata ali ih je optu~eni mogao predvidjeti, ~ine drugi pripadnici grupe. Stoga se za svaki od oblika odgovornosti za zajedni~ki projekt zahtijeva barem dokaz postojanja zajedni~kog zlo~ina~kog projekta i namjere optu~enog da pospje{i taj projekt.<sup>501</sup>*

275. Najzad, po mi{ljenju odbrane, element svijesti koji zadovoljava uslove ~lana 7(1) jeste namjera da se po~ini radnja koja }e olak{ati po-injenje nezakonitog djela. Ne mo`e se unaprijed presuditi o smi{ljenom karakteru djela, ~ak i kad bi dokazi potvrdili element kriminalnog ne-injenja predvi|en ~lanom 7(3) Statuta.<sup>502</sup>

### c) Diskusija i zaklju~ci

276. Pretresna vije}a u drugim predmetima koji su se vodili pred ovim Me|unarodnim sudom i MKSR-om, izme|u ostalog u predmetima *Tadi}, Akayesu, ^elebi}i i Furund`ija,<sup>503</sup> kao i @albeno vije}e u predmetu *Tadi}, definirali su pravne elemente koji u me|unarodnom pravu odgovaraju razli~itim oblicima individualne krivi~ne odgovornosti u smislu ~lana 7(1) Statuta. Vije}e }e razmotriti njihove zaklju~ke kako bi utvrdilo da li se mogu primijeniti na ovaj slu~aj.**

277. Slijede}i pristup optu~be, Vije}e }e utvrditi objektivni element (*actus reus*) i subjektivni element (*mens rea*) koji se tra~e da bi se optu~enom mogla pripisati

---

<sup>500</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 61.

<sup>501</sup> *Id.*

<sup>502</sup> *Ibid.*, str. 62-63.

individualna krivi-na odgovornost za "planiranje", "podsticanje", "nare|ivanje" ili "pomaganje i podr`avanje" krivi-nih djela koja se terete u optu`nici.

#### i) Planiranje, nare|ivanje ili podsticanje

278. Vije}e smatra da je nu`no dokazati da je osoba koja je planirala, naredila ili podsticala na krivi-no djelo imala zlo~ina-ku namjeru, tj. da je imala namjeru da direktno ili indirektno po~ini doti-no krivi-no djelo. Ipak, uop{teno govore}i, objektivni element po-inila je osoba razli~ita od one koja ga je planirala, naredila ili podsticala. Stoga je potrebno da je ta osoba djelovala shodno nekom planu ili nare|enju. U slu~aju podsticanja, kako se navodi u definiciji u nastavku, nu`no je dokazati da postoji uzro~no-posljedi~na veza izme|u podsticanja i po~inenja objektivnog elementa krivi-nog djela. A {to se ti-e definicije oblika tog u~estvovanja, Vije}e se pridru`uje relevantnim zaklju~cima Pretresnog vije}a u predmetu *Akayesu*.

279. "Planiranje" tako prepostavlja da "jedna ili vi{e osoba smi{l}jaju izvr{enje krivi-nog djela, u pripremnoj fazi kao i u fazi sprovo|enja."<sup>504</sup> Pretresno vije}e mi{ljenja je da se postojanje plana mo`e dokazati posredno izvedenim dokazima.

280. "Podsticanje" prepostavlja "provociranje druge osobe da po~ini krivi-no djelo."<sup>505</sup> Ta formulacija je dovoljno {iroka da bi se moglo zaklju~iti da se podsticanje mo`e izvr{iti ~injenjem kao i ne-injenjem, te da taj pojam obuhvata i eksplicitna i implicitna pona{anja. Va`e}a definicija podsticanja, odnosno "provociranje" /*provoquer*/ nekoga da ne{to u~ini,<sup>506</sup> potvr|uje mi{ljenje prema kojem je potrebno dokazati da postoji uzro~no-posljedi~na veza izme|u podsticanja i izvr{enja objektivnog elementa krivi-nog djela.

281. [to se ti-e "nare|ivanja", Pretresno vije}e u predmetu *Akayesu* iznijelo je sljede}i stav:

<sup>503</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*; presuda u predmetu *Akayesu*; presuda u predmetu ^elebi}; Presuda, *Tu`ilac protiv Ante Furund`ije*, predmet br. IT-95-17/1-T, 10. decembar 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Furund`ija*).

<sup>504</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 480.

<sup>505</sup> *Ibid.*, para. 482.

<sup>506</sup> *Nouveau Petit Robert*, str. 1147, novo izdanje (mart 1984.) (za engleski tekst, vidi *The Concise Oxford Dictionary*, 10. izdanje (1999.), str. 734).

Ono pretpostavlja postojanje odnosa podre|enosti izme|u naredbodavca i izvr{ioса. Drugim rije~ima, osoba na polo~aju vlasti koristi tu vlast da bi ishodila to da neka tre}a osoba po~ini zlo-in.<sup>507</sup>

Nije nu~no da nare|enje bude pismeno ili u nekom odre|enom obliku; ono mo`e biti eksplicitno ili implicitno. ^injenica da je izdano nare|enje mo`e se pokazati posredno izvedenim dokazima.

282. Vije}e se sla`e da nije potrebno da je nadre|eni direktno izdao nare|enje osobи ili osobama koje su izvr{ile objektivni element krivi~nog djela.<sup>508</sup> Osim toga, va`na je zlo~ina~ka namjera nadre|enog a ne podre|enog koji je izvr{io dato nare|enje. Stoga nije bitno da li nare|enje o~ito jeste ili nije nezakonito.

## ii) Pomaganje i podr`avanje

283. Kao prvo, ovo Vije}e pridru`uje se mi{ljenju Pretresnog vije}a u predmetu *Furund`ija*, prema kojem:

pravni elementi pomaganja i podr`avanja [jesu] sljede}i: *actus reus* sastoji se od prakti~ne pomo}i, ohrabrvanja ili moralne podr{ke koji bitno utje~u na izvr{enje zlo~ina. Potrebna *mens rea* jeste znanje da te radnje poma`u izvr{enu krivi~nog djela.<sup>509</sup>

284. Vije}e smatra da objektivni element sau~esni{tva pomaganjem i podr`avanjem<sup>510</sup> mo`e biti po~inen ne-injenjem, pod uslovom da je to ne-injenje imalo odlu~uju}i u-inak na po~inenje krivi~nog djela i da je popra}eno tra`enim umi{ljam. S tim u vezi, samo prisustvo na licu mjesta nekog nadre|enog, npr.

---

<sup>507</sup> Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 483.

<sup>508</sup> [to se ti~e krivi~ne odgovornosti nadre|enog za izdavanje kriminalnih nare|enja, Pretresno vije}e podsje}a na predmet *Visoka komanda*, u kojem je vojni tribunal ocijenio sljede}e: "Da bi se nadre|eni oficir proglašio krivim {to je prenio takvo nare|enje, potrebno je da je to nare|enje prostrijedio niz lanac komandovanja i da je nare|enje bilo o~ito kriminalno, ili da je on znao da je nare|enje kriminalno" *Etats-Unis c. Wilhelm von Leeb et consorts, Trials of War Criminals Before the Nueremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10* (u daljem tekstu: *Trials of War Criminals*), sv. XI, str. 511].

<sup>509</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 249.

<sup>510</sup> Vije}e primje}uje da je u presudi u predmetu *Akayesu* Pretresno vije}e istaklo razliku izme|u, s jedne strane, pomaganja, i sa druge, podr`avanja, kao dva oblika individualne krivi~ne odgovornosti. Vije}e u predmetu *Akayesu* smatralo je da pomaganje ozna~ava doprino}enje, dok bi se podr`avanje sastojalo u podupiranju neke radnje izra`avanjem simpatije. (Presuda u predmetu *Akayesu*, para. 484.). S tim u vezi, ovo Pretresno vije}e tako|e podsje}a na ~lan 25(3)(c) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda, u kojem "pomaganje" i "podr`avanje" predstavljaju, ~ini se, dva razli~ita oblika pomo}i pri po~inenju zlo~ina. Isto vrijedi i za Izvje}aj KMP-a iz 1996., str. 40-41.

<sup>511</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 686; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 842; presuda u predmetu *Akayesu*, para. 705.

vojnog komandanta, predstavlja indikaciju koja va`i kao dokaz kod utvr|ivanja da li je ovaj podr`avao ili ohrabrvao izvr{ioce krivi-nog djela.<sup>512</sup>

285. Nije nu`no dokazati da je pona{anje sau-esnika imalo uzro~no-posljedi~nu vezu sa djelom glavnog izvr{ioce.<sup>513</sup> Osim toga, u~estvovanje se mo`e odigrati prije, za vrijeme ili nakon po~injenja djela i mo`e se dogoditi na drugoj geografskoj lokaciji.<sup>514</sup>

286. Kad je rije~ o subjektivnom elementu koji se tra`i za sau-esni{tvo, valja razlikovati "znanje" od "namjere".<sup>515</sup> Kao {to je ve} nagla{eno u ovoj presudi, subjektivni element koji se tra`i za utvr|ivanje odgovornosti optu`enog za krivi-na djela iz ~lanova 2, 3 i 5 Statuta jeste "namjerni karakter" koji obuhvata i direktnu i indirektnu namjeru. U slu~aju sau-esni{tva, optu`ba se izme|u ostalog oslanja na presudu u predmetu *Furund`ija*, u kojoj je zauzet stav da je subjektivni element sau-esnika "znanje" da njegova djela doprinose po~injenju zlo~ina. No obrana je mi{ljenja da ~lan 7(1) Statuta tra`i da optu`eni ima "specifi~nu namjeru da po~ini smi{ljeni radnju u cilju olak{avanja po~injenja krivi-nog djela."<sup>516</sup> Vije}e smatra da je sau-esnik, osim {to je znao da }e njegovi postupci doprinijeti po~injenju krivi-nog djela, morao imati namjeru da pomogne ili barem biti svjestan da }e ta pomo} biti mogu}a i predvidljiva posljedica njegovog pona{anja.<sup>517</sup>

287. Najzad, Pretresno vije}e pridru`uje se sljede}im zaklju~cima iz presude u predmetu *Furund`ija*:

---

<sup>512</sup> Presuda, *Tu`ilac protiv Zlatka Aleksovskog*, predmet br. IT-95-14/1-T, 25. juni 1999. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Aleksovski*), para. 65; presuda u predmetu *Akayesu*, para. 693.

<sup>513</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 233; presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 61.

<sup>514</sup> Presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 62.

<sup>515</sup> Pretresno vije}e podsje}a na ~lan 30(1) ("psiholo{ki element") Statuta stalnog Me|unarodnog krivi-nog suda, koji se primjenjuje na sve oblike krivi-ne odgovornosti u smislu tog Statuta: "osim ako nije druga-ije odre|eno, niko nije krivi-no odgovoran i ne mo`e biti ka`nen za krivi-no djelo iz nadle`nosti ovog Suda osim ako je objektivni element krivi-nog djela po~inen *namjerno i sa znanjem*" (naglasak dodan).

<sup>516</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 61. U stvari, -ini se da je to ujedno i mi{ljenje optu`be: "Ako [sau-esnik] zna da }e vjerovatno biti po~injeno neko krivi-no djelo, pa krivi-no djelo doista i bude po~injeno, a on je imao namjeru da ga olak{a, kriv je za sau-esni{tvo." (Zavr{ni podnesak tu`ioce, poglavlje XI, para. 1.46 (naglasak dodan)).

<sup>517</sup> Kao {to je re-eno u predmetu *Tadi*): "[...] postoji uslov namjere, koji uklju~uje svijest o ~inu u-e{}a zajedno sa svjesnom odlukom da se u~estvuje putem planiranja, podsticanja, nalaganja, po~injavanja ili na drugi na-in pomaganja i podr`avanja u po~injavaju zlo~ina." (Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 674). To mi{ljenje je potvr|eno u presudi u predmetu ^elebi}i (para. 326) i u presudi u predmetu *Aleksovski* (para. 61).

Nije nu` no da pomaga- i podr` avalac zna za ta-no krivi~no djelo koje je bilo namjeravano i na kraju po-injeno. Ako je svjestan da }e neko od vi{e krivi~nih djela vjerojatno biti po-injeno, a onda se jedno od tih krivi~nih djela i po-ini, on je namjeravao da pomogne izvr{enju tog krivi~nog djela i kriv je kao pomaga- i podr` avalac.<sup>518</sup>

288. Vije}e smatra nu` nim ista}i da valja razlikovati sau~esni{vo od ostvarivanja zajedni~kog cilja ili plana za po-injenje krivi~nog djela.<sup>519</sup> U ovom predmetu, Vije}e konstatira da se postavlja jedino pitanje sau~esni{tva.

## 2. Individualna krivi~na odgovornost u smislu ~lana 7(3) Statuta

### a) Uvod

289. Optu`eni se kumulativno tereti po ta-kama optu`nice na osnovu ~lana 7(3) Statuta, koji glasi:

^injenica da je neko od djela navedenih u ~lanovima 2 do 5 ovoga Statuta po-inio podre|eni ne oslobo|a njegovog nadre|enog krivi~ne odgovornosti ako je nadre|eni znao ili imao razloga znati da }e podre|eni po-initi takva djela ili ih je ve} po-inio, a nadre|eni nije preuzeo nu`ne i razumne mjere da sprije~i takva djela ili kazni po~inioce.

290. Preliminarno, Vije}e podsje}a da je, kako je konstatiralo Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i,<sup>520</sup> princip odgovornosti nadre|enog *stricto sensu* dio me|unarodnog obi~ajnog prava.

291. Prema mi{ljenju optu`be, da bi se optu`enog proglašilo krivi~no odgovornim u smislu ~lana 7(3) Statuta, nu`no je dokazati da je po~injeno krivi~no djelo; da je optu`eni vr{io vlast nadre|enog nad izvr{iocem krivi~nog djela ili nad njegovim nadre|enima; da je optu`eni znao ili imao razloga da zna da se podre|eni spremi da po~ini zlo~in ili da ga je ve} po~inio a da optu`eni nije preuzeo nu`ne i razumne mjere da zlo~in sprije~i ili da kazni po~inioce.<sup>521</sup>

292. Odbrana naprotiv smatra da prema ~lanu 7(3) Statuta moraju biti ispunjeni sljede}i uslovi: krivi~na djela su po~inili neposredni podre|eni optu`enog; optu`eni je znao ili je imao razloga da zna da se njegovi podre|eni spremaju da po~ine takva djela ili da su ih ve} po~inili; optu`eni je imao pravne ovlasti i stvarnu mogu}nost da

<sup>518</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 246.

<sup>519</sup> Cf. Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi}*, para. 178-229.

<sup>520</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 343. Ovo mi{ljenje potvr|eno je u presudi u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 209.

sprije~i ili kazni djela koja su po~inili podre|eni; i optu`eni nije ispunio svoju obavezu da sprije~i ili kazni djela koja su po~inili njegovi podre|eni.<sup>522</sup>

293. Prema mi{ljenju odbrane, potrebno je dalje dokazati da je neispunjeno, od strane nadre|enog, obaveze djelovanja, dovelo do krivi~nog djela, drugim rije~ima, da je po~injeno krivi~no djelo izravna posljedica ne-injenja nadre|enog i da je doti~ni predvi|ao ili znao da njegovo ne~injenje mo`e logi~no i predvidljivo dovesti do po~injenja krivi~nog djela.<sup>523</sup>

294. [to se ti~e su{tinskih elemenata odgovornosti nadre|enog u smislu ~lana 7(3) Statuta, Vije}e se pridru`uje mi{ljenju pretresnih vije}a u predmetima ^elebi}i i Aleksovski.<sup>524</sup> Shodno tome, da bi se optu`enog u ovom predmetu proglašilo krvim prema ~lanu 7(3) Statuta, nu`no je dokazati:

- 1) da je postojao odnos nadre|enosti izme|u nadre|enog (optu`eni) i izvr{ioca krivi~nog djela;
- 2) da je optu`eni znao ili imao razloga da zna da }e biti po~injeno krivi~no djelo ili da je ono ve} po~injeno;
- 3) da optu`eni nije preuzeo nu`ne i razumne mjere da bi sprije~io po~injenje krivi~nog djela ili kaznio po~inioca.

b) Veza nadre|enosti

i) Argumenti strana

295. Optu`ba smatra da se termin "nadre|eni" ne ograni~ava na komandante koji su u uobi~ajenom lancu komandovanja neposredno iznad po~inilaca krivi~nih djela. Odlu~uju}i element u ovom predmetu jeste da li je nadre|eni imao kontrolu nad postupcima svojih podre|enih. Valja dokazati da je vr{lo efektivnu kontrolu nad osobama koje su po~inile kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava o kojima je ovdje rije~, odnosno da je imao stvarnu mogu}nost da sprije~i po~injenje zlo~ina i kazni po~inioce.

---

<sup>521</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavlje XIII, str. 139.

<sup>522</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 61-62.

296. Po mi{ljenju optu`be, zvani-na titula komandanta nije neophodan preduslov za pripisivanje odgovornosti nadre|enog. Takva odgovornost mo`e se pripisati kad god je neka osoba na polo`aju vlasti ili vr{i kontrolu, bilo *de facto* ili *de iure*. Neku osobu mo`e se smatrati "nadre|enom" u smislu ~lana 7(3) Statuta na osnovu efektivnog uticaja koji ima i koji se o~ituje u raznim oblicima kontrole koji joj daju mogu}nost da intervenira kako bi sprije~ila krivi~no djelo. ^injenica da komandant ima pravnu nadle`nost da preduzme sve potrebne mjere da bi kaznio doti-ne podre|ene tako|e nije neophodan preduslov za pripisivanje odgovornosti nadre|enog. Dovoljno je da je mogao preduzeti odre|ene mjere. ^injenica da je komandant *jedini* koji mo`e preduzeti sve nu`ne mjere da bi kaznio doti-ne podre|ene tako|e nije neophodni preduslov da bi se pripisala odgovornost nadre|enog.

297. [to se ti-e ~injeni-nog stanja, optu`ba smatra da ako se ovaj pravni kriterij ispravno primijeni na dokaze, jedini mogu}i zaklju~ak jeste da je optu`eni bio "nadre|eni" i u odnosu na izvjesne samostalne jedinice, kao {to su Vitezovi, D`okeri i 4. bojna vojne policije HVO-a.<sup>525</sup>

298. Odbrana smatra da je nu`no dokazati da je optu`eni imao pravne ovlasti i efektivnu mogu}nost da nametne mjere kako bi sprije~io da njegovi podre|eni po~ine krivi~na djela ili da te podre|ene kazni. Da bi se odgovornost nadre|enog primijenila ne samo na njegove neposredne podre|ene nego i na lokalno civilno stanovni{vo, optu`ba mora dokazati da je nadre|eni ostvariva{nu ili suverenu vlast u svojoj zoni odgovornosti, i da je ista bila u potpunosti okupirana od strane njegovih snaga.

299. U ovom predmetu, odbrana smatra da optu`eni u predmetno vrijeme nije imao suverenu vlast u okupiranoj zoni. Shodno tome, odgovornost optu`enog ograni~ava se na krivi~na djela koja su po~inili njegovi neposredni podre|eni, koje je pravno i fakti~ki bio u stanju da sprije~i i kazni. Osim toga, odbrana isti-e da optu`eni nije imao pravne ovlasti da ka`njava krivi~na djela koja je po~inio bilo koji vojnik u ZOSB-u i da nije bio pravno ovla{ten da preduzima disciplinske mjere protiv pripadnika izvjesnih samostalnih jedinica.<sup>526</sup>

---

<sup>523</sup> *Ibid.*, str. 62 i str. 71-72.

<sup>524</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 346; presuda u predmetu Aleksovski, para. 69.

<sup>525</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavljje XIII, para. 1.1-1.12.

<sup>526</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 68-71.

## ii) Diskusija i zaklju~ci

300. Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i smatralo je da se ~lan 7(3) Statuta mo`e primijeniti samo ako je optu`eni vr{io vlast nadre|enog. Taj princip se ne ograni~ava na osobe koje su zvani~no imenovane komandantima, nego se prote`e i na vlast *de facto* i na vlast *de iure*.<sup>527</sup> Oslanjaju}i se na sudska praksu i na koncept "indirektne nadre|enosti" koji je definiran u ~lanu 87 Dopunskog protokola I,<sup>528</sup> vije}e u predmetu ^elebi}i zaklju~ilo je sljede}e:

za primjenu principa odgovornosti nadre|enog neophodno je da nadre|ena osoba ima efektivnu kontrolu nad osobama koje su po~inile prvo{itna kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava, u smislu da je imala stvarnu mogu}nost da sprije~i kazni izvr{enje tih kr{enja.<sup>529</sup>

301. Vi{je}e se sla`e s tim mi{ljenjem. Stoga, nadre|eni se mo`e smatrati krivi~no odgovornim za krivi~na djela koja su po~inile osobe koje nisu zvani~no njegovi (direktni) podre|eni, u onoj mjeri u kojoj nad njima ima efektivnu kontrolu.<sup>530</sup>

302. Stoga, premda Vi{je}e dijeli mi{ljenje odbrane da je "efektivna mogu}nost" nadre|enog pertinentan kriterij, nije nu`no potrebno da je nadre|eni bio pravno ovla{ten da sprije~i ili kazni djela koja su po~inili njegovi podre|eni. Ovdje valja imati u vidu njegovu "stvarnu mogu}nost"<sup>531</sup> koja se umjesto izdavanja nare|enja ili preduzimanja disciplinskih mjera mo`e npr. o~itovati u slanju izvje{taja nadle`nim vlastima kako bi ove preduzele prikladne mjere.<sup>532</sup>

303. Najzad, Vi{je}e je mi{ljenja, kao i vi{je}e u predmetu *Aleksovski*,<sup>533</sup> da kriterij efektivne kontrole nadre|enog podrazumijeva da se za isto krivi~no djelo koje je po~inio podre|eni mo`e pozvati na odgovornost vi{e osoba.

---

<sup>527</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 370.

<sup>528</sup> *Ibid.*, para. 364-378.

<sup>529</sup> *Ibid.*, para. 378.

<sup>530</sup> Pretresno vije}e podsje}a na ~lan 28(1) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda, koji krivi~nu odgovornost vojnog komandanta ograni~ava na krivi~na djela koja pripremaju ili su ve} po~inile "snage koje su stavljene pod njegovu efektivnu komandu i kontrolu."

<sup>531</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 395: "nadre|enog se mo`e smatrati krivi~no odgovornim jedino za to {to je propustio preduzeti one mjere koje su *u njegovoj mo}i*" (naglasak dodan). Isto tako, ~lan 86 (2) Dopunskog protokola I govori o krivi~noj odgovornosti nadre|enih i o "mjerama koje su *fakti~ki u njihovoj mo}i* da sprije~e ili kazne" (naglasak dodan).

<sup>532</sup> Presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 78 (izvje{taji kojima se nadle`ne vlasti obavje{tavaju da su po~injena krivi~na djela).

<sup>533</sup> *Ibid.*, para. 106.

c) Element svijesti: "znao je ili je imao razloga da zna"

i) Argumenti strana

304. I optu`ba i odbrana sla`u se da se efektivno znanje o -injenicama mo`e utvrditi direktnim ili posredno izvedenim dokazima. Kad je rije~ o potonjima, optu`ba nagla{ava izvjesne pertinentne faktore kao {to su broj, vrsta i obim nezakonitih djela.<sup>534</sup>

305. Po mi{ljenju optu`be, komandant je "imao razloga da zna" ako je imao informacije koje su ga upozorile ili mu nagovijestile da se njegovi podre|eni spremaju da po~ine krivi~na djela ili su ih ve} i po-inili, ili pak ako -injenica da nije posjedovao takve informacije proizilazi iz te{kog zanemarivanja njegove obaveze da prikuplja op{te informacije o pona{anju svojih podre|enih, a kojim je informacijama u razumnoj mjeri imao pristupa.<sup>535</sup>

306. Da bi se utvrdilo da je komandant znao ili imao razloga da zna za krivi~no djelo, tvrdi odbrana, optu`ba mora dokazati da je isti efektivno znao ili da je svjesno ignorirao informacije koje je posjedovao a koje su nedvojbeno ukazivale na to da }e biti po~injeno takvo djelo ili da je ono ve} po~injeno.<sup>536</sup>

ii) Diskusija i zaklju~ci

a. "Efektivno znanje"

307. Znanje se ne mo`e konstatirati na osnovu presumpcije.<sup>537</sup> Ipak, Vije}e se sla`e da se to "znanje" mo`e utvrditi direktnim ili posredno izvedenim dokazima. U pogledu posredno izvedenih dokaza, Vije}e se sla`e sa Pretresnim vije}em u predmetu ^elebi}i i zaklju~uje da se pri utvr|ivanju da li je nadre|eni nu~no imao potrebno znanje mogu uzeti u obzir, izme|u ostalog, i indikacije nabrojene u Zavr{nom izvje{taju Komisije eksperata, odnosno broj, vrsta i obim nezakonitih djela, period u kojem su po~injena, broj i tip vojnika koji su u njima u~estvovali, logisti-ka

---

<sup>534</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavljje XIII, para. 2.2-2.3; Zavr{ni podnesak odbrane, str. 63.

<sup>535</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavljje XIII, para. 2.4-2.15.

<sup>536</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 63-68.

<sup>537</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 386. Pretresno vije}e primje}uje da je, po mi{ljenju odbrane, optu`ba u jednoj fazi postupka tvrdila da se to znanje u nekim okolnostima mo`e uzeti kao presumpcija, {to je odbrana osporila. Zavr{ni podnesak odbrane, str. 67.

sredstva koja su eventualno upotrebljena, geografsko mjesto djela, rasprostranjenost djela, brzina operacija, *modus operandi* sli~nih nezakonitih djela, starje{ine i ljudstvo koji su upleteni i mjesto gdje se nalazio komandat u trenutku izvr{enja djelâ.<sup>538</sup>

308. Te indikacije valja ocijeniti u svjetlu nadre|enosti optu`enog, ako je utvr|ena. U stvari, kako je presudilo vije}e u predmetu *Aleksovski*, sama ~injenica da neka osoba ima polo`aj nadre|enog predstavlja ozbiljnu indikaciju da ona ima saznanja o krivi-nim djelima koja su po-inili njegovi podre|eni.<sup>539</sup>

b. "Imao je razloga da zna"

309. Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i prou-ilo je sudsku praksu nakon 2. svjetskog rata i zaklju-ilo sljede}e:

Ako se prou-e te odluke, dolazi se do principa da se neznanje ne bi smjelo uzeti nekome u odbranu ako je, da citiramo Tokijsku presudu, nadre|eni "bio odgovoran zato {to nije pribavio takva saznanja".<sup>540</sup>

310. Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i je ipak dodalo da, budu}i da je du`no da primjenjuje obi-ajno pravo kakvo je postojalo u predmetno vrijeme,<sup>541</sup> ono tako|e mora u potpunosti uzeti u obzir normu uspostavljenu ~lanom 86 Dopunskog protokola I.<sup>542</sup> Vije}e je zaklju-ilo da ta odredba, kad se protuma-i njeni obi-no zna-enje, pokazuje da je u doti-nom periodu obi-ajno pravo usvojilo sljede}i stav:

Nadre|eni [se] mo`e smatrati krivi-no odgovornim samo ako je stvarno imao na raspolaganju konkretne informacije koje bi ga upozorile na krivi-na djela koja su po-inili njegovi podre|eni. Te informacije ne moraju biti takve da su same po sebi dovoljne da nagnaju na zaklju-ak o postojanju takvih zlo~ina. Dovoljno je da su informacije nadre|enog navele na dalje istrage, ili drugim rije-ima, da su ukazale na potrebu dodatne istrage kako bi se utvrdilo da li su njegovi podre|eni po-inili ili se spremaju po-initi krivi-na djela.<sup>543</sup>

311. Pretresno vije}e u predmetu ^elebi}i preciziralo je da je do tog zaklju-ka do{lo bez prejudiciranja sada{njenje stanja me|unarodnog obi-ajnog prava. S tim u vezi pomenulo je ~lan 28(1)(a) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi-nog suda, koji propisuje da individualna krivi-na odgovornost vojnog komandanta postoji ako je

---

<sup>538</sup> Zavr{ni izvje{taj Komisije eksperata, para. 58; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 386.

<sup>539</sup> Presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 80.

<sup>540</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 388 (bez fusnote). Cf. tako|e para. 389.

<sup>541</sup> 1992.

<sup>542</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 390.

<sup>543</sup> *Ibid.*, para. 393.

ovaj "znao ili je, s obzirom na okolnosti, trebalo da zna" da su njegovi podre|eni po-inili ili se spremaju da po~ine krivi-na djela.<sup>544</sup>

312. Obje strane u ovom predmetu osporavaju taj zaklju~ak iz presude u predmetu ^elebi}i, ali iz razli~itih razloga. Optu` ba tvrdi da je ~lan 86 Dopunskog protokola I komplementaran ~lanu 87, koji obavezuje nadre|enog da nadzire podre|ene i da bude obavije{ten o njihovim postupcima. Taj uslov znanja ne razlikuje se, dakle, od norme koju je uspostavila sudska praksa nakon 2. svjetskog rata, kako je formulirana u ~lanu 28(1)(a) Statuta stalnog Me|unarodnog krivi~nog suda. Prema mi{ljenju optu` be, komandant mora barem ustanoviti efikasni sistem izvje{tavanja ili se slu`iti takvim sistemom, kako bi bio siguran da }e doznati za svaki prekr{aj. Na osnovu Komentara uz ~lan 86 Dopunskog protokola I, optu` ba navodi izvjestan broj pitanja o kojima komandant mora biti stalno informiran, kao npr. op{ta takti~ka situacija i nivo obu~enosti snaga koje su mu podre|ene.<sup>545</sup>

313. Odbrana sa svoje strane tvrdi da sudska praksa proizi{la iz 2. svjetskog rata naglasak stavlja na informacije koje nu`no navode na zaklju~ak da su po~injena ka~njiva djela. Odbrana je mi{ljenja da se kriterij da je nadre|eni "imao razloga da zna" ne smije tuma~iti tako da se "obi~an nehat" uklju~i u subjektivni element krivi~nog djela.<sup>546</sup>

314. Vije}e }e sada izlo`iti vlastito tuma~enje kriterija "imao je razloga da zna" u skladu sa me|unarodnim obi~ajnim pravom. Najprije }emo razmotriti relevantnu sudsку praksu proizi{lu iz 2. svjetskog rata.

315. O odgovornosti za ratne zlo~ine protiv zarobljenika, Me|unarodni vojni tribunal za Daleki istok (MVTDI) izjavio je:

Svaka osoba zadu`ena da pazi da se sa zarobljenicima dobro postupa i da sprije{i svako zlostavljanje mora u tu svrhu ustanoviti primjereni sistem i pobrinuti se da on na zadovoljavaju}i na-in funkcionira. Takve osobe su zanemarile svoju du`nost i odgovorne su za zlostavljanje zarobljenika ako:

- 1) nisu ustanovile takav sistem;
- 2) jesu ustanovile sistem, ali se nisu pobrinule da on na zadovoljavaju}i na-in funkcionira.

---

<sup>544</sup> Id.

<sup>545</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, poglavljje XIII, para. 2.9-2.14.

<sup>546</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 63-66.

Svaka nadle` na osoba du` na je da se uvjeri da sistem funkcionira, a propust da to u-ini povla-i njezinu odgovornost. Ta obaveza nije ispunjena ako se doti-na osoba ograni-i na to da uspostavi `eljeni sistem a zatim zanemari da se pobrine za njegovo funkcioniranje. [...]

Ipak, ako su po-injeni konvencionalni ratni zlo-ini, te osobe nisu odgovorne ako je uspostavljen primjeren sistem i ako je stalno obezbije|eno njegovo funkcioniranje, osim u sljede}im slu~ajevima:

1) ako su te osobe znale da su po-injeni takvi zlo-ini te su usprkos tom saznanju propustile da preduzmu mjere koje su u njihovoj mo}i da sprije-e da se ubudu)e ponove takvi zlo-ini; ili

2) ako su krive {to nisu pribavile ta saznanja.

U slu~aju kad takva osoba zna, ili je trebalo da zna da nije ispoljila nehat ili aljkavost, ona ne mo`e biti oslobo|ena krivnje za ne-injenje ako je njena funkcija tra`ila ili omogu}avala da preduzme sve nu`ne mjere da sprije-i takve zlo-ine. Uostalom, da bi osoba koja je ina-e odgovorna bila oslobo|ena krivnje, nije dovoljno da poka`e da je primila garancije od drugih osoba koje su neposrednije zadu`ene za nadzor nad zarobljenicima ako je, s obzirom na polo`aj tih drugih osoba, na u-estalost izyje{taja o zlo-inima ili na druge okolnosti, bila du`na da se potpunije osvjedo-i o iskrenosti tih garancija.<sup>547</sup>

MVTDI je osim toga precizirao:

Komandanti kopnene vojske ili mornarice mogu svojim nare|enjima obezbijediti primjerno postupanje sa zarobljenicima i sprije-iti zlostavljanje. To mo`e u-initi i ministar rata i ministar mornarice. Ako su nad zarobljenicima pod njihovom kontrolom po-injeni zlo-ini, i ako su oni *unaprijed* znali ili je *trebalo da znaju* da }e oni vjerovatno biti po-injeni, oni su za njih odgovorni. Ako je, na primjer dokazano da su jedinice pod komandom odre|enog komandanta po-inile konvencionalne ratne zlo-ine za koje je komandant znao *ili je trebalo da zna*, to povla-i njegovu odgovornost za sli-ne zlo-ine koji }e se dogoditi u budu}nosti ako on ne preduzme potrebne mjere da ih sprije-i.<sup>548</sup>

316. U predmetu *Toyoda*, pravni savjetnik Tribunala za ratne zlo-ine na sljede}i je na-in izrazio mi{ljenje Tribunal-a:

Najjednostavnijim mogu}im rije-ima, mo`e se re}i da Tribunal smatra da je princip komandne odgovornosti sljede}i: ako je optu`eni znao ili je, *uz du`nu revnost, morao doznati* da su njegovi podre|eni, posredni ili neposredni, po-inili zvjerstva dokazana bez sjenke sumnje pred ovim Tribunalom ili da je postojala praksa iz koje se mo`e izvesti njihovo postojanje, te ako je optu`eni, propustiv{i da preduzme bilo kakve mjere da kazni po-inioce, dozvolio da se zvjerstva nastave, tada nije ispunio du`nost koja mu pripada kao komandantu i treba da bude ka`njen.

Pri utvr|ivanju vinosti ili nevinosti optu`enog kojeg se tereti da nije ispunio svoju du`nost komandanta, valja uzeti u obzir brojne faktore. Teorija je jednostavna ali njena primjena u praksi to nije. [...] Vinost se ne mo`e utvrditi na osnovu vrste

<sup>547</sup> Zvani-ni transkript tokijskog procesa, str. 48444-48445 engleske verzije teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-noj engleskoj verziji teksta.

<sup>548</sup> *Ibid.*, str. 48446 engleske verzije teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-noj engleskoj verziji teksta.

komande koju je vr{io - operativne ili administrativne ili obje. Ako je znao ili je, *uz du`nu revnost, trebalo da zna*, da njegove snage ~ine zvjerstva i ako nije u-inio sve {to je u njegovoj mo}i u datim okolnostima da ih sprije-i i da kazni po~inioce, nije izvr{io svoju du`nost. Preostaje jedino da se utvrdi stepen vinosti.<sup>549</sup>

317. Jedan od optu`enih u predmetu *Pohl* bio je SS-oficir Karl Mummenthey. On je nadzirao pogone koncentracionih logora. Vojni tribunal u tom predmetu presudio je da "~-injenica da je Mummenthey tvrdio da nije znao {ta se de{avalо u radnim logorima i pogonima koji su bili pod njegovom kontrolom njega ne osloba|a odgovornosti. *Du`nost mu je bila da zna.*"<sup>550</sup> ^ini se ipak da je tribunal zaklju~io da je, konkretno, optu`eni *moraо znati*:

Mummenthey nije mogao a da ne zna da su koncentracioni logori snabdijevali radnom snagom preduze}a DEST. U Sachsenhausenu-Oranienburgu, zatvorenici koji su i{li na prisilni rad svakodnevno su prolazili du` zgrade u kojoj je Mummenthey imao kancelariju. Njihovo jadno fizi-ko stanje bilo je o~igledno.<sup>551</sup>

318. Predmet *Roechling* odnosio se na krivi-nu odgovornost direktora istoimenog preduze}a koji su naredili zlostavljanje osoba podvrgnutih prisilnom radu ili na to zlostavljanje pristali. Odgovaraju}i na odbranu Hermanna Roechlinga, koji je tvrdio da mu nisu bili poznati `ivotni uslovi radnika u tvornici Voelklingen, prvostepeni sud je zaklju~io:

*da je bila njegova du`nost kao rukovodioca da se informira o na~inu na koji se postupa sa stranim radnicima i ratnim zarobljenicima, pri ~emu je zapo{ljavanje potonjih u tvornicama oru`ja bilo uz to zabranjeno po ratnom pravu, {to on nije mogao ne znati; da ne mo`e sa sebe skinuti odgovornost izjavom da ga to pitanje nije interesiralo.*<sup>552</sup>

@albeni sud je potvrdio odbacivanje odbrane na osnovu neznanja, smatraju}i da

<sup>549</sup> *Etats-Unis c. Soemu Toyoda* (naglasak dodan). Zvani-ni transkript su|enja, str. 5006 engleske verzije teksta. Predsjednik Tribunal je na sljede}i na-in rezimirao optu`be protiv admirala Toyode: "Optu`en je da je kr{io ratno pravo i obi-aje, prvo u svojstvu glavnog komandanta mornari-ke oblasti Yokosuka, japanske flote, snaga mornarice i komande mornari-ke pratinje, a zatim u svojstvu komandanta Vrhovne komande mornarice, koje je du`nosti vr{io u raznim trajanjima izme|u 21. maja 1943. pa sve negdje do kraja rata na Pacifiku" (predmet *Toyoda*, zvani-ni transkript su|enja, str. 5008 engleskog teksta. Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.)

<sup>550</sup> *Etats-Unis c. Oswald Pohl et consorts, Trials of War Criminals*, sv. V, str. 1055 engleskog teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

<sup>551</sup> *Ibid.*, str. 1053 engleskog teksta. U nastavku tribunal govori o "masovnoj patnji za koju nije mogao ne znati". *Ibid.*, str. 1054 engleskog teksta. Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

<sup>552</sup> Op{ti sud Vojne vlasti francuske okupacione zone u Njema-koj, *Jugement rendu le 30 juin 1948 dans l'Affaire c. Herman Roechling et consorts, accus{ de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanit{*, u *Trials of War Criminals*, sv. XIV, aneks B, str. 1088 engleskog teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

nijedan nadre|eni ne mo`e se u nedogled pozivati na tu odbranu: jer je njegova du`nost da se informira o tome {ta se doga|a u njegovoj organizaciji, tako da neznanje mo`e biti samo rezultat kriminalnog nehata.<sup>553</sup>

319. Tu "du`nost da se informira" istaknuo je i vojni tribunal u predmetu *Taoci*, koji je na sljede}i na-in obrazlo`io odbacivanje odbrane generala Lista, koji je tvrdio da ni{ta nije znao o velikom broju slu~ajeva protivpravnog li{avanja ~ivotu koje su po-inili njegovi podre|eni:

General koji komandira okupiranim teritorijom ima du`nost da odr`ava javni red, da ka`njava krivi-na djela i da {titi ~ivote i imovinu u svojoj zoni komande. Ta odgovornost ta-no pokriva njegovu zonu komande. *On je du`an da se informira o doga|ajima koji se de{avaju na toj teritoriji.* On mo`e tra`iti izvje{taje o svim doga|ajima koji potpadaju pod njegovu nadle`nost; ako su ti izvje{taji nepotpuni ili na bilo koji drugi na-in nedostatni, on je du`an da tra`i dodatne informacije o relevantnim ~jenicama. *Ako to ne u-ini, zanemaruje svoju du`nost i ne mo`e se u svoju odbranu pozivati na vlastiti nehat.* ^jenica da je bio odsutan iz komande ne mo`e ga ni na koji na-in oslobođiti odgovornosti za djela po-injena na osnovu politike koju je uveo ili odobrio.<sup>554</sup>

320. U istom smislu, vojni tribunal u predmetu *Visoka komanda* preuzeo je sljede}i izvadak iz popratnog mi{ljenja u predmetu *Taoci*:

Neznanje o izvje{tajima koji su mu upu}eni ne predstavlja odbranu. Izvje{taji koji se {alju komandantima u rangu generala izri-ito su upu}eni njima li-no [...] Ne primiti na znanje te izvje{taje odnosno ne zatra`iti dodatne izvje{taje ako oni prvi nisu bili zadovoljavaju}i predstavlja zanemarivanje du`nosti na koju se ne mo`e pozivati u vlastitu odbranu.<sup>555</sup>

321. Nedvosmisleno odbacuju}i koncept tzv. stroge odgovornosti, tribunal u predmetu *Visoka komanda* smatrao je tako|e i da:

Krivi-na odgovornost se ne pripisuje svim pojedincima koji su dio lanca komandovanja samo na osnovu te ~jenice. Morao je postojati li-ni nehat. To je mogu}e samo ako se pojedinac mo`e direktno okriviti za samo djelo ili ako njegov propust da primjereno nadzire svoje podre|ene predstavlja kriminalni nehat sa njegove strane. U potonjem slu~aju, mora biti u pitanju li-ni nehat koji se mo`e izjedna-iti sa smi{ljenom i nemoralnom ravnodu{no}u prema djelima podre|enih, {to se pak mo`e izjedna-iti s odobravanjem tih djela.<sup>556</sup>

---

<sup>553</sup> Visoki sud Vojne vlasti francuske okupacione zone u Njema-koj. *Jugement du 25 janvier 1949 dans l'Affaire c. Herman Roechling et consorts, accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Arrêt relatif à l'appel interjeté contre le jugement du 30 juin 1948*, u *Trials of War Criminals*, sv. XIV, aneks B, str. 1106 engleskog teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

<sup>554</sup> *États-Unis c. Wilhelm List et consorts, Trials of War Criminals*, sv. XI, str. 1271 engleskog teksta (naglasak dodan). Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

<sup>555</sup> *Ibid. États-Unis c. Wilhelm von Leeb et consorts, Trials of War Criminals*, sv. XI, str. 603 engleskog teksta. Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

<sup>556</sup> *États-Unis c. Wilhelm von Leeb et consorts, Trials of War Criminals*, sv. XI, str. 543-544 engleskog teksta. Analiza Vije}a temelji se na zvani-nom engleskom tekstu.

322. Na osnovu ove analize sudske prakse, Pretresno vijeće zaključuje da se nakon 2. svjetskog rata iskristalizirala pravna norma prema kojoj komandant može biti odgovoran za krivična djela svojih podređenih "ako nije upotrebio sredstva koja su mu bila na raspolaganju kako bi se informirao o kršenju i ako je, u datim okolnostima, trebalo da zna, te njegovo neznanje predstavlja kriminalno zanemarivanje dužnosti."<sup>557</sup>

323. Ovaj princip odgovornosti nadređenog uveden je u nacionalna zakonodavstva. Na primjer, *Field Manual* br. 27-10 vojske Sjedinjenih Država o pravu ratovanja na kopnu propisuje:

Komandant je [...] odgovoran ako stvarno zna ili ako je trebalo da zna, iz izvještaja koje je primio ili na drugi način, da se snage ili druge osobe pod njegovom kontrolom spremaju da poine ratni zločin ili su ga već počinile, a on nije preuzeo nuančne mјere koje mu stoje na raspolaganju da se pobrine za počitivanje ratnog prava.<sup>558</sup>

324. Kad je riječ o kodifikaciji na međunarodnom planu, odnosno usvajanju Dopunskog protokola I iz 1977., postavlja se sljedeće pertinentno pitanje: da li se usvajanjem tog Protokola promijenilo međunarodno običajno pravo u smislu da komandant može biti pozvan na odgovornost zbog propusta da reagira na zločine koje su počinili njegovi podređeni samo ako je *de facto* raspolagao konkretnim informacijama o tim kršenjima? Vijeće tako ne smatra, iz razloga koje ćemo izložiti.

325. Član 86 ("Ne-injenje") Dopunskog protokola I propisuje u stavu 2:

Injenica da je kršenje Konvencija ili ovog Protokola počinio podređeni ne oslobađa njegove nadređene krivične odnosno disciplinske odgovornosti, zavisno od slučaja, ako su isti znali ili su imali informacije koje su im u datim okolnostima omogućavale da zaključe, da je dotični podređeni počinio ili se spremava da počini takvu povredu, a oni nisu preuzezeli sve moguće mјere u okviru svojih ovlasti da spriječe ili suzbiju tu povredu.<sup>559</sup>

326. Valja najprije primijetiti da se engleski i francuski tekst člana 86(2) ponekad razmimoilaze. Dok engleski tekst predviđa "informacije koje su im trebale omogućiti da zaključe" (*information which should have enabled them to conclude, des*

---

<sup>557</sup> W.H. Parks, *Command Responsibility for War Crimes*, 62 Mil. L. Rev. 1 (1973) (u daljem tekstu: Parks), str. 90.

<sup>558</sup> U.S. Department of Army, *Field Manual 27-10, Law of Land Warfare*, para. 501 (1956), Parks, str. 95. Analiza Vijeće temelji se na zvaničnom engleskom tekstu. *British Manual of Military Law* koristi sasvim iste termine. Cf. *Great Britain War Office, The Law of War on Land: Being Part 3 of the Manual of Military Law*, para. 631 (1958), citirano u: L.C. Green, *Command Responsibility in International Humanitarian Law*, 5 Transn'l L & Contp Prbs 319, str. 343 (1995).

<sup>559</sup> Naglasak dodan.

*informations qui auraient dû leur permettre de conclure), u francuskoj verziji stoji "informacije koje su im omogu}avale da zaklju~e" (des informations leur permettant de conclure, information enabling them to conclude). Slijede}i u tome duh ~lana 33(4) Be~ke konvencije o pravu me|unarodnih ugovora (1969.), Pretresno vije}e smatra da francuski tekst bolje odgovara cilju i svrsi odredbe.<sup>560</sup>*

327. Vije}e }e stoga tu odredbu protuma~iti u skladu sa ~lanom 31 Be~ke konvencije, odnosno "u dobroj vjeri slijede}i uobi~ajeno zna~enje termina ugovora u njihovom kontekstu i u svjetlu njegovog cilja i svrhe." S tim u vezi, Vije}e smatra klju~nom odredbu utemeljenu ~lanom 43(1) Dopunskog protokola I, prema kojoj oru`ane snage moraju biti stavljenе "pod komandu koja }e biti odgovorna za pona{anje svojih podre|enih".<sup>561</sup>

328. Prema mi{ljenju Vije}a, izraz "imali informacije" iz ~lana 86(2) Protokola mora se {iroko tuma~iti. S tim u vezi, Komentar uz Dopunski protokol I oslanja se na sudsku praksu nakon 2. svjetskog rata i u te informacije ubraja "izvje{taje koji su podneseni [nadre|enom], [...]. takti~ku situaciju, stepen obu~enosti i znanja podre|enih oficira i njihovih snaga [i] njihov karakter."<sup>562</sup>

329. Osim toga, kad je rije~ o tim informacijama, komandant se ne mo`e pozvati na neznanje.<sup>563</sup> Vije}e smatra naro~ito indikativnim poticaj Komentara da se ~lan 86(2) ~ita zajedno sa ~lanom 87 ("Du`nosti komandanta"),<sup>564</sup> koji u stavu 1 propisuje:

Visoke strane ugovornice i strane u sukobu du`ne su da od vojnih komandanata zahtijevaju, {to se ti-e pripadnika oru`anih snaga pod njihovom komandom i drugih osoba nad kojima su nadle`ni, da sprije~e povrede Konvencija i ovog Protokola, te da ih po potrebi suzbiju i prijave nadle`nim vlastima.

Imaju}i u vidu zna~aj odgovornosti vojnih komandanata u me|unarodnom humanitarnom pravu, Vije}e zaklju~uje, vra}aju}i se opet na odredbe Komentara, da ih "njihova misija obavezuje da budu stalno informirani o na~inu na koji njihovi podre|eni vr{e povjerene im zadatke i da u tu svrhu preduzmu neophodne mjere."<sup>565</sup>

---

<sup>560</sup> Prema odredbama ~lana 102 Dopunskog protokola I, oba su teksta jednako mjerodavna.

<sup>561</sup> Tom ~lanu su prethodile gotovo identi~ne odredbe ~lana 1 Pravilnika iz 1907. o zakonima i obi~ajima ratovanja na kopnu i ~lana 4(A)(2) @enevske konvencije III.

<sup>562</sup> Y. Sandoz, *Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du août 1949* (1986) (u daljem tekstu: Komentar uz Protokole), para. 3545, str. 1038.

<sup>563</sup> *Id.*

<sup>564</sup> *Ibid.*, para. 3541, str. 1035.

<sup>565</sup> *Ibid.*, para. 3560, str. 1046.

330. Osim toga, Vijeće primjeđuje da, prema Komisiji eksperata, "komandant ima dužnost da učini sve što je moguće i razumno da bi spriječio kršenje zakona. Svaki propust u tom smislu povlači njegovu odgovornost."<sup>566</sup> Komisija je tako smatrala da, ne samo da okolnosti ili znanje mogu biti dokazani ili izvedeni, već i da vojnica da je takav "teki lik nije nehat doveo do toga da [komandant] potpuno zanemari eventualne posljedice",<sup>567</sup> zadovoljava subjektivni element koji se traži u članom 7(3) Statuta.

331. Najzad, Vijeće smatra da zaključci Izraelske istraže komisije koja je bila zadužena da istraži zvjerstva počinjena u izbjegličkim logorima u Sabri i Shatilli u Bejrutu 1982.<sup>568</sup> predstavljaju dodatnu indikaciju o stanju međunarodnog običajnog prava. Govoreći o odgovornosti načelnika glavnog taba Izraelskih oružanih snaga, Komisija je ocijenila da vojnica da je ovaj znao za osjećaje mržnje koje su ga jile umijećane snage prema Palestincima, nije opravdavala zaključak da je ulazak tih snaga u dotične logore biti bez opasnosti:

vojnica da neki stručnjak nije na to upozorio ne može poslužiti kao obječnjenje za ignoriranje rizika masakra. Načelnik glavnog taba trebao je da zna i predviđa na osnovu poznatih vojnica kao i na osnovu posebnih informacija kojima je raspolagao - da je postojala mogućnost da će stanovništvo u logorima dopasti (ako falangistima). Ako i ako stručnjaci nisu ispunili svoje obaveze, to načelnika glavnog taba ne oslobođava odgovornosti.<sup>569</sup>

Komisija je jasno navela da je kriterij za pripisivanje odgovornosti nehat:

Ako načelniku glavnog taba nije palo na pamet da ulazak falangista u logore predstavlja opasnost za civilno stanovništvo, njegov pristup tom pitanju predstavlja zanemarivanje važnih obzira koje je trebao imati u vidu. [...] Smatramo da pasivno držanje načelnika glavnog taba [...] predstavlja povredu i zanemarivanje dužnosti koja zapada načelniku glavnog taba.<sup>570</sup>

---

<sup>566</sup> Završni izvještaj Komisije eksperata, para. 59.

<sup>567</sup> Ibid., para. 58.

<sup>568</sup> *Final Report of the Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut, February 7, 1983* (autorizirani prijevod) (u daljem tekstu: Kahanov izvještaj), u 22 *International Legal Materials* 473-520 (1983). Premda ta Komisija nije u pravom smislu riječi krivično sudiće, njen sastav opravdava da se njenim zaključcima da određeni autoritet. Članovi Komisije bili su predsjednik Vrhovnog suda Izraela Yitzhak Kahan, kao predsjedavajući, sudija Vrhovnog suda Aharon Barak i general (E.R.) izraelskih oružanih snaga Yona Efrat.

<sup>569</sup> Nezvanični prijevod. Engleski tekst glasi: "The absence of a warning of experts cannot serve as an explanation for ignoring the danger of a massacre. The Chief of Staff should have known and foreseen - by virtue of common knowledge, as well as the special information at his disposal - that there was a possibility of harm to the population in the camps at the hands of the Phalangists. Even if the experts did not fulfill their obligation, this does not absolve the Chief of Staff of responsibility." (Kahanov izvještaj, str. 35.)

<sup>570</sup> Kahanov izvještaj, str. 35 i 37, nezvanični prijevod. Engleski tekst glasi: "If the Chief of Staff did not imagine at all that the entry of the Phalangists into the camps posed a danger to the civilian

332. Da zaklju~imo: Pretresno vije}e smatra da ako je komandant u vr{enju svojih du`nosti ispoljio du`nu revnost, ali ipak nije znao da se spremaju krivi~na djela ili da su ista ve} po~injena, ne mo`e ga se teretiti za to neznanje. Ako, me|utim, uzev{i u obzir njegov polo`aj u hijerarhiji i trenutne okolnosti, neznanje proizilazi iz zanemarivanja du`nosti, ono ne mo`e biti odbrana: taj komandant je "imao razloga da zna" u smislu Statuta.

d) Nu`ne i razumne mjere spre~avanja ili ka`njavanja

i) Argumenti strana

333. Optu`ba navodi odre|en broj mjera koje mo`e preduzeti komandant kako bi ispunio svoju obavezu da sprije-i kr{enja. Njihova je zajedni~ka karakteristika efektivno komandovanje i rukovo|enje putem primjerene i revne primjene discipline. Du`nost ka`njavanja povla~i obavezu utvr|ivanja ~inenica, te suzbijanja i sankcioniranja kr{enja. Neophodne mjere su one koje su nu`ne da bi se ispunila obaveza spre~avanja ili ka`njavanja u datim okolnostima. "Razumne" mjere su one koje je vojni komandant bio u mogu}nosti da preduzme u tim istim okolnostima. Odsustvo formalno-pravne nadle`nosti ne osloba|a nu`no nadre|enu osobu njene krivi-ne odgovornosti. Ako podre|eni djeluju shodno kriminalnim nare|enjima koja su izdale vi{e instance u lancu komandovanja, komandant je svejedno du`an da preduzme sve mjere koje su u njegovoj mo}i.<sup>571</sup>

334. Odbrana je iznijela argument da se komandanta koji je preduzeo razumne napore da sprije-i ili kazni krivi~na djela svojih podre|enih mo`e pozvati na odgovornost samo ako je taj napor o~ito nesrazmjeran po~inenim zlo~inima. Shodno tome, ako dokazi pokazuju da je komandant preduzeo razumne mjere da sprije-i ili kazni po~jenje krivi~nih djela, ne bi ga se moglo osuditi na osnovu komandne odgovornosti.<sup>572</sup>

---

*population, his thinking on this matter constitutes a disregard of important considerations that he should have taken into account. [...] We determine that the Chief of Staff's inaction [...] constitute[s] a breach of duty and dereliction of the duty incumbent upon the Chief of Staff."*

<sup>571</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, poglavljje XIII, para. 3.1-3.16.

<sup>572</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 71.

## ii) Diskusija i zaklju~ci

335. U ranijem tekstu Vije}e je "nadre|enog" opisalo kao svaku osobu koja vr{i "efektivnu kontrolu" nad podre|enima. Drugim rije~ima, Vije}e smatra da kad netko ima stvarnu mogu}nost da sprije~i ili kazni krivi~na djela po~injena od strane tre}ih osoba, ta se osoba mora smatrati nadre|enom. Iz toga proizilazi da je upravo efektivni stepen kontrole komandanta, odnosno stvarna mogu}nost, temelj na osnovu kojeg }e Vije}e procijeniti da li je on razumno preuzeo potrebne mjere da bi sprije~io krivi~no djelo ili kaznio po~inioce.<sup>573</sup> Kao {to je ranije re~eno u vezi sa definicijom "nadre|enog", to implicira da u nekim okolnostima komandant mo`e ispuniti svoju obavezu spre~avanja ili ka`njavanja tako {to }e slu~aj podastrijeti nadle`nim vlastima.

336. Najzad, Vije}e nagla{ava da obaveza "spre~avanja ili ka`njavanja" optu`enom ne daje mogu}nost da bira izme|u dvije jednako zadovoljavaju}e opcije. O~ito je da ako je optu`eni znao ili imao razloga da zna da se njegovi podre|eni spremaju da po~ine krivi~na djela a on ta krivi~na djela nije sprije~io, on se za taj propust ne mo`e iskupiti tako {to }e naknadno kazniti podre|ene.

### e) Kumulativna primjena ~lanova 7(1) i 7(3) Statuta

337. Bilo bi nelogi~no nekog komandanta smatrati krivi~no odgovornim zato {to je planirao, podsticao ili naredio po~injenje krivi~nih djela, a istovremeno ga teretiti {to ih nije sprije~io ili kaznio. Me|utim, kako tvrdi optu`ba,<sup>574</sup> propust da se kazne pro{la krivi~na djela, koji povla~i odgovornost komandanta po ~lanu 7(3) mo`e, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za objektivni i subjektivni element, povla~iti odgovornost komandanta po ~lanu 7(1) Statuta, bilo na osnovu pomaganja i podr`avanja, bilo na osnovu podsticanja na kasnije po~injenje *novih* krivi~nih djela.

338. S tim u vezi valja zapaziti da odredbe koje propisuju primjenu me|unarodnog ratnog prava na oru`ane snage SFRJ odre|uju, u odjeljku naslovljenom "Odgovornost za djela podre|enih", sljede}e:

Komandant je li-no odgovoran za kr{enje ratnog prava ukoliko je znao ili je mogao znati da se jedinice ili pojedinci njemu podre|eni spremaju da prekr{e to pravo a ne preduzme mjere da sprije~i to kr{enje. Komandant koji zna da je do

---

<sup>573</sup> Tako|e u presudama u predmetima ^elebi}i, para. 395, *Kayishema i Ruzindana*, para. 229-231 i *Aleksovski*, para. 81.

<sup>574</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, poglavljje XIII, para. 4.1-4.3.

Kr{enja ratnog prava do{lo a ne optu` i one koji su odgovorni za takva kr{enja odgovoran je li-no. U slu~aju da nije ovla{}en da ih kazni a nije ih prijavio ovla{}enom vojnom komandantu tako|e biti li-no odgovoran.

Vojni komandant odgovoran je kao *unesnik ili podstrelka* ukoliko nepreduzimanjem mjera protiv lica koja kr{e ratni zakon dozvoli jedinicama njemu podre|enim da i dalje vr{e ta djela.<sup>575</sup>

Dok se prvi paragraf odnosi na individualnu krivi-nu odgovornost po ~lanu 7(3) Statuta, drugi ide u prilog mi{ljenju Pretresnog vije}a u pogledu kumulativne primjene ~lanova 7(3) i 7(1) u slu~ajevima kad su kasnije po-injeni novi zlo~ini.

339. Kao {to je ranije re-eno, u slu~aju podsticanja potrebno je dokazati uzro-no-posljedi-nu vezu izme|u podsticanja, koje se mo`e sastojati u ne-injenju, i po-injenja djela. Ako uzmemo gornji scenarij, treba pokazati da podre|eni ne bi po-inili kasnije zlo~ine da komandant nije zanemario svoju du`nost da kazni prвobitne zlo~ine.<sup>576</sup> Naprotiv, kad je rije~ o tezi odbrane da ~lan 7(3) tra`i da se doka`e da je ne-injenje komandanta izazvalo po-injenje krivi-nog djela od strane podre|enog, Pretresno vije}e smatra da se ta uzro~no-posljedi-na veza mo`e sagledati kao inherentna uslovu da je nadre|eni propustio da sprije~i krivi~na djela koja je po~inio podre|eni. Drugim rije~ima,

mo`e se smatrati da je uspostavljena kauzalna veza izme|u nadre|enog i krivi~nog djela, zbog toga {to, da on nije propustio izvr{iti svoju du`nost da preduzme mjere, njegovi podre|eni ne bi bili po-inili djela.<sup>577</sup>

\* \* \*

340. Nakon {to je postavilo pravni okvir svog razmi{ljanja i utvrdilo me|unarodni karakter oru` anog sukoba u sklopu kojeg su se dogodila krivi~na djela koja se terete u optu` nici, Vije}e }e sada pre}i na razmatranje ~jeni~nog stanja i odgovornosti optu` enog Tihomira Bla{ki}a.

<sup>575</sup> Citirano u presudi u predmetu ^elebi}i, para. 341 (naglasak dodan).

<sup>576</sup> Vije}e u predmetu ^elebi}i je presudilo da je ta uzro~no-posljedi-na veza "ne samo mogu}a ve} i vjerovatna" (presuda u predmetu ^elebi}i, para. 400).

<sup>577</sup> *Ibid.*, para. 399.

### **III ^INJENICE I DISKUSIJA**

#### **A. La{vanska dolina: maj 1992. - januar 1993.**

341. Pretresno vije}e je u obrazlo`enju ~lana 2 Statuta objasnilo da je oru`ani sukob o kojem je rije~ me|unarodni sukob. Ono u tom pogledu nagla{ava da su ciljeve hrvatskih nacionalista iz Hrvatske o~ito dijelili brojni ~lanovi HVO-a i Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (HZHB), i to Mate Boban, predsjednik te Zajednice, ali i Anto Valenta (predsjednik HDZ-a Viteza i predsjednik HDZ-a HZHB-a), ~iji su nacionalisti~ki napisи indikativni, te Ignac Ko{troman (glavni tajnik HZHB-a) i Dario Kordi} (dopredsjednik HZHB-a), ~iji su govorи raspirivali strasti bosanskih Hrvata. Vije}e }e ovdje, kao primjer, citirati iz zapisnika sa sastanka odr`anog 12. novembra 1991., koji su potpisali Mate Boban i Dario Kordi}: "...hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ?morag se kona-no prikloniti jednoj aktivnoj i odlu-noj politici kako bi ostvario ?svojg vjekovni san – zajedni~ku hrvatsku dr`avu".

342. Za te je nacionaliste neprihvatljivo da bi Muslimani mogli `eljeti da imaju vlastitu odbranu. Tako Mate Boban 10. aprila 1992. na teritoriji HZHB-a zabranjuje bo{nja~ku Teritorijalnu odbranu (TO) koja je oformljena dan ranije. Hrvatski general Roso to potvr|uje nare|enjem od 8. maja<sup>578</sup>. Dana 11. maja Tihomir Bla{ki} provodi to nare|enje progla{iv{i TO nelegalnom na podru~ju op{tine Kiseljak. Doista, napetost neprestano raste od maja 1992. do januara 1993. Vije}e }e ukratko podsjetiti na va`ne doga|aje iz tog razdoblja jer su oni doveli do rasplamsavanja sukoba u La{vanskoj dolini u aprilu 1993.

#### **1. Porast napetosti**

##### **a) Op{tina Vitez**

343. U op{tini Vitez, kao i u mnogim drugim, rivalstvo me|u zajednicama i bitka za politi~ku mo} po~eli su u novembru 1990. s izborima za zastupnike u Skup{tini op{tine.<sup>579</sup> Hrvatska demokratska zajednica dobila je ve}inu zastupni~kih mjesta, a slijedile su SDA, koja je uglavnom okupljala Muslimane, i Komunisti~ka partija. Ivan [anti}, bosanski Hrvat, izabran je za predsjednika Skup{tine, u ~ijoj su nadle`nosti,

---

<sup>578</sup> P584.

<sup>579</sup> Svjedok \idi}, T. od 25. jula 1997., str. 588.

izme| u ostalog, bile policija i odbrana. Predsjednik Izvr{nog vije}a Skup{tine op{tine bio je Musliman Fuad Kaknjo.<sup>580</sup>

344. Napetost je porasla u novembru 1991. s osnivanjem HZHB-a. Ustanovljavanje te institucije ozna~ilo je po~etak pogor{anja me|unacionalnih odnosa u Vitezu<sup>581</sup>. Nekoliko politi~kih i dru{tvenih doga|aja, od kojih se najva`niji kratko pominju u daljem tekstu, svjedo~e o namjeri HDZ-a da postepeno preuzme kontrolu nad politi~kim i dru{tvenim ~ivotom grada i da uvede diskriminatornu politiku prema Muslimanima u gradu dok se, istovremeno, uspostavljala neovisna muslimanska politi~ka organizacija.

345. U martu 1992. odr`ana je posljednja sjednica Skup{tine op{tine Vitez. Sa ciljem rje{avanja problema izbjeglica u Vitezu ustanovljen je Krizni {tab, koji je slu~beno bio pod nadzorom Skup{tine op{tine. Predsjednik Kriznog {taba bio je Ivan [anti], a sa~injavali su ga pet Hrvata i pet Muslimana.<sup>582</sup>

346. U aprilu 1992. predsjednik vite{kog HDZ-a Anto Valenta saop{tio je predstavnicima SDA da se moraju podrediti vlasti "Hrvatske zajednice Herceg-Bosna".<sup>583</sup>

347. Dana 20. maja 1992. jedan je vojnik ABiH ubijen ispred hotela Vitez, a dvojica su zarobljena i premla}ena. Istraga tu~ica Vladimira Mi{kovi}a nije dala rezultata.<sup>584</sup>

348. Dana 18. juna 1992. vojne formacije HVO-a su zauzele {tab u Vitezu i zgradu Skup{tine op{tine te su istakli zastavu Herceg-Bosne i dr`ave Hrvatske.<sup>585</sup>

349. Dana 12. jula 1992. muslimanski politi~ki vo|e osnovali su Komisiju za saradnju i za{titu interesa Muslimana, ~iji je predsjednik bio Fuad Kaknjo. Ta se

---

<sup>580</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1041-1042.

<sup>581</sup> Svjedok \idi}, T. od 25. jula 1997., str. 589.

<sup>582</sup> Svjedok \idi}, T. od 28. jula 1997., str. 672; svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1045-1046.

<sup>583</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1054-1055.

<sup>584</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1049-1051.

<sup>585</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1052. Prema izjavama svjedoka \idi}a, "Hrvati su, nakon stvaranja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, istaknuli svoje zastave – zastave jedne susjedne dr`ave – na sve tvornice, javne ustanove, pa ~ak i na privatne ku}e. To su bile dr`avne zastave Republike Hrvatske, kao da nitko drugi ne `ivi u Vitezu, kao da u Vitezu `ive samo Hrvati", T. od 25. jula 1997., str. 589.

komisija mnogo puta javno obra}ala vlasti BiH, HVO-u i UNPROFOR-u u vezi sa svakodnevnim potencijama Muslimana u Vitezu.<sup>586</sup>

350. Dana 20. oktobra 1992. izbijaju prvi sukobi u Ahmi}ima izme|u hrvatskih i muslimanskih snaga. Muslimanske snage su nastojale da blokiraju prolaz hrvatskih trupa iz Busova-e. Prema mi{ljenju odbrane, te snage su odlazile kao pojam-anje na front prema Srbima u Jajcu.<sup>587</sup> Muslimani su htjeli da zaustave te hrvatske snage iz straha da se ne upute prema Novom Travniku gdje su izbili sukobi izme|u hrvatskih i muslimanskih snaga.<sup>588</sup> Tako su 19. oktobra 1992. postavljeni kontrolni punktovi na glavnoj cesti Busova-a-Vitez-Travnik,<sup>589</sup> konkretno kod Ahmi}a.<sup>590</sup> Jedan od njih postavila je jedinica od dvadesetak muslimanskih vojnika stacioniranih u Ahmi}ima,<sup>591</sup> po nare|enju komande Teritorijalne odbrane.<sup>592</sup>

351. Dana 20. oktobra 1992. Dario Kordi} je navodno naredio Muslimanima da uklone taj kontrolni punkt pod prijetnjom spaljivanja sela.<sup>593</sup> Prema izjavi svjedoka Abdulaha Ahmi}a, kontrolni punkt su uklonile hrvatske snage ve} u 06:30 sati,<sup>594</sup> dok general Blaški} tvrdi kako je uklonjen tek u 18:00 sati.<sup>595</sup> Međutim, sukobi se nisu ogranicili na uklanjanje kontrolnog punkta, kao {to to potvr|uje izvještaj optuženog od 21. oktobra 1992. Prema tom izvještaju, ne samo da je "[...] barikada u selu Ahmi}i ?u op{tini Vitezg ?...g potpuno razbijena", nego su i "muslimanske snage ?...g protjerane iz sela i potpuno razbijene".<sup>596</sup> Svjedok Abdulah Ahmic je objasnio da je HVO najprije gadao minaret džamije u Donjem Ahmici, nakon što su Muslimani

---

<sup>586</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1058-1060.

<sup>587</sup> Taj je front pao u ruke Srbima oko 28. oktobra 1992. (svjedok Bla{ki}, T. str. 14816).

<sup>588</sup> Vidi posebno izvje{taj koji je odasao general Bla{ki} 20. oktobra 1992. u 20:07 sati i koji je naslovio na Matu Bobana, Brunu Stoji}a i Milivoja Petkovi}a (P644; svjedok Bla{ki}, T. str. 14828). Kontrola nad Novim Travnikom bila je od posebne strate{ke va`nosti jer se u tom gradu nalazila vojna tvornica (tvornica Bratstvo) opremljena zalihamama potrebnim za proizvodnju oru`ja. Sukladno doktrini biv{e Jugoslavije svaka vojna tvornica morala je raspola{ati "ratnim rezervama" koje su joj dozvoljavale da ostane produktivna u ratnom periodu tokom otprilike {est mjeseci (svjedok Bla{ki}, T. str. 14813). U Novom Travniku su sukobi izme|u muslimanskih i hrvatskih snaga izbili ve} u junu 1992. sa ciljem zauzimanja benzinske pumpe (svjedok Bla{ki}, T. str. 14831). Srpski front nalazio se desetak kilometara od Novog Travnika (svjedok Bla{ki}, T. str. 14815).

<sup>589</sup> P647.

<sup>590</sup> Prema izjavi svjedoka Mujezinovi}a (T. od 21. augusta 1997., str. 1043), nare|enje da se podigne kontrolni punkt u Ahmi}ima usmeno je izdao D`emo Merdan [efkiji \idi}u.

<sup>591</sup> Svjedok HH, T. str. 5113-5116. Ovaj svjedok, muslimanske nacionalnosti, bio je vojnik u HVO-u od ljeta 1992. do aprila 1993., nakon {to je bio pripadnik snaga HOS-a Darka Kraljevi}a. Od oktobra 1992. bio je pripadnik vojne policije (T. str. 5049).

<sup>592</sup> Svjedoci Abdullah Ahmi}, T. str. 2634; Mujezinovi}, T. od 21. augusta 1997., str. 1043.

<sup>593</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2641.

<sup>594</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}; T. str. 2576.

<sup>595</sup> Svjedok Blaški}, T. str. 13239.

<sup>596</sup> P647; svjedok Blaški}, T. str. 14857.

upotrebili džamiju za poziv Hrvatima da polo`e oružje.<sup>597</sup> Snage HVO-a su tada navodno zapocele pje{adijski napad na selo, od 08:00 sve do mraka,<sup>598</sup> pri cemu su zapaljivom municijom<sup>599</sup> zapaljene cetiri kuce i deset staja.<sup>600</sup> Prema izjavi svjedoka Abdulaha Ahmica, 80% sela bilo je evakuirano, a jedan je djecak ubijen.<sup>601</sup> General Blaškic je pak izjavio da su poginuli jedan vojnik HVO-a i jedan pripadnik Teritorijalne odbrane i da su neki objekti oko kontrolnog punkta spaljeni.

352. Prema izjavi svjedoka HH, operaciju je vodio Mario Cerkez.<sup>602</sup> Optu`eni pak tvrdi da je akciju izvršila vojna policija.<sup>603</sup>

353. Ti su sukobi rezultirali razoružanjem muslimanskih trupa stacioniranih u Ahmicima<sup>604</sup> i okolnim selima. Svjedoci Abdulah Ahmic<sup>605</sup> i Cazim Ahmic<sup>606</sup> izjavili su da su Muslimani iz naselja @ume<sup>607</sup> razoružani u okviru pregovora o prekidu vatre koji su uslijedili nakon sukoba. Takođe, svjedok O je izjavio da su stanovnici Šantica morali predati oružje Nenadu Šanticu, zapovjedniku HVO-a u Šanticima, nedugo nakon sukoba koji je izazvalo postavljanje kontrolnog punkta.<sup>608</sup>

354. U ranije pomenutom izvještaju generala Blaškica stoji da su muslimanske trupe u Ahmicima potpuno razoružane nakon tog napada i da su Ahmici nakon toga bili pod iskljucivom kontrolom HVO-a. Međutim, general Blaškic je izjavio pred Vijecem da je HVO prestao kontrolirati selo nakon potpisivanja, između 20. i 25. oktobra 1992., sporazuma o prekidu vatre na lokalnoj razini između HVO-a i ABiH.<sup>609</sup> Prema izjavi generala Blaški}a, tada je sastavljena zajedni-ka opštinska

---

<sup>597</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2576.

<sup>598</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2576.

<sup>599</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}. T. str. 2577.

<sup>600</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2576.

<sup>601</sup> Po imenu Halid Pezer. Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2577-2578.

<sup>602</sup> T. str. 5113-5116. Svjedok je navodno ~uo kako je ^erkez izdao sljede}e naređenje preko radija: "Krenite u napad i ne uzimajte zarobljenike".

<sup>603</sup> Svjedok Blaški}, T. str. 13239. Prema presudi u predmetu *Kupre{ki}*, napad su izvele snage HVO-a koje nisu bile iz Ahmi}a, premda su u njemu u-estvovali i neki lokalni Hrvati (para. 162).

<sup>604</sup> Vidi izvještaj generala Blaški}a od 21. oktobra 1992., P647: "Muslimanske snage su tako|e morale samoinicijativno predati oru`je... od ju~er selo je potpuno pod kontrolom HVO-a" (svjedok Blaški}, T. str. 14857).

<sup>605</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2578.

<sup>606</sup> T. od 1. oktobra 1997, str. 1912.

<sup>607</sup> @ume su naselje u Šanti}ima (svjedok Đula Đidi}, T. str. 3082).

<sup>608</sup> Svjedoci O, T. str. 3219 i Haris Hrnji} (Šanti}i), T. str. 2811.

<sup>609</sup> Svjedok Blaški}, T. str. 14864.

komisija<sup>610</sup> koja je djelovala sve do 4. novembra, kada su visoki muslimanski funkcioneri odlu~ili da ne}e vi{e u njoj sudjelovati.<sup>611</sup>

355. Vije}e smatra da napad na kontrolni punkt u Ahmi}ima 20. oktobra 1992. nije bio protivpravan i da, s obzirom na okolnosti, general Bla{ki} nije mogao sprije~iti i nije naredio postupke kojima je nanesena {teta nekim stambenim objektima. Ono, me|utim, smatra da su ti doga|aji karakteristi~ni za sve izra`enije nacionalisti~ke stavove i da su doveli do razoru`avanja muslimanskog stanovni{tva u Ahmi}ima.

356. U novembru 1992. general Bla{ki} organizira zapovjednu strukturu, transformira op{tinska zapovjedni{tva u brigade i uspostavlja zapovjedni{tvo OZSB-a u hotelu Vitez.<sup>612</sup> Nadalje, op{tina uvodi nove poreze, tra`i od zaposlenih da potpi{u izjavu o lojalnosti novoj vlasti, a onima koji se ne budu pokoravali prijeti otkazima.<sup>613</sup> Brojnim Muslimanima koji nisu potpisali tu izjavu bio je onemogu}en pristup u javne institucije<sup>614</sup> te nisu mogli dobiti propusnice potrebne za kretanje cestama nad kojima je kontrolu imao HVO.<sup>615</sup> Kona~no, smijenjen je predsjednik vite{kog Crvenog krsta (Sead ^ajni}), a na njegovo je mjesto postavljen Hrvat, koji je zabranio upisivanje muslimanskih izbjeglica na spiskove. Njih su slali u muslimanske op{tine.<sup>616</sup>

#### b) Op{tina Busova-a

357. I u Busova-i su se tokom 1992. desili mnogi va`ni politi~ki i dru{tveni doga|aji koji svjedo~e o `elji vlasti HVO-a da se domogne mo}i u op{tini i da iz nje isklju~i Muslimane.

358. Na proslavi prve godi{njice nezavisnosti Hrvatske odr`anoj 16. januara 1992. u zgradu op{tine u Busova-i,<sup>617</sup> utjecajni ~lanovi HDZ-a, me|u kojima su bili Dario Kordi}, dopredsjednik HZHB-a i Ignac Ko{troman, glavni tajnik HZHB-a, odr`ali su ekstremno nacionalisti~ke govore,<sup>618</sup> koji pokazuju njihove tada{nje ambicije; oni su

<sup>610</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13239.

<sup>611</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14865.

<sup>612</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13275.

<sup>613</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1061.

<sup>614</sup> P406/45.

<sup>615</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1062.

<sup>616</sup> P456/95.

<sup>617</sup> Svjedok FF, T. str. 4544.

<sup>618</sup> P234. Prema svjedoku FF, "proslave su se ?...g odr`avale u prisustvu velikog broja predstavnika HDZ-a, koji su dolazili iz ~itave regije, konkretno, iz Kre{eva, Kiseljaka, Busova-e, Viteza, Novog Travnika, Travnika, Vare{a, itd." (T. str. 4545). (Cf. T. str. 4565-4570).

javno izražavali svoju želju da se stvori suverena hrvatska država u Bosni i da se ta država pripoji Hrvatskoj.<sup>619</sup>

359. Dana 10. maja 1992. Dario Kordic i Ivo Brnada, zapovjednik općinskog stožera HVO-a, donijeli su sljedeće odluke:<sup>620</sup>

- da se poništi sporazum<sup>621</sup> o raspodjeli oružja zaključen sa Teritorijalnom obranom;<sup>622</sup>
- da se preuzme "cjelokupno naoružanje, oprema i sredstva te vojarne";<sup>623</sup>
- da se počalje ultimatum svim vojnim jedinicama da predaju oružje i da se "stave pod zapovjedničvo HVO-a";<sup>624</sup>
- da se zapovjedi mobilizacija svih hrvatskih vojnih snaga;<sup>625</sup>
- da se uvede opšti policijski sat;<sup>626</sup>
- da se zauzme "Stanica javne sigurnosti" i da se formira "Policijska postaja Busovaca";<sup>627</sup>
- da se ovlasti održavanja reda povjere isključivo vojnoj policiji HVO-a;<sup>628</sup>
- da se preuzme kontrola nad "zgradom PTT-a";<sup>629</sup>
- da se zabrani " prolaz svim transportima" područjem opštine;<sup>630</sup>
- i konacno, da se raspusti "Krizni štab općine", a da se njegove ovlasti prenesu na HVO.<sup>631</sup>

---

<sup>619</sup> P234/2.

<sup>620</sup> Svjedok FF govorio je o "pucu ili o vojnem udaru" nakon preuzimanja kasarni i naoružanja od strane HVO-a (T. str. 4554).

<sup>621</sup> Svjedok T, T. str. 4245.

<sup>622</sup> P208, para. 1.

<sup>623</sup> P208.

<sup>624</sup> P208, para. 3.

<sup>625</sup> P208, para. 7.

<sup>626</sup> P208, para. 10.

<sup>627</sup> P208, para. 8.

<sup>628</sup> P208.

<sup>629</sup> P208, para. 15.

<sup>630</sup> P208, para. 13.

360. Nadalje, odlukom od 22. maja 1992. Dario Kordic i Florijan Glavocevic, predsjednik Opjinskog stoera HVO Busova-a, dali su HVO-u opste ovlasti upravljanja opstinom. U toj zapovijedi oni odreduju da ce se:

unutrašnja organizacija i nadle`nost organa uprave SO [...] regulirat?ig ?...g posebnom zapovije{u Opjinskog stoera HVO [...].<sup>632</sup>

Takoder odreduju da:

po{to HVO opine Busovaca rukovodi cjelokupnom organizacijom `vota i obrane Busovace, do stvaranja povoljnijih uvjeta, SO Busovaca, IO opjine Busovaca i Opjinski krizni {tab Busovaca, ne mogu vr{iti svoje funkcije, niti donositi bilo kakve odluke.<sup>633</sup>

361. Nakon usvajanja tih dviju zapovijedi, znatno se pove}ala napetost izmedu hrvatske i muslimanske zajednice do kraja 1992., a njihovi su se odnosi pogoršali:

- legalni organi vlasti su ukinuti;<sup>634</sup>
- Muslimani su postepeno iskljucivani iz svih struktura vlasti;<sup>635</sup>
- HVO je zauzeo televizijski odašiljac u Skradnu te je uspostavio vlastitu televiziju i lokalnu radio-stanicu;<sup>636</sup>
- HVO je prisvojio zgradu opštine, pošte, policije, PTT-a<sup>637</sup> i drugih javnih ustanova;<sup>638</sup>
- HVO je postavio kontrolne punktove na važne cestovne pravce te je kontrolirao promet osoba i robe kroz opštinu;<sup>639</sup>
- hrvatske zastave istaknute su, izmedu ostalog, na policijskoj stanici, opštini i na zgradi PTT-a;<sup>640</sup>

---

<sup>631</sup> P208, para. 11. Prema svjedoku FF, nakon potpisivanja te zapovijedi "[u]vedeno je vanredno stanje [tokom tri dana], što znaci da je svim stanovnicima, i Bošnjacima i Hrvatima, bilo zabranjeno kretanje po Busovaci" (T. str. 4555).

<sup>632</sup> P209 (naglasak dodan).

<sup>633</sup> P209 (naglasak dodan).

<sup>634</sup> Svjedok T, T. str. 4246; svjedok FF, T. str. 4556-4557.

<sup>635</sup> Svjedok FF, T. 4595.

<sup>636</sup> Svjedok FF, T. str. 4556, str. 4574.

<sup>637</sup> Svjedok FF, T. 4575.

<sup>638</sup> Svjedok FF, T. str. 4575.

<sup>639</sup> Svjedok FF, T. str. 4556, str. 4573.

- Muslimani su bili prisiljeni da potpišu izjavu o lojalnosti HVO-u kako bi mogli raditi;<sup>641</sup>
- hrvatski dinar uveden je kao platežno sredstvo;<sup>642</sup>
- ulicama Busovace kretalo se sve više naoružanih hrvatskih vojnika<sup>643</sup> u vojnim uniformama;<sup>644</sup>
- preduzeca i radnje koje su pripadale Muslimanima opetovano su bile izložene napadima;<sup>645</sup>
- i konacno, Muslimani su postepeno napuštali regiju bojeci se da će postati žrtve zlocina.<sup>646</sup>

c) Općina Kiseljak

362. Kao i u opštinama Vitez i Busovaca, i u Kiseljaku se od aprila do novembra 1992. desilo više incidenata, koji svjedoče o želji vlasti HVO-a da preuzmu politicku i vojnu kontrolu nad opštinom Kiseljak.

363. Mnogi dogadaji potvrđuju cinjenicu da su lokalne vlasti HVO-a tokom 1992. godine, postepeno i uz sve više nasilja, preuzele civilnu, politicku i vojnu vlast u opštini.

364. Najvažniji dogadaj u tom razdoblju jeste osnivanje, 21. aprila 1992., kriznog ţtaba, u kojemu su Hrvati imali absolutnu vecinu.<sup>647</sup> Taj je ţtab preuzeo ovlasti Skupštine opštine mada je, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, isključivo Skupština opštine mogla imati te ovlasti.<sup>648</sup> Taj ţtab, od kojega su potekle brojne diskriminatorene mjere protiv muslimanskih vlasti i stanovništva, donio je, između ostalih, sljedeće važne odluke:

<sup>640</sup> P237/1-237/3; svjedok FF, T. str. 4561; svjedok T, T. str. 4246.

<sup>641</sup> Svjedok FF, T. str. 4557-4558, str. 4573.

<sup>642</sup> Svjedok FF, T. str. 4562. Telefonski racuni izdavani su u hrvatskim dinarima (T str. 4562)

<sup>643</sup> Svjedok FF, T. str. 4577. Prema izjavi svjedoka FF vojnici HVO-a konfiscirali su oružje tokom kontrola koje su provodili na kontrolnim punktovima.

<sup>644</sup> Svjedok FF, T. str. 4576.

<sup>645</sup> Svjedok T, T. str. 4248; 4265.

<sup>646</sup> Svjedok T, T. str. 4228.

<sup>647</sup> Svjedok MM, T. str. 6008.

<sup>648</sup> Svjedok MM, T. str. 6008.

- 23. aprila 1992. uspostavio je zapovjedni{two HVO-a op{tine Kiseljak, na ~elo kojega je istoga dana postavljen general Bla{ki};<sup>649</sup>
- 27. aprila 1992. dodijelio je HVO-u<sup>650</sup> kasarnu u Kiseljaku, koja je do tada pripadala JNA;<sup>651</sup>
- 12. maja 1992. naredio je da sve osoblje, oprema i sredstva rezervnih snaga Stanice javne sigurnosti budu stavljeni na raspolaganje HVO-u;<sup>652</sup>
- 25. maja 1992. ukinuo je " `iro-ra~un ?...g Op}inskog {taba TO i stav?iog van snage upotrebu pe~ata ?gog organa",<sup>653</sup>
- 25. maja i 1. juna 1992. rekvirirao je stanove biv{e JNA za oficire HVO-a,<sup>654</sup> me|u kojima su bili Tihomir Bla{ki},<sup>655</sup> Ivica Raji}<sup>656</sup> i Mato Lu-i};<sup>657</sup>
- 15. juna 1992. uveo je hrvatski dinar "kao obra~unsku jedinicu na podru~ju op{tine ?...g"<sup>658</sup> i naredio "da sve trgova~ke i uslu`ne radne organizacije istaknu cijene proizvoda i usluga u CRO (hrvatskim) dinarima"<sup>659</sup> i, kona~no,
- 25. juna 1992. krizni {tab je samoinicijativno preimenovao "Izvr{no vije}e Skup{tine op{tine Kiseljak" u "Hrvatsko vije}e obrane Kiseljak", ~iji su ~lanovi isklju~ivo bili Hrvati.<sup>660</sup>

365. U istom tom razdoblju desili su se i drugi incidenti koji jednako zavre|uju da ih Vije}e ovdje pomene zbog njihovog diskriminatornog djelovanja na muslimansko stanovni{two regije:

- op{tinske vlasti istaknule su hrvatsku zastavu na zgradi op{tine i policijskoj stanici, ~im su ih zauzeli;<sup>661</sup>

---

<sup>649</sup> P314, svjedok MM, T. str. 6026.

<sup>650</sup> P315.

<sup>651</sup> Svjedok MM, T. str. 6010; svjedok KK, T. str. 5881.

<sup>652</sup> P318, svjedok MM, T. str. 6027.

<sup>653</sup> P319, svjedok MM, T. str. 6016.

<sup>654</sup> Svjedok MM, T. str. 6017, str. 6028, str. 6070, str. 6072.

<sup>655</sup> P321.

<sup>656</sup> P322.

<sup>657</sup> P320.

<sup>658</sup> P323; svjedok LL, T. str. 5952; svjedok MM, T. str. 6017.

<sup>659</sup> P324; svjedok KK, T. str. 5877; svjedok MM, T. str. 6030.

<sup>660</sup> P325; svjedok MM, T. str. 6030.

- te su vlasti uvele hrvatski jezik u {kole kao jezik na kojemu se odvija nastava};<sup>662</sup>
- HVO je preuzeo kontrolu nad ve}inom kontrolnih punktova u regiji<sup>663</sup> i Hrvati su prisvojili jedan dio humanitarne pomo}i namijenjene muslimanskom stanovni{tvu, konkretno, tuzlanskoj enklavi,<sup>664</sup>
- hrvatske vlasti su od osoba muslimanske nacionalnosti koje su `eljele prije}i te kontrolne punktove tra`ile da prethodno nabave propusnice;<sup>665</sup>
- HVO je prisvojio velik dio oru`ja koje se nalazilo u kasarni u Kiseljaku,<sup>666</sup> usprkos odluci op{tinskog Kriznog {taba od 6. maja 1992., prema kojoj je to "naoru`anje ?trebalog biti proporcionalno podijeljeno na osnovu nacionalne zastupljenosti";<sup>667</sup>
- HVO je postepeno isklju-ivao muslimanske predstavnike iz lokalne vlasti;<sup>668</sup>
- hrvatske vlasti su preuzele kontrolu nad {kolama, javnim preduze}ima,<sup>669</sup> po{tom, Domom zdravlja i policijskom stanicom u Kiseljaku;<sup>670</sup>
- HVO je prisvojio poslovne prostore Muslimana;<sup>671</sup>
- te su vlasti uspostavile radio koji je {irio nacionalisti-ku propagandu;<sup>672</sup>
- vojnici HVO-a su se u toj op{tini kretali u vojnim uniformama i zastra{ivali muslimansko stanovni{tvo;
- pripadnici policije su u op{tini Kiseljak bili primorani da nose hrvatske oznake na uniformama<sup>673</sup> od aprila 1992.;

---

<sup>661</sup> Svjedok KK, T. str. 5881; svjedok LL, T. str. 5952; svjedok MM, str. 6020.

<sup>662</sup> Svjedok KK, T. str. 5878; svjedok LL, T. str. 5952.

<sup>663</sup> Svjedok KK, T. str. 5875; svjedok MM, str. 6070.

<sup>664</sup> Svjedok KK, T. str. 5881.

<sup>665</sup> Svjedok MM, T. str. 6070.

<sup>666</sup> Svjedok MM, T. str. 6013.

<sup>667</sup> P317.

<sup>668</sup> Svjedok MM, T. str. 6018.

<sup>669</sup> Svjedok KK, T. str. 5877.

<sup>670</sup> Svjedok KK, T. str. 5880-5881.

<sup>671</sup> P541.

<sup>672</sup> Svjedok LL, T. str. 5952 i svjedok Morsink, T. str. 7290-7303. Prema tvrdnjama svjedoka Lieberta, "...g radio Kiseljak je igrao relativno aktivnu ulogu u smislu propagande za HVO, HDZ, snage bosanskih Hrvata" (T str. 6467).

- general Bla{ki} je 14. maja 1992. izbacio Teritorijalnu odbranu iz nekada{njih zgrada JNA;<sup>674</sup>
- HVO je po~etkom augusta 1992. uhapsio Seada Sinanba{i}a, komandanta Teritorijalne odbrane u Kiseljaku i dr`ao ga nekoliko sedmica zato~enog u zatvoru u Busova~i;<sup>675</sup>
- HVO je tokom augusta 1992. izvr{io napade na, izme|u ostalog, sela Duhri,<sup>676</sup> Potkraj,<sup>677</sup> Radanovi}i i Topole,<sup>678</sup> pri ~emu je do{lo do te{kih incidenata, me|u kojima su paljenje muslimanskih ku}a i uni{tavanje njihovih radnji;<sup>679</sup>
- od ljeta 1992. brojni muslimanski civili po~eli su napu{tati kiselja-ku enklavu, boje}i se da bi prema njima mogla biti po~injena zlodjela.<sup>680</sup>

d) Zaklju~ci

366. Tokom 1992. godine po~injena su, dakle, brojna diskriminatorska djela protiv muslimanskih vlasti op{tina Vitez, Busova~a i Kiseljak te protiv muslimanskog stanovni{tva tih op{tina. Cilj tih djela bio je da se pomenuti predstavnici vlasti uklone sa civilnih, politi~kih i vojnih funkcija, a da se na njihova mjesta postave predstavnici HVO-a. Ta djela su u~inila ~ivot muslimanskih civila do te mjere te{kim da su mnogi od njih morali napustiti tu regiju i oti}i u druge op{tine, u kojima su ~inili ve}inu. Oni koji su usprkos svemu odlu~ili da ostanu u tim op{tinama morali su se suo~iti sa progonima od strane re`ima koji je u isto vrijeme bio i politi~ki i vojni<sup>681</sup> i koji se prema njima odnosio sa sve vi{e i vi{e neprijateljstva.

367. U tri pomenute op{tine raste napetost izme|u muslimanskog i hrvatskog stanovni{tva, izbijaju incidenti, naro~ito onda kada neka od strana misli da mo`e posti}i takti~ku ili strate{ku prednost – kontrolu nad nekim selom, gradom, nekada{njam vojnim sklad{i}tima, cestom. Sve su brojnije provokacije i incidenti,

<sup>673</sup> Svjedok WW, T. str. 7186.

<sup>674</sup> P631.

<sup>675</sup> Svjedok MM, T. str. 6037.

<sup>676</sup> Svjedok FF, T. str. 4581.

<sup>677</sup> Svjedok MM, T. str. 6045.

<sup>678</sup> Svjedok MM, T. str. 6041, str. 6042., str. 6092- 6093.

<sup>679</sup> Svjedokinja Christie, str. 5818; svjedok LL, T. str. 5954.

<sup>680</sup> Vije}e primje}uje da je HVO oduzimao poslovne prostore u Kiseljaku i 25. februara 1993. (P451).

<sup>681</sup> Svjedok KK, T. str. 5877. Prema tom svjedoku "...g po mom mi{ljenju, dvije uprave HVO-a, politi~ka i vojna, zapravo su bile jedno. @elim re}i da je to zapravo bila jedna te ista uprava.

poput isticanja hrvatske zastave na javnim zgradama ili otmice hrvatskih oficira. Po-inje uni{tavanje d`amija i muslimanskih ku}a, prva ubistva civila, prve plja~ke. Uz preseljenja hrvatskih, ali prije svega muslimanskih, izbjeglica, koje su sa njihove zemlje istjerale srpske snage, na malom podru~ju javlja se i unutarnje raseljavanje muslimanskog stanovni{tva, koje su iz njihovih ku}a protjerali Hrvati.

2. Vance-Owenov plan i sukobi u januaru 1993.

a) Vance-Owenov plan

368. Takve su bile okolnosti u kojima je 2. januara 1993. na prvoj plenarnoj sjednici strana iz Bosne, koju je u @enevi sazvala Me|unarodna konferencija za biv{u Jugoslaviju, iznesen Vance-Owenov plan. Taj mirovni plan definira, izme|u ostalog, decentraliziranu Bosnu i Hercegovinu, organiziranu u deset provincija, od kojih bi svaka imala znatnu autonomiju, i kojima bi upravljalje demokratski izabrane lokalne vlade. Prema obja{njnjima jednog svjedoka Vije}a, su{tina tog plana bila je podjela vlasti na na~in da jedna nacionalnost ima premo} u nekim zonama, ali bez negiranja drugih nacionalnosti. Vlast je trebalo provoditi uz po{tivanje manjina. Tako|e prema tom svjedoku, sprovo|enje plana podrazumijevalo je savr{enu saradnju me|u stranama budu}i da su obje strane prihvatile ustupke ne samo u pogledu teritorija na kojima su nominalno imale kontrolu, nego i u pogledu vladanja svojim narodom i uspostavljanja organa vlasti.

369. Prema tom planu, La{vanska dolina se ve}im dijelom na{la u provinciji 10, a ostali dijelovi (ju`ni dio op{tine Kiseljak) pripali su provinciji 7 (Sarajevo). Provincija 8 (Mostar) protezala se od ju`ne granice BiH i Hrvatske sve do Prozora i Konjica na sjeveru. Hrvatima su pripale glavne ovlasti u provincijama 8 i 10, a Muslimanima u provinciji 7. Prema shva}anju hrvatskih nacionalista, a naro~ito Mate Bobana, to je, dakako, zna~ilo da je provincija 10 hrvatska. No po njegovom mi{ljenju, neki povjesno hrvatski prostori pripali su provinciji 7 i tako im izmakli. Na tim je prostorima, prema Mati Bobanu, trebalo obezbijediti hrvatsku dominaciju.

370. Prejudiciraju}i sprovo|enje Vance-Owenovog plana i `ele}i ga sprovesti jednostrano, Hrvati, odnosno bosanski Hrvati, izazva}e otvoren sukob izme|u Hrvata i Muslimana u srednjoj Bosni.

b) Sukobi u januaru 1993.

371. U januaru 1993. izbili su prvi `estoki sukobi. Bruno Stoji}, predstojnik Odjela za obranu HZHB-a, 15. januara je nalo`io snagama ABiH da se pot~ine vlasti HVO-a u bosanskim provincijama 3, 8 i 10 ili da to podru~je napuste do 19:00 sati 20. januara.<sup>682</sup> U paragrafu 3 tog ultimatuma tako|e se predvi|a da }e:

pripadnici postrojbi Oru`anih snaga HVO i Armije BiH ?...g koji ne napuste podru~je provincije, a ne `ele se pot~initi nadle`nom zapovjedni{tvu, tretirat }e se kao pripadnici paravojnih postrojbi i isti }e biti biti razoru`ani i privedeni.

372. Suo~ene s nepristajanjem muslimanskih snaga na ultimatum, hrvatske snage su po~ele provoditi postupke ~iji je cilj bio prisilna "kroatizacija" teritorija. Muslimansko stanovni{two postaje metom sve ~e{}ih napada: maltretiranja, plja~ke i zapljena imovine, provala u njihove ku}e, premla}ivanja, kra|a, hap{enja, paljenja stambenih objekata te ubistava istaknutih Muslimana.<sup>683</sup> Na stotine Muslimana je uhap{eno, a mnogi od njih zato~eni su u Kaoniku, u nekada{njam skladi{tima JNA. Mnogi su premla}ivani. Ve}ina ih je morala i}i na kopanje rovova, ~esto u nehumanim uvjetima, pri ~emu su bili izlo`eni neprijateljskoj vatri, premla}ivani, pa i ubijani, a ponekad i kori{teni kao `ivi {tit.

373. Vlada velika napetost. U vojnom informativnom izvje{taju /milinfosum/ britanskog bataljona od 16. januara 1993. spominje se prisustvo u regiji "ekstremista sa ?muslimaske i sa hrvatske strane koji, ~ini se, ?nisu bilig pod kontrolom svojih zapovjedni{tava",<sup>684</sup> a koji su ~inili situaciju jo{ te`om.

374. Nakon odbijanja muslimanskih vojnih zapovjednika da prihvate ultimatum, hrvatske snage su u no}i sa 20. na 21. januar zapo~ele napad na grad Busova~u.<sup>685</sup>

375. Svojim nare|enjem od 16. januara 1993. optu`eni je stavio u stanje maksimalne pripravnosti snage HVO-a, jedinicu Vitezovi i 4. bojnu vojne policije, te im naredio da se pripreme za borbu.<sup>686</sup> Tri dana kasnije, 19. januara, general Petkovi}

---

<sup>682</sup> P658, cf. i P657, P659.

<sup>683</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 915; svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1072.

<sup>684</sup> P591.

<sup>685</sup> P671. Prema svjedoku T, cilj te ofenzive bio je da se preuzme kontrola nad polo`ajima Armije Bosne i Hercegovine (T str. 4267).

<sup>686</sup> P456/6.

je Vitezove stavio pod njegovo zapovjedni{tvo<sup>687</sup> i oni su, zajedno s brigadom Ludvig Pavlovi}, preduzimali operacije izvi|anja kretanja trupa Armije Bosne i Hercegovine.<sup>688</sup> Sutradan nave~e HVO je, nakon odbijanja vlasti ABiH da se pokore ultimatumu Brune Stoji}a, po zapovijedi Bo`e Raji}a,<sup>689</sup> ministra odbrane HZHB-a, izvr{io napad na Muslimane u regiji Busova~e, nakon kojih je uslijedio, kako je ve} spomenuto, pale` radnji i privatnih ku}a. Hrvatske snage su pucale na osam muslimanskih radnji i o{tetile ih eksplozivom, odnosno ru-nim bombama.<sup>690</sup> Te su snage tako|e plja-kale ku}e Muslimana<sup>691</sup> i ubile jednog vojnika Teritorijalne odbrane.<sup>692</sup> Nakon toga, prema izvje{taju majora Vinca, dozapovjednika Vitezova, jedan bataljon od 15 vojnika /kao u originalu/ iz te jedinice poslan je 26. januara 1993. u zonu Busova~e.<sup>693</sup> U tom izvje{taju tako|e stoji da se taj bataljon i dalje ondje nalazio 9. februara iste godine.<sup>694</sup>

376. Prema izvje{taju Britanskog bataljona od 21. januara 1993., radilo se o "unaprijed planiranom napadu, usmjerrenom protiv muslimanskog stanovni{tva".<sup>695</sup> Prema istom izvje{taju, na prilazima gradu su 20. januara, izme|u 20:00 i 21:00 sati, postavljeni kontrolni punktovi.<sup>696</sup> Tako|e, nekoliko sati prije po-ekta ofenzive presje~ene su telefonske linije.<sup>697</sup>

377. Uslijedili su i drugi napadi. Dana 24. januara 1993. HVO je zapalio oko 19 ku}a Muslimana u Busova~i i protjerao njihove stanovnike.<sup>698</sup> Neke od njih je izdvojio i zato~io u zatvoru Kaonik.<sup>699</sup> Dana 25. januara 1993. hrvatske su snage<sup>700</sup> granatirale lokalitete Grablje i Merdani,<sup>701</sup> {to je rezultiralo bijegom brojnih civila.<sup>702</sup>

---

<sup>687</sup> P666.

<sup>688</sup> D250.

<sup>689</sup> Svjedok T, T. str. 4248-4249.

<sup>690</sup> P238, P669 i svjedok FF, T. str. 4559.

<sup>691</sup> P671; svjedok FF, T. str. 4584.

<sup>692</sup> P671; svjedok FF, T. str. 4559.

<sup>693</sup> D250.

<sup>694</sup> D250.

<sup>695</sup> P669.

<sup>696</sup> P669.

<sup>697</sup> Svjedok T, T. str. 4249.

<sup>698</sup> Svjedok T, T. str. 4250-4251.

<sup>699</sup> Svjedok T, T. str. 4251.

<sup>700</sup> Svjedok FF, T. str. 4586.

<sup>701</sup> Svjedok FF, T. str. 4563, str. 4585.

<sup>702</sup> Svjedok FF, T. str. 4586.

Ta su sela, me|utim, bila branjena od strane jedinica ABiH iz Visokog i Maglaja,<sup>703</sup> a muslimanska artiljerija je iz Grablja granatirala Busova~u.<sup>704</sup>

378. Mada je napade naredio ministar odbrane HZHB-a, optu`eni je direktno odgovoran za njihovo provo|enje budu}i da je bio nadre|en jedinicama na terenu u vrijeme po~injenja tih krivi~nih djela.

379. Vrijedi pomenuti da je u to isto vrijeme sli~nih incidenata bilo i u op{tini Gornji Vakuf. Dana 17. januara 1993., @ivko Toti}, tamo{nji zapovjednik HVO-a, naredio je zapovjedniku ABiH da prihvati vlast HVO-a.<sup>705</sup> Nakon odbijanja izvr{enja te zapovijedi, HVO je 19. januara u 00:30 sati pokrenuo ofenzivu protiv Armije Bosne i Hercegovine<sup>706</sup> i spalio nekoliko muslimanskih sela u regiji.<sup>707</sup> Prema izjavi zapovjednika Shorta, koji je li~no bio prisutan na tim lokalitetima poslije napada:

"?...g ~inilo mi se da su mnoga muslimanska sela bila spaljena do temelja i da su neka bila uni{tena miniranjem, pri ~emu je kori{ten vojni eksploziv."<sup>708</sup>

Usprkos nare|enju Mate Bobana da se borbe prekinu 19. januara 1993., neprijateljstva su se nastavila sve do 27. januara te godine.<sup>709</sup>

### c) Zaklju~ci

380. Tokom ~itavog perioda od januara do aprila 1993., muslimansko stanovni{two bilo je izlo`eno sve `e{}im progonima od strane hrvatskih politi~kih i vojnih vlasti. Mnogi civili su stoga napustili tu regiju i uputili se u Ka~une ili Zenicu. Prema izjavi svjedoka FF,

situacija je postajala sve slo`enija. U tom razdoblju postali smo zapravo dvije strane, premda me|u nama nije bilo sukoba, ali HVO je sve ~inio neovisno, organizirali su svoj `ivot, dok su Bo{njaci, s druge strane, organizirali svoj, pripremaju}i se za odbranu, i to su ~inili sami. Sve to su ~inili u regiji Ka~una koja je u op{tini Busova-a.<sup>710</sup> Svi se ti doga|aji mogu zapravo rezimirati kao jedna *potpuna negacija bo{nja-kog naroda, onemogu}avanje opskrbljivanja, protjerivanje s posla, zabrana okupljanja, a ono {to se smatralo najve}im*

---

<sup>703</sup> Svjedok FF, T. str. 4605.

<sup>704</sup> P671.

<sup>705</sup> Svjedok Short, T. str. 17625.

<sup>706</sup> Svjedok Short, T. str. 17625.

<sup>707</sup> Svjedok Short, T. str. 17626.

<sup>708</sup> Svjedok Short, T. str. 17626.

<sup>709</sup> P591.

<sup>710</sup> Svjedok FF, T. str. 4558.

*vrijednostima pripisivalo se hrvatskom narodu.* To je zapravo bio na-in da se negiraju sve individualne vrijednosti.<sup>711</sup>

381. PMEZ i UNPROFOR ula`u velike napore da bi se, s jedne strane, oslobođili zato~enici a, s druge, lokalizirao sukob. Tako }e u Busova-i 13. februara biti osnovana zajedni~ka komisija.

382. Dana 27. januara 1993. general Bla{ki} izdaje nare|enje da se provede prekid vatre u roku od 24 sata.<sup>712</sup> Istoga dana dobiva izvje{taj od Franje Naki}a, na~elnika sto`era, u kojemu ga izvje{tava o situaciji}.<sup>713</sup> Taj izvje{taj, me|utim, navije{ta budu}je sukobe u Vitezu, Busova-i ili Kiseljaku. Zanimljivo je da koristi izraze poput "izazivanja osje}aja nesigurnosti i straha kod protivni-ke strane", i naro~ito "neprijatelj je pregrupirao svoje snage i u{ao u na{a sela"<sup>714</sup> ili "na{e snage razoru`ale su *Strane i Skradno gdje je zarobljeno 100 pu{aka}*".<sup>715</sup> Relativno mirna situacija zadr`a}e se do mjeseca aprila 1993.

383. No taj izvje{taj navje{}uje rasplamsavanje sukoba u aprilu 1993. i narednim mjesecima. Vije}e }e se pozabaviti svakom od tih op{tina zasebno, a s posebnom }e pa`njom pristupiti pitanjima vezanim za zato~avanje Muslimana od strane hrvatskih snaga.

## B. Op{tina Vitez

### 1. Ahmi}i, [anti}i, Piri}i, Nadioci

384. Sela Ahmi}i, [anti}i, Piri}i i Nadioci, smje{tena na udaljenosti od oko 4 do 5 kilometara od Viteza,<sup>716</sup> pripadaju op{tini Vitez. Prema posljednjem zvani~nom popisu stanovni{tva iz 1991. u toj je op{tini bilo 27.859 stanovnika, od ~ega 45,5% Hrvata, 5,4% Srba, 41,3% Muslimana i 2,8% ostalih nacionalnosti.<sup>717</sup> Udaljenost me|u tim selima bila je oko 1000 metara, a ukupno su ta ~etiri sela imala oko 2000 stanovnika.<sup>718</sup> U najve}em od tih sela, [anti}ima, bilo je 1000 stanovnika od kojih su

<sup>711</sup> Svjedok FF, T. str. 4562.

<sup>712</sup> P456/8 i D348.

<sup>713</sup> D408. Franjo Naki} bio je ina-e predstavnik generala Bla{ki}a u zajedni~koj komisiji u Busova-i.

<sup>714</sup> D408 (naglasak dodan)

<sup>715</sup> D408 (naglasak dodan)

<sup>716</sup> P706. Za ta-nu udaljenost izme|u hotela Vitez i tih sela vidi tako|e P97.

<sup>717</sup> P46; P193; svjedok Kajmovi}, T. str. 4159.

<sup>718</sup> 2173 stanovnika prema popisu stanovni{tva iz 1991., od kojih 32% Mulimana i 63% Hrvata (ista konstatacija u presudi u predmetu *Kupre{ki}*, para. 149).

ve}inu ~inili Hrvati,<sup>719</sup> dok su Piri}i, najmanje od tih sela, bili mali zaselak sa mije{anim stanovni{tvom.<sup>720</sup> Nadioci su tako|e bili selo s velikom hrvatskom ve}inom.<sup>721</sup> Ahmi}i su imali oko 500 stanovnika,<sup>722</sup> a 90% posto od njih bili su Muslimani,<sup>723</sup> odnosno, bilo je 200 muslimanskih i petnaestak hrvatskih ku}a.<sup>724</sup>

385. U petak 16. aprila u 05:30 sati<sup>725</sup> hrvatske snage su izvele istovremeni napad na Vitez, Stari Vitez, Ahmi}e, Nadioke, [anti}e, Piri}e, Novake, Puti{<sup>726</sup> i Donju Ve~erisku. General Bla{ki} govori o 20 do 22 mjesta du` ceste Travnik-Vitez-Busova-a u kojima se istovremeno odvijala borba.<sup>727</sup> Vije}e smatra da se radi o planiranom napadu usmjerenom protiv muslimanskog civilnog stanovni{tva.

a) Planiran napad uz kori{tenje znatnih sredstava

i) Organiziran napad

386. Vi{e elemenata omogucuje da se bez ikakve sumnje utvrdi kako je napad od 16. aprila bio planiran i organiziran.

387. Vijece, prije svega, konstatira da je napadu prethodilo nekoliko politi~kih izjava, koje su navije{tale neminovnost konflikta izmedu hrvatskih i muslimanskih snaga. Mate Boban je trupama bosanske vojske koje su se, prema Vance-Owenovom planu, nalazile na podru~ju provincija 8 i 10, uputio ultimatum u kojem tra`i da poloze oru{je ili da napuste to podru~je.<sup>728</sup> Prema izjavi svjedoka Mujezinovica, Dario Kordic je navodno pocetkom mjeseca marta 1993. na televiziji izjavio da ce "Muslimani nestati iz Bosne".<sup>729</sup> Vi{e svjedoka koji su ~ivjeli u regiji u vrijeme tih doga|aja tako|e su naveli da su optu{zeni i Dario Kordic, u jednom razgovoru na

---

<sup>719</sup> Prema popisu stanovni{tva iz 1991. (P46), 782 stanovnika od 1088 bili su Hrvati.

<sup>720</sup> Prema popisu stanovni{tva iz 1991. (P46), zaselak Piri}i imao je 225 stanovnika, od koji je bilo 110 Muslimana i 98 Hrvata.

<sup>721</sup> Prema popisu stanovni{tva iz 1991., od 474 stanovnika Nadioka bilo je 386 Hrvata i 42 Muslimana (P46).

<sup>722</sup> 466 stanovnika prema popisu iz 1991. (P46).

<sup>723</sup> Izvje{taj Komisije za ljudska prava, P184, str. 5, para. 13. Prema izjavi svjedoka Kajmovi}a, u Ahmi}ima je 1991. bilo 508 Bo{njaka (T. str. 4182).

<sup>724</sup> P184., str. 7, para 20.

<sup>725</sup> Sva svjedo~enja se podudaraju u pogledu vremena po~etka sukoba.

<sup>726</sup> Selo koje se ne spominje u optu`nici.

<sup>727</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15323 i 16704.

<sup>728</sup> T. str. 17205. Opština Vitez bila je smještena u provinciji 10. I raniji govori dali su naslutiti isto. Vidi, izmedu ostalog, P679, zapis intervjua Darija Kordica od 13. marta 1993., u kojemu je Dario Kordic uputio sljedeće upozorenje muslimanskom narodu: "Budete li i{li na neku od drugih op{tinu, mo`e se desiti ne samo da ne bude dr`ave BiH, nego da ne bude ni muslimanskog naroda."

televiziji 15. aprila 1993., izjavili kako su "njihovi bojovnici" stacionirani u bungalowu u Nadiocima bili napadnuti od strane muslimanskih snaga i da zato pregovori s muslimanskim snagama treba da budu prekinuti te da "samo rat [može] riješiti stvari".<sup>730</sup>

388. Te izjave pratile su zapovijedi politickih vlasti hrvatskom stanovništvu Herceg-Bosne. Tako je Ante Valenta 14. aprila naredio hrvatskim funkcionerima opština srednje Bosne da uvedu policijski sat od 21:00 do 06:00 i da zatvore škole do 19. aprila.<sup>731</sup>

389. Dokazni materijal pokazao je, takođe, da su hrvatski stanovnici tih sela bili upozorenji na napad i da su neki od njih i sudjelovali u pripremanju napada. Više svjedoka, koji su u vrijeme tih dogadaja živjeli u Ahmicima, izjavili su kako su hrvatske žene i djeca evakuirani dan uoči sukoba.<sup>732</sup> Svjedokinja Fatima Ahmic takođe je izjavila da joj je jedna komšinica Hrvatica rekla kako se hrvatski muškarci redovito sastaju i kako se spremaju da "ociste Ahmice od Muslimana".<sup>733</sup> Svjedok S isto je izjavio o Nadiocima; više hrvatskih porodica navodno su napustile selo nekoliko dana prije napada i jedna mu je komšinica Hrvatica savjetovala da se sakrije.<sup>734</sup> Svjedok Abdulah Ahmic je rekao da je u nedjelju 11. aprila 1993. održan "masovan" skup Hrvata iz Ahmice i okolnih sela.<sup>735</sup> Svjedok M izjavio je kako je vidio da su se brojni naoružani vojnici u uniformama sastali u kući Ivice Kupreškica dan uoči napada.<sup>736</sup> Svjedok HH rekao je kako su Džokeri smješteni u bungalowu u Nadiocima<sup>737</sup> govorili o napadu na Ahmiće mnogo prije nego što je on izведен. Oni su mu tako savjetovali da upozori svoje prijatelje i porodicu koji su živjeli u Ahmicima neka napuste selo.<sup>738</sup>

---

<sup>729</sup> Svjedok Mujezinovic, T. od 20. augusta 1997. str. 969.

<sup>730</sup> Svjedoci Fatima Ahmic, T. 2766-2768 i 2792-2793; Nura Pezer, T. str. 2712; Šefik Pezer, T. od 19. augusta 1997. str. 995; Haris Hrnjic, T. str. 2813; M, T. str. 3151; O, T. str. 3234.

<sup>731</sup> P687.

<sup>732</sup> Svjedoci Elvir Ahmic (Ahmici), T. str. 2193; Zec, T. str. 3075. Prema izjavama ta dva svjedoka, hrvatska djeca nisu išla u školu 15. aprila i hrvatski muškarci su žene i djecu izveli iz sela, a potom se vratili.

<sup>733</sup> Svjedokinja Fatima Ahmic; T. str. 2799.

<sup>734</sup> Svjedok S, T. str. 3540-3542.

<sup>735</sup> Svjedok Abdulah Ahmic, T. str. 2647.

<sup>736</sup> Svjedok M, T. 3138 i P147 br.1.

<sup>737</sup> Taj bungalow nazivao se i "švicarskom kucom".

<sup>738</sup> Svjedok HH, T. str. 5086.

390. Nacin na koji je izvršen napad takođe upucuje na visok stepen pripremljenosti. Pukovnik Stewart je izjavio kako je nedugo prije napada primio brojne izvještaje u kojima se govorio o pojačanom prisustvu trupa HVO-a.<sup>739</sup> Svjedok Šefik Pezer takođe je rekao kako je uveče 15. aprila primijetio neuobičajene pokrete trupa HVO-a.<sup>740</sup> Glavne ceste<sup>741</sup> bile su ujutro 16. aprila blokirane od strane snaga HVO-a.<sup>742</sup> Prema izjavama više medunarodnih posmatraca, napad je izveden s tri strane i cilj mu je bio da stanovništvo u bijegu stjera prema jugu, gdje su snajperisti, kojima je na raspolaganju bilo veoma sofisticirano oružje,<sup>743</sup> ubijali bjegunce.<sup>744</sup> Ostali pak vojnici, organizirani u malim grupama od njih oko pet do deset, kretali su se od kuće do kuće, palili i ubijali.<sup>745</sup> Cini se da je u toj operaciji učestvovalo stotinjak vojnika.<sup>746</sup> Prema svjedoku Thomasu, borbe koje se vode u naseljenim područjima, kao što su bile borbe u Ahmićima, uvijek su "precizno planirane operacije".<sup>747</sup> Pukovnik Stewart smatra da je za napad na Ahmiće, Ante, Piriće i Nadioke trebalo otprilike pola dana priprema.<sup>748</sup> Napad je izveden tokom jednog jutra.<sup>749</sup>

391. Svi međunarodni posmatrači, ujedinom vojni eksperti, koji su kasnije bili na mjestu napada, bez oklijevanja su ustvrdili da je jedna takva operacija morala biti planirana na visokoj razini vojne hijerarhije.<sup>750</sup>

392. Isto je mišljenje stalno zastupao i sam optuženi. Kako u izjavama pred Vijećem, tako i u onima koje je dao nedugo nakon napada u aprilu 1993., general

---

<sup>739</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17280. Tu konstataciju potvrđuju iskazi svjedoka Landryja (T. str. 5572) i Baggesena (T. od 22. augusta 1997. str. 1133).

<sup>740</sup> Svjedok Šefik Pezer, T. od 9. augusta 1997. str. 994.

<sup>741</sup> To se odnosi na dvije ceste: planinsku cestu i cestu kroz dolinu.

<sup>742</sup> Svjedoci Landry, T. str. 5572 i Stewart, T. str. 17361.

<sup>743</sup> Vidi fotografije pušaka koje su koristili snajperisti u zasjedi, P82/Z2/469 i P82/Z2/470.

<sup>744</sup> Svjedoci Watters, T. str. 2337; T. str. 17161; izvještaj Komisije za ljudska prava, P184, para. 15, str. 4.

<sup>745</sup> P184, para. 15, str. 4.

<sup>746</sup> Svjedoci Zec, T. str. 3057 (taj svjedok izjavio je kako je 16. aprila video stotinjak vojnika u Ahmici); Akhavan, P184 para. 23, str. 7 ("prema prikupljenim svjedocanstvima, u akciji je navodno učestvovalo između 50 i 150 vojnika"); Stewart, T. str. 17292 (taj svjedok procijenio je da je broj vojnika koji su učestvovali u pokolju u Ahmici bio 40 do 70 osoba). Odbrana nije osporila tu tvrdnju (Završni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 55).

<sup>747</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997. str. 1587.

<sup>748</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17362.

<sup>749</sup> Svjedok Blažki, T. str. 14070.

<sup>750</sup> Svjedoci Watters, T. str. 2498; Akhavan, T. str. 5291 i 5367-5368; Thomas, T. str. 1597; Morsink, T. str. 7322-7323; McLeod, P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busovača and Zenica in April 1993", Prilog J; Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1144 i T. od 25. augusta 1997. str. 1266-1268 (ovaj svjedok je procijenio da je napad bio planiran na nivou vičem od nivoa brigade); Ellis, T. od 30. augusta 1997., str. 1897 (ovaj svjedok svoje mišljenje temelji, između ostalog, na -injenici da je za opskrbu municipaljom bio potreban logistički lanac koji je morao biti unaprijed pripremljen); Parrott, T. str. 3668.

Bla{ki} je izrazio svoje uvjerenje da se radilo o "organiziranom, sistematskom i planiranom zlo~inu".<sup>751</sup>

393. Poput Pretresnog Vije}a II u predmetu *Kupre{ki}*,<sup>752</sup> Vije}e, dakle, konstatira kako je neosporno i neosporeno i da je napad na Ahmi}e, Nadioke, [anti}e i Piri}e bio planiran na visokoj razini vojne hijerarhije.

ii) Snage koje su u-estvovalo

394. Prema mi{ljenju tu` ioca, u toj akciji nije sudjelovala samo 4. bojna vojne policije, konkretno D` okeri, stacionirani u bungalowu u Nadiocima, nego i Vitezovi, Vite{ka brigada iz op{tine Vitez, brigada Nikola [ubi} Zrinski iz Busova-e, kao i domobranske postrojbe (jedinice raspore|ene u svim selima prema odluci iz Mostara od 8. februara 1993.<sup>753</sup>), stacionirane u Ahmi}ima, [anti}ima, Piri}ima i Nadiocima.

<sup>754</sup>

395. Prema izjavi optu`enog, napad su vodile 4. bojna vojne policije i njezina specijalna jedinica D` okeri.<sup>755</sup> Odbrana posebno tvrdi da nijedna redovna jedinica iz Operativne zone Srednja Bosna nije u-estvovala u tim borbama.<sup>756</sup>

396. Vije}e pak konstatira da su brojni svjedoci pominjali prisustvo vojnika u maskirnim uniformama ili obu~enih u crno, sa namazanim licima i sa sofisticiranim materijalno-tehni~kim sredstvima.<sup>757</sup> Prema izjavama vi{e svjedoka, crne uniforme je nosila usta{ka vojska u Drugom svjetskom ratu.<sup>758</sup> Njih su nosili D` okeri, antiteroristi~ka jedinica koja je brojala dvadesetak vojnika,<sup>759</sup> osnovana u januaru 1993. u okviru vojne policije pod zapovjedni{tvom Zvonka Vukovi}a,<sup>760</sup> zadu`ena za izvr{avanje specijalnih zadataka kao {to su sabota`e i anti-teroristi~ke operacije.<sup>761</sup>

---

<sup>751</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13983; vidi i str. 14070 i 15301 (unakrsno ispitivanje).

<sup>752</sup> Presuda u predmetu *Kupre{ki}*, para. 761.

<sup>753</sup> P769 (potpisao general Miliivoj Petkovi}).

<sup>754</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga VI, str. 54-55.

<sup>755</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13679.

<sup>756</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 53.

<sup>757</sup> Svjedoci Nura Pezer, T. str. 2716; Haris Hrnji}, T. str. 2817; G, C, T. str. 2687-2688; H, T. str. 2738 i 2746; I, T. str. 2841; M, T. str. 3142 i 3144; \ula \idi}, T. str. 3086-3087.

<sup>758</sup> Svjedoci Abdulah Ahmi}, T. 2596; R, T. str. 3577 i 3644-3645.

<sup>759</sup> Svjedoci Marin, 9458; HH, T. str. 5066.

<sup>760</sup> P481; svjedok HH, T. str. 5083. Zvonka Vukovi}a zamijenio je Pa{ko Ljubi-i} 18. januara 1993. (P457/1A/46).

<sup>761</sup> Svjedok HH, T. str. 5085.

Drugi su svjedoci takođe izjavili kako su neki vojnici nosili bijele opase-e, prepoznatljivi znak vojne policije HVO-a.<sup>762</sup>

397. Dokazni je materijal, međutim, pokazao da nije samo vojna policija bila uklju-ena u te akcije. Vitezovi, specijalna jedinica HVO-a, oformljena 10. septembra 1992.<sup>763</sup> i stavljeni pod zapovjedni{vo Darka Kraljevi}a, takođe su nosili crne uniforme<sup>764</sup> i vi{e svjedoka je izjavilo kako su prepoznali njihova obilje`ja na uniformama nekih vojnika.<sup>765</sup> Prema izjavama nekih svjedoka, vojnici HVO-a i sami su ponekad bili obu-eni u crno.<sup>766</sup> Svjedok Ellis izjavio je da je i optu`eni ponekad nosio tu uniformu.<sup>767</sup> Zbog zabune koja je, izgleda, nastala kod nekih svjedoka zato {to su pripadnici razli-itih jedinica nosili sli-ne uniforme, Vije}e ne mo`e sa sigurno{u zaklju-iti da su Vitezovi u-estvovali u napadima na ta sela. Vije}e u vezi s tim primje}uje da Pretresno vije}e u predmetu *Kupre{ki}* nije utvrdilo prisustvo Vitezova u napadu na Ahmi}e. Brojni svjedoci pominjali su takođe prisustvo vojnika u maskirnim uniformama<sup>768</sup> s oznakama HVO-a,<sup>769</sup> a neki su -ak izjavili da su vidjeli vojnike s obilje`jima HV-a.<sup>770</sup> Dokazni predmet D245 pokazuje da je 14. aprila 20 pripadnika Vite{ke brigade HVO-a bilo stacionirano u Nadiocima, 12 u [anti]ima i 19 u Dubravici. Ti vojnici bili su pripadnici 1. satnije 1. bojne Vite{ke brigade i bili su pod zapovjedni{tvom Slavka Papi}a. Vi{e potvrda koje je izdao HVO potvr|uje da su na dan napada pripadnici te brigade bili ranjeni u tom sektoru dok su bili na du`nosti.<sup>771</sup> Svjedok Parrott, u to vrijeme narednik u ^e{irskom puku, do{ao je 16. aprila *warriorom* u zonu Ahmi}a i vidio vojnike HVO-a, koje je prepoznao po

---

<sup>762</sup> Svjedoci Parrott, T. str. 3660; Abdulah Ahmi}, T. str. 2587-2588; J, T. str. 2878; Elvir Ahmi}, T. str. 2205.

<sup>763</sup> D250; svjedok Marin, T. str. 8938.

<sup>764</sup> Svjedok Ze-o izjavio je, međutim, da je zapovjednik Vitezova Darko Kraljevi} nosio maskirnu uniformu s oznakama HVO-a (T. od 26. septembra 1997., str. 1888).

<sup>765</sup> Svjedoci Zec, T. str. 3055; F, T. str. 2525; Abdulah Ahmi}, T. str. 2661; ovaj potonji nije, međutim, bio potpuno siguran. Vije}e u predmetu *Kupre{ki}* nije konstatiralo prisustvo Vitezova.

<sup>766</sup> Svjedok G (T. str. 2516-1517/sic/) precizirao je da su vojnici u crnoj uniformi na ko{uljama nosili oznake D`okera, Vitezova i HVO-a.

<sup>767</sup> Svjedok Ellis, T. od 30. augusta 1997., str. 1899. Vidi i fotografije P88/Z2/446 i 447.

<sup>768</sup> Svjedok I, T. str. 2841; J (@ume), T. str. 2877-2878; M, T. str. 3142; Fatima Ahmi}, T. str. 2770; O, T. str. 3223.

<sup>769</sup> Svjedoci Zec, T. str. 3055-3078; Elvir Ahmi}, T. str. 2200; G, T. str. 2688; Abdulah Ahmi}, T. str. 2598; M, T. str. 3142; S (Nadioci), T. str. 3544 (opisao maskirne uniforme s oznakama na kojima je crveno-bijela {ahovnica karakteristi-na za HVO; primjetio je i prisustvo oznake "U"); J (@ume), T. str. 2872; F, T. str. 2528; Hrnji} ([anti]), T. str. 2816-2821; \ula \idi} ([anti]), T. str. 3085-3086.

<sup>770</sup> Svjedoci Abdulah Ahmi}, T. str. 2598 i Zec, T. str. 3053.

<sup>771</sup> P691: potvrda koja potvr|uje da je Ivica Semren, pripadnik Vite{ke brigade od 8. aprila 1993., bio ranjen u Ahmi}ima 16. aprila 1993., "izvr{avaju}i ratnu zada}u po zapovjedi nadle`nog zapovjednika". P692: potvrda kojim se potvr|uje da je Nikola Omazi}, pripadnik Vite{ke brigade od 16. aprila 1993., bio ranjen u Piri}ima 16. aprila, u borbenoj akciji.

njihovim oznakama i na{ivcima. Nosili su ili tamnozelene uniforme ili crne borbene uniforme i lako naoru`anje (juri{ne pu{ke ili sli~no oru`je).<sup>772</sup> I kona~no, neki svjedoci su primijetili obilje`ja sa hrastovim listom.<sup>773</sup>

398. Vi{e hrvatskih stanovnika tih sela sudjelovalo je u tim operacijama kao pripadnici HVO-a. Svjedok Abdulah Ahmi} posebno je naveo izvjesni broj lokalnih zapovjednika HVO-a, od kojih je svaki bio zapovjednik jednog odre|enog sektora. Te osobe bile su u domobranima. Navedeni su, izme|u ostalih, Slavko Mili~evi} za sektor Donjih Ahmi}a, @arko Papi} za @ume, Branko Perkovi} za Nadioke, Zoran Kupre{ki} za Grabove (centralni dio Ahmi}a), Nenad [anti]<sup>774</sup> i Coli}<sup>775</sup> za [anti}e.

399. Izvjesni broj posredno izvedenih dokaza tako|e potvr|uje u-estvovanje HVO-a. Vi{e svjedoka je, na primjer, istaknuto da su na dan napada bile presje-ene telefonske linije,<sup>776</sup> a poznato je da je sve komunikacijske centrale u op{tini Vitez kontrolirao HVO.<sup>777</sup>

400. Vije}e, dakle, smatra da 16. aprila 1993. u borbi nije u-estvovala samo vojna policija, a posebno D`okeri, nego i regularne jedinice HVO-a, uklju~uju}i i Vite{ku brigadu.<sup>778</sup>

401. Svjedo-enja nadalje neosporno ukazuju na to da su te jedinice djelovale savr{eno koordinirano. Svjedok Abdulah Ahmi} izjavio je kako je vidio vojнике s obilje`jima HV-a koji su djelovali zdru`eno sa vojnicima HVO-a.<sup>779</sup> Svjedoci G<sup>780</sup>, H<sup>781</sup>i Zec<sup>782</sup> izjavili su tako|e da su vojnici djelovali na veoma koordiniran na-in. Vi{e svjedoka je izjavilo da su vojnici djelovali u grupama od pet do deset, a pri tome

---

<sup>772</sup> Svjedok Parrott, T. str. 3660.

<sup>773</sup> Prema izjavama svjedoka Mujezinovi}a, jedinice s takvim oznakama bile su iz Hercegovine (T od 21. augusta 1997., str. 1028).

<sup>774</sup> Svjedok Abdulah Ahmi}, T. str. 2665. Prema dokaznom predmetu P772, Nenada [anti}a je 12. marta 1993. predstojnik Ureda za obranu Marijan Skopljak imenovao za privremenog zapovjednika domobranske jedinice iz Viteza. Prema dokaznom predmetu P776, on je bio pripadnik HVO-a od 26. aprila 1992.

<sup>775</sup> Svjedok Hrnji}, T. str. 2821.

<sup>776</sup> Svjedok Kavazovi}, T. od 27. augusta 1997., str. 1566; G, T. str. 2687.

<sup>777</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7344. Prema svjedoku Baggesenu (T. od 21. augusta 1997. str. 1108), ABiH je kontrolirala PTT u Zenici, a HVO u Travniku, Vitezu i Kiseljaku.

<sup>778</sup> Isti nalaz i u presudi u predmetu *Kupre{ki}*, para. 334.

<sup>779</sup> Svjedok Abdulah Ahmi}, T. str. 2662.

<sup>780</sup> Svjedok G, T. str. 2689.

<sup>781</sup> Svjedok H, T. str. 2575.

<sup>782</sup> Svjedok Zec, T. str. 3055, 3078.

su pripadnici svake od tih grupa nosili oko ruke trake razli~itih boja.<sup>783</sup> Ti su vojnici komunicirali motorolama ili voki-tokijima.<sup>784</sup> Svjedok Morsink je u vezi s tim primijetio da su vojnici HVO-a obi~no nosili takve mobilne radio-stanice.<sup>785</sup> Jedna osoba po rangu nadre|ena optu`enome izrazila je mi{ljenje kako je u napadu na Ahmi}e Vite{ka brigada zacijelo sara|ivala sa vojnom policijom.<sup>786</sup>

b) Napad na muslimansko civilno stanovni{tvo

i) Nepostojanje vojnih ciljeva

402. Odbrana je poku{ala objasniti sukob raznim argumentima.<sup>787</sup> Prije svega se pozvala na strate{ku va`nost ceste koja povezuje Busova~u, Vitez i Travnik.<sup>788</sup> Tu je cestu u vrijeme ovih doga|aja kontrolirao HVO,<sup>789</sup> ali njegova obavje{tajna slu`ba navodno je 15. aprila dojavila kako se muslimanske trupe kre}u od Travnika prema Ahmi}ima i susjednim selima,<sup>790</sup> po ~emu se moglo zaklju~iti da poku{avaju preuzeti kontrolu nad tom cestom. Taj argument ne mo`e se, me|utim, prihvatiti kao opravdanje za napad na ta sela, koja se, s izuzetkom [anti]a, nisu nalazila na samoj glavnoj cesti.<sup>791</sup> Optu`eni je tako|e u svom iskazu naveo kako ga je obavje{tajna slu`ba HVO-a informirala da se snage ABiH iz Zenice kre}u prema brdu Kuberu, strate{koj ta~ki u La{vanskoj dolini sa koje je, po njegovom mi{ljenju, mogu}e kontrolirati ~itavu dolinu.<sup>792</sup> Nadalje, navodno su se 15. aprila u zoni oko Ahmi}a mogli ~uti pucnji.<sup>793</sup> Obrana se pozivala i na teroristi~ke aktivnosti koje je vodila ABiH, uklju~uju}i otmicu zapovjednika Toti}a u Zenici 15. aprila.<sup>794</sup>

---

<sup>783</sup> Svjedoci Abdullah Ahmi} (Ahmi}i), T. str. 2597 (trake oko ruke crvene i drugih boja); Elvir Ahmi} (Ahmi}i), T. str. 2179 (bijele i naran-aste trake oko ruke); \ula \idi} ([anti]i), T. str. 3087 (plave trake oko ruke). Prema svjedoku Parrott, upotreba tih traka pokazuje da su ti vojnici djelovali uskla|eno (T. str. 3702).

<sup>784</sup> Svjedoci Zec, T. str. 3054; \ula \idi}, T. str. 3087; G, T. str. 2689; Elvir Ahmi}, T. str. 2200.

<sup>785</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7344.

<sup>786</sup> T. str. 17526.

<sup>787</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 2.

<sup>788</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 5.

<sup>789</sup> Vidi svjedok O, T. str. 3226.

<sup>790</sup> Razlozi koje je naveo general Bla{ki} u toku razgovora s jednim posmatra-em PMEZ-a 8. maja 1993., P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Prilog G, ECMM H/S 720 od 15. maja 1993.

<sup>791</sup> Vidi i P29; T. str. 17239.

<sup>792</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13585-13586 i 15242.

<sup>793</sup> P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Prilog G, ECMM H/S 720 od 15. maja 1993.

<sup>794</sup> Optu`enoga je o tome navodno obavijestio Holman 15. aprila u 11:00 sati (svjedok Bla{ki}, T. od 22. augusta 1997., str. 13580). Otmica u Zenici uslijedila je nakon otmice ~etiri ~lana sto`era HVO-a u Travniku i Novom Travniku 14. aprila, zbog ~ega se general Bla{ki} `alio PMEZ-u. Optu`eni je

403. U izvje{taju zapovjednika 4. bojne vojne policije (Pa{ka Ljubi-i}a) poslanom optu`enome 16. aprila<sup>795</sup> pominje se napad muslimanskih snaga rano ujutro na bungalow D`okera,. Vije}e, me|utim, ne mo`e prihvati da je taj incident bio uzrok sukoba. Opseg i planirani karakter napada, u kojem je, savr{eno koordinirano, u~estvovalo vi{e jedinica, dovoljni su da isklju~e takvo opravdanje. Vije}e, osim toga, primje}uje da je optu`eni jedno nare|enje hrvatskim snagama uputio i prije nego {to je primio taj izvje{taj.<sup>796</sup> Optu`eni je, uostalom, i sam priznao da je ta informacija bila neta~na i da joj je jedini cilj bio da opravda "budu}e aktivnosti koje }e se provoditi" u Nadiocima i Ahmi}ima.<sup>797</sup>

404. Odbrana se takođe poziva na prisutstvo 325. brdske brigade ABiH u Ahmicima<sup>798</sup> i u okolnim selima. Prema izjavi optuženog, zapovjedništvo tih jedinica bilo je u zgradu osnovne škole u Ahmicima.<sup>799</sup> No dokumenti koji su podneseni kao prilog toj tvrdnji samo pominju Ahmice, ali ne preciziraju broj vojnika, kolicinu opreme na mjestu doga|aja niti tacnu lokaciju njihovog zapovjedni{tva. Takođe, nare|enja "za obranu" koja je optuženi izdao dan prije napada uop{te ne spominju prisustvo 325. brigade. Ta nare|enja, a posebno ono koje izdao 15. aprila u 15:45 sati,<sup>800</sup> samo pominju opasnost koju je navodno predstavljala 7. muslimanska brigada.

405. Optu`eni je izjavio da su ga pripadnici HVO-a u noci 15. na 16. aprila upozorili da se vojnici 1. i 7. brigade ABiH krecu kamionima prema Vitezu. Ti vojnici su išli na odsustvo u Kruš~icu i Ahmice. Prema HVO-u, ti su vojnici bili pijani i razdra`ljivi.<sup>801</sup> Ni ta informacija ne može opravdati napad. Naprotiv, ona ukazuje na to da su ti vojnici bili na odsustvu i da se nisu spremali na borbu u opštini Vitez.

---

smatrao da bi za ta zlodjela mogla biti odgovorna 7. muslimanska brigada (svjedok Baggesen, T. str. 1122-1127).

<sup>795</sup> D208. Taj izvje{taj odnosi se na zapovijed br. 01-04-243/93 optu`enoga (kojom Vije}e ne raspola`e).

<sup>796</sup> To je nare|enje izdano u 01:30 sati, a izvje{taj vojne policije primljen je u 11:42 sati. U vezi s tim nare|enjem (D269), koje su strane razli-ito opisale kao pripremo borbeno nare|enje ili nare|enje za napad, vidi analizu koja slijedi.

<sup>797</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13687.

<sup>798</sup> Odbrana svoju tvrdnju bazira, između ostalog, na jednom izvještaju o situaciji koji su izdale vojne obavještajne službe Viteške brigade 10. aprila 1993. (D192) i prema kojemu su jedinice 4. bataljona 325. brdske brigade ABiH bile raspoređene u Ahmicima, Šanticima i Nadiocima. Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 2-3.

<sup>799</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14864.

<sup>800</sup> D268.

<sup>801</sup> Svjedok Blaškic, T. str. 14120.

406. Odbrana, nadalje, objašnjava kako su "dozvoljene vojne operacije u OZSB ponekad uklju~ivale legitimnu vojnu taktiku poznatu pod nazivom borba u naseljenim podru~jima"<sup>802</sup>, koju je svjedok Thomas opisao kao "~-i{}enje u naseljenom podru~ju, ku}u po ku}u"<sup>803</sup> najčešće automatskim oru~jem i ru~nim bombama. Odbrana priznaje da su posljedica takve taktike velike civilne žrtve, ciji broj može cak i nadmašiti broj žrtava u redovima neprijateljske vojske. Odbrana, medutim, smatra da se te civilne žrtve trebaju smatrati "popratnim gubicima"<sup>804</sup> i da se takav napad u određenim okolnostima može smatrati zakonitim. To je, medutim, pogrešna interpretacija izjava koje je pred Vijecem dao svjedok Baggesen. On je, naprotiv, rekao da nikakav razlog ne može opravdati smrt tolikih civila.<sup>805</sup> Generala Blaškic je, uostalom, i sam u svom iskazu priznao da taktika koju obi~no upotrebljavaju profesionalci izbjegava bilo kakve borbene operacije u centru nekog sela.<sup>806</sup> Svjedok Landry, koji je bio posmatra~PMEZ-a od februara do augusta 1993., objasnio je tako|e da se u "takvoj vrsti ~i{}enja, kad jedan dio terena ima strate{ki zna~aj, teren svakako ~isti i da se uni{tavaju neke ku}e koje ometaju osmatranje i razmje{taj vojnog naoru~anja. No, op}enito gledano, nije ba{ uobi~ajeno spaliti selo, a potom ga ne okupirati."<sup>807</sup> Kad je, me|utim, do{ao u Ahmi}je 16. aprila, konstatirao je da uve~e 16. aprila tamo nije vi{e bilo nikakvog vojnog prisustva,<sup>808</sup> dok je toga jutra primijetio sna~nu koncentraciju snaga HVO-a na glavnim cestama izme|u Viteza i Zenice.<sup>809</sup> Prema tom svjedoku, "da je selo imalo ikakav takti~ko~vojni zna~aj, snagama HVO-a bilo bi u interesu da se konsolidiraju na tom polo~aju kako bi mogle vr{iti posmatranje i poslu~iti se njime kao bazom za svaku drugu vojnu operaciju."<sup>810</sup> Dodao je sljede}e: "Te{ko mi je i poku{ati shvatiti koji bi vojni razlog mogao biti uzrokom tog krvoproli}a."<sup>811</sup>

407. Vije}e nadalje konstatiira da mnogi dokazi pobijaju argument odbrane da su se snage ABiH pripremale za borbu. Svjedok Abdulah Ahmi} je Vije}u opisao naoru~ane muslimanske elemente prisutne u podru~ju Ahmi}a u aprilu 1993. Prema njegovom svjedo~enu, u regiji se po~ela organizirati Teritorijalna odbrana, koja je

<sup>802</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 20.

<sup>803</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 21.

<sup>804</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 21.

<sup>805</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1188.

<sup>806</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16705. Prema generalu Bla{ki}u, "nijedan zapovjednik ne bi prihvatio da planira operacije za koje bi se predvi|alo da }e zahvatiti centar nekog sela."

<sup>807</sup> Svjedok Landry, T. str. 5576. Isti komentar svjedoka Thomasa, T. od 24. septembra 1997., str. 1751.

<sup>808</sup> Svjedok Landry, T. 5572.

<sup>809</sup> Planinska cesta i cesta kroz dolinu dvije su glavne ceste. Svjedok Landry, T. str. 5572.

<sup>810</sup> Svjedok Landry, T. str. 5577.

<sup>811</sup> Svjedok Landry, T. str. 5576.

brojila oko 120 ljudi,<sup>812</sup> a glavni su joj zadatak bile no}ne patrole.<sup>813</sup> Taj svjedok je izjavio da je njihovo u-estvovanje bilo na ~isto dobrovoljnoj bazi i da nikakve sankcije nisu bile predvi|ene za one koji ne bi obavili svoju smjenu.<sup>814</sup> To je, dakle, bila neka vrsta civilne za{tite,<sup>815</sup> a ne vojska u pravom smislu rije~i. Pripadnici Teritorijalne odbrane bili su lo{e opremljeni, ve}ina ih je nosila civilnu odje}u i nisu sebe smatrali vojnicima.<sup>816</sup> U Ahmi}ima nije bilo kasarne.<sup>817</sup> Svjedok Had` ihasanovi} je potvrdio tu informaciju, isti-u}i da se zbog manjka ljudstva i materijalno-tehni-kih sredstava, te zbog nepostojanja kasarni, u Ahmi}ima i okolici jedino vojno prisustvo sastojalo u jednom odredu Teritorijalne odbrane iz Zenice, za slu~aj srpskog vazdu{nog desanta.<sup>818</sup> Vije}e tako|e podsje}a da je HVO proveo razoru`avanje muslimanskih snaga u timm selima u oktobru 1992., nakon sukoba vezanih uz uspostavljanje kontrolnog punkta od strane muslimanskih snaga na glavnoj cesti izme|u Busova-e i Viteza, u visini Ahmi}.<sup>819</sup>

408. Me|unarodni posmatra~i koji su svjedo-ili pred Vije}em jednoglasno su potvrdili da se ta sela nisu pripremala za napad. Prema izjavi posmatra-a PMEZ-a, nijedna muslimanska jedinica nije bila raspore|ena u Ahmi}ima.<sup>820</sup> Pukovnik Stewart rekao je kako 15. i 16. aprila nije vidio da se ijedna formacija ABiH priprema za vo|enje napada u La{vanskoj dolini.<sup>821</sup> On ka`e da je, naprotiv, primio brojne izvje{taje u kojima se govori o oja-anom prisustvu trupa HVO-a nedugo prije ovih doga|aja.<sup>822</sup>

409. Potpukovnik Thomas, u vrijeme doga|aja zapovjednik UNPROFOR-a, bio je u Ahmi}ima 17. aprila 1993. i on je izjavio kako nije prona}ao nikakve tragove koji bi upu}ivali na sukob izme|u dva zasebna vojna entiteta niti na pru`anje otpora, kao {to su rovovi, vre}e s pijeskom ili bodljikava `ica, po kojima bi se moglo zaklju-iti da se

<sup>812</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2574-2575 i 2629.

<sup>813</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2575.

<sup>814</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. 2667-2668.

<sup>815</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2629.

<sup>816</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2574-75 i 2628-2629. Vidi i svjedok Kavazovi} (T. od 27. augusta 1997., str. 1546 i str. 1613) koji je izjavio da se dobrovoljno pridru`io TO-u i unato~ tome je sebe smatrao civilom kad nije nosio uniformu. [tovi{e, uniformu je nosio tokom dana, a nave~e se vra}ao ku}i i nije vi{e bio na du`nosti. Drugim rije-ima, on je sebe smatrao vojnikom dok je nosio uniformu, a civilom kad je nije nosio.

<sup>817</sup> Svjedok Abdullah Ahmi}, T. str. 2643.

<sup>818</sup> Svjedok Had` ihasanovi}, T. str. 16893-16895.

<sup>819</sup> P647: izvje{taj koji je pukovnik Bla{ki} podnio vlastima u Mostaru 21. oktobra 1992.

<sup>820</sup> T. str. 17239; svjedok Baggesen, T. str. od 22. augusta 1997., str. 1136.

<sup>821</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17278.

<sup>822</sup> Svjedok Stewart, T. 17280. Ovo potvr|uje i svjedok Landry, T. str. 5572.

u selu nalazila naoru` ana vojska spremna na borbu.<sup>823</sup> Osim toga, le{evi koje je vidio nisu na sebi imali uniformu,<sup>824</sup> a u poru{enim zgradama nije na|eno nikakvo oru`je.<sup>825</sup> Naprotiv, me|u tijelima razbacanim uokolo po zemlji bilo je `ena i djece.<sup>826</sup> Svjedoci Watters,<sup>827</sup> Bower,<sup>828</sup> Stewart,<sup>829</sup> Landry,<sup>830</sup> Parrott,<sup>831</sup> Kujawinski<sup>832</sup> i Ellis<sup>833</sup> izjavili su isto. U drugom periodi-nom izvje{taju Komisije za ljudska prava o stanju ljudskih prava na podru~ju biv{e Jugoslavije navodi se -ak da "postoji op{ta saglasnost, *naro~ito lokalne komande hrvatskih snaga HVO-a i me|unarodnih posmatra~a*, da u tom selu nema nikakvih vojnih ciljeva niti organiziranog otpora za slu~aj napada".<sup>834</sup> Optu`eni je, zapravo, i sam priznao pred Vije}em kako je "muslimansko stanovni{tvo" Ahmi}a bilo `rtvom napada, pri ~emu se nije nastojalo razlikovati civile i borce.<sup>835</sup>

410. Vije}e je, dakle, van svake razumne sumnje, uvjерeno da nikakav vojni cilj nije opravdavao te napade.

#### ii) Diskriminatori karakter napada

411. Koliko god selo Ahmi}i nije imalo strate{ki zna~aj koji bi mogao opravdati sukob, ono je imalo veliku va`nost za muslimansku zajednicu u Bosni. Iz tog sela potje~e veliki broj imama i mula. Zbog toga su Ahmi}i smatrani svetim mjestom me|u bosanskim Muslimanima.<sup>836</sup> U tom smislu, Ahmi}i predstavljaju simbol muslimanske kulture u Bosni. Prema mi{ljenju svjedoka Wattersa, to je svakako bio ralog zbog kojega su Ahmi}i postali meta.<sup>837</sup>

---

<sup>823</sup> Isto je ustvrdio svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1141.

<sup>824</sup> Tu je konstataciju potvrdio, izme|u ostalih, svjedok Kujawinski, T. str. 2903.

<sup>825</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1541-44 i 1579-81.

<sup>826</sup> Svjedok Kujawinski, T. str. 2903.

<sup>827</sup> T. str. 2503.

<sup>828</sup> T. str. 6968 i 7008. Svjedok izme|u ostalog izjavljuje kako nije video pravih rovovskih sistema niti vojnih objekata.

<sup>829</sup> T. str. 17364.

<sup>830</sup> Svjedok Landry, T. str. 5572.

<sup>831</sup> Svjedok Parrott, T. str. 3679.

<sup>832</sup> Svjedok Kujawinski, T. str. 2909.

<sup>833</sup> Svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997. str. 1898.

<sup>834</sup> E/CN.4/1994/4 (19. maja 1993.), P184, str. 5, para. 14 (naglasak dodan).

<sup>835</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13679.

<sup>836</sup> T. str. 17161; svjedok Watters, T. str. 2499 i 2348.

<sup>837</sup> Svjedok Watters, T. str. 2348.

412. Svi o~evici napada opisali su isti metod napada.<sup>838</sup> Po~eo je izme|u pet i {est ujutro, u vrijeme kada su stanovnici spavali ili se molili. Probu|eni jakim detonacijama koje je izazvala artiljerijska paljba,<sup>839</sup> stanovnici nisu poku{avali da se brane nego su se sakrili u svoje ku}e, a mnogi su potra`ili zaklon u podrumima. Nedugo nakon artiljerijske paljbe, vojnici, organizirani u grupe od po pet do deset,<sup>840</sup> ulazili su u svaku muslimansku ku}u i vrije|ali Muslimane nazivaju|i ih "balijama".<sup>841</sup> Te su grupe vojnika u nekim slu~ajevima tjerale ljudi da napuste ku}e ne ostavljujaju|i im vremena da se obuku. Ve}ina ih je bila u pid`amama, a neki se nisu uspjeli ni obuti prije nego {to su se dali u bijeg.<sup>842</sup> Vojnici su vojno sposobne mu{karce ubijali pucnjima iz neposredne blizine, a ku}e i {tale Muslimana palili su zapaljivim mećima, ru~nim bombama<sup>843</sup> i benzinom.<sup>844</sup> Neke ku}e su zapaljene i prije nego {to su uku}ani mogli izi}i.

### iii) Hap{enja

413. Neki stanovnici sela preba~eni su u {kolu u Dubravici.<sup>845</sup> Prema izvje{taju Komisije za ljudska prava, "oko 150 Muslimana je privredno, a zatim su 16 dana bili zato~eni u {koli Bra}e Ribar u Dubravici ?...g. Uglavnom se radilo o ~enama i djeci."  
<sup>846</sup>

### iv) Ubistva civila

414. Mu{karci su naj~e{}e bili ubijani pucnjem iz neposredne blizine. Vi{e svjedoka je opisalo kako bi hrvatski vojnici okupili mu{karce iz njihovih porodica, a

---

<sup>838</sup> Vije}e `eli u pogledu toga naglasiti da reference navedene u okviru opisa doga|aja nisu iscrpne. Ovdje navedena svjedo~enja vi{e su ilustracija onoga {to je Vije}e ~ulo tokom procesa.

<sup>839</sup> Svjedoci Abdulah Ahmi} (Ahmi}i), T. str. 2582; Fatima Ahmi}, T. str. 2769; \ula \idi} ([anti}i), T. str. 3083; G, T. str. 2687; Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1128 (pu{komitraljezi i granate).

<sup>840</sup> Svjedok G, T. str. 2688; ]azim Ahmi}, T. od 1. oktobra 1997., str. 1922; Pjani}, T. str. 3174.

<sup>841</sup> Svjedoci ]azim Ahmi}, T. od 1. oktobra 1997., str. 1917 i 1922; Pjani}, T. str. 3174; M, T. str. 3140; Fatima Ahmi}, T. str. 2770; G, T. str. 2688.

<sup>842</sup> Svjedoci O ([anti}i), T. str. 3223; F (Ahmi}i), T. str. 2375; Zec (Ahmi}i), T. str. 3054; I (Donji Ahmi}i), T. str. 2875; M, T. str. 3141; J (@ume), T. str. 2703.

<sup>843</sup> Svjedoci Fatima Ahmi}, T. str. 2769; Elvir Ahmi}, T. str. 2195-2196; Nura Pezer (@ume), T. str. 2714; O, T. str. 3221; Akhavan, T. str. 3685.

<sup>844</sup> Svjedoci Abdulah Ahmi} (vidio vojnike s kanisterima benzina) T. str. 2583; Akhavan, T. str. 3683-3684; O, T. str. 3224; Fatima Ahmi}, T. str. 2770 (kako benzin polijevaju po zavjesama i kau-imu); svjedokinja Nura Pezer (@ume) vidjela je osam vojnika koji su nosili kanistere s benzинom kako bi palili ku}e (T. str. 2716); svjedok G, T. str. 2691; \ula \idi} ([anti}i), T. str. 3087.

<sup>845</sup> Svjedok G, T. str. 2699; Elvir Ahmi}, T. str. 2208.

<sup>846</sup> P184: izvje{taj Komisije za ljudska prava, E/CN.4/1994/4, str. 7, para. 21. Tu informaciju potvrđio je Abdulah Ahmi} (T. str. 2440-2441 i 2610), prema kojem je oko sto Muslimana preba~eno u {kolu u Dubravici. Vidi tako|e P117.

potom ih ubili.<sup>847</sup> Da pomenemo samo neke primjere, svjedok Abdulah Ahmi} rekao je kako je izgubio oca i brata te kako je i sam bio te{ko ranjen metkom.<sup>848</sup> Svjedokinje Nura Pezer i H rekle su kako su za vrijeme napada izgubile i mu`a i sina.<sup>849</sup> Svjedok Zec prisustvovao je ubistvu svojih roditelja i dviju sestara.<sup>850</sup> I me|unarodni posmatra-i su vidjeli kako po ulici le`e tijela ljudi,<sup>851</sup> od kojih su mnogi bili ubijeni pucnjem u glavu iz neposredne blizine.<sup>852</sup>

415. U Donjim Ahmi}ima ubijeno je dvadesetak civila dok su poku{avali pobje}i iz sela. Da bi stigli do glavne ceste, ljudi u bijegu morali su pre}i preko brisanog prostora. Na tom mjestu prona|eno je dvadesetak tijela ljudi ubijenih preciznim pucnjima.<sup>853</sup> Vojni eksperti po tome su zaklju~ili da su ih ubili snajperisti.<sup>854</sup>

416. Jo{ je tijela prona|eno u ku}ama, do te mjere pougljenjenih da ih nije bilo mogu}e identificirati i u polo`ajima po kojima se mo`e zaklju~iti da su ti ljudi bili `ivi spaljeni.<sup>855</sup> Me|u tim `rtvama je bilo mnogo `ena i djece.<sup>856</sup> Britanski bataljon UNPROFOR-a izvijestio je da su "ve}ina od 89 tijela dove`enih iz sela bila tijela starijih osoba, `ena, djece i novoro|en~adi".<sup>857</sup> Jedan posmatra~ PMEZ-a rekao je da je video dje~ja tijela i da je po polo`aju tih tijela zaklju~io da su djeca `iva izgorjela: "u nekim ku}ama bilo je u`asnih prizora, jer ne samo da su ljudi bili mrtvi, nego su bili spaljeni, vidljivo izgorjeli, a prema konstatacijama posmatra~a koji su bili sa mnom, ubijeni su plamenobaca~ima dok su jo{ bili `ivi.<sup>858</sup>

---

<sup>847</sup> Svjedoci O (mu` ubijen pred njom i pred djecom) T. str. 3053; Hrnji} ([anti}i), T. str. 2818; Pjani} (udio svog sina kad je hladnokrvno ubijen nakon {to je bio natjeran da sko-i s drugog kata), T. str. 3168-3169; Zec, T. str. 3048; Abdulah Ahmi}, T. str. 3733; Fatima Ahmi}, T. str. 2798; G, T. str. 2693. Svjedokinja \ula \idi}, T. str. 3088, opisala je sistematsko ubijanje mulimanskih mu{karaca u [anti}ima.

<sup>848</sup> Svjedok Abdulah Ahmi}, T. str. 2586.

<sup>849</sup> Svjedoci Nura Pezer, T. str. 2715 i 2724; H, T. str. 2738. Vidi tako|e svjedok M, T. str. 3139.

<sup>850</sup> Svjedok Zec, T. str. 3053-3054.

<sup>851</sup> Vidi, izme|u ostalog, svjedok Watters, T. str. 2298, 2338 i 3442.

<sup>852</sup> Svjedok Parrott, T. str. 3661.

<sup>853</sup> P184, para. 15, str. 4 i svjedok Akhavan T. str. 3685.

<sup>854</sup> T. str. 17161. Za isto vidi svjedok Akhavan, P184, para. 15, str. 4; svjedok Watters, T. str. 2337; Abdulah Ahmi}, T. str. 2662.

<sup>855</sup> Izvje{taj Komisije za ljudska prava, E/CN.4/1994, P184, para. 18; svjedok Bower, T. str. 7009.

<sup>856</sup> Svjedok Watters, T. str. 2298, 2338 i 3442.

<sup>857</sup> P184, str. 7, para 19.

<sup>858</sup> T. str. 17157.

417. Prema izvještaju PMEZ-a, u napadu na Ahmice ubijene su najmanje 103 osobe.<sup>859</sup>

v) Razaranje domova

418. Prema izvještaju Centra za Ijudska prava u Zenici, u Ahmicima je tokom tog napada spaljeno 180 od 200 muslimanskih kuća.<sup>860</sup> Isto navodi i Komisija za Ijudska prava u svom izvještaju od 19. maja 1993.<sup>861</sup> Dokazni predmet P117 takođe pokazuje kako su gotovo sve muslimanske kuće bile zapaljene, dok su sve hrvatske kuće poštedene.<sup>862</sup> Svjedoci Bower<sup>863</sup> i Cazim Ahmic<sup>864</sup> potvrdili su tu informaciju. S tim u vezi, svjedokinja Nura Pezer je izjavila kako je dan uoci napada vidjela kako jedan Hrvat iz sela, po imenu Ivica Vidovic, u prisustvu još jednog čovjeka, pokazuje koje su kuće hrvatske, a koje muslimanske.<sup>865</sup> Pripadnici Britanskog bataljona UNPROFOR-a javili su da su vidjeli kako 17. aprila u Šanticima gore kuće.<sup>866</sup> Prema riječima posmatraca PMEZ-a gotovo su sve muslimanske kuće u Ahmicima, Nadiocima, Perišicima, Sivrinom Selu, Gacicama, Gomionici, Gromiljaku i Rotilju bile spaljene.<sup>867</sup> On tvrdi da su sve kuće bile zapaljene pomoći benzina ili mazuta.<sup>868</sup> Isto tako, svjedok Watters tvrdi da su kuće Muslimana sistematski paljene u Nadiocima, Ahmicima i Šanticima.<sup>869</sup> Svjedok Baggesen, posmatrac PMEZ-a, izvijestio je da je "citava regija bila u plamenu".<sup>870</sup> Izvještaj Zajedničke komisije u Busovaci od 21. aprila navodi da je MKCK u poslijepodnevnim satima obilazio Ahmice i utvrdio da su svi Muslimani koji su bili nastanjeni u zapadnom dijelu Ahmica otišli i da je razoren 90% kuća, kao i džamija u isto-nom dijelu.<sup>871</sup> U

---

<sup>859</sup> P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Dodatak 2 Prilogu N za ECMM H/S 720, 15. maj 1993.

<sup>860</sup> P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993" Prilog N za ECMM H/S 720, 15. maj 1993., sastanak sa Centrom za Ijudska prava u Zenici, str. N-2.

<sup>861</sup> P184, str. 7, para. 20.

<sup>862</sup> Svjedoci Abdullah Ahmi}, T. str. 2608, M, T. str. 3145, Elvir Ahmi}, T. str. 2201.

<sup>863</sup> Ovaj svjedok, pripadnik puka Prinsa od Walesa u Bosni i Hercegovini (2. britanski bataljon koji je zamijenio ^e{irske), koji je ondje bio od aprila do novembra 1993. izjavio je da su neke kuće, u kojima su živjeli Hrvati, ostale netaknute. T. str. 6968.

<sup>864</sup> T. od 1. oktobra 1997., str. 1916.

<sup>865</sup> Svjedokinja Nura Pezer, T. str. 2541.

<sup>866</sup> P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Prilog N za ECMM H/SS 720, 15. maj 1993. Events reported by ECMM and UN, 13.-30. april 1993., Prilog R za ECMM H/S 720, 15. maj 1993., str. R-3.

<sup>867</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7338.

<sup>868</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7339.

<sup>869</sup> Svjedok Watters, T. str. 2473-2475.

<sup>870</sup> Svjedok Bagessen, T. od 22. augusta 1997., str. 1139.

<sup>871</sup> Te informacije iznesene su i u izvještaju PMEZ-a, ~ija je ekipa pratila MKCK. P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Prilog N za ECMM H/S 720, 15.

izvještaju takođe stoji da je oko 200 muslimanskih žena i djece bilo nagurano u tri kuće u Novacima, a da je pola od njih željelo biti evakuirano.<sup>872</sup>

#### vi) Razaranje vjerskih objekata

419. Uništeno je više vjerskih objekata. Odbrana ne osporava razaranje džamije u Donjim Ahmiciма od strane hrvatskih snaga, kao ni razaranje mezdīda<sup>873</sup> u Gornjim Ahmiciма. Međutim, tvrdi da se ta razaranja mogu objasniti cinjenicom da su "škola i bogomolja" u Ahmiciма "postale borbeni objekti nakon napada koji je izvela 4. bojna vojne policije".<sup>874</sup>

420. Tužilac, naprotiv, tvrdi da su "te dvije džamije bile namjerno minirane, a po-ingenieri da je eksploziv bio pažljivo postavljen u unutrašnjost građevina može se zaključiti da su ga vojnici HVO-a tamo postavili nakon što su zauzeli ta zdanja."<sup>875</sup>

421. Vijeće, prije svega, primjenjuje kako je, po mišljenju svjedoka Stewarta, teško zamisliti da bi se vojnici sklonili u džamiju, budući da ju je bilo nemoguce braniti.<sup>876</sup> Osim toga, džamija u Donjim Ahmiciма bila je razorena eksplozivom koji je bio postavljen oko podnožja minareta.<sup>877</sup> Svjedok Kaiser tvrdi da se radilo o "strucno obavljenom poslu" koji su mogle obaviti samo osobe koje su tacno znale gdje treba postaviti eksploziv.<sup>878</sup> Svjedok Zec tvrdi da je cuo kako je jedan hrvatski vojnik pomocu radio stanice tražio eksploziv "za džamiju u Donjim Ahmiciма".<sup>879</sup> Razaranje minareta bilo je, dakle, u-ingenjero s predumišljajem i ne može se opravdati nikakvim vojnim razlozima. Taj čin može se objasniti samo diskriminatornim motivima.

422. Vijeće primjenjuje da je ta džamija tek nedugo prije bila sagradena. Stanovnici Ahmica sakupljali su novac da bi je izgradili i bili su veoma ponosni na njezinu arhitekturu.<sup>880</sup>

---

maj 1993; *Events reported by ECMM and UN*, 13.-30. aprila 1993., Prilog R za ECMM H/S 720, 15. maj 1993., str. R-7.

<sup>872</sup> P696: izvještaj Zajedničke komisije iz Busovača od 21. aprila (svjedok Morsink), para. D.

<sup>873</sup> Džamija bez minareta, P47.

<sup>874</sup> Završni podnesak odbrane, knjiga X, str. 12-13.

<sup>875</sup> Završni podnesak tužioca, knjiga V, str. 51.

<sup>876</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17364.

<sup>877</sup> Svjedok Thomas, T. str. 1579-1581; T. str. 17116.

<sup>878</sup> Svjedok Kaiser, T. str. 7865. Vidi i svjedok Thomas, T. str. 1581.

<sup>879</sup> Svjedok Zec, T. str. 3050.

<sup>880</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997. str. 1141; Abdulah Ahmić, T. str. 2613.

423. Razaranje mezd`ida u Gornjim Ahmicima neosporno je ustanovljeno.<sup>881</sup> PMEZ je takođe konstatirao razaranje džamije u isto-nom dijelu sela.<sup>882</sup>

vii) Plja-ka

424. Vojnici su, tako|e, palili staje i ubijali stoku,<sup>883</sup> {to je konstatirao i sam optu`eni prilikom dolaska na mjesto doga|aja 27. aprila.<sup>884</sup> Nadalje, vi{e hrvatskih vojnika navodno su krali novac fizi-kim osobama. Jedan je pripadnik D`okera, navodno, uzeo 2000 DM i dragocjenosti koje su pripadale Elviru Ahmi}u.<sup>885</sup> Dva vojnika HVO-a navodno su uzela novac iz nov-anika Harisa Hrnji}a nakon {to se predao.<sup>886</sup> Svota od 400 DM navodno je uzeta s tijela mrtvog Alije Ahmi}a.<sup>887</sup> Svjedok ]azim Ahmi}<sup>888</sup> tako|er je spomenuo kra|u 300 do 400 DM koju je po-inila grupa od pet hrvatskih vojnika. @rtve plja-ke uvijek su bili Muslimani. I kona~no, svjedok Akhavan je izjavio kako je u Ahmi}ima vidio vojнике HVO-a kako plja~kaju ku}e koje nisu bile razorene, kada je bio na mjestu doga|aja 1. maja 1993.<sup>889</sup>

c) Zaklju~ak

425. Na-in na koji je izvr{en napad i razmjeri zlodjela protiv muslimanskog stanovni{tva i gra|evina koje su simbol njihove kulture dovoljni su da se bez ikakve sumnje utvrди kako je taj napad bio usmjeren protiv civilnog muslimanskog stanovni{tva. Jedan posmatra~ PMEZ-a je primijetio nakon posjete Ahmi}ima 22. aprila 1993. da "od samih sistematskih uni{tavanja, od miniranja religijskih objekata, jo{ vi{e zapanjuje to {to su neke ku}e ostale ~itave, pa ~ak i nastanjene – {to navodi na pitanje kako su ti oto-i}i mogli pre`ivjeti usred takvog nasilja."<sup>890</sup> Vi{e me|unarodnih posmatra~a koji su nekoliko dana nakon napada na Ahmi}e bili na mjestu doga|aja, izjavili su kako su konstatirali da se radi o "takvim okrutnostima i zvjerstvima kakve je gotovo nemogu}e opisati".<sup>891</sup> Optu`eni je bio u Ahmi}ima ujutro

---

<sup>881</sup> Vidi između ostalog P47/49, P47/77, P47/78, P47/80, P47/81.

<sup>882</sup> P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova~a and Zenica in april 1993", Events reported by ECMM and UN, 13.-30. april 1993., Prilog R za ECMM H/S 720, 15. maj 1993., str. R-7.

<sup>883</sup> Svjedok Zec, T. str. 3051; M, T. str. 3142-3143; Pjani}, T. str. 3167; Elvir Ahmi}, T. str. 2199.

<sup>884</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13988.

<sup>885</sup> Svjedok Elvir Ahmi}, T. str. 2207.

<sup>886</sup> Svjedok Haris Hrnji}, T. str. 2816.

<sup>887</sup> Svjedok Abdulah Ahmi}, T. str. 2605.

<sup>888</sup> T. str. 1922.

<sup>889</sup> Svjedok Akhavan, T. str. 3866.

<sup>890</sup> T. str. 17157.

<sup>891</sup> Svjedok Thomas, T. 1536; 1551-1553 i 1593.

27. aprila i konstatirao razmjere {tete: spaljene ku}e, ubijenu stoku i potpuno napu{teno selo.<sup>892</sup> Priznao je, kako Komisiji za ljudska prava 5. maja 1993,<sup>893</sup> tako i pred Vije}em,<sup>894</sup> da su u Ahmi}ima po~injeni zlo~ini.

426. Po mi{ljenju svjedoka Baggesena, napad na Ahmi}e o~ito je bio "usmjeren protiv civilnog stanovni{tva te regije. Cilj mu je bio da zastra{i stanovni{tvo i da poka`e {to bi se moglo dogoditi stanovnicima drugih muslimaskih sela ako ne odu ?...g. To je, dakle, bila operacija koja je trebala poslu`iti kao primjer",<sup>895</sup> osobito ako se ima na umu simboli~ki zna~aj Ahmi}a za muslimansku zajednicu.

427. Komisija za ljudska prava je konstatirala da su svi Muslimani pobjegli iz Ahmi}a. Ostalo je samo nekoliko Hrvata.<sup>896</sup> Svjedok Kajmovi} je izjavio da je muslimansko stanovni{tvo Ahmi}a potpuno nestalo 1995.<sup>897</sup> Prema izvje{taju Centra za ljudska prava u Zenici, ~etiri muslimanske porodice koje su `ivjele u zaseoku Nadiocima bile su istrijebljene.<sup>898</sup> Sveukupno, broj muslimanskih stanovnika u Vite{kom kantonu smanjio se sa 41,3% u 1991.<sup>899</sup> na 33,83% u 1995.,<sup>900</sup> a to je smanjenje bilo pra}eno i zna~ajnim raseljavanjima stanovni{tva unutar te zone. Prema izjavi svjedoka Kajmovi}, samo je 80 Muslimana, odnosno 0,49%, 1995. ostalo na teritoriji Viteza pod vla{ju HVO-a.<sup>901</sup>

428. Svi ti dokazi Vije}u dopu{taju da zaklju~i, bez ikakve mogu}e sumnje, da su sela Ahmi}i, Piri}i, [anti}i i Nadioci 16. aprila 1993. bili mete planiranog napada usmjereno protiv muslimanskog stanovni{tva.

---

<sup>892</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13988.

<sup>893</sup> P184; svjedok Marin, T. str. 10001.

<sup>894</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13980: "Pro{ao sam jednim dijelom Ahmi}a. Vidio sam spaljene ku}e. Neke su jo{ uvijek gorjele; mogu}e je da su bile zapaljene tokom no}i. Vidio sam da je d`amija razorena, video sam razaranja".

<sup>895</sup> Svjedok Bagessen. T. od 22. augusta 1997. str. 1143.

<sup>896</sup> P184, str. 7, para. 20.

<sup>897</sup> Svjedok Kajmovi}, T. str. 4182. Vidi i P199.

<sup>898</sup> Charles McLeod, P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova-a and Zenica in april 1993", Prilog R za ECMM H/S 720, 15. maj 1993., sastanak sa Centrom za ljudska prava u Zenici, str. N-1. Prema popisu stanovni{tva iz 1991. (P46), u Nadiocima je bilo 42 stanovnika muslimanske nacionalnosti.

<sup>899</sup> P46

<sup>900</sup> P207.

<sup>901</sup> P199.

d) Odgovornost generala Bla{ki}a

429. Nijedan dosad opisani zlo~in nije po~inio sâm optu`eni i njegova odgovornost mo`e se, dakle, ustanoviti jedino na osnovu toga {to je nare|ivao, planirao, podsticao i na druge na~ine pomagao i podr`avao zlo~in, prema ~lanu 7(1) Statuta. Alternativno, mo`e se proglašiti krivim na osnovu ~lana 7(3) ako se utvrdi da je bio nadre|en po~initeljima zlo~ina i da nije preduzeo potrebne mjere da se po~initelji kazne.

430. Tu`ilac smatra da je otpu`eni Vite{koj brigadi, jedinici Nikola [ubi] Zrinski, 4. bojni vojne policije, uklju~uju}i i specijalnu jedinicu D`okere, Vitezovima i domobranskim postrojbama iz relevantnih sela izdao nare|enje da se 16. aprila napadnu sela u srednjoj Bosni. Ta nare|enja, ma kakav da je bio njihov karakter (pismena, usmena, eksplicitna, implicitna) tra`ila su od svih tih jedinica da razaraju i pale ku}e Muslimana, da ubijaju civile Muslimane i da razaraju njihove vjerske objekte.<sup>902</sup>

431. Kao {to je ve} re~eno, optu`eni i sâm smatra da je pokolj u Ahmi}ima, zbog svojeg opsega i zbog svog kratkog trajanja, morao biti organiziran.<sup>903</sup> On, osim toga, smatra da nare|enje da se po~ini zlo~in nije moglo do}i od zapovjednika 4. bojne vojne policije. Njegov zna~aj, po mi{ljenju optu`enoga, nije bio takav da bi mogao sâm preuzeti incijativu u operaciji takvog opsega. Optu`eni, dakle, priznaje da je nare|enje dolazilo s vi{e razine.<sup>904</sup>

432. Optu`eni, me|utim, nije~e da je izdao nare|enje koje bi moglo opravdati te postupke. Odbrana je u prilog toj tvrdnji predo~ila tri nare|enja koja je optu`eni izdao dan prije napada<sup>905</sup> koje je predstavila kao nare|enja za "obranu", a koja su izdana po primitku izvje{taja obavje{tajne slu`be HVO-a Busova~e 14. aprila 1993. u kojemu se spominje mogu}nost napada od strane ABiH na Vitez iz pravca Zenice, preko Vrhodina i Ahmi}a.<sup>906</sup>

---

<sup>902</sup> Zavr{ni podnesak tu`oca, knjiga VII, str. 27.

<sup>903</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13983 i 15301.

<sup>904</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14070. Odbrana navodi da je zapovijed mogla do}i od Ivica Raji}a (svjedok Bla{ki}, T. str. 14071.

<sup>905</sup> D267, D268, D269.

<sup>906</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga I, str. 26-27. P242, "Report on inter-ethnic violence in Vitez, Busova~a and Zenica in april 1993" Prilog G za ECMM H/S 720, 15. maj 1993.

i) Nare|enja koja je izdao optu`eni

433. Prvo od pomenutih nare|enja izdano je 15. aprila i jedinicama je preneseno u 10:00 sati.<sup>907</sup> Poslano je vojnoj policiji, Vitezovima i brigadama HVO-a te operativne zone.<sup>908</sup> Ta "pripremna borbena zapovijed"<sup>909</sup> od brigada tra`i da budu spremne za vo|enje odlu~ne obrambene akcije, a vojnoj policiji nala`e da pazi da muslimanske snage ne blokiraju glavnu cestu Travnik-Busova~a.<sup>910</sup> Optu`eni tako|e nare|uje Vitezovima da budu spremni za sve mogu}e intervencije, a brigadama HVO-a da obezbijede odbranu svoje zone. Razlozi koji se spominju u tom nare|enu jesu "diverzantsko-teroristi-ka borbena djelovanja prema pripadnicima HVO-a" i "etni~ko~i{}jenje" Hrvata te regije, koje su po~inile ekstremne muslimanske snage.

434. Druga je zapovijed izdana 15. aprila u 15:45 sati.<sup>911</sup> Prema izjavi svjedoka Marina,<sup>912</sup> ta "zapovijed za borbeno djelovanje" izdana je kao odgovor na informacije koje su pristizale od obavje{tajne slu`be HVO-a, u kojima se govori o op{toj mobilizaciji muslimanskih snaga u Zenici, za koje se prepostavljaljalo da dolaze preko brda Kuber.<sup>913</sup> Optu`eni se osim toga poziva na otmicu zapovjednika Toti}a od strane ABiH 15. aprila u Zenici, otmicu koja je navodno izazvala sna`nu uznemirenost me|u stanovni{tvom i koju je optu`eni okarakterizirao kao "teroristi~ki ~in" ~iji je cilj eliminacija zapovjednikâ brigada HVO-a.<sup>914</sup> Kao neprijatelj u tom nare|enu se navodi 7. muslimanska brigada i optu`uje ju se za porast teroristi~kih aktivnosti. To nare|enje naslovljeno je na Vite{ku brigadu i na 4. bojnu vojne policije. Od njih tra`i da "pre|u u stanje ve}e pripravnosti za borbu" i da "budu spremni da poduzmu obrambenu akciju". U paragrafu 2.4 precizira se kako me|u jedinicama mora postojati savr{ena koordinacija te da se treba promovirati timski rad s tim da se "obezbijedi rad u smjenama ~lanova zapovjedni{tva svih jedinica tokom 24 sata". U tom se nare|enu tako|e od jedinica tra`i da se "obezbijedi potpuna kontrola potro{nje svih sredstava, a osobito goriva" i da se "preduzmu mjere racionalizacije potro{nje". Optu`eni, nadalje, tra`i da se "u svim e{elonima ?organizirag neprekidan zapovjedni sustav" te da se njemu redovito podnose izvje{taji, u 18:00 i 06:00 sati svakoga dana, kao i specijalni

---

<sup>907</sup> D267.

<sup>908</sup> Svjedok Marin, T. str. 9005.

<sup>909</sup> Svjedok Marin T. str. 8998.

<sup>910</sup> Svjedok Marin, T. str. 9004.

<sup>911</sup> D268.

<sup>912</sup> Svjedok Bla{ki} je objasnio da je to nare|enje diktirao svjedoku (svjedok Bla{ki}, T. str. 13582).

<sup>913</sup> Svjedok Marin, T. str. 9011.

<sup>914</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13581.

izvje{taji kad to zahtijevaju okolnosti. Premda se ne radi o nare|enju za izvo|enje borbenih dejstava, optu`eni je priznao da se i u okviru tog nare|enja moglo dejstvovati, naro-ito u smislu borbe protiv teroristi~kih aktivnosti.<sup>915</sup>

435. Pozivaju}i se ponovno na neprijateljske "planirane teroristi~ke akcije" i rizik da bi neprijatelj mogao pokrenuti otvorenu ofenzivu s ciljem da se "uni{ti sve {to je hrvatsko", 16. aprila u 01:30 sati izdano je tre}e nare|enje koje je upu}eno Vite{koj brigadi i jedinicama posebne namjene Tvrto. <sup>916</sup> Ta "borbena zapovijed za sprje~avanje napadnog djelovanja neprijatelja" nalagala je zapovjedniku ^erkezu i jedinicama posebne namjene Tvrto da trebaju "izvr{iti posjedanje rejona obrane, blokirati sela i sprije~iti svaki ulaz-izlaz iz sela". "U slu~aju otvorenog napadnog djelovanja Muslimana", precizira se u nare|enju, te jedinice moraju neprijatelja "preciznom vatrom iz P/N neutralisati ?...g i sprije~iti mu pokret". U tom nare|enju se navodi da }e snage 4. bojne vojne policije, snage brigade N[ Zrinski i snage civilne policije tako|e u~estvovati u borbi. <sup>917</sup> U nare|enju se tra`i da snage budu spremne da otvore vatru u 05:30 sati, a kao borbene snage predvi|a snage za blokadu (osmatra~ke, zasjede), snage za pretres i snage za ofanzivno djelovanje. <sup>918</sup> General Bla{ki} u tom je nare|enju precizirao da mu je "za izvr{enje date zada}e osobno ?...g odgovoran zapovjednik brigade HVO Vitezovi g. M. ^erkez". Nare|enje zavr{ava rije~ima da su "zogstale ta~ke zapovijedi sukladne ranije preciziranim uputama", no Vije}e nije razumjelo o kojim se ranijim uputama radi.

436. Oko 12:30 sati 16. aprila potpisani je sporazum o prekidu vatre izme|u ABiH i HVO-a pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a, <sup>919</sup> nakon ~ega je general Bla{ki} naredio Vite{koj brigadi i brigadi Nikola [ubi] Zrinski da odmah prekinu s borbenim dejstvima. <sup>920</sup>

---

<sup>915</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13582.

<sup>916</sup> D269.

<sup>917</sup> D269, para. 3: "Ispred vas nalaze se snage IV bojne VP ?...g, desno od vas su postrojbe N[ Zrinski, lijevo od vas su snage civilne policije."

<sup>918</sup> D269, para. 2: "Vrijeme gotovosti 05,30 sati 16.04.1993. godine.

Borbeni raspored:

Snage za blokadu (osmatranje, zasjede)

Snage za pretres

Snage za ofanzivno djelovanje"

Na tom dokaznom predmetu nema ERN broja.

<sup>919</sup> D278: izvje{taj koji je pukovnik Bla{ki} 16. aprila u 15:30 sati poslao Hrvatskom vije}u obrane u Mostaru, u kojemu izvje{tava o tom sporazumu. Tako|e, 20. aprila je potpisana zajedni~ka izjava od strane predstavnika Hrvata i Muslimana op{tine Vitez (P86).

<sup>920</sup> D279; svjedok Marin, T. str. 9041.

ii) Optu`eni je naredio napad 16. aprila 1993.

437. Vije}e konstatira da je tre}e nare|enje,<sup>921</sup> ono izdano 16. aprila u 01:30 sati, o~ito nare|enje za napad. To nare|enje, upu}eno naro~ito Vite{koj brigadi, izri~ito pominje i druge jedinice, kao {to su 4. bojna vojne policije, snage brigade Nikola [ubi} Zrinski i snage civilne policije, koje su na terenu bile prepoznate kao jedinice koje su u~estvovali u borbi. Vrijeme po~etka bitke navedeno u tom nare|enju precizno odgovara vremenu kad je sukob zapo~eo na terenu. Naravno, to nare|enje je predstavljeni kao "borbena zapovijed za sprje~avanje napadnog djelovanja neprijatelja". Taj napad bi po tome, dakle, bio vi{e u okviru defenzivne nego ofenzivne strategije. Me|utim, Vije}e je ve} ranije zaklju~ilo da nijedan vojni razlog ne mo`e opravdati taj napad. Stoga nije potrebno vra}ati se ovdje na razloge koji su navedeni kao opravdanje za to nare|enje, koje u svakom slu~aju ostaje nare|enje za napad. Vije}e ocjenjuje da su ovi dokazi dovoljni da se zaklju~i kako su te trupe, djeluju}i zdru`eno, izvr{ile napad po nare|enju optu`enoga.

438. Osim {to ni~im nije potkrepljena teza o predstoje}em napadu kao opravdanju za nare|enje za napad koje je izdao general Bla{ki}, preostaje pitanje da li su trupe dejstvovale mimo nare|enja optu`enog.

iii) Optu`eni je naredio napad na muslimansko stanovni{tvo

439. Odbrana tvrdi da su svi zlo~ini po~injeni u podru~ju Ahmi}a bili djelo vojne policije, a osobito njezine specijalne jedinice D`okera. Ona, nadalje, smatra da optu`eni nije kontrolirao trupe koje su, u vrijeme kad su po~injeni zlo~ini, bile direktno podre|ene ministarstvu odbrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne u Mostaru.

440. Vije}e u vezi s tim podsje}a da dokazni materijal, naprotiv, pokazuje da po~injena zlodjela nisu bila isklju~ivo djelo vojne policije, nego da su u njima u~estvovali i regularne jedinice HVO-a, konkretno, Vite{ka brigada i domobranske postrojbe.

441. Ovo su|enje je pokazalo da je pod direktnim zapovjedni{tvom optu`enoga uz regularne jedinice bio i izvjestan broj "samostalnih" jedinica koje su djelovale na

---

<sup>921</sup> D269.

podru~ju Operativne zone Srednja Bosna, a za koje se osporava da su bile pod zapovjedni{tvom optu`enoga. Valjalo bi stoga analizirati kontrolu optu`enoga nad tim razli~itim jedinicama.

a. Kontrola optu`enoga nad Vite{kom brigadom i gardom (domobranima)}

442. Izvan svake je sumnje da je Vite{ka brigada bila pod direktnim zapovjedni{tvom optu`enoga.<sup>922</sup> Na to ponovo podsje}a nare|enje optu`enoga od 16. aprila,<sup>923</sup> koje je pokrenulo napad.

443. Domobrani su tako|e bili direktno podre|eni optu`enome.<sup>924</sup> On je 6. aprila u 10:00 sati sazvao sve zapovjednike domobranskih jedinica iz mjesta Travnik, Vitez, Novi Travnik, Kre{evo, Fojnica, Kakanj, Vare{, @ep~e, Zavidovi}i, Maglaj i Usora kako bi se utvrdila situacija u vezi s oru`jem i materijalno-tehni~kim sredstvima kojima je svaki od njih raspolagao. U nare|enju kojim je sazvao taj sastanak, optu`eni je ponovno precizirao da su "zapovjednici domobranskih postrojbi odgovorni pred ?njim za izvr{enje te zapovijedi".<sup>925</sup>

444. Odbrana, me|utim, hrvatske trupe u Bosni prikazuje kao bande "naoru`anih seljaka", na koje su utjecale razna lokalna udru`enja. ^injenica da su po-injena takva zlodjela mo`e se, navodno, objasniti manjkom kvalificiranih oficira, slabom obukom i opremljeno{}u trupa kao i lo{im sistemom komunikacije. Ne osporavaju}i, dakle, *de jure* nadle`nost optu`enoga, odbrana tvrdi da on nije *de facto* imao kontrolu nad trupama.<sup>926</sup>

---

<sup>922</sup> Vidi, izme|u ostalog, D241.

<sup>923</sup> Optu`eni je u nare|enju D269 ponovo precizirao: "Za izvr{enje date zada}e osobno mi je odgovoran zapovjednik brigade HVO Vitez g. M. ^erkez."

<sup>924</sup> Vidi, naro~ito:

P769: dokument koji je izdalo Hrvatsko vije}e odbrane u Mostaru (potpisao general Milivoj Petkovi}) 8. februara 1993. i kojim se formiraju postrojbe domobranstva. U tom se dokumentu u paragrafu 1.7 precizira: "Po formiranju }e postrojbe biti pod zapovjedni{tvom zapovjednika OZ". Prema tom dokumentu, domobranske jedinice su osnovane kao podr{ka redovnim oru`anim snagama.

P770 (str. 3): ovaj dokument, koji je izdao optu`eni u martu 1993., podsje}a da su domobranske jedinice direktno podre|ene zapovjedniku operativne zone.

P773, zapovijed Zvonka Vukovi}a od 13. marta 1993., para 2: "Zapovijedanje i vo|enje postrojbi domobranstva vr{it }e privremena Zapovjedni{tva domobranskih postrojbi na op}inama. Pomenute postrojbe i zapovjedni{tva bit }e pod zapovjedni{tvom zapovjednika Operativne zone SREDNJA-BOSNA."

<sup>925</sup> P777.

<sup>926</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 193-200.

445. Optu`eni je, izme|u ostalog, objasnio da je Vite{ka brigada bila u procesu nastajanja.<sup>927</sup> Ta brigada je formirana po nare|enu izdatom 12. marta 1993. u kojemu je Mario ^erkez imenovan njezinim zapovjednikom<sup>928</sup> i 16. aprila nije jo{ bila dobro organizirana.

446. Me|utim, optu`eni je vi{e puta izrazio zadovoljstvo zbog savr{ene organiziranosti i reda koji su vladali u njegovim jedinicama.<sup>929</sup> Svjedok Mujezinovi} tako|e je ustvrdio kako je u Vitez HVO raspologao veoma dobro organiziranim i veoma dobro naoru`anim trupama.<sup>930</sup> Prema rije~ima vi{e me|unarodnih posmatra-a, HVO je raspologao veoma preciznim shemama u kojima su bili definirani svi zadaci i sva~ije zone odgovornosti. Hijerarhija je bila vrlo jasna, pri ~emu je svaka jedinica imala svoj broj, svoju zonu dejstvovanja i svoj rang.<sup>931</sup> Svjedok Bower podsjetio je da su vojnici uglavnom bili dobro uvje`bani jer su obu~avani u JNA u kojoj se vojska slu~ila dvije godine.<sup>932</sup>

447. Odbrana osim toga tvrdi da otpu`eni nije raspologao s dovoljno sredstava komunikacije. Blokiran u podrumu hotela Vitez, navodno je raspologao sa samo dva telefona i sistemom "paket-veze", {to mu je onemogu}avalо da odr`ava stalan kontakt sa svim trupama raspore|enim na terenu.

448. Prema izjavi svjedoka Duncana, optu`eni je, naprotiv, raspologao telefaksom te je imao pristup lokalnoj telekomunikacionoj mre`i.<sup>933</sup> Tako|e je raspologao obavje{tajnom mre`om te satelitskim sistemom komunikacije Motorola.<sup>934</sup> Jedan posmatra~ PMEZ-a konstatirao je tako|e da su sredstva komunikacije kojima je raspologala hrvatske vojska u Bosni op}enito bila prili-no dobra.<sup>935</sup> Prema svjedoku Morsinku, HVO je kontrolirao sve komunikacione centrale op{tine Vitez te je odlu~ivao o tome tko mo`e imati pristup mre`i.<sup>936</sup> Prema tom svjedoku, oficiri HVO-a

---

<sup>927</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13704.

<sup>928</sup> D241. Svjedok Bla{ki}, T. str. 15316.

<sup>929</sup> Vidi, izme|u ostalog, P647, od 21. oktobra 1992: "Dejstva na{ih snaga su organizovana, potpuno koordinirana i pod kontrolom zapovjedni{tva"; P456/32, od 7. maja 1993: "lanac zapovijedanja i kontrole funkcioniira korektno i svi se zadaci izvode planski, prema zapovijedima, uz iscrpljeno poznavanje situacije, potpunu koordinaciju i kontrolu."

<sup>930</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997. str. 1029.

<sup>931</sup> T. str. 17232.

<sup>932</sup> Svjedok Bower, T. str. 7049.

<sup>933</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6771.

<sup>934</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6771.

<sup>935</sup> T. str. 17248.

<sup>936</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7344. Prema izjavi svjedoka Bagessena (T od 21. augusta 1997. str. 1108), PTT je u Zenici kontrolirala ABiH, a u Vitez, Travniku i Kiseljaku HVO.

nosili su mobilne radio-stanice,<sup>937</sup> onakve kakve su nosili hrvatski vojnici tokom napada 16 aprila. Svjedok Bagessen je pak istaknuo da je u Hotelu Vitez postojala radio-oprema.<sup>938</sup>

b. Kontrola optu`enog nad specijalnim jedinicama

449. Prema navodima odbrane, izvjestan broj "specijalnih" jedinica dejstvovao je van kontrole optu`enoga, i *de jure* i *de facto*. Optu`eni je izjavio da su te "specijalne" jedinice bile formirane na inicijativu Odjela za obranu HZHB-a i da su bile u direktnoj nadle`nosti tog ministarstva. Mada su mogle biti raspore|ene po ~itavoj teritoriji Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, a naro~ito u Operativnoj zoni Srednja Bosna, te jedinice su bile isklju~ivo pod zapovjedni{tvom civilnih organa ministarstva odbrane HZHB-a. Stoga, tvrdi optu`eni, "nijedna od tih jedinica nije ni u jednom trenutku bila dijelom Operativne zone Srednja Bosna niti njezine zapovjedne i organizacione strukture, te one nisu nikada bile pod zapovjedni{tvom Glavnog sto`era Hrvatske zajednice Herceg-Bosne."<sup>939</sup>

450. To se, doista, sla`e s onim {to je optu`eni rekao generalu Had`ihasanovi}u, odnosno, da su specijalne jedinice HVO-a i vojne policije bile pod zapovjedni{tvom nekoga na visokoj razini u lancu komandovanja.<sup>940</sup>

451. Vije}e primje}uje, prije svega, da nije ba{ u skladu s vojnim principima da zapovjednik neke operativne zone nema nadle`nost nad trupama koje dejstvuju u okviru njegove zone odgovornosti. Svjedok Bagessen objasnio je na primjer sljede}e: "Nema nikakve sumnje da su te trupe bile pod zapovjedni{tvom generala Bla{ki}a. Jer u vojsci je uobi~ajeno da osoba koja zapovijeda nekom odre|enom zonom odgovornosti, automatski zapovijeda svim vojnim jedinicama koje se nalaze u toj zoni".<sup>941</sup> I sam optu`eni je priznao da je takva organizacija bila protivna principu jedinstva zapovijedanja, koji se, me|utim, primjenjivao u JNA.<sup>942</sup>

---

<sup>937</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7344.

<sup>938</sup> Svjedok Bagessen, T. od 22. augusta 1997., str. 1111.

<sup>939</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13310.

<sup>940</sup> Svjedok Had`ihasanovi}, T. str. 16904.

<sup>941</sup> Svjedok Bagessen, T. od 22. augusta 1997. str. 1121.

<sup>942</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13282: "U JNA je postojao princip jedinstva zapovijedanja i jedinstva odgovornosti. To zna-i da je u jednom podru~ju smao jedan zapovjednik zapovijedao svim snagama. Na primjer, zapovjedni{two brigade je u JNA imalo direktno pod svojom kontrolom barem ~etu vojne policije". Vidi i T. str. 13284.

452. Vijeće osim toga konstatira da je optučeni izdavao naređenja specijalnim jedinicama. Tako je 26. septembra 1992. optučeni izdao naređenje kojim se predviđa obuka specijalnih jedinica.<sup>943</sup> Jedno naređenje od 16. januara 1993. takođe je upućeno određenom broju specijalnih jedinica, među kojima su i Vitezovi, kao i vojna policija.<sup>944</sup> Naređenje 01-1-217/93 od 18. januara 1993. upućeno je svim zapovjednicima svih brigada HVO-a kao i samostalnim jedinicama Operativne zone Srednja Bosna.<sup>945</sup> Više naređenja od marta 1993. upućeno je brigadama HVO-a, kao i specijalnim jedinicama, konkretno Vitezovima, i 4. bojni vojne policije.<sup>946</sup> General Blažki je u jednom od tih naređenja precizirao sljedeće: "za izvršenje zapovijedig osobno su mi odgovorni zapovjednici brigada i samostalnih postrojbi".<sup>947</sup> Vijeće su predočena i druga naređenja optučenog upućena samostalnim jedinicama u junu 1993.<sup>948</sup> Još jedan primjer su tri ranije opisana naređenja koja je prezentirala odbrana.

#### c. Kontrola optučenog nad vojnom policijom

453. Vojna policija, formirana 10. aprila 1992., bila je podijeljena u bojne. Četvrta bojna nalazila se u Operativnoj zoni Srednja Bosna.

454. Prema izvještaju o aktivnostima vojne policije za razdoblje od januara do juna 1993.,<sup>949</sup> u januaru 1993. obavljena je reorganizacija uprave i organizacije bojni vojne policije.<sup>950</sup> Između ostalog je odlučeno da se formiraju lako-jurične satnije. Jedna od njih bila je jedinica D'okeri, koja je djelovala u Operativnoj zoni Srednja Bosna.<sup>951</sup> U

---

<sup>943</sup> P456/2 i svjedok Marin, T. str. 9485-9486.

<sup>944</sup> P456/6 od 16. januara 1993, 11:40 sati. General Blažki objasnio je da su te jedinice njemu bile privremeno podređene radi vođenja borbe, na temelju naređenja generala Petkovića od 15. januara 1993. (Svjedok Blažki), T. str. 13344-13345).

<sup>945</sup> D208; svjedoci Blažki, T. str. 13323; Marin, T. str. 8869.

<sup>946</sup> D42, D11, P456/16; svjedoci Blažki, T. str. 13491; Marin, T. str. 8879-8880: naređenje od 17. marta 1993. poslano zapovjednicima brigada HVO-a, samostalnim jedinicama, Vitezovima, vojnoj policiji Viteza i civilnim predstavnicima HVO-a (radi informacije).

D358: naređenje od 18. marta -ija je svrha obezbjeđivanje slobode kretanja predstavnika PMEZ-a. To naređenje poslano je predstavnicima PMEZ-a u Zenici radi informacije, zapovjednicima brigada HVO-a, zapovjednicima neovisnih jedinica, zapovjedniku 4. bojne vojne policije i načelniku Policijske uprave Travnik (svjedok Blažki), T. str. 13497).

<sup>947</sup> D42, D211, P456/16 (naglasak dodan).

<sup>948</sup> P422, tačka 4: tračka i od brigada HVO-a i samostalnih jedinica, uključujući i vojnu policiju, Vitezove i Čete, da sastave izvještaje o razvoju situacije na terenu i svemu (to je ostvareno u cilju postizanja sporazuma o prekidu vatre (svjedok Morsink, T. str. 7326).

P423 i P 443: Blažkieva naređenja upućena svim zapovjednicima brigada HVO-a, 4. bataljonu vojne policije i specijalnoj jedinici Vitezovima (svjedok Morsink, T. str. 7327.)

<sup>949</sup> P457.

<sup>950</sup> P457, str. 17.

<sup>951</sup> P457, str. 17-18.

izvje{taju stoji da su te jedinice veoma uspje{no "u~estvovali u najslo`enijim borbenim akcijama i, naj~e{}e, uz velike `rtve".<sup>952</sup>

455. Mada je djelovala u OZSB, 4. bojna, kao i njezina specijalna jedinica D`okeri, navodno nije bila isklju~ivo pod kontrolom generala Bla{ki}a, nego je od 13. decembra 1992.<sup>953</sup> bila pot-injena dvostrukom lancu komandovanja te je za neke zadatke bila odgovorna optu`enome, a za neke direktno vlasti u Mostaru. Odbrana tu tvrdnju, izme|u ostalog, temelji na pravilniku o formiranju vojne policije i upravljanju njome.<sup>954</sup> Prema ~lanovima 9 i 10 toga dokumenta, optu`eni je mogao izdavati nare|enja koja su se odnosila na dnevne operativne vojno-policajске zadatke, ali u njegovoj nadle`nosti nije bilo izdavanje nare|enja za borbena dejstva, za {to je bilo ovla{teno isklju~ivo Ministarstvo obrane.<sup>955</sup> Optu`eni je tako|e objasnio da je vojna policija bila pod kontrolom Pa{ka Ljubi-i}a, koji je i sam bio pot-injen optu`enome, ali samo za teku{e poslove, a ne i za borbena dejstva.<sup>956</sup>

456. Odbrana je objasnila da je, uz to {to nije bilo zakonske osnove po kojoj bi optu`eni imao vlast nad 4. bojnom, Pa{ko Ljubi-i} imao veliku mo} u toj regiji i da nije izvr{avao nare|enja optu`enoga.<sup>957</sup> Optu`eni dakle nije imao nikakve vlasti, ni *de jure* ni *de facto*, nad 4. bojnom vojne policije i D`okerima.

457. Optu`eni je, osim toga, objasnio da on u svakom slu~aju nije mogao preduzeti disciplinske mjere protiv pripadnika tih jedinica.<sup>958</sup>

458. Temelje}i svoje zaklju~ke prije svega na izjavama svjedoka odbrane Marinka Palavre, zapovjednika 4. bojne od 1. augusta 1993., Tu`ila{tvo smatra da je, naprotiv, distinkcija pomenuta u pravilniku ve} u predmetno vrijeme postala neva`e}a i da je

---

<sup>952</sup> P457, str. 25.

<sup>953</sup> Datum jednog sastanka u Vitezu izme|u generala Petkovi}a, pukovnika Bla{ki}a i predstavnika vlasti u Mostaru, u prisustvu zapovjednika 4. bojne vojne policije Pa{ka Ljubi-i}a.

<sup>954</sup> D523.

<sup>955</sup> ^lan 9: "U obavljanju dnevno-operativnih vojno-policajskih zada}a postrojbe VP podre|ene su zapovjedniku Zbornog podru~ja, odnosno najvi{em po du`nosti zapovjedniku HVO u podru~ju djelovanja postrojbe vojne policije."

^lan 10: "Vojna policija obavlja poslove i zada}e koje se odnose na: ?...g Sudjelovanju u obavljanju borbenih zada}a na crti boji{nice, po zapovijedi Ministra obrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne."

Svjedok Bla{ki}, T. str. 14126. Vidi i T. str. 17473-17474.

Za argumente odbrane, vidi Zavr{ni podnesak odbrane, str. 60.

<sup>956</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14126.

<sup>957</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga V, str. 268.

<sup>958</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14057.

optu`eni raspologao *de facto* svim ovlastima zapovijedanja 4. bojnom vojne policije i specijalnom jedinicom D`okeri.<sup>959</sup>

459. Optu`eni je priznao da su mu, na zahtjev, te jedinice ponekad mogle biti "prepot~njene"<sup>960</sup> za ograni~ene zadatke.<sup>961</sup> Objasnio je kako po nekim pravilima zapovjednik visokog ranga u vojnoj hijerarhiji mo`e oja~ati jedinice koje su mu podre|ene dodatnim jedinicama, koje mu se stavljuju na raspolaganje za ograni~ene operacije. Prema izjavi optu`enoga, vrhovna komanda definirala je "na~in na koji je takva jedinica ?bilag pot~njena njegovom zapovjedni{tvu, koliko vremena ?je trebalog odr`ati takav oblik subordinacije i kakve su ?trebale bitig ovlasti zapovjednika operacije u odnosu na novopot~njenu jedinicu".<sup>962</sup>

460. Optu`eni je priznao da mu je vojna policija bila na taj na~in "prepot~njena" od 15:00 sati 15. aprila, po nare|enju na~elnika Glavnog sto`era,<sup>963</sup> kojim je general Petkovi} naredio da "sve snage vojne policije i specijalnih jedinica" budu njemu prepot~njene u slu~aju "op{teg napada".<sup>964</sup> Te jedinice su mu dakle bile podre|ene samo u toku trajanja borbenog zadatka. Prema izjavi optu`enoga, prepot~njavanje je stupalo na snagu onoga trenutka kad bi se zapovjednik prepot~njene jedinice stavio pod zapovjedni{two zapovjednika kojemu je njegova jedinica prepot~njena,<sup>965</sup> tj. u ovom slu~aju je to za vojnu policiju bilo 11:42 sati 16. aprila 1993.<sup>966</sup> Prema optu`enome, vojna policija je, dakle, po~inila zlo~ine prije nego {to mu je bila pridru`ena.

461. Vije}e u vezi s tim primje}uje da je optu`eni tako|e priznao da se 15. aprila u popodnevним satima sastao sa zapovjednicima 4. bojne vojne policije, Vitezova i specijalne jedinice Tvrtko. On ih je, navodno, na tom sastanku informirao kako je general Petkovi} naredio da se njihove jednice prepot~ine njemu.<sup>967</sup> Navodno im je

---

<sup>959</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga II, str. 63.

<sup>960</sup> Pitanje da li su te trupe njemu bile "prepot~njene", "pridru`ene" ili pot~njene bilo je predmetom brojnih rasprava pred Vije}em.

<sup>961</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14057.

<sup>962</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13312-13313.

<sup>963</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13689-13690 i 15242.

<sup>964</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13689.

<sup>965</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13690.

<sup>966</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13691.

<sup>967</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15242-15243. Nare|enje o prepot~njavanju izdano je u 15:00 sati, a sastanak je odr`an oko 17:00.

tako|e pro~itao dva nare|enja D267 i D268 koja, prema optu` enome, nisu jo{ bila poslana njihovim jedinicama.<sup>968</sup>

462. Vije}e osim toga primje}uje da je Vladimir [anti], zapovjednik 1. bojne aktivnog sastava vojne policije,<sup>969</sup> imao kancelariju u hotelu Vitez, kako je ustvrdio i sam optu` eni.<sup>970</sup>

463. Vi{e svjedoka tako|e je ustvrdilo da je optu` eni imao *de facto* vlast nad 4. bojnom vojne policije. Prema izjavi svjedoka HH, Pa{ko Ljubi~i} je primao nare|enja od optu` enoga i nikad nije odbio da ih izvr{i}.<sup>971</sup> Prema izjavi svjedoka Baggesena, "jedina osoba koja je mogla izdavati zapovijedi vojnoj policiji bio je gospodin Bla{ki}".<sup>972</sup> Taj svjedok je ispri~ao o poku{aju otmice D`eme Merdana od strane zapovjednika vojne policije Travnika u znak protesta zbog sporosti istrage u slu~aju otmice ~etvorice oficira brigade Stjepan Toma{evi}. Kada su zahtjevi od strane UNPROFOR-a i PMEZ-a ostali uzaludni, taj je zapovjednik smjesta odustao nakon {to mu je to telefonom naredio optu` eni.

464. [to se ti~e disciplinskih ovlasti optu` enoga, on je objasnio da nije imao ovlasti da direktno ka~java pojedince odgovorne za zlodjela. On je, me|utim, bio du~an da kontaktira njihove zapovjednike u slu~aju da je neki vojnik po~inio zlodjelo. Potrebne mjere trebao je tada preduzeti zapovjednik doti~ne jedinice. Optu` eni je, sude}i po onome {to je sam izjavio, istovremeno morao obavijestiti na~elnika Glavnog sto`era, koji je potom kontaktirao odgovornu osobu u Odjelu za obranu.<sup>973</sup> Ta obaveza optu` enoga da vlastima prijavi svako zlodjelo dovoljna je, kako je prethodno ve} navedeno,<sup>974</sup> da se utvrdi odgovornost nadre|enog.

465. Ti dokazni materijali potvr|uju da je general Bla{ki} imao ovlasti nadre|enoga nad 4. bojnom vojne policije i njezine specijalne jedinice D`okeri u predmetnom periodu.

---

<sup>968</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15255-15256.

<sup>969</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15323.

<sup>970</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15247.

<sup>971</sup> Svjedok HH, T. str. 5129.

<sup>972</sup> Svjedok Bagessen, T. str. od 22. augusta 1997., str. 1125.

<sup>973</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14334.

<sup>974</sup> Vidi gore diskusiju o ~lanu 7(3) Statuta.

466. Vije}e, dakle, ne mo`e prihvatiti argument po kojemu optu`eni nije imao kontrolu nad trupama koje su djelovale na terenu.

iv) Rasprostranjeni i sistematski karakter zlo-ini kao dokaz da su po-injeni po nare|enju

467. Kona~no, mogu}nost da su ti zlo-ini po-injeni od strane nekontroliranih elemenata nespojiva je s opsegom i sistemati~nosti zlodjela po-injenih 16. aprila u op{tini Vitez. Vije}e prihvata mi{ljenje koje je iznio svjedok Morsink, profesionalni vojnik i posmata~ PMEZ-a u vrijeme doga|aja:

Mislim da su se dogodila jedan ili dva manja incidenta koje su po-inile male nekontrolirane grupe i koji su bili izolirani, ali u ve}ini slu-ajeva koji su se dogodili -itava sela su pretvorena u prah i pepeo i to se radilo sistematski. U drugim selima sistematski su birane muslimanske ku}e. I kada je jasno da se istovremeno na vi{e mjesta odvijao isti scenario, po mom mi{ljenju je nemogu}e da su to izazvale nekontrolirane grupe.<sup>975</sup>

Planski karakter i, naro~ito, ~injenica da su sve te jedinice djelovale savr{eno koordinirano, prepostavlja postojanje jednog jedinog zapovjedni{tva, koje je, prema tome, moralo biti nadre|eno zapovjedniku svake od tih jedinica.

468. U tom smislu nije na odmet podsjetiti da je takvo mi{ljenje zastupao i sam optu`eni.<sup>976</sup>

v) Sadr`aj nare|enja

469. Vije}e primje}uje da su razlozi koji su navedeni kao opravdanje za nare|enje od 16. aprila (D269) zasnovani na propagandi kojoj je cilj bio raspirivanje nacionalne mr`nje. Nare|enje D267 govori o namjeri ekstremnih muslimanskih snaga da izvr{e "etni-ko ~i{enje" Hrvata iz te regije. Nare|enje D269 pak govori o namjeri muslimanskih snaga da "uni{te sve hrvatsko". Vi{e me|unarodnih posmatra-a je ustvrdilo da su te tvrdnje pretjerane u odnosu na stvarno stanje.<sup>977</sup> Prema izjavi jednog posmatra-a PMEZ-a, "nema nikakve sumnje da je izbijanje oru`anog sukoba inicirao HVO, nazivaju}i to odgovorom na sistemati~an anti-hrvatski stav. O~ito je da se

<sup>975</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7322-23.

<sup>976</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13983, 14070 i 15301.

<sup>977</sup> Vidi, naro~ito, P414: specijalni izvje{taj PMEZ-a od 8. juna 1993. koji se odnosi na Travnik; P415: specijalni izvje{taj PMEZ-a od 19. juna 1993. koji se odnosi naro~ito na doga|aje u Gu~oj Gori; svjedok Morsink, T. str. 7297-7298.

radilo o poku{aju zauzimanja "hrvatskih provincija" i preuzimanja kontrole u njima".<sup>978</sup>

470. Vije}e, osim toga, primje}uje da su ta nare|enja zagovarala metode borbe koje su i bile kori{tene na terenu 16. aprila. Tako nare|enje D268 inzistira na koordinaciji izme|u raznih jedinica. Ono, tako|e, tra`i od snaga da nastoje "da obezbijede punu kontrolu goriva", koje je bilo jedno od osnovnih oru`ja kojima su se hrvatske snage slu`ile za vrijeme napada 16. aprila. Te{ko je zamisliti da bi sistematska upotreba benzina kao oru`ja za borbu, u tom vremenu nest{ice goriva, bila mogu}a bez potpore vojnih i/ili civilnih vlasti.<sup>979</sup> Nare|enje D269 govori o snagama za blokadu (osmatra~kesnage, snage zasjede), za pretres i za ofanzivno djelovanje. Glavne ceste (planinska i ona kroz dolinu) ime|u Viteza i Zenice bile su 16. aprila blokirane od strane snaga za blokadu HVO-a,<sup>980</sup> konkretno, Vite{ke brigade.<sup>981</sup> Prema izjavi svjedoka Landryja, ta zona bila je predmetom takozvane operacije "-i{jenja", koja se izvodi tako da se oko sela uspostavi kordon pomo}u kontrolnih punktova na cestama koje vode u selo, dok lak{e, mobilnije snage, osobito one za pretres, vr{e ~i{jenje sela.<sup>982</sup>

471. Napad je po~eo artiljerijskom vatrom i Vije}e podsje}a da je, prema onome {to je izjavio sam optu`eni, upotreba artiljerije bila pod njegovim direktnim zapovjedni{tvom.<sup>983</sup>

472. Svjedo-enja `rtava pokolja upu}uju na to da su civili bili ubijani po nare|enju. Svjedokinja Fatima Ahmi} je izjavila kako je ~ula kad je jedan vojnik HVO-a, koji je bio u jednom kombiju, rekao sljede}e na voki-toki: "Da, akcija je uspjela, svi su poslagani pred ku}ama kao svinje".<sup>984</sup> Kad je vojnike pitala za{to su joj ubili sina, oni su odgovorili da je to "vi{a sila" i da su "nare|enja stigla odozgo".<sup>985</sup> Svjedok Abdulah Ahmi} je izjavio kako je vidio da je jedan vojnik rekao drugome koji je odbijao da ubije nekog ~ovjeka: "Pokori se zapovijedi".<sup>986</sup> Svjedok ] azim Ahmi}

---

<sup>978</sup> T. str. 17151 i P741 (izvje{taj PMEZ-a od 01.05.93.), str. 2.

<sup>979</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15309.

<sup>980</sup> Svjedok Landry, T. str. 5572.

<sup>981</sup> Upotreba koju potvr|uje nare|enje D284 koje je u no}i izme|u 16. i 17. aprila optu`eni izdao Vite{koj brigadi; svjedok Bla{ki}, T. str. 13703-13704.

<sup>982</sup> Svjedok Landry, T. str. 5576.

<sup>983</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13610.

<sup>984</sup> Svjedokinja Fatima Ahmi}, T. str. 2779.

<sup>985</sup> Svjedokinja Fatima Ahmi}, T. str. 2775-2776.

<sup>986</sup> Svjedok Abdulah Ahmi}, T. str. 2585.

ponovio je riječi koje mu je uputio jedan od zapovjednika Ibrica Kuprečki: "Bjeći odavde {to prije može} jer nijedan Musliman ne može ovdje ostati. Ako saznaju da sam te pustio da ode{, strelja}e me".<sup>987</sup> Prema izjavi svjedoka F, Džokeri i Vitezovi su navodno rekli da su "dobili zapovijed da ubiju sve Muslimane kako Muslimani ne bivaju nikada ovdje ivjeli".<sup>988</sup> Svjedok A rekao je kako je ~uo izvjesnog Cicka da u tom smislu govori o dogajima od 16. aprila: "Svi sada Peru ruke. Niko neće ni{ta da ima s Ahmi}ima, a svi znamo da je Bla{ki} izdao zapovijed da se ne uzimaju zarobljenici".<sup>989</sup>

473. Vijeće takođe konstatira da je ^eđarski puk, nastojevi da ustanovi položaj operativnog centra kad je napad poeo 16. aprila, ustanovio da se on nalazi pokraj stadiona, blizu hotela Vitez.<sup>990</sup>

#### vi) Rizik koji je preuzeo optuženi

474. Kad bi, usprkos svemu, i dalje postojala sumnja u to da je optuženi naredio napad s jasnom namjerom da se pocini pokolj, njegova bi se odgovornost za naredenje da se pocine zlocini ipak morala ustanoviti prema članu 7(1) Statuta. Kao što je ranije objašnjeno,<sup>991</sup> svatko tko, naredujući neki čin, zna da pri tome postoji rizik da budu pocinjena krivična djela i prihvata taj rizik, pokazuje razinu namjere koja je dovoljna (eventualni *dolus*) da bi se ustanovila njegova odgovornost za naređivanje, planiranje ili podsticanje na po-injenje tih zločina. U ovom konkretnom slučaju, optuženi je znao da su trupe koje je koristio za izvršenje naređenja o napadu od 16. aprila već ranije pocinile brojne zločine nad muslimanskim stanovništvom Bosne. To dokazuje naredenje koje je optuženi izdao već 4. novembra 1992., kojim izricito zabranjuje trupama paljenje kuća.<sup>992</sup> Optuženi je, osim toga, priznao pred Vijećem da je bio obaviješten o zlodjelima koje su pocinile trupe koje su djelovale u njegovoј zoni odgovornosti. [tavice, on je primao disciplinske izvještaje].<sup>993</sup> Takođe, optuženi je izjavio da je već u januaru 1993. pismenim putem zatražio od zapovjednika Glavnog stožera i od načelnika Odjela obrane da samostalne jedinice budu povucene iz

---

<sup>987</sup> Svjedok Jazim Ahmić, T. od 1. oktobra 1997., str. 1923.

<sup>988</sup> Svjedok F, T. str. 2533.

<sup>989</sup> Svjedok A, T. str. 3992.

<sup>990</sup> Svjedok Parrot, T. str. 3655.

<sup>991</sup> Vidi gore, diskusija o članu 7 Statuta.

<sup>992</sup> Naređenje od 4. novembra 1992., D347.

<sup>993</sup> Vidi D204; svjedok Blažić, T. str. 13321.

Operativne zone Srednja Bosna zbog problema koje su izazivale.<sup>994</sup> Optuženi je, osim toga, bio svjestan da su u okviru vojne policije djelovali kriminalci.<sup>995</sup> Svjedok Marin, tada podreden optuženome, takođe je priznao da je u redovima vojne policije bilo kriminalaca.<sup>996</sup> Istina, optuženi je 18. januara 1993. izdao naredenje upuceno redovnim jedinicama HVO-a, samostalnim jedinicama i 4. bojni vojne policije, kojim nareduje da se svi vojnici skloni kriminalnom ponašanju neutraliziraju.<sup>997</sup> To naredenje nije, međutim, imalo učinka, usprkos ponovnom pozivu optuženoga 6. februara 1993.<sup>998</sup> Prema rijecima svjedoka Marina, situacija se, naprotiv, nakon toga još pogoršala.<sup>999</sup> Odbrana je takođe prezentirala naredenje optuženoga izdano 17. marta 1993. kojim se traži da zapovjednici svih brigada HVO-a identificiraju svoje pripadnike sklone kriminalnom ponašanju.<sup>1000</sup> Vijeće, međutim, konstatira da se optuženi nije uvjerio, prije nego {to ih je angaširao 16. aprila 1993., da su zaista bile preduzete mjere da se ti kriminalni elementi neutraliziraju. Naprotiv, otpuženi je izjavio da je tek nakon {to je primio pismo pukovnika Stewarta 22. aprila 1993. shvatio da ne može imati povjerenja u izvještaje koje mu {alje zapovjednik vojne policije Ljubić}.<sup>1001</sup> Tek je 30. aprila optuženi navodno zatražio od zapovjednika Glavnog stočera da Paško Ljubić bude smijenjen i da se promijeni organizaciona struktura te jedinice.<sup>1002</sup>

475. Vijeće je takođe utvrdilo da su Vitezovi i 4. bojna vojne policije učestvovali u borbama u Busovači u januaru 1993.<sup>1003</sup> po naređenju optuženoga.

476. Vijeće, osim toga, primjeđuje da je optuženi koristio vojnu policiju u akcijama koje su uslijedile. Konkretno, napad na Grbavici 7. i 8. septembra 1993. vodila je 7. bojna vojne policije koja je zamijenila 4. bojnu vojnu policiju. Pripadnici te jedinice bili su, dakle, isti oni koji su počinili zločine u Ahmićima, {to je priznao i svjedok odbrane Marin.<sup>1004</sup> Istina, optuženi je precizirao da je odstranio kriminalne elemente kad je uspostavio potpunu kontrolu nad tom bojom 23. jula 1993. Optuženi tvrdi

<sup>994</sup> Svjedok Blaškic, T. str. 13324.

<sup>995</sup> Svjedok Blaškic, T. str. 13518.

<sup>996</sup> Svjedok Marin, T. str. 8862.

<sup>997</sup> D208; svjedoci Blaškic, T. str. 13323; Marin, T. str. 8869.

<sup>998</sup> D208.

<sup>999</sup> Svjedok Marin, T. str. 8870.

<sup>1000</sup> D42, D211 i P456/16: naređenje od 17. marta 1993.; svjedok Marin, T. str. 8879-8880.

<sup>1001</sup> Svjedok Blaškic, T. str. 14062.

<sup>1002</sup> Svjedok Blaškic, T. str. 14061.

<sup>1003</sup> Vidi obrazloženje gore.

<sup>1004</sup> Svjedok Marin, T. str. 10049.

kako je 30. aprila poslao izvje{taj u vezi sa kr{enjima njegovih nare|enja od strane vojne policije i zatra`io da se protiv njih pokrene disciplinski postupak. On je, osim toga, zatra`io od vrhovnog zapovjednika Glavnog sto`era da se Pa{ko Ljubi~i} smijeni sa du`nosti zapovjednika vojne policije. Tvrdi kako je svoj zahtjev ponovio 29. maja i 10. juna.<sup>1005</sup> Optu`eni je, dakle, navodno, tokom juna i jula inzistirao kod Glavnog sto`era da vojna policija bude podre|ena Oprativnoj zoni Srednja Bosna. To je postigao tek 23. jula. Pa{ko Ljubi~i} bio je tada smijenjen sa svojih du`nosti i zamijenjen Marinkom Palavrom. Prema izjavi optu`enoga, tek su tada pripadnici tih jedinica s policijskim dosjeima bili otpu{teni.<sup>1006</sup>

vii) Optu`eni je znao da su po-injeni zlo~ini

477. Kako je Vije}e ranije pokazalo, optu`eni je, budu}i da je imao razloga da zna da su zlo~ini bili po-injeni ili da }e biti po-injeni, kao osoba nadre|ena snagama o kojima se ovdje govori, bio du`an preduzeti razumne mjere kako bi se oni izbjegli ili sprije~ili. Uzimaju}i u obzir kriterije koje je postavilo<sup>1007</sup> i ~inenice koje je ustanovilo, Vije}e smatra da je optu`eni znao da su zlo~ini bili po-injeni ili da }e biti po-injeni, a nije iz toga izvukao nikakve zaklju~ke. Vije}e smatra da je nedostatak spremnosti optu`enoga da ustanovi istinu o zlo~inima jo{ jedan pokazatelj njegove krivnje po ~lanu 7(1) Statuta.

478. Vije}e ne mo`e vjerovati izjavama optu`enoga kada on tvrdi da sve do 22. aprila 1993. nije znao da su po-injeni zlo~ini. Optu`eni tvrdi da ga je na opseg po-injenih zlo~ina upozorilo tek jedno pismo pukovnika Stewarta od 22. aprila,<sup>1008</sup> na koje je navodno odmah odgovorio predla`u}i da se osnuje istra`na komisija.<sup>1009</sup> Osim {to je te{ko vjerovati da optu`eni nije bio obavije{ten o planiranom napadu u podru~ju koje je bilo u njegovoj zoni odgovornosti i samo nekoliko kilometara udaljeno od njegove komande, vi{e dokaza upu}uje na neta~nost njegovih tvrdnj. Optu`eni tvrdi da je bio blokiran u podrumu hotela Vitez<sup>1010</sup> gdje je njegova komanda bila premje{tena zbog granatiranja Viteza i Starog Viteza i iz kojeg, zbog bezbjednosnih

<sup>1005</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14059-14061.

<sup>1006</sup> Zavr{nji podnesak odbrane, str. 33.

<sup>1007</sup> Vidi gore, diskusija o ~lanu 7 Statuta.

<sup>1008</sup> P456/56 i svjedok Bla{ki}, T. str. 17282.

<sup>1009</sup> P456/57 i D340: pismo generala Bla{ki}a od 23. aprila upu}eno pukovniku Stewartu, u kojemu optu`eni izra`ava svoju spremnost da sastavi istra`nu komisiju, prije svega za doga|aje u Ahmi}ima, i kojim tra`i da se odr`i sastanak sa zapovjednikom 3. korpusa ABiH kako bi se izbjeglo ponovno zao{travanje sukoba. Vidi svjedok Marin, T. str. 9183.

razloga,<sup>1011</sup> nije mogao da iza|e do 27. aprila. Optu`eni tvrdi da nije imao na~ina da sam posmatra opseg i ta-no mjesto odvijanja borbi te da ga njegov tim nije o tome obavijestio zbog nedostatnih sredstava komunikacije; general Bla{ki} tvrdi da je u to vrijeme na raspolaganju imao samo dva telefona i sistem "paket-veze".<sup>1012</sup> Navodno su jedine informacije kojima je raspolagao bile one iz izvje{taja koji mu je poslao zapovjednik vojne policije Pa{ko Ljubi~i} u 11:42 sati 16. aprila, a u kojima se ne pominju ni ubijstva civila ni paljenje ku}a.<sup>1013</sup>

479. Vije}e, prije svega, sumnja u ~injenicu da je optu`eni ostao u hotelu Vitez ~itav dan 16. aprila. Pukovnik Stewart je, na primjer, poku{ao da ga posjeti na tom mjestu 16. aprila u 10:00 sati, kad mu je re~eno da pukovnika Bla{ki}a nema.<sup>1014</sup> PMEZ je tako|e poku{avao da stupi u kontakt s optu`enim 16. aprila, ali im je re~eno da on nije u komandi.<sup>1015</sup> U svakom slu~aju, dokazni predmet odbrane D278 pokazuje da su barem dva saradnika optu`enoga 16. aprila iza{la iz hotela Vitez kako bi pregovarali o prekidu vatre s muslimanskim snagama u komandi UNPROFOR-a u Biloj.<sup>1016</sup> Optu`eni je ustvrdio da su mu, kad su se vratili, ta dva predstavnika HVO-a rekla kako su vidjeli nekoliko le{eva civila uz rub ceste, ali mu nisu rekli za spaljene ku}e. Optu`eni je to objasnio ~injenicom da su se kretali u oklopnim vozilima sa vrlo malim prozorima.<sup>1017</sup> Svjedok Landry opisao je situaciju na sljede}i na~in: "Sa vi{e kilometra razdaljine moglo se vidjeti da u tom podru~ju gori golema vatra".<sup>1018</sup> Isto tako, svjedok Baggesen izjavio je da je "~-itavo nebo bilo osvijetljeno golemim po~arom".<sup>1019</sup> Vije}e primje}uje da je u najmanju ruku te{ko pomiriti ta dva vi|enja situacije.

480. Jedan je nadre|eni optu`enoga, uostalom, izjavio pred Vije}em da ga je optu`eni 18. aprila telefonom izvijestio da su se neki pripadnici vojne policije

---

<sup>1010</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15322.

<sup>1011</sup> Prema izjavi svjedoka Marina, HVO nije raspolagao oklopnim vozilom. (svj. Marin, T. str. 9020).

<sup>1012</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15324. Njegove rije-i potvrdio je svjedok Marin, T. str. 9020. O argumentima optu`enoga, vidi i Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 75.

<sup>1013</sup> D280. Svjedok Bla{ki}, T. str. 13688.

<sup>1014</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17270.

<sup>1015</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997. str. 1133. Prema tim svjedocima, njegovo odsustvo ne iznena|uje s obzirom na to da je "pukovnik, kada se odvija neka vojna akcija, obi~no na zapovjednom mjestu na fronti kako bi zapovijedao svojim vojnicima."

<sup>1016</sup> D278: izvje{taj o susretu s muslimanskim snagama. "Na inicijativu Britanskog bataljuna, danas je u sjedi{tu UNPROFORA u Biloj odr`an sastanak sa neprijateljskom stranom." Marko Prskalo i Pi{kuli} bili su predstavnici HVO-a. Svjedok Marin, T. str. 9037.

<sup>1017</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15323-15324.

<sup>1018</sup> Svjedok Landry, T. str. 5576.

<sup>1019</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1137.

pona{ali na neobuzdan na~in i da su po~inili zlo~ine.<sup>1020</sup> Tako|e, u jednom nare|enju koje je general Petkovi} uputio optu` enome toga istog dana tra` i se izme|u ostaloga da se prikupe pouzdane informacije o u~esnicima sukoba, o protjerivanju civila, o ubistvima civila i zarobljenih vojnika i o paljenju ku}a i vjerskih objekata,<sup>1021</sup> a isto nare|enje optu` eni je prenio jedinicama pod svojim zapovjedni{tvom.<sup>1022</sup>

481. Optu` eni je prisustvovao i sasatanku koji je odr`an u Zenici 20. aprila na kojem je D`emo Merdan, na~elnik Glavnog {taba ABiH, protestirao zbog masakra u Ahmi}ima gdje je, po njegovom mi{ljenju, ubijeno 500 civila. Svjedok Marin je izjavio pred Vije}em da je njega o zlo~inima u Ahmi}ima obavijestio optu` eni 20. aprila kad se vratio s tog sastanka.<sup>1023</sup> Optu` eni tvrdi kako je on odmah predlo`io osnivanje mje{ovite istra`ne komisije, {to su predstavnici ABiH navodno odbili.<sup>1024</sup> Optu` eni je, tako|e, izjavio da je jo{ iste ve~eri naredio da se prikupe svi izvje{taji koje je primilo zapovjedni{two i da se potra`e izvje{taji koji bi eventualno mogli potvrditi navode D`eme Merdانا.<sup>1025</sup> Nijedno nare|enje u kojem bi se tra`ile dodatne informacije o tim doga|ajima nije, me|utim, bilo upu}eno 4. bojni vojne policije.<sup>1026</sup> Optu` eni, osim toga, te informacije uop{te ne spominje u dokumentu koji je sutradan, 21. aprila, poslao Dariju Kordi}u, Ignacu Ko{tromanu i Ivici Zeki.<sup>1027</sup> Taj propust on opravdava ~injenicom da su optu`be koje je iznio D`emo Merdan bile neodre|ene. Optu` eni je pred Vije}em izjavio da su jedinice civilne za{tite 21. aprila 1993. do bilo nare|enje da sakupe le{eve u Ahmi}ima.<sup>1028</sup> Mada optu` eni tvrdi da su ta nare|enja do{la od civilnih vlasti, a ne od njega, te{ko je povjerovati da se takav pothvat mogao izvesti, a da optu` eni ne bude obavije{ten o razmjerima pokolja.

482. Vi{e me|unarodnih posmatra~a koji su poku{avali da do|u na mjesto doga|aja izjavili su da su nai{li na protivljenje vojnika HVO-a koji su kontrolirali tu zonu. Jedna ekipa PMEZ-a poku{ala je do{i u Ahmi}e ujutro 16. aprila, ali su je u tome sprije~ili vojnici HVO-a na kontrolnom punktu na ulazu u selo.<sup>1029</sup> Ekipa Komisije za

<sup>1020</sup> T. str. 17525-17526 i 24024-24027.

<sup>1021</sup> P316; svjedok Marin T. str. 9990.

<sup>1022</sup> P318; svjedok Marin, T. str. 9991.

<sup>1023</sup> Svjedok Marin, T. str. 9988.

<sup>1024</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 63-64.

<sup>1025</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15372.

<sup>1026</sup> Svjedok Marin, T. str. 9988.

<sup>1027</sup> D335, svjedok Marin, T. str. 9996.

<sup>1028</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15373-15376. Prema izjavi svjedoka Zeca, u Ahmi}e je navodno, {est dana nakon pokolja, odnosno 22. aprila, do{ao kamion da sakupi le{eve (svjedok Zec, T. str. 3062).

<sup>1029</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1139-1140.

Ijudska prava tako|e je bila metom pojedina-nih snajperista.<sup>1030</sup> Vojnici HVO-a tako|er su poku{ali da blokiraju cestu kad je na mjesto doga|aja dolazio pukovnik Stewart 22. aprila.<sup>1031</sup>

483. Iznena|uje, tako|e, nepodudarnost izme|u izjava optu`enog pred me|unarodnim posmatra~ima i me|unarodnom zajednicom i onih koje je upu}ivao hrvatskoj javnosti. Tako je 22. aprila odmah odgovorio na pismo pukovnika Stewarta izjavljuju}i kako je "spreman da smjesta po{alje jednu istra`nu komisiju u Ahmi}e".<sup>1032</sup> Tokom susreta sa pukovnikom Stewartom 24. aprila, u 13:00 sati, priznao je da su u njegovoj zoni odgovornosti po-injeni zlo~ini<sup>1033</sup> i, sude}i prema rije~ima svjedoka Stewarta, izgledao je uzinemiren zbog razmjera pokolja.<sup>1034</sup> Me|utim, u izvje{taju hrvatskim vlastima poslanom tog istog dana, optu`eni nije pokazao nikakvo `aljenje, kajanje ni ljuntnju zbog zlo~ina po-injenih 16. aprila. Naprotiv, optu`eni je u tom izvje{taju zamjerio me|unarodnoj zajednici tendenciozno prikazivanje doga|aja, navode}i da ona time navodno pokazuje svoj anti-hrvatski stav.<sup>1035</sup> Tako|e, u jednom intervjuu koji je iza{ao u ~asopisu Danas 5. oktobra 1993,<sup>1036</sup> pukovnik Bla{ki} je izjavio o Ahmi}ima da je rije~ o "dobro smi{ljenom scenariju ?protiv HVO-a" i da se, u svakom slu~aju, ti zlo~ini mogu pripisati HOS-u, koji u velikoj ve}ini ~ine Muslimani, kao i naoru`anim trupama MOS-a (muslimanskim trupama). Nadalje je ustvrdio da je pokolj u Ahmi}ima "insceniran ... g i vje{to plasiran ... g promatra~koj misiji EZ-a, uz pomo} [...] Boba Stewarta" /u francuskom tekstu pogre{no citirano: "promatra~koj misiji EZ-a i Bobu Stewartu"/.<sup>1037</sup>

484. Tako|e je te{ko povjerovati da bi ti zlo~ini, koji su, i prema mi{ljenju samog optu`enog, organizirani i nare|eni na visokom nivou vojne hijerarhije, mogli proji mimo njegovog znanja, kao i mimo znanja Darija Kordi}a, Ignaca Ko{tromana ili

---

<sup>1030</sup> P184, str. 2, para. 4.

<sup>1031</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17294.

<sup>1032</sup> P456/57; svjedok Marin, T. str. 10013.

<sup>1033</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17284.

<sup>1034</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17287-17289 i 17366. P742.

<sup>1035</sup> P466/58; svjedok Stewart, T. str. 17286-17287; Marin, T. str. 10019.

<sup>1036</sup> P380.

<sup>1037</sup> Svjedok Bell, T. str. 12973-12974; Duncan, T. str. 6768.

Ante Valente. Optu`eni je 27. aprila 1993. u prisustvu tih osoba ~ak odr`ao konferenciju za {tampu na kojoj je osudio pokolj u Ahmi}ima.<sup>1038</sup>

485. Neki drugi svjedoci izjavili su kako su o tome saznali prije 22. aprila. Konkretno, predsjednik vite{kog HDZ-a Ante Valenta izjavio je kako je o tome saznao 17. aprila iz jednog izvje{taja poslanog iz Operativne zone Srednja Bosna. U tom izvje{taju konstatira se uni{tenje objekata i smrt 70 do 80 civila, no ne precizira se njihova nacionalna pripadnost.<sup>1039</sup> Prema izjavi optu`enoga, Ante Valenta je u to vrijeme koristio kancelariju na~elnika sto`era Franje Naki}a, koja je bila u hotelu Vitez.<sup>1040</sup> Navodno je tada bio zakazan sastanak izme|u Mate Bobana i predsjednika Izetbegovi}a za 18. april, u povodu situacije koja je vladala u srednjoj Bosni.<sup>1041</sup> Jedna osoba nadre|ena pukovniku Bla{ki}u izjavila je da je o razmjerima pokolja saznala 18. aprila<sup>1042</sup> i da mu je 19. aprila u Me|ugorju general Morillon precizirao da je na terenu bila prepoznata vojna policija.<sup>1043</sup> Svjedok optu`be DY, koji nije vojno lice, izjavljuje pak da je za doga|aje u Ahmi}ima saznao isti dan ili sutradan.<sup>1044</sup>

viii) Optu`eni nije preuzeo potrebne mjere

486. Odbrana obja{njava da je optu`eni izdao ~itav niz nare|enja nakon {to je 22. aprila saznao za pokolj u Ahmi}ima.<sup>1045</sup> Konkretno je 18. aprila izdao nare|enje svim jedinicama HVO-a u svojoj zapovjednoj zoni da se ne pale stambeni objekti, koje je nare|enje dostavio i UNPROFOR-u i PMEZ-u.<sup>1046</sup>

487. No optu`eni je sva ta "preventivna" nare|enja izdao tek nakon nare|enja za napad 16. aprila.<sup>1047</sup> U tom smislu, Vije}e se sla`e s tu`iocem da je "nepostojanje prethodnih sankcija poni{tilo u~inak prevencije ?...g. Njegovi pot-injeni o~ito su shvatili da su neki tipovi protivpravnog pona{anja prihvatljivi i da ne}e biti ka`njeni".<sup>1048</sup>

---

<sup>1038</sup> P572; svjedok Bell, T. str. 12960-12961.

<sup>1039</sup> T. str. 17520.

<sup>1040</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14086.

<sup>1041</sup> T. str. 17520.

<sup>1042</sup> P695; svjedok Stewart, T. str. 17288-17290.

<sup>1043</sup> T. str. 17520.

<sup>1044</sup> Svjedok DY, T. str. 17067.

<sup>1045</sup> D284, D318, D334, D336, D338, D353, D361, D362, D364, D365, D370, D374, D376, P456/27.

<sup>1046</sup> P456, P55.

<sup>1047</sup> D269.

<sup>1048</sup> Zavr{ni podnesak Tu`ila{tva, knjiga VII, str. 177.

488. Neuvjerljiva su i nastojanja optu`enoga da se provede istraga o po-injenim zlo-inima i da po-initelji budu gonjeni i ka`njeni. Konkretno, optu`eni nije poku{ao da stupa u kontakt sa zapovjednikom vojne policije Pa{k}om Ljubi{i}em premda je otpo~etka sumnjao da je vojna policija bila po-initelj zlo-inja.<sup>1049</sup> Tako|e nije preduzeo potrebne mjere da se osigura mjesto zlo-inja i sa-uvaju dokazi, kako nala`e ~lan 60 vojnog disciplinskog pravilnika. Nije, na primjer, proveo obdukciju nijednog tijela prije nego {to su ona pokopana.<sup>1050</sup> Optu`eni, tako|e, nije poku{ao da ispita pre`ivjele, koji su bili zato~eni u {koli u Dubravici.

489. Optu`eni je izjavio da je za vo|enje istrage tra`io pomo} me|unarodnih organizacija, konkretno PMEZ-a i UNPROFOR-a i da tu pomo} nikada od njih nije dobio.<sup>1051</sup> Tu su, me|utim verziju doga|aja osporili ma|unarodni posmatra~i koji su svjedo~ili pred Vije}em. Svjedoci Stewart i Morsink izjavili su da optu`eni nije nikad od njih tra`io pomo}.<sup>1052</sup> Naprotiv, pukovnik Stewart se 24. aprila po`alio na to {to se jo{ nije formirala nikakva istra`na komisija: "Jo{ nije preuzeta odgovornost niti je formirana komisija. Ovo je politi-ka katastrofa za HVO. Od strane HVO `ele se uni{titi Muslimani."<sup>1053</sup>

490. Na sastanku s Antom Valentom i Tihomirom Bla{ki}em odr`anom 4. maja 1993. pukovnik Stewart se ponovo raspitivao za osnivanje istra`ne komisije.<sup>1054</sup> Svjedok Stewart je ustvrdio da nikakva istraga nije bila pokrenuta do njegovog odlaska 10. maja.<sup>1055</sup> Jo{ je jedan sastanak odr`an 9. maja u prisustvu njegove zamjene, pukovnika Duncana, tada zapovjednika Puka princa od Walesa u srednjoj Bosni.<sup>1056</sup> Optu`eni je tada navodno ovom potonjem objasnio da su zlodjela u Ahmi}ima djelo bilo Muslimana koji su nosili uniforme HVO-a, bilo muslimanskih ekstremista van kontrole, bilo pak Srba koji su se infiltrirali u tu zonu koju je kontrolirao HVO.<sup>1057</sup> Svjedok Duncan je, navodno, ponovo zatra`io da se provede istraga i dogovoreno je da 25. maja bude datum zatvaranja istrage i objave

---

<sup>1049</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 18935-18937 i 18948. Vidi i T. str. 17526-17527.

<sup>1050</sup> Svjedok Marin, T. str. 10031-10033.

<sup>1051</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14078; Zavr{ni podnesak odbrane, str. 30.

<sup>1052</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17282.

<sup>1053</sup> P456/58; svjedok Marin, T. str. 10015.

<sup>1054</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17273 i 17273; Bla{ki}, T. str. 14086.

<sup>1055</sup> Svjedok Stewart, T. str. 17273.

<sup>1056</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6756.

<sup>1057</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6766. Optu`eni je uvijek poricao da je to izjavio. Me|utim, te optu`be prizivaju u sje}anje one koje je izrekao 5. oktobra 1993. u ~asopisu Danas (P380).

rezultata.<sup>1058</sup> Svjedok Duncan tvrdi da ta istraga nikad nije provedena.<sup>1059</sup> Takođe, svjedok Morsink je izjavio da PMEZ-u nisu dostavljeni zaključci istrage koja je trebala da bude provedena o događajima u Ahmićima.<sup>1060</sup>

491. Dakle, optuženi je u više navrata imao priliku da zatraži pomoći od predstavnika međunarodnih organizacija. Međutim, daleko od toga da je optuženi od njih to tražio; ti su se predstavnici, naprotiv, morali obratiti optuženome i inzistirati da se provede istraga.

492. Optuženi tvrdi da je 24. aprila zatražio od predstavnika SIS-a, Ante Sličkovića, da proveđe istragu. O toj istrazi nije, međutim, podastrijet nijedan dokaz. Optuženi tvrdi da je taj zahtjev podnio usmeno,<sup>1061</sup> preko svog pot-injenog, Marina.<sup>1062</sup> Svjedok Marin nije međutim pomenuo takvo naređenje. U svakom slučaju, njegov zahtjev navodno je ostao bez odgovora. Optuženi se, navodno, ponovno sastao s predstavnicima SIS-a 8. maja i ponovio svoj zahtjev. Tek 10. maja optuženi izdaje pisano naređenje,<sup>1063</sup> odnosno, nakon što su pokopana tijela, što su prethivjeli očevici puteni iz zatočeničva u Dubravici i što je pukovnika Stewarta zamijenio pukovnik Duncan. U tom naređenju traži se od Ante Sličkovića da podnese izvještaj najkasnije do 25. maja.<sup>1064</sup> Izvještaj podnijet na taj datum bio je, kako je izjavio i sam optuženi, "nepotpun".<sup>1065</sup> Zaključak tog izvještaja jest da su napad započele muslimanske snage, čija je artiljerija, navodno, odgovorna za svu materijalnu tetu po-injenu u tom selu. U izvještaju se takođe spominje prisustvo "Ijudi u crnom" čija vojna pripadnost nije bila precizno navedena i koji su navodno odgovorni za pljačku i ubistva. Prema tom izvještaju, napad je djelo muslimanskih snaga koje su htjele privući pa njih međunarodne zajednice na patnje muslimanskog stanovničva i postići stacioniranje međunarodnih snaga u toj regiji. Prema tom izvještaju, u borbama u Ahmićima stradalo je oko čezdeset Ijudi, što je daleko manji

---

<sup>1058</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6766.

<sup>1059</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6767.

<sup>1060</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7309.

<sup>1061</sup> Optuženi je u vezi s tim objasnio da je veoma rijetko najbližim suradnicima davao pismena naređenja. "Kada bih to uradio, to je bio jasan dokaz da nisam bio zadovoljan onim što je do tog trenutka učinjeno" (svjedok Blažki), T. str. 16693).

<sup>1062</sup> Svjedok Blažki, T. str. 16694. Marin je govorio pred Vijećem nekoliko sedmica kao svjedok odbrane.

<sup>1063</sup> P456/59 i D341 (isti dokument); svjedok Blažki, T. str. 19248.

<sup>1064</sup> Svjedok Blažki, T. str. 14137-14138.

<sup>1065</sup> D608 i D342. Vidi T. str. 17536.

broj od onoga koji je konstatirao PMEZ 15. maja 1993.<sup>1066</sup> Tek je 17. augusta optu`eni zatra`io od SIS-a da se provede jo{ jedna istraga i da se ista provede i zavr{i najkasnije do 30. septembra.<sup>1067</sup> Optu`eni je, me|utim, izjavio da njemu taj izvje{taj nikad nije bio dostavljen, jer ga je Anto Sli{kovi} 30. septembra obavijestio da su rezultati istrage, uklju~uju}i i imena krivaca, poslani SIS-u u Mostar i da se ta stvar vi{e ne ti-e optu`enoga.<sup>1068</sup>

493. Jo{ jedna prilika se optu`ename ponudila 1994. Optu`eni, tada imenovan pomo}nikom na~elnika Glavnog sto`era HVO-a, bio je zadu`en, od juna do oktobra 1994., za veliku kampanju protiv op{teg kriminala, koja je nazvana operacija "Pauk". Optu`eni je pro{irio doseg istrage kako bi se istra`ili i ratni zlo~ini. U okviru te istrage, on je naredio jednom slu`beniku SIS-a da provjeri da li je podnesena krivi-na prijava u predmetu Ahmi}i. Slu`benik SIS-a je navodno obavijestio optu`enoga da on nije u mogu}nosti prona}i krivi-nu prijavu s imenima osumnji~enih.<sup>1069</sup> Vije}e tako|e primje}uje da optu`eni nije, prije nego {to se predao Sudu, dovoljno ustrajao u svojim naporima da dobije tu krivi-nu prijavu, premda bi to bio element koji bi najvi{e pridonio njegovom oslobo|anju od krivnje. Ovako njegove tvrdnje dovode u sumnju i samo postojanje te prijave.

494. Sve u svemu, nijedan vojnik nije nikada osu|en za zlo~ine u Ahmi}ima, Piri}ima, [anti}ima i Nadiocima. Svjedok odbrane Marin priznao je da nijedan pripadnik HVO-a niti drugih jedinica hrvatskih snaga nije bio ka`njen za zlo~ine po~njene protiv muslimanskog stanovni{tva ili njihove imovine nakon pokolja u Ahmi}ima.<sup>1070</sup> Svjedok Morsink je tako|e ustvrdio da nikada nije video da su vlasti HVO-a vodile istragu o zlo~inima po~jenim protiv Muslimana.<sup>1071</sup>

495. Kona~no, Vije}e je uvjereni da je general Bla{ki} naredio napad u kojemu su po~jeni zlo~ini. U svakom slu~aju, o~ito je da nikad nije preuzeo nikakve razumne mjere da sprije-i po~jenje zlo~ina niti da kazni po~inoce.

---

<sup>1066</sup> U tom izvje{taju konstatiraju se najmanje 103 `rtve.

<sup>1067</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 19296-300 i 19617-28; D342 i D343; svjedok Marin T. str. 10045.

<sup>1068</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 19741.

<sup>1069</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 19640.

<sup>1070</sup> Svjedok Marin, T. str. 10191.

<sup>1071</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7305.

## 2. Doga|aji u Vitezu i Starom Vitezu

496. U aprilu 1993., grad Vitez kontroliraju hrvatske politi~ke i vojne snage.<sup>1072</sup> Na prilazima u grad postavljeni su kontrolni punktovi. Sredinom aprila, u Vitezu kao i u ~itavoj La{vanskoj dolini, sve vi{e raste napetost izme|u dviju zajednica.<sup>1073</sup> Uo~i izbijanja sukoba, mr`nja prema muslimanskoj manjini u Vitezu poja~ava se i postaje {iroko rasprostranjena i medijski eksplorativirana pojava. Kao {to 19. maja 1993. navodi specijalni izvjestilac Komisije za ljudska prava:

Relativno minorni incidenti usmjereni protiv Hrvata povod su prekomjernom publicitetu i prikazuju se na izuzetno dramati~an na-in. Javljenje je da je navodno jedan tamo{nji uva~eni ~lan Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), nekoliko dana prije napada na civile Muslimane na podru~ju Viteza i La{vanske doline, bez ikakvog vidljivog razloga izjavio na radiju da predstoji masovni napad vladinih snaga, te da }e mud`ahedini razoriti grad i zvijerski postupati sa ~enama i djecom. Svi stanovnici Viteza muslimanske nacionalnosti optu~eni su za u~estvovanje u toj zavjeri, za njih se ka`e da su "islamski fundamentalisti" i prijeti im se smr}u, {to je zasigurno doprinijelo atmosferi straha i mr`nje u toj regiji.<sup>1074</sup>

### a) Napadi izvr{eni od 16. aprila 1993. nadalje

497. Od 16. aprila 1993. nadalje, uslijed dru{tvenih i politi-kih doga|anja u toku 1992. i po-ekom 1993. godine, izbija sukob izme|u jedinica HVO-a i ABiH na podru~ju Viteza i Starog Viteza. U to vrijeme, glavni {tabovi dviju zara}enih strana bili su udaljeni svega nekoliko stotina metara jedan od drugog. Zapovjedni{two generala Bla{ki}a nalazilo se u hotelu Vitez, dok je komanda Teritorijalne odbrane bila u Starom Vitezu, u muslimanskom dijelu grada. Ta blizina samo je dovela do ve}e u~estalosti sukoba izme|u dviju zara}enih strana.

498. Tri va`na doga|aja obilje`ila su razdoblje na koje se odnosi optu`nica: napad od 16. aprila 1993., atentat po~injen kamionom natovarenim eksplozivom 18. aprila 1993. i napad od 18. jula 1993. Ovi tragi~ni doga|aju isti~u se svojim obimom i surovo{ju.<sup>1075</sup>

499. Dana 16. aprila 1993., izme|u 5:00 i 6:00 sati, granatiraju se i napadaju ~estokom pje{adijskom paljbom razni dijelovi grada Viteza kao {to su Kolonija (centar grada), Rijeka, Stari Vitez (stari dio grada sa muslimanskim stanovni{tvom) i

---

<sup>1072</sup> P45C i P53.

<sup>1073</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1689; svjedok Watters, T. str. 2295; svjedok McLeod, T. str. 4723.

<sup>1074</sup> P184.

Novaci.<sup>1076</sup> Oplja~kane su i spaljene brojne ku}e,<sup>1077</sup> uhap{eni su Muslimani, koji su probirani po starosti i polu, a vojno sposobni mu{kenci odvo|eni su na mesta zato~enja ili na linije fronta.<sup>1078</sup> Kraj Starog Viteza, u blizini takozvane "ute zgrade",<sup>1079</sup> jedna grupa vojnika naoru`anih eksplozivima napala je vi{e kafi}a ~iji su vlasnici bili Muslimani, te oplja-kala i spalila muslimanske ku}e.<sup>1080</sup> Sa krova "ute zgrade" otvorili su vatru na Stari Vitez, a kasnije su tokom dana hapsili Muslimane.<sup>1081</sup> Napadi su se nastavili sutradan `estokom artiljerijskom paljbom, izme|u ostalog i na Stari Vitez i Novake.<sup>1082</sup>

500. Dana 18. aprila 1993. u blizini d`amije u Starom Vitezu eksplodirao je kamion-cisterna natovaren sa najmanje 500 kilograma eksploziva.<sup>1083</sup> Izuzetno jaka eksplozija<sup>1084</sup> prouzro-ila je znatnu materijalnu {tetu i velik broj ljudskih `rtava.<sup>1085</sup>

501. Od 17. aprila 1993. pa do Va{ingtonskog sporazuma u februaru 1994., Stari Vitez postaje muslimanska enklava i ostaje u okru`enu deset mjeseci.<sup>1086</sup> U tom periodu zabilje`eni su okr{aji razli-itih intenziteta,<sup>1087</sup> izme|u ostalog `estoki napad od 18. jula 1993.<sup>1088</sup> Tog je dana na Stari Vitez ispaljena velika koli~ina oru`ja ru-ne

---

<sup>1075</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1697.

<sup>1076</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 699; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 915; svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1084-1085; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1321; svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1690; svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1798-1799; svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1892; svjedok E, T. od 29. septembra 1997., str. 1919 i 1920.

<sup>1077</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 706; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 916-917; svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1692; svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1803-1832; svjedok E, T. od 29. septembra 1997., str. 1919-1920; svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1975 i str. 2021-2023; svjedok Kujawinski, T. str. 2899; svjedok Parrot, T. str. 3678.

<sup>1078</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 701; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 919; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1321-1328; svjedok Kavazovi}, T. str. 1346-1348; svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1805-1810; svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1894-1895; svjedok E, T. od 29. septembra 1997., str. 1922; svjedok N, T. str. 3193; svjedok Hunter, T. str. 3749; svjedok Kajmovi}, T. str. 4173.

<sup>1079</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 719.

<sup>1080</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 915-917.

<sup>1081</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 918-919.

<sup>1082</sup> Svjedok \i|i}, T. od 29. jula 1997., str. 709-710; svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1765; svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1802; svjedok Kujawinski, T. str. 2914.

<sup>1083</sup> P242, svjedok Watters, T. str. 2500.

<sup>1084</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1714; svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1897.

<sup>1085</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 711-712; svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1086; svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1898; svjedok Watters, T. str. 2309; svjedok Hughes, T. str. 3247.

<sup>1086</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 727.

<sup>1087</sup> Svjedok Bower, T. str. 6987.

<sup>1088</sup> P708; svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 730-731.

izrade, takozvanih "beba", pri ~emu su poginuli brojni Muslimani. Osim toga, taj dio grada bio je metom vi{ecijevnih raketnih baca-a i minobaca-a.

b) Rasprostranjeni i sistematski karakter napada

502. Vi{e ~injeni-nih elemenata idu u prilog tezi o organiziranom i planiranom karakteru gorenavedenih napada na Vitez i Stari Vitez.

i) Napad 16. aprila 1993.

503. Prema navodima svjedoka Parrotta, ~ini se da su vojnici umije{ani u operaciju u Vitezu i Starom Vitezu 16. aprila 1993. bili "dobro organizirani" te "su, izgleda, primjenjivali [...] vojne taktike".<sup>1089</sup> Doista, napad je, u `elji za maksimalnom u~inkovito{ju, organiziran u dvije odvojene faze. Prvo je izведен artiljerijski napad, a zatim je uslijedio pje{adijski napad popra}en paljenjem ku}a, plja~kom i progonom stanovnika.<sup>1090</sup>

504. Nekoliko pokazatelja potvr|uju da je napad bio dobro pripremljen:

- poja~ana kontrola grada od strane snaga HVO-a:<sup>1091</sup> 15. aprila, svjedok Kavazovi} video je grupe vojnika HVO-a u borbenim uniforma "kako blokiraju sve ulaze u zgrade",<sup>1092</sup> te je objasnio da ga je jedan prijatelj Hrvat 15. aprila upozorio da "je se ne{to ru`no desiti u Vitezu".<sup>1093</sup> Istoga dana, svjedok Pezer video je da je blokiran prilaz cesti Vitez-Zenica te je zapazio "neuobi-ajena kretanja vojnika HVO-a" i pripadnike HVO-a kako pune vozila gorivom.<sup>1094</sup> Svjedok Bower je objasnio da je HVO kontrolirao prilaz Starom Vitezu.<sup>1095</sup> Vi|eni su vojnici HVO-a kako na tri kamiona teglja-a tovare vre}e pijeska.<sup>1096</sup> Te vre}e su postavljene na raskrsnici koja vodi prema hotelu Vitez i u starom dijelu grada.<sup>1097</sup> Svjedok S je zamijetio snajperiste, mitraljeze i topove usmjerene prema dvije muslimanske

---

<sup>1089</sup> Svjedok Parrot, T. str. 3668.

<sup>1090</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 705; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 916-920; svjedoci Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1982.

<sup>1091</sup> P45C, P53; svjedok Watters, T. str. 2301-2302.

<sup>1092</sup> Svjedok Kavazovi}, T. od 26. augusta 1997., str. 1342.

<sup>1093</sup> D53, str. 5.

<sup>1094</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 911-912.

<sup>1095</sup> Svjedok Bower, T. str. 6977-6978. Svjedok dodaje da je na zapadu, na cesti prema Starom Vitezu, podignuta barikada od mina i eksploziva.

<sup>1096</sup> Svjedok S, T. str. 3540-3541.

<sup>1097</sup> Svjedok S, T. str. 3557-3558 i str. 3563.

~etvrti, Starom Vitezu i Treskavici.<sup>1098</sup> Kona~no, na dan napada, svjedok Ellis video je da je na jednom kontrolnom punktu stacionirano dvadesetak vojnika s oznakama HVO-a, bolje naoru~ anih nego obi~no.<sup>1099</sup>

- priprema potrebne vojne opreme: organizatori napada koristili su se te{kim, sofisticiranim oru~jem koje se "obi~no koristi u obrambene svrhe".<sup>1100</sup> Neki svjedoci vidjeli su jedan protivavionski top velikog kalibra montiran na vozilo, te jedno drugo vrlo moderno protivtenkovsko oru~je.<sup>1101</sup>
- uvo|enje sistema raspore|ivanja vojnika i patrola u male grupe.<sup>1102</sup>

ii) Eksplozija kamiona bombe 18. aprila 1993.

505. I Tu~ila{two i odbrana opisali su taj doga|aj kao teroristi~ki ~in, ~iji je osnovni cilj bio stvaranje osje}aja straha me|u napadnutim stanovni{tvom.<sup>1103</sup> Vije}e ne sumnja da je ta teroristi~ka operacija bila unaprijed smi{ljenia. Njeni organizatori morali su nabaviti veliku koli~nu eksploziva, organizirati transport kamiona-bombe, te unaprijed odrediti gdje }e ga postaviti (u blizini jedne d` amije). Ti detalji dovoljne su indicije da se radilo o planiranoj operaciji.

iii) Napad 18. jula 1993.

506. Darko Geli}, oficir za vezu s UNPROFOR-om generala Bla{ki}a, priznao je da su jedinice HVO-a toga dana napale Stari Vitez, te da je napad bio planiran. U tom napadu nalazimo iste indicije koje ukazuju na planiranje kao u napadu od 16. aprila 1993., npr. to da je operacija organizirana u dvije faze.<sup>1104</sup> Darko Geli} je uostalom potvrdio da je prvu fazu tog napada ~inila bara` na artiljerijska vatra.<sup>1105</sup>

---

<sup>1098</sup> Svjedok S, T. str. 3557-3558 i str. 3563-3564.

<sup>1099</sup> Svjedok Ellis, T. od 29. septembra 1997., str. 1969-1971.

<sup>1100</sup> Svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1982.

<sup>1101</sup> P106; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str 911; svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1981-1982.

<sup>1102</sup> Svjedok Ellis, T. od 29. septembra 1997., str. 2077. Svjedok Hugues zapazio je postojanje efikasnog sistema me|usobnog raspoznavanja vojnika, koji je najvjerojatnije bio uspostavljen kako bi se vojnici bolje razlikovali. Vojnici HVO-a na epoletama svojih uniforma nosili su trake, T. str. 3249.

<sup>1103</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1763.

<sup>1104</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 730.

<sup>1105</sup> P708.

c) Civilni i muslimanski karakter napadnutog stanovni{tva

507. Op}enito govore}i, tri do sada navedena napada bila su usmjereni protiv muslimanskog civilnog stanovni{tva i nisu predstavljala odgovor na vojnu agresiju. U najmanju ruku, ~ak i da je takva agresija postojala, upotrebljena sredstva i metode nipo{to nisu bili srazmjeri takvoj agresiji. U svakom od navedenih doga|aja, ve}inu ~rtava ~inili su civili<sup>1106</sup> Muslimani<sup>1107</sup> (nakon napada od 16. aprila, od 101 poginulog civila, identificirano je 96 Muslimana i 5 Hrvata),<sup>1108</sup> pri ~emu izgleda jasno da su ~rtve bile, bez razlike, mu{karci, ~ene i djeca.<sup>1109</sup>

i) Napad 16. aprila 1993.

508. Odbrana tvrdi da su "vojnici ABiH iz Starog Viteza neprestalno koristili civilne objekte u vojne svrhe"<sup>1110</sup> i da su se bitke vodile u samom gradu. Prema tome, bilo je za o~ekivati da }e svaki poku{aj osvajanja neprijateljskog teritorija prouzro~iti gubitke i ve}a razaranja nego {to bi to bio slu~aj u drugim situacijama.

509. Vije}e odbacuje takav pristup. Istina je, dodu{e, da su jedinice vojske Bosne i Hercegovine toga dana bile u gradu.<sup>1111</sup> Me|utim, one su te koje su bile napadnute, a ne obratno. Taj zaklju~ak mo`e se izvesti na osnovu vi{e argumenata koje je iznio svjedok Thomas:

- tog dana u gradu nije bilo vojnih objekata, utvr|enja ili rovova;<sup>1112</sup>

---

<sup>1106</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1692-1722; svjedok Bower, T. str. 7055; svjedok Whitworth, T. str 7686.

<sup>1107</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 917-919; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1322; svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1786; svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1803.

<sup>1108</sup> P184.

<sup>1109</sup> P83, P100/4, P100/5; svjedok Watters, T. str. 2298; svjedok Kujawinski, T. str. 2900; svjedok Hughes, T. str. 3246-3275; svjedok Bower, T. str. 6983.

<sup>1110</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga II, str. 51.

<sup>1111</sup> Svjedok \idi} je izjavio: "U trenutku napada, u Vitezu je bilo izme|u pedeset i sto vojnika u jednoj zgradi, poznatoj kao vatrogasnji dom. Nekoliko vojnika i oficira nalazilo se [...] u glavnom {tabu. Bilo je i vojnika na dopustu koji su bili u svojim ku}ama. Nekoliko se vojnika nalazilo na liniiji fronta u Visokom i na Vla{i}u [tako da...] su postojala samo dva vojna cilja u Starom Vitezu." T. od 29. jula 1997., str. 704.

<sup>1112</sup> Svjedok Ellis, T. str. 1982 i str. 2078; svjedok Parrot, T. str. 3670. Svjedok Thomas je izjavio da tamo nije bilo vojnih objekata, a nije se radilo niti o vojnom sektoru ili o vojnom cilju: "To su jednostavno bile ku}e, stambeno naselje u kojem su `ivjeli Muslimani. Zbog toga oko tih ku}a nije bilo utvr|enja. Mislilo se da za to nema potrebe, po{to se radilo o privatnim ku}ama." T. od 24. septembra 1997., str. 1792.

- u vrijeme tih zbivanja, linija fronta bila je promjenljiva i svakodnevno se pomicala, zavisno od toga tko je komandirao pojedinim jedinicama;<sup>1113</sup>
- do 16. aprila, nije bilo sukoba između jedinica HVO-a i Armije Bosne i Hercegovine. Rat je naprasno poeo 16. aprila 1993.;<sup>1114</sup>
- tog dana nisu zabilježene rute među vojnicima,<sup>1115</sup> a niti prisustvo vojnika Armije Bosne i Hercegovine;<sup>1116</sup>
- muslimanske se snage nisu branile, pošto nisu napadnuti vojnici nego civili.<sup>1117</sup> Zapaljene kuće pripadale su civilima i nisu nipošto mogle biti uzete za vojne ciljeve;<sup>1118</sup>
- artiljerijska paljba nije bila posebno usmjerena prema linijama fronta gdje se nalazila većina vojnika ABiH.<sup>1119</sup>

510. Prema tome, nije moguće izdvojiti strategijske ili vojne razloge za napad na Vitez i Stari Vitez 16. aprila 1993.ako i da su takvi razlozi postojali, pošvra razaranja su nesrazmjerna s eventualnim vojnim potrebama. Naprotiv, svrha napada bila je realizacija plana progona, u ovom slučaju eliminacijom civila Muslimana i razaranjem njihove imovine.<sup>1120</sup> Svjedok Bower objenjava:

Cilj te kampanje bila je izolacija. Cilj nije bio da se zaista osvoji teritorija Starog Viteza, nego da se osigura da stanovnici Starog Viteza ne izlaze iz grada, ne proširuju teritoriju svoje enklave, odnosno da niti ne pokušaju izaći. Cilj je bila izolacija, limitacija.<sup>1121</sup>

Hrvatski i mještavci dijelovi grada Viteza u tom napadu nisu oteženi.<sup>1122</sup>

---

<sup>1113</sup> Svjedok Nidić, T. od 31. jula 1997., str. 941; svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1752.

<sup>1114</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1752.

<sup>1115</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1753.

<sup>1116</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1758.

<sup>1117</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1792.

<sup>1118</sup> Svjedok Nidić, T. od 29. jula 1997., str. 706.

<sup>1119</sup> Svjedok Bower, T. str. 6984-6985.

<sup>1120</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 916-917; svjedok N, T. str. 3198.

<sup>1121</sup> Svjedok Bower, T. str. 6984.

<sup>1122</sup> Svjedok Watters, T. str. 2299.

ii) Eksplozija kamiona-bombe 18. aprila 1993.

511. Do eksplozije je do{lo u blizini ku}a koje su pripadale civilima, {to je prouzro~ilo brojne civilne `rtve i {tetu na brojnim objektima civilne<sup>1123</sup> ili vjerske namjene, npr. na krovu d` amije.<sup>1124</sup> Nijedna `rtva nije nosila uniformu.<sup>1125</sup> Dakle, ~ini se da je isklju~ivi cilj tog napada bilo zastra{ivanje civila Muslimana kako bi ih se natjeralo u bijeg.<sup>1126</sup> Prema rije~ima pukovnika Wattersa:

Radilo se o teroristi-kom -inu, a nipo{to ne o legitimnom ili ratnom -inu sa vojnim ciljem. To je bilo provo|enje terora kojem je cilj bio naprsto zastra{ivanje, {to je i uspjelo, jer sigurno je da su se stanovnici Starog Viteza prepla{ili i mnogi su `eljeli napustiti svoje ku}e.<sup>1127</sup>

iii) Napad 18. jula 1993.

512. Pretresno vije}e zaklju~ilo je na osnovu tipa kori{tenog oru`ja da su po-inioci tog napada imali namjeru pogoditi upravo muslimanske civile. Naime, takozvane "bebe" zapravo su "minobaca-i ru~ne izrade"<sup>1128</sup> koje je te{ko pravilno usmjeriti. Po{to je njihova putanja "nepravilna", a ne linearna,<sup>1129</sup> lako je mogu}e da pogode nevojne ciljeve. U ovom slu~aju, to slijepo oru`je ispaljeno je na Stari Vitez gdje su ubijeni i ranjeni brojni civili Muslimani.<sup>1130</sup> Uslijedila su brojna materijalna razaranja civilnih objekata.<sup>1131</sup>

d) Odgovornost generala Bla{ki}a

i) Argumenti strana

513. Tu`ila{two navodi da su gorenavedene zlo~ine po-inili pripadnici HVO-a i Vitezovi. Prema navodima Tu`ila{tva, Vitezovi su se na isti na-in kao i jedinice HVO-a pokoravali nare|enjima generala Bla{ki}a. On je navodno 15. aprila Vitezove

---

<sup>1123</sup> P81, svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 715-716.

<sup>1124</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 717.

<sup>1125</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1763.

<sup>1126</sup> Svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1978.

<sup>1127</sup> Svjedok Watters, T. str. 2310.

<sup>1128</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 49.

<sup>1129</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 734.

<sup>1130</sup> P758 do 763.

<sup>1131</sup> Svjedok \idi}, T. od 29. jula 1997., str. 730-731.

rasporedio u sektor Stari Vitez, te im potom naredio da napadnu taj dio grada uz pomo} jedinica HVO-a, i to 16. aprila, 18. aprila i 18. jula 1993.<sup>1132</sup>

514. Odbrana ne osporava da su jedinice HVO-a izvele neke od napada na Stari Vitez, ali smatra da su te jedinice tada imale vojni cilj, te da su uvijek po{tivale kriterij proporcionalnosti, odgovaraju}i na napad ABiH.<sup>1133</sup> Ona tvrdi da su gorenavedene zlo~ine po~inili samo pripadnici Vitezova i odbija priznati postojanje stalne veze podre|enosti izme|u Vitezova i generala Bla{ki}a.

515. Odbrana, naime, tvrdi da su Vitezovi bili direktno podre|eni Ministarstvu obrane HZHB-a u Mostaru, te da nisu bili pod zapovjedni{tvom generala Bla{ki}a, bar ne stalno. Iako bi te jedinice ponekad bile privremeno pridru`ene OZSB-u, Tihomir Bla{ki} - tvrdi odbrana - nije imao "ni zakonsko ovla{tenje, niti mogu}nost da kontrolira ili sankcionira samostalne jedinice posebne namjene, uklju~uju}i Vitezove".<sup>1134</sup> Odbrana dodaje da su u periodu privremenog pridru`ivanja "Vitezovi, koji su znali da Bla{ki} pripadnicima te jedinice ne mo`e nametnuti disciplinske niti kaznene sankcije, sami [su] odlu~ivali o na~inu [...] izvr{avanja njegovih nare|enja. U brojnim su slu~ajevima vodili operacije sa kojima Bla{ki} nije bio upoznat. ^ak i u periodu kada su Vitezovi bili pridru`eni OZSB-u, Bla{ki} ih nije mogao prijetnjom sankcijama prisiliti da izvr{avaju njegova nare|enja".<sup>1135</sup>

## ii) Individualna krivi~na odgovornost generala Bla{ki}a

516. Za po~etak, Vije}e `eli napomenuti da odbrana nema osnova da tvrdi da su zlo~ine po~inili samo Vitezovi. Iz gorepomenutih svjedo~enja proizlazi da su jedinice HVO-a o~ito u~estvovali u napadima na Stari Vitez od 16. aprila i 18. jula 1993.

517. Nema sumnje da je postojala veza nadre|enosti izme|u generala Bla{ki}a i jedinica HVO-a u strogom smislu te rije~i. Me|utim, Vije}e mora rije{iti pitanje eventualnog postojanja takve veze izme|u optu`enog i Vitezova, bilo da se radi o strukturalnoj ili ~injeni~noj vezi.

---

<sup>1132</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga VII, str. 68.

<sup>1133</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 38-51.

<sup>1134</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 231-232.

<sup>1135</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 235.

518. Vijeće je zapazilo nekoliko pokazatelja koji dokazuju da je u predmetno vrijeme general Bla{ki} bio hijerarhijski nadre|en Vitezovima. Vijeće je kao prvo analiziralo formulaciju i sadr`aj nare|enja koja je optu`eni uputio Vitezovima. Vijeće je zatim uzelo u obzir svjedo~enja raznih nezavisnih posmatra-a, te je u svjetlu tih svjedo~enja analiziralo nare|enja koja su sastavile druge osobe iz lanca komandovanja HVO-a. Naposljetku, Vijeće je zaklju~ilo da te jedinice nisu mogle po-initi zlo~ine 18. aprila i 18. jula, a da pri tom nisu izvr{avale nare|enja generala Bla{ki}a ili bar bez njegove pomo}i.

a. Nare|enja ili izvje{taji optu`enog kao dokaz veze nadre|enosti

519. U toku 1993. godine, optu`eni je ispisao brojna nare|enja koja je, izme|u ostalog, uputio Vitezovima. General Bla{ki} tvrdi da je veza nadre|enosti izme|u Vitezova i zapovjedni{tva operativne zone u srednjoj Bosni postojala samo za vrijeme trajanja zadatka na koji se odnosilo svako pojedino nare|enje upu}eno Vitezovima. Taj odnos nadre|enosti nije postojao u toku ~itavog perioda od 16. aprila 1993. do Va{ingtonskog sporazuma. U tom periodu Vitezovi su, tvrdi optu`eni, bili samo prepot~jeni zapovjedni{tvi OZSB-a, pri ~emu mu, prema njegovim rije~ima, nisu bili stalno pravno pot~jeni.<sup>1136</sup>

520. Pretresno vijeće ne mo`e prihvati razliku koju isti~e optu`eni. Iz hronolo{ke analize nare|enja koja je general Bla{ki} izdavao Vitezovima, Vijeće je zaklju~ilo da je on imao efektivnu kontrolu nad Vitezovima barem u toku cijele 1993. godine, a u svakom slu~aju po~ev{i od 19. januara.<sup>1137</sup> Vijeće smatra da je razlika izme|u privremene *pot~jenosti* i stalne *prepot~jenosti* pravna fikcija, barem {to se ti~e mogu}nosti optu`enog da izdaje nare|enja Vitezovima ili da nadle` nim vlastima uputi izvje{taj o njihovim eventualnim kriminalnim aktivnostima.

521. Gorenavedena nare|enja pokazuju da je 1993. godine postojala stalna *hijerarhijska* veza izme|u generala Bla{ki}a i Vitezova, koja je optu`enom omogu}avalu efektivnu kontrolu nad tim jedinicama. Ta ~jenica dovoljna je da bi se dokazalo postojanje veze *nadre|enosti*.

---

<sup>1136</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13314.

<sup>1137</sup> P456/6; P456/16; D42; D267; P456/26; D77; D359; P456/27; D78; D39; P456/30; P456/31; P456/32; P456/33; P456/34; P456/37; P456/40; D384; P456/41; D389; D391. General Bla{ki} tvrdi da je jedinica "Vitezovi" raspu{tena 15. januara 1994.

522. Uostalom, analiza sadr`aja gorenavedenih nare|enja Vije}u je omogu}ila da potvrdi efektivnu kontrolu generala Bla{ki}a nad Vitezovima, kao i stalni karakter veze nadre|enosti izme|u generala Bla{ki}a i tih jedinica. Vije}e je primijetilo da se nare|enja uglavnom odnose na pitanja organizacije<sup>1138</sup> i pona{anja trupa,<sup>1139</sup> te su dakle po samom svom sadr`aju permanentnog karaktera, a u svakom slu~aju o~igledno izlaze iz okvira jedne odre|ene operacije.

523. ^ini se da su Vitezovi doista u~estvovali, na isti na~in kao i redovne jedinice HVO-a, u uspostavljanju op{te organizacije trupa. Dana 13. februara 1993. general Bla{ki} zahtijeva od Vitezova da organiziraju obrambene linije, da sastave "potpuno izvje{je o novacima", da izvr{e "vje` be ga|anja zajedno s jedinicama civilne i vojne policije" te da sa~ine "daljnje detaljne procjene situacije u suradnji s predsjednicima HVO-a, na~elnicima ureda za pitanja obrane i na~elnicima policijskih stanica u zoni odgovornosti njihove brigade".<sup>1140</sup> Dana 3. maja 1993., general Bla{ki} zatra`io je od Vitezova da dostave popis hrvatskih vojnika poginulih u toku borbi s ABiH,<sup>1141</sup> a 26. maja 1993. od istih jedinica tra`i da podnesu izvje{taj sa podacima o demografskoj strukturi stanovni{tva prije rata, po zonama odgovornosti.<sup>1142</sup>

524. Vitezovi su tako|er primili nare|enja u kojima se tra`i da nadziru op{te pona{anje trupa. Dana 21. aprila 1993., general Bla{ki} zahtijeva od redovnih jedinica HVO-a kao i od jedinica posebne namjene, da za{tite civilno stanovni{tvo i omogu}e slobodan pristup i prolaz MKCK-u i medicinsku njegu ranjenika.<sup>1143</sup> Dana 17. juna, general Bla{ki} zahtijeva da se sprije~e hap{enja civila u toku ratnih dejstava te zahtijeva da se za{tite vjerski objekti. Tom prilikom, on navodi: "Za sprovo|enje ove zapovijedi odgovorni su mi zapovjednici brigada i samostalnih postrojbi" te im nala`e da ga o sprovo|enu obavje{tavaju putem redovnih izvje{taja.<sup>1144</sup>

525. [to je jo{ bitnije, Vitezovi su se Vitezovi pokoravali pripremnim borbenim zapovijedima koje je izdao general Bla{ki}. Dana 16. januara 1993. optu`eni je Vitezovima uputio nare|enje da se borbena gotovost svih jedinica HVO-a u OZSB-u

---

<sup>1138</sup> P456/16; P456/30; P456/31; P456/32; P456/33.

<sup>1139</sup> D42; P456/26; D77; D359; P456/27; D78; D39; P456/34; P456/37; P456/40; D384; P456/41; D389; D391.

<sup>1140</sup> P456/16.

<sup>1141</sup> P456/31.

<sup>1142</sup> P456/33.

<sup>1143</sup> P456/26, D77.

<sup>1144</sup> P456/37.

dovede do najvi{eg nivoa.<sup>1145</sup> Dana 15. aprila 1993. general Bla{ki} nala`e Vitezovima da, u slu~aju probaja linijskog fronta, odvrate eventualnu akciju jedinica ABiH iz Starog Viteza u pravcu glavnog sto`era u Vitezu. On je, dakle, zapovjedio Vitezovima da dr`e liniju fronta izme|u Starog Viteza i njegovog zapovjedni{tva, koje je od muslimanske ~etvrti udaljeno svega nekoliko stotina metara. <sup>1146</sup>

#### b. Ostali dokazi o postojanju veze nadre|enosti

526. Neki nezavisni posmatra-i naglasili su da je general Bla{ki} imao efektivno zapovjedni{tvo nad Vitezovima.<sup>1147</sup> Svjedok Whitworth tvrdi da su te jedinice bile sastavni dio takti~ke strategije HVO-a u dolini rijeke La{ve: "Njima je zapovijedao general Bla{ki}, a kori{tene su kao poja~anje HVO-u i kao pomo} za ostvarivanje njegovih ciljeva, npr. za ponovno osvajanje teritorija izgubljenog u korist Armije Bosne i Hercegovine".<sup>1148</sup>

527. Vije}e smatra da su Vitezovi potpadali pod nadle`nost optu`enog kao hijerajhijski nadre|ene osobe, bez obzira na pravni karakter njihove veze sa Ministarstvom obrane. U jednom nare|enu, koje je 19. januara 1993. izdao general-bojnik Milivoj Petkovi}, na-elnik glavnog sto`era HVO-a,<sup>1149</sup> navodi se da se jedinica Vitezovi "u svemu pretpo~injava" generalu Bla{ki}u i da je svaka njihova samostalna akcija zabranjena. Jedan drugi svjedok koji je svjedo~io pred Vije}em objasnio je da su general Bla{ki} i on sam "jedini bili ovla{teni [da zapovijedaju Vitezovima] ".<sup>1150</sup> Iako je svjedok priznao da je Ministarstvo obrane teoretski moglo izdavati nare|enja Vitezovima, on navodi da mu se ~ini da je u praksi bilo nemogu}e da Ministarstvo izda nare|enje za koje general Bla{ki} ili on s`am ne bi znali.<sup>1151</sup> Svjedok tvrdi da su Vitezovi bili pot~ineni zapovjedni{tvu operativne zone, te da nikada nije primio nikakav izvje{taj u kojem se navodi da je zapovijedati tim jedinicama prakti~ki nemogu}e:<sup>1152</sup>

---

<sup>1145</sup> P456/6.

<sup>1146</sup> D26. Linijski front u Starom Vitezu nalazila se 300 metara od glavnog sto`era optu`enog (P79).

<sup>1147</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1263; svjedok Buffini, T. str. 4150-4151.

<sup>1148</sup> Svjedok Whitworth, T. str. 7580.

<sup>1149</sup> P666: "Prosvjed" upu}en TO-u Vitez i 325. brigadi ABiH.

<sup>1150</sup> T. str. 17578.

<sup>1151</sup> T. str. 17579.

<sup>1152</sup> T. str. 17588-17598.

Kona-no, {to se ti-e problema u vezi s tim [samostalnim] jedinicama, ja sam za njih ~uo tek kad je po-elo su|jenje. Do tog trenutka nisam bio obavije{ten da te jedinice stvaraju probleme, stvaraju pote{ko}e.<sup>1153</sup>

528. Najzad, u jednom pismu od 15. aprila 1993., zapovjednik Vitezova, Darko Kraljevi}, obja{njava da je njegovo ljudstvo "u jedinstvenom sistemu vo|jenja i zapovijedanja u OZSB".<sup>1154</sup> U~estalost susreta izme|u optu`enog i zapovjednika Vitezova potvr|uje da je takav sistem zaista postojao. Dana 15. aprila 1993., Darko Kraljevi} sastao se sa Tihomirom Bla{ki}em u hotelu Vitez.<sup>1155</sup> Zatim, svjedok Kavazovi} je izjavio da je Darka Kraljevi)a u hotelu Vitez video tri puta, i to u junu, julu i septembru 1992.<sup>1156</sup> Isto tako, po kazivanju svjedoka HH, Darko Kraljevi} ~esto je dolazio u hotel Vitez kako bi razgovarao sa generalom Bla{ki}em.<sup>1157</sup>

### c. Organizirani karakter napada

529. Gorenavedeni zlo~ini po-injeni su u {irokim razmjerima te je zbog toga njihova priprema iziskivala preciznu organizaciju, odre|enu op{tom strukturom komandovanja. Me|utim, prakti-ki je nemogu}e da su Vitezovi, koji su brojali izme|u 60 i 80 ljudi,<sup>1158</sup> samostalno isplanirali i operativno sproveli gorenavedene zlo~ine.<sup>1159</sup> Oni nisu mogli nabaviti izme|u 450 i 700 kilograma eksploziva postavljenog u kamion-bombu bez prethodnog odobrenja generala Bla{ki}a, koji je dr`ao pod kontrolom tvornicu eksploziva u Vitezu.<sup>1160</sup> Isto tako, te jedinice nisu mogle preduzeti napade od 16. aprila i 18. jula 1993., a da nisu, s organizacionog stajali{ta, postupale u skladu sa nare|enjima optu`enog ili uz njegovu pomo}. Zapravo je general Bla{ki} bio jedina osoba u Vitezu koja je mogla dozvoliti upotrebu artiljerijskog oru`ja.<sup>1161</sup>

530. Prema tome, napad od 16. aprila 1993., eksploziju kamiona-bombe od 18. aprila 1993. i napad od 18. jula 1993. nije bilo mogu}e izvesti, a da general Bla{ki} nije naredio ili bar dozvolio njihovo izvr{enje. Optu`eni je jedini imao ovlasti da dozvoli upotrebu sredstava potrebnih za sprovo|enje tih operacija. Koli~ina

---

<sup>1153</sup> T. str. 17596.

<sup>1154</sup> P456/20.

<sup>1155</sup> P276.

<sup>1156</sup> Svjedok Kavazovi}, T. od 26. augusta 1997., str. 1338.

<sup>1157</sup> Svjedok HH, T. str. 6809-6810.

<sup>1158</sup> T. str. 17586-17597.

<sup>1159</sup> T. str. 17604.

<sup>1160</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga II, str. 45; cf. tako | e T. str. 17492.

<sup>1161</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13610.

upotrebljenog oru`ja i eksploziva o~igledan je pokazatelj da je optu`eni bio umije{an u organizaciju i planiranje tih operacija. Svjedok Ellis je u vezi sa napadom od 16. aprila 1993. izjavio:

Bila je to zaista ogromna koli~ina municije. Nikada nisam vidio akciju toliko {irokog obima [...] Mislio sam da je za nabavu tolike koli~ine municije u toj zoni zaista bila potrebna nevjeroatno dobra organizacija.<sup>1162</sup>

Op}enito govore}i, mala jedinica Vitezovi nije mogla samostalno raditi na organizaciji tih operacija. Bio joj je potreban ne samo materijal koji se nalazio pod kontrolom optu`enog, ve} i efikasna zapovjedna struktura kakvom je raspolagao samo general Bla{ki}. Kako je izjavio svjedok Thomas:

Ta djela po-inile su jedinice ili jedna organizirana jedinica koja je djelovala u sklopu jedne koherentne, organizirane komandne strukture u skladu sa preciznim planom.<sup>1163</sup>

#### d. Zaklju~ci

531. Vije}e smatra da se general Bla{ki} mora smatrati krivim na osnovu ~lana 7(1) Statuta zato {to je naredio napad na Vitez i Stari Vitez od 16. aprila 1993., eksploziju kamiona bombe u Starom Vitezu od 18. aprila 1993. i napad na Stari Vitez od 18. jula 1993. U najmanju ruku mo`e se re}i da nije preuzeo nikakve mjere kako bi sprije~io po-injavanje zlo~ina ili kaznio po~inioce.

#### 3. Ostala sela u op{tini Vitez

532. U okviru sukoba koji je potresao op{tinu Vitez, tu`ilac je naro~ito ukazao na mjesta Donja Ve~eriska, Ga~ice i Grbavica koje su hrvatske snage napadale u aprilu i septembru 1993.

##### a) Donja Ve~eriska i Ga~ice

533. Donja Ve~eriska i Ga~ice bila su dva sela u op{tini Vitez u kojima je stanovni{two bilo mje{o{vito.<sup>1164</sup> Ta dva sela, jedno nasuprot drugome, grani~e sa

<sup>1162</sup> Svjedok Ellis, T. od 30. septembra 1997., str. 1984.

<sup>1163</sup> Svjedok Thomas, T. od 24. septembra 1997., str. 1790.

<sup>1164</sup> U Donjoj Ve~eriskoj bilo je oko 240 ku}a, koje su izme|u muslimanskog i hrvatskog stanovni{tva bile podijeljene u omjeru od 60% naspram 40% (D71). U Ga~icama je bilo stotinjak ku}a, a omjer izme|u Muslimana i Hrvata iznosio je 50% naspram 50 % (svjedok Mati}, pre-i{}eni transkript (dalje u tekstu: PT), str. 12881). Donja Ve~eriska nalazi se na udaljenosti od 3,9 kilometara, a Ga~ice na 1,9 kilometara od hotela Vitez (P79).

tvornicom oru` ja Slobodan Princip Seljo (u daljem tekstu: tvornica SPS).<sup>1165</sup> Odbrana tvrdi, i Vije}e to prihvata, da je tvornica SPS bila od velikog zna~aja za HVO.<sup>1166</sup> Tvornica SPS bila je jedan od najve}ih industrijskih kompleksa za proizvodnju eksploziva u Bosni (a i u Evropi), od strate{kog zna~aja za obje strane.<sup>1167</sup> Prema tome, postojali su vojni razlozi za borbu za preuzimanje kontrole nad grani~nim selima. Me|utim, HVO je preuzeo kontrolu nad tvornicom SPS u oktobru ili novembru 1992.,<sup>1168</sup> mnogo prije doga|aja o kojima je ovdje rije~. S obzirom na kontekst u kojem su se odvijale te operacije, bi}e korisno podsjetiti na argumente strana.

#### i) Argumenti strana

534. Tu` ilac tvrdi da je HVO napao Donju Ve~erisku 16. aprila 1993., a Ga~ice 20. aprila 1993. Napadi na ta dva sela sastavni su dio progona civila Muslimana koji se navodi u optu`nici. U tim selima do{lo je do razaranja, pusto{enja i plja~ke velikih razmjera imovine Muslimana.<sup>1169</sup> U toku napada ubijeno je vi{e civila bosanskih Muslimana, dok je muslimansko stanovni{two tih sela prognano. Spaljeni su i oplja~kani muslimanski domovi, koje su zatim prisvojili Hrvati.<sup>1170</sup> Optu`eni je odgovoran za sve te kriminalne radnje.

535. Odbrana ne osporava da su Vitezovi 20. aprila 1993. napali Ga~ice.<sup>1171</sup> Me|utim, ona tvrdi da je ta "samostalna" jedinica djelovala po svom naho|enu, da su Vitezovi napali jednu formaciju ABiH<sup>1172</sup>, te da su ku}e spaljene kao odmazda zbog smrti jednog vojnika pripadnika Vitezova.<sup>1173</sup> Nadalje, odbrana tvrdi da Tihomir Bla{ki} nije izdao ni jedno nare|enje toj jedinici koje bi se odnosilo na akciju u Ga~icama.

536. [to se ti-e razaranja u Donjoj Ve~eriskoj, odbrana smatra da ih treba shvatiti kao uzgrednu {tetu izazvanu opravdanom vojnom operacijom, te da stoga ne

---

<sup>1165</sup> Svjedok R, T. str. 3606.

<sup>1166</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 7.

<sup>1167</sup> Svjedok Hunter, T. str. 3744.

<sup>1168</sup> Prema rije~ima jednog svjedoka, vojnici HVO-a iz Hercegovine stigli su ve} u oktobru 1992. (svjedok R, T. str. 3576, str. 3613); prema rije~ima jednog drugog svjedoka, HVO se tamo nalazio od novembra 1992. (svjedok Hrusti}, T. str. 3499 - 3500).

<sup>1169</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 5, str. 94 - 95, para. 2.330 - 2.333.

<sup>1170</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 5, str. 96, para. 2.335.

<sup>1171</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 122.

<sup>1172</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 122.

predstavljaju posljedicu nekog ka`njivog djela. HVO i ABiH su se ravnopravno (ili gotovo ravnopravno) borili, a ku}e su spaljene u `aru okr{aja. Odbrana tvrdi da je zbog borbi spaljeno najvi{e 10% ku}a u Donjoj Ve~eriski. Osim toga, odbrana smatra da nisu napadani civili, odnosno civilni ciljevi, u smislu hotimi~og razaranja tih gra|evina, nego da je u tom selu do{lo do borbi.<sup>1174</sup> Nadalje, odbrana dr`i da Tihomir Bla{ki} nije naredio razaranja do kojih je do{lo u Donjoj Ve~eriski. Razaranje ili plja~kanje imovine nastalo je kao rezultat krivi~nih djela koja optu`eni nije mogao niti kontrolirati niti za njih kazniti.<sup>1175</sup>

## ii) Odvijanje napadâ

537. Kao i za druga mesta u op{tini Vitez, potrebno je pomenuti dvije zapovijedi koje je general Bla{ki} izdao prije ovih napada. Kao prvo, dana 15. aprila 1993.<sup>1176</sup> izdata je zapovijed brigadama HVO-a i samostalnim jedinicama, uklju~uju}i i Vitezove, da se pripreme za borbu za odbranu HVO-a i Viteza. Postoji tako|e i borbena zapovijed od 16. aprila, izdata u 01:30 sati,<sup>1177</sup> u svrhu "sprje~avanja napadnog djelovanja neprijatelja (ekstremnih muslimanskih snaga) i blokade {ireg prostora [...] Donje Ve~eriske."<sup>1178</sup>

### a. Donja Ve~eriska

538. Dana 15. aprila 1993., u lokalnom centru HVO-a odr`ana je konferencija za {tampu kojoj su prisustvovali Tihomir Bla{ki} i Ignac Ko{troman, a na kojoj je Dario Kordi} izjavio: "Bra}o Hrvati, do{ao je trenutak za obranu na{eg hrvatskog identiteta." /prevod sa francuskog/<sup>1179</sup> Kasnije istog dana hrvatsko civilno stanovni{two Donje Ve~eriske napustilo je selo.<sup>1180</sup>

539. Odbrana tvrdi da je HVO napadnut, te da je to bio uzrok sukoba.<sup>1181</sup> Vije}e pak smatra da je ujutro 16. aprila, oko 06:00 sati, HVO napao selo Donja

---

<sup>1173</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga IV, str. 123.

<sup>1174</sup> U toku svjedo~enja svjedoka R, T. str. 3621.

<sup>1175</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 5.

<sup>1176</sup> D267.

<sup>1177</sup> D269.

<sup>1178</sup> Zapovijed upu}ena komandantu brigade HVO-a Vitez (M. ^erkez) i samostalnoj jedinici Tvrtno.

<sup>1179</sup> D71, str. 8.

<sup>1180</sup> Svjedok R, T. str. 3570.

<sup>1181</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13620 -13621.

Ve~eriska.<sup>1182</sup> U toku napada na selo su padali projektili,<sup>1183</sup> a Hrvati su na Muslimane pucali iz tvornice SPS.<sup>1184</sup> HVO je djelovao minobaca~ima i protivavionskim topovima.<sup>1185</sup> Na hrvatskoj strani borili su se vojnici HVO-a,<sup>1186</sup> petnaestak pripadnika jedinice Tvrtno,<sup>1187</sup> vojnici u crnim uniformama<sup>1188</sup> s oznakom "U" ("usta{a}")<sup>1189</sup>, a bilo je i onih koji su nosili oznake "HV". Sve te grupacije zajedno su krenule u napad.<sup>1190</sup> Ukupno je u~estvovalo najmanje pedesetak vojnika.<sup>1191</sup>

540. Muslimani su se 16. i 17. aprila poku{avali odbraniti. U toku ta dva dana spaljene su neke ku}e<sup>1192</sup> i razoren je mekteb, muslimanski vjerski i kulturni centar u selu.<sup>1193</sup> Pripadnici HVO-a Muslimane su protjerali iz njihovih domova.<sup>1194</sup> Ubijeno je osam Muslimana, od kojih bar sedmero civila,<sup>1195</sup> drugi su ranjeni, a me|u njima i jedna ~ena, Had`ira Ba{i},<sup>1196</sup> koja je pogojena dok je poku{avala pobje}i preko polja. Kada su pripadnici misije UNPROFOR-a 17. aprila do{li u gornji dio sela, ustanovili su da je znak "HVO" ispisan na ve}ini ku}a u tom dijelu sela. Tako|e su vidjeli i pripadnike HVO-a, prepoznatljive po njihovim obilje`jima.<sup>1197</sup> [to se ti~e ku}a, "njihov cilj je jednostavno bio spaliti ku}e u kojima je taj narod ~ivio".<sup>1198</sup>

---

<sup>1182</sup> Svjedok R, T. str. 3570 - 3571.

<sup>1183</sup> Izme|u ~etrdeset i pedeset projektila u roku od pola sata, po iskazu svjedoka R (T. str. 3573).

<sup>1184</sup> Svjedok R, T. str. 3582.

<sup>1185</sup> Svjedok R, T. str. 3583.

<sup>1186</sup> Ti su vojnici na rukavima imali oznaku HVO-a sa {ahovnicom, a oko rukava nosili su trake (mo`da plave boje), (svjedok R, T. str. 3577).

<sup>1187</sup> Svjedok Lovri}, T. str. 13078.

<sup>1188</sup> Svjedok R, T. str. 3571, 3577.

<sup>1189</sup> Svjedok R, T. str. 3644 do 3645. Ponekad su vojnici nosili obje oznake.

<sup>1190</sup> Svjedok R, T. str. 3584.

<sup>1191</sup> Svjedok R, T. str. 3616.

<sup>1192</sup> Svjedok R je na jednoj zra-noj fotografiji identificirao trideset spaljenih ku}a. "Sve je bilo spaljeno: {tale, ku}e" (svjedok R, T. str 3572). Dana 17. aprila "bar jedna ku}a, a mo`da i vi{e njih bilo je u plamenu" (svjedok Parrot, T. str. 3663). Jedan svjedok, govore}i o Donjoj Ve~eriskoj, rekao je da je iz Ga-ica video kako "su ku}e paljene, jedna za drugom" (svjedok Hrusti}, T. str. 3478). Iz grada Viteza mogao se vidjeti plamen koji se uzdizao iz sela (svjedok Parrot, T. str. 3682; svjedok Hunter, T. str. 3729). Iz dokaznih predmeta odbrane proizlazi da su pripadnici HVO-a spalili 22 ku}e i {tale (D70, D71).

Jedan svjedok tvrdi da je spaljeno ~etrnaest ku}a sa svake strane (svjedok Lovri}, T. str. 13062).

<sup>1193</sup> Svjedok R, T. str. 3643.

<sup>1194</sup> Poru~nik Parrot iz UNPROFOR-a susreo je ujutro 17. aprila na cesti Muslimane, me|u kojima su bila mo`da dva pripadnika oru`anih snaga, koje je HVO protjerao iz njihovih domova (T. str. 3663).

<sup>1195</sup> D71; svjedok R, T. str. 3575. Svjedok Lovri} tvrdi da se radilo o sedam civila i jednom vojniku (T. str. 13063).

<sup>1196</sup> Ta se ~ena nalazila u jednoj ku}i koja je bila odvojena livadom od ostalih muslimanskih ku}a, te je poku{ala pobje}i. Svjedok R je izjavio: "Had`ira je sa svojim malim djetetom poku{ala pobje}i preko tog polja, i tada ju je Zoran pogodio u bedro ... Had`ira je dugo vremena ostala le`ati na toj livadi. Ranjena je u 8 sati ujutro i nismo mogli do}i do nje ... u toku no}i, napravili smo nosila i uspjeli otijeli po Had`iru." (D71, str. 6).

<sup>1197</sup> Svjedok Parrott, T. str. 3663.

<sup>1198</sup> Svjedok R, T. str. 3644.

Prema iskazu jednog svjedoka, cilj tih napada i ubistava bio je "da nas zapla{e, da nas potjeraju. Jednostavno su htjeli o-istiti selo od Muslimana."<sup>1199</sup>

541. Kona~no, 18. aprila, oko 03:00 ili 04:00 sata, stanovnici Muslimani napustili su selo i pje{ice krenuli prema bazi UNPROFOR-a u Divjaku.<sup>1200</sup> Na izlazu iz sela, na kolonu se pucalo iz tvornice SPS i ubijene su tri ~ene.<sup>1201</sup> Sukob je, dakle, trajao sve dok HVO nije uspio u}i u drugi dio sela, 18. aprila 1993.<sup>1202</sup>

542. Pred Vije}em su svjedo-ili svjedoci i izvedeni su kontradiktorni dokazi o u~estvovanju ABiH u sukobu. Optu`ba tvrdi da su muslimansku odbranu zapravo ~inili civili: tamo se nalazila tek nekolicina pripadnika muslimanskih oru`anih snaga ABiH i svega nekoliko pu{aka.<sup>1203</sup> Optu`ba smatra da nije postajala organizirana odbrana sela, te da je svatko u~estvovao u okviru svojih mogu}nosti.<sup>1204</sup> Me|utim, postoje i dokazi o odre|enom, nipo{to zanemarivom, prisustvu ABiH. Za razliku od onoga {to je rekao pred Pretresnim vije}em, jedan svjedok je Tu`ila{tvu rekao da "je samo ~etrdesetak Muslimana iz sela pristupilo Teritorijanoj odbrani",<sup>1205</sup> da bi u vezi sa povla~enjem Muslimana iz sela izjavio:

Teritorijalna odbrana uskoro bi bila ostala bez municije, te su oko 02:00 ili 03:00 sata svi civili napustili selo prate}i vozilo UNPROFOR-a. Nakon toga su se povukli i pripadnici TO-a, po{to vi{e nismo imali municije... pripadnici TO-a oti{li su u selo Grbavica.<sup>1206</sup>

543. Iako se ne sla`e s odbranom da je me|u Muslimanima iz sela bilo 128 pripadnika oru`anih snaga,<sup>1207</sup> Vije}e ipak ne mo`e taj napad okarakterizirati kao napad usmjeren samo na civilno muslimansko stanovni{vo. Prema tome, moglo bi se

---

<sup>1199</sup> Svjedok R, T. str. 3643.

<sup>1200</sup> Svjedok R, T. str. 3585. Baza UNPROFOR-a bila je sjedi{te Britanskog bataljona.

<sup>1201</sup> Habiba Haski} i njena mla|a sestra sa k}eri (svjedok R, T. str. 3574).

<sup>1202</sup> Svjedok R, T. str. 3626.

<sup>1203</sup> Svjedok R, T. str. 3607, 3583, 3628. Isti svjedok tvrdi da su seljaci samo branili svoje porodice (T. str. 3638). Jedan poru~nik UNPROFOR-a tako|e je rekao da bi on ona dva vojno sposobna mu{karca sa pu{kama prije nazvao civilima nego vojnicima (svjedok Parrott, T. str. 3704).

<sup>1204</sup> Svjedok R, T. str. 3648.

<sup>1205</sup> P169, str. 4.

<sup>1206</sup> D71, str. 7. ^ini se da je svjedok Lovri} tu izjavu potvrdio kada je govorio o jedinicama ABiH koje su pratile bjegunce ujutro 18. (T. str. 13063 do 13064); cf. tako|e svjedok Bla{ki}, T. str. 13815. Postoje i drugi pokazatelji koji ukazuju na prisustvo ABiH: "Linija fronta koja je razdvajala HVO i Teritorijalnu odbranu prolazila je pored te ljetne kuhinje." (D71, str. 5) i "U jednom trenutku morao sam pomo}i Teritorijalnoj odbrani po{to je jedan njen pripadnik bio ranjen." (D71, str. 6) Cf. isto svjedok R, T. str. 3647: "Vojnici koji su bili na odmoru i koji su pripadali jedinici Teritorijalne odbrane – nisu to bili vojnici u pravom smislu rije-i – imali su ne{to oru`ja". I svjedok Marin je potvrdio da je postojalo odre|eno prisustvo ABiH, T. str. 9016.

<sup>1207</sup> Svjedok R, T. str. 3607. Osim toga, odbrana tvrdi da je tamo postojala i komandna struktura (svjedok Lovri}, T. str. 13056 - 13057).

re}i da je do povla~enja Muslimana 18. aprila ujutro u Donjoj Ve~eriskoj postojao sukob izme|u HVO-a i hrvatskih samostalnih jedinica sa jedne i ABiH sa druge strane. Prije povla~enja Muslimana, ne izgleda o~igledno da, u odnosu na materijalna razaranja, nisu po{tovani kriteriji proporcionalnosti vojnog napada na polo~aje koje brane vojnici, kao ni da se rane koje je zadobila Had`ira Ba{i} ili izgubljeni ~ivoti ne mogu smatrati posljedicom sukoba izme|u ABiH i HVO-a.

544. Vije}e ipak primje}uje da su brojna razaranja i {tete prouzrokovani nakon {to su zavr{ili napadi na sela i nakon {to je HVO preuzeo kontrolu nad selima. Naro~ito treba napomenuti da su pripadnici HVO-a zapalili muslimanske ku}e<sup>1208</sup> i da se nitko nije potrudio da ugasi vatru. Iz baze UNPROFOR-a moglo su se vidjeti ku}e u plamenu.<sup>1209</sup> Nadalje, nakon {to su civilni Muslimani napustili selo, oplja~kan je materijal iz mekteba.<sup>1210</sup> Od 18. aprila nadalje, te ku}e i mekteb nikako se nisu mogli smatrati vojnim ciljem. Vije}e smatra da te radnje predstavljaju razaranja {irokih razmjera odnosno razaranja koja nisu opravdana vojnom nu~dom.<sup>1211</sup>

#### b. Ga~ice

545. Od trenutka izbijanja sukoba u Donjoj Ve~eriskoj 16. aprila 1993., Hrvati i Muslimani poku{ali su pregovarati kako bi se izbjegli problemi u Ga~icama, ali bez uspjeha.<sup>1212</sup> Tu~ila{two tvrdi da je 17. aprila HVO uputio ultimatum muslimanskim stanovnicima Ga~ica tra~e}i od njih da predaju oru~je i potpi{u izjavu lojalnosti hrvatskoj zajednici u Bosni, {to su Muslimani odbili.<sup>1213</sup> Dan prije napada, 19. aprila, hrvatski stanovnici (~ene i djeca) napustili su muslimanski dio sela.<sup>1214</sup>

---

<sup>1208</sup> Kapetan Ellis iz Britanskog bataljona potvrdio je da je gorilo "vi{e" muslimanskih ku}a nakon {to su Muslimani pobjegli iz sela, ujutro 18. aprila (PT. od 30. septembra 1997., str. 1866). Dana 20. maja ku}e su jo{ uvijek gorile (svjedok Hunter, T. str. 3727).

<sup>1209</sup> Svjedok R, T. str. 3587.

<sup>1210</sup> Svjedok Kaiser, T. str. 7856; P455/17.

<sup>1211</sup> Vije}e se po tom pitanju slo~ilo s optu~om (Zavr{ni podnesak tu~oca, knjiga V, str. 107, para. 2.369 do 2.371 i str. 109, para. 2.377). Odbrana ne spori ~injeniku da spaljivanje ku}a nakon povla~enja Muslimana nije bilo opravdano vojnom nu~dom (Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 9).

<sup>1212</sup> Svjedok Mati}, PT. str. 12883.

<sup>1213</sup> Zavr{ni podnesak tu~oca, knjiga V, str. 101, para. 2.351. Svjedok Hrusti}, T. str. 3481. Svjedok je objasnio razloge odbijanja: "Znali smo otprilike {to se dogodilo u drugim selima. Znali smo da }e nas zaklati i ubiti ako predamo tih nekoliko komada oru~ja" (T. str. 3506).

<sup>1214</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3482.

546. Dana 20. aprila, u 05:50 sati, otvorena je paljba iz minobaca-a i palo je nekoliko granata.<sup>1215</sup> Selo je granatirano sa svih strana, jer je napad vo|en iz tri razli~ita pravca.<sup>1216</sup> Vojnici HVO-a pucali su na selo iz tvornice SPS. U selu je bilo samo tridesetak Muslimana naoru` anih lova-kim pu{kama, te sa nekoliko bombi i granata.<sup>1217</sup> Muslimani su se sklonili u nekoliko ku}a. Mu{karki su se povukli prema {umi dok su ~ene i djeca ostali u podrumima. Nakon granatiranja sela, vojnici koji su nosili oznake "HVO", "HV", "U" i "Vitezovi" okru`ili su muslimanske stanovnike (dakle uglavnom ~ene i djecu).<sup>1218</sup> Neki od tih vojnika Muslimane su nazivali "balijama"<sup>1219</sup> i istjerali ih iz njihovih ku}a,<sup>1220</sup> koje su potom spalili.<sup>1221</sup>

547. U selu su poginula bar ~etiri Muslimana,<sup>1222</sup> uklju~uju}i i jednog koji je izgorio u svojoj ku}i, Fikreta Hrusti}a.<sup>1223</sup> Jedan svjedok tvrdi da je napad na Muslimane u Ga~icama bio "posve sistematski organiziran".<sup>1224</sup> Neki izvori tvrde da je ABiH smatrala da su za pokolj u Ga~icama odgovorni Vitezovi.<sup>1225</sup> Me|utim, o~igledno je da pripadnici te jedinice nisu bili jedini sudionici napada.

548. Odbrana tvrdi da su selo bratile muslimanske paravojne snage. Vije}u je podneseno malo dokaza koji idu u prilog toj tezi.<sup>1226</sup> ^ak i da je bilo tako, paljenje ku}a nastavilo se i nakon {to su vojnici HVO-a i druge jedinice preuzeli kontrolu nad selom.

549. Nakon preuzimanja kontrole nad selom, vojnici HVO-a su stanovnike Ga~ica (247 civila Muslimana) odveli na prisilni mar{ prema Vitezu te ih natjerali da sjednu

---

<sup>1215</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3479, 3483. Jedan je drugi svjedok izjavio da je ~uo dvije ili tri prili~no sna~ne eksplozije oko 7 sati ujutro istoga dana, svjedok Mati}, PT. str. 12884.

<sup>1216</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3485.

<sup>1217</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3481.

<sup>1218</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3484, 3520. Taj svjedok tvrdi da su HVO-u u pomo} pritekle jedna brigada iz Splita i 125. var~a dinska brigada (T. str. 3491).

<sup>1219</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3483, 3484, 3522.

<sup>1220</sup> Svjedok Morsink, PT. str. 7602 do 7604.

<sup>1221</sup> Civilni Muslimani, koji su se kasnije toga dana vra}ali iz Viteza, vidjeli su da ku}e i {tale jo{ uvijek gore (svjedok Hrusti}, T. str. 3488). Jedan posmatra- PMEZ-a potvrdio je da su muslimanske ku}e spaljene poslije sukoba (svjedok Morsink, PT. str. 7600). Vije}e procjenjuje da je spaljeno izme|u petnaest (svjedok Mati}, PT. str. 12890) i trideset i pet (svjedok Hrusti}, T. str. 3516) muslimanskih ku}a, pri ~emu napominje da je gorilo i nekoliko hrvatskih ku}a (svjedok Mati}, PT. str. 12887).

<sup>1222</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3510. Jedan drugi svjedok tvrdi da su sve poginule osobe bili vojnici te da je jednu muslimansku ~rtvu ubio drugi Musliman (svjedok Mati}, PT. str. 12890 do 12891).

<sup>1223</sup> Svjedok Mati}, PT. str. 12890. ^ini se da je taj ~ovjek `iv izgorio.

<sup>1224</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3525.

<sup>1225</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6846. Jedan drugi svjedok potvrdio je da je ~uo da su vojnici bili pripadnici Vitezova (svjedok Mati}, PT. str. 12904).

<sup>1226</sup> Svjedok Mati}, PT. str. 12889.

nasuprot hotelu Vitez, koriste}i ih otprilike tri sata kao `ivi {tit.<sup>1227</sup> Nakon toga su odvedeni natrag u selo, gdje su bili prisiljeni `ivjeti u sedam ku}a koje nisu bile sru{ene. Kasnije je te iste ljudi HVO natovario u kamione i silom evakuirao iz sela.<sup>1228</sup>

550. Vije}e zaklju~uje da te radnje predstavljaju pusto{enja koja nisu opravdana vojnom nu`dom i prisilno preseljavanje civila.

b) Grbavica

551. Selo Grbavica bilo je mje{ovitog sastava, udaljeno kilometar i pol od Starog Viteza.<sup>1229</sup> Brdo Grbavica bilo je od strate{kog zna-aja<sup>1230</sup> utoliko {to bi ABiH, da je zauzela selo, time HVO-u i hrvatskim civilima blokirala pristup glavnoj cesti koja povezuje Travnik i Busova~u.

i) Argumenti strana

552. Tu`ila{two tvrdi da je HVO napao Grbavici 7. septembra 1993. Cilj tog napada se ne osporava. HVO je zauzeo Grbavici 8. septembra 1993. u toku poslijepodneva. Nakon {to su svi borci i civili bosanski Muslimani odba~eni van sela, HVO je po~eo sistematski plja~ati i potom uni{tavati muslimanske ku}e. Nakon toga, bosanski Hrvati uselili su se u one ku}e u kojima su jo{ postojali uslovi za `ivot.<sup>1231</sup>

553. Odbrana tvrdi da je Tihomir Bla{ki} dozvolio legitimni vojni napad na polo~aje ABiH u Grbavici, napad koji je bio opravdan vojnom nu`dom, te da je {teta koju je prouzro~ila ofenziva HVO-a dio uzgredne {tete jedne zakonite vojne operacije.<sup>1232</sup> Nadalje, optu`eni navodno nije naredio plja~ku civilne imovine, do koje je do{lo nakon sukoba, niti je u tu plja~ku bio na bilo koji drugi na~in izravno umije{an. HVO je napao 7. septembra 1993., a sutradan je ostvario sve svoje ciljeve. Potom se, shodno dogovoru, HVO povukao, a stigla je civilna policija iz Viteza radi

---

<sup>1227</sup> Vidi raspravu dalje u tekstu.

<sup>1228</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3496.

<sup>1229</sup> Svjedok Nidi}, T. od 29. jula 1997., str. 749.

<sup>1230</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6876.

<sup>1231</sup> Rezime tu` ioca, str. 30, para. 5.15.

<sup>1232</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 36, 39.

osiguranja reda u selu. Razaranja su navodno po~inili plja~ka{i koji su bili civili, dok se civilna policija bezuspje{no poku{ava suprostaviti tim krivi~nim djelima.<sup>1233</sup>

## ii) Odvijanje napada

554. Obje strane su se slo~ile da je 7. septembra 1993. HVO napao selo Grbavici iz legitimnih razloga.<sup>1234</sup> Ne osporava se da je ABiH u~estvovala u sukobu.<sup>1235</sup> Tihomir Bla{ki} priznaje da je isplanirao tu vojnu operaciju i da je u njoj li~no u~estvovao<sup>1236</sup>. Ta operacija bila je organizirana na vojni na-in.<sup>1237</sup> Operaciju su vodili Ijudi iz HVO-a koje je izabrao Bla{ki} i koji su bili u njegovoj nadle`nosti.<sup>1238</sup> U tom napadu su, izme|u ostalih, u~estvovali i pripadnici jedinice D`okeri,<sup>1239</sup> pripadnici brigade Nikola [ubi] Zrinski,<sup>1240</sup> pripadnici jedinice Tvrko II<sup>1241</sup> i pripadnici vojne policije.<sup>1242</sup>

555. Prvog dana napada, HVO je napao artiljerijom, eksplozivnim sredstvima, uklju~uju}i bombe "bebe".<sup>1243</sup> ABiH je u toku no}i od 7. na 8. septembra 1993. dobila poja~anje, a UNPROFOR je evakuirao civilno stanovni{tvo iz ku}a sagra|enih na brdu Grbavica.<sup>1244</sup> Ujutro 8. septembra, pje{adijske jedinice HVO-a krenule su u napad, sistematski odstranjuju}i sve neprijateljske vojнике i Muslimane iz ku}a u

---

<sup>1233</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 36.

<sup>1234</sup> Tu~ilac smatra da je napad po~eo u 13:55 (Zavr{ni podnesak tu~oca, knjiga V, str. 187, para. 2.688), dok odbrana smatra da je napad po~eo u 14:20 (Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 36).

<sup>1235</sup> Tu~ilac se zapravo sla`e da je zapovjedno mjesto ABiH predstavljalo jedan od glavnih ciljeva prvog dana napada (Zavr{ni podnesak tu~oca, knjiga V, str. 187, para. 2.688). Cf. tako|e P713 (*milinfosum* od 9. septembra 1993.): "Patrola je u spaljenom selu Grbavica otkrila ostatke jednog vojnika ABiH kojemu je bila odrubljena glava i izvra|ena utroba."

<sup>1236</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14453. Bla{ki} je unaprijed upozorio generala Duncana da }e morati napasti i eliminirati Muslimane iz te zone (svjedok Duncan, T. str. 6877). Cf. tako|e svjedok Whitworth, T. str. 7603.

<sup>1237</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 42. Cf. tako|e svjedok Bla{ki}, T. str. 14455. Taj stav potvrdio je svjedok Bower: "^\inilo se da se radilo o profesionalnom napadu, dobro koordiniranoj vojnoj ofenzivi, kako bi se osvojila i zadr`ala jedna zona." (T. str. 6995).

<sup>1238</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14454.

<sup>1239</sup> Svjedok Palavra, T. str. 12358. Svjedok Bower doznao je od britanskih oficira za vezu da su D`okeri bili umije{ani u napad na Grbavici (PT. str. 7010). Cf. tako|e svjedok Whitworth, T. str. 7607; P712, P713.

<sup>1240</sup> P713.

<sup>1241</sup> Svjedok Whitworth, T. str. 7607.

<sup>1242</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16497. Cf. tako|e svjedok Marin, koji se isto tako slo~io da je jedan dio snaga vojne policije u~estvovao u operaciji Grbavica. On tvrdi: "Nismo imali drugih snaga koje su eventualno mogle izvesti taj napad, osim jedinica posebne namjene i vojne policije" (T. str. 10050).

<sup>1243</sup> Svjedok \idi} vidio je projektile "bebe" kako lete dok je bio u Starom Vitezu (T. od 29. jula 1997., str. 749). Cf. tako|e svjedok Whitworth, T. str. 7611; P433/28. Optu`eni je kategori~ki zanijekao da je koristio takvu vrstu oru`ja (svjedok Bla{ki}, T. str. 16509).

<sup>1244</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14466.

kojima su bili.<sup>1245</sup> Kona-no, HVO je preuzeo kontrolu nad svojim ciljevima, a civilna policija HVO-a iz Viteza u{la je u Grbavici radi obezbje|enja reda i sigurnosti.<sup>1246</sup>

556. [to se ti-e razorenih ku}a u Grbavici, Vije}e prihvata tezu da je ABiH okupirala odre|ene ku}e u privatnom vlasni{tvu, te da su time one postale legitimni vojni cilj.<sup>1247</sup> Odbrana tvrdi da su upravo iz tog razloga te ku}e spaljene u toku sukoba.<sup>1248</sup> Nadalje, odbrana smatra da plja~ke i ve}ina po`ara nisu bili rezultat djelovanja vojnika ve} civila koji su do{li u selo nakon {to je HVO preuzeo kontrolu; posrijedi su naro-ito kriminalci i elementi koji su se otigli kontroli.<sup>1249</sup>

557. Izvedeni dokazi pokazali su da su vojnici bili u svega nekoliko ku}a.<sup>1250</sup> Osim toga, o-igledno je da je veliki broj ku}a zapaljen nakon borbi, uklju~uju}i dakle i ku}e koje nisu predstavljale legitimne ciljeve.<sup>1251</sup> [to se ti-e samog ~ina potpaljivanja, on sa vojnog stajali{ta zaista nije bio potreban. General Duncan je izjavio:

Ta-no je da je bilo potrebno osvojiti objekte u gornjem dijelu sela po{to se radilo o polo`aju od interesa, no ja smatram da nije bilo potrebno uni{titati te objekte - a upravo je to ura|eno - po{to su ti objekti na uzvisini bili interesantni sa vojnog stajali{ta upravo zbog toga {to su pru`ali skloni{te i za{titu, te predstavljali dobru odbrambenu poziciju.

Me|utim, oni su ih zapalili, i to nakon napada. Smatram da se tu nije radilo ni o kakvom vojnem cilju.<sup>1252</sup>

558. [to se ti-e plja-ki, Vije}e dodu{e prihvata mogu}nost da su u njima u-estvovali civili, kao {to to tvrdi odbrana.<sup>1253</sup> Me|utim, iz svjedo-enja i iz dokaznog materijala jasno proizlazi da su vojnici, nakon {to su potisnuli ABiH van te zone,

---

<sup>1245</sup> Svjedok Whitworth, T. str. 7604-7605.

<sup>1246</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14466 do 14467.

<sup>1247</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 42.

<sup>1248</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14467. Odbrana tvrdi da je ve}ina ku}a u Grbavici o{te}ena u razdoblju izme|u oktobra 1993. i marta 1994., iz ~ega slijedi da nisu zapaljene u toku samog napada (Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, str. 44).

<sup>1249</sup> Svjedok Marin, T. str. 10051; svjedok Palavra, T. str. 12362. Hrvati koji su se smjestili u muslimanske ku}e u Grbavici bili su izbjeglice iz drugih gradova i sela. (svjedok Palavra, T. str. 12356).

<sup>1250</sup> Svjedok Whitworth, T. str. 7710.

<sup>1251</sup> Svjedok Marin dr`i da je 80% ku}a spaljeno (T. str. 10051). P712 (*milinfosum* od 8. septembra 1993.): "Trenuta~no gori ve}ina ku}a u selu (njih pedesetak)." Cf. tako |e svjedok Hunter, T. str. 3714; P433/21-23, P433/25-27, P433/29-31.)

<sup>1252</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6858. Svjedok nadalje tvrdi da je u interesu HVO-a bilo da ti objekti ostanu netaknuti (T. str. 6877). Dodao je da je nakon sedam mjeseci provedenih u La{vanskoj dolini uo~io da je ovaj postupak napada, nakon kojeg bi uslijedilo spaljivanje imovine, bio u skladu sa napadima koje je HVO sprovodio u-itavoj La{vanskoj dolini (T. str. 6876).

<sup>1253</sup> Svjedok Bower, T. str. 6996.

sistematski plja-kali muslimanske stambene objekte<sup>1254</sup> u Grbavici, a potom ih zapalili:

Nakon {to su zavr{ili tu operaciju, po-eli su sistemetski paliti sve objekte koje smo tamo vidjeli... ja sam video da brojni vojnici HVO-a plja-kaju i da su svi objekti zapaljeni.<sup>1255</sup>

559. Vije}e se sla`e sa mi{ljenjem svjedoka koji dr`e da su bosanski Hrvati zapalili muslimanske ku}e kako bi odvratili Muslimane od eventualnog povratka.<sup>1256</sup> Ta razaranja nisu bila opravdana vojnom nu` dom, a ta-no je i da se plja-kalo.

c) Odgovornost generala Bla{ki}a

560. Kao {to je ve} re-eno, Vije}e prihvata mogu}nost da su sela Ve-eriska, Ga-ice i Grbavica mogla biti napadnuta zbog njihovog vojnog zna~aja. Me|utim, Vije}e ujedno primje}uje da su jedinice, za koje je Vije}e ve} utvrdilo da su bile pod kontrolom optu`enog, istovremeno odnosno nakon napada razarale, plja-kale i silom preseljavale civile.

S tim u vezi, Vije}e nagla{ava da je general Bla{ki} za te napade upotrebio jedinice za koje je znao, ili je bar znao za neke od njih, da se, kako je sam rekao, te{ko mogu kontrolirati, te da je to uradio usprkos ~inenici da se za te jedinice sumnjalo da su u-estvovale u nekim prija{njam zlo-inima. Kona-no, Vije}e podsje}a da je utvrdilo da je optu`eni bio nadre|en trupama koje su bile umije{ane u te napade, uklju~uju}i i snage policije.

562. Vije}e zaklju~uje da je general Bla{ki} odgovoran za zlo-ine po-injene u ta tri sela na osnovu eventualnog *dolusa*, odnosno, drugim rije-ima, zato {to je naredio akcije za koje je mogao razumno prepostaviti da }e dovesti do zlo-inâ.

---

<sup>1254</sup> Svjedok Bower tvrdi da su plja-ke vr{ili "... prvo vojnici HVO-a. Uzimali su stvari, namje{taj." (T. str. 6996). Zamijetio je da su "... neke hrvatske porodice `ivjele u selu i da njihove ku}e nisu bile taknute, ali je zato muslimansko stanovni{two bilo istjerano iz ku}a." (T. str. 7260).

<sup>1255</sup> Svjedok Whitworth, T. str. 7606. Cf. tako|e svjedok \idi}: "Vidio sam da ku}e po-inju goriti. U po-etu sam mislio da su ku}e zapaljene zato {to su pogo|ene iz vatre nog oru`ja, no pogrije{io sam. Kasnije sam pa`ljivije promatrao. Vidio sam vojnike, me|u kojima je bilo i civila, kako plja-kaju ku}e u Grbavici ... prvo bi odnijeli odre|ene stvari, a zatim bi potpalili ku}e. U jednom smo trenutku vidjeli da gori vi{e od sto ku}a odjednom. Sve one ku}e koje su pripadale Muslimanima bile su zapaljene. Samo nekoliko muslimanskih ku}a nije bilo zapaljeno. Dakle, u selu je ostalo tek nekoliko ku}a, a prije ih je bilo vi{e od dvije stotine." Svjedok je tako|e primijetio da je izgorjela i d`amija u Grbavici (T. od 29. jula 1997., str. 749-750).

<sup>1256</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6877. Cf. tako|e svjedok Whitworth, T. str. 7607.

## C. Op{tina Busova~a

563. Op}enito gledaju}i, odbrana ne osporava ~injenicu da su po~injena zlodjela u, primjerice, selima Lon~ari i O~ehni}i.<sup>1257</sup> Ona, me|utim tvrdi da se ti zlo~ini ne mogu pripisati Tihomiru Bla{ki}u.

### 1. Napadi na sela u op{tinama Busova~a

564. Sredinom aprila 1993., gotovo istodobno s ofenzivama na sela u op{tinama Vitez i Kiseljak, jedinice HVO-a i vojne policije u juri{nom su napadu osvojile mjesta Lon~ari i O~ehni}i.

#### a) Lon~ari

565. Prije napada u mjesecu aprilu 1993., selo Lon~ari bilo je nastanjeno gotovo isklju~ivo muslimanskim stanovni{tvom. Prema popisu stanovni{tva iz 1991., u njemu su `ivjela 44 Hrvata, 249 Muslimana i jedan Jugosloven.<sup>1258</sup> Susjedna mjesta su Puti{, Jelinak i Merdani.

566. Uve~e 16. aprila 1993., `ene i djeca hrvatske nacionalnosti, koji su bili upozoreni da predstoji napad, napustili su to podru~je.<sup>1259</sup> Nekoliko sati kasnije, HVO je artiljerijskom vatrom granatirao sela Jelinak, Merdani i Puti{.<sup>1260</sup> Civilni iz tih mjesta pobegli su u pravcu Busova~e.<sup>1261</sup>

567. Ujutro 17. aprila, vojnici HVO-a,<sup>1262</sup> pripadnici brigade Nikola [ubi] Zrinski<sup>1263</sup> i pripadnici jedinice D`okeri<sup>1264</sup> prodrli su u Lon~are, pretresaju}i sistematski muslimanske ku}e u potrazi za vojno sposobnim mu{karcima<sup>1265</sup> i oru`jem<sup>1266</sup>. Dvadeset i pet osoba je uhap{eno,<sup>1267</sup> odvedeno u zatvor u Kaoniku i tamo zato~eno. Osim toga, oko 200 osoba, me|u kojima je bilo `ena, djece i staraca,

---

<sup>1257</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, F, str. 120 i knjiga VI, J, str. 1.

<sup>1258</sup> P46 i svjedok Q, T. str. 3762.

<sup>1259</sup> Svjedok Q, T. str. 3764.

<sup>1260</sup> Svjedok Q, T. str. 3775-3777.

<sup>1261</sup> Svjedok Q, T. str. 3776.

<sup>1262</sup> Svjedok Q, T. str. 3766. Taj je svjedok izjavio da su vojnici koji su 16. aprila 1993. u{li u Lon~are na uniformama imali obilje`ja HVO-a. (T. str. 3776)

<sup>1263</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15101.

<sup>1264</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3847-3848.

<sup>1265</sup> Svjedok Q, T. str. 3765.

<sup>1266</sup> Svjedok Q, T. str. 3769.

<sup>1267</sup> Svjedok Q, T. str. 3776.

porijeklom, između ostalog, iz sela Jelinak i Puti{,<sup>1268</sup> okupljeno je u mektebu d' amije.<sup>1269</sup> Zaprije}eno im je smr}u ako poku{aju pobje}i,<sup>1270</sup> a vi{e njih je pretu~eno.<sup>1271</sup> Za to vrijeme, hrvatski vojnici potpaljivali su stambene objekte i staje, polijevavaju}i ih benzinom.<sup>1272</sup> Brojni civilni Muslimani natjerani su da napuste selo i da odu u Vrhovine.<sup>1273</sup> Po dolasku u to mjesto, sklonili su se u podrume, te su nanovo bili izlo`eni intenzivnom granatiranju.<sup>1274</sup>

568. U Lon-arima su zapaljene ku}e i {tale koje su pripadale Muslimanima.<sup>1275</sup> Tako|e su zapaljeni stambeni objekti u selima Jelinak i Puti{.<sup>1276</sup> Stoka je `iva spaljena.<sup>1277</sup> Oko desetak osoba od tada se smatraju nestalima.<sup>1278</sup>

b) O-ehni}i

569. Prije po~etka naprijateljstava u aprilu 1993., u zaseoku O-ehni}i `ivjelo je isklju~ivo muslimansko stanovni{tvo. Prema popisu stanovni{tva iz 1991., tamo je `ivjelo 33 Muslimana.<sup>1279</sup>

570. Dana 27. januara 1993., vojnici HVO-a u{li su u mjesto, uhapsili vojno sposobne mu{karce i oduzeli im oru`je.<sup>1280</sup> Odveli su ih potom u zatvor u Kaoniku,<sup>1281</sup> gdje su ostali zato~eni sve do februara.<sup>1282</sup> Tokom zato~enja bili su podvrgnuti mnogobrojnim zlostavljanjima.<sup>1283</sup>

571. Tri mjeseca kasnije, dana 19. aprila u toku poslijepodneva, pripadnici vojne policije, ta~nije 4. bojne, postupaju}i u skladu sa nare|enjem Pa{ka Ljubi~i}a,<sup>1284</sup>

---

<sup>1268</sup> Svjedok Q, T. str. 3770.

<sup>1269</sup> Svjedok Q, T. str. 3770.

<sup>1270</sup> Svjedok Q, T. str. 3770.

<sup>1271</sup> Svjedok Q, T. str. 3773.

<sup>1272</sup> Svjedok Q, T. str. 3769-3770.

<sup>1273</sup> Svjedok Q, T. str. 3774.

<sup>1274</sup> Svjedok Q, T. str. 3774.

<sup>1275</sup> Svjedok Q, T. str. 3771, str. 3778.

<sup>1276</sup> Svjedok Q, T. str. 3777.

<sup>1277</sup> Svjedok Q, T. str. 3778.

<sup>1278</sup> Svjedok Q, T. str. 3785.

<sup>1279</sup> P46.

<sup>1280</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3811.

<sup>1281</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3812.

<sup>1282</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3814.

<sup>1283</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3811.

<sup>1284</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3830.

prodri su u selo,<sup>1285</sup> otvorili vatru i sistematski palili ku}e i gazdinstva koja su pripadala Muslimanima.<sup>1286</sup> Ubili su oko petero civila, me|u kojima je bilo i `ena,<sup>1287</sup> a tijela su spalili.<sup>1288</sup>

572. Zapaljeni su muslimanski stambeni objekti u selu O~ehni}i.<sup>1289</sup> Nekoliko osoba je ranjeno,<sup>1290</sup> a najmanje pet civila ubijeno.<sup>1291</sup> Tako|e je pobijena stoka.<sup>1292</sup>

c) Zaklju~ci

i) Organizirani i rasprostranjeni karakter napada

573. Vije}e je uvjereni da su gore opisani zlo-ini bili prethodno organizirani, o~emu svjedo~e sljede}e ~injenice:

- napadi na Lon~are i O~ehni}e po~eli su 17., odnosno 19. aprila 1993., dakle prakti~ki istovremeno s ofenzivama vo|enim na podru~ju Viteza i Kiseljaka;
- posljedice tih napada sli~ne su posljedicama napada na sela u op{tinama Vitez i Kiseljak: odvajanje vojno sposobnih mu{karaca, okupljanje i deportiranje staraca, `ena i djece, zastra{ivanje civila ubistvima i batinanjima, te sistematsko paljenje i plja~kanje stambenih objekata i gazdinstava;
- kona~no i {to je jo{ specifi~nije, hrvatski stanovnici sela Lon~ari su bili upozoren na te ofenzive, te su napustili selo nekoliko sati prije po~etka neprijateljstava.

574. Vije}e je tako|e procijenilo da su ti napadi bili rasprostranjeni. ^ak i ako su napadi hrvatskih vojnika bili uglavnom usmjereni na samo dva sela u op{tini Busova~a, neosporivo je da su ona potpuno uni{tena i da su prognani svi stanovnici tih sela.

---

<sup>1285</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3829. Po kazivanju svjedoka Nuhagi}a, vojnici koji su u{li u selo bili su maskirani kako ih se ne bi prepoznalo.

<sup>1286</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3815.

<sup>1287</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3816, str. 3840.

<sup>1288</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3841.

<sup>1289</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3815.

<sup>1290</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3815.

<sup>1291</sup> P242.

<sup>1292</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3829.

575. U Busova~i, u kojoj je prije po~etka neprijateljstava ~ivjelo dvije do tri hiljade Muslimana, danas ih je izgleda ostalo svega tridesetak.<sup>1293</sup>

ii) Muslimanski i civilni karakter napadnutog stanovni{tva

576. Vije}e potvr|uje da te ofenzive nisu bile opravdane vojnim razlozima, ve} da su bile uglavnom usmjerene protiv civila Muslimana i njihove imovine.<sup>1294</sup>

577. Vije}e priznaje da je postepeno uspostavljen muslimanski oru`ani otpor: organizirane su grupe vojnika koje su naizmjени~no dr`ale stra`u u selima.<sup>1295</sup> Vije}e je tako|e ustanovilo da su mjesta Jelinak, Merdani i Puti{, te zaselak Lon~ari, bili u razini linije fronta koja je razdvajala snage HVO-a i snage ABiH, te da su se tu vodile ~estoke borbe izme|u dvije vojske. S tim u vezi, Vije}e zamje}uje da su iskopani rovovi, naro~ito u selu Lon~ari.<sup>1296</sup> Kona~no, Vije}e smatra da je, u vrijeme tih doga|anja, vojska Bosne i Hercegovine kontrolirala, izme|u ostalog, sela Jelinak i Merdani.<sup>1297</sup>

578. Vije}e, me|utim, napominje da su stanovnici O~ehni}a<sup>1298</sup> i Lon~ara<sup>1299</sup> razoru`ani prije napada, te da stoga nisu mogli pru`iti otpor redovnim jedinicama HVO-a i vojnoj policiji.

579. [to je jo{ va`nije, Vije}e je uvjereni, s obzirom na prirodu i obim po~injenih zlo~ina, da te jedinice nisu napadale samo vojne ciljeve, ve} uglavnom civile. Doista, plja~kane su i razorene privatne ku}e u vlasni{tvu Muslimana, a njihova gazdinstva i stoka su zapaljeni. Povrh toga, ubijani su, zatvarani i batinani uglavnom civili Muslimani, koji su na kraju protjerani prema teritorijama pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine.

---

<sup>1293</sup> Svjedok FF, T. str. 4592-4593.

<sup>1294</sup> Svjedok Nuhagi} je izjavio da je napad na selo O~ehni}i izvr{en kao odmazda zbog toga {to je ABiH zapalila kasarnu u Dragi. (T. str. 3826)

<sup>1295</sup> Svjedok Q, T. str. 3762. Svjedok Q je istra`iteljima Tu`ila{tva izjavio da su Muslimani u dobi izme|u 15 i 50 godina bili mobilizirani. (T. str. 3782)

<sup>1296</sup> Svjedok Q, T. str. 3783.

<sup>1297</sup> Svjedok Q, T. str. 3786-3787.

<sup>1298</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3811.

<sup>1299</sup> Svjedok Q, T. str. 3782.

## 2. Odgovornost generala Bla{ki}ja

### a) Argumenti strana

580. Tu` ilac tvrdi da je general Bla{ki} usmeno naredio zapovjednicima jedinica HVO-a umije{anim u zlodjela da napadnu i "o~iste" mesta Lon~ari i O~ehni}.<sup>1300</sup> Tu` ilac tu tvrdnju potkrepljuje ~injenicom da su ta sela napadnuta ta~no na isti na~in kao i sva druga mesta u La{vanskoj dolini.<sup>1301</sup> Osim toga, Tu` ilac tvrdi da su krivi-na djela u Lon~arima<sup>1302</sup> i u O~ehni}ima<sup>1303</sup> po~inili upravo pripadnici regularnih snaga HVO-a i jedinice D` okeri.

581. Odbrana pak tvrdi da optu` eni nije naredio da se uni{ti selo Lon~ari.<sup>1304</sup> S tim u vezi, odbrana veli da je general Bla{ki}, u nare|enu koje je izdao vojnoj policiji 16. aprila 1993. u 01:30 sati, samo naredio da se odbrani cesta Vitez - Busova~a i sprije~i svaki eventualan napad ABiH iz pravca Zenice i Kubera.<sup>1305</sup> Odbrana dodaje da su zlo~ine vjerovatno po~inili pripadnici jedinice D` okeri nad kojom, tvrdi odbrana, optu` eni nije imao nikakvu kontrolu.<sup>1306</sup> Naposljetu, ona tvrdi da je razaranje muslimanskih stambenih objekata moglo predstavljati uzgrednu {tetu prouzro~enu borbama izme|u snaga ABiH i HVO-a koje su se vodile u Jelinku i Puti{u.<sup>1307</sup> [to se ti-e zlo~ina po~injenih u O~ehni}ima, odbrana priznaje da je napad vodio zapovjednik 4. bojne vojne policije i njegovi ljudi.<sup>1308</sup> Odbrana, me|utim, dr` i da optu` eni nije bio nadre|en toj jedinici, ve} da je ta jedinica bila direktno podre|ena centralnom uredu vojne policije.<sup>1309</sup> [tavi{e, odbrana tvrdi da general Bla{ki}, po{to nije primio nikakav izvje{taj o tim doga|anjima, nije mogao ni znati da su u O~ehni}ima po~injena ka` njiva djela.<sup>1310</sup>

---

<sup>1300</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga VII, para. 2.164.

<sup>1301</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.165.

<sup>1302</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.157 do 2.159.

<sup>1303</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.162 i 2.163.

<sup>1304</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, J, str. 1.

<sup>1305</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, J, str. 1.

<sup>1306</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, str. 2.

<sup>1307</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga IV, J, str. 4.

<sup>1308</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga IV, F, str. 119.

<sup>1309</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga IV, F, str. 119.

<sup>1310</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga IV, F, str. 119.

b) Individualna krivi~na odgovornost generala Bla{ki}ja

582. Vije}e }e najprije pokazati da je u vrijeme napadâ general Bla{ki} bio nadre|en jedinicama umije{anim u zlo~ine. Vije}e }e zatim, na osnovu sadr`aja nare|enja i izvje{taja koji su mu podastrti u toku su|enja, a naro~ito na osnovu op{teg konteksta u koji se uklapaju zlodjela, zaklju~iti da je optu`eni bio direktno umije{an u napade na Lon~are i O~ehni}e.

i) Optu`eni je bio nadre|en snagama koje su u~estvovalle

583. Vojnici koji su krivi za zlodjela po~injena u aprilu 1993. u Lon~arima i O~ehni}ima pripadali su redovnim jedinicama HVO-a,<sup>1311</sup> kao i 4. bojni vojne policije, konkretnije D`okerima.<sup>1312</sup>

584. Ne osporava se da su redovne jedinice HVO-a u Busova-i, me|u kojima je bila brigada Nikola [ubi} Zrinski koja je djelovala u toj zoni, direktno izvr{avale nare|enja optu`enog.<sup>1313</sup>

585. [to se ti~e 4. bojne vojne policije i jedinice D`okeri, Vije}e ponavlja da je uvjerenio, usprkos tvrdnjama odbrane, a u skladu sa ve} iznesenim stavom Vije}a o zlo~inima po~injenim u op{tini Vitez, da su u predmetno vrijeme te formacije tako|e bile podre|ene generalu Bla{ki}u.

586. Ta tvrdnja se prije svega zasniva na izjavama samog optu`enog. Potvr|uju je i saglasne izjave nekoliko svjedoka. Svjedo~e}i pred Vije}em, optu`eni je sam rekao da je vojna policija potpadala pod njegovu komandu u vrijeme kriminalnih doga|anja u Lon~arima i O~ehni}ima.<sup>1314</sup> Osim toga, nekoliko je svjedoka potvrdilo da je vojna policija bila pod komandom optu`enog.<sup>1315</sup>

587. Tu tvrdnju potvr|uje ~inenica da je u toku 1993., optu`eni redovno izdavao nare|enja vojnoj policiji. Radilo se o raznovrsnim nare|enjima<sup>1316</sup> koja su se odnosila

---

<sup>1311</sup> Svjedok Q, T. str. 3766, str. 3776.

<sup>1312</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3830, str. 3847-3848.

<sup>1313</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15101.

<sup>1314</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13691, str. 15110.

<sup>1315</sup> Svjedok HH, T. str. 5129; cf. tako|e svjedok Baggesen, T. str. 1125.

<sup>1316</sup> Cf. P422, P456/5, P456/7, P456/26, P456/30, P456/33, P456/34, P456/38, P498/9 i D87, D208, D263, D380, D382, D400, D405, D511.

kako na organizacioni aspekt,<sup>1317</sup> tako i na pona{anje trupa.<sup>1318</sup> Osim toga, optu`eni je vojnoj policiji uputio i nekoliko pripremnih borbenih nare|enja<sup>1319</sup> i nare|enja za borbeno djelovanje,<sup>1320</sup> {to bez sumnje potvr|uje da je imao kontrolu nad njima.

ii) Optu`eni je bio odgovoran za napade na sela Lon~ari i O~ehni}i

588. Vije}e potvr|uje da je u predmetnom razdoblju general Bla{ki} izdao brojna nare|enja jedinicama umije{anim u zlo~ine, posebice brigadi Nikola [ubi] Zrinski, te da ih je rasporedio u zonu u kojoj su po~jeni zlo~ini.<sup>1321</sup> Nadalje, izvje{taji koje je optu`eni primio od zapovjednikâ te brigade potvr|uju da je optu`eni bio u potpunosti obavije{ten o tome kako se njihov zadatak odvijao na terenu.<sup>1322</sup>

589. Ta-no je da Vije}e ne posjeduje nijedno nare|enje *stricto sensu* upu}eno tim jedinicama u kojem se od njih tra`i da zauzmu sela Lon~ari i O~ehni}e. O~ito je, me|utim, da Vije}e ne posjeduje sva nare|enja koja je optu`eni izdao u vrijeme tih doga|anja, kao {to se to jasno vidi iz isprekidane numeracije dokaznih predmeta izvedenih u toku su|enja. S tim u vezi Vije}e konstatira da je za period od 17. aprila u 04:00 sata do 19. aprila u 18:45 sati primilo samo desetak nare|enja koja je izdao general Bla{ki},<sup>1323</sup> pri ~emu izme|u prvog i posljednjeg dokumenta nedostaje ~etrdeset brojeva.<sup>1324</sup> Vije}e primje}uje da se optu`eni svojim jedinicama ~esto obra}ao i usmenim putem.

590. [to je jo{ va`nije, Vije}e je van svake razumne sumnje uvjereni da obim po~jenih zlodjela, koli~ina sredstava upotrebljenih u tu svrhu, a naro~ito istovremenost i sli~nost napadâ na mjesta Busova~a, Vitez (osobito na naselja Ahmi}i, Nadioci, Piri}i i [anti}i) i Kiseljak (naro~ito naselja Behri}i, Gomionica, Gromiljak, Polje Vi{njica, Rotilj i Vi{njica), ukazuju na to da je general Bla{ki} naredio ofenzive na Lon~are i O~ehni}e.

---

<sup>1317</sup> Cf. P456/21, P/456/31.

<sup>1318</sup> Cf. P423, P424, P456/40, P456/27, P456/41, P456/77, P498/7, P498/8 i D354, D357, D368, D384, D386, D388, D389, D391, D456/44.

<sup>1319</sup> Cf. P456/6, P456/35, P456/85, D267, D298.

<sup>1320</sup> Cf. D268, D296.

<sup>1321</sup> D268, D269, D281, D284, D296.

<sup>1322</sup> D277, D288, D289, D292, D294, D313, D314, D315, D324, D332.

<sup>1323</sup> P456/45 i D284, D296, D297, D298, D299, D300, D301.

<sup>1324</sup> Prvo nare|enje izdano je 17. aprila u 04:00 sata i ozna~eno je brojem 291/93, dok je posljednje nare|enje ozna~eno brojem 331/93.

591. S tim u vezi Vije}e nagla{ava, kao {to je to ve} prethodno jasno istaklo,<sup>1325</sup> da su zlodjela po~injena u Busova~i istovjetna onima po~inenim u drugim op{tinama: ubistva, batinjanje, zatvaranje i prisilno istjerivanje civila Muslimana, te paljenje privatnih stambenih objekata. Kona~no, Vije}e isti~e da su svi ti zlo~ini po~jeni u istom op{tem kontekstu progona muslimanskog stanovni{tva iz srednje Bosne, te da predstavljaju najekstremniji oblik tog progona.

592. Vije}e je tako|e van svake razumne sumnje uvjereni, time {to je izdavao nare|enja vojnoj policiji u aprilu 1993., znaju}i vrlo dobro da u njenom sastavu ima kriminalaca,<sup>1326</sup> time hotimi~no preuzeo rizik da zbog njihovog u~estvovanja u ofenzivama budu po~jeni vrlo nasilni zlo~ini. Ta~no je da je u novembru 1992. i u martu 1993. general Bla{ki} naredio da se obustavi paljenje ku}a te je zatra`io od zapovjednika redovnih jedinica HVO-a i vojne policije da identificiraju zlo~ince odgovorne za ta djela.<sup>1327</sup> Me|utim, on gotovo nikada nije preduzeo disciplinske mjere protiv tih zlo~inaca niti ih je neutralizirao preduzimaju}i mjere kojima bi se sprije~ilo ponovno po~ijavanje vrlo te{kih zlodjela, do kakvih je do{lo u Lon~arima i O~ehni}ima.

#### D. Op{tina Kiseljak

593. Op{te gledaju}i, odbrana ne osporava ~inenicu da su pripadnici HVO-a u aprilu i junu 1993. po~inili krivi~na djela nad civilnim muslimanskim stanovni{tvom u regiji Kiseljak.<sup>1328</sup> Odbrana, me|utim, ne priznaje da je optu`eni odgovoran za te zlo~ine.

##### 1. Napadi u aprilu i junu 1993. na sela u enklavi Kiseljak

594. Dana 18. aprila, jedinice HVO-a sistematski su osvajale, u juri{nim napadima, sela na sjeveru te regije u kojima je `ivjelo ve}insko muslimansko stanovni{tvo: Behri}e, Gomionicu, Gromiljak, Hercege, Polje Vi{n}jicu, Vi{n}jicu, Rotilj i Svinjarevo. Dana 12. juna iste godine, vojska bosanskih Hrvata pokrenula je ofenzivu na muslimanska sela na jugu op{tine, odnosno na Grahovce, Han Plo-u i Tulicu.

---

<sup>1325</sup> Svjedok Morsink, T. str. 7322-7323 (cf. gore, rasprava o Ahmi}ima).

<sup>1326</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13518.

<sup>1327</sup> P456/16.

<sup>1328</sup> Odbrana je u nekoliko navrata u svom zavr{nom podnesku priznala da su vojnici HVO-a po~inili zlo~ine na podru~ju Kiseljaka (cf. knjiga VI, N, str. 52, str. 61, str. 72, str. 73, str. 74 i str. 75).

a) Napadi na sela na sjeveru opštine Kiseljak

i) Behrići i Gomionica

595. Prije po-etka neprijateljstava u mjesecu aprilu 1993., u selima Behrići i Gomionica `ivjeli su isključivo Muslimani. Po popisu stanovništva iz 1991., konkretno u Behrićiima `ivjela su 153 Muslimana i 45 Hrvata, dok je u Gomionici `ivjelo 417 Muslimana i 6 Hrvata.<sup>1329</sup> Ta dva sela udaljena su oko 6,5 kilometara od kasarne u Kiseljaku.

596. Napad na ta dva mjesta odvijao se u dvije uzastopne faze: prvo je nastupila ofenziva artiljerije a zatim pješadije. Od 18. do 21. aprila 1993., artiljerija HVO-a ispalila je na ta dva sela najmanje 50 projektila, među kojima je bilo i zapaljivih granata.<sup>1330</sup> Mnogi civili su se stoga sklonili u opština Visoko.<sup>1331</sup> Uim je granatiranje završilo i povukli se vojnici koji su se pokušali oduprijeti napadima,<sup>1332</sup> pješadija HVO-a stala je sistematski paliti i pljačkati kuće i staje u donjoj Gomionici koje su pripadale Muslimanima.<sup>1333</sup> Brojni Muslimani, među kojima je bilo i vojnika,<sup>1334</sup> sklonili su se na nekoliko sedmica u gornje selo. U mjesecu junu 1993. artiljerijske i pješadijske snage HVO-a započele su nove ofenzive na Gomionicu.<sup>1335</sup>

597. Svi stanovnici Muslimani na kraju su protjerani iz tih mjesta. Uniten je 131 stambeni objekt i 98 staja.<sup>1336</sup> Dva vjerska objekta u tim mjestima takođe su zapaljena.<sup>1337</sup>

ii) Gromiljak

598. Prije napada u aprilu 1993., Gromiljak je bilo selo sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Po popisu stanovništva iz 1991., u njemu je `ivjelo 425 Hrvata, 143

---

<sup>1329</sup> P46.

<sup>1330</sup> Svjedok SS, T. str. 6900-6901.

<sup>1331</sup> Svjedok SS, T. str. 6901.

<sup>1332</sup> Svjedok SS, T. str. 6902-6903.

<sup>1333</sup> Svjedok SS, T. str. 6902-6906.

<sup>1334</sup> Svjedok SS, T. str. 6909-6921.

<sup>1335</sup> Svjedok SS, T. str. 6908-6910.

<sup>1336</sup> Svjedok SS, T. str. 6910-6912.

<sup>1337</sup> Svjedok SS, T. str. 6911-6912.

Muslimana i 16 Jugoslovena.<sup>1338</sup> To selo nalazi se 5,3 kilometra sjeverno od kasarne u Kiseljaku.

599. Dana 18. aprila 1993., pje{adija HVO-a prodrla je u Gromiljak kako bi razoru`ala stanovnike Muslimane,<sup>1339</sup> a potom je zato~ila jedan dio tih stanovnika u podrum jedne privatne ku}e.<sup>1340</sup> Sedmicu dana kasnije, oslobo|ene su `ene i djeca, dok su vojno sposobni mu{karci ostali u zato~enju petnaest dana, te su odvo|eni na linije fronta da tamo kopaju rovove.<sup>1341</sup> Nakon {to su oslobo|eni, hrvatske vlasti prisile su Muslimane da se svakodnevno javljaju u lokalnu stanicu policije i da po{tuju policijski sat koji im je bio nametnut, izme|u 21:00 sata i 5:00 sati.<sup>1342</sup>

600. Vojnici HVO-a plja-kali su<sup>1343</sup> i palili muslimanske ku}e u selu i protjerali njihove stanovnike. D`amija je neznatno o{te}ena u poku{aju podmetanja po`ara.<sup>1344</sup>

### iii) Hercezi

601. Prije neprijateljstava u mjesecu aprilu 1993., u selu Hercezi `ivjelo je ve}insko muslimansko stanovni{vo. Po popisu stanovni{va iz 1991., u selu su `ivjela 42 Hrvata i 140 Muslimana.<sup>1345</sup>

602. Dana 18. aprila 1993., HVO je artiljerijskom paljbom napao mjesto Hercezi.<sup>1346</sup> Muslimanski vojnici koji su branili selo pobegli su u {umu gdje su proveli oko dva dana.<sup>1347</sup> Hrvatski vojnici su zatim u{li u selo i od Muslimana zatra`ili da im predaju oru`je koje posjeduju, prijete}i im da }e pobiti sve stanovnike, uklju~uju}i `ene, djecu i starce.<sup>1348</sup> Nakon {to su u-inili {to im je nare|eno,<sup>1349</sup> muslimanski stanovnici tog sela proveli su nekoliko mjeseci u ku}nom pritvoru, a HVO ih je obavezao da se triput dnevno javljaju na jedno ta~no odre|eno mjesto.<sup>1350</sup>

---

<sup>1338</sup> P46.

<sup>1339</sup> D305; svjedok LL, T. str. 5955.

<sup>1340</sup> Svjedok LL, T. str. 5956.

<sup>1341</sup> Svjedok LL, T. str. 5956-5957.

<sup>1342</sup> Svjedok LL, T. str. 5957.

<sup>1343</sup> Svjedok LL, T. str. 5991-5992.

<sup>1344</sup> Svjedok LL, T. str. 5966.

<sup>1345</sup> P46.

<sup>1346</sup> Svjedok JJ, T. str. 5487.

<sup>1347</sup> Svjedok JJ, T. str. 5487.

<sup>1348</sup> Svjedok JJ, T. str. 5488.

<sup>1349</sup> Svjedok DD, T. str. 5221. Prema rije~ima tog svjedoka, budu}i da su stanovnici sela pristali na predaju oru`ja, selo nije zapaljeno kao {to je to bio slu~aj sa drugim mjestima u regiji.

<sup>1350</sup> Svjedok DD, T. str. 5222; svjedok JJ, T. str. 5488.

Od augusta nadalje vojno sposobni muškarci odvojeni su na front da tamo kopaju rovove.<sup>1351</sup>

603. U septembru te iste godine, svi stanovnici Hercega odvedeni su u logor Rotilj,<sup>1352</sup> a zatim u kasarnu u Kiseljaku ili su odvojeni na front da kopaju rovove.<sup>1353</sup>

604. Vojnici HVO-a pljačkali su privatne kuće i prisvojili su svu stoku.<sup>1354</sup> Hrvati su se uselili u kuće u kojima su prвobitno živjeli Muslimani, koje su prisilili da napuste selo.<sup>1355</sup>

#### iv) Polje Višnjica i Višnjica

605. Prije naprijateljstava u mjesecu aprilu 1993., u Višnjici je živjelo većinsko muslimansko stanovništvo. Prema popisu stanovništva iz 1991., u selu je živjelo 216 Hrvata, 714 Muslimana i jedan Srbin.<sup>1356</sup> Selo je udaljeno 5,2 kilometra od kasarne u Kiseljaku. U Polje Višnjici živjela su 404 Hrvata, 175 Muslimana i 3 Srba.<sup>1357</sup>

606. Oko 13. aprila 1993., vojnici HVO-a iskopali su rovove iznad Višnjice.<sup>1358</sup> Hrvatsko stanovništvo, upozorenog na predstojeći napad, napustilo je selo.<sup>1359</sup>

607. HVO je napao sela Polje Višnjicu i Višnjicu ujutro 18. aprila 1993.<sup>1360</sup> Kao i u drugim mjestima, uz iznimku Gromiljaka, napad na Višnjicu odvio se u dvije faze: prvo artiljerijska paljba koja je trajala pola dana,<sup>1361</sup> a potom, nakon što je slomljen muslimanski otpor,<sup>1362</sup> napala je pješadija. Ti vojnici izdvojili su vojno sposobne osobe koje su poslali na kopanje rovova.<sup>1363</sup> Takođe su ubili više civila,<sup>1364</sup> a neke

---

<sup>1351</sup> Svjedok DD, T. str. 5222; svjedok JJ, T. str. 5489.

<sup>1352</sup> Svjedok DD, T. str. 5223; svjedok JJ, T. str. 5492-5493.

<sup>1353</sup> Svjedok JJ, T. str. 5498-5501.

<sup>1354</sup> Svjedok JJ, T. str. 5488-5490.

<sup>1355</sup> Svjedok DD, T. str. 5226.

<sup>1356</sup> P46.

<sup>1357</sup> P46.

<sup>1358</sup> Svjedok AA, T. str 4905.

<sup>1359</sup> Svjedokinja Christie, T. str. 5821.

<sup>1360</sup> Svjedokinja Christie, str. 5842.

<sup>1361</sup> Svjedok AA, T. str 4906; svjedokinja Christie, T. str. 5842.

<sup>1362</sup> Po kazivanju svjedoka AA, u selu Višnjica je postojala jedna vojna jedinica koja je brojila od 10 do 20 vrlo slabo naoružanih ljudi (T. str. 4906).

<sup>1363</sup> Svjedok AA, T. str. 4908.

<sup>1364</sup> Svjedok AA, T. str. 4910.

zato~ili u silose na rubu sela. Oplja~kali su im ku}e i zapalili ih polijevaju}i ih benzinom.<sup>1365</sup>

608. U Vi{njici su zapalili 40 od 150 ku}a koje su pripadale Muslimanima.<sup>1366</sup> Oplja~kali su d`amiju i protjerali civile.<sup>1367</sup> U Polje Vi{njici HVO je tako|e spalio ve}inu muslimanskih ku}a, a stanovnike natjerao u bijeg.<sup>1368</sup>

#### v) Rotilj

609. Prije po~etka neprijateljstava u mjesecu aprilu 1993., u selu Rotilj ve}inom su ~ivjeli Muslimani. Po popisu stanovni{tva od 1991., u selu je ~ivjelo 440 Muslimana, 17 Hrvata i jedan Jugosloven.<sup>1369</sup> Selo se nalazi 4,6 kilometra zapadno od kasarne u Kiseljaku.

610. U toku no}i od 17. na 18. april 1993. snage HVO-a opkolile su Rotilj.<sup>1370</sup> Dana 18. aprila, zapovjednik HVO-a u Parizovi}ima, Mato Bojo, zatra`io je od odgovornih osoba TO-a da mu predaju svo oru`je koje posjeduje muslimansko stanovni{tvo tog mjesta.<sup>1371</sup> Usprkos njihovu obe}anju da }e se povinovati tom zahtjevu i ~ingenici da je mali broj ljudi posjedovao oru`je,<sup>1372</sup> vojnici HVO-a napali su selo u rano poslijepodne 18. aprila 1993. Ofenziva je zapo~ela artiljerijskom paljbom iz Pr`evi}a.<sup>1373</sup> Civilni, koji se uop{te nisu branili, sklonili su se u podrume svojih ku}a.<sup>1374</sup> Napad se nastavio intervencijom pje{adinaca HVO-a,<sup>1375</sup> koji su, ~im je prestalo granatiranje, krenuli pretra`ivati ku}e u potrazi za oru`jem,<sup>1376</sup> te su nekoliko ku}a i zapalili. Tako|e su ubijali civile.<sup>1377</sup>

611. Povrh toga, HVO je na jugoistoku sela okupio oko {esto Muslimana,<sup>1378</sup> uglavnom ~ene, djecu i starije osobe,<sup>1379</sup> od kojih su neki bili iz susjednih sela.<sup>1380</sup> Te

---

<sup>1365</sup> Svjedok AA, T. str. 4910.

<sup>1366</sup> P95; svjedok Baggesen, T. str. 1195, 22. august 1997.

<sup>1367</sup> Svjedok AA, T. str. 4917-4918.

<sup>1368</sup> P95.

<sup>1369</sup> P46.

<sup>1370</sup> Svjedok KK, T. str. 5887.

<sup>1371</sup> Svjedok KK, T. str. 5889.

<sup>1372</sup> Svjedok KK, T. str. 5889.

<sup>1373</sup> Svjedok KK, T. str. 5890.

<sup>1374</sup> Svjedok KK, T. str. 5890.

<sup>1375</sup> Svjedok KK tvrdi da je u selu Rotilj vidio vojnike HVO-a sa crnim maramama preko lica. (T. str. 5892).

<sup>1376</sup> Svjedok KK, T. str. 5892.

<sup>1377</sup> Svjedok KK, T. str. 5893; svjedok Lanthier, T. str. 6144.

<sup>1378</sup> P298; svjedok Liebert, T. str. 6489.

osobe nisu mogle izlaziti<sup>1381</sup> iz petnaestak do dvadesetak ku}a koje su vlasnici napustili,<sup>1382</sup> po{to su neprestano bili na ni{anu strijelaca HVO-a,<sup>1383</sup> skrivenih u brdima iznad sela.<sup>1384</sup> Ti su ljudi patili uslijed prenatrpanosti, nedostatka struje, a naro~ito zbog manjka vode i hrane.<sup>1385</sup> Vojnici HVO-a odveli su njih nekoliko na linije fronta da tamo kopaju rovove.<sup>1386</sup>

612. U toku tih napada ubijeno je sedam civila Muslimana.<sup>1387</sup> Komandant Baggesen ~uo je da je jedna `ena prvo silovana, a zatim ubijena, da je jedan stariji par `iv spaljen i da su ocu i sinu odrubljene glave.<sup>1388</sup> Kapetan Lanthier, oficir kanadske vojske koji je od aprila do novembra 1993. slu`io u UNPROFOR-u, tako|e je ispri~ao da je nekoliko osoba ubijeno na brutalan na~in.<sup>1389</sup> Oplja~kano je<sup>1390</sup> i spaljeno<sup>1391</sup> vi{e stambenih objekata i staja.

#### vi) Svinjarevo

613. Prije borbi u aprilu 1993., u Svinjarevu su `ivjeli gotovo isklju~ivo Muslimani. Konkretno, po popisu stanovni{tva iz 1991., u selu je `ivjelo 282 Muslimana i jedan Jugosloven.<sup>1392</sup> Selo se nalazi 7,3 kilometra sjeverno od kasarne u Kiseljaku.

614. Dana 18. aprila, oko {est sati, HVO je zapo~eo napad paljbom<sup>1393</sup> iz minobaca~a kalibra 60, 80 i 120 mm i iz protivavionskog oru`ja.<sup>1394</sup> ^im je granatiranje prestalo, vojnici TO-a evakuirali su selo, te je oko dvjesto civila krenulo prema op{tini Visoko.<sup>1395</sup> Pje{adijske snage HVO-a u{le su u Svinjarevo i u okolna mjesta Rau{evac, Puri{evo, Japojrevo i Jehovac. Tamo su zapalili vi{e ku}a u

---

<sup>1379</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6152.

<sup>1380</sup> Svjedok JJ, T. str. 5492; svjedok Liebert, CRP str. 6489.

<sup>1381</sup> Svjedok AA, T. str. 4931; svjedok JJ, T. str. 5497.

<sup>1382</sup> Svjedok JJ, T. str. 5492; svjedok Liebert, T. str. 6489.

<sup>1383</sup> P298; svjedok Baggesen, T. str. 1187, 22. august 1997.

<sup>1384</sup> Svjedok Baggesen, T. str. 1186.

<sup>1385</sup> P298; svjedok Landry, T. str. 5595; svjedok Liebert, T. str. 6489.

<sup>1386</sup> Svjedok JJ, T. str. 5494; svjedok KK, T. str. 5894; svjedok Lanthier, T. str. 6153.

<sup>1387</sup> Svjedok KK, T. str. 5899; svjedok Liebert, T. str. 6474.

<sup>1388</sup> Svjedok Baggesen, T. str. 1186, 22. august 1997.

<sup>1389</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6144.

<sup>1390</sup> Svjedok KK, T. str. 5900.

<sup>1391</sup> Svjedok Lanthier poku{ao je 19. aprila u}i u selo Rotilj, ali su ga u tome sprije~ili vojnici HVO-a koji su na ulazu u selo postavili kontrolni punkt. (T. str. 6141).

<sup>1392</sup> P46.

<sup>1393</sup> Svjedok WW, T. str. 7189.

<sup>1394</sup> Svjedok WW, T. str. 7221.

<sup>1395</sup> Svjedok WW, T. str. 7191.

vlasni{tvu Muslimana,<sup>1396</sup> koriste}i se ponekad benzinom.<sup>1397</sup> Ti vojnici tako|e su odveli civile u kasarnu u Kiseljaku, gdje su ih zatvorili na vi{e sedmica. Napadi su se nastavili do 23. aprila 1993.<sup>1398</sup>

615. U toku tih ofenziva ubijeno je deset civila Muslimana.<sup>1399</sup> Nekoliko stotina osoba je pobeglo u pravcu Visokog. Nakon tih doga|aja u Svinjarevu nije ostao nijedan Musliman.<sup>1400</sup> U Puri{evu je spaljeno deset ku}a, a u Rau{evcu ~etiri ku}e.<sup>1401</sup>

b) Napadi na sela na jugu op{tine Kiseljak

i) Grahovci i Han Plo~a

616. Prije po|etka neprijateljstava u junu 1993., u Grahovcu je `ivjelo 66 Muslimana i 2 Hrvata.<sup>1402</sup> U Han Plo~i `ivjelo je 259 Muslimana i 45 Hrvata.<sup>1403</sup> Ta sela nalaze se desetak kilometara ju`no od Kiseljaka.

617. Dana 12. juna 1993., HVO je zatra`io od stanovnika ta dva mesta da predaju oru`je,<sup>1404</sup> {to su oni odbili,<sup>1405</sup> izme|u ostalog zbog blizine linije fronta prema Srbinima.<sup>1406</sup> Oko 14:00 sati,<sup>1407</sup> artiljerija HVO-a po|ela je granatirati Grahovce i Han Plo~u.<sup>1408</sup> To granatiranje vo|eno je u suradnji s vojskom bosanskih Srba.<sup>1409</sup> Brojni muslimani civili pobegli su, izme|u ostalog, i u obli`nje {ume.<sup>1410</sup>

618. Nakon {to je 13. juna oko 18:00 sati otpor slomljen,<sup>1411</sup> pje{adijske jedinice HVO-a<sup>1412</sup> upale su u ta sela i zapalile ku}e i staje koje su pripadale Muslimanima.<sup>1413</sup>

---

<sup>1396</sup> Svjedok WW, T. str. 7190-7194.

<sup>1397</sup> Svjedok WW, T. str. 7226.

<sup>1398</sup> Svjedok WW, T. str. 7197.

<sup>1399</sup> Svjedok WW, T. str. 7197.

<sup>1400</sup> Svjedok WW, T. str. 7201.

<sup>1401</sup> Svjedok WW, T. str. 7904.

<sup>1402</sup> P46.

<sup>1403</sup> P46.

<sup>1404</sup> Svjedok QQ, T. str. 6593; svjedok RR, T. str. 6687.

<sup>1405</sup> Svjedok TT, T. str. 6957; svjedok UU, T. str. 7083.

<sup>1406</sup> Svjedok QQ, T. str. 6592. Selo Grahovci bilo je od fronta prema Srbinima udaljeno 700 m, a Han Plo~a 1 km.

<sup>1407</sup> Svjedok QQ, T. str. 6593.

<sup>1408</sup> Svjedok RR, T. str. 6688; svjedok UU, T. str. 7083.

<sup>1409</sup> Svjedok TT, T. str. 6945; svjedok UU, T. str. 7083. Svjedok QQ tvrdi da je vidio jedan tenk koji je pripadao srpskoj artiljeriji kako ispaljuje {est granata u pravcu Grahovca (T. str. 6595).

<sup>1410</sup> Svjedok RR, T. str. 6689; svjedok TT, T. str. 6945.

<sup>1411</sup> Svjedok QQ, T. str. 6594.

<sup>1412</sup> Svjedok QQ, T. str. 6596; svjedok UU, T. str. 7084.

<sup>1413</sup> Svjedok QQ, T. str. 6594-6597; svjedok TT, T. str. 6945; svjedok UU, T. str. 7084.

Pripadnici tih jedinica uz to su premlatili<sup>1414</sup> i na brutalan na~in ubili nekoliko stanovnika.<sup>1415</sup> Spaljena je d`amija u Han Plo-i,<sup>1416</sup> a njen imam je ubijen.<sup>1417</sup> Brojni civili, uglavnom vojno sposobni mu{karci,<sup>1418</sup> zarobljeni su i zato~eni u kasarnu u Kiseljaku.<sup>1419</sup> Uskra}ivana im je hrana, premla}ivani su i prisiljavani da kopaju rovove.<sup>1420</sup>

619. U toku ofenziva svi su Muslimani napustili mjesto, a njih {esdesetak se vode kao nestali.<sup>1421</sup> Vojnici HVO-a oplja~kali su i spalili njihove ku}e.<sup>1422</sup>

## ii) Tulica

620. Prije sukoba u junu 1993., Tulica je bila muslimansko selo. Po popisu stanovni{tva iz 1991., u selu je `ivjelo 278 Muslimana i jedan Hrvat.<sup>1423</sup> Selo je smje{teno 12 km ju`no od kasarne u Kiseljaku.

621. Dana 12. juna 1993., Tulicu su napali vojnici HVO-a i diverzantska jedinica Maturice.<sup>1424</sup> Kao i u aprilu, napad se odvijao u dvije faze. Uz pomo} srpskih snaga stacioniranih nedaleko od tog sela,<sup>1425</sup> ofenziva je zapo~ela oko 10:00 sati artiljerijskom paljbom koja je trajala do otprilike 16:00 sati.<sup>1426</sup> Nakon toga uslijedio je pje{adijski napad. @ene, djecu i starije osobe zatvorili su u jednu privatnu ku}u. Vojno sposobne mu{karce odveli su i zato~ili u kasarni u Kiseljaku.<sup>1427</sup> Stra`ari u kasarni premlatili su nekoliko zatvorenika<sup>1428</sup> i odveli ih na front da tamo kopaju rovove.<sup>1429</sup> U toku tih radova ponovno su ih tukli vojnici HVO-a.<sup>1430</sup>

---

<sup>1414</sup> Svjedok UU, T. str. 7084.

<sup>1415</sup> Svjedok RR, T. str. 6698-6701.

<sup>1416</sup> Svjedok QQ, T. str. 6594; svjedok TT, T. str. 6945; svjedok UU, T. str. 7085.

<sup>1417</sup> Svjedok QQ, T. str. 6603; svjedok RR, T. str. 6691.

<sup>1418</sup> Svjedok TT, T. str. 6946.

<sup>1419</sup> Svjedok RR, T. str. 6702.

<sup>1420</sup> Svjedok TT, T. str. 6946-6947.

<sup>1421</sup> Svjedok QQ, T. str. 6603. Svjedok UU govorio je o 95 do 100 nestalih osoba (T. str. 7086).

<sup>1422</sup> Svjedok RR, T. str. 6694.

<sup>1423</sup> P46.

<sup>1424</sup> Svjedok NN, T. str. 6265-6268.

<sup>1425</sup> Svjedok OO, T. str. 6401; svjedok PP, T. str. 6445.

<sup>1426</sup> Svjedok OO, T. str. 6383-6384.

<sup>1427</sup> Svjedok NN, T. str. 6272.

<sup>1428</sup> Svjedok NN, T. str. 6275; svjedok OO, T. str. 6395.

<sup>1429</sup> Svjedok NN, T. str. 6277; svjedok OO, T. str. 6396.

<sup>1430</sup> Svjedok OO, T. str. 6396.

622. Snage HVO-a namjerno su oplja-kale i zapalile ve}inu muslimanskih stambenih objekata u tom mjestu.<sup>1431</sup> Pripadnici tih jedinica tako|e su ubili 12 osoba, od kojih su tri bile `ene,<sup>1432</sup> te protjerali sve ostale muslimanske stanovnike Tulice.<sup>1433</sup>

c) Zaklju~ci

623. Ofenzive na sela u op{tini Kiseljak, koje je HVO vodio u toku aprila i juna 1993., bile su sistematskog i rasprostranjenog karaktera. Osim toga, sve su bile uperene protiv civilnog muslimanskog stanovni{tva u toj regiji.

i) Sistematski i rasprostranjeni karakter napada u aprilu i junu 1993.

624. Sasvim je o-igledno da su te ofenzive vo|ene shodno odre|enom planu ili organizaciji smi{ljenoj na visokom nivou vojne hijerarhije. O tome svjedo|i istovremeno pojavljivanje sljede}ih elemenata:

- sva sela na sjeveru enklave Kiseljak HVO je napao istovremeno 18. aprila 1993., a sela na jugu enklave 13. juna;<sup>1434</sup>
- dan uo~i vojnih operacija prekinute su telefonske linije u Rotilju, a mjesto je okru`eno;
- hrvatski stanovnici Vi{n}jice upozoreni su na te ofenzive, te su napustili mjesto prije po~etka neprijateljstava;
- ofanzive je uglavnom vodila ista brigada, brigada Ban Jela-i}, uz pomo} drugih jedinica podre|enih komandantu te brigade;<sup>1435</sup>

---

<sup>1431</sup> Svjedok NN, T. str. 6266-6267.

<sup>1432</sup> Svjedok NN, T. str. 6268-6273; svjedok PP, T. str. 6447-6449.

<sup>1433</sup> Svjedok OO, T. str. 6408.

<sup>1434</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6151. Kapetan Lanthier, oficir kanadske vojske koji je od oktobra 1992. do maja 1993. slu`io u UNPROFOR-u, istaknuo je da su ti napadi sigurno bili "sinhronizirani" i da nisu bili "puka slu~ajnost". Svjedok KK izjavio je da je napad od 18. aprila izведен shodno odre|enom planu: "Kada govorim o planu, mogu to potvrditi konkretnim ~injenicama, kao na primjer da je HVO istovremeno, istog dana, 18. aprila 1993., napao sela Rotilj, Vi{n}jicu, Hercege, Doce, Gromiljak, Gomionicu, Jehovac i Svinjarevo. Ti su se napadi, dakle, odvijali istovremeno i ne vjerujem da je tako ne{to bilo mogu}e izvesti bez plana" (T. str. 5886).

<sup>1435</sup> D300.

- napadi na sjeveru enklave Kiseljak vo|eni su 48 sati nakon sli-nih napada na muslimanska sela u op{tini Vitez, izme|u ostalog na Ahmi}e, Nadioke, Piri}e i [anti}e;
- vi{e tih ofenziva, a naro~ito ofenzive na sela Gomionicu, Grahovce, Han Plo~u i Tulicu, vo|ene su uz pomo} artiljerije bosanskih Srba;<sup>1436</sup>
- HVO je postavio kontrolne punktove na prilazu glavnim cestama koje vode u sela, konkretno u slu~aju Gomionice i Polje Vi{njice;<sup>1437</sup>
- kona~no, {to je jo{ va`nije, te ofenzive vo|ene su na identi-an na-in;

U vezi s posljednjim argumentom, Vije}e napominje da su svi napadi, osim napada na Gromiljak,<sup>1438</sup> izvedeni u dvije odvojene faze: paljba te{ke artiljerije sa ciljem da se pobijede stanovnici Muslimani koji su odbijali predaju, nakon ~ega je slijedila ofenziva pje{adinaca.

625. Ti vojnici su uvijek postupali na isti na-in: brutalno su ubijali neke civile Muslimane, zatvarali one koje su odlu~ili po{tedjeti, te me|u njima odvajali vojno sposobne mu{karce. Ve}inu tih ljudi odvodili su u kasarnu u Kiseljaku, gdje su bili zato~eni vi{e mjeseci te u malim grupama slani na front da tamo kopaju rovove. Druge osobe, uglavnom `ene, djecu i starije osobe, odvodili su u dio sela Rotilj pod nadzorom HVO-a. U ve}ini sela, pje{adijske jedinice sistematski su plja~kale, o{te}ivale ili uni{tavale, naj-e{}e podmetanjem po`ara, stambene objekte, gazdinstva i vjerske objekte u vlasni{tvu Muslimana.

---

<sup>1436</sup> Prema rije~ima svjedoka Liebertha, "... postojali su mnogobrojni dokazi o koordinaciji i uskoj saradnji snaga bosanskih Hrvata i snaga bosanskih Srba u toj regiji." (T. str. 6490-6491) Ta saradnja izme|u vojske bosanskih Srba i HVO-a o~itovala se na dva na~ina. Doista, vojska bosanskih Srba pomogla je HVO-u u provo|enu premje{tanju hrvatskog civilnog stanovni{tva, i to tako {to su im dali vozila i dozvolili da pre|u preko njihove teritorije u zone pod kontrolom HVO-a, kao {to su Vare{ i Kiseljak (svjedok Liebert, T. str. 6478-6479 i svjedok Morsink, T. str. 7384). Hrvatske su vlasti pak sa svoje strane srpskoj vojsci, koja je bila pod embargom, proslje|ivale gorivo (svjedok Lanthier, T. str. 6158) (Cf. svjedok Morsink, T. str. 7384). Svjedok KK je izjavio da je ve} od kraja mjeseca maja 1992. "... postojao dogovor izme|u HVO-a Kiseljak i srpske vojske" (T. str. 5877). Svjedok TT isto je tako potvratio da su "... Srbi i Hrvati u regiji vrlo dobro sara|ivali" (T. str. 6949).

<sup>1437</sup> Svjedok LL, T. str. 5978. Svjedok Bagessen poku{ao je otij{i u Gomionicu i Polje Vi{njicu nakon doga|aja u aprilu 1993., ali u tome su ga sprije~ili brojni kontrolni punktovi HVO-a (T. str. 1187-1190; P93).

<sup>1438</sup> Artiljerija HVO-a vjerojatno je po{tedjela selo Gromiljak, budu}i da je u njemu hrvatsko stanovni{tvo predstavljalо ve}inu.

626. Takođe je utvrđeno da su ti napadi bili rasprostranjeni. U opštini Kiseljak napadnuto je najmanje deset muslimanskih sela. U toku tih napada, ubijeno je oko petdeset civila i zapaljeno 250 kuća. Unuteni su gotovo svi muslimanski stambeni objekti u selima Behrići, Gromiljak, Gomionica i Polje Višnjica. Dvamije u Behrićima, Gomionici, Gromiljaku, Višnjici i Han Ploči takođe su opljačkane, otežene ili razorene.

ii) Civilni i muslimanski karakter napadnutog stanovništva

627. Sasvim je očigledno da napadi koje je HVO izvršio u aprilu i junu 1993. nisu bili opravdani strogo vojnim razlozima, već da su takođe bili usmjereni protiv civila Muslimana i njihove imovine.

628. Doista, u aprilu 1993. Armija Bosne i Hercegovine uglavnom je bila zauzeta obranom područja koja su bila predmetom ofenzivnog djelovanja vojske bosanskih Srba, između ostalog Visokog,<sup>1439</sup> Kočana i Kralupa.<sup>1440</sup> Nadalje, u selima na sjeveru enklave Kiseljak nije bilo takoreći nikakvih vojnih objekata niti rovova.<sup>1441</sup>

629. Osim toga, muslimanski vojnici su, odupirući se tim napadima, koristili relativno skromna sredstva u poređenju s onima kojima je raspolagao HVO.<sup>1442</sup> Ovaj potonji je koristio težko artiljerijsko oružje, protivtenkovsku artiljeriju,<sup>1443</sup> minobacači kalibra 60, 80 i 120 mm i rukne raketne bacaci (RPG7).<sup>1444</sup>

630. I na kraju, što je još važnije, ne može se poreći da je organiziran određen vid vojne kontrole,<sup>1445</sup> naročito u Gomionici,<sup>1446</sup> Hercezima,<sup>1447</sup> Svinjarevu<sup>1448</sup> i

---

<sup>1439</sup> P298. [to se tiče sela Rotilj, u izvještaju PMEZ-a koji je potpisao potpukovnik Landry navodi se: "Selo uopće ne brane snage armije BiH, pošto su svi njeni vojnici raspoređeni na frontu u Visokom".

<sup>1440</sup> Svjedok KK, T. str. 5945; svjedok LL, T. str. 5977; svjedok Lanthier str. 6173.

<sup>1441</sup> Svjedok SS, T. str. 6924-6925 i svjedok UU, T. str. 7094. Svjedok KK je izjavio da u Rotilju nije bilo ni rovova ni kasarne (T. str. 5941).

<sup>1442</sup> Svjedok Liebert, T. str. 6492-6493; svjedok RR, T. str. 6710; svjedok SS, T. str. 6897; svjedok UU, T. str. 7083-7091. Svjedok KK tvrdi da se Muslimani iz sela Rotilj nisu suprostavili kada su napadnuti 18. aprila 1993., budući da su bili okruženi jedinicama HVO-a (T. str. 5910).

<sup>1443</sup> Svjedok Bagessen, T. str. 1189, 22. august 1997.

<sup>1444</sup> Svjedok Bagessen, T. str. 1196, 22. augusta 1997.

<sup>1445</sup> Svjedok KK tvrdi da se glavni stotinjak vojne jedinice Jasikovik /sic/ nalazio u Višnjici (T. str. 5925, str. 5927-5928).

<sup>1446</sup> Svjedok SS, T. str. 6896.

<sup>1447</sup> Svjedok JJ, T. str. 5487. Taj svjedok izjavio je sljedeće: "U selu nas je bilo oko petnaestak vojno sposobnih muškaraca. Odlučili smo se organizirati. Polovica grupe je otišla u gornji dio, a ostali na drugi kraj sela. Znali smo da treba da užinimo kako bi odbranili selo".

<sup>1448</sup> U selu Svinjarevu bila je stacionirana jedinica od oko sedamdeset vojnika (svjedok WW, T. str. 7209).

Vi{njici,<sup>1449</sup> i da je Armija Bosne i Hercegovine bila prisutna u trenutku napada na Svinjarevo, te naro~ito, na Grahovce i Han Plo-u.<sup>1450</sup> Doista, ta dva potonja mesta bila su vrlo blizu liniji fronta sa Srbima<sup>1451</sup> i teritorijama pod kontrolom ABiH.<sup>1452</sup> Me|utim, iz prirode i rasprostranjenosti po~injenih zlo~ina proizlazi da se vojnici HVO-a nisu borili samo zato da bi slomili taj oru`ani otpor. Njihov je cilj tako|e bio natjerati u bijeg muslimansko civilno stanovni{two iz op{tine i i osigurati da se to stanovni{two vi{e ne vrati na to podru~je.<sup>1453</sup> Da bi to postigli, vojnici HVO-a uglavnom su postupali na sljede}i na~in:

- terorizirali su civile intezivnim granatiranjem, ubistvima i flagrantnom upotrebom sile;
- sistematski su palili i uni{tavali njihove stambene i vjerske objekte,<sup>1454</sup> naj~e{}je nakon {to bi ih oplja~kali;
- ubijali su stoku i prisvajali poljoprivredne zalihe;
- zarobljavali su i zato~iali u logore civile Muslimane, da bi ih zatim razmijenili ili protjerali na teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.

631. S tim u vezi, Vije}e ima u vidu da su vlasti u Kiseljaku osnovale slu`benu komisiju za progon civila iz te regije.<sup>1455</sup> Kona~no, Vije}e nagla{ava da je u op{tini prije po~etka sukoba ~ivjelo 10.000 Muslimana od kojih je nakon sukoba ostalo svega 800.<sup>1456</sup>

---

<sup>1449</sup> Svjedok AA, T. str. 4906. U vezi s odbranom sela Vi{njica, svjedokinja Christie je izjavila: "Nije vi{e bilo zajedni~ke stra`e i mislim da su u periodu od desetak dana bosanski Muslimani odlu~ili organizirati nezavisne patrole u selu. Oko {est mu{karaca okupilo bi se u odre|enoj ku}i, i otrprilike izme|u 22:00 i 01:00 sati obilazili bi selo u grupama od dvojice, ~uvaju}i pritom svoje ku}e" (T. str. 5818).

<sup>1450</sup> Svjedok WW, T. str. 7210-7211.

<sup>1451</sup> P345.

<sup>1452</sup> Svjedok QQ, T. str. 6593.

<sup>1453</sup> Svjedok Baggesen obi{ao je selo Visoko nakoliko dana nakon tih doga|aja i li~no ustanovio da se tamo nalazi 18.908 izbjeglica, od ~ega je njih 1.038 bilo iz op{tine Kiseljak, i to iz sela Svinjarevo, Jehovac, Gromiljak, Behri}i, Gomionica i Bilalovac (T. str. 1193; P94).

<sup>1454</sup> Kao {to je rekao svjedok LL, "... radilo se o isklju~ivo muslimanskim ku}ama. Nijedna hrvatska ku}a nije bila spaljena. U selu Gomionica, koje je bilo muslimansko selo, nalazilo se nekoliko hrvatskih ku}a, mo`da dvije ili tri, i te su ku}e ostale netaknute, na njima nije bilo traga ni jednog jedinog pogotka metka. Ciljane su isklju~ivo muslimanske ku}e" (T. str. 5996-5997).

<sup>1455</sup> Svjedok LL, T. str 5963, str. 5982; svjedok WW, T. str. 7201.

<sup>1456</sup> Svjedok Meijboom, T. str. 7502.

632. Sve te ~injenice proizlaze iz sukladnih izjava velikog broja svjedoka, me|u kojima je bilo nekoliko oficira PMEZ-a. Prema izvje{taju komandanta Larsa Baggesena, selo Gomionica potpuno je razru{eno i svi su stanovnici oti{li.<sup>1457</sup> U vezi sa Poljem Vi{njicom, u izvje{taju se navodi: "Ve}ina je ku}a spaljena i svi Muslimani su napustili selo.<sup>1458</sup> Kapetan Lanthier je bio "u`asnut surovo{ }u djela" po-injenih u Rotilju.<sup>1459</sup> Dodao je: "Sama priroda tih djela bila je apsolutno odvratna".<sup>1460</sup> Kapetan Liebert, oficir kanadske vojske, tako|e je ustanovio "hirur{ku" prirodu razaranja u Rotilju, te je nakon posjete tom selu izjavio:

Na mene je to ostavilo izuzetno jak i {okantan utisak, {okirala me je hirur{ka priroda tog djela, a koristim taj termin zato {to su neke ku}e (jedna, dvije ili tri ku}e) spaljene, dok ste usred tih ku}a mogli vidjeti netaknuto jo{ naseljenu ku}u. Malo dalje bilo je jo{ vi{e uni{tenih ku}a. Nije bilo odmah vidljivog plana. No, razgovaraju}i sa stanovnicima odmah sam shvatio da su o{te}ene ku}e pripadale civilima, bosanskim Muslimanima, a da su, u ve}ini slu~ajeva, neo{te}ene ku}e pripadale bosanskim Hrvatima.<sup>1461</sup>

Svjedok dodaje:

Mislim da su te {tete i ta razaranja bila sasvim odre|ena, vrlo *precizna* i moglo bi se re}i da su ku}e bile unaprijed izabrane, *odabранe*, da nije bilo slu~ajno to {to su te ku}e pripadale bosanskim Muslimanima.<sup>1462</sup>

Potpukovnik Remy-Landry ispri~ao je sljede}e:

Po dolasku u Rotilj, shvatili smo da su definitivno po-injena zvjerstva. Moglo se vidjeti da su *samo neke ku}e* spaljene, spaljene ku}e nalazile bi se izme|u dvije vatom ne{o}ne ku}e. [...] Bilo je o-igledno da su spaljene ku}e pripadale Muslimanima. Najmanje jedna `ena, koja nije uspjela na vrijeme pobje}i, silovana je i ubijena mitraljeskim rafalom. [...] Posjetili smo ostatke jedne druge ku}e gdje je, ~ini se, jedan stariji par `iv spaljen.<sup>1463</sup>

633. Deborah Christie, novinarka BBC-a, posvjedo-ila je o diskriminiraju}em karakteru razaranja u Vi{njici: "Imali ste jednu hrvatsku ku}u, jednu muslimansku ku}u i jednu hrvatsku ku}u. Muslimanska ku}a, koja bi se nalazila u sredini izme|u dvije hrvatske ku}e bila bi ili uni{tena ili znatno o{te}ena, a poneka bi ~ak bila i

---

<sup>1457</sup> P95.

<sup>1458</sup> P95.

<sup>1459</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6147.

<sup>1460</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6148.

<sup>1461</sup> Svjedok Liebert, T. str. 6465.

<sup>1462</sup> Svjedok Liebert, T. str. 6540 (naglasak dodan).

<sup>1463</sup> Svjedok Landry, T. str. 5594-5595 (naglasak dodan). Cf. P298.

spaljena".<sup>1464</sup> Po kazivanju te iste novinarke, "... bilo je jasno da su ljudi morali po`uriti, vrlo brzo pobje}i, a da pritom nisu imali vremena da bilo {to ponesu".<sup>1465</sup>

634. Kao zaklju~ak, kapetan Lanthier, koji je posjetio brojna sela u enklavi Kiseljak nakon neprijateljstava, naglasio je:

U kiselja-kom d`epu se ustvari dogodilo ono {to se zove *etni-ko ~i{jenje, budu}i da su hotimi-no napadnuti samo gra/ani muslimanskog etni-kog porijekla*, u druge se nije diralo. Dakle, nije napadnuto selo kao cjelina, ve} odre|eni stanovnici tog sela.<sup>1466</sup>[...] Meni je bilo jasno, a postalo mi je jo{ jasnije kada sam to retrospektivno sagledao, da su operacije koje su vo|ene u vite{kom i kiselja-kom d`epu predstavljale *etni-ko ~i{jenje muslimanskog stanovni{tva* koje je tamo `ivjelo. Te operacije izvedene su na sli-an na-in. Taktike koje su se koristile, kori{jenje terena i svi ostali faktori koje sam ve} spomenuo, jasno pokazuju da se tu nije radilo o seljaku koji je odlu-io da ubije kom{iju [...] Vidjeli smo {to se dogodilo u Vitezu, dva dana kasnije isto se nastavlja u Kiseljaku. Istovremeno, nekoliko dana kasnije komandant 304. brigade iz Breze saop{tio mi je da se ista stvar izgleda priprema na podru-ju Vare{a, u poznatom selu Stupni Do, te da se pla{i za Stupni Do. Historija je kasnije pokazala da se ista stvar dogodila i u Stupnom Dolu. To se provodilo *sistematski*, organizirano i za mene nema nikakve sumnje: *radi se o vojnoj operaciji usmjerenoj protiv civilnog stanovni{tva*.<sup>1467</sup>

Svjedok je uz to ustvrdio i sljede}e: "Izuzev [jedne] ku}e [...] na samom sjeveru Gromiljaka, nisam video *traga Ijudskog `ivota u tim selima*".<sup>1468</sup> Komandant Baggesen je tako|e izjavio da je "... o-igledno da je u toj regiji sprovedena operacija etni-kog ~i{jenja".<sup>1469</sup>

## 2. Odgovornost generala Bla{ki}a

635. Vije}e }e kao prvo vrlo kratko podsjetiti na najva` nije argumente optu` be i odbrane. Nakon toga }e analizirati individualnu krivi-nu odgovornost generala Bla{ki}a za gorenavedene zlo~ine.

---

<sup>1464</sup> Svjedokinja Christie, T. str. 5821 (naglasak dodan).

<sup>1465</sup> Svjedokinja Christie, T. str. 5821 (naglasak dodan).

<sup>1466</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6150 (naglasak dodan).

<sup>1467</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6177 (naglasak dodan).

<sup>1468</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6150 (naglasak dodan).

<sup>1469</sup> Svjedok Baggesen, T. str. 1197, 22. august 1997. I svjedok LL je rekao da su nakon napada "uslijedile operacije etni-kog ~i{jenja i progoni" (T. str. 5978).

a) Argumenti strana

i) Optu` ba

636. Tu` ilac tvrdi da je general Bla{ki} 18. aprila i 12. juna 1993.<sup>1470</sup> naredio jedinicama HVO-a, konkretno brigadi Ban Jela-i}, da napadne sela na sjeveru i jugu enklave Kiseljak. On tako|e tvrdi da je optu`eni, kada je izdao takvo nare|enje, morao znati da }e zbog toga najvjerovalnije do}i do kr{enja humanitarnog prava.<sup>1471</sup> Tu` ilac te tvrdnje potkrepljuje, izme|u ostalog, dvjema borbenim zapovijedima od 17. aprila 1993., u kojima optu`eni nare|uje zapovjedniku brigade Ban Jela-i} da zauzme sela Gomionicu i Svinjarevo.<sup>1472</sup> Povrh toga, tu` ilac iz obima vojnih operacija vo|enih u aprilu i junu 1993., kao i iz na-inu na koji su se odvijale, zaklju~uje su isplanirane na na vrlo visokom nivou vojne hijerarhije, od strane generala Bla{ki}a.<sup>1473</sup> Kona~no, tu` ilac nagla{ava da, iako se glavni sto`er HVO-a geografski nalazio van regije Kiseljak, optu`eni je bio usko povezan sa vojnim jedinicama koje su tamo bile raspore|ene, kao {to potvr|uju borbeni izvje{taji koje je primio u tom razdoblju.<sup>1474</sup> S tim u vezi, on dodaje da je general Bla{ki} u nekoliko navrata odlazio u enklavu Kiseljak<sup>1475</sup> i da je raspolagao sofisticiranim sredstvima za komunikaciju.<sup>1476</sup>

ii) Odbrana

637. Odbrana, pak, tvrdi da optu`eni nije znao za zlo~ine po~njene u toku protivpravnih napada na sela.<sup>1477</sup> Ona kao prvo tvrdi da je general Bla{ki} rijetko mogao i}i u tu enklavu, budu}i da je od januara 1993. Armija Bosne i Hercegovine kontrolirala cestu koja povezuje busova~ki i kiselja~ki entitet.<sup>1478</sup> Osim toga, odbrana nagla{ava da je general Bla{ki} mogao tamo i}i samo uz pomo} UNPROFOR-a.<sup>1479</sup> Kona~no, ona tvrdi da su telefonske linije izme|u zapovjedni{tva optu`enog i glavnog

---

<sup>1470</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga VII, para. 2.204.

<sup>1471</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.210.

<sup>1472</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.204 i 2.207.

<sup>1473</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.252.

<sup>1474</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.204.

<sup>1475</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.208.

<sup>1476</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, para. 2.209.

<sup>1477</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 47.

<sup>1478</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 47-53.

<sup>1479</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 51-52.

sto` era u Kiseljaku bile redovno prekidane i da ih je ABiH prislu{kivala<sup>1480</sup> te da sistem paket-veza nije bio ni brz ni efikasan.<sup>1481</sup>

638. Nadalje, odbrana tvrdi da je optu`eni 17. aprila 1993. naredio brigadi Ban Jela-i} da zauzme polo`aje pod kontrolom ABiH u Gomionici i Svinjarevu, kako bi Armiju sprije-ili da pritekne u pomo} muslimanskim snagama koje su napadale HVO na podru~ju Busova-e i Viteza.<sup>1482</sup> [tovi{e, uslijed borbenih operacija koje je ABiH vodila na podru~ju Kiseljaka nakon 17. aprila, optu`eni je izdao novo nare|enje, datirano 19. aprila, u kojem nala`e brigadi Ban Jela-i} da preuzme kontrolu nad brdima oko Gomionice.<sup>1483</sup> Odbrana tvrdi da je tada njegov cilj bio strog vojnog karaktera.<sup>1484</sup> Osim toga, s obzirom na izvje{taje koje je primao o odvijanju borbi na terenu, optu`eni navodno nije imao nikakvog "razloga da pomisli da njegova nare|enja nisu po{tivana i da su napadi namjerno usmjereni protiv civilnog stanovni{tva i civilnih objekata".<sup>1485</sup>

639. Najzad, odbrana tvrdi da je glavni sto`er HVO-a u Mostaru imao jedno istureno zapovjedno mjesto u kiselja~koj regiji,<sup>1486</sup> te da je direktno kontrolirao "operativnu grupu" u toj zoni.<sup>1487</sup> Ona tako|e tvrdi da je zbog povratka na du`nost Ivice Raji}a u maju 1993. u svojstvu "zapovjednika operativne grupe HVO-a u Kiseljaku"<sup>1488</sup> optu`enom postalo znatno te`e i nesigurnije obavljati svoju funkciju.<sup>1489</sup> Odbrana tvrdi da je zapovjednik Raji} bio direktno podre|en generalu Petkovi}u, koji je bio njegov li-ni prijatelj,<sup>1490</sup> i kojeg su vojnici HVO-a u Kiseljaku, za razliku od generala Bla{ki}a, uvelike cijenili.<sup>1491</sup>

#### b) Diskusija

640. Vije}e }e kao prvo analizirati sadr`aj vojnih nare|enja koje je optu`eni uputio zapovjedniku brigade Ban Jela-i}. Potom }e, na osnovu sistematskog i

---

<sup>1480</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 53.

<sup>1481</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 55.

<sup>1482</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 57.

<sup>1483</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 59.

<sup>1484</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 58.

<sup>1485</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 60.

<sup>1486</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 63.

<sup>1487</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 64.

<sup>1488</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 64.

<sup>1489</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 64-71.

<sup>1490</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 66.

<sup>1491</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, knjiga VI, N, str. 65.

rasprostranjenog karaktera po-injenih zlo-inih i op{eg konteksta u kojem su se odigrali, zaklju-iti da je upravo general Bla{ki} naredio vojne operacije vo|ene u aprilu i junu 1993. u enklavi Kiseljak.

i) Pripremna borbena zapovijed i zapovijed za borbeno djelovanje

641. Vije}e }e prvo razmotriti sadr`aj pripremne borbene zapovijedi<sup>1492</sup> i borbene zapovijedi<sup>1493</sup> od 17. aprila 1993. Vije}e }e potom utvrditi kome su ta nare|enja bila upu}ena, kao i vojna sredstva ~ija se primjena njima propisuje.

a. Tekst pripremne borbene zapovijedi i zapovijedi za borbeno djelovanje

642. Nare|enjima izdatim 17. aprila 1993. u 9:10 sati i u 23:45 sata general Bla{ki} nala`e brigadi Ban Jela-i} u Kiseljaku da "izvr{i blokadu" i zauzme vi{e muslimanskih sela u op{tini.

643. Prvo nare|enje, pripremna borbena zapovijed, upu}eno je zapovjedniku te brigade kako bi ovaj pripremio jedinice koje }e, konkretno, "izvr{iti blokadu Vi{nifice i drugih sela iz kojih su mogu}i napadi neprijatelja"<sup>1494</sup> i "zauzeti Gomionicu i Svinjarevo".<sup>1495</sup> Tako|e mu se nala`e da obavijesti optu`enog ~im bude spreman za vo|enje tih ofenziva.<sup>1496</sup> U drugom se nare|enu "zapovjedni{tv[u] brigade Ban Jela-i} - Kiseljak" nala`e po~etak djelovanja dana 18. aprila 1993. u 5:30 sati, te mu se nare|uje da "zauzme Gomionicu i Svinjarevo".<sup>1497</sup>

644. Vije}e je zaklju-ilo da je general Bla{ki} u tim nare|enjima upotrijebio termine koji ne pripadaju strogo vojni-kom vokabularu i koji imaju emocionalnu konotaciju takve prirode da poti-u na mr`nju i osvetu protiv muslimanskog stanovni{tva. Doista, prvi odjeljak zapovijedi za borbeno djelovanje po-inje sljede}om tvrdnjom:

Neprijatelj nastavlja sa *masakrom* nad Hrvatima u Zenici, gdje muslimanske snage *tenkovima ga/aju i gaze* narod, prete`no `ene i djecu.<sup>1498</sup>

---

<sup>1492</sup> D299.

<sup>1493</sup> D300.

<sup>1494</sup> D299.

<sup>1495</sup> D299.

<sup>1496</sup> D299.

<sup>1497</sup> D300.

<sup>1498</sup> D300 (naglasak dodan).

U ~etvtom se paragrafu nastavlja upotreba sli~nih termina:

Ustrajte sutra u napadu ili nas ne}e biti, jer u Zenici *idu na Hrvate*: MOS i mud`ahidini *potpomognuti tenkovima*.<sup>1499</sup>

U devetom paragrafu pateti~no se apelira na odgovornost zapovjednika kojemu je upu}eno nare|enje: "Budite na visini povijesnih odgovornosti."<sup>1500</sup>

645. Isti ti termini koriste se u pripremnoj borbenoj zapovijedi od 17. aprila 1993., naro~ito u prvom paragrafu:

Neprijatelj nesmanjenom `estinom nastavlja sa radnim djelovanjem na postrojbe HVO sa ciljem potpunog *etni~kog ~i{jenja* prostora od Hrvata i *uni{tavanjem svih institucija* HVO, na prostorima La{vanske doline. Vjerovatan cilj agresora je da nakon dogovora sa ~etnicima o predaji Srebrenice i drugih dijelova vojni~ki porazi HVO i na{e *prostore priklju~i velikoj Srbiji* ili nekakvoj Novoj Jugoslaviji.

U ju~era{njim borbama neprijatelj se slu~io krajnje ~etni~kim metodama pri ~emu je pred sebe isturao ~ene i djecu u namjeri da ovlada dominantnim objektima.<sup>1501</sup>/francuski tekst ne odgovara originalnom citatu/

U ~etvrtom paragrafu tog nare|enja, on na pateti~an na-in zapovjedniku HVO-a Kiseljak i njegovim trupama povjerava historijsku ulogu:

Znajte da *od izvr{enja va{e zada}e* zavisi *ivot Hrvata La{vanske regije*, koja bi mogla biti na{a kolektivna *grobnica* ukoliko budete ~ekali ili okljevali.<sup>1502</sup>

[to se ti~e samog teksta, Vije}e zamije}uje da je optu`eni zapovjedniku brigade Ban Jela-i} povjerio odre|eni borbeni zadatak, koriste}i se izuzetno jasnim terminima: on mu nala~e da mora "izvr{iti blokadu Vi{njice i drugih sela"<sup>1503</sup> i "zauzeti" /prendre le contrôle/<sup>1504</sup> ili "zauzeti" /capturer/<sup>1505</sup> /u originalu su kori{teni isti termini/ Gomionicu i Svinjarevo. Usprkos tvrdnji odbrane, kori{teni termini ne navode na pomisao da je general Bla{ki} samo nalo~io tom zapovjedniku da zauzme pozicije ABiH, koje su se eventualno nalazile u tim mjestima; naprotiv, iz osmog /sic/ paragrafa proizlazi da je njegova zada}a bila puno opse`nija. Optu`eni se koristi

<sup>1499</sup> D300 (naglasak dodan).

<sup>1500</sup> D300 (naglasak dodan).

<sup>1501</sup> D299 (naglasak dodan).

<sup>1502</sup> D299 (naglasak dodan). Iste takve tvrdnje nalazimo i u zapovijedima za borbeno djelovanje koje su izdate 19. aprila u 18:45 sati i u 21:40 sati. U prvoj zapovijedi stoji: "Od va{eg uspjeha zavisi sudbina svih Hrvata Busova~e, Travnika, Viteza i Novog Travnika, a u Zenici je /ne~itko/ u *bilo kojem koncentracionom logoru*, a posebno u samoj Zenici, gdje i danas kolju na{ narod koji je pobjegao iz centra Zenice. *Tamo je masakr.*" (P456/49) (naglasak dodan) U drugoj se navodi: "Za sada je najkriti~nije sa hrvatskim narodom Zenice koji se bukvalno kolje..." (P456/50).

<sup>1503</sup> D299.

<sup>1504</sup> D299.

radikalnim izrazima koji podrazumijevaju "eliminaciju": "Sva napadna djelovanja moraju biti uspje{na za{to koristiti i postrojbe vojne i civilne policije za ~i{}enje."<sup>1506</sup>

### b. Primaoci nare|enja

647. Dana 17. aprila 1993., optu`eni je Miji Bo`i}u, kojeg je prethodno imenovao zapovjednikom brigade Ban Jela-i},<sup>1507</sup> uputio pripremnu borbenu zapovijed i zapovijed za borbeno djelovanje. Dana 18. aprila, u 16:45 sati, Mijo Bo`i} je poslao izvje{taj optu`enom, u kojem ga, izme|u ostalog, informira o tome da se sukob pro{irio na Rotilj, Vi{n}jicu, Doce, Hercege i Brestovsko.<sup>1508</sup>

648. Me|utim, upravo je Mijo Bo`i} 27. januara 1993. izdao jedno zlo-inako nare|enje,<sup>1509</sup> u kojem nala`e kako slijedi "Po izvr{enoj pripremi zatra`iti od mjesnog stanovni{tva da bezuslovno preda svo naoru`anje a u protivnom da }e se sela u potpunosti spaliti. U slu~aju odbijanja predaje oru`ja otvoriti jaku i koncentri~nu vatru po svim ciljevima iz PAT-ova i PAM-a /sic/ i MB-a i *pre}i na ~i{}enje terena.*"<sup>1510</sup> te nadalje nala`e kako slijedi: "Selo Bukovicu moramo uzeti do no}i pod uslovom da *spalimo sve {to nam se na/e na putu.*"<sup>1511</sup>

649. Premda Mijo Bo`i} nije nikada sproveo u djelo to nare|enje iz mjeseca januara, samim time {to mu je general Bla{ki} u aprilu 1993. povjerio vo|enje vojnih operacija "zauzimanja", napada i "*~i{}enja*" sela u kojima su velikom ve}inom `ivjeli civili, on je time naredio, a u najmanju ruku izazvao, po~injenje zlo~ina protiv Muslimana i njihove imovine, u koje se ubraja i paljenje ku}a.

### c. Vojna sredstva

650. U drugom paragrafu zapovijedi za borbeno djelovanje, optu`eni nare|uje da se "svim raspolo`ivim topni{tvom" zauzme Gomionica i Svinjarevo, i to "*sistematskim ga/anjem* (MB kalibra 60, 82 i 120 mm).<sup>1512</sup> U {estom paragrafu iste zapovijedi

---

<sup>1505</sup> D300.

<sup>1506</sup> D300 (naglasak dodan).

<sup>1507</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15084.

<sup>1508</sup> D306.

<sup>1509</sup> General Bla{ki} nalazio se u Kiseljaku na dan kada je izdano to nare|enje (svjedok Bla{ki}, T. str. 15085).

<sup>1510</sup> P510 (naglasak dodan).

<sup>1511</sup> P510 (naglasak dodan).

<sup>1512</sup> D300.

nare|uje se da "vatrene pripreme za napad moraju biti jake i garantirati uspjeh napada."<sup>1513</sup>

651. Preporu~uju}i sna`nu upotrebu te{kog oru`ja u cilju zauzimanja sela u kojima su ~ivjeli uglavnom civili, general Bla{ki} je izdao nare|enja ~ije su posljedice potpuno nesrazmjerne sa vojnom nu`dom, znaju}i da }e neminovno poginuti brojni civili i da }e njihovi domovi biti uni{teni.

#### d. Zaklju~ci

652. Prije izvo|enja zaklju~ka, Vije}e `eli podsjetiti da su napadi na sela Svinjarevo, Gomionicu i Vi{n}jicu 18. aprila izvedeni u skladu sa zapovijedi za borbeno djelovanje koju je potpisao optu`eni:<sup>1514</sup> rije~ je, naime, o upotrebi te{kog artiljerijskog oru`ja, nakon ~ega treba uslijediti intrevencija pje{adije "za ~i{}enje".

653. Vije}e tvrdi da je general Bla{ki}, ~ak ako i nije izri~ito naredio progone i ubistva civila Muslimana, ipak hotimi~no riskirao da upravo ti stanovnici i njihova imovina, postanu prve ~rtve "blokada" i napada od 18. aprila 1993. Vije}e je do tog zaklju~ka do{lo na osnovu sljede}ih elemenata:

- na osnovu sadr`aja pripremne borbene zapovijedi i zapovijedi za borbeno djelovanje, kategori~kog karaktera i punog mr`nje;
- na osnovu ~inenice da su ta nare|enja izdata zapovjedniku koji je sam prethodno prijetio da }e zapaliti jedno selo;
- i kona~no, na osnovu ~inenice da je preporu~io upotrebu te{kog oru`ja za napad na sela nastanjena u velikoj ve}ini civilima.

#### ii) Rasprostranjeni i sistematski karakter po~inenih zlo~ina

654. Vije}e konstatira da dva gorenavedena nare|enja nisu povod svih vojnih operacija koje su se vodile u Kiseljaku u aprilu i junu 1993.

---

<sup>1513</sup> D300.

<sup>1514</sup> D300. U paragrafu 10 tog nare|enja navodi se da je "po~etak djelovanja [...] dana 18. ~etvrtog 1993., u 05:30 sati."

655. Prije svega, Vije}e napominje da je optu`eni brigadi Ban Jela-i} u tom istom periodu izdavao i druga nare|enja, izme|u ostalog, 19. aprila u 18:45 sati<sup>1515</sup> i u 21:40 sati.<sup>1516</sup> U prvom nare|enu nala`e se: "Napadajte po grupama i samo kosom sada od Ko~atala i od [ikulje]."<sup>1517</sup> U drugom nare|enu, napominje se da treba zauzeti Gomionicu "... no}as ili rano ujutro jer su glavne snage MOS-a /Muslimanske oru`ane snage/ na Busova~i[...]."<sup>1518</sup>

656. Vije}e tako|e nagla{ava da se general Bla{ki} ~esto trupama obra}ao usmenim putem. Nadalje, unato~ ~injenici da zbog ratne situacije nije bilo jednostavno putovati u Kiseljak, vojska HVO-a je zauzela zgradu PTT-a u tom gradu, te je raspolagala dovoljno razvijenim tehni~kim sredstvima da bi mogla odr`avati redovnu komunikaciju s oficirima na terenu.<sup>1519</sup> S tim u vezi, Vije}e napominje da se u pripremnoj borbenoj zapovijedi tra`i da zapovjednik brigade Ban Jela-i} do 23:30 sata podnese izvje{taj u kojem }e potvrditi spremnost trupa za akciju. U 23:45 sati, optu`eni je izdao zapovijed za borbeno djelovanje. Time je dokazano da su, suprotno tvrdnjama optu`enog, komunikacije izme|u Viteza i Kiseljaka dobro funkcionirale.

657. Osim toga, Vije}e je uvjereni, kao {to je ve} prethodno utvrdilo, da ne raspola`e svim nare|enjima koja je optu`eni izdao u predmetnom razdoblju, kao {to pokazuje isprekidana numeracija dokumenata koje su strane dostavile Vije}u u toku su|enja.

658. [tavi{e, Vije}e je uvjereni, a to proizlazi i iz izvje{taja upu}enih optu`enom u toku tih doga|aja,<sup>1520</sup> kao i iz nare|enja koja je optu`eni izdao u toku 1993. godine,

---

<sup>1515</sup> P456/49.

<sup>1516</sup> P456/50.

<sup>1517</sup> P456/49.

<sup>1518</sup> P456/50.

<sup>1519</sup> Svjedok Lanthier je ustvrdio: "HVO je imao odli~ne komunikacije sa razli~itom sto`erima, posebno {to se ti~e telefonskih linija i civilnih linija. U kiselja-kom d`epu, HVO je imao kontrolu nad zgradom PTT-a. Telefonske veze su bile u funkciji. Moglo se telefonirati. I telefaksovi su tako|e funkcionali [...]. Bilo je tako|e i antena za vezu putem visokih frekvencija, a postojali su i mobilni telefoni. Nisu mi promakle ni satelitske antene na krovovima raznih komandi. Dakle, postojao je {iroki spektar mogu}ih komunikacija izme|u razli~itih komandi, pomo}u kojih je zapovjednik u to vrijeme mogao vr{iti komandu i kontrolu svojih jedinica" (T. str. 6174). Svjedok Liebert je izjavio: "[...] ono {to sam ja vidio ukazivalo je na postojanje sistema komunikacija koji je bio sastavni dio komandnog lanca" (T. str. 6493). Svjedok Morsink je tako|e naglasio da su vojnici HVO-a "... imali na raspaganju dobre telefonske linije kao i telefaksove. Vidio sam nekoliko oficira HVO-a sa ru-nim radio stanicama. Komunikacija je bila dobro organizirana. Kontrolirali su sve komunikacijske centre. Mogli su odlu-ivati o tome tko }e imati pristup komunikacijskim mre`ama". (T. str. 7344)

<sup>1520</sup> D305, D306, D323.

kojima se imenuju<sup>1521</sup> ili smjenjuju<sup>1522</sup> zapovjednici, da je general Bla{ki} zaista zapovijedao vojnim operacijama vo|enim u regiji Kiseljak, te da je vr{io efektivnu kontrolu nad tim operacijama. On je uostalom, u jednom intervjuu u tjedniku *Danas* u oktobru 1993. izjavio:

[razdvojene op]ine] skladno i organizirano izvr{avaju sve zapovijedi vezane za obranu naroda i hrvatskih prostora. Ta fizi-ka razdvojenost nije bitan i odlu-uju}i -imbenik, jer smo mi u svojim procjenama i ra-unali da bi moglo do}i do privremenog fizi-kog razdvajanja tih prostora. Prva operativna grupa je travni-ka, druga je kiselja-ka, tre}a @ep-e i -etvrtka Sarajevo. Sve operativne grupe pod mojim su zapovjedni{tvom, i linije vo/enza i zapovijedanja apsolutno funkcioniraju. Neprekidno.<sup>1523</sup>

659. [to je jo{ zna~ajnije i {to prelazi okvir gorepomenutih elemenata, Vije}e smatra da iz na~ina odvijanja vojnih operacija u aprilu i junu 1993., te iz njihovog rasprostranjenog i sistematskog karaktera nedvojbeno proizlazi da su te operacije nare|ene na najvi{oj razini vojne hijerarhije HVO-a, i to od strane zapovjednika Operativne zone Srednje Bosne, odnosno samog generala Bla{ki}a. S tim u vezi Vije}e podsje}a na tri va` na elementa, koja su ve} istaknuta:

- ofenzive vo|ene u aprilu u op{tini Vitez i sjeverno od Kiseljaka, te u junu ju`no od Kiseljaka, odvijale su se na sli~an na-in;
- napade na Kiseljak svaki put su vodile uglavnom jedinice HVO-a, konkretno brigada Ban Jela~i}, ~iji je zapovjednik bio direktno podre|en optu` enom;
- i najzad, sve te ofenzive dovele su do istog rezultata: sistematskog progona civila Muslimana iz njihovih sela i, u ve}ini slu~ajeva, razaranja njihovih domova i plja~kanja njihove imovine.

### iii) Op{ti kontekst progona muslimanskog stanovni{tva

660. Naposljetu, Vije}e konstatira da su vojne ofenzive HVO-a samo krajnji ishod globalne politike progona muslimanskog stanovni{tva koju su sprovodile hrvatske politi~ke i vojne vlasti, a kojoj je optu`eneni svesrdno pristupio ve} od samog po-etka, tako {to je u aprilu 1992. prihvatio du`nost vojnog zapovjednika regije Kiseljak, a u junu iste godine, zapovjednika Operativne zone Srednja Bosna.

---

<sup>1521</sup> Cf. P456/68.

<sup>1522</sup> Cf. P456/53, P456/64, P456/68.

iv) Zaklju~ci

661. Na osnovu sadr`aja vojnih nare|enja upu}enih zapovjedniku brigade Ban Jela~i}, sistematskog i masovnog karaktera po~inenih zlo~ina, te op{teg konteksta u koji se zlodjela uklapaju, Vije}e mo`e ustvrditi da je optu`eni naredio napade vo|ene u aprilu i junu 1993. protiv muslimanskih sela u regiji Kiseljak. Tako|e je o~ito da je general Bla{ki} morao vrlo dobro znati da }e, zato {to je brigadi Ban Jela-i} naredio napad tako velikih razmjera na ciljeve gotovo isklju~ivo civilnog karaktera, neizbjegljivo do}i do po~inenja vrlo nasilnih krivi~nih djela. Kona~no, iz tih istih elemenata proizlazi da ciljevi optu`enog nisu bili isklju~ivo vojnog karaktera, ve} da je on tako|e htio vojnim sredstvima realizirati politiku progona muslimanskog civilnog stanovni{tva, koju su zacrtali najvi{i organi vlasti HVO-a, pri ~emu mu je cilj bio da pomenutim ofenzivama protjera to stanovni{tvo iz op{tine Kiseljak.

#### E. Granatiranje Zenice

662. Oko podneva 19. aprila 1993. na centar Zenice ispaljeno je vi{e artiljerijskih granata. Iz svjedo~enja i dokaznih predmeta koje je primilo Vije}e proizlazi da su granate pogodile dijelove grada u koje dolazi mnogo ljudi, kao {to su trgovski centar i glavna tr`nica<sup>1524</sup> i, k tome, u trenutku velike gu`ve. Doista, ~ini se da se ba{ u to doba dana odvijala velika trgovska aktivnost i da se tada u geografskoj zoni koja je bila granatirana nalazilo oko dvije do tri hiljade ljudi.<sup>1525</sup>

663. Optu`ba tvrdi da su brojni civili poginuli ili su bili te{ko ranjeni u tom granatiranju. Dokazni predmeti i svjedo~enja potvr|uju tu tvrdnju, koju, uostalom, ni odbrana nije osporila.<sup>1526</sup> ^inenica da su poginule i ranjene osobe civili nije uop{te upitna.

664. Isto tako, odbrana nije osporila ~inenicu da su tada uni{tena mnoga civilna dobra. Imaju}i u vidu dokazne predmete, civilni karakter materijalne {tete po~ijene u

---

<sup>1523</sup> P380 (naglasak dodan). Vije}e tu izjavu tuma~i kao odraz stvarnosti, a ne, kako to tvrdi odbrana, kao propagandu akciju za odr`avanje moralu trupa HVO-a.

<sup>1524</sup> P224; svjedok Veseljak, T. od 22. januara 1998., str. 4398.

<sup>1525</sup> P221/10, P221/11, P221/13, P221/14, P221/15; svjedok Veseljak, T. od 22. januara 1998., str. 4398.

<sup>1526</sup> P220, P221; svjedok Beganovi}, T. od 21. januara 1998., str. 4359 i 4360; svjedok Veseljak, T. od 22. januara 1998., str. 4397.

granatiranju nije upitan.<sup>1527</sup> Osim toga, svjedoci su potvrdili nepostojanje bilo kakvih vojnih objekata ili objekata vojnog karaktera u blizini mesta pogorjelih granatama.<sup>1528</sup>

665. Ta-an broj granata ispaljenih na centar Zenice ostao je neutvrđen, no to nije bio predmet rasprave između strana. Optužba tvrdi da ih je bilo devet,<sup>1529</sup> a odbrana govori o nekoliko granata,<sup>1530</sup> bez daljeg preciziranja.

666. Osnovna potezkoja koju je Vijeće moralno razrijeđiti odnosi se na pitanje koje snage su učestvovale u granatiranju. ^ini se da su se oko te ta-ke argumenti strana u velikoj mjeri razlikovali i da je identificiranju po~inioca i naredbodavaca granatiranja prethodilo najprije ljudi moguće prou~avanje spisa i, naro~ito, dostupnih informacija o upotrebljenim oružima i njihovim tehni~kim karakteristikama.

667. U po~etku je za Vijeće bilo najviše nije da precizno shvati argumente i metode kojima su se koristile strane.

### 1. Teze optužbe

668. Optužba tvrdi da su granate ispaljene iz haubice kalibra 122 milimetra koja je pripadala trupama HVO-a pozicioniranim u Putinevu, 16 kilometara zapadno od Zenice.<sup>1531</sup> Ta se tvrdnja temelji na analizi izjava svjedoka Bagessena, Veseljaka i W. Argumentacija optužbe, potkrepljena sa tri pomenuta svjedo~enja, izložena je u dvije osnovne etape koje predstavljaju temelj metode prora~una za koju se odlučilo Tužila{tvo.

669. Prva etapa sastoji se u određivanju kalibra haubice pomoću dubine i veličine kratera koji je izazvalo dotično artiljerijsko oružje, te analizom rasprskavanja granate u krateru. Na osnovi prou~avanja kratera na mestu granatiranja svjedoci Baggesen i W do~ili su do zaklju~ka da se radilo o kalibru 122 mm.<sup>1532</sup> Određivanje kalibra upotrebljenih granata omogućilo je da se potom odredi i njihov azimut i domet.

---

<sup>1527</sup> P221 i P224.

<sup>1528</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1178; svjedok W, T. str. 4530.

<sup>1529</sup> Završni podnesak tužoca, knjiga 5, str. 156.

<sup>1530</sup> Uvodna rje~odbrane, T. str. 8223.

<sup>1531</sup> Završni podnesak tužoca, knjiga 7, str. 76.

<sup>1532</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1176; svjedok W, T. str. 4459.

670. Druga etapa sastoji se u definiranju pravca iz kojeg je do{la granata. Prvac se definira pomo}u polo`aja kratera i analize tragova eksplozije granate, budu}i da je poznato da je putanja granate suprotna smjeru tragova udara granate. U ovom konkretnom slu~aju, pomenuta tri svjedoka smatrala su da su granate do{le iz smjera zapadno od Zenice, konkretno, s polo`aja HVO-a zapadno od grada.<sup>1533</sup>

671. Optu`ba smatra da je zaklju~ak u vezi sa kalibrom i putanjom granata odlu~uju}i argumet koji pokazuje da su granatiranje Zenice po~inile trupe HVO-a. Tako|e, tu`ilac smatra da dodatni dokazi idu u prilog tom zaklju~ku. On smatra da vojna situacija koja je vladala u to vrijeme uvelike navodi na zaklju~ak da je granatiranje Zenice bilo smi{ljeni odgovor HVO-a na kontra-ofenzivu ABiH.<sup>1534</sup> Osim toga, on tvrdi da artiljerija VRS-a nije mogla po~niti to granatiranje s obzirom na upotrebljeni tip granata i geografski razmje{taj trupa u trenutku granatiranja.<sup>1535</sup>

## 2. Teze odbrane

672. Odbrana, me|utim, tvrdi da granatiranje nisu po~inile trupe HVO-a. Mada je, po mi{ljenju odbrane, "nemogu}e precizno odrediti odakle su do{le granate",<sup>1536</sup> sve upu}uje na to da je napad na Zenicu po~inila vojska bosanskih Srba. Da bi dokazala kako HVO nije odgovoran, odbrana navodi nekoliko argumenata koji se ti~u kako vojnog konteksta, tako i analize kalibra upotrebljenih granata.

673. Kao prvo, VRS je navodno redovito granatirala Zenicu od aprila do jula 1993. i tr`nica je bila u dometu srpske artiljerije pozicionirane na Vla{i}ju.<sup>1537</sup>

674. Osim toga, iz jednog telefonskog razgovora izme|u potpukovnika Stewarta i Tihomira Bla{ki}a proizlazi da granata koja je pogodila tr`nicu nije bila kalibra 122 mm, nego 155 mm.<sup>1538</sup> Uostalom, Tihomir Bla{ki} je navodno tek tokom su|enja saznao kako se prepostavlja da je upotrebljena haubica kalibra 122 mm.<sup>1539</sup> Odbrana

---

<sup>1533</sup> Svjedok Baggesen, T. od 22. augusta 1997., str. 1176; svjedok Veseljak, T. str. 4436; svjedok W, T. str. 4465.

<sup>1534</sup> Zavr{ni podnesak tu`ioca, knjiga 5, str. 163 i knjiga 7, str. 76.

<sup>1535</sup> Podnesak Tu`ila{tva, knjiga 7, str. 78.

<sup>1536</sup> Uvodna rije~ odbrane, T. str. 8224.

<sup>1537</sup> Uvodna rije~ odbrane, T. str. 8224.; Zavr{ni podnesak odbrane, str. 129.

<sup>1538</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13951.

<sup>1539</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 13953.

tvrdi da snage HVO-a nisu raspolagale takvim artiljerijskim oružjima u predmetno vrijeme jer su ona 8. januara 1993. bila premještena iz Travnika u Mostar.<sup>1540</sup>

675. Naposljetu, obrana tvrdi kako svjedočenje profesora Jankovića pobija argumente koje su izložili svjedoci optužbe. Na bazi matematičkih proračuna prema standardiziranim modelima i koristeći se polaznim vrijednostima proračuna koje je predložila optužba, taj svjedok smatra da dva tipa haubica od 122 mm, ruski i jugoslavenski, za koja se sumnja da su bila upotrebljena u predmetno vrijeme nisu mogla pogoditi centar Zenice sa položaja HVO-a zapadno od grada, zbog njihovog nedovoljnog dometa.<sup>1541</sup> Osim toga, profesor Janković smatra pogrešnom metodu kojom su se koristili svjedoci odbrane u određivanju dometa, upadnog kuta i pravca upotrebljenog projektila, a koja se zasniva na analizi kratera izazvanog granatom.<sup>1542</sup>

### 3. Zaključci

676. Analiza argumenata na koje se pozivaju optužba i odbrana omogućila je Vijeću da definira prirodu i specifičnost dviju izloženih teza. <sup>1543</sup> Uzini se da je metoda proračuna koju je primijenila optužba pragmatična i deduktivna, u smislu da svoje zaključke zasniva na promatranju. Ona se razlikuje od metode odbrane koja, polazeći od podataka koje je prezentirala optužba, više koristi apstraktni i matematički pristup te se oslanja na službenaa pravila standarde.

677. Istina, argumenti koje je izložila odbrana nisu takve prirode da bi mogli u potpunosti pobiti tezu optužbe. Vijeće nije moglo a da ne primijeti, primjerice, koincidenciju između napada hrvatskih snaga 16.-18. aprila 1993., nužnu reakciju muslimanskih snaga na te napade i ujedinice da je Zenica u isto vrijeme grad s najvećim brojem muslimanskog stanovništva u blizini Viteza i sjedište 3. korpusa ABiH.<sup>1543</sup> No tužilac nije, prema mišljenju Vijeća, bio dovoljno uvjerljiv u svom izlaganju, a odbrana je predložila dokazni materijal koji dovodi u razumnu sumnju mogućnost da se predmetno granatiranje pripada HVO-u. Izlaganje optužbe u vezi s kalibrom i putanjom granata upotrebljenih u granatiranju Zenice ujnilo se nedostatnim u odnosu na izlaganje odbrane. Skice koje je optužba predložila da potkrijepi svoje

<sup>1540</sup> Završni podnesak odbrane, str. 129 i 130.

<sup>1541</sup> Svjedok Janković, T. str. 12688-12691.

<sup>1542</sup> Svjedok Janković, T. str. 12704-12708.

izlaganje neprecizne su<sup>1544</sup> dok je nau~na vjerodostojnost onih koje je prezentirao svjedok odbrane neosporna.<sup>1545</sup> Profesor Jankovi}, kojega je Vije}e ina~e zamolilo, uz pristanak tu` ioca, za dodatne informacije prema pravilu 98 Pravilnika,<sup>1546</sup> prezentirao je komparativne matemati~ke prora~une koji mogu da pobiju one predo~ene od strane optu` be. Mada je optu` ba poku{ala dokazati kako je upotrebljena granata bila kalibra 122 mm, ona nije dovoljno sna`no pokazala da su artiljerijski polo`aji HVO-a, koje smje{ta zapadno od grada, mogli dose}i Zenicu takvom vrstom granata, kao {to je to bio slu~aj 19. aprila 1993. Osim toga, premda se hipoteza o premje{tanju haubice od strane HVO-a na mjesto udaljeno nekoliko kilometara Vije}u ~ini plauzibilnom, optu` ba nije uspjela dokazati da je to bio slu~aj.

678. Vije}e, dakle, nije moglo rije{iti pitanje identiteta snaga koje su u~estvovali u granatiranju Zenice, budu}i da tu` ilac nije pokazao, van svake razumne sumnje, da su snage HVO-a i drugi elementi podre|eni optu` enome izvr{ili granatiranje. Vije}e, dakle, smatra da ima razloga da se general Bla{ki} osloboди optu` bi po ta~kama optu` nice kojima se tereti za granatiranje Zenice 19. aprila 1993.

#### **F. Zlo~ini vezani za zato~avanje**

679. Tacke optužnice od 15 do 20 stavljeni su u istu grupu jer se sve one odnose na li{avanje slobode brojnih bosanskih Muslimana i na zlocine koji su pri tome nad njima pocinjeni.

##### **1. Ne~ovje~no i okrutno postupanje**

680. U optužnici se navodi da su od januara 1993. do januara 1994. bosanski Muslimani bili zatoceni od strane HVO-a u dvorani kina u Vitezu, u zatvoru Kaonik pokraj Busovace, veterinarskoj stanici u Vitezu, osnovnoj školi u Dubravici, kancelarijama SDK u Vitezu, kasarni u Kiseljaku, te u selu Rotilj i u kucama u Gacicama.<sup>1547</sup>

---

<sup>1543</sup> I suprotno bi bilo jednako ta~no: pod pretpostavkom da je ABiH odgovorna za izbijanje sukoba 16. aprila 1993. hrvatskim snagama je svakako moglo biti u interesu izvesti akciju kojoj je cilj zastra{ivanje kako bi prestali muslimanski napadi.

<sup>1544</sup> Vidi npr. P230.

<sup>1545</sup> D526 i C1.

<sup>1546</sup> T. str. 12746.

<sup>1547</sup> Druga izmijenjena optužnica, para. 12.

681. Ti su zatocenici navodno korišteni kao živi štit, premlacivani, prisiljavani da kopaju rovove, izlagani du{evnom i tjelesnom nasilju te prijetnjama i ne-ovje-nom postupanju, kao {to je zatvaranje u skucenim ili pretrpanim prostorima i lišavanje dovoljnih kolicina hrane i vode. Neki od njih su navodno ubijeni ili ranjeni tokom prisilnog kopanja rovova u opštinama Kiseljak, Vitez i Busovaca.<sup>1548</sup>

682. Optuženi se tako tereti da je pocinio tešku povredu, ka`njivu prema clanu 2(b) (ne-ovje-no postupanje) Statuta Suda (tacka optužnice 15), i teško kršenje zakona ili obi-aja rata, ka`njivo prema ~lanu 3 Statuta i priznato ~lanom 3(1)(a) (okrutno postupanje) @nevske konvencije (ta-ka optu` nice 16).<sup>1549</sup>

a) Argumenti strana

683. U pogledu ne-ovje-nog i okrutnog postupanja optu`ba tvrdi da su radnje ili propusti generala Bla{ki}a ili njegovih podre|enih prouzro-ili velike tjelesne ili du{evne patnje te te{ke povrede du{evnog i tjelesnog integriteta ili ljudskog dostojanstva zato~enih bosanskih Muslimana. Djela na kojima se zasnivaju ove ta-ke optu`nice obuhvataju ve}inu djela tjelesnog ili du{evnog nasilja, naro~ito vrije|anja, premla}ivanja, kra|e li-ne imovine zato~nika, prisilni rad, kopanja rovova i silovanja. Kriminalni propusti odnosili bi se na nepo{tivanje od strane HVO-a obaveze da prema zato~enim boanskim civilima Muslimanima postupaju humano te da im obezbijede prihvatljive uslove `ivota.<sup>1550</sup>

684. Odbrana smatra da u selu Rotilj sloboda kretanja bosanskih Muslimana nije bila ograni~ena pa da, prema tome, oni nisu bili zato~eni. Ona isti-e da je HVO na seoskom kontrolnom punktu podigao barikadu da bi se muslimanski stanovnici sela za{tilili od svake opasnosti. Taj kontrolni punkt nije, navodno, spre~avao muslimanske stanovnike da napuste Rotilj jer glavna cesta nije bila jedini put kojim se moglo izi}i iz sela.<sup>1551</sup>

685. Odbrana nadalje smatra da Tihomir Bla{ki} nije kriv po optu`bama prema kojima su zato~eni bosanski Muslimani bili li{eni dovoljnih koli~ina hrane i vode te

---

<sup>1548</sup> Druga izmijenjena optužnica, para. 13-14.

<sup>1549</sup> Protivpravno zato~avanje osoba ne navodi se u optu`nici. Vidi i Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 6, VIII, 2.2.

<sup>1550</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 6, IX, 6-7.

<sup>1551</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, B.

zatvarani u skoro-enim prostorima. Takođe tvrdi da je u zatvorskim objektima – kinodvorani u Vitezu, zatvoru Kaonik, veterinarskoj stanici u Vitezu, kasarni u Kiseljaku, selu Rotilj i kućama u Gajicama – opskrba hrana i vodom bila dovoljna i prostori dovoljno veliki. Nadalje, osobama raspoređenim u radne grupe nije nedostajalo hrane i vode i nisu bili zatvarani u skoro-enim prostorima. U svakom slučaju, odbrana tvrdi da optužba nije uspjela pokazati da su se zatočenici nalazili u situaciji gorjeg nego Hrvati koje je u zatočeni{tvu dr`ala ABiH.<sup>1552</sup>

686. Konacno, odbrana tvrdi da uslovi rada tih radnih grupa uglavnom nisu bili opasni, pretjerano loši ili diskriminacijski te da stoga nisu predstavljali kršenje Ženevske konvencije. Osim toga, te grupe su formirane prema zakonu HZHB-a i Republike BiH i optuženi je bio uvjeren u njihovu legalnost. Prema mišljenju odbrane, cak i ako je korištenje radnih grupa predstavljalo kršenje Ženevske konvencije, pravna zabluda generala Blaškica morala bi ga oslobođiti svake krivnje u pogledu toga. Na kraju, odbrana smatra da optužba nije u optužnici inkriminirala upotrebu radnih grupa u opasnim uslovima i stoga optuženi ne može za to snositi odgovornost.<sup>1553</sup>

#### b) Zaključci

687. Vijeće će ove zločine za koje se tereti optuženi ispitati po opštinama.

##### i) Opština Busovača

688. Tokom prve polovice 1993., mnogi civilni Muslimani, naročito oni iz Busovace,<sup>1554</sup> bili su zatocavani od strane HVO-a u zatvoru Kaonik,<sup>1555</sup> nekadašnjem skladištu JNA, udaljenom nešto više od desetak kilometara od Viteza.<sup>1556</sup> U tom zatvoru je bilo dvadesetak prostorija veličine otprilike 9 kvadratnih metara, koje su pretvorene u celije da bi se u njima zatočili Muslimani.<sup>1557</sup> Kada je, na primjer, nakon kampanje u januaru 1993., u njemu bilo oko 400 osoba zatocenih od strane HVO-a,

---

<sup>1552</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, D.

<sup>1553</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, F.

<sup>1554</sup> Zatvorenici u Kaoniku nisu bili samo iz opštine Busovaca. Svjedok Y, na primjer, bio je uhapšen u Vitezu i zatocen u Domu kulture u tom gradu. Kasnije je, sa trinest drugih zatocenika, premješten u zatvor Kaonik, gdje je ostao od 5. do 14. maja 1993. T. str. 4827-4828.

<sup>1555</sup> Svjedok Nuhagic, T. str. 3812, str. 3824, str. 3840; svjedok T, T. str. 4250, str. 4251-4282.

<sup>1556</sup> Svjedok Leach, T. od 27. juna 1997., str. 135; svjedok Nuhagic, T. str. 3824.

<sup>1557</sup> Svjedok T, T. str. 4252; svjedok Nuhagic, T. str. 3824.

zatvor je bio pretrpan.<sup>1558</sup> Higijenski i životni uslovi bili su lo{i, kolicina i kvaliteta hrane nedostatna.<sup>1559</sup> Zatocenicima je oduzimana vrijedna licna imovina.<sup>1560</sup> Osim toga, bili su žrtve sadisti-kog nasilja<sup>1561</sup> od strane vojnika HVO-a. Tjerali su ih, na primjer, da se me|usobno tuku.<sup>1562</sup>

689. Zatocenici u zatvoru Kaonik takođe su bili prisiljavani da kopaju rovove pod stra`om vojnika HVO-a. Oni su u grupama odvodenici na razna mjesta.<sup>1563</sup> Zatocenici koji su odvodenici na front bili su u opasnosti; neki od njih su poginuli u pucnjavi.<sup>1564</sup> Rad je bio naporan i dugotrajan, a hrana nedovoljna.<sup>1565</sup> Osim toga, zatocenike su zlostavljali njihovi ~uvare. Na primjer, nekima je bilo zabranjeno da potraže zaklon kad bi došlo do izmjene vatre, neki su bili premla}eni,<sup>1566</sup> a neki podvrgnuti simuliranoj egzekuciji.<sup>1567</sup>

## ii) Op{tina Kiseljak

690. Dana 23. aprila 1992. HVO je zaposjeo nekadašnju kasarnu JNA u Kiseljaku i Tihomir Blaškic je ondje postavio jedno od svojih zapovjedništava.<sup>1568</sup> Od mjeseca aprila 1993.<sup>1569</sup> negdje do novembra 1993. ta kasarna je korištena i kao zatvor za brojne mu{ke civile Muslimane, koje je HVO zarobio u selima opštine Kiseljak.<sup>1570</sup> U jednom trenutku u zatvoru su bili zatoceni i žene i djeca.<sup>1571</sup> Zatocenici su bili izloženi teškim životnim uslovima. Naro~ito su lo{i bili higijenski uslovi i hrana.<sup>1572</sup> Osim toga, vojnici HVO-a, kao i pripadnici vojne policije, odgovorni su za brojna premlaćivanja zatocenika te du{evna i tjelesna zlostavljanja. Tako su na primjer u mraku zatocenicima dali motorno ulje da se "operu".<sup>1573</sup>

---

<sup>1558</sup> Svjedok McLeod, T. str. 4741.

<sup>1559</sup> Svjedok Nuhagic, T. str. 3813-3814, str. 3824; svjedok T, T. str. 4821-4282.

<sup>1560</sup> Svjedok BB, T. str. 4947, str. 4950-4951.

<sup>1561</sup> Svjedok Y, T. str. 4837.

<sup>1562</sup> Svjedok U, T. str. 4344-4345. Vijece primjenjuje da je Pretresno vijeće u predmetu *Aleksovski* do{lo do istog zaključka. Presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 228.

<sup>1563</sup> Svjedok U, T. str. 4341-4343; svjedok Z, T. str. 4893-4894.

<sup>1564</sup> Svjedok BB, T. str. 4953.

<sup>1565</sup> Svjedok BB, T. str. 4954.-4955.

<sup>1566</sup> Svjedok BB, T. str. 4953.

<sup>1567</sup> Svjedok Z, T. str. 4893-4894.

<sup>1568</sup> Svjedok MM, T. str. 6107; svjedok Friis-Pedersen, T. 4026.

<sup>1569</sup> Svjedok Friis-Pedersen, T. str. 4026.

<sup>1570</sup> Svjedok AA, T. str. 4904, str. 4927; svjedok DD, T. str. 5221-5223, str. 5238-5239; svjedok JJ, T. str. 5484, str. 5498.

<sup>1571</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6156.

<sup>1572</sup> Svjedok TT, T. str. 6947-6948.

<sup>1573</sup> Svjedok TT, str. 6947-6948, str. 6959.

691. Od aprila 1993. do januara 1994.<sup>1574</sup> Muslimani opštine Kiseljak takođe su bili zatoceni u selu Rotilj. Vijeće podsjeca da su zatocenici bili sprijeceni da napuste selo, narocito zbog snajperista koji su bili rasporedeni po brdima oko sela. Ti su Muslimani, dakle, bili dr`ani u zato~eni~kom logoru HVO-a.

692. Zato~enici u Rotilju bili su primorani da `ive u veoma te{kim `ivotnim uslovima – selo je bilo prenapu~eno, ljudi su se morali zgurati u one ku}e koje nisu bile uni{tene te nisu imali dovoljno lijekova, vode ni hrane. Vijeće podsjega da je u selu bilo ubistava i fizi~kog nasilja, uklju~uju}i i silovanje.

693. Muškarci zatoceni u kasarni Kiseljak i u Rotilju bili su tako|e prisiljeni od strane HVO-a da kopaju rovove.<sup>1575</sup> Dok su to radili, neki su zatocenici koji su bili blizu fronta ubijeni ili ranjeni prilikom izmjene vatre.<sup>1576</sup> Prisilni rad ponekad je dugo trajao i zatocenici su bili izloženi vremenskim nepogodama.<sup>1577</sup> Osim toga, maltretirala ih je vojna policija,<sup>1578</sup> koja se ponekad nad njima sadistički iživljavala. Tako, na primjer, jedan svjedok prica da su mu stavili cigaretu u nosnicu i zaprijetili da }e ga ubiti.<sup>1579</sup> Stražari su zatocenicima zabranjivali da odu u zaklon kad bi se našli u unakrsnoj vatri.<sup>1580</sup>

### iii) Op{tina Vitez

694. Dana 16. aprila 1993. vojnici HVO-a zatocili su brojne mu{ke civile Muslimane, u veterinarskoj stanici u Vitezu.<sup>1581</sup> Ta stanica nalazila se u jednoj opštinskoj zgradbi udaljenoj oko 900 metara od hotela Vitez.<sup>1582</sup> Sedamdeset šest zatocenika bilo je zatvoreno u podrumu i u prostorijama u gornjem dijelu zgrade.<sup>1583</sup> U podrumu je bilo tako malo mjesta da su zatocenici mogli samo cucati. Zrak je bio vlažan i zagušljiv. Starije osobe naposljetku su premještene u ordinaciju veterinarske

---

<sup>1574</sup> U stvari, sve do marta; svjedok TT, str. 6949.

<sup>1575</sup> Svjedok DD, T. str. 5232; svjedok AA, T. str. 4930-4931.

<sup>1576</sup> Svjedok AA, T. str. 4929; svjedok TT, T. str. 6954.

<sup>1577</sup> Svjedok TT, T. str. 6954.

<sup>1578</sup> Svjedok TT, T. str. 6954.

<sup>1579</sup> Svjedok OO, T. str. 6379.

<sup>1580</sup> Svjedok OO, T. str. 6379.

<sup>1581</sup> Svjedok Ze-o /mo`da: Zec/, T. od 26. septembra 1997., str. 1892-1893; svjedok D, T. str. od 24. septembra 1997., str. 1809; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1275, str. 1277.

<sup>1582</sup> Svjedok Leach, T. od 27. juna 1997., str. 1997., str. 148.

<sup>1583</sup> Svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1893-1894.

stanice.<sup>1584</sup> Cetvrtog dana zatoceništa<sup>1585</sup> zatocenici su premješteni u druge zato~eni~ke centre, na primjer, u školu u Dubravici.<sup>1586</sup>

695. Smještena u jednoj opštinskoj zgradi nedaleko od vite{kog željeznickog kolodvora, oko dva i pol kilometra od hotela Vitez,<sup>1587</sup> osnovna škola u Dubravici bila je baza jedinice Vitezovi i brigade Ludwig Pavlovic.<sup>1588</sup> Tokom prve polovice mjeseca aprila 1993. škola je služila i kao zato~eni~ki centar HVO-a. Ondje je bilo zato~eno dvjesto muslimanskih muškaraca, žena i djece, iz sela vite{ke opštine.<sup>1589</sup> Hrana im je bila oskudna, a životni uslovi loši.<sup>1590</sup> Nadalje, stražari su terorizirali žene i djecu i prijetili im.<sup>1591</sup> Žene su silovali pripadnici HVO-a i vojne policije.<sup>1592</sup>

696. Dom kulture u Vitezu bio je smješten u jednoj opštinskoj zgradi jedva stotinjak metara udaljenoj od zapovjedni{tva generala Blaškica u hotelu Vitez.<sup>1593</sup> Ta je zgrada u pocetku služila kao sjedište politickih stranaka Viteza. Mario Cerkez, zapovjednik Viteške brigade HVO-a, ondje je smjestio svoje zapovjedni{tvo.<sup>1594</sup> Od 16. aprila 1993. od 300 do 500 muslimanskih civila bili su ondje zatoceni pod nadzorom vojne policije i vojnika HVO-a.<sup>1595</sup> U podrumu su mnogi zatocenici, među kojima su bili i bolesni umirovljenici, morali stajati ili sjediti na hrpama zaliha ugljena.<sup>1596</sup> Kako im se broj velikom brzinom povecavao, zato~enici su premješteni u druge prostorije u zgradu, na primjer u dvoranu kina, koje su takođe bile pretrpane.<sup>1597</sup> Kad su bolesni i umirovljenici pušteni,<sup>1598</sup> ostali zatocenici, a naročito pripadnici ABiH, SDA i intelektualci,<sup>1599</sup> krajem mjeseca su premješteni u druge zato~eni~ke centre, kao što je zatvor Kaonik.<sup>1600</sup>

---

<sup>1584</sup> Svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1809.

<sup>1585</sup> Svjedok Ze~o, T. od 26. septembra 1997., str. 1900.

<sup>1586</sup> Svjedok Ze~o, T. od 26. septembra 1997., str. 1900.

<sup>1587</sup> P32; svjedok Ze~o, T. od 26. septembra 1997., str. 1900; svjedok Leach, T. od 27. juna 1997., str. 148-149.

<sup>1588</sup> Svjedok [efkija \idi], T. od 29. jula 1997., str. 722; svjedok HH, T. str. 5068.

<sup>1589</sup> Svjedok Ze~o, T. od 26. septembra 1997., str. 1901.; svjedok XX, T. str. 7750, str. 7752.

<sup>1590</sup> Svjedokinja Fatima Ahmi}, T. str. 2785; svjedok G, T. str. 2699.

<sup>1591</sup> Svjedokinja Fatima Ahmi}, T. str. 2784-2785.

<sup>1592</sup> Svjedok Elvir Ahmi}, T. str. 2209-2211; svjedok Fatima Ahmi}, T. str. 2785-2786.

<sup>1593</sup> Svjedok Leach, T. od 27. juna 1997., str. 148.

<sup>1594</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16389.

<sup>1595</sup> Svjedok Y, T. str. 4827, str. 4830-4831; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1286; svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 1004.

<sup>1596</sup> Svjedok Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1095.

<sup>1597</sup> Svjedok Y, T. str. 4827; svjedok Beso, T. od 26. augusta 1997., str. 1286.

<sup>1598</sup> Svjedok Y, T. str. 4828.

<sup>1599</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997., str. 1008.

<sup>1600</sup> Svjedok Y, T. str. 4828.

697. Selo Gacice nalazi se u opštini Vitez, oko dva kilometara od grada Viteza.<sup>1601</sup> Nakon napada na selo 20. aprila 1993. grupa od 180 muslimanskih žena, djece, starijih muškaraca i civila okupljeno je u nekoliko preostalih kuća<sup>1602</sup> pod nadzorom vojnika HVO-a.<sup>1603</sup> Uslovi života bili su iznimno teški.<sup>1604</sup> Nakon otprilike dvije sedmice HVO je odveo te ljudi na teritoriju pod kontrolom muslimanskih snaga.<sup>1605</sup>

698. Sredinom aprila 1993., 63 muškarca, uglavnom vojno sposobnih, bilo je nekoliko dana zatoceno od strane HVO-a u zgradi SDK u Vitezu. Pod nadzorom policije, zatocenici su bili zatvoreni u tri pretrpane i hladne prostorije.<sup>1606</sup>

699. Mnoge zatocenike iz Doma kulture, veterinarske stanice, škole u Dubravici i SDK vojnici HVO-a su prisiljavali da kopaju rovove.<sup>1607</sup> To je bio težak i opasan posao. Na liniji fronta, neki od njih bili su ubijeni ili ranjeni,<sup>1608</sup> naročito onda kad im vojnici HVO-a ne bi dozvolili da legnu kako bi se zaštitili od vatre.<sup>1609</sup> U jednom incidentu, na primjer, vojnici HVO-a jednog su zatocenika ubili, a drugome prijetili.<sup>1610</sup>

700. Vijeće zaključuje da su u ovom slučaju ujedinjeni materijalni element i element svijesti zlocina neovjeđnog postupanja (tacka optužnice 15) i okrutnog postupanja (tacka optužnice 16), koji su gore opisani. Vijeće istice sljedeće radnje i propuste:

- tjelesno i duževno nasilje koje je pocinjeno nad zatocenicima na raznim gore pomenutim mjestima njihova zatocenja, kao i dok su bili prisiljeni da kopaju rovove;
- izlaganje zatocenika smrtnoj opasnosti kad su odvodenii na front i u njegovu blizinu;

---

<sup>1601</sup> Svjedok Hrustić, T. str. 3469.

<sup>1602</sup> Svjedok Hrustić, T. str. 3488-3489.

<sup>1603</sup> Svjedok Hrustić, T. str. 3490; svjedok ZZ, T. str. 8022.

<sup>1604</sup> Svjedok ZZ, T. str. 8022.

<sup>1605</sup> Svjedok ZZ, T. str. 8023; svjedok Hrustić, T. str. 3496.

<sup>1606</sup> Svjedok Kavazović, T. od 26. augusta 1997., str. 1348-1349.

<sup>1607</sup> Svjedok Pezer, T. od 19. augusta 1997, str. 1004; svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1898; svjedok G, T. str. 2700; svjedok Kavazović, T. od 26. augusta 1997., str. 1349.

<sup>1608</sup> Svjedok Ze-o, T. od 26. septembra 1997., str. 1899; svjedok XX, T. str. 7754; svjedok Y, T. str. 4832.

<sup>1609</sup> Svjedok D, T. od 24. septembra 1997, str. 1812.

<sup>1610</sup> Svjedok D, T. od 24. septembra 1997., str. 1814.

- atmosfera straha koja je vladala u zato~eni~kim centrima;
- slucajevi dugotrajnog zatocenja,<sup>1611</sup> u više logora i u teškim uslovima.<sup>1612</sup>

Vijece, nadalje, dodaje kako su ti okrutni i ne~ovje~ni postupci djelo vojnika HVO-a i vojne policije, a da su žrtve bili bosanski Muslimani, vecinom civili, a ostali osobe koje nisu ucestvovale u borbi i koje su, dakle, zbog ranije navedenih razloga, bile zašticene osobe.

## 2. Uzimanje talaca

701. Prema optužnici, od januara 1993. do januara 1994. bosanski civili Muslimani držani su kao taoci od strane HVO-a i korišteni za razmjenu zarobljenika i za zaustavljanje bošnjackih vojnih operacija protiv HVO-a.<sup>1613</sup> Navodi se da je optuženi time poinio tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(h) (držanje civila kao talaca) Statuta Suda (tacka optužnice 17) i kršenje zakona i obicaja rata, kažnjivo po članu 3 Statuta i priznato članom 3 (uzimanje talaca) Ženevskih konvencija (tacka optužnice 18).

### a) Argumenti strana

702. Optužba precizira da se tacke optužnice 17 i 18 zasnivaju na doga|ajima 19. i 20. aprila 1993., kad je HVO dr`ao bosanske Muslimane zatocene narocito u kinu i veterinarskoj stanici, osnovnoj školi u Dubravici i zatvoru Kaonik.

703. Optužba tvrdi da veliki broj zatocenika (2223) koji su, navodno, 19. i 20. aprila 1993. primili prijetnje smrcu, navodi na zaključak da sve bosanske Muslimane koje su hrvatske snage te regije zato~ile u zato~eni~kim centrima treba smatrati

---

<sup>1611</sup> Op}enito se ~ini da maksimalno trajanje zato~enja u jednoj ustanovi nije bilo jako dugo: u Kaoniku 2 mjeseca, u kasarni u Kiseljaku 2 mjeseca, u Rotilju 2 mjeseca, u veterinarskoj stanici 4 dana, u {coli u Dubravici 20 dana, u domu kulture 2 sedmice, u Ga{icama 16 dana i kona~no, u zgradji SDK nekoliko dana.

<sup>1612</sup> Na primjer, nakon napada HVO-a u aprilu 1993., svjedok DD je bio prisiljen da ostane u svom selu. Bio je zato~en u selu Rotilj od 6. do 20. septembra, a zatim do 30. septembra u kasarni Kiseljak. Nakon toga je kopao rovove mjesec dana u Kre{evu, a zatim je ponovo bio u kasarni Kiseljak sve do 15. novembra. Na kraju je bio zatvoren u selu Rotilj sve dok nije razmijenjen 14. januara 1994. Svjedok DD, T. str. 5221-5239. Izme|u mjeseca aprila i 6. novembra 1993. svjedok JJ je bio zato~en u svom selu, u Rotilju i u kiselja~koj kasarni. Svjedok JJ, T. str. 5488, str. 5493, str. 5498 i str. 5506. Kona~no, svjedok TT je bio zato~en od juna 1993. do marta 1994. na raznim mjestima, uklju~uju}i i Kiselja~ku kasarnu. Svjedok TT, T. str. 6945-6949.

<sup>1613</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 15.

taocima HVO-a. Kao prvo, u tim se zato~eni~kim cenrima nalazio veliki broj civila. U svakom slu~aju, i u smislu ~lana 3 Statuta, tu~ilac smatra da te žrtve nisu bile direktni sudionici neprijateljstava. Zatim, HVO je ocito nastojao upotrijebiti sva sredstva kojima je raspolagao da bi prisilio ABiH na zaustavljanje protivnapada. Konacno, optužba tvrdi da su ~ivoti talaca bili u opasnosti.<sup>1614</sup>

704. Odbrana dopu{ta da je general Blaškic vršio dužnost zapovjednika u OZSB-u, ali smatra da je zatocavanje muslimanskih bosanskih civila bilo opravdano razlozima osiguranja i bezbjednosti. Takav jedan zakonit cin ne može se kvalificirati kao uzimanje talaca. Osim toga, odbrana smatra da nije pokazano da su osobe koje su ucestvovale u navodnom uzimanju talaca to cinile sa jasnom namjerom da iz toga izvuku korist.<sup>1615</sup>

#### b) Zaklju~ci

705. Kako bi rekonstruiralo incidente od 19. i 20. aprila 1993. Vijece ce se osloniti prije svega na svjedocenje dr. Muhameda Mujezinovica, bosanskog Muslimana i u to vrijeme clana Ratnog predsjedništva u Vitezu.<sup>1616</sup>

706. Dana 19. aprila 1993. dr. Mujezinovica su dva vojnika HVO-a odvela u Dom kulture u Vitezu. U jednoj kancelariji bio je Mario Cerkez sa još pet osoba koje su sve nosile uniforme HVO-a. Mario Cerkez je rekao da trupe ABiH napreduju prema gradu i da se svjedok mora pokoriti njegovim narednjima. Rekao je svjedoku:

da mora nazvati komandu 3. korpusa, da mora nazvati Aliju Izetbegovi}a, Silajd` i}a i sve osobe koje je poznavao kako bi tim osobama rekao da, ako Armija Bosne i Hercegovina nastavi napredovati prema gradu, oni u zato~eni{tvu dr`e 2223 Muslimana koje su zarobili. ^erkez je naglasio da me|u njima ima ~ena i djece i da }e ih sve pobiti. Tako|e mu je reako da mora preko lokalne televizije poslati apel Muslimanima iz Starog Viteza da predaju oru`je.<sup>1617</sup>

Dr. Mujezinovi} je nazvao komandanta 3. korpusa Armije BiH generala Had` ihsanovi}a, a na televiziji je odr`ao govor u kojem je pozvao Muslimane da

---

<sup>1614</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 6, IX, 8.

<sup>1615</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, C.

<sup>1616</sup> Svjedok Muhamed Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1069, str. 1091-1102.

<sup>1617</sup> Svjedok Muhamed Mujezinovi}, T. od 20. augusta 1997., str. 1092.

predaju oru`je. I drugi ljudi sa kojima se dr. Mujezinovi}em sastao tako|e su prenijeli poruku Marija ^erkeza svojim poznanicima.<sup>1618</sup>

707. Sutradan ujutro do{la su dva lokalna funkcionera HDZ-a, Ivan [anti] i Pero Skopljak, i ponovila prijetnju Marija ^erkeza. Na kraju je dr. Mujezinovi} bio prisiljen potpisati dokument koji mu je prezentirao Ivan [anti], a po kojem Muslimani i Hrvati pristaju, izme|u ostalog, na provo|enje Vance-Owenovog mirovnog plana, i prije nego {to ga potpi{u Srbi.<sup>1619</sup>

708. U svjetlu prethodno navedenoga, Vije}e smatra da se svim Muslimanima koje su 19. i 20. aprila 1993. hrvatske snage zato~ile u ranije pomenute zato~eni~ke objekte prijetilo smr}u. To je neosporno ta~no barem za one koji su bili zato~eni u Domu kulture u Vitezu. Ako i nisu svi bili civili, niko od njih nije u~estvovao u borbi. Vije}e stoga smatra da se u ovom slu~aju zato~avanje nikako ne mo`e smatrati zakonitim jer mu je glavni cilj bio da se Armija BiH prisili na zaustavljanje napredovanja. I napokon, Vije}e isti~e da je Mario ^erkez bio zapovjednik Vite{ke brigade HVO-a i da je u tom svojstvu bio direktno podre|en generalu Bla{ki}u. Ustanovljene su, dakle, povrede iz ta~aka optu`nice 17 i 18.

### 3. Ne-ovje~no i okrutno postupanje: `ivi {titovi

709. Prema optu`nici, bosanski civili Muslimani bili su kori{teni kao `ivi {tit kako bi se bosanska armija odvratila od otvaranja vatre na polo`aje HVO-a ili kako bi se muslimanske borce prisilili na predaju. HVO je navodno koristio `ive {titive u januaru ili februaru 1993. u selu Merdani, te 16. aprila 1993. i 20. aprila 1993. u Vitezu.<sup>1620</sup>

710. Optu`eni se tereti da je time po~inio te{ku povredu, ka`njivu prema ~lanu 2(b) (ne-ovje~no postupanje) Statuta Suda (ta~ka optu`nice 19) i te{ko kr{enje zakona ili obi~aja rata, ka`njivo po ~lanu 3 Statuta i priznato ~lanom 3(1)(a) (okrutno postupanje) @nevske konvencije (ta~ka optu`nice 20).

---

<sup>1618</sup> Taj dio svjedo~enja potvrdio je svjedok Y, T. str. 4863.

<sup>1619</sup> P86.

<sup>1620</sup> Druga izmijenjena optu`nica, para. 16.

a) Argumenti strana

711. Optu`ba tvrdi da se kori{tenje zato~enih bosanskih Muslimana za `ivi {tit od strane HVO-a zasniva na tri zasebna doga|aja ili tipa djelovanja. Najprije su, 19. i 20. aprila 1993., bosanski muslimani zatvoreni u kinu u Vitezu navodno bili kori{teni kao `ivi {tit kako bi se zaustavilo granatiranje zapovjedni{tava OZHB-a i Vite{ke brigade od strane ABiH. Zatim je navodno 20. aprila 1993. HVO postavio 250 muslimanskih mu{karaca, `ena i djece oko hotela Vitez tokom otprilike tri sata kako bi se zaustavilo granatiranje te zone od strane ABiH. Kona~no, za HVO je bila uobi~ajena praksa da koristi kao `ivi {tit zato~enike prisiljene da kopaju rovove na frontu. Zato~ene osobe koje su na taj na~in dovedene u opasnu situaciju oko objekata (ili u objektima) koji su bili vojni ciljevi pretrpjeli su, dakle, velike du{evne ili tjelesne patnje ili te{ke povrede ljudskog dostojanstva.<sup>1621</sup>

712. Odbrana u vezi ovog pitanja nije istaknula druge argumente, osim onih koji se op}enito odnose na pitanja zato~avanja.

b) Zaklju~ci

713. Najprije, Vije}e ponavlja svoj zaklju~ak da se kori{tenje zato~nika za kopanje rovova na frontu u opasnim uslovima mora okvalificirati kao ne~ovje~no ili okrutno postupanje. Motivi njihovih ~uvara nisu bitni.

714. Oko 20. aprila 1993. granatiran je Vitez i naro~ito zapovjedni{tvo HVO-a u hotelu Vitez.<sup>1622</sup> Istoga dana, nakon napada hrvatskih snaga na selo Ga~ice, jedna kolona od 247 muslimanskih mu{karaca, `ena i djece<sup>1623</sup> dovedena je pred hotel Vitez. Kad su stigli, mu{karci su odvedeni drugdje.<sup>1624</sup> Svjedok Hrusti} sjedio je u krateru od granate, nasuprot hotela Vitez:

„Jedan vojnik je, dok smo stajali, rekao: „Osta}ete ovdje i sad }e va{i na vas slati granate, vas granatirati jer su dosad nas granatirali. Sad je red na vama da budete granatirani.“<sup>1625</sup>

---

<sup>1621</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 6, IX, 9.

<sup>1622</sup> P187; D273; svjedok Marin, T. str. 9029-9030; T. str. 17517.

<sup>1623</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3483-3485; svjedok ZZ, T. str. 8021.

<sup>1624</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3487.

<sup>1625</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3487-3488.

Okupljene ljudi nadgledali su vojnici iz unutra{njosti hotela Vitez. Govorili su im da }e svako tko se makne biti ubijen na licu mesta. Nakon otprilike dva i pol do tri sata ti ljudi su vra}eni u svoje selo.<sup>1626</sup>

715. Nadalje, Vije}e podsje}a da su 19. i 20. aprila 1993. brojni muslimanski civili bili zato~eni u {koli u Dubravici, koja je tako|e bila baza Vitezova, te u Domu kulture u Vitezu, zapovjedni{tvu Marija ^erkeza. Ipak, mada je mogu}e zamisliti da bi neka vojska nastojala da za{titi svoje baze na protivpravan na~in, dr` e}i u njima zato~ene pripadnike protivni~ke strane, optu`ba nije dokazala van svake razumne sumnje da su ti zato~enici bili svjesni mogu}nosti da bude izvr{en napad protiv kojega bi oni slu`ili kao za{tita. Nije dakle utvr|eno, za razliku od onoga {to se de{avalо u hotelu Vitez, da su zato~enici u {koli u Dubravici i Domu kulture u Vitezu patili zbog toga {to su mogli da budu kori{teni kao `ivi {tit.

716. Vije}e, dakle, smatra da su 20 aprila 1993. seljani iz Ga~ica poslu`ili kao `ivi {tit za zapovjedni{two optu`enoga u Vitezu. Nesumnjivo je da je to nanijelo te{ke du{evne i tjelesne patnje tim ljudima. Kako su ti ljudi bili muslimanski civili ili Muslimani koji nisu u~estvovali u borbenim operacijama, Vije}e smatra da su oni, uslijed tog djela, bili `rtve ne~ovje~nog postupanja (ta~ka optu`nice 19) te stoga i okrutnog postupanja (ta~ka 20).

#### 4. Individualna krivi~na odgovornost generala Bla{ki}a

##### a) Argumenti strana

717. Optu`ba tvrdi da su gore opisane zlo~ine po~inile osobe koje su izvr{avale nare|enje generala Bla{ki}a ili plan koji je razradio general Bla{ki}, na njegovo podsticanje ili uz njegovu pomo} i podr{ku.<sup>1627</sup> Nadalje, tu`ilac isti~e da dokazni materijal tako|e pokazuje da je optu`eni krivi~no odgovoran za te zlo~ine u smislu ~lana 7(3) Statuta.<sup>1628</sup>

718. Odbrana tvrdi da ne postoji nikakav dokaz da je general Bla{ki} izdao nare|enja ili na bilo koji drugi na~in direktno u~estvovao u po~injenju zlo~ina vezanih za zato~avanje. Osim toga, odbrana tvrdi da general Bla{ki} nije imao nikakvu

<sup>1626</sup> Svjedok Hrusti}, T. str. 3488.

<sup>1627</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 7, XII, 3.

komandnu odgovornost u pogledu zlo~ina vezanih za zato~avanje jer nije znao niti je imao razloga da zna za lo{e postupanje. Prema mi{ljenju odbrane, optu`eni je preduzeo brojne mjere da se sprije~e zlo~ini ili da se kazne po~inioци i nije imao nikakvih ovlasti kontrole niti ka`njavanja nad upravom zato~eni-kih objekata u srednjoj Bosni.<sup>1629</sup>

b) Zaklju~ci

i) Ne~ovje~no i okrutno postupanje (ta-ke 15 i 16 optu` nice)

719. Vije}e }e najprije odrediti odgovornost generala Bla{ki}a za zlo~ine po~injene u zato~eni-kim centrima. Zatim }e ispitati njegovu odgovornost u vezi sa kopanjem rovova.

a. Zato~eni-ki centri

720. Gornje analize su pokazale da je odvajanje i zato~avanje mu{kih civila Muslimana bio opetovani aspekt napada koje je HVO vr{io na op{tine Busova~u, Kiseljak i Vitez. Zato~avanje tih osoba o~ito se, dakle, odvijalo na organiziran na~in. Vije}e u vezi s tim primje}uje da su vojnici HVO-a informirali neke Muslimane da ih u zato~eni{tvu dr`e po nare|enju.<sup>1630</sup> Druge osobe bile su u vozilima HVO-a prevezene u zatvor u Kiseljaku.<sup>1631</sup> I naposljetu, kako }e Vije}e u daljem tekstu zaklju~iti, general Bla{ki} je naredio da se brojni zato~enici koriste za kopanje rovova u ~itavom OZSB-u, a kasnije su zato~enici bili razmijenjeni.<sup>1632</sup> Vije}e smatra da takav stupanj organizacije upu}uje na umije{anost najvi{e razine HVO-a. Ono, dakle, smatra da dokazi pokazuju van svake razumne sumnje da je general Bla{ki} naredio zato~avanje.

721. Vije}e smatra da je general Bla{ki} odgovoran za nasilje po~injeno u zato~eni-kim centrima prema principu zapovjedne odgovornosti predvi|enom ~lanom 7(3) statuta.

---

<sup>1628</sup> Zavr{ni podnesak tu` ioca, knjiga 7, XIV, 3.

<sup>1629</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX.

<sup>1630</sup> Svjedok T, T. str. 4251; svjedok Ze-o, T. od 26. Septembra 1997., str. 1893.

<sup>1631</sup> Svjedok TT, T. str. 6946.

<sup>1632</sup> Svjedok \ula \idi}, T. str. 3097; svjedok Z, T. str. 4894.

i. Tihomir Bla{ki} vr{io je "efektivnu kontrolu" nad po~iniocima zlo~ina}

722. Prije svega, Vije}e podsje}a da su se svi centri za zato~avanje nalazili u OZSB-u kojim je general Bla{ki} upravljao od 27. juna 1992.<sup>1633</sup> Po~inioci zlo~ina u centrima za zato~avanje bili su vojnici HVO-a te pripadnici vojne policije.

723. Nije osporeno da je general Bla{ki} bio nadre|en redovnim trupama HVO-a. Vije}e je, nadalje, uvjereni da je optu`eni vr{io efektivnu kontrolu nad vojnom policijom u smislu ~lana 7(3) Statuta.

724. S tim u vezi Vije}e podsje}a, kako je prethodno ve} ustvrdilo, da je general Bla{ki} zapovijedao pripadnicima vojne policije umije{anim u napade na Ahmi}e, Lon~are, i O~ehni}e u aprilu 1993. Ono, {tovi{e, tvrdi da je shodno propisima kojima se regulira organizacija i aktivnosti vojne policije<sup>1634</sup> optu`eni, zapovjednik OZSB-a, imao nad njom vlast u pogledu izvr{avanja svakodnevnih operativnih zadataka. Kao {to je pred Vije}em objasnio jedan svjedok,

?zgkopovjednik operativne zone je vojnog policajca, bilo da se radilo o aktivnom ili rezervnom policajcu, mogao kazniti jedino na disciplinskom planu. Najstro`a disciplinska kazna bila je petnaest dana zatvora. Nakon petnaest dana zatvora vojni policajac se vra}a u svoju jedinicu i nastavlja sa svojim redovnim zadacima. Zapovjednik operativne zone je mogao, ako bi neki vojni policajac po~inio krivi~no djelo, podnijeti prijedlog za pokretanje sudskog postupka vojnom disciplinskom tu`ila{tvu, zapovjedniku ili pak na~elniku uprave vojne policije, koji je trebao odlu~iti o dalnjem postupanju u vezi tog prijedloga za pokretanje sudskog postupka.<sup>1635</sup>

725. Vije}e iz toga zaklju~uje da je general Bla{ki} tokom ~itavog perioda u kojemu su po~injena ranije opisana zlodjela neosporno imao barem materijalnu mo}da sprije~i vojnu policiju u po~inenju zlo~ina ili da kazni po~inioce.

ii. Tihomir Bla{ki} je "znao ili je imao razloga da zna" da su po~jeni zlo~ini

726. Zaklju~iv{i da je general Bla{ki} naredio zato~avanje Muslimana, Vije}e }e za svaki od pojedinih zato~eni~kih centara ispitati da li je on znao za po~jenje zlo~ina.

727. Vije}e podsje}a da su zato~enici u zatvoru Kaonik bili muslimanski civili. Njih su zato~ili vojnici HVO-a koji su tako|e bili odgovorni za nasilje u zatvoru.

<sup>1633</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 14799.

<sup>1634</sup> D523.

<sup>1635</sup> T. str. 17475-17476.

728. Odbrana tvrdi da je u januaru 1993. general Bla{ki} bio izoliran u Kiseljaku te stoga nije znao za zato~avanje civila i lo{e postupanje prema njima.<sup>1636</sup> Me|utim, optu`eni je sam izjavio kako je 27. januara 1993. naredio osloba|anje zato~enih civila iz zatvora Kaonik.<sup>1637</sup> Njegova mo} da naredi osloba|anje zato~enika<sup>1638</sup> pokazuje da se on doista mogao informirati o okolnostima zato~enja civila. U vezi s tim Vije}e primje}uje da je u to vrijeme Bla{ki} znao za intervenciju Crvenog krsta, koji je bio obavije{ten o lo{em postupanju prema zato~enicima.<sup>1639</sup>

729. Nadalje, zatvor Kaonik je u neposrednoj blizini Viteza i upravnik zatvora Kaonik je priznao da je odgovarao zapovjednicima HVO-a Vitez i Busova-a.<sup>1640</sup> Stoga Vije}e zaklju~uje da je general Bla{ki} znao za nasilje po~injeno tokom prve polovice 1993. u zatvoru Kaonik.

730. Vije}e podsje}a da su, tokom otprilike osam mjeseci 1993., mnogi Muslimani bili zato~eni u kasarni u Kiseljaku. Ondje su vojnici HVO-a i pripadnici vojne policije po~inili nasilje nad zato~enicima. ^injenica, prije svega, da se zato~eni~ki centar nalazio u istom kompleksu kao i zapovjedni{two HVO-a u Kiseljaku<sup>1641</sup> dozvoljava Vije}u da zaklju~i da je general Bla{ki} znao da je tamo bilo nasilja.

731. U Rotilju su tokom dugog perida u kojem je HVO ondje dr`ao muslimanske civile u zato~eni{tu po~injena ubistva i nasilje. Vije}e smatra da je, posredstvom svojih pot~inenih, general Bla{ki} morao biti informiran o onome {to se doga|alo u selu koje se nalazi 4,6 km od zapovjedni{tva HVO-a u Kiseljaku.<sup>1642</sup> U vezi s tim, Vije}e isti~e da je Mario Bradara, dozapovjednik HVO-a u Kiseljaku, priznao da je znao za zato~avanje u Rotilju.<sup>1643</sup>

732. General Bla{ki} je pred Vije}em priznao da je znao da su civili bili zato~eni u osnovnoj {coli u Dubravici.<sup>1644</sup> Radilo se, konkretno, o ~enama i djeci koji su dvije

---

<sup>1636</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, A.1 i G.

<sup>1637</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 15057.

<sup>1638</sup> Vrijeme koje je pro{lo od trenutka kad je Bla{ki} izdao nare|enje i trenutka kad su zato~enici stvarno oslobo|eni nema veze sa Bla{ki}evim ovlastima nego s intervencijom Crvenog krsta. Svjedok Bla{ki}, T. str. 15057-15058.

<sup>1639</sup> Svjedok Nuhagi}, T. str. 3814.

<sup>1640</sup> General Bla{ki} je izdao nare|enja direktno zatvorskim stra~arima, konkretno stra~aru u vojnom zatvoru oblasti Busova-e, D373 i D391; svjedok McLeod, T. str. 4740.

<sup>1641</sup> ^ak je i sam general Bla{ki} ondje imao svoje prostorije, svjedok Friis-Pedersen, T. str. 4026-4027.

<sup>1642</sup> Svjedok Leach, T. od 27. juna 1997., str. 136.

<sup>1643</sup> Svjedok Lanthier, T. str. 6128, str. 6153.

<sup>1644</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16224.

sedmice boravili u blizini komandnog mjesta generala Bla{ki}a. On je, me|utim, izjavio da uop{te nije poku{ao da se raspita o okolnostima njihovog zato~eni{tva jer se time bavio Crveni krst.<sup>1645</sup> [tovi{e, Vije}e primje}uje da je {kola istovremeno bila baza Vitezova. Prema mi{ljenju Vije}a, iz toga slijedi da general Bla{ki} nije mogao ne znati za atmosferu straha i za silovanja koja su po~injena u {coli.

733. Vije}e zaklju~uje da je general Bla{ki} znao za okolnosti i uslove zato~enja Muslimana u gore pomenutim objektima. U svakom slu~aju, general Bla{ki} nije u izvr{avanju svojih du`nosti pokazao razuman stepen revnosti. Kao zapovjednik sa ~inom pukovnika on je bio u mogu}nosti da nad svojim trupama, na relativno ograni~enoj teritoriji, vr{i efektivnu kontrolu.<sup>1646</sup> [tovi{e, budu}i da je optu`eni naredio zato~avanje muslimanskih civila, on nije mogao a da se ne raspita o uslovima njihovog zato~eni{tva. Vije}e je, stoga, van svake razumne sumnje, uvjereni da je general Bla{ki} imao razloga da zna da su prilikom zato~avanja Muslimana u op{tinama Vitez, Busova~a i Kiseljak, po~injena kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava.

### iii. Tihomir Bla{ki} nije preuzeo nu`ne i razumne mjere da kazni po~inioce zlo~ina

734. Odbrana isti~e da general Bla{ki} nije imao nikakvu mogu}nost kontrole niti ka`njavanja u odnosu na upravnike zato~eni~kih centara.<sup>1647</sup> Me|utim, kako je gore ustanovljeno, Vije}e je vojnike HVO-a i pripadnike vojne policije identificiralo kao po~inioce zlo~ina. Iz dokaznog materijala je vidljivo da optu`eni nije revnosno izvr{io svoju du`nost da provede istragu zlo~ina i izrekne disciplinske mjere ili da o po~iniocima tih zlo~ina po{alje izvje{taj nadle`nim vlastima.<sup>1648</sup>

### b. Kopanje rovova

735. Vije}e je zaklju~ilo da su mnogi zato~enici bili prisiljavani da kopaju rovove na frontu u opasnim okolnostima. Ti su ljudi bili zato~eni u raznim objektima u OZHB-u: u zatvoru Kaonik, u kasarni u Kiseljaku, u selu Rotilj, te u gradu Vitezu, u Domu kulture, veterinarskoj stanici, {coli u Dubravici i zgradi SDK. Tokom tih

<sup>1645</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16225.

<sup>1646</sup> Svjedok Duncan, T. str. 6770-6772; svjedok Lanthier, T. str. 6128-6131; D333 i D334, general Bla{ki} je naredio humano pustupanje prema zarobljenim civilima; D366, general Bla{ki} je naredio osloba|anje i bezbjednost civila.

<sup>1647</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX, A.3.

<sup>1648</sup> Svjedok Marin, T. str. 8898-8901, str. 10189; svjedok Bla{ki}, T. str. 15159-15161.

radova zato~enici su pretrpjeli du{evno i tjelesno nasilje od strane vojnika HVO-a i vojne policije.

736. Odrhana odbija priznati da je general Bla{ki} naredio ili odobrio kori{tenje zato~enih civila za kopanje rovova.<sup>1649</sup> Tako|e tvrdi da je on bio uvjeren u legalnost radnih grupa.<sup>1650</sup> Upravnik zatvora Kaonik,<sup>1651</sup> kao i neki od zapovjednika HVO-a, ~ak su priznali da je upotreba zato~enih civila za kopanje rovova bila pitanje nu`de i da su oni izvr{avali nare|jenja.<sup>1652</sup> Jedan je me|unarodni posmatra~ procijenio da je HVO smi{ljeno koristio zato~enike za tu svrhu.<sup>1653</sup>

737. General Bla{ki} je izjavio da on nije odlu~ivao o odredi{tu radnih grupa. Tako|e je rekao da je znao kako je @enevskim konvencijama zabranjen prisilni rad na liniji fronta.<sup>1654</sup> Dokazni materijal, me|utim, pokazuje da je optu`eni stvarno upravljao radnim grupama tra`e}i od njih da kopaju rovove na liniji fronte.<sup>1655</sup> U vezi s tim Vije}e podsje}a da su, {tovi{e, radnike na prisilnom radu ~uvali vojnici HVO-a.

738. Vije}e, dakle, zaklju~uje da je, naro~ito s obzirom na potreban stepen organizacije, general Bla{ki} naredio kori{tenje zato~enika za kopanje rovova, uklju~uju}i i one na frontu, u opasnim uslovima. Vije}e tako|e smatra da je nare|uju}i taj prisilni rad Bla{ki} svjesno preuzeo rizik da njegovi vojnici po~ine nasilje protiv neza{ti}enih zato~enika, naro~ito u uslovima velikih napetosti.

## ii) Uzimanje talaca (ta~ke 17 i 18)

739. Bla{ki} je priznao da je znao i da su se oko 17. aprila 1993. zato~eni civili nalazili na raznim mjestima u Vitezu, no zanijekao je da je on naredio njihovo zato~enje.<sup>1656</sup> Bla{ki} je, kontradiktorno, izjavio da se prema tim zato~enicima postupalo humano i tako|e je istaknuo da je on imao ovlasti da ih pusti.<sup>1657</sup>

---

<sup>1649</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX F.

<sup>1650</sup> Zavr{ni podnesak odbrane, IX F.

<sup>1651</sup> Svjedok McLeod, T. str. 4738-4740.

<sup>1652</sup> Svjedok Ze~o, T. od 27. Septembra 1997., str. 1906; svjedok Morsink, T. str. 7335-7336.

<sup>1653</sup> Svjedok Buffini, T. str. 4100.

<sup>1654</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16589.

<sup>1655</sup> P715; P716; P717.

<sup>1656</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16389, str. 16392.

<sup>1657</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16392-16393.

740. Vijeće primjeđuje kako su Mario Čerkez, zapovjednik Vitečke brigade i neposredno podređen Bla{ki}u,<sup>1658</sup> neki drugi vojni predstavnici HVO-a, te Ivan [anti] i Pero Skopljak, lokalni dužnosnici civilne vlasti HVO-a, bili direktno umijeđani u uzimanje talaca 19. i 20. aprila 1993. Osim toga, oni su jasno pomenuli prijetnju koju je predstavljalo napredovanje ABiH prema Vitezu.<sup>1659</sup>

741. Vijeće zaključuje kako je nezamislivo da general Bla{ki}, -ak i ako nije naredio uzimanje talaca, kao zapovjednik nije naredio odbranu grada u kojem se nalazila njegova komanda. To -ineći general Bla{ki} je svjesno preuzeo rizik da pri postizanju tog cilja mnoge zato-ene osobe budu korištene kao taoci.

iii) Ne-ovje~no ili okrutno postupanje: `ivi {titovi (ta-ke 19 i 20 optu` nice)}

742. Dana 20. aprila 1993. ispred hotela Vitez, komande generala Bla{ki}a u Vitezu, nalazilo se 247 zato-nika. Optuženi je izjavio da o tome nije ništa znao usprkos tome {to je u toj zgradiji proveo ve}i dio popodneva.<sup>1660</sup> Međutim, u hotelu Vitez, -ija je fasada bila od stakla, i oko njega, bilo je mnogo vojnika HVO-a.<sup>1661</sup> Jedan je vojnik jednom od zato-nika pred hotelom Vitez rekao kako ide da informira zapovjednika.<sup>1662</sup> Osim toga, oficir generala Bla{ki}a zadužen za operacije, Slavko Marin, priznao je na posredan način da su civili iz sela Gaćice bili dovedeni u opasnost.<sup>1663</sup> Konačno, Vijeće podsjeća da je 20. aprila 1993. ABiH povela izuzetno opasnu ofenzivu, -ega je general Bla{ki} bio savršeno svjestan.

743. Vijeće je, dakle, uvjereni, van svake razumne sumnje, da je general Bla{ki} naredio da se 20. aprila 1993. civili iz sela Gaćice upotrebe kao `ivi {tit} kako bi za{titio svoje zapovjedni{tvo}.

---

<sup>1658</sup> D242.

<sup>1659</sup> Vijeće isti-e da je 19. i 20. aprila 1993. ABiH uspješno napala HVO koji se nalazio u vojno vrlo te{koj situaciji; P242; svjedok Watters, T. str. 2311.}

<sup>1660</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 16384-16385.

<sup>1661</sup> Svjedok Hrustić, T. str. 3488.

<sup>1662</sup> Svjedok Hrustić, T. str. 3487.

<sup>1663</sup> Svjedok Marin, T. str. 9956.

## **IV KONA^NI ZAKLJU^CI**

744. Vije}e je zaklju-ilo da su se doga|aji koji se stavljuju na teret Tihomiru Bla{ki}u odigrali u okviru me|unarodnog oru`anog sukoba, pri ~emu je Republika Hrvatska vr{ila globalnu kontrolu nad Hrvatskom zajednicom Herceg-Bosna i HVO-om, te uop{te nad hrvatskim politi-kim i vojnim vlastima u sredi{njoj Bosni.

745. Optu`enog su imenovale hrvatske vojne vlasti. Po dolasku u Kiseljak u aprilu 1992., postavljen je na mjesto komandanta Operativne zone Srednja Bosna 27. juna 1992., na kojem je mjestu ostao do kraja perioda na koji se odnosi optu`nica. On je od po-ekta pristajao uz politiku lokalnih hrvatskih vlasti, time {to je npr. proglašio muslimanske snage teritorijalne odbrane u op{tini Kiseljak nelegalnim.

746. Od maja 1992. do januara 1993., napetosti izme|u Hrvata i Muslimana neprestano su se poja~avale. Istovremeno je general Bla{ki}, u dogovoru sa hrvatskim politi-kim vlastima, oja~avao strukturu oru`anih snaga HVO-a.

747. Januara 1993., hrvatske politi-ke vlasti uputile su ultimatum Muslimanima u kojem su od njih, izme|u ostalog, tra`ile da predaju oru`je. Poku{ale su preuzeti kontrolu nad svim teritorijima koji su smatrani povijesno hrvatskima, me|u ostalim i nad La{vanskom dolinom. Tada su izbili te{ki incidenti u Busova-i, pri ~emu su razorene muslimanske ku}e. Brojni civili Muslimani bili su naprije li{eni slobode, a zatim primorani da napuste teritorij op{tine.

748. Unato- naporima me|unarodnih organizacija, izme|u ostalog PMEZ-a i UNPROFOR-a, atmosfera izme|u dvije zajednice ostala je izuzetno napeta.

749. Hrvatske politi-ke i vojne vlasti, u koje se ubraja i optu`eni, uputile su 15. aprila 1993. novi ultimatum. General Bla{ki} sastao se sa komandantima HVO-a, vojne policije i Vitezova i izdao im nare|enja za koja Vije}e smatra da su u stvari bila nare|enja za napad. Dana 16. aprila 1993., hrvatske snage kojima je general Bla{ki} bio nadre|en krenule su u napad u op{tinama Vitez i Busova-a.

750. Hrvatske snage, HVO i samostalne jedinice plja-kale su i palile ku}e i staje, ubijale civile bez obzira na dob i pol, klale stoku, razarale ili o{te}ivale d`amije, hapsile civile i prebacivale ih u zato-eni-ke centre gdje su `ivotni uslovi bili bijedni i

gdje su bili prisiljeni da kopaju rovove i ponekad kori{teni kao ` ivi {tit. Napadnuto je, kako je naveo i sam optu` eni, dvadesetak sela, sva jednom te istom taktikom. Selo bi najprije bilo "okru` eno". Napad bi zapo~eo artiljerijskom vatrom. Juri{ne snage i snage za pretres, organizirane u grupe po pet do deset vojnika, sprovele bi "~-i{}enje" sela. Isti scenarij ponovljen je nekoliko dana kasnije u op{tini Kiseljak. Hrvatske snage djelovale su sasvim koordinirano. Opseg i jednoobraznost zlo~ina po~injenih protiv muslimanskog stanovni{tva u tako kratkom roku navodi na nedvojben zaklju~ak da je bila rije~ o planiranoj akciji sa ciljem da se muslimansko stanovni{two natjera u bjekstvo.

751. Ti su napadi, dakle, ispoljili rasprostranjen, sistemati~an i nasilan karakter. Oni su se uklapali u okvir politike progona muslimanskog stanovni{tva.

752. Kako bi ispunio politi~ke ciljeve koje je prigrlio, general Bla{ki} je koristio sve vojne snage na koje se mogao osloniti, bez obzira na karakter pravne veze koja ga je s njima povezivala.

753. On je izdavao nare|enja koriste}i povremeno nacionalisti~ki diskurs i bez propitivanja o njihovim eventualnim posljedicama. On je {tavi{e, znaju}i da su neke od tih snaga po~inile zlo~ine, ponovo koristio iste snage za druge napade.

754. Ni u jednom trenutku nije preuzeo minimalne mjere koje je svaki nadre|eni du~an da preduzme kad zna da se pripremaju krivi~na djela ili da su ve} doista i po~injena. Rezultat takvog stava bio je ne samo opseg zlo~ina, koji je Vije}e opisalo, nego tako|e i ispunjenje ciljeva hrvatskih nacionalista: prisilni odlazak ve}eg dijela muslimanskog stanovni{tva iz La{vanske doline nakon {to su bili svjedocima smrti i ranjavanja mnogih me|u njima, razaranja stambenih objekata i plja~ke imovine, te nakon {to su bili podvrnuti svakojakom okrutnom i ne~ovje~nom postupanju.

## **V PRINCIPI I SVRHE KA@NJAVA@NJA**

### **A. Mjerodavne odredbe**

755. Da bi optu`enom izreklo primjerenu kaznu, Vije}e se rukovodi Statutom i Pravilnikom, koji upu}uju na op{ti raspon zatvorskih kazni koje izri-u sudovi u biv{oj Jugoslaviji.

#### **1. Statut**

756. Relevantne odredbe Statuta jesu ^lanovi 7, 23 i 24. ^lan 7, koji govori o individualnoj krivi-noj odgovornosti, propisuje izme|u ostalog sljede}e:

2. Slu`beni polo`aj bilo koje optu`ene osobe, bilo da se radi o {efu dr`ave ili vlade ili o odgovornom dr`avnom funkcioneru, ne osloba|a takvu osobu krivi-ne odgovornosti niti ubla`ava kaznu.

4. ^injenica da je optu`ena osoba postupala prema nare|enju vlade ili nadre|enog ne osloba|a je krivi-ne odgovornosti, ali se mo`e uzeti u obzir za ubla`avanje kazne ako Me|unarodni sud utvrdi da tako nala`e pravda.

757. ^lanovi 23 i 24 propisuju:

#### **^lan 23** **Presuda**

1. Pretresno vije}e izri-e presude i odmjerava kazne i sankcije osobama osu|enim za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava.

2. Presudu donosi ve}ina sudija pretresnog vije}a a pretresno vije}e je izri-e javno. Presudu prati pismeno obrazlo`enje kojem se mogu dodati izdvojena i protivna mi{ljenja.

#### **^lan 24** **Krivi-ne sankcije**

1. Krivi-na sankcija koju izri-e pretresno vije}e ograni-ena je na kaznu zatvora. Prilikom odre|ivanja kazni zatvora pretresno vije}e ima}e u vidu op{tu praksi izricanja kazni zatvora na sudovima biv{e Jugoslavije.

2. Prilikom izricanja kazni pretresna vije}a uzimaju u obzir faktore poput te`ine krivi-nog djela i li-nih prilika osu|enika.

## 2. Pravilnik o postupku i dokazima

758. Pravilo 101 Pravilnika, pod naslovom "Kazne", određuje maksimalnu kaznu koju može izreći Međunarodni sud, tj. doivotni zatvor, kao i elemente koje Vijeće uzima u obzir pri odmjeravanju kazne, između ostalog:

Prilikom određivanja kazne pretresno vijeće u obzir faktore pomenute u članku 24(2) Statuta, kao i [...] otečavajuće okolnosti; [...] olakšavajuće okolnosti, uključujući i značajnu saradnju osuđenika sa tuđcem prije ili poslije izricanja presude; [...] općtu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima bivše Jugoslavije [...]

## 3. Opći raspon zatvorskih kazni

759. S obzirom na prethodne odredbe, Vijeće je proučilo opću praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima u bivšoj Jugoslaviji.<sup>1664</sup> Pozivanje na tu praksu ima karakter indikacije i nema nikakvu obavezujuću vrijednost. Kad god je to izvedivo, Međunarodni sud razmatra odredbe i relevantnu sudsku praksu u bivšoj Jugoslaviji. No on nipošto ne bi trebalo da bude njima pravno vezan prilikom izricanja kazni i sankcija za krivična djela iz svoje nadležnosti.<sup>1665</sup>

760. Praksa utvrđivanja kazni na sudovima u bivšoj Jugoslaviji temelji se na odredbama Glave XVI<sup>1666</sup> i člana 41(1)<sup>1667</sup> Krivičnog zakona SFRJ. Vijeće međutim nije ograničeno praksom sudova u bivšoj Jugoslaviji i može se inspirirati drugim pravnim izvorima kako bi utvrdilo kaznu koju valja izreći.

---

<sup>1664</sup> Član 23 Statuta i pravilo 101 Pravilnika.

<sup>1665</sup> Osuđujuća presuda, *Tučilac protiv Dražena Erdemovića*, predmet br. IT-96-22-T, 29. novembar 1996. (u daljem tekstu: presuda Pretresnog vijeća u predmetu *Erdemović*), para. 40; Osuđujuća presuda, *Tučilac protiv Jeana Kambande*, predmet br. ICTR 97-23-S, 4. septembar 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Kambanda*), para. 23; presuda u predmetu *Furundžija*, para. 285; presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 242; Odluka o osudi, *Tučilac protiv Jean Paula Akayesua*, predmet br. ICTR-96-4-T, 2. oktobar 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Akayesu*), para. 12-14; Presuda, *Tučilac protiv Clémenta Kayisheme i Obeda Ruzindane*, predmet br. ICTR-95-1-T, 21. maj 1999. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*), para. 5-7.

<sup>1666</sup> Glava XVI Krivičnog zakona bivše Jugoslavije "Krivična dela protiv mira i međunarodnog prava", čl. 141-156 i čl. 38 "Zatvor", čl. 41 "Odmeravanje kazne" i čl. 48 "Sticaj krivičnih dela". Za krivična djela protiv vojne-nosti i međunarodnog prava moglo se izreći od 5 do 15 godina zatvora ili smrtna kazna, odnosno 20 godina zatvora ako je smrtna kazna zamijenjena kaznom zatvora ili u slučaju kvalificiranog ubistva.

<sup>1667</sup> Član 41(1) Krivičnog zakona SFRJ: "Sud će u-iniocu krivičnog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kačnjavanja i uzimanju u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otečavajuće okolnosti), a naročito: stepen krivične odgovornosti, pobude iz kojih je delo u-injeno, jačinu ugrožavanja ili povrede začinjenog dobra, okolnosti pod kojima je delo u-injeno, raniji život u-inioca, njegove lične prilike i njegovo držanje posle u-injenog krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost u-inioca."

#### 4. Funkcije i svrhe ka`njavanja

761. Utvrđivanje "pravedne" kazne, tj. kazne koja je u skladu s interesima pravde, zavisi od ciljeva koji se `ele posti}i. Vije}e u predmetu ^elebi}i izdvojilo je ~etiri parametra koje valja uzeti u obzir prilikom određivanja trajanja kazne: retribucija, za{tita dru{tva, preodgoj i odvra}anje. Prema mi{ljenju Vije}a, odvra}anje je

vjerovatno najva`niji faktor kod određivanja odgovaraju}e kazne za kr{enje me|unarodnog humanitarnog prava. Pored ~inenice da optu`eni treba da se odgovaraju}om kaznom u dovoljnoj mjeri odvratiti od toga da ikada i pomisli da ponovo u~estvuje u takvim zlo~inima, i lica koja se u budu}nosti na|u u sli~nim situacijama treba isto tako da se odvrate od upu{tanja u takva krivi-na djela.<sup>1668</sup>

762. Kako je nedavno podsjetilo Vije}e u predmetu *Tadi}*, Me|unarodni sud ima misiju, u skladu sa rezolucijama 808 i 827 Savjeta bezbjednosti, da stane na kraj te{kim kr{enjima me|unarodnog humanitarnog prava i da doprinese ponovnoj uspostavi i odr`anju mira u biv{oj Jugoslaviji.<sup>1669</sup> Kako bi ostvarilo te ciljeve, Vije}e je du`no da, u skladu sa sudskom praksom dvaju *ad hoc* me|unarodnih sudova, izrekne primjerenu kaznu s obzirom na svrhe koje su definirane u nastavku.<sup>1670</sup>

763. Osim toga, kao {to je re~eno u predmetu *Erdemovi}*:

Me|unarodni sud u reprobaciji i javnoj stigmatizaciji od strane me|unarodne zajednice, koja na taj na-in izra`ava svoje gnu{anje nad odvratno}u ovih zlo~ina i ~igo{e njihove po~inoce, vidi jednu od Klju~nih funkcija kazne zatvora za zlo~ine protiv ~ovje~nosti.<sup>1671</sup>

764. Najzad, Vije}e dijeli mi{ljenje Pretresnog vije}a u predmetu *Furund`ija* da se ovakvo rezoniranje mo`e primijeniti ne samo na zlo~ine protiv ~ovje~nosti nego i na ratne zlo~ine i druga te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava.<sup>1672</sup>

---

<sup>1668</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1234.

<sup>1669</sup> Presuda o kazni, *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}*, predmet br. IT-94-1-Tbis-R117, 11. novembar 1999. (u daljem tekstu: presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi* (II)), para. 7.

<sup>1670</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Tadi*, para. 9; Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1231 i 1234; presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 288; presuda u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 2; Presuda, *Tu`ilac protiv Omara Serushaga*, predmet br. ICTR-98-39-S, 5. februar 1999. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Serushago*), para. 20; presuda u predmetu *Akayesu*, para. 19; presuda u predmetu *Kambanda*, para. 28.

<sup>1671</sup> Presuda Pretresnog vije}a u predmetu *Erdemovi*, para. 65.

<sup>1672</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 289.

## **B. Odmjeravanje kazne**

765. Faktori koje su oba Međunarodna suda uzimala u obzir pri odmjeravanju kazne u različitim presudama moraju se tumačiti u svjetlu vrste krivičnog djela koje je poinjeno i u nekim prilikama optuženog. Stoga valja razlikovati, s jedne strane, konkretne materijalne okolnosti koje su direktno vezane za krivično djelo i iz kojih se može ocijeniti njegova tečina te, s druge strane, posebne uljene prilike na osnovu kojih se izrečena kazna može prilagoditi uljnosti optuženog i tome koliko je sposoban za reintegraciju u društvo. Ipak, tečina koja je se pridati svakoj vrsti okolnosti pri odmjeravanju kazne zavisi od svrhe koju `eli posti}i međunarodna pravda. Uzevši u obzir misiju Međunarodnog suda, manju važnost valja pridati posebnim uljnim prilikama koje, premda mogu pridonijeti osvjetljavanju razloga koji su optuženog naveli da počini djela za koja se tereti, ni u kom slučaju ne umanjuju tečinu zločina. [tavje, te okolnosti mogu otežati odgovornost optuženog, zavisno od položaja koji je imao u predmetno vrijeme i od ovlasti koje je imao da spriječi poinjenje zločina.

### **1. Optuženi**

766. Tihomir Blažki je rođen 2. novembra 1960. u opštini Kiseljak u Bosni i Hercegovini. Živio je u mjestu Brestovsko. Roditelji su mu bili radnici, a otac mu je poginuo za vrijeme sukoba. Ima sestru i brata. Tihomir Blažki oženjen je od 1987. i otac je dvojice dječaka. Osim za njihovo dvoje djece, supruga Tihomira Blažkija brine se i za njegovog brata.<sup>1673</sup> [to se tiče obrazovanja i profesionalne obuke, Tihomir Blažki studirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 1979. i 1980., nakon čega je uslijedila serija unapredjenja, najprije u JNA, do čina kapetana prve klase, pa zatim u HVO-u u čin pukovnika i načelnika glavnog stožera HVO-a u Mostaru, te naposljetku u čin generala u Glavnem inspektoratu vojske Republike Hrvatske. On je član Glavnog inspektorata te vojske. Tihomir Blažki se predao Međunarodnom sudu 1. aprila 1996. Trenutačno je u pritvoru u Pritvorskoj jedinici UN-a u Scheveningenu (Hag, Holandija).

---

<sup>1673</sup> T, str. 14822.

## 2. Olak{avaju}e okolnosti

767. Nare|enje nadre|enog i saradnja sa Tu`ila{tvom jedine su dvije olak{avaju}e okolnosti izri~ito predvi|ene Statutom i Pravilnikom.<sup>1674</sup> Me|unarodni sud, me|utim, ima diskreciono pravo pri ocjeni ~injeni-nog stanja i mo`e uva`iti bilo koju drugu relevantnu olak{avaju}u okolnost.

### a) Objektivne olak{avaju}e okolnosti

768. Odsustvo direktnog u-e{}a mo`e se uva`iti kao olak{avaju}a okolnost pod uslovom da optu`eni ima podre|eni polo`aj u civilnoj ili vojnoj hijerarhiji. Kad je rije~ o nadre|enima poput Tihomira Bla{ki}a u predmetno vrijeme, ako su doti~ni progla{eni} krivima, Vije}e ne smatra odsustvo direktnog u-e{}a kao faktor ubla`avanja kazne.

769. Prinuda, ako je dokazana, umanjuje krivi-nu odgovornost optu`enog koji nije imao mogu}nost da bira i moralnu slobodu pri po~injenju djela za koje se tereti, te stoga povla~i bla`u kaznu, ako se optu`enog ve} ne mo`e u potpunosti oslobođiti odgovornosti. Vije}e konstatira da u predmetno vrijeme Tihomir Bla{ki} nije na du`nosti koju je vr{io postupao pod prinudom. Na njega se, dakle, ne mo`e primijeniti ova vrsta olak{avaju}e okolnosti.

770. Bez obzira na prinudu, pri odmjeravanju kazne obi~no se uzima u obzir kontekst unutar kojeg se odigralo krivi~no djelo, tj. stanje sukoba. To je bio slu~aj u predmetima *Tadi},<sup>1675</sup> ^elebi}i<sup>1676</sup> i *Aleksovski*.<sup>1677</sup> ^ini se da je u tim predmetima re~eni faktor bio pomenut ali da nije bio odlu~uju}i pri utvr|ivanju kazne. Vije}e ipak podsje}a na obja{njenja koja je dao Tihomir Bla{ki} u sklopu svog svjedo~enja, a koja se odnose na dezorganizaciju oru`anih snaga uzrokovano prvenstveno manjkom iskusnog, primjereno obu~enog ljudstva i potrebnih materijalnih sredstava. Vije}e*

<sup>1674</sup> ^ian 7(4) Statuta i pravilo 101(B) Pravilnika.

<sup>1675</sup> Presuda o kazni, *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}ja*, predmet br. IT-94-1-T, 14. juli 1997. (u daljem tekstu: presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi} I*), para. 70: "No, Pretresno vije}e ne mo`e zanemariti te doga|aje, odnosno na-in na koji bi oni mogli imati uticaja na krivi-na djela Du{ka Tadi}ja i rasvijetliti njegovu ulogu, a time i njegove li-ne prilike," i para. 72: "No, ipak, virulentna i endemi~na propaganda koja je razbuktala strasti gra|ana [...] doprinijela je da do|e do zlo-inu u toku sukoba, te je kao takva uzeta u obzir pri utvr|ivanju kazne za Du{ka Tadi}ja."

<sup>1676</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1248: "Relevantno je, i od klju~nog zna-aja, uzeti u obzir okolnosti u kojima su se stvari doga|ale, kao i dru{tvene pritiske i neprijateljsko okru`enje u kojem je optu`eni djelovao." Za primjenu na konkretni slu~aj vidi para. 1245 (Muci}) i 1283-1284 (Land`o).

<sup>1677</sup> Presuda u predmetu *Aleksovski*, para. 6.

tako|e ima na umu nedjela koja je navodno po~inila druga strana i pote{ko}e u kontroliranju spontanih reakcija nekih Hrvata. Ipak, ~ak i kad bi se prihvatila istinitost ovih tvrdnji, one ne bi predstavljale ispriku za nadre|enog kao {to je Tihomir Bla{ki}, a *fortiori* kad je utvr|eno, kao u ovom slu~aju, da je optu`eni djelovao u skladu sa diskriminacionom politikom i u sklopu smi{ljenog sprovo|enja te politike. Vije}e optu`enog progla{ava krivim za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i samim tim isklju~uje mogu}nost da bi nered nastao kao posljedica oru`anog sukoba bio olak{avaju}a okolnost.

b) Li~ne olak{avaju}e okolnosti

771. ^lan 24(2) Statuta poziva da se pri odmjeravanju kazne uzmu u obzir li~ne prilike optu`enog. Sankcija mora, dakle, odgovarati po~iniocu zlo~ina a ne samo krivi-nom djelu kao takvom,<sup>1678</sup> kako to zahtijeva princip individualizacije kazne, pod uslovom da ti elementi efektivno doprinose odmjeravanju kazne. Kao ~ovjek, optu`eni ima savjest, osobnu pro{lost i li~nost koji mogu objasniti proces koji ga je doveo do toga da po~ini krivi~na djela ~ija te`ina opravdava da mu se, kao takvom ~ovjeku, sudi pred Me|unarodnim sudom.

772. Vije}e konstatira da u ovom predmetu nije bilo pozivanja na du{evno stanje optu`enog.<sup>1679</sup>

773. Pona{anje optu`enog nakon po-injenja zlo~ina govori o njegovoj li~nosti utoliko {to odra`ava svijest optu`enog o tome da je po~inio krivi~na djela i njegovu volju da se u odre|enu mjeri "otkupi" time {to }e olak{ati zadatak Me|unarodnog suda.<sup>1680</sup> To obuhvata saradnju sa Tu`ila{tvom, kajanje, dobrovoljnu predaju i potvrđno izja{njanje o krivici.

774. Saradnja sa Tu`ila{tvom je jedina okolnost izri~ito predvi|ena Pravilnikom.<sup>1681</sup> Ona samim tim stje~e posebnu va`nost. Da li je opravdano umanjiti kaznu po tom osnovu utvr|uje se zavisno od ozbiljnosti i obima saradnje. Saradnja

---

<sup>1678</sup> Lafave i Israel, *Criminal Procedure* (1991.), str. 1102, citirano u Presudi o kazni u predmetu *Tadi* (I), para. 61.

<sup>1679</sup> Pravilo 67(A)(ii) Pravilnika.

<sup>1680</sup> Presuda u predmetu *Kambanda*, para. 54: "Vije}e je tako|e pozvano da u prilog Jeanu Kambandi uzme u obzir ~injenicu da je njegovo potvrđno izja{njanje o krivici omogu}ilo da pravosu|e u{tedi na sredstvima i da se `rtve po{tede trauma i emocija vezanih za su|enje, te pospje{ilo sprovo|enje pravde."

optu`enog ocjenjuje se, dakle, na osnovu koli~ine i kvalitete informacija koje je dao.<sup>1682</sup> Osim toga, Vije}e isti-e spontanost i bezuslovnost saradnje, koja se mora pru`iti a da se ne tra`i ni{ta zauzvrat.<sup>1683</sup> Ukoliko pru`ena saradnja zadovoljava gornje uslove,<sup>1684</sup> Pretresno vije}e uva`ava je kao "zna~ajnu olak{avaju}u okolnost."<sup>1685</sup> Vije}a su u vi{e navrata zauzela stav da nesaradnja predstavlja ote`avaju}u okolnost. Vije}e konstatira da u ovom predmetu optu`eni nije sara|ivao sa Tu`ila{tvom.

775. Kajanje je uzeto u obzir kao olak{avaju}a okolnost u predmetima *Erdemovi}*,<sup>1686</sup> *Akayesu*<sup>1687</sup> i *Serushago*.<sup>1688</sup> Vije}e u predmetu *Kambanda* konstatiralo je da on nije izrazio kajanje, ~ak ni kad mu je vije}e za to dalo priliku.<sup>1689</sup> Valja, me|utim, pokazati da je kajanje koje izra`ava optu`eni stvarno i iskreno. Tako je npr. u predmetu *Jelisi}* Vije}e navelo da nije uvjereni u iskrenost kajanja koje je ispoljio optu`eni.<sup>1690</sup> U ovom predmetu, Vije}e isti-e da osje}aj kajanja valja analizirati ne samo u svjetlu izjava optu`enog, nego i njegovog pona{anja (dobrovoljna predaja, potvrđno izja{njanje o krivici). Vije}e konstatira da je Tihomir Bla{ki} od prvog dana svog svjedo~enja izrazio duboko `aljenje i izjavio da je u~inio sve {to je mogao da bi popravio situaciju, ali da to nije bilo dovoljno.<sup>1691</sup> Vije}e primje}uje da je taj stav u flagrantnom protivrje~ju sa ~injeni~nim stanjem koje je Vije}e utvrdilo: nakon {to je izdao nare|enja koja su dovela do po~inenja zlo~ina, optu`eni ne mo`e tvrditi da je poku{ao da ograni~i njihov u~inak, te se njegovo kajanje stoga ~ini upitnim.

776. Dobrovoljna predaja smatra se va`nom olak{avaju}om okolno{ju} za odmjeravanje kazne. Ova mogu}nost je do sada analizirana u tri predmeta. U predmetu *Erdemovi*, smatrana je razlogom za ubla`enje kazne utoliko {to je ukazala

---

<sup>1681</sup> Pravilo 101(B)(ii) Pravilnika.

<sup>1682</sup> Presuda u predmetu *Erdemovi* (I), para. 99-101 i Presuda o kazni, *Tu`ilac protiv Dra`ena Erdemovi}a*, predmet br. IT-96-22-Tbis, 5. mart 1998. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Erdemovi* (II)), para. 16(iv); presuda u predmetu *Kambanda*, para. 47.

<sup>1683</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1279: "Pored toga, Pretresno vije}e ne nalazi da je bilo kakav poku{aj nagodbe priznavanjem krivice olak{avaju}i faktor kada se radi o odmjeravanju kazne."

<sup>1684</sup> Izme|u ostalog, ako je pridonijela ne samo dostavi novih informacija ili potvrdila poznate informacije, nego i identifikaciji drugih po~inilaca krivi-nih djela (protiv kojih optu`eni prihvata da svjedo-i na njihovom su|enju).

<sup>1685</sup> Presuda u predmetu *Kambanda*, para. 47; Presuda u predmetu *Erdemovi* (II), para. 16(iv).

<sup>1686</sup> Presuda u predmetu *Erdemovi* (I), para. 96-98; presuda u predmetu *Erdemovi* (II), para. 16.

<sup>1687</sup> Presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para. 35(i).

<sup>1688</sup> Presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para. 40-41.

<sup>1689</sup> Presuda u predmetu *Kambanda*, para. 51.

<sup>1690</sup> Presuda, *Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a*, predmet br. IT-95-10-T, 14. decembar 1999. (u daljem tekstu: presuda u predmetu *Jelisi*), para. 127.

<sup>1691</sup> T. str. 13108.

na iskrenost kajanja optu`enog. Naprotiv, u predmetu *Serushago*, uva`ena je kao zasebna olak{avaju}a okolnost.<sup>1692</sup> Nedavno je u predmetu *Kupre{ki}* Vije}e navelo da dobrovoljna predaja optu`enih predstavlja faktor za ubla`enje kazne.<sup>1693</sup> U ovom predmetu, premda je ime optu`enog navedeno u optu`nici uz imena petorice saoptu`enih, Tihomir Bla{ki} se dobrovoljno predao 1. aprila 1996., odnosno otprilike godinu dana prije hap{enja jednog od saoptu`enih i godinu i {est mjeseci prije predaje ostalih saoptu`enih. Dodu{e, ta predaja uslijedila je tek nakon {to je optu`eni, kako je sam naveo na su|enu, pomnivo pripremio svoju odbranu, tako da je ~ak bio u mogu}nosti da na minutu rekonstruira svoj raspored u predmetno vrijeme, ~ak i u najkriti~nijim trenucima sukoba. Tu pripremu je optu`eni prema vlastitim rije~ima sproveo na osnovu dokumenata koje vi{e ne posjeduje i koje Vije}e nije uspjelo ishoditi.

777. Ako se optuženi potvrđno izjasni o krivici, sâmo takvo izjašnjavanje može predstavljati faktor za znacajno ubla`avanje kazne. U ovom predmetu, Tihomir Blaškic nije se potvrdo izjasnio o krivici. Premda mo`e razumjeti ~injenicu da optuženi osporava pripisivost zlocina, Vije}e smatra neprihvatljivim to što mu je trebalo toliko vremena da prizna da su zlo~ini zaista po~injeni, posebno oni u Ahmicima koje je sam optuženi pripisao Muslimanima ili Srbima<sup>1694</sup> da bi na sudenju ustvrdio da ih je pocinila, konkretno, vojna policija.<sup>1695</sup>

778. Imaju}i u vidu mogu}nost rehabilitacije, sudska praksa dvaju *ad hoc* krivicnih sudova uzima u obzir mladost optuženog kao olak{avaju}u okolnost. Ocjene o tome što je mlada dob se razlikuju. Dok MKSJ mladima smatra optužene koji su u vrijeme dogadaja imali od 19 do 23 godine,<sup>1696</sup> MKSR u tu kategoriju ubraja i dob od 32 do 37 godina.<sup>1697</sup> Što se tice ovog predmeta, Vijece primjecuje da je optuženi, koji sada ima 39 godina, u predmetno vrijeme imao 32 godine. Vijece istice da to nije neuobičajeno mlada dob za zapovjednika operativne zone u vrijeme oružanog sukoba.

<sup>1692</sup> Presuda u predmetu *Serushago*, para. 34.

<sup>1693</sup> Presuda u predmetu *Kupre{ki}*, para. 853: " ^injenica da su se ?...gZoran Kupre{ki} i Mirjan Kupre{ki} dobrovoljno predali Me|unarodnom судu predstavlja olak{avaju}i faktor za njihovu kaznu." Cf. tako }e para. 860 i863.

<sup>1694</sup> P380; svjedok Duncan, T. str. 676.

<sup>1695</sup> Svjedok Bla{ki}, T. str. 18935-18937 i str. 18948.

<sup>1696</sup> Presuda u predmetu *Furund'ija*, para. 284: 23 godine; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1283: Land`o 19 godina; presuda u predmetu *Erdemovi} (I)*, para. 109. i presuda u predmetu *Erdemovi} (II)*, para. 16 (i): 23 godine.

<sup>1697</sup> Presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para. 39; predsuda o kazni u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 12 (Ruzindana).

Mora se, međutim, napomenuti da su optuženome bile date velike odgovornosti, naročito one vezane za organizaciju vojske i vodenje vojnih akcija, i to u izuzetno kritičnom periodu. Mada je on bio profesionalni vojnik, Vijeće smatra da je njegova dob u određenoj mjeri olak{avaju}a okolnost.

779. I napoljetku, Pretresna vijeca su u mnogim slučajevima smatala prikladnim da se ispita biografija optuženog, kako njen društveni, tako i profesionalni te porodicii aspekt. Neophodno je ispitati te elemente jer bi oni mogli rasvijetliti razloge kriminalnog pona{anja optuženog.

780. Karakterne crte ne ispituju se u tolikoj mjeri zato da bi se bolje shvatili razlozi pocinjenja krivicnog djela, koliko da bi se ispitale mogu}nosti rehabilitacije optuženog: presuda u predmetu *Erdemovic* konstatirala je da se karakter optuženog može reformirati i da on ne predstavlja opasnost.<sup>1698</sup> Posjedovanje moralnih standarda tako|e je znacajka karaktera optuženog.<sup>1699</sup> Stoga Vijeće uzima u obzir ne samo cinjenicu da optuženi nije ranije krivi-no gonjen, nego i njegov snažan osjecaj za vojnicki poziv, koji do`ivljava kao du`nost. U vezi s tim, Vijeće mora istaknuti primjerno ponašanje optuženoga tokom ~itavog sudenja, bez obzira na to što se može misliti o njegovim izjavama u svojstvu svjedoka. Optuženi je takođe ostavio dojam izuzetne lakoce u pogledu svega {to se ti-e vojnih pitanja. Valja primjetiti da je više svjedoka posvjedocilo o njegovom profesionalizmu i organizatorskim sposobnostima. On je covjek sa snažnim osjecajem za dužnost. Takođe je covjek od autoriteta koji nije tolerirao da se njegova naredenja ne izvršavaju. Covjek je snažnih uvjerenja i njegov anga` man za hrvatsku stvar je neupitan.

781. Cinjenica da je optuženi pružio pomoc nekoj od žrtava tako|e je znak da se njegov karakter može reformirati.<sup>1700</sup> S tim u vezi, Vijeće primjećuje da je Tihomir Blaškic navodno, tu i tamo, održavao dobre odnose sa Muslimanima sve vrijeme sukoba. Navodno je ucestvovao u muslimanskim proslavama, održavao kontakte sa jednom muslimanskom porodicom i zaštitio jednu Muslimanku cijem se mužu

---

<sup>1698</sup> Presuda u predmetu *Erdemović* (I), para. 110 i presuda u predmetu *Erdemović* (II), para. 16(i).

<sup>1699</sup> Presuda u predmetu *Erdemović* (II), para 16 (i); presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para. 35(iii). *A contrario*, vidi presudu u predmetu *Elebići*, para 1256.

<sup>1700</sup> Presuda u predmetu *Elebići*, para. 1270; presuda u predmetu *Erdemović* (II), para. 16 (i); presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para. 37(v): pomo} `rtvama; presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para. 35(ii).

prijetilo.<sup>1701</sup> Ipak, Vijece primjećuje da su ti dobri odnosi bili sporadicne prirode i prije svega na individualnoj osnovi. Ti faktori još su manje bitni kad se zna da kriminalci cesto pokazuju saosjecanje prema nekim od svojih žrtava cak i kad su pocinioци najgnusnijih zlocina.

782. Ipak, s obzirom na te` inu ovog slu~aja, ali i zbog cinjenice da su ti licni faktori prisutni kod mnogih optuženih, Vijece može samo konstatirati ograniceni karakter, ako ne i odsustvo, va`nosti koji oni mogu imati za odmjeravanje kazne.<sup>1702</sup>

### 3. Ote`avaju}e okolnosti

#### a) Obim zlo~ina

##### i) Na~in po-injenja zlo~ina

783. Naro~ito gnusan karakter zlocina kvalitativni je kriterij koji prozlaži iz osobito okrutnog ili ponižavaju}eg karaktera zlocina. Vijeca su u tom smislu istakla krajnju okrutnost tjelesnog zlostavljanja<sup>1703</sup> i sadisticki nacin na koji je ono izvršeno, kao i posebno poniženje koje su pri tome pretrpjeli žrtve. Okrutnost napada svakako je važan kriterij pri odmjeravanju primjerene kazne. U ovom predmetu gnusnost zlocina pociva narocito na obimu i planiranom karakteru pocinjenih zlocina, što je za posljedicu imalo svjesno nanošenje patnji muslimanskim žrtvama, bez obzira na njihovu dob, pol ili status. S tim u vezi, Vijece želi naglasiti narocito gnusan karakter zlocina koji su pocinjeni u Ahmicima, gdje su, u pažljivo planiranom napadu, sistematski ubijana djeca, žene i odrasli Muslimani, od kojih su neki živi spaljeni u kucama, dok su kuce opljackane i spaljene, a džamije i vjerski objekti razoreni. Takvi elementi predstavljaju odlu~uju}u ote`avaju}u okolnost.

784. Broj žrtava je u više navrata uzet u obzir kao otežavaju}a okolnost koja odražava obim pocinjenog zlocina.<sup>1704</sup> Istim učini nihov sistematski karakter, vijeca su

<sup>1701</sup> 5. novembar 1993. (T. str. 14577-14578).

<sup>1702</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 284: Vije}e primje}uje, nakon {to je istaklo li-ne olak{avaju}e okolnosti: "Isto se, me|utim, mo`e re}i i za mnoga druga optu`ena lica, te se u ovako ozbiljnom slu~aju tome ne mo`e dati zna~ajna te`ina."

<sup>1703</sup> Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}* (I), para. 11. I detaljni opis zlostavljanja u tre}em dijelu presude Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}*; Presuda o kazni u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 18; presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1260-1267 i para. 1272-1276.

<sup>1704</sup> Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi}* (I), para 11-15: Vije}e je detaljno ispitalo okolnosti svakog krivi-nog djela i ulogu optu`enoga u svakom od njih, analiziraju}i ih pojedina-no za svaku `rtvu, {to je u cjelini rezultiralo naglaskom na broj `rtava. Presuda u predmetu *Erdemovi}* (II),

takode, kao otežavajuću okolnost, uzimala u obzir ponavljanje zlocina.<sup>1705</sup> Broj žrtava valja takođe razmotriti u odnosu na trajanje perioda u kojem su zlocini pocinjeni.<sup>1706</sup> U ovom predmetu Vijeće istice ne samo broj žrtava, nego i silinu zlocina, njihovo ponavljanje kao i njihov diskriminatorski i sistematski karakter. Vijeće istice da su brojnim muslimanskim civilima silom oduzeti domovi, dok ih je vrlo veliki broj morao pobjeci. To oigledno pokazuju brutalna ubistva muslimanskih civila u Ahmicima u vrlo kratkom vremenskom periodu.

785. Pobuda za zločin može predstavljati otežavajuću okolnost onda kad je posrijedi naročito specifična pobuda. Sudska praksa je uzimala u obzir sljedeće pobude: nacionalni i vjerski progon,<sup>1707</sup> želju za osvetom<sup>1708</sup> i sadizam.<sup>1709</sup> Vijeće stoga smatra da je u slučajevima kršenja međunrodnog humanitarnog prava ključno razmotriti pobude za zločine za koje se tereti optuženi.<sup>1710</sup> U ovom predmetu Vijeće istice diskriminaciju prema žrtvama na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Konstatirana kršenja trebaju se, stoga, obraditi u kontekstu progona, koji sam po sebi opravdava strožu kaznu.

## ii) Posljedice zločina po žrtve

786. Status žrtava može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost. U presudama je uzimana u obzir ~inenica da su žrtve bile civili i/ili žene.<sup>1711</sup> Vijeće primjećuje da su u ovom predmetu mnogi zločini bili usmjereni protiv civilnog stanovništva općenito te protiv žena i djece kao dijela tog stanovništva. Ta zlodjela predstavljaju otežavajuću okolnost.<sup>1712</sup>

---

para. 15. Presuda o kazni u predmetu *Kambada*, para. 42.: "Razmjeri zločina kojima je u periodu od 100 dana u Ruandi izvršen pokolj otprilike 500' 000 civila predstavljaju otežavajuću okolost" (bez fusnote); Presuda o kazni *Kayishema i Ruzindana*, para. 26.: izricanje strože kazne za Kayishemu opravdava se, između ostalog, ~inenicom da je proglašen krivim po 4 tačke genocida (nasuprot 1 za Ruzindanu).

<sup>1705</sup> Presuda u predmetu *Aleksovski*, para 235: u ovom predmetu Vijeće nije uzelo u obzir "ponavljanu zlonamjernost". A contrario, da je ona bila ustanovljena, nema nikakve sumnje da bi bila uzeta u obzir kao otežavajući faktor.

<sup>1706</sup> Presuda u predmetu *Erdemović* (I), para 85 i Presuda u predmetu *Erdemović* (II), para. 15; presuda u predmetu *Kambanda*, para 42; presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para. 26 iv).

<sup>1707</sup> Presuda o kazni Pretresnog vijeća u predmetu *Tadić* (I), para 45.

<sup>1708</sup> Presuda u predmetu *Elebić*, para. 1235.

<sup>1709</sup> *Ibid.*, para. 1269 i para. 1281.

<sup>1710</sup> *Ibid.*, para. 1235.

<sup>1711</sup> Presuda u predmetu *Furundžija*, para 283.

<sup>1712</sup> *Ibid.* i presuda o kazni Pretresnog vijeća u predmetu *Tadić* (I); para. 56. Presuda u predmetu *Elebić*, para. 1268.

787. Fizicke i psihološke posljedice zlostavljanja kojima su žrtve bile podvrgnute takođe su uzimane u obzir kao otežavajuća okolnost.<sup>1713</sup> Za taj kriterija karakteristična je, dakle, njegova subjektivna priroda. U predmetima *Tadic*, *Celebici* i *Furundžija*, vijeca su primijetila da su krivicna djela pocinjena u okolnostima koje su mogle samo uciniti težim i zlocin i patnje žrtava.<sup>1714</sup> Istaknuti su i slučajevi u kojima su zlostavljanja dovela do smrti.<sup>1715</sup> Patnje žrtava su, dakle, element koji valja uzeti u obzir pri odmjeravanju kazne. U ovom predmetu Vijeće istice ne samo patnje nanesene žrtvama u vrijeme pocinjenja zlocina pri cemu su korištena nesrazmjerna, nasumična i zastrašujuća sredstva i metode borbe, kao što su "bebe-bombe", "plameno-bacači", rucne bombe i kamion natovaren eksplozivom, nego i ocite fizичke i duševne patnje koje trpe oni koji su preživjeli te brutalne dogadaje. Takođe, uz fizicke i duševne posljedice od kojih pate žrtve, nužno se moraju pomenuti patnje koje su proizile iz gubitka njihovih najbližih, kao i cinjenica da se većina njih još uvijek nije uspjela vratiti na svoja ognjišta.

b) Stepen odgovornosti optuženog

i) Položaj nadređenog

788. U sudskoj praksi dvaju međunarodnih sudova nema nikakve sumnje oko toga da položaj nadređenog može opravdati povecanje kazne, koja je tim teža što je optuženi na višem položaju u vojnoj ili civilnoj hijerarhiji.<sup>1716</sup> U ovom predmetu se čini da je vršenje efektivne vlasti važnije od samog položaja u hijerarhiji.<sup>1717</sup> Presude MKSR-a treba u pogledu toga smatrati posebno znacajnima s obzirom na veoma visok položaj u hijerarhiji nekih od optuženih.<sup>1718</sup> Što se tice sudske prakse MKSJ-a,

---

<sup>1713</sup> Presuda u predmetu *Elebici*, para. 1226, 1260 i 1273.

<sup>1714</sup> Presuda o kazni Pretresnog vijeća u predmetu *Tadić* (I), para 56.

<sup>1715</sup> Ibid., para. 29: "Iako Duško Tadić nije proglašen krivim za smrt nijednog od ovih zatvorenika, njegovo učeće u premašivanju zatvorenika potaklo je logorske strašare i posjetioce logora na premašivanje drugih zatvorenika, i to pod okolnostima koje su mogle dovesti i zapravo jesu dovele do smrti, to pogorjava prirodu njegovog zločina."

<sup>1716</sup> Predmet "Eichmann", 29. maj 1962., 36, ILR, 1968. str. 237: "The degree of responsibility generally increases as we draw further away from the man who uses the fatal instrument with his own hands and reach the higher level of commands."

<sup>1717</sup> Presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para 29.: "On je bio *de facto* vođa Interahamwe u Gisenyiju. U okviru dejstvovanja tih paravojnih snaga, on je davao naredenja koja su bila izvršavana"; presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para 36(ii).

<sup>1718</sup> Presuda o kazni u predmetu *Kambanda*, para 44, 61 i 62; presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para 26.

vijeca su položaj nadre|enog navodila kao otežavajuću okolnost.<sup>1719</sup> U presudi u predmetu *Celebici* vijeće je ipak primijetilo da polo`aj nadre|enoga ne mora nužno povla~iti strožu kaznu i da se optuženome mogu priznati olakšavajuće okolnosti ako je on imao samo "izvedena saznanja" o zločinima.<sup>1720</sup> Međutim, to vijeće je preciziralo da bi:

dozvoliti da sra~unato zanemarivanje su{tinske du`nosti bude element olak{avanja krivi-ne odgovornosti predstavljaljalo [...] izopa-enje pravde i zloupotrebu koncepcije komandnih ovla{}jenja.<sup>1721</sup>

789. Kada, dakle, neki nadre|eni ne izv{i svoju du`nost da sprije~i po-injenje zlo~ina, ili da kazni po~inioce, on treba biti ka`njen stro`om kaznom nego njegovi pot~jeni koji su po~inili zlo~in, u mjeri u kojoj taj propust predstavlja toleriranje, ili ~ak pristajanje nadre|enog na po~jenje krivi-nih djela od strane njegovih pot~jenih i doprinosi ohrabrvanju po~jenja novih zlo~ina. Ne bi, doista, bilo logi~no kazniti obi~nog po~inioca kaznom jedakom ili ve}om od one koja je izre~ena nadre|enom. U vezi s tim Vije}e podsje}a da je u predmetu *Tadi} @albeno* vije}e smatralo kako bi, s obzirom na relativno nizak polo`aj Du{ka *Tadi}ja*, zatvorska kazna du`a od dvadeset godina bila pretjerana.<sup>1722</sup> Polo`aj nadre|enoga mora dakle uvijek zna~iti stro`u kaznu ili barem navesti Vije}e da prida manju va`nost olak{avaju}im okolnostima i to neovisno o na~inu u~estvovanja u zlo~inu. U ovom predmetu Vije}e primje}uje da je Tihomir Bla{ki}, kao zapovjednik Operativne zone Srednja Bosna u predmetno vrijeme, imao visok polo`aj u hijerarhiji. Kao {to je ranije navedeno, Vije}e smatra da optu`eni nije imao samo izvedeno znanje o zlo~inima; ono se, van svake razumne sumnje, uvjerilo da je general Bla{ki} naredio napade usmjerenе protiv muslimanskog civilnog stanovni{tva te tako postao odgovoran za zlo~ine koji su po~jeni tokom tih napada ili je barem postao sau~esnikom u njihovu po~jenju, a {to se ti-e onih zlo~ina koji nisu proistekli iz takvih nare|enja, on je zanemario svoju obavezu da ih sprije~i, a nakon njihova po~jenja nije preuzeo potrebne mjere da se kazne po~inioci.

---

<sup>1719</sup> Presuda u predmetu *Kupre{ki}*, para. 862; presuda u predmetu *Furund`ija*, para. 283 i presuda u predmetu ^elebi}i, para 1240-1243 i para. 1268.

<sup>1720</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para 1219-1220.

<sup>1721</sup> *Ibid.*para 1250.

<sup>1722</sup> Presuda o `albi na kaznu, *Tu`ilac protiv Du{ka *Tadi}ja**, predmet br. IT-94-1-A i IT-94-1-Abis, 26. januar 2000. (u daljem tekstu: Presuda o `albi na kaznu u predmetu *Tadi}j*), para. 55-57.

## ii) Na-in u-estvovanja

790. Pod aktivnim ili direktnim u-estvovanjem u zlo-inu podrazumijeva se to da je optu`eni neposredno po-inio sve ili neke od zlo-inina za koje ga se tereti. Neposredno u-estvovanje u zlo-inu je stoga ote`avaju}a okolnost koja se ~e{}e uzima u obzir za po-inioca nego za nadre|enog.<sup>1723</sup> U tom su smislu prili~no indikativni presedani uspostavljeni presudama u predmetima *Tadi}* i *Furund`ija*.<sup>1724</sup> U ovom predmetu Vije}e konstatira odsustvo direktnog i aktivnog u-estvovanja Tihomira Bla{ki)a u zlo-inima. Me|utim, optu`eni je u predmetno vrijeme imao polo`aj nadre|enog koji ga ~ini odgovornim za djela njegovih pot~injenih. Stoga, iako to odsustvo aktivnog i direktnog u-estvovanja ne predstavlja samo po sebi ote`avaju}u okolnost za optu`enog, ono nikako ne mo`e kompenzirati ote`avaju}u okolnost koja proizlazi iz njegovog polo`aja u hijerarhiji.<sup>1725</sup>

791. Mo`e se dakle zaklju~iti da je polo`aj nadre|enog ve}a ote`avaju}a okolnost nego direktno u-estvovanje, utoliko {to iako direktno u-estvovanje nadre|enoga predstavlja ote`avaju}u okolnost, odsustvo direktnog u-estvovanja s njegove strane ne mo`e opravdati umanjenje kazne.

792. Pod svjesnim i dobrovoljnim u-estvovanjem smatra se u-estvovanje optu`enog u krivi~nim djelima uz punu svijest o samom ~inu. Ono je uzeto kao ote`avaju}a okolnost u predmetu *Tadij*<sup>1726</sup> kao i u svim ostalim presudama koje je donio MKSR.<sup>1727</sup> Sudska praksa tom faktoru pridaje manju ili ve}u va`nost ovisno o stepenu entuzijazma koji je optu`ni pokazao pri u-estvovanju. Svjesno u-estvovanje je dakle manje ote`avaju}a okolnost od smi{ljenog u-estvovanja. U obzir se ne uzima samo svijest optu`enoga o kriminalnoj naravi njegovih djela i njihovih posljedica ili o kriminalnom pona{anju njegovih pot~injenih, nego i volja, namjera koju je imao da ih po-ini. Kad se ustanovi postojanje takve namjere, ona mo`e opravdati dodatno pove}anje kazne. U ovom predmetu Vije}e isti-e svjesno i dobrovoljno u-estvovanje

---

<sup>1723</sup> Uzimanje u obzir zloupotrebe polo`aja nadre|enog kao ote`avaju}e okolnosti rezultira podizanjem kazne nadre|enoga na istu, ako ne i vi{u razinu.

<sup>1724</sup> Presuda u predmetu *Furund`ija*, para 281-282.

<sup>1725</sup> Presuda u predmetu *^elebiji*, para. 1252.

<sup>1726</sup> Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadij* (I), para. 57 i presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadij* (II), para. 20: "Pretresno vije}e je prilikom odmjeravanja odgovaraju}e kazne uzelo u obzir i ~injenicu da je Du{ko Tadij} znao za napade ?...g na nesrpsko civilno stanovni{vo ?...g i zdu{no ih podr`avao."

Tihomira Bla{ki}ja u zlo-inima za koje se tereti. Kao profesionalni vojnik koji je, prema vlastitoj izjavi, u JNA pro{ao obuku iz prava oru`anih sukoba, optu`eni je bio savr{eno svjestan opsega svojih obaveza. Nezamislivo je da Tihomir Bla{ki} nije mogao procijeniti krivi~ne posljedice koje proisti~u iz kr{enja tih obaveza.

### iii) Predumi{l}jaj

793. Predumišljaj optuženoga u nekom zlocinu opcenito povecava stepen njegove odgovornosti u pocinjenju zlocina, pa se stoga povecava i njegova kazna. Predumišljaj je klasicna ote`avaju}a okolnost u nacionalnim zakonodavstvima. Zbog toga su ga MKSJ i MKSR uzeli u obzir u predmetima *Tadic*, *Celebici*, *Kambanda* i *Serushago*. Pretresno vijiece u ovom predmetu smatra da se, utoliko {to je optuženi proglašen krivim za zlocine protiv covjecnosti, te okolnosti ne mogu uzeti u obzir.

### 4. Ura~unavanje trajanja pritvora

794. Prema pravilu 101(D) Pravilnika, osu|eniku }e se ura~unati "eventualno vrijeme koje je proveo u pritvoru ~ekaju}i na predaju Me|unarodnom sudu ili ~ekaju}i na su|enje ili `albeni postupak". Stoga se pri izracunavanju trajanja kazne mora uzeti u obzir cinjenica da je optuženi bio u pritvoru Suda od 1. aprila 1996. do danas, odnosno, tri godine, jedanaest mjeseci i dva dana.

### 5. Sama kazna

795. Ni u Statutu ni u Pravilniku ne odreduje se izricito raspon kazni primjenjivih na krivi~na djela koja su u nadležnosti Suda. Clan 24(2) Statuta pri odmjeravanju kazne ne pravi nikakvu distinkciju u odnosu na vrstu zlocina; pretresno vijece izri~e jedino kazne zatvora, s tim da je maksimalna kazna doživotni zatvor prema pravilu 101(A) Pravilnika.

796. Medutim, nacelo proporcionalnosti, koje je op{te nacelo krivicnog prava, i clan 24(2) Statuta pozivaju da Vije}e ima na umu težinu krivi-nog djela te tako mogu predstavljati pravnu osnovu za raspon kazni. Prvo pitanje koje se time postavlja jest

---

<sup>1727</sup> Presuda o kazni u predmetu *Kambanda*, para. 61(B)(vi); presuda o kazni u predmetu *Akayesu*, para. 36(i); presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para. 30; presuda o kazni u predmetu *Kayishema i Ruzindana*, para. 13.

pitanje samog postojanja Ijestvice težine zlocina iz nadležnosti Suda, s tim da se pitanje transponiranja te Ijestvice na razinu odmjeravanja kazne javlja tek kasnije.

a) Pravni osnov i posljedice objektivne hijerarhizacije zlo-inja

797. Cini se da se o pitanju pravne osnovanosti gradacije zlocina nije do sada puno raspravljalo.<sup>1728</sup> U predmetu *Erdemovic* Žalbeno vijece je izložilo princip Ijestvice težine zlocina, premda pri tome nije bilo potpune saglasnosti oko pravnih argumenata iznesenih u prilog tog principa. U svom zajedničkom izdvojenom mišljenju sudije McDonald i Vohrah pozivaju se u osnovi na dva argumenta u prilog Ijestvici težine zlocina. Kao prvo, oni upucuju na razliku u prirodi zlocina protiv covjecnosti i ratnih zlocina kako bi potkrijepili tvrdnju da je zlo-in protiv ~ovje~nosti inherentno "ozbiljnije prirode nego ratni zlo-ini".<sup>1729</sup> U svojim izdvojenim mišljenjima u predmetima *Erdemovic* i *Tadic*<sup>1730</sup> sudije Li i Robinson su izrazili svoje neslaganje po tom pitanju i primijetili kako zloin protiv covjecnosti nije zloin protiv citave Ijudske vrste nego zloin protiv "~ovje~nost?ig, odnosno odre|en?eg odlik?eg pona{anja". Vijece medutim primjecuje da unatoč tome što se mogu prihvati oba znacenja rijeci "*humanité*" /"~ovje~anstvo", "~ovje~nost"/, ovo drugo znacenje ne umanjuje težinu *per se* zlocina protiv covjecnosti, cija se priroda razlikuje od one ratnog zlocina.

798. Kao drugo, Vijece se poziva na cinjenicu da se zloin protiv covjecnosti razlikuje od ratnog zlocina po svojim sastavnim elementima; zlocini protiv covjecnosti nisu izolirana djela, pocinjena nasumce, nego su to djela koja imaju, a toga je njihov pocinilac svjestan, daleko ozbiljnije posljedice zbog njihovog dodatnog

---

<sup>1728</sup> Presuda @albenog vije}a, *Tužilac protiv Dražena Erdemovica*, predmet br. IT-96-22-A, 7. oktobar 1997. (u daljem tekstu: presuda @albenog vije}a u predmetu *Erdemovic*), Zajedničko izdvojeno mišljenje sudija McDonald i Vohrah, para. 20-27, i Izdvojeno i protivno mišljenje sudije Lija; Presuda u predmetu *Erdemovic* (II) - Izdvojeno mišljenje sudije Shabuddeena; Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadic* (II) - Izdvojeno mišljenje sudije Robinsona.

<sup>1729</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Erdemovic*, para. 21.: "Po samoj svojoj prirodi, zlo-ini protiv ~ove~nosti se u na~elu razlikuju od ratnih zlo-inja. Dok se pravila kojima se zabranjuju ratni zlo-ini ti~u kriminalnog pona{anja po~inioca prema neposrednom za{ti}enom objektu, pravila kojima se zabranjuju zlo-ini protiv ~ove~nosti ti~u se pona{anja *po~inioca ne samo prema neposrednoj `rtvi ve} i prema ~itavom ~ove~anstvu.*" (naglasak dodan) kao i u presudi Pretresnog vije}a u predmetu *Erdemovi} (I), para. 28: "No, zlo-ini protiv ~ovje~nosti nadilaze ~ovjeka kao pojedinca jer je napadom na ~ovjeka napadnuto i negirano samo ~ovje~anstvo. Upravo je identitet `rtve, ~ovje~anstvo, ono {to daje poseban karakter zlo~inu protiv ~ovje~nosti."*

<sup>1730</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Erdemovi}*, Izdvojeno i protivno mišljenje sudije Lija, para. 26 i pozivanje na definiciju Egona Schwelba u "*Crimes against Humanity*", 23 *British Yearbook of International Law* (1946), str. 195; Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi} (II)*, Izdvojeno mišljenje sudije Robinsona, str. 9.

doprinosa jednoj opštoj shemi nasilja.<sup>1731</sup> Ne može se, ipak, smatrati da je zločin protiv covjecnosti nužno ozbiljniji od ratnog zločina;<sup>1732</sup> potrebno je uporediti dva slična krivi-na djela po-injena u osnovi.<sup>1733</sup>

799. Tako se iz sudske prakse dvaju *ad hoc* međunarodnih sudova oblikuje nacrt hijerarhije zločina, cija pravna vrijednost nije, cini se, u ovom trenuku tacno utvrđena.<sup>1734</sup>

b) Principi uspostavljeni u sudske prakse dvaju međunarodnih sudova

i) Principi

800. Iz sudske prakse MKSR-a može se, cini se, razabrati hijerarhija zločina. Vijeće u predmetu *Kambanda*<sup>1735</sup> uspostavilo je cjelovitu ljestvicu težine zločina, koja je primijenjena u kasnijim presudama MKSR-a,<sup>1736</sup> moguce je, dakle, uspostaviti sljedecu hijerarhiju zločina iz nadležnosti Suda:

- 1) "zločin nad zločinima": genocid<sup>1737</sup>
- 2) zločin ekstremne težine: zločin protiv covjecnosti
- 3) zločin manje težine: ratni zločin<sup>1738</sup>

---

<sup>1731</sup> Presuda @albenog vije}a u predmetu *Erdemovi}, Zajedni-ko izdvojeno mi{ljenje sudija McDonald i Vohraha, para. 21 i pozivanje na analizu sastavnih elemenata zlo-ina protiv ~ovje~nosti iz Presude Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi} (I).**

<sup>1732</sup> *Ibid.*, izdvojeno i protivno mi{ljenje sudije Lija, para. 19-20.

<sup>1733</sup> Zlo~ini se gradiraju pod pretpostavkom "da su sve ostale okolnosti jednake".

<sup>1734</sup> Presuda o kazni Pretresnog vije}a u predmetu *Tadi} (II), Izdvojeno mi{ljenje sudije Robinsona, str. 2: "Ta odluka Žalbenog vije}a u predmetu *Erdemovi}, koja se razmatra u ovoj Presudi o kazni (Presuda), naravno, obavezuje pretresna vije}a u pogledu relativne te`ine zlo-ina protiv ~ovje~nosti, odnosno ratnih zlo-ina; i samo zato {to se osje}am obavezan njome saglasio sam se sa onim odjeljcima ove Presude u kojima zlo~ini protiv ~ovje~nosti povla-e ve}u te`inu nego rani zlo~ini. Da nisam na ovaj na-in obavezan, ja bih izrekao istu kaznu za ratne zlo~ine kao za zlo~ine protiv ~ovje~nosti." (naglasak dodan).**

<sup>1735</sup> Presuda o kazni u predmetu *Kambanda*, para 10-16.

<sup>1736</sup> Presuda o kazni predmetu *Akayesu*, para. 3-11; presuda o kazni u predmetu *Serushago*, para 12-16; presuda o kazni *Kayishema i Ruzindana*, para. 9.

<sup>1737</sup> Presuda u predmetu *Kambanda*, para. 16: "...zlo~in genocida se izdvaja po svom elementu *dolusa specialisa*, koji zahtijeva da zlo~in bude po-injen sa namjerom da se uni{ti, u cijelosti ili djelomi~no ~itava jedna nacionalna, etni-ka, rasna ili religijska grupa kao takva.

<sup>1738</sup> *Ibid.*, para. 9.

MKSR je tako, ~ini se, uspostavio istinsku hijerarhiju zlocina koja je korištena za odmjeravanje kazne, budu}i da se zlocin genocida kažnjavao doživotnim zatvorom.<sup>1739</sup>

801. U slučaju MKSJ-a ta hijerarhija zlocina još nije transponirana na razinu kažnjavanja. U toj se praksi do sada zapravo izdvaja samo predmet *Tadic* po tome {to je optu`eni, s jedne strane, proglašen krivim za zločine protiv covjecnosti i za ratne zločine za ista djela, a s druge strane, osuden na razlicite kazne za svaku od navedenih kvalifikacija, s tim da su kazne za zločine protiv covjecnosti sistematicno bile godinu dana duže. Cak i u predmetu *Erdemovic* Žalbeno vijece nije jasno primijenilo hijerarhiju krivi~nih djela, onu koja je utvr|ena u pravomo}noj presudi, za odmjeravanje odgovarajuce primjenjive kazne.<sup>1740</sup> Nedavno je u predmetu *Tadic* Žalbeno vijece konstatiralo da za odmjeravanje kazne pravo ne pozna distinkciju u težini zločina protiv covjecnosti i ratnog zločina.<sup>1741</sup> Što se tice utvrđivanja kazne, to vijece je primjetilo:

Za oba djela mogu se izre}i iste kazne, pri ~emu se te`ina u svakom pojedinom slu~aju odre|uje prema okolnostima tog slu~aja.<sup>1742</sup>

802. Cini se, dakle, da sudska praksa Suda nije tacno utvrđena. Vijece ce se stoga ograni~iti na određivanje težine zločina na osnovi okolnosti u ovom konkretnom predmetu.

## ii) Na-in ocjene te`ine krivi~nog djela

803. Objektivni nacin ocjenjivanja težine nekog zločina povezan je sa težinom koja je inherentna pravnoj kvalifikaciji krivi~nog djela. U obzir se uzima težina relevantne kvalifikacije, a ne težina pocinjenog krivi~nog djela nekom predmetu. Nacin subjektivnog ocjenjivanja težine povezan je pak sa težinom *in personam* krivi~nog djela.<sup>1743</sup>

---

<sup>1739</sup> S izuzetkom kazni izre~enih Serushagu i Ruzindani.

<sup>1740</sup> Presuda predmetu *Erdemovi} (II): kad je kazna smanjena sa 10 godina za zlo~in protiv ~ovje~nosti na 5 godina za kr{enje zakona ili obi~aja rata, nova kvalifikacija zlo~ina nije bila jedini odlu~uju}i faktor u utvr|ivanju kazne, jer je u drugoj presudi kao odlu~uju}a olak{avaju}a okolnost uzeta u obzir prinuda; cf. Izdvojeno mi{ljenje sudije Shabuddeena, str. 10.*

<sup>1741</sup> Presuda o `albi na kaznu u predmetu *Tadi}, para 69. Vidi i protivno mi{ljenje sudije Cassesea.*

<sup>1742</sup> *Ibid.*, para. 69.

<sup>1743</sup> Presuda u predmetu ^elebi}i, para. 1226.

804. Osim težine *per se* krivi-nog djela valja takođe uzeti u obzir i njegovu težinu *in personam*.<sup>1744</sup> Premda se subjektivna težina ne uzima u obzir u ljestvici težine krivi-nih djela, ona je bitna za drugu fazu odmjeravanja kazne jer osigurava da predmetne okolnosti na ispravan način budu uzete u obzir pri utvrđivanju kazne. Nije kontradiktorno principu individualizacije kazne osloniti se na ljestvicu težine krivi-nih djela. Ljestvica krivi-nih djela biće rezultat spoja i procjene objektivne težine, ako je prihvaćena, i subjektivne težine, s tim što se podrazumijeva da težina drugog faktora ne bi trebala, osim u iznimnim okolnostima, poništiti prvi faktor. Nadalje, naknadna modulacija kazne može se postići, ukoliko je tako nešto potrebno, izricanjem minimalne kazne.<sup>1745</sup> Vijeće, međutim, primjenjuje da takav institut nije univerzalno priznat u raznim pravnim sistemima.

c) Jedinstvenost kazne

805. Vijeće smatra da odredbe pravila 101 Pravilnika ne sprecavaju izricanje jedinstvene kazne za više zlocina. S tim u vezi Vijeće primjenjuje da je, mada su do sada pretresna vijeca MKSJ-a izricala presude sa višestrukim kaznama, Pretresno vijeće i MKSR-a izreklo jedinstvene kazne u predmetima *Kambanda*<sup>1746</sup> i *Serushago*.<sup>1747</sup>

806. Štaviše, Vijeće podsјeca da je u predmetima za koje su postupci vodeni na vojnim sudovima u Nirnbergu i Tokiju izricana upravo jedinstvena kazna, pa cak i u slučaju višestrukih zlocina.

807. U ovom su predmetu krivi-na djela koja se pripisuju optuženome kvalificirana na više razlicitih nacija, ali ona cine jedinstven skup kriminalnih radnji pocinjenih na jednom određenom geografskom području u relativno dugom vremenskom razdoblju, cija je sama duljina doprinijela tome da se potvrди kvalifikacija zlocina protiv čovjeknosti pri čemu se kod tih radnji ne može napraviti distinkcija između kriminalne namjere ili pobuda. Vijeće, nadalje, primjenjuje da krivi-na djela za koje se tereti optužni, osim zlocina progona, pocivaju na potpuno istim radnjama kao što su i one navedene za druga krivi-na djela za koja se optuženome sudi. Drugim riječima,

---

<sup>1744</sup> Presuda u @albenog vijeća u predmetu *Erdemović*, para 10; Presuda u predmetu *Kambanda*, para. 29.

<sup>1745</sup> Presuda o kazni Pretresnog vijeća u predmetu *Tadić* (I), para. 76: "Preporuka za minimum službenja kazne"; -lan 132-23 francuskog Krivi-nog zakona.

<sup>1746</sup> Presuda u predmetu *Kambanda*.

nije moguce odrediti na koje radnje bi se odnosile pojedine tacke optužnice, osim onih koje podržavaju krivi~no gonjenje i osudu shodno tacki 1 (Progon) koja uostalom pokriva du` i vremenski period od bilo koje druge tacke optužnice. S obzirom na koherentnost cjeline, Vijece smatra da je opravdano izricanje jedinstvene kazne za sve zlocine za koje je optuženi proglašen krivim.

#### 6. Zaklju~ak

808. U konacnici, Vijece smatra da su u ovom predmetu ote~avaju}e okolnosti neosporno prevagnule nad olak{avaju}im i da izrecena kazna tacno odražava stepen težine poinjenih zlocina i grešaka optuženoga s obzirom na njegov karakter, na nasilje poinjeno nad žrtvama, na okolnosti u predmetno vrijeme i na potrebu da se obezbijedi kazna primjerena teškim kršenjima medunarodnog humanitarnog prava, cije je kažnjavanje i svrha Me|unarodnog suda, shodno razini odgovornosti optuženoga.

---

<sup>1747</sup> Presuda o kazni u predmetu *Serushago*.

## VI DISPOZITIV

**IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA, PRETRESNO VIJE]E,** jednoglasnom odlukom svojih ~lanova,

PROGLA[AVA da je Tihomir Bla{ki} KRIV:

za to što je izme|u 1. maja 1992. i 31. januara 1994. naredio, u opštinama Vitez, Busovaca i Kiseljak, a konkretno u gradovima i selima Ahmici, Nadioci, Pirici, Šantici, Ocehnici, Vitez, Stari Vitez, Donja Veceriska, Ga~ice, Loncari, Grbavica, Behrici, Kazagici, Svinjarevo, Gomionica, Gromiljak, Polje Višnjica, Višnjica, Rotilj, Hercezi, Tulica i Han Ploca/Grahovci zločin protiv covjecnosti, odnosno progone bosanskih Muslimana civila (tacka optužnice 1), i to sljede}im radnjama:

- napadima na gradove i sela;
- ubistvima i nano{enjem te{kih povreda tjelesnog integriteta;
- uni{tavanjem i pljackom imovine, a narocito vjerskih i obrazovnih ustanova;
- okrutnim ili ne-ovje~nim postupanjem prema civilima, konkretno, korištenjem civila kao talaca i za živi štit;
- prisilnim preseljavanjem civila.

kojim je djelima, naro~ito stoga što se radi o medunarodnom oružanom sukobu, general Blaškic pocinio:

- kršenje zakona ili obi~aja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato članom 51(2) Dopunskog protokola I: protivpravni napadi na civile (tacka optužnice 3);
- kršenje zakona ili običaja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato članom 52(1) Dopunskog protokola I: protivpravni napad na civilne objekte (tacka optužnice 4);
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(a) Statuta: hotimi~no li{avanje `ivota (tacka optužnice 5);

- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3 i priznato članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija: ubistvo (tacka optužnice 6);
- zlocin protiv čovjecnosti, kažnjiv prema članu 5(a) Statuta: ubistvo (tacka optužnice 7);
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(c) Statuta: namjerno uzrokovanje teških patnji ili nanošenje teških povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja (tacka optužnice 8);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija: nasilje protiv života i osobe (tacka optužnice 9);
- zlocin protiv čovjecnosti, kažnjiv prema članu 5(i) Statuta: ne-ovje-na djela (tacka optužnice 10).
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(d) Statuta: uništavanje imovine velikih razmjera (tacka optužnice 11);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3(b) Statuta: razaranja koja nisu opravdana vojnom nuždom (tacka optužnice 12);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3(e) Statuta: pljacka javne ili privatne imovine (tacka optužnice 13);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3(d) Statuta: hotimi-no razaranje ili o-te}ivanje vjerskih ili obrazovnih institucija (ta-ka optužnice 14);
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(b) Statuta: ne-ovje-no postupanje (ta-ka optužnice 15);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija: okrutno postupanje (ta-ka optužnice 16);
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(h) Statuta: kori{tenje civila kao talaca (ta-ka optužnice 17);

- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato ustanom 3(1)(b) Šveđanskih konvencija: uzimanje talaca (tačka optučica 18);
- tešku povredu, kažnjivu prema članu 2(b) Statuta: neovješno postupanje (tačka optučica 19);
- kršenje zakona ili obicaja rata, kažnjivo prema članu 3 Statuta i priznato ustanom 3(1)(a) Šveđanskih konvencija: okrutno postupanje (tačka optučica 20).

U svakom slučaju, on je, kao nadređeni, propustio da preduzme potrebne i razumne mjeru kojima bi se spriječilo pojenje zločina ili kaznili poinioci.

NIJE KRIV po tačkama optučica 3 i 4 za granatiranje Zenice,

te, stoga,

**OSU\UJE** Tihomira Bla{ki}a na zatvorsku kaznu u trajanju od 45 godina;

**ODRE\UJE** da }e se period trajanja njegovog pritvora, odnosno period od 1. aprila 1996. do dana izricanja ove presude, ura~unati u ukupnu duljinu trajanja kazne.

Sastavljeni na francuskom i engleskom, s tim da se francuska verzija smatra mjerodavnom.

3. mart 2000.

U Hagu,  
Holandija

/potpis na originalu/

Claude Jorda  
Predsjedavaju}i Pretresnog vije}a

/potpis na originalu/

Mohamed Shahabuddeen

/potpis na originalu/

Almiro Rodrigues

**?Pe~at Me | unarodnog sudag**

Sudija Shahabuddeen prila`e izjavu ovoj presudi.

## IZJAVA SUDIJE SHAHABUDDEENA

Sla`em se sa presudom, no kako sam se u jednom prethodnom predmetu ogradio u vezi sa pitanjem me|unarodnog oru`anog sukoba, iznijet }u svoje vi|enje nekih aspekata tog pitanja, u onoj mjeri u kojoj se ono odnosi i na ovaj predmet.

Glavno pitanje ti-e se testa koji valja primijeniti u slu-aju kada se tvrdi da je dr`ava koju se tereti djelovala uz pomo} nekog stranog vojnog entiteta, za razliku od izravne vojne intervencije. U paragrafu 27 zajedni-kog mi{ljenja sudija Vohraha i Nieto-Navie govori se o «globalnoj kontroli»; ta odluka donesena je u predmetu *Aleksovski*, a Pretresno vije}e donijelo ju je 25. juna 1999. Test pod sli~nim nazivom pojavio se u presudi koju je @albeno vije}e u predmetu *Tadi}* izreklo ubrzano nakon toga, odnosno 15. jula 1999. U vezi sa tim testom iznio sam gorenavedene ograde. Ovo Pretresno vije}e tako|e primjenjuje taj test. Kao sudija ovog Suda, sla`em se sa Pretresnim vije}em da se valja pridr`avati presude @albenog vije}a o tom pitanju. Me|utim, osobno imam razli~it pristup problemu i volio bih ga zadr`ati, iako on dovodi do istog zaklju-ka do kakvog se do{lo u ovom predmetu uz primjenu testa globalne kontrole.

Kao prvo, u obzir valja uzeti da, kako je to rekao sudija Gros, «promjena u terminologiji nije dovoljna da bi se izbjegao problem».¹ Problem koji se postavlja prilikom utvr|ivanja da li se neka dr`ava nalazi u oru`anom sukobu sa drugom dr`avom posredstvom stranog vojnog entiteta ne rje{ava se postavljanjem pitanja da li postoji «globalna kontrola», osim ako se taj termin ne shvati u odnosu na kriterij koji su omogu}uje da odlu-i postoji li takva kontrola u posebnim okolnostima bilo kojeg predmeta.

^ini mi se da se takav kriterij mo`e utvrditi tako da se postavi pitanje o tome koji je to stupanj kontrole koji na efektivan na-in u bilo kojim okolnostima omogu}uje dr`avi koju se tereti da koristi silu protiv neke druge dr`ave putem posredni{tva zainteresiranog stranog vojnog entiteta. To je jedini standard koji mo`e pomo}i da se utvrdi da li je «globalna kontrola» u jednom kontekstu «globalna kontrola» u nekom drugom. Na primjer, ono {to je globalna kontrola u kontekstu povreda me|unarodnog humanitarnog prava, ne mora biti globalna kontrola u kontekstu upotrebe sile pri kojoj nije do{lo do takvih povreda, {to je mogu}e. Upravo se u smislu prvog konteksta (koji ovdje nije relevantan) u predmetu *Nikaragua* govorilo o uslovu postojanja konkretnih uputstava.<sup>2</sup> Ja u tom predmetu ne vidim namjeru da se propi{e da se, u pravnom smislu, dokaz o

<sup>1</sup> *Gulf of Maine, I.C.J. Reports 1984*, str. 363, para. 6, izdvojeno mi{ljenje.

<sup>2</sup> *Nicaragua v. United States of America, I.C.J. Reports 1986*, str. 14.

postojanju konkretnih uputstava tra` i kad je rije~ o tome da je neka dr` ava koristila silu posredstvom stranog vojnog entiteta pri ~emu nije do{lo do povreda me|unarodnog humanitarnog prava, i to je sve {to optu` ba mora dokazati u prilog svojoj tvrdnji da je izme|u dviju dr` ava do{lo do «oru` anog sukoba» u smislu ~lana 2, stav 1, @nevske konvencije IV.

**U** svakom slu~aju, pravno smisleni kriterij jeste postojanje efektivne kontrole. Pitanje postojanja takve kontrole valja razmotriti u svjetlu konkrenog konteksta o kojem je rije~. To zna~i da }e mo`da biti potrebno razlu~iti sam kriterij od dokaza da je taj kriterij zadovoljen. **U** nekim }e slu~ajevima za dokazivanje da je kriterij zadovoljen biti potrebno podastrijeti dokazni materijal o postojanju konkretnih uputstava; u drugim slu~ajevima to ne}e biti potrebno. Kriterij je efektivnost, bez obzira na to kakvim se dokaznim materijalom dokazuje njegovo zadovoljenje. Nema na~ina da se ta koncepcija eliminira; ona je istovremeno stalna i neiskorjenjiva. Njenom primjenom posti`e se potrebna fleksibilnost.

Na taj na~in jedan univerzalno primjenjiv kriterij zamjenjuje cijeli niz testova (koji se javljaju u presudi o `albi u predmetu *Tadi*) za utvr|ivanje jednog jedinog bitnog pitanja, a to je da li djela drugih (pojedinaca ili skupina, organiziranih ili ne) predstavljaju djela dr` ave koju se tereti, bez obzira da li je to susjedna ili udaljena dr` ava. Na kraju, mo`e se postaviti pitanje da li se dodavanjem izraza «globalan» rije~i «kontrola» unapre|uje analiza, osim ako se pritom ne pozivamo na kriterij efektivnosti, kako bi se utvrdilo da li globalna kontrola postoji u svim okolnostima. Test sam za sebe nije dovoljan, {to zna~i da nije niti adekvatan, ako je za njegovu primjenu u posebnim okolnostima nu~no pribje}i drugom testu ~ija je primjenjivost fundamentalnija.

Kao {to sam ve} ranije spomenuo, kao sudija ovog Suda smatram da je ispravno da se slo`im sa Pretresnim vije}em u njegovoj odluci da slijedi @albeno vije}e u vezi sa testom koji valja primijeniti. Me|utim, moje je osobno mi{ljenje da je opravdano osloniti se na test efektivne kontrole koji se mo`e na}i u presudi Me|unarodnog suda pravde u predmetu *Nikaragva*. Odbrana je bila u pravu kada se zalagala za taj test, no ja ne smatram da on u okolnostima ovog predmeta dovodi do posljedica koje bi se razlikovale od rezultata testa globalne kontrole.

Drugo pitanje ti-e se argumenta odbrane da sporazum od 22. maja 1992., do kojeg je do{lo pod pokroviteljstvom MKCK-a, pokazuje da su strane, zajedno sa MKCK-

om, sukob smatrala unutarnjim, a ne me|unarodnim sukobom.<sup>3</sup> Taj argument temelji se na ~injenici da su se strane tim sporazumom obavezale na pridr`avanje bitnih pravila unutarnjeg oru`anog sukoba, iznesenih u zajedni~kom ~lanu 3 @enevskih konvencija, a uz to su se i slo`ile da u skladu sa tre}im paragrafom tog ~lana primjenjuju i odre|ene odredbe konvencija koje se odnose na me|unarodni oru`ani sukob.

^ini mi se da tvrdnja kako je MKCK sigurno smatrao da se radi o unutarnjem sukobu nije potpuno ista kao tvrdnja da je MKCK sigurno smatrao da se radi *samo* o unutarnjem sukobu. @albeno vije}e je konstatiralo da jedan te isti oru`ani sukob mo`e imati aspekte unutarnjeg i me|unarodnog sukoba.<sup>4</sup> Prema rije~ima @albenog vije}a :

Uzeti zajedno, sporazumi koje su postigle razne strane u sukobu u biv{oj Jugoslaviji potvr|uju prepostavku da je Savjet bezbjednosti 1993. godine prilikom usvajanja Statuta Me|unarodnog suda imao na umu situacije u kojima su same strane u razli~itim vremenima i na razli~itim mjestima sukobe smatralе unutarnjim ili me|unarodnim sukobima, ili pak sukobima u kojima su se mijenjala jedna i druga komponenta.<sup>5</sup>

Stoga je na stranama bilo da se dogovore oko regulacije svog sukoba u onoj mjeri u kojoj je on bio unutarnjeg karaktera, pri ~emu se nije morala isklju~iti mogu}nost da je taj sukob imao i me|unarodne aspekte. Tako dugo dok je bilo koja dr`ava koja je intervenirala sa strane bila u polo`aju da uti~e na klju~ne strane u sporazumu, nije bilo vjerojatno da }e se dopustiti tvrdnja da je sukob imao me|unarodne aspekte. Da se tra`ilo prihvatanje takve tvrdnje, mo`da ne bi bilo do{lo do sporazuma. Isto tako, MKCK-u je bilo dovoljno da ohrabri strane da reguliraju sukob u onoj mjeri u kojoj je on bio unutarnji, pri ~emu MKCK nije nu`no morao zauzeti stav da se radilo *samo* o unutarnjem sukobu.

Osim toga, taj je stav mogao evoluirati. Sporazum je sklopljen 22. maja 1992. godine. ^ak i da je sukob tog dana doista i bio samo unutranjeg karaktera, iz toga ne slijedi da je on takav i ostao. Na osnovu paragrafa 26. presude u predmetu *Aleksovski* ~ini se da je ve}ina u tom predmetu prihvatile da je sukob postao me|unarodni, no da je smatrala kako je do toga do{lo nakon zavr{etka predmetnog perioda. Naravno, njihovo

---

<sup>3</sup> U smislu potkrijepljaju}ih argumenata, vidi predmet Tadi}, *Odluka po interlokutornoj `albi odbrane na nadle`nost suda*, (1994-1995)1 ICTY JR, str. 433, para. 73; i para. 16 zajedni-kog mi{ljenja u predmetu *Aleksovski*, IT-95-14/1-T od 25. juna 1999.

<sup>4</sup> Predmet Tadi}, *Odluka po interlokutornoj `albi odbrane na nadle`nost suda*, (1994-1995), 1 ICTY JR 357, str. 433, para. 72; i vidi *ibid.*, str. 441, para 77.

<sup>5</sup> *Ibid.*, str. 435, para 73.

mi{ljenje o tome od kojeg je trenutka sukob postao me|unarodni (~ini se da je rije~ o aprilu 1993.), ne obavezuje ovo Pretresno vije}e.

Tre}e pitanje ti-e se stajali{ta da u ovom predmetu ne mo`e biti rije-i o me|unarodnom oru` anom sukobu jer da je sukob bio me|unarodni, to bi dovelo do absurdne situacije u kojoj bi osobe sa dr`avljanstvom Bosne i Hrecegovine, a koje je dr`ao HVO, bile za{ti}ene osobe na temelju ~injenice da je HVO djelovalo u ime strane dr`ave<sup>6</sup> ~ije dr`avljanstvo te `rtve nisu imale. Me|utim, iz toga bi tako|e slijedilo da takve osobe ne bi bile za{ti}ene osobe ukoliko bi se na{le u rukama Armije BiH, budu}i da bi imale dr`avljanstvo dr`ave u ~ije je ime Armija BiH djelovala. Rezultat toga bio bi da bi zlo~ini bili ka`njivi kao te{ke povrede u prvom slu~aju, no ne i u drugom.

Ta pote{ko}a mo`e se rije{iti uz pomo} argumenta da iz ovog ili onog razloga u toj konkretnoj situaciji bosanski Hrvati, `rtve Armije BiH, zapravo nisu imali dr`avljanstvo Bosne i Hrecegovine u smislu @enevske konvencije IV, ~ak i uz {iroko tuma~enje odgovaraju}ih odredbi. No, ispravno je uo~iti da te mogu}nosti imaju odre|eno ograni~enje nakon kojeg `rtve neosporno imaju dr`avljanstvo dr`ave u ~ijim se rukama nalaze. [to u~initi, kada se jednom do|e do te granice?

Gore iznesenom hipotezom u vezi sa `rtvama HVO-a prepostavlja se zajedni~ko dr`avljanstvo `rtava i onih koji su ih izravno u~inili `rtvama, pri ~emu su ovi prvi ipak za{ti}ene osobe na osnovu argumenta da su ovi drugi djelovali kao agenti dr`ave ~ije dr`avljanstvo `rtve nisu imale. Upravo taj element agenture nedostaje ako su dr`avljane jedne dr`ave `rtvama u~inile oru`ane snage te iste dr`ave, koje djeluju samo u ime te, a ne neke druge dr`ave. U takvoj situaciji `rtve imaju dr`avljanstvo strane u ~ijim se rukama nalaze i nisu za{ti}ene osobe.

Razlika izme|u te dvije situacije je o~igledna. No, nedostatak simetrije je povr{an i ne upu}uje na argumenta apsurda. U prvom primjeru snage koje su izvr{ile zarobljavanje djelovale bi kao agenti strane dr`ave, u drugom to ne bi bio slu~aj. Sâma odredba je ovdje simetri~na. Ukoliko jedna strana sebe dovede nadohvat sankcija zbog razloga koji se ne mo`e primijeniti na drugu stranu, ne mo`e do}i do pritu`bi zbog nejednakosti u primjeni prava. Rezultat toga jeste da ne postoji apsurd kojim bi se moglo opravdati odbacivanje stajali{ta da se u ovom slu~aju radilo o me|unarodnom oru` anom sukobu.

^etvrti i posljednje pitanje odnosi se na tvrdnju odbrane da u skladu s *Odlukom po interlokutornoj `albi odbrane na nadle`nost suda u predmetu Tadi}, koju je @albeno vije}e donijelo 2. oktobra 1995., kao i u skladu sa presudom koju je Pretresno vije}e u*

predmetu *Alekovski* donijelo 25. juna 1999., puka intervencija stranih trupa u sukob između lokalnih snaga ne pretvara taj sukob iz lokalnog u međunarodni. Takav stav, kaže odbrana, u suprotnosti je s presudom izrečenom 16. novembra 1998. u predmetu *Elebići*, kao i sa revidiranom odlukom donesenom 13. septembra 1996. povodom optužnice u predmetu *Rajić*, kada je zauzet suprotan stav.<sup>7</sup>

Koliko ja shvatom, tvrdnja koju je iznijela odbrana odnosi se na sljedeću moguću situaciju: dođeo je do oružanog sukoba između neke secesionističke grupe i drugih vlasti. Strana država vojno intervenira kako bi poduprla secesionističku grupu i njoj se opire lokalna država. Da bi se Šengenska konvencija IV mogla primijeniti, vanjska vojna intervencija mora jasno predstavljati oružani sukob između država. No, da li sam unutarnji sukob postaje oružani sukob između država?

Odgovor je potvrđan ako strana država zadobije takvu kontrolu nad secesionističkom grupom da se upotreba sile od strane secesionističke grupe pretvoriti u upotrebu sile strane države protiv lokalne države, dajući tako povoda oružanom sukobu između dvije države u smislu člana 2, stav 1, Šengenske konvencije IV.

Kada do toga dođe, ostaje još pitanje da li lokalni oružani sukob može barem djelomično zadržati svoj prvotni unutarnji karakter. Mislim da se na to pitanje može odgovoriti potvrđeno, i to kako u smislu principa, tako i na osnovu već donesenih odluka. [to se ti-e principa, težko je uvidjeti zašto bi neki unutarnji oružani sukob koji traje morao iznenada i nužno u potpunosti izgubiti taj svoj karakter uslijed strane intervencije. ^injenica da neka secesionistička grupa koristi silu pod kontrolom jedne strane države ne znači nužno da ta grupa istu silu ne može koristiti za vlastiti račun. A {to se ve} usvojenih odluka time, riječi koje se koriste u *Odluci po interlokutornoj `albi odbrane na nadležnost suda* u predmetu *Tadić* upućuju na mogućnost dvostrukе karakterizacije. Na primjer, u paragrafu 72 odluke o oružanom sukobu u tom predmetu kaže se da on ima «karakteristike i unutarnjeg i međunarodnog» sukoba, odnosno da predstavlja «neku vrstu kombinacije» unutarnjih i međunarodnih aspekata.

Stoga smatram da odbrana ima pravo kada tvrdi da strana intervencija unutarnjem oružanom sukobu ne mora nužno u potpunosti oduzeti njegov unutarnji karakter - to je moguće, no nije nužno. Međutim, ne mislim da se tim pitanjem valja i dalje baviti. Zaključak Pretresnog vijeća, s kojim se ja slažem, jeste da je u konkretnim okolnostima ovog predmeta Hrvatska uvijek imala globalnu kontrolu nad HVO-om. Taj zaključak je

<sup>6</sup> Vidi predmet *Tadić*, *Odluka po interlokutornoj `albi odbrane na nadležnost suda*, str. 439, para. 76; i vidi i usporedi *Tučilac protiv Delalića*, IT-96-21-T, 16. novembar 1998., para. 245-266.

<sup>7</sup> T. 25248-9, gospodin Nobile.

potpun i ne ostavlja prostora za konstataciju da je oru~ani sukob djelomi~no bio unutarnji ili za ispitivanje pravnih implikacija jedne takve konstatacije.

Sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpisano/

---

Mohamed Shahabuddeen

Dana 3. marta 2000.

U Hagu  
Nizozemska